



2
EL - BEKARE / KRAVA
OBJAVLJENA U MEDINI, IMA 286 AJETA*

To je prva sura objavljena u Medini nakon sure "**Oni koji pri mjerenu zakidaju**", koja je posljednja objavljena u Meki*

Vrijednosti sure "El-Bekare"

Ahmed, Muslim, Et-Tirmizi i En-Nesa'i prenose hadis od Sehla ibn Ebi-Saliha, koji to navodi od svoga oca, prema predanju Ebu-Hurejrea, r.a., prema kojem je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /41/ "Ne pravite od svojih domova groblja! U kuju u kojoj se u-i sura 'El-Bekare'" "**ne}e u{i {ejtan!**" Et-Tirmizi navodi da je to hasen-sahih hadis.

Et-Tirmizi, En-Nesa'i i Ibn-Mad'e donose preda-nje od Abdul-Hamida ibn D'afera, s lancem prenosilaca od Ebu-Hurejre, r.a., da je rekao: /42/ "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, slao je jednu deputaciju od nekoliko ljudi, pa je tom prilikom provjerio svakoga od njih da vidi koliko zna iz Kur'ana. Do{av{i do jednoga od njih, koji je bio najmla|i, rekao je: "Koliko ti zna{?" On je odgovorio: "Znam to i to, te suru 'El-Bekare'." Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Zna{ li suru 'El-Bekare'?", a on je odgovorio "Da." Na to mu je rekao: "Idi! Ti }e{ im biti predvodnik (emir)." Jedan od uglednih me|u njima na to je rekao: "Tako mi Allaha, ni{ta me nije pomelo da nau~im suru 'El-Bekare' do strah da ne postupam prema njoj!" Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Nau~ite Kur'an i ~itajte ga (prou~avajte)! Ko nau~i Kur'an, u-i ga i postupa po njemu, sli~an je buhurdaru punom mirisa koji se {iri na sve strane, dok je onaj koji nau~i Kur'an i zanemari ga, sli~an buhurdaru ~iji se miris ne osje)a." (Ovaj hadis je hasen.)

El-Buhari prenosi od Usejda ibn Hudajra, r.a., da je priao: /43/ "kako je uio suru El-Bekare jedne no{i dok je njegova kobra pored njega bila svezana, pa se uzemirilaKada je u{utio, ona se smirilaPonovo je, potom, poeo u~iti, pa se kobra ponovo

* Objavljena nakon sure El-Mutaffifin.

uznemirilaNakon toga prestao jePo{to je njegov sin Jahja bio blizu, on se pobojao da ga ne udari, pa ga je uzeo podigav{i glavu prema nebu, da je ne gledaKada je svanulo, razgovarao je s Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, koji mu re~e: "U~i, sine Hudajrov!", a on mu re~e: "Pobojao sam se, Allahov Poslani~e, za Jahju, koji je bio blizu kobile, pa sam podigao glavu prema nebu okrenuv{i se prema njemu i ugledah ne{to poput nastre{nice s lampamaPotom sam izi{ao da to ne gledam." Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao ga je: "A zna{ li {ta je to bilo?" "Ne" - odgovori on"To su bili meleki, koji su se bili pribli`ili da ~uju tvoj glasDa si nastavio u~iti, i ljudi bi ih vidjeli, jer se od njih ne bi sakrili!"

Neki u~enjaci usto navode da ova sura sadr`i hiljadu obavijesti, hiljadu naredbi i hiljadu zabrana.

Podaci o posebnoj vrijednosti sura

"El-Bekare" i "Ali-Imran"

U Sahihima je potvr|eno da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na jednom rekatu u namazu u~io ove dvije sure, suru El-Bekare i suru Ali ImranImam Ahmed prenosi od Ebu-Umame da je rekao: /44/ "uo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako ka`e: "U~ite Kur'an, jer on }e se zauzimati za svoje sljedbenike na Sudnjem danu! U~ite 'dvije svjetlice', 'El-Bekare' i 'Ali Imran', jer }e ove dvije sure na Sudnjem danu do{i kao dva bijela oblaka, dvije sjenke ili dva jata ptica zbijenih u redove (sawaf) i zastupati svoje privr`enike na Sudnjem danu

Potom je rekao: "U~ite suru 'El-Bekare', jer je u tome blagodat, dok je, u suprotnom, propastNjoj ~arobnjaci ni{ta ne mogu!" /Prenosi Muslim/ zna~i "dvije svjetlice", ozna~ava "ono {to odozgo pravi sjenku", zna~i "komad ne~ega", "zbijeni u redove", "~arobnjaci".

Rije~i: "ne mogu joj" zna~e da se od nje ne mogu za{tititi, a ima mi{ljenja da zna~e: "Ne mogu uticati na onoga koji je u-i." Allah to najbolje zna!

Objava

Sura "El-Bekare" objavljena je skoro u potpunosti u Medini i to je prva sura koja je objavljena u ovome graduIzuzetak ~ine:

ajet .."^uvajte se Dana kada }ete se Allahu vratiti..." (2:281), za koji

se tvrdi da je posljednji objavljeni ajet, te "ajet o kamati", koji je tako{er jedan od posljednjih objavljenih ajeta.

Ibn-Abbas, Abdullah ibn Zubejr i Zejd ibn Sabit tvrde da je sura "El-Bekare" objavljena u Medini

To navode mnogi drugi islamski autoriteti (u~enjaci i komentatori Kur'ana) Dakle, u tome nema razila`enja.



"U ime Allaha Svemilosnog,
Milostivog"

Elif-Lam-Mim/1/

Komentar:

U pogledu simboli{nog po~etka ove sure slovima kao i svih drugih sli{nih po~etaka sura, komentatori Kur'ana se razilazeIma nekoliko mi{ljenja:

1. To su nejasni () ajeti, ~ije zna~enje zna samo Allah Uzvi{eni; On jedino zna njihov unutra{nji smisao i svrhu.
2. To su imena Allaha Uzvi{enog.
3. To su vi{ezna~ni ajeti koje Allah nije objavio slu~ajno, niti bez razloga, iako ima mi{ljenja laika da u Kur'anu ima ajeta kojima je izra`ena pobo{nost bez apsolutno ikavog zna~enja, {to je sasvim neta~noDakle, ovi po~eci sura imaju poseban smisao i o tome se mo`e suditi samo na osnovi sigurnog znanja koje je do nas do{lo od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellemU suprotnom slu~aju du`ni smo re{i}: "U to vjerujemo, jer sve je od Gospodara na{eg." (3:7)
4. [to se ti~e posebnog smisla navo{enja ovih kra-tica, neki u~enjaci navode da je njihov cilj upozo-renje idolopoklonika kako bi ~uli Allahov govorOvo je, me|utim, vrlo slabo mi{ljenje, budu}i da po~eci s ovim slovima ne postoje u svim surama, a i ove dvije sure, "El-Bekare" i "Ali Imran", objavljene su u Medini, gdje nije bilo idolopoklonika.¹⁵
- 5Ima mi{ljenja da ovi ajeti ukazuju na nedosti`nost (i'd`az) Kur'ana,

¹⁵ Ja bih dodata: "Slabost ovog mi{ljenja potvrduje i činjenica da je dokaz istine u pojedinim surama nekada u sredini, a nekada na kraju, zavisno od konkretne situacije i potrebe dokazivanja, te da se tu ne navode posebna odvojena slova kako bi se učila (čitala) u cilju upozorenja idolopoklonika na istinu koja će se navesti.

odnosno, da su stvorena bi}a nemo}na da ga dostignu i odupru mu seTo smatra veliki broj islamskih autoriteta, me|u ko-jima je i {ejhul-islam Ibn-TejmijjeKao dokaz tome isti~e se da se iza svih po~etaka sura sa poje-dina~nim slovima u Kur'anu spominje Kur'an i njegova objava od Gospodara svjetova, kao na primjer:

.. Elif - lam - mimTo je Knjiga...;

Ha - mimTako mi jasne Knjige...;
Elif - lam - mimAllah,
osim Kojega drugog boga nema, @ivi je i Vje~niOn tebi objavljuje Knjigu.;

.. Elif - lam - mimKnjiga koju tebi objavljujemo..itd.

ذَلِكَ الْكِتَبُ لَا رَيْبٌ فِيهِ هُدَىٰ لِّمُتَّفِقِينَ ①

"Ova Knjiga, u koju nema sumnje, Uputa je onima koji se Allaha boje." /2/

"to, taj" zna~i "ova, ovo", {to se ~esto koristi u arapskom jezikuKur'an, koji je jedinstveno stjeci{te arapskog jezika, upotrebljava dakle ovaj na~in izra`a-vanjaAllah Uzvi{eni ka`e:

"ni stara, ni mlada, nego izme|u ovo dvoje"(2:68) Zatim ka`e: "Ovo vam je Allahova odredba kojom sudi me|u vama" (60:10), zatim: "Ovo vam je Allah, Gospodar va{." (6:102)

"Knjiga": Ima komentatora koji svojim tuma~enjima tvrde da se to odnosi na Tevrat i Ind'il, {to je dosta slobodno tuma~enje, odnosno neutemeljena interpretacijaTa~no je da se odnosi na Kur'an.

zna~i "u koju nema sumnje"Me|utim, ima i ovakvih ~itanja: "Ova Knjiga nema sumnje" s ta~kom, stajanjem na rije~i , a zatim: "U njoj je uputa bogobojaznim." Ispravno je, me|utim, stajanje na "u kojoj nema sumnje", a potom se nastavlja: "Uputa je bogobojaznim", {to je ispravnije ako se ima u vidu da je rije~ ovdje atribut, ~ime je postignut bolji stilski efekt od sintagme "u kojoj je uputa", odnosno u kojoj je ne{to.

"Uputa bogobojaznim", tjsvjetlo za bogobojazne, vjernike koji se ~uvaju idolopoklonstva ({irka), koji vjeruju samo u Allaha Jedinoga, koji djeluju pokoravaju}i Mu se, boje se Njegove kazne, nadaju se Njegovoj milosti i ~uvaju se od Njegovih zabranaTo je sasvim u skladu sa zna~enjem ajeta koji slijedi iza ovoga i sadr`i svojstva bogobojaznih vjernika kako ih Allah opisuje rije~ima:

"Onima koji u gajb vjeruju, koji

obavljuju na-maz i dijele od onoga ~ime smo ih Mi op-skrbili."

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ

Onima koji u gajb vjeruju" /3/

Iman (vjerovanje) predstavlja ~in potvr|ivanja istinitostirije~ju, djelom i uvjerenjem, pove}ava se djelima pokornosti, a smanjuje grijevnjemVjerova-nje, u navedenom smislu, rezultira strahop{tovanjem prema Allahu, d`.{., tako da onaj koji to prihvati ne}e u~initi bilo {to, prihvati bilo kakvo uvjerenje ili kazati ne{to suprotno Allahovoj naredbi.

Vjera u nevidljivo () ustvari je vjera u ono {to je vidu nedostupno; to je potvrda, odnosno vjerovanje u ono {to ti je dostavljenoU {erijatskom smislu, vjera u gajb je vjera u Allaha, Njegove meleke, Njegove Knjige, Njegove poslanike, vjera u Sudnji dan, Njegovo odre|enje dobra i zla, vjera u o`ivljenje poslije smrti, u D`ennet i D`ehenemSve to je "gajb", nedostupno oku ljudskom, transcedentno.

وَيُقْتَمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنِفِّقُونَ

"i koji namaz obavljuju i dijele od onoga ~ime smo ih Mi opskrbili" /3/

"i namaz obavljuju"Rije~ jezi~ki zna~i "dova", a {erijatski to je poseban vid klanjanja Allahu (ibadeta) koji se sastoji od: rukua (naklona), sed`de (klanjanja ni~ice) i drugih posebnih dijelova,odre|eno vrijeme, s odre|enim uvjetima, specifi~nostima i vrstama, {to je Allah Uzvi{eni naredio kao obavezu pet puta u toku dana i no{iTo je druga osnovna islamska du`nost.

Namaz (salat) obavlja se, tj~ini redovno, u po-sebnim vremenskim terminima, uz uzimanje abdesta, **stajanje , naklon , uskla|enost pokreta , klanjanje ni~ice , u~enje Kur'ana, sjedenje i posvjedo~enje i blagosiljanje Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem**Time se obavlja namaz.

"i dijele od onoga ~ime smo ih Mi opskrbili"

Rije~ u po~etu islama je ozna~ava "tro{ak" koji je ~ovjek ~inio za svoju porodicu prije nego je propisan zekatNa ovome mjestu, izraz zna~i **dijeljenje sadake i zekata** koje se prije svega odnosi na bli`nje, ~lanove porodice i sluge, a potom na drugeOvaj vid tro{enja mora biti obavljen zasigurno u ime Allaha, d`.{.,

sa ciljem izra`avanja pokornosti Njemu, `elje za nagradom i Njegovim zadovoljstvom, te iz bojazni od Njegove srd`be i kazne, a ne zbog bilo ~ega drugogGornjim rije~ima:

"i dijele od onoga ~ime smo ih Mi opskrbili" obuhva}ene su sve vrste ovih tro{kova, bili oni dobrovoljni ili obavezni (farz)To potvr|uje i predanje od Ibn-Omera, r.a., navedeno u oba Sahiha, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /45/ "Islam je zasnovan na pet temelja: svjedo~enju ({ehadetu) da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, obavljanju namaza, davanju zekata, postu mjeseca ramazana i hodo~a}u Kabi (had`u)." O zekatu }e, in{allah, kasnije biti govora.

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْأُخْرَةَ
هُمُ الْمُوْقِنُونَ ﴿٤٥﴾ أُولَئِكَ عَلَى هُدًىٰ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"i onima koji vjeruju u ono {to je objavljeno tebi i {to je objavljeno prije tebe, i koji u ahi-ret ~vrsto vjeruju/4/ To su oni koji su na uputi Gospodara svoga i to su oni koji su spa{eni."/5/

"I onima koji vjeruju u ono {to je objavljeno tebi", tJKOJI potvr|uju istinitost Kur'ana koji je od Gospodara tvoga objavljen,

"i {to je objavljeno prije tebe", tjk{prihva}aju istinitost Tevrata, Ind`ila, Zebura i drugih spisa koje su dostavili poslanici prije tebe, ne prave}i razliku izme|u njih i ne nije~u{i ni{ta {to su ovi dostavili od Gospodara svoga.

"i koji u ahiret ~vrsto vje~ruju"~vrsto uvjerenje suprotno je sumnji, tako da se ne dozvoljava ni najmanja sumnja kako u ahiret, tako ni u o`ivljenje, Sudnji dan, D`ennet, D`ehenem, polaganje ra~una i mizan (mjerjenje dobrih i lo{ih djela)Ahiret je dobio ovaj naziv budu}i da dolazi kao drugi svijet, nakon ovoga svijeta

Oni koji vjeruju u Poslanika, to su op}enito vjernici, kako Arapi tako i sljedbenici KnjigeSvi ljudi i d`ini koji vjeruju u Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, potvr|uju{i istinitost te vjere i ostvaruju{i osobine vjernika navedene u prethodnim ajetima do Sudnjega dana, "na uputi su svoga Gospodara" odnosno, na putu svjetla, izvjesnosti i spoznaje Allaha Uzvi{enog

"To su oni koji su spa{eni",

tjoni je uspjeli svojim djelima i vjerom u Allaha, Njegove knjige i poslanike, ste}i sevap i vje~ni boravak u D'ennetu, odnosno spas od kazne pripremljene za Allahove neprijatelje.

**إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ
لَا يُؤْمِنُونَ ①**

"Onima koji ne vjeruju, doista je svejedno, opominjao ti njih ili ne opominjao, oni ne vjeruju." /6/

.. "doista, oni koji ne vjeruju..." zna{i}, koji su pokrili i zatamili istinu i ne vjeruju u ono {to je objavljen Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellemu Allah Uzvi{eni zna da oni ne}e vjerovati kada im do|u ajeti, pa to ovdje i potv|uje ukazuju}i da oni ne}e vjerovati, "svejedno da li ih ti, Muhamede, opominjao ili ne opominjao" jer su oni odabrali nevjerstvo umjesto vjere, negiraju}i time jasne ajete koje im je dostavio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellemu, od svoga Gospodara

Ovaj ajet predstavlja jednu vrstu rastere}enja za Poslanika, sallallahu alejhi ve sellemu, i daje mu utjehu po{to je on `elio da svi ljudi budu vjernici i slijede ga na Pravom putuAllah, d`.{., ovdje mu saop}ava da }e biti vjernici samo oni za koje u vje~nom Allahovom znanju stoji da }e vjerovati u Poslanika, sallallahu alejhi ve sellemu, i da im slijedi sre}a i svako dobroIsto tako, zalutat }e samo oni za koje u prethodnom Allahovom znanju stoji da }e biti nevjernici ko{jima slijedi nesre}a, da nas Allah sauvaStoga se navodi:

"Ne `alosti se zbog njih", jer twoje je samo da im poruku prenese{!; "jer twoje je samo da prenese{, a Na{e je da tra`imo polaganje ra~una." (13:40)

"Ti si samo opominja~, a Allah o svemu brine." (11: 12)

**حَتَّمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَعْيِهِمْ وَعَلَىٰ آنَصِرِهِمْ
غَشْوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ⑦**

"Zape~atio je Allah srca njihova i u{i njihove, a na o~ima im je koprena; njima pripada kazna golema." /7/

U vezi s ovim ajetom Katade ka`e: "Njima je zav-ladao {ejtan s obzirom da su mu bili pokorni; Allah je zape~atio njihova srca i u{i, a na o~i im stavio koprene tako da ne vide, ne ~uju, ne shva}aju, niti razumijuTo potvr|uju

rije~i Allaha, d`.{.:

"A kad oni skrenu{e, Allah u~ini da i njihova srca skrenu." (61:5) Zatim rije~i:

"i Mi srca njihova i o~i njihove preokrenut }emo kao {to nisu vjerovali prvi put, te ih os -tavljam da u zabludi svojoj smeteni lutaju"(6:110) Sli~nih ajeta u Kur'anu ima mnogo, {to pokazuje da Uzvi{eni Allah pe~ati srca uspostavlja}i izme|u njih i Pravog puta prepreke adekvatnom kaznom, ostavlja}i ih s neistinom time {to sami napu{taju istinu, {to je tako|er izraz Njegove pravednosti.

U hadisu stoji: /46/ "O Ti, Koji preokre}e{ srca! U~vrsti srca na{a u Tvojoj vjeri!" Et-Tirmizi, En-Nesa'i i Ibn-Mad`e prenose od Ebu-Hurejrea, r.a., da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellemu, rekao: /47/ "Kada vjernik napravi gre{ku, na njegovom srcu nastane crna ta~kica (mrlja)Ukoliko se pokaje i povrati, njegovo srce se o~isti, a ukoliko pove}ava sve dok sasvim ne prekrije srceTo je hr|a za koju Allah Uzvi{eni ka`e: "Ne, naprotivOno {to su stjecali kao hr|a prekrilo je njihova srca." (83:14)

Prema tome, u prvim navedenim ajetima Allah, d`.{., ukazuje na status vjernika, potom u posljednja dva navedena ajeta na status nevjernikaNakon toga slijedi obja{njenje statusa licemjera (munafika), koji javno ispovijedaju vjeru skrivaju}i u sebi nevjerstvoBudu}i da to li~i poziciji mnogih ljudi, Allah, d`.{., to isti~e na vi{e mjesta ukazuju}i na brojne osobine koje karakteriziraju licemjeraU tom smislu Allah Uzvi{eni ka`e:

**وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ
بِعُوْمَيْنِ ① يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَاللَّذِينَ إِمَّا تَوْأَمُوا وَمَا يَحْدَدُونَ
إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ④**

"Ima ljudi koji govore: 'Vjerujemo u Allaha i drugi svijet', a nisu vjernici!/8/ Oni (svojim djelima misle da) varaju Allaha i one koji vje~ruju, iako, ne osje}aju}i to, sami sebe varaju."/9/

"licemjerje" u osnovi zna{i "pokazivanje dobra i prikrivanje zla"Ima ga dvije vrste:

- vjersko, koje vodi u vje~nu vatru i
- prakti~no, koje spada u najve}e grijeha.

Svojstva licemjera (munafika)

objavljena su u medinskim surama budući da u Meki nije bilo licemjeraNaproтив, bilo je ljudi koji su pokazivali nevjerstvo (kufr) prezirući i mrzeći ga, iako su intimno bili vjernici!

Međutim, kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, preselio u Medinu, gdje su 'ivjeli Ensarije iz plemena Evs i Hazred', koji su u vrijeme paganstva obo`avali kipove kao i drugi arapski idolopoklonici, te 'idovi, sljedbenici Knjige, koji su 'ivjeli u skladu sa tradicijom svojih predaka, podijeljeni u tri plemena:

1Benu Kaynuka', saveznici plemena Hazred', 2Benu Nedir i 3Benu Kurejza, saveznici plemena EvsKada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, do{ao u Medinu, islam je primio dio pripadnika plemena Evs i Hazred', te mali broj 'idova, poput Abdullahe ibn Selama, r.aU to vrijeme takoler ni u Medini nije bilo licemjerja, po{to muslimani jo{ uvijek nisu imali silu koja bi zadavala strahPoslanik, sallallahu alejhi ve sellem, imao je mirovnesporazume sa 'idovima i brojnim arapskim plemenima okolici MedineMeđutim, kada je do{lo do velike Bitke na Bedru i kada je Allah uzvisio Svoju Rije~ uzdigav{i islam i njegove pripadnike - tada je Abdullahibn Ubejj ibn Selul, prvak Medine iz plemena Hazred', prvak navedenih dviju skupina iz vremena paganstva (koje su ga nastojale postaviti za vladara /kralja/ prije nego im je do{lo Veliko Dobro), koje su potom primile islam i napustile Ubejja, koji je osjetio prezir prema islamu i muslimanima - poslije Bitke na Bedru rekao je: "Ova bitka je odredila smjer (put)!" Zatim je objavio svoje prihvatanje islama zajedno sa svojim sljedbenicima i po{tovaocima, te nekim drugim sljedbenicima KnjigeTako je do{lo do pojave licemjerja me|u gra|anima Medine i okolnim beduinimaMe|u Muhad`irima (doseljenicima) u to vrijeme nije bilo licemjerja s obzirom na to da oni nisu napustili Meku pod prisilom, nego su to u~inili po svom izboru, ostavlajući imetak, djecu i zemlju, u te`nji za onim {to je kod Allahova Uzvi{enog, na ahiretu.

Dakle, licemjeri (munafici) bili su iz dva plemena, Evs i Hazred', te jedan broj me|u 'idovimaStoga Uzvi{eni Allah ukazuje na licemjere, kako se vjernici ne bi zavarali njihovom vanj{tinom, {to bi unijelo nered na {irem planu, u samom vjerovanju, budući da su oni u osnovi nevjernici.

Zato treba biti oprezan i ne misliti o nemoralnim ljudima dobro! Allah Uzvi{eni ka`e:

"Ima ljudi koji ka`u: 'Vjerujemo u Allaha i drugi svijet', a nisu oni vjernici", odnosno:

"Kada ti do|u licemjeri, oni ka`u: 'Svjedo~imo da si ti Allahov Poslanik!' Allah zna da si ti zasigurno Njegov Poslanik!" (63:1) Dakle, oni to izgovaraju svojim ustima, ali Allah, zasigurno, zna da oni la`uZato ka`e:

"A Allah svjedo~i da su licemjeri uistinu la{ci" (53:1), odnosno

"da nisu vjernici" (2:8).

Rije~i Allaha Uzvi{enog: .."Oni (svojim djelima misle da) varaju Allaha i one koji vjeruju..." zna~e: u svom nevjerovanju oni su uvjereni da varaju Allaha, d`.{., kada ka`u: "**Vjerujemo**", ra~unajući pritom da }e im to koristiti, odnosno da to kod Njega prolazi kao {to prolazi kod pojedinih vjernikaAllah Uzvi{eni ka`e:

"Na Dan, kada ih Allah sve o`ivi, oni je se Njemu zaklinjati kao {to se vama zaklinju misle}i da }e im to koristitiOni su doista pravi la`ljivci." (58:18) Zbog takvog njihovog vjerovanja Allah Uzvi{eni ih identificira rije~ima:" iako, ne osje}aju{i to, sami sebe varaju." Zna~i, ukoliko vjer-nike i budu prevarili na kratkotrajnom dunjaluku, oni time samo sebe varaju

Oni naime svojoj du{i udovoljavaju ovim ~inom, napajajući se ~a{om radosti, ~iji izvordaje sokove propasti, po{to onaj koji ih piye ispija ~a{u bola kao srd`bu Allahova Uzvi{enog i Njegovu kaznu, koja ne utoljava `e|Time licemjer vara samog sebe, misle}i da sebi ~ini dobro! Allah Uzvi{eni ka`e:

"iako, ne osje}aju{i to, sami sebe varaju."

فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ فَنَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٠﴾

"U srcima njihovim je bolest i Allah im pove -java bolestNjih ~eka patnja bolna za ono {to su lagali."/10/

"U srcima njihovim je bolest." Prema nekim mi{ljenjima, ovdje "**bolest**" predstavljasumnju, licemjerje i prljav{tinuTo je sve ta~no, budući da je bolest koja je u srcima licemjera i sumnja i licemjerje i prljav{tina

Sumnja je zato jer oni sumnjaju u poslanstvo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem; licemjerje je, jer javno pokazuju vjerovanje (iman), a ustvari su nevjernici;

prljav{tina je, jer oni ne vjeruju u ono {to je Allah, d`.{., objavio Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem; nevjerstvo je, bez sumnje, prljav{tina!

"...pa im je Allah bolest pove}ao." Zna{i pove}ao im je sumnju, licemjerje i prljav{tinuDakle, nagrada, odnosno kazna, primje-rene su vrsti djela, kao {to Allah Uzvi{eni ka`e:

"A {to se ti~e vjernika, njima je vjerovanje pove}ano i oni se raduju{to se, pak, ti~e onih u ~ijim je srcima bolest, ona im je prljav{tinu pove}ala." (9:125)

Rije~i Allaha Uzvi{enog: "...za ono {to su lagali" znae {to su lagali Allahu i vjernicima nastoje}i ih prevariti rije~ima: "Mi

vjerujemo!" - dok, ustvari, nisu vjerovali Allah Uzvi{eni obavijestio je Svoj Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o jednom broju licemjera (munafika) zadr`av{i za Sebe znanje o ostalima i ne obavje{tavaju{i ga o njimaOn ka`e:

"Me|u beduinima oko vas ima licemjera, a ima ih i me|u stanovnicima Medine koji su u licemjerstvu spretni! Ti ih ne poznaje}, ali ih Mi znamo!" (9:101)

Mo`da }e neko re{i: "Za{to Allahov Poslanik, sallallhu alejhi ve sellem, nije ubijao licemjere po{to je znao neke od njih?" Odgovor na ovo pitanje nalazi se u Sahihima, gdje se navodi da je on, sallallahu alejhi ve sellem, rekao Omeru ibn Hattabu: /48/ "Ne volim da ka`u Arapi kako Muhammed ubija svoje drugove (ashabe)!" Zna{i, on se bojao da ne dole do bilo kakvih promjena u veze sa prihva}anjem islama od beduina, jer oni nisu znali da su pojedinci licemjerni, pa bi mogli pomisliti da ih on ubija unato~ njihovom imanu, odnosnomogli bi kazati: "Muhammed ubija svoje drugove (ashabe)!"

Malik u vezi s tim ka`e: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ustezao se od licemjera kako bi pokazao svojim sljedbenicima da vladar ne osu|uje samo po svom znanju!"¹⁴

[afija ka`e: - Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je ubijanje licemjera budu{i da su oni javno prihva}ali islam, iako je on znao da su licemjeri

Me|utim, ono {to su javno pokazivali iznad je onoga drugogTo potvr|uje i

¹⁴ U vezi s tim, treba re{i slijede}e: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ne govori iz strasti, za razliku od vladara koji nije vjerovjesnik i ne dobija Objavu. Zato nema razloga da gledamo druga}e na odgovor Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Ne volim da govore Arapi kako Muhammed ubija svoje drugove!" Što se ti~e stava da vladar ne sudi po onome {to zna, to se odnosi na vladare koji nisu vjerovjesnici, jer vjerovjesnici imaju znanje, odnosno naredenje od Allaha Uzvi{enog, {to se mora izvr{iti.

hadis: /49/ "Meni je nare|eno da se borim protiv ljudi sve dok ne ka`u:

"Nema boga osim Allaha.' Kada to ka`u..." itd.¹⁵

Me|utim, treba kazati da se ovo odnosi na onoga koji poznaje prve licemjera i njihova imena{a one o ~ijem licemjeru Allah Uzvi{eni nije upoznao Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u Kur'anu stoji:

"Ako se licemjeri i oni u ~ijim je srcima bolest, te oni koji po Medini la`i {ire, ne okane, Mi }emo ti sigurno vlast nad njima prepustiti i oni }e samo kratko vrijeme kao kom{ije twoje ostatiOni su prokleti i gdje god se na|u bit }e uhvajeni i poubijani." (33:80-81)

U ovim je ajetima dokaz da Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije podstican protiv njih, niti je bio upoznat ko su im bili prvaci! Njemu se ukazuje na njihove osobinekoje on primje}uje kod nekih od njihU tom smislu i Allah Uzvi{eni ka`e:

"A da ho}emo, Mi bismo ti ih uistinu pokazali, i ti bi ih sigurno po biljezima njihovim prepoznao. Ali ti }e{ ih doista prepoznati po na|inu njihova govora!" (47:30)

وَلَذَا قِيلَ لَهُ مُلَائِكَةً دُوَّافِي الْأَرْضِ فَالْوَآتَاهُنَّ مُصْلِحُونَ ۝
اَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنَ لَا يَشْعُرُونَ ۝

"Kada im se ka`e: 'Ne pravite nered na Zem - lji!' odgovaraju: 'Mi samo red uspostavljam!' /11/ Zar tako! Oni su uistinu pravi smutljivci, ali to oni i ne opa`aju."/12/

"nered" ovdje zna{i nevjerovanje, licemjerje i grije{enjeRije~i Allaha, d`.{.:

"Kada im se ka`e: 'Ne pravite nered na Zemlji!'" znae: ne pravite nered kroz nevjerstvo, licemjerje i grije{enje na Zemlji, jer onaj ko prema Allahu grije{i ili nare|uje da se grije{i, ~ini na Zemlji nered, po{to je uspostavljanje reda mogu}e samo uz pokornost Allahu, d`.{.

Licemjeri misle da oni javnim pokazivanjem imana varaju vjernike, tako da ih oni uzimaju za svoje prijatelje umjesto vjernika, iako su licemjeriMe|utim, Allah, d`.{., to

¹⁵ Ja bih dodao: U prirodi je licemjera da ka}u "**Nema boga osim Allaha!**", dok to, istovremeno, njihovo srce negira. Da je Allah naredio Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, da ih ubija, on bi to {inio i ne bi stao samo zbog toga {to govore: "**Nema boga osim Allaha!**", budu{i da svojim pona{anjem pokazuju suprotno, odnosno pokazuju nevjerstvo i licemjerje. Stoga se postavlja pitanje: "Za{to odstupamo od rije{i Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: 'Ne volim da ka}u Arapi kako Muhammed ubija svoje drugove!?' "

ovdje razotkriva kako se vjernici ne bi prevarili i uzimali licemjere za svoje prijatelje (za{titnike)

Naime, uzimanje ovih ljudi za bliske prijatelje (za{titnike), umjestovjernika, vrijeme kada oni spadaju me|u najve}e neprijatelje vjernika, pred-stavlja ~in stvaranja velikog nereda na ZemljiJer, po{to oni javno ispoljavaju vjeru (iman), vjernici o njima stje~u pogre{an sudTako licemjeri uspijevaju ostvariti nered, zavaravaju{i ih rije~ima koje su daleko od istine i ostaju{i istovremeno u prijateljskim odnosima s nevjernicima protiv vjernikaZato Allah, d`.{., ka`e: Kada im se ka`e: "Ne pravite nered na Zemlji!", oni odgovaraju: "Mi samo red uspostavljam!", tjmi `elimo samo pomirenje izme|u dvije skupine - vjernika, s jedne strane, i nevjernika (me|u kojim su i idolopoklonici i raniji sljedbenici Knjige), s druge strane." Me|utim, Allah zna ono {to je u njihovimdu{ama i {to kriju u svojim prsim, pa ka`e:

"Nikako! Oni uistinunered prave, ali to i ne opa`aju." /12/ Ono {to oni namjeravaju smatraju{i to uspostavljanjem reda ustvari je pravi nered, a {to oni ne osje}aju zbog svog neznanja.

"Moj Bo`e! U~vrsti nas u Tvojoj vjeri i pokor-nosti i u~ini nas vjernicima ~ija spolja{nost nije suprotna njihovoj unutarnosti!"

**وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَمْنٌ قَالُوا آتُونُّكُمْ مِمْ كَمَاءَمَنْ
أَسْفَهَاهُمْ لَا إِنْهَا هُمْ أَسْفَهَاهُوَلَكُمْ لَا يَعْلَمُونَ**

"Kada im se ka`e: 'Vjerujte kao {to ovi ljudi vjeruju!', oni odgovaraju: 'Zar da vjerujemo kao {to maloumnici vjeruju!?' A doista su oni maloumnici, ali to oni ne znaju!"/13/

Uzvi{eni Allah ka`e: - Kada se licemjerima ka`e: "Vjerujte kao {to ovi ljudi vjeruju!", tjkao {to oni vjeruju u Allaha, Njegove meleke, Knjige, poslanike, o~ivljenje, D`ennet, D`ehenem i sl., odnosno, budite pokorni Allahu i Njegovom Poslaniku izvr{avanjem Njegovi h naredbi i Njegovi zabrana, oni ka`u:

"Zar da vjerujemo kao {to maloumnici vjeruju!?" misle}i pod maloum-nicima ovdje na ashabe Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem! Oni govore: "Zar da budemo s ovim maloumnicima na istom stupnju!" Me|utim, Allah Uzvi{eni odgovara na ovo:

"A doista su oni ma-

loumnici, ali to oni ne znaju", tjni ne znaju stanje u kojem se nalaze, {to upu}uje na zabludu i neobavije{tenost Neznanje je ovdje najgore po njih i ono najrje~itije govor i o njihovom sljepilu i udaljenosti od Pravog putaTa zabluda pove}ava se uz istovremeno pove}anje Allahove srd`be i kazne prema njima, {to je primjereno djelima koja ~ineA Allah Uzvi{eni nikome ne}e nepravdu u~initi!

**وَإِذَا أَخَلَوْا إِلَى شَيْطَانٍ هُمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ
مُسْتَهْزِئُونَ ⑯ ⑯ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَعْدُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ
يَمْهُونَ**

- Kada susretnu one koji vjeruju, oni govore: "Vjerujemo!", a ~im ostanu nasamo, sa {ej -tanimi svojim, govore: "Mi smo s vamaMi se samo rugamo."/14/ "Allah se njima izruguje i ostavlja ih da u svom nejerovanju lutaju." /15/

Uzvi{eni Allah ka`e da kada ovi licemjeri susretnu vjernike, oni ka`u: "Vjerujemo!", pokazuju{i pred njima iman, bliskost i privr`enost, i obmanjuju{i ih tako licemjerno se dodvoravaju{i i kriju{i svoje uvjerenje kako bi time osigurali kori{tenje dobara i dobiti koje pripadaju vjernicimaMe|utim,

"kada se osame sa svojim {ejtanima", odnosno kada odu kod svojih ~elnika, prvaka i velikana me|u idovskim rabinima i volama idolopoklonika i licemjera, oni govore: "Mi smo s vama!" u nevjerstvu i idolopoklonstvu, "a mi se samo izrugujemo" sa pristalicama Muhammedovim, sallallahu alejhi ve sellem. Uzvi{eni Allah njima odgovara uzvra}aju{i na takve njihove postupke:"Allah se njima izruguje i ostavlja da lutaju u svom nejerovanju", tjisruguje im se pokazuju{i im Svoje odredbe na ovome svijetu, odnosno ukazuju{i na ne-povredivost njihove imovine i krvi time {to javno ispoljavaju iman i rije~i Svjedo~anstva: "Nema boga osim Allaha; Muhammed je Allahov poslanik!", za razliku od onoga {to im pripada na drugom svijetu (ahiretu), kao {to je kazna i te{ka patnjaOvo je i mi{ljenje Ibn-D`erira, budu{i da su spletke, varke i izrugivanje kroz igru i dokolicu, po mi{ljenju svih u~enjaka, nespojive s Allahom d`.{., ali su prihvatljive kao vid revanja i zadovoljavanjapravde putem nagrade, odnosno

kazneTo potvr|uju i rije~i Ed-Dahhaka koje prenosi od Ibn-Abbas-a. U tom smislu, rije~i Allah-a, d`{.:.:

"Allah se njima izruguje" zna~e: Allah se njima podsmijeva nagovje{tavaju}i im kaznu "podr`ava ih da u nevjerovanju lutaju" U vezi s ovim dijelom ajeta, Ibn-Abbas i Ibn-Mes'ud navode predanje od nekih ashaba Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da rije~ "podr`ava ih" zna~i ostavlja ih da ostanu dugoMud`ahid isti~e da to zna~i: "pove}ava im, produ`ava im", dok neki drugi navode da to zna~i: "kad god oni u~ine grijeh, Allah im za to da blagodat", {to, u osnovi, predstavlja odgovor kaznom, u skladu s rije~ima Al-laha, d`{.:.:

"I kada bi zaboravili ono ~ime su opominjani, Mi bismo im kapije svega otvorili, sve dok se onome {to im je dano ne bi obradovali! Tada bismo ih iznenada kaznili i oni bi odjednom svaku nadu izgubili!" /44/ "Tako bi se zameo trag narodu koji ~ini nasilje; a hvala pripada samo Allahu, Gospodaru svjetova." (6:44-45) Ibn-D'erir ovo tuma~i, pa ka~e da to zna~i: - Dajemo imda ostanudugou svojoj uobra~enosti i drskosti, kao {to Uzvi{eni Allah ka~e: "i Mi srca njihova i o~i njihove okrenemo, kao {to nisu vjerovali ni prvi put i ostavimo ih da u zabludi svojoj smeteni lutaju." (6:110)

Rije~ zna~i "zabluda" dok zna~i "sljepilo" Zabluda u navedenom smislu dogala se u srcu, ali se i sljepilo, tako{er, koristi za srce.¹⁶

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَشْرَوْا الْضَّلَالَةَ بِالْمُهْدَىٰ فَإِنَّهُ

تَجْزِيَهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٧﴾

"To su oni koji su Zabludu uzeli umjesto Upu -te, ali im njihova trgovina nije donijela dobiti; oni nisu upu}eni!" /16/

Dakle, ti licemjeri uzimaju nevjerstvo i zabludu, a ostavljaju vjeru i uputu, {to im daje zadovoljstvo sli~no onom izra~enom u slijede}im rije~ima:

"[to se ti~e Semuda, njima smo na Pravi put ukazivali, ali im je sljepo}a bila milja od Pravog puta." (41:17) Dakle, u zamjenu za Pravi put oni su uzeli krivi put (zabludu), spustili nisko cijenu vjerovanju i dali ga za nevjerstvoZato Allah, d`{.:.:, ka~e:

"Njihova trgovina nije im donijela dobiti i oni nisu upu}eni", tju ovoj kupoprodaji, njihova transakcija nije im donijela dobit i oni nisu na Pravom putuS Pravog puta oni su dakle oti{li u zabludu, iz zajedni{tva u grupa{enje, iz sigurnosti u nesigurnost, iz sunneta u bidat (novotariju).

مَنْلَهُمْ كَمَثَلَ الَّذِي أَسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَا أَضَاءَتْ مَا حَوَلَهُ وَذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِ وَرَكِّبُهُمْ فِي ظُلْمٍ لَا يُبَصِّرُونَ ﴿١٨﴾
فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿١٩﴾

"Oni su sli~ni onima koji potpale vatru, a kada ona osvijetli njihovu okolicu, Allah im oduzme svjetlo i ostavi ih u mraku, pa ni{ta ne vide." /17/ "Gluhi, nijemi i slijepi su oni! Nikako da se povrate (osvijestete)!" /18/

Naime, nakon {to su licemjeri uzeli zabludu um-jesto Pravoga puta, postali slijepi iako imaju o~i, oni su postali sli~ni onome koji potpali vatru (tj`eli osvijetljenje vatrom) kako bi vidio svijet oko sebeAli nakon {to je vatra osvijetlila okolicu, omogu}iv{i mu da vidi i desno i lijevo oko sebe ({to daje posebno zadovoljstvo), ona se ugasila, a on je ostao u te{koj tami, bez vida i PutokazaUsto, on je gluhi i ne ~uje, nijem i ne govori, i slijep bez obzira na svjetlo koje je ugledao, pa se ne mo~e vratiti u stanje u kome je bioU tom smislu, ovi licemjeri koji su uzeli krivi umjesto Pravog puta, opredijeliv{i se za zabludu umjesto Upute, postali su primjer izgubljenosti, zablude i sljepilaSlijede}i ajet pokazujeda su oni prvo prihvatali vjeru da bi je potom napustili, jer Uzvi{eni Allah ka~e:

"To je zato {to su oni bili vjernici, pa nevjer~nici postali, a onda su im srca zape~ena tako da ne shva}aju." (63:3)

U gornjim ajetima uporedba je izuzetno primje-rena, jer su licemjeri u po{etku, kao vjernici, stekli svjetlo, ali su ga potom pokvarili licemjerjem, ostaju}i zbnjeniA zbnjenost u vjeri ve}a je od svake zbu-njenosti!

¹⁶ Napomena: Dakle kao "sljepilo srca" (nap. prev.).

أَوْ كَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلْمٌ وَرَعْدٌ وَرِقٌ يَجْعَلُونَ
أَصْبَعَهُمْ فِيَءَ اذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوْعِ حَذَرَ الْمَوْتَ وَاللَّهُ مُحِيطٌ
بِالْكَفَرِينَ ⑭ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطُفُ أَبْصَرَهُمْ كَمَا
أَضَاءَ لَهُمْ مَشْوِفًا فِيَءَ اذَانِهِمْ قَامُوا وَلَوْشَاءَ اللَّهُ
لَذَّهَبٌ سَمِعُهُمْ وَأَبْصِرُهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑯

"Ili su oni sli~ni onima koji za vrijeme silnog pljuska s neba, u kojem su tmne, tutnjava i munje zbog gromova, stavljaju prste u u{i boje}i se smrti! A Allah obuhva}a nevjernike!" /19/ "Munja samo {to ih ne zaslijepi: kad god im ona blijesne, oni krenu, a ~im utonu u ta-mu, zastanu! A da Allah ho}e, On bi im oduzeo i sluh i vid! Allah, uistinu, sve mo`e!"/20/

Ovo je drugi primjer koji Allah Uzvi{eni navodi za jednu drugu vrstu licemjeraTo su oni kojima se po-ka`e istina, pa je jednom prihvate, ali drugi put sum-njaju u njuNjihova su srca obuzeta sumnjom, ne-vjerstvom i dilemamaRije~ ovdje zna-i "**plju-sak**", tjki{a koja se u trenu izljeva; rije~ "tama" ozna~ava sumnju, nevjerstvo i licemjerje; rije~ "**grmljavina**" ozna~ava ono {to u srca utjeruje strah, pa je poznato da licemjere karakteriziraju veliki strah i panika, kao {to Allah Uzvi{eni ka`e:

"Oni misle da je svaki zvuk protiv njih." (63:4) Rije~ "**munja**" ozna~ava ono {to zasija u srcima ovih licemjera, kao {to je to ponekad svjetlo vjereAllah Uzvi{eni ka`e:

"Zbog gromova oni stavljaju prste u u{i boje}i se smrti! A Allah obuhva}a nevjernike!" Dakle, njihov oprez ni{ta im ne koristi jer Allah njih obuhva}a Svojom Mo}i i oni su podre|eni Njegovoj Mo}i i HtijenjuNakon toga, Allah, d`{., ka`e:

"Munja samo {to ih ne zaslijepi", tjona je sna`na i intenzivna, dok je njihov vid slab i nedovoljno u~vr{}}en vjerom.

Od Ibn-Abbasa se prenosi: "Svojom jasno}om Kur'an dokazuje skoro sve slabosti licemjera";

"Kad god im munja blijesne, oni krenu, a kada utonu u tamu, oni stanu." U vezi s tim Ibn-Abbas ka`e: "Tj., oni znaju istinu, pa o njoj govore, ~ime postaju stabilni, da bi potom zbumjeno zastali ~im padnu u nevjerstvo." To se prenosi od ashaba i najjasnije je i najispravnije {to je re~eno u

komentaru ovog ajetaDakle, tako }e im biti i na Sudnjem danu, kada ljudi dobiju svjetlo primjereno njihovom imanuNekome }e biti dano svjetlo {to osvjetljava njegov hod u du`ini manje ili vi{e od jednog fersaha; ne~ije }e se svjetlo, s vremena na vrijeme, paliti i gasiti; neko }e i}i Pravim putem jedno vrijeme, a zatim stati; a ne~ije }e svjetlo biti potpuno uga{enoTo su oni najokorjeliji licemjeri, za koje Allah Uzvi{eni ka`e:

Na Dan kada }e licemjeri i licemjerke go -voriti vjernicima: "Pri~ekajte nas da se svjetlom va{im poslu`imo!" Re}i }e im se: "Vratite se nazad, pa drugo svjetlo potra`ite!" (57:13) O vjernicima Allah Uzvi{eni ka`e:

"Na Dan kada bude{ vidio vjernike i vjernice, kako se njihovo svjetlo ispred njih, kao i sa desne strane njihove, kre}e..." (62:12) Zatim Allah, d`{., ka`e:

"Blago vama danas u d`enetskim ba{~ama kroz koje rijeke teku" (57:12), zatim:

"Na Dan u kojem Allah ne}e osramotiti Vje -rovjesnika i one koji su zajedno s njim vjero -vali; svjetlo njihovo }e i}i ispred njih, te s njihovedesne strane'Gospodaru na{'', govorit }e oni, 'upotpuni svjetlo na{e i oprosti nam, jer Ti doista sve mo`e!' " (66:8)

"A da Allah ho}e, On bi im oduzeo i sluh i vid! Allah doista sve mo`e!" Ibn-Abbas ka`e: "To je zato {to su napustili istinu nakon spoznaje." Uz rije~i:

"Allah doista sve mo`e!" on ka`e: "tjMo}an je da odgovori kaznom ili da Svojim robovima oprosti." Ibn-D`erir isti{e: "Allah, d`{., na ovome mjestu opisuje Sebe svojstvom Svemo}i nad svim, pa upozorava licemjere na Svoju snagu i strogost obavje{tavaju}i ih da On njih obuhva}a, da je mo}an oduzeti im i sluh i vid." Rije~ "**mo}an**" zna-i "**koji ima mo}**".

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَعْبُدُ وَأَرْبِكُ مَنْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ
قَبْلِكُمْ لَمْ يَلَمُكُمْ تَسْتَقُونَ ⑮ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَشًا
وَالسَّمَاءَ بَنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَمَّا فَلَحَ حِيجَ بِهِ مِنَ الشَّمَرَاتِ
رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا يَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ⑯

"O ljudi, budite u ibadetu Gospodaru svome, Koji je stvorio vas i one prije vas, da biste bili bogobojazni"/21/; "Koji vam je Zemlju posteljom, a Nebo zdanjem u~inio; Koji s Neba spu{ta ki{u i s njom izvodi plodove, opskrbu va{uzato ne ~inite druge Allahu ravnim - a vi znate!"/22/

Muhammed ibn Ishak, sa svojim lancem prenosilaca, navodi od Ibn-Abbasa:

"O ljudi, budite u ibadetu Gospodaru svome..." Govor je upu{jen objema grupama i nevjernicima i licemjerima To zna{i}: "Vjerujte samo u va{eg Jedinog Gospodara, Koji je stvorio vas kao i one prije." Ovaj ajet Allah, d`.{., zapo~inje obja{njnjem Jedno)e Njegove Bo`anstvenosti, budu{i da On daruje blagodati Svojim robovima time {to ih izvodi iz ni{tavila u postojanje; On im je darovao vidljive i nevidljive blagodatitme {to im je "Zemlju u~inio posteljom", odnosnokolijevkom, koja je poput postelje postavljena i utvr|ena planinama uzdignutim, a "Nebo zdanjem u~inio", koje predstavlja krov, kao {to ka`e: "A Nebo smo za{ti}enim krovom u~inili, pa opet se oni od znamenja na{ih okreju." (21: 32)

"On s Neba ki{u spu{ta..."}, tjspu{ta oblak kada im je potreban i tako izvodi razli~ite vrste sjemenja i plodova, {to je opskrba njihova i opskrba njihove stoke On je Tvorac i Opskrbitelj, Posjedniksvake ku{e i stanovnika njenih, njihov Opskrbitelj Stoga On zaslu`uje da se samo Njemu klanja Njemu nema ravna Allah, d`.{., ovdje ka`e:

"I ne ~inite nikoga Allahu ravnim - a vi znate", tjne pridru`uje Mu nikoga ko ne mo`e ni koristiti, ni {tetiti, kao Njemu ravna, jer ste svjesni da nema drugoga gospodara koji je vas opskrbiti osim Njega U dva Sahiha se prenosi od Ibn-Mes'uda da je rekao: /50/ - Pitao sam: "Allahov Poslani~e! Koji je kod Allaha najve{i} grijeh?" Odgovorio je: "Da Allahu, Koji te je stvorio, u~ini{ nekoga ravnim." Isto tako, u jednom hadisu od Muaza stoji: /51/ "Zna{ li koje je pravo Allaha prema Njegovim robovima?" - "Da Mu budu u ibadetu i ni{ta Mu ne pridru`uju!" U drugom hadisu stoji: /52/ - Neka niko od vas ne ka`e: "[to ho}e Allah i taj i taj", nego neka ka`e: "[to Allah ho}e, a tek potom i taj i taj"

U vezi s rije~ima Allaha, d`.{.:"Allahu ne ~inite nikoga ravnim!" navodi se da je Ibn-Abbas rekao: - Izraz "ravnopravni, partneri, suparnici" predstavlja izraz {irk skrivenijeg od hoda mrava po crnom kamenu u tam-noj no}i." To se ~ini kada se ka`e: "Allaha mi i `ivota mi mogu i tvoga", ili "Da nije ovog psa, do{li bi nam lopovi", ili "Da nije guska u ku{i}, do{li bi lopovi", ili kada ~ovjek ka`e: "[to Allah i ti ho}ete!" ili "Da nije Allaha i tog i tog", i slsve je to {irkU hadisu

stoji: /53/ - Neki ~ovjek je rekao Allahovom Poslaniku: "[to ste

Allah i ti htjeli!", pa mu je rekao: "Ho}e{ li da me Allahu ravnim u~ini{?" U drugom hadisu stoji: /54/ - Divni biste vi bili ljudi da drugog Allahu ravnim ne ~inite govore{i: "[to Allah i taj i taj ho}e!"

"...a vi to znate", tjvi znate da vam nema drugoga gospodara koji vas opskrbljuje do Allaha Uzvi{enoga Ovaj ajet ukazuje na ibadet samo Allahu, Kome nema ravnal dok je mno{tvo komentatora Kur'ana dokazivalo time postojanje Tvorca, ovdje se to izravno kazuje Jer, ko se udubi u razmi{ljanje o ni`im i vi{im bi}ima, o razlikama njihovih oblika, boja, prirodnihodlika i koristi od njih, odnosno o njihovome mjestu i svrsishodnosti, on }e spoznati mo} njihovog Tvorca, Njegovu mudrost, zna nje, umje{nost i veli~anstvenu vlast Neki beduini ka`u: - Kada je nekom ~ovjeku postavljeno pitanje: "Koji je dokaz postojanja Allaha, d`.{...?", rekao je: "Subhanallah! \ubrivo deve upu{uje na devu, trag stopala upu{uje na prolazak nekoga! Nebo je oki}eno sazvije`ima, Zemlja puna klanaca, a more valova! Zar to sve ne upu{uje na postojanje Sveznaju}eg i Onoga Koji je obavije{ten o svemu?!"

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَبِّ مَمَّا تَرَكْلَكُمْ عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَنْوَأْ سُورَةٍ مِنْ مَشْلُومٍ وَادْعُوا شَهِدَاءَ كُمْ دُونَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٦﴾ فَإِنَّ لَرْ تَفَعَّلُوا وَنَتَفَعَّلُوا فَاتَّقُوا الْنَّارَ أَلَّا تَرَىٰ وَقُودُهَا أَكْثَرُ وَالْجُحَارَةُ أَعْدَتُ لِلْكَفَرِينَ ﴿٢٧﴾

"A ako sumnjate u ono {to smo Mi objavili robu Svome, donesite vi jednu suru sli~nu to-me; pozovite i bo`anstva va{a, ako istinu gorovite." /23/ "Paako to ne u~inite, a ne}ete u~initi, onda se ~uvajte vatre ~ije }e gorivo biti ljudi i kamenje, a pripremljena je za nevjernike."/24/

Nakon {to je Allah, d`.{., u prethodnim ajetima potvrdio da nema drugog boga osim Njega, On po~inje sa potvrdom vjerovjesni{tva Svoga roba i Poslanika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, obra}aju{i se nevjernicima: "A ako sumnjate u ono {to smo Mi objavili Svome robu...", tjMuhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, dajte vi makar jednu suru sli~nu onim {to ih je on donio Ako mislite da je to od nekoga drugoga, a ne od Allaha, suprotstavitemu se ne~im sli~nim i pomozite se pritom ako ho}ete va{im bo`anstvima, va{im stilistima i oratorima, va{im najistaknutijim spisateljima i bilo kojim dru-

gim, ukoliko ste iskreni onome {to mislite.

Ovo je izazov nevjernicima od Allaha Uzvi{enog, {to se ponavlja na vi{e mjestu u Kur'anuU suri "Kazivanje" Allah, d`.{., ka`e: "Reci: Pa donesite vi od Allaha knjigu koja bolje, negoli ove dvije, na Pravi put upu}uje; slijedio bih je, ako istinu govorite!" (28:49)

U suri "Subhane..." (**El-Isra'**)

ka`e:

"Reci: Kada bi se svi ljudi i d`ini udru`ili da sa~ine ne{to sli~no ovom Kur'anu, ne bi sa~inili knjigu kao {to je ova, pa makar jedni druge i pomagali!" (17:88)

U suri "Hud" Allah, d`.{., ka`e:

"Ili, pak, oni govore da ga on izmi{lja! Reci: Pa donesite vi deset izmi{ljenih sura, sli~nih Kur'anu, i koga god ho}ete, osim Allah, u pomo} pozovite, ako je istina {to tvrdite!" (11:13)

U suri "Junus" ka`e:

"Ili oni govore: 'On ga izmi{lja!'" Reci: Pa, dajte vi jednu suru sli~nu njemu, a u pomo} pozovite koga god ho}ete, osim Allah, ako istinu govorite." (10:38)

Svi su prethodni ajeti mekanski, iako se njima izazov upu}uje i u Medini Allah Uzvi{eni ka`e:

"A ako sumnjate u ono {to Mi objavljujemo Svome robu..." (2:23), tj Muhammu,

"donesite vi sli~nu suru" i "pozovite va{a bo`anstva, osim Allah, ako istinu govorite!" (2:23), tj donesite vi suru sli~nu ovom Kur'anu! Ovim Allah, d`.{., upu}uje izazov svima njima, i pojedina~no grupno, bez obzira da li su pismani ili neTo je, dakle, op}i izazov, koji se ne svodi samo na nepismenepojedince koji ne posjeduju znanje, nisu obrazovani ne znaju pisati! Taj izazov ponovljen je vi{e puta kako u Meki tako i u Medini, uprkos `estokom neprijateljstvu idolopoklo-nika i licemjera prema Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, odnosno mr`nji prema nje-govo{vjeriU tome su oni bili nemo}ni, {to Allah, d`.{., i potvr|uje, pa ka`e:

"Pa ako to ne u~inite, a ne}ete u~initi, ~uvajte se Vatre!" (2:24) Zna~i: ako to ne mognete u~initi - a nikada ne}ete mo}i!

^udo na koje Allah ovdje izaziva nevjernike ne -dosti`no je, i oni su nemo}ni da sa~ine sli~nu suru do Dana sudnjegaZna~i, to nisu mogli, niti je mo}i ikada u~initi! Tako je bilo tada i tako je ostalo do dana dana{njega, a tako }e i vje~no biti, budu}i da Allahov govor, niti formalno, niti

sadr`ajno, nije sli~an govoru Njegovih stvorenja

"Elif - lam - raOvo je Knjiga, ~iji se ajeti pomno ni`u i od vremena do vremena objavljuju, od Mudrog i Sveznaju}eg." (11:1)

Allah Uzvi{eni njima ka`e: "Ako to ne u~inite, a ne}ete u~initi" - to zna~i da nikada ne}ete dosti}i Kur'an niti sa~initi ne{to njemu sli~no, preostaje vam jedino da se nemo}ni predate i priznate da je to Allahov govor, da vjerujete i djelujete prema Njegovim uputama, te da se usto ~uvate vatre koja je za nevjernike pripremljena.

Uzvi{eni Allah ka`e:

"Ako to ne u~inite, a ne}ete u~initi, ~uvajte se vatre za nevjernike pripremljene, ~ije }e gorivo biti ljudi i kamenje." Rije~ ovdje zna~i "**~uvati se, izbjegavati, kloniti se**", pa to zna~i: klonite se vatre ~ije }e gorivo na Sudnjem danu biti ljudi, tjoni koji nisu vjerovali u ovaj Kur'an; rije~ "**kamenje**" jeste, ustvari, ono kamenje koje nevjernici obo`avaju umjesto Allaha Uzvi{eni Allah ka`e:

"I vi i oni kojima se pored Allaha klanjate, bit }ete gorivo u D`ehennemu i u njega }ete doista u}iDa su oni bogovi, ne bi u nj u{liSvi }ete u njemu vje~no boraviti." (21:98-99) To zna~i, pored kipova gorjet }e i fosforno kamenje, kojim se vatra potpaljuje da bi gorjela ja~e, kako bi kazna bila `e{}a, {to navode Ibn-Mes'ud i neki ashabiRije~i Allah Uzvi{enog:

"...koja je za nevjernike pripremljena", zna~e: koja je pripremljenai spravljena za nevjernike kao {to ste vi! Ovim ajetomnogi islamski autoriteti dokazuju da ta vatra i sada postoji, po{to se ka`e:

"koja je pripremljena za nevjer - nika", tj koja je ve} postavljena i pripremljena Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ka`e: /55/ "D`ennet i D`ehennem me|usobno su se raspravljaljali...", {to je dokaz njihova postojanjaUz to postoje i drugi vjero-dostojni hadisi koji to dokazuju.

Dakle, Allah upu}uje izazov nevjernicima nude}i im da donesu makar jednu suru sli~nu onim u Kur'anu i obavje{tavaju}i ih istovremeno da to oni ne}e mo}i u~initi, bez obzira bilo to malo ili mnogo, bila kratka ili duga sura, budu}i da sve sure u Kur'anu predstavljaju ~uda nedosti`na koja priпадaju Gospo-daru svjetovaU tom smislu u predanju se navodi da je Amr ibn el-As prije nego je primio islam

posjetio Musejlemmu-Kezzaba, koji mu je rekao: "[ta je to ovih dana objavljeni va{em prvaku u Meku?]" Amr mu je kazao: "Objavljeni mu je jedna kratka i lijepa sura." On je upitao: "Koja?", a Amr je prou{io: "Tako mi vremena! Doista je svaki ~ovjek na gubitku! Osim onih koji vjeruju i dobra djela ~ineKoji jedni drugima istinu i strpljenje preporu~uju." (Ibid., 103:1-3) On se zamislio jedan ~as, zatim podigao glavu i rekao: "Meni je objavljeni sli~na sura!" "Koja?", upitao je AmrOn je odgovorio:

"O Veber, o Veber, ti si samo u{i i prsa, a ostatak tvog tijela je mr{a."¹⁷ Zatim je upitao: "[ta ka`e{, o Amr?]" Amr je na to rekao: "Tako mi Allaha! Ti dobro zna{ da ja znam da la`e{!"

**وَبَشِّرُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
أَنَّ لَهُمْ حَيَاتٌ تَبَرُّعٌ مِّنْ تَحْمِلِ الْأَثْرَارِ كُلَّاً رُزْقًا مِّنْهَا مِنْ
شَرَقٍ وَّرْزَقٍ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلٍ وَّأَتُوا بِهِ مُتَشَبِّهِا
وَلَهُمْ فِيهَا أَرْوَاحٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّهُمْ فِيهَا حَلِيلُونَ ﴿٤٣﴾***

"A one koji vjeruju i dobra djela ~ine obraduj da njima pripadaju d'enetske ba{e kroz koje rijeke teku! Kad god se iz njih opskrbe kak -vim plodom, oni ka`u: 'Ovim smo i prije bili opskrbljeni!' A bivaju im davani samo njima sli~ni! U njima im pripadaju ~ene ~iste i oni je u njima vje~no boraviti."/25/

Nakon {to je Allah Uzvi{eni naveo kazne i patnje koje je priredio za Svoje neprijatelje, licemjere i nevjernike, prirodno je da naspram toga uka`e i na poziciju vjernika, koji su svoju vjeru potvrdili dobrim djelima, za koja su im pripremljene blagodatiNa ovaj na~in u Kur'anu se primjenjuje metod podsticaja i prijetnje, {to je, prema mi{ljenjima najkompetentnijih u~enjaka, i smisao naziva "posebni (parni) ajeti" za Kur'an, budu{i da se u njima uz poziciju vjernika i blagodati njima pripremljene navodi obavezno i pozicija nevjernika, odnosno kazne za njih pripremljeneAllah Uzvi{eni ka`e:

"A one koji vjeruju i dobra djela ~ine obraduj da njima pripadaju d'enetske ba{e, kroz koje rijeke teku!", daju{i opis ba{i kroz koje rijeke teku, dakle ispod drve{a i soba u njimaU jednomhadisu stoji da "rijeke teku izvan svojih korita", dok se o rijeci Kevser navodi da su

joj "obale biserne {koljke izdubljene", {to me|usobno nije proturje~no, budu{i da je mulj tih rijeka, kao {to se navodi, fini mo{us, a pjesak - biserje i draga kamenje! Molimo Allaha Uzvi{enog da nas uputi na Pravi put, kako bismo, uz Njegovu Dobrotu i Milost, dospjeli u ove ba{e.

Rije~i Allaha Uzvi{enog: "Kad god se iz njih opskrbe kakvim plodom, oni ka`u: 'Ovim smo bili opskrbljeni i prije.'" U vezi s tim, veliki broj ashaba, prema predanju Es-

-Suddija, sa lancem prenosilaca koji se`e izravno do njih, kazuje da }e se ovi plodovi davati u D`ennetu te da }e ovi ljudi, kada to vide, re{i: "Ovim smo bili opskrbljeni i na dunjaluku!" Ovi plodovi su, me|utim, kako se isti{e, iste boje, ali potpuno razli~itog okusa!

Rije~i Uzvi{enog:

"U njima }e imati supruge ~iste i tu }e vje~no boraviti" zna{e: oslobo|ene menstruacije, nu`de, sluzi, pljuva~ke, sperme, ra|anja, a rije~i:

"...i tu }e vje~no boraviti" izra`avaju savr{enstvo sre}ejer, s ovim blagodatima, oni }e biti na stupnju osiguranom od smrti i prestanka `ivota, bez kraja i konca, u vje~nom bla`enstvu, koje nikada ne}e prestatiSamo nas Allah mo`e o`iviti zajedno s njima, jer On je Dare`ljivi i Plemeniti!

**إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَخِنُ بِأَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا أَفْوَاهُ الَّذِينَ
ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ الْمُكْحُنُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ
مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِذَا مَثَلًا يُضْلِلُ بِهِ كَثِيرًا وَّهُدِي بِهِ كَثِيرًا
وَمَا يُصْلِلُ بِهِ إِلَّا الْفَسِيقُينَ ﴿٤٦﴾ الَّذِينَ يَغْضُبُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ
مِسْكِنِهِمْ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمْرَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي
الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُحْسِرُونَ ﴿٤٧﴾**

"Doista se Allah ne ustru~ava za primjer na-vesti mu{icu ili ne{to si}u{nije od nje; oni koji vjeruju - ta oni znaju da je to Istina od Gospodara njihova; a oni koji ne vjeruju govore: '[ta to Allah ho}e ovim primjerom?' Ovim On mnoge u zabludu stavila, a mnoge na Pravi put upu{uje, odnosno On u zabludu stavila samo razvratnike!"/26/ "One {to kr{e od Allah prihvjeta obavezu nakon njene ovjere, prekidaju ono {to je Allah naredio da se odr`ava i nered na Zemlji prave; To su gubitnici!"/27/

U Komentaru, s lancem prenosilaca od

¹⁷ Životinja sli~na zecu.

Ibn-Abbasa, Ibn-Mes'uda i vi{e ashaba, Es-Suddi ka`e: - Kada je Allah Uzvi{eni naveo ova dva primjera, tjajet:

"Oni su kao onaj {to potpali vatru..." (2:17) te ajet:

"Ili su sli~ni onima koji za vrijemesilnog pljuska..." (2:19), licemjeri su tada rekli: "Allah je daleko uzvi{eniji i ve}i da bi navodio takve primjere!", da bi uskoro bio objavljen slijede{i} ajet:

"Doista se Allah ne ustru~ava za primjer navesti...", zaklju~no s rije~ima: .. "...i to su gubitnici." (2:27) Allah Uzvi{eni tako saop}ava da On, d`.{., ne potcjenjuje ni{ta da to ne bi naveo kao primjer, pa makarto bilo sitno i malehno kao {to je mu{ica}Jer, On, d`.{., kao {to se nije sustezao stvoriti to, isto tako se ne suste`e navesti to kao primjer, pa u tom smislu uzima za primjer muhu i pauka na vi{e mjesta u Kur'anu!

Rije~i: zna~e "**ne ustru~ava se**", a ima mi{ljenja i da zna~e "ne boji se navesti za primjer bilo {to, malo ili veliko" Rije~ca ovdje se koristi za umanjenje, kao npr., kada se ka`e:

"Udarit }u ga sigurno, pa koliko god bilo", ~ime se potvr|uje ne{to najmanje Rije~i: **"pa i ne{to iznad nje"** zna~e "ili ne{to si}u{nije i ni`e od nje", {to je isto kao kada se neki ~ovjek opisuje kao lo{ i {krt, a onaj koji to slu{a ka`e: "Da, on je i vi{e od toga u pogledu lakomosti tvrdi~luka!" To je mi{ljenje El-Kisa'ija i Ebu-Ubejda, koje navode Er-Razi i vi{e drugih autoriteta.

"A oni koji vjeruju, oni znaju da je to Istina od Gospodara njihovog..." - zna~i da oni koji vjeruju, vjeruju u primjerek koje Allah navodi bili oni mali ili veliki, znaju da je to Istina od Gospodara njihova, kojom Allah put pokazuje jer to je govor Svetog Milostivog.

- Oni koji ne vjeruju, govore: "[ta to Allah ho}e ovim primjerom?", potcjenjuju{i} ove primjere i navode{i} u zabludu, kao {to Uzvi{eni Allah navodi u suri "**El-Mudessir**" (**Pokriveni**):

.
- Mi smo ~uvarama vatre meleke postavili i odredili njihov broj kao isku{enje onima koji ne vjeruju, kako bi se oni kojima je Knjiga dana uvjerili, kako bi se onima koji vjeruju vjera pove}ala, kako oni kojima je Knjiga dana i koji vjeruju ne bi pali u sumnju, te kako bi oni u ~ijim je srcima bolest, kao i nevjernici, govorili: "[ta je Allah htio ovim primjerom?" Tako Allah stavљa u zabludu onoga koga On ho}e, a na Pravi

put ukazuje onome kome to On ho}e, vojske Gospodara tvoga samo On zna..." (74:31) Isto tako, na ovome mjestu On, d`.{., ka`e:

"Ovim On mnoge u zabludu stavljaju, a mnoge na Pravi put upu}uje, On u zabludu stavljaju samo razvratnike!" Es-Suddi u svom Komentaru navodi predanje od Ebu-Malika, zatim Ibn-Abbasa, pa Murre, potom Ibn-Mes'uda i nekih ashaba, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao da se rije~ima: "mnoge u zabludu stavljaju" misli na licemjere, a rije~ima: "a mnoge na Pravi put upu}uje" misli na vjernike Licemjerima Allah pove}ava zabludu zato {to oni negiraju ono {to iz primjera koje On navodi istinski i provjereno znaju, jer je i primjer koji se navodi odgovaraju{i} onome ~ime ih Allah stavljaju u zabludu Na Pravi put On, d`.{., upu}uje mnoge, odnosno pripadnike vjere, pove}avaju{i} im iman i uputu koju slijede jer oni potvr|uju i priznaju ono {to istinski i posigurno znaju da odgovara primjera koje Allah navodi To je tako{er stvar Allahove upute!

"...a u zabludu stavljaju samo razvratnike" **"razvratnik, nemoralan ~ovjek"** u arapskom jeziku zna~i "onaj koji izlazi iz okvira pokornosti" Arapi, npr., ka`u: **"Hurma je raspukla"** kada plod izile iz ljuške Razvratnik (fasik) mo`e biti i nevjernik i grje{nik, iako je razvratnost (fisk) u slu{aju nevjernika daleko te`a i gora u navedenom ajetu pod razvratnikom se misli na nevjernika, a Allah najbolje zna! To pokazuje i ~injenica da ih On, d`.{., opisuje slijede{i}im rije~ima:

"One {to kr{e od Allaha prihva}enu obavezu nakon njene ovjere, prekidaju ono {to je Allah naredio da se odr`ava i nered na Zemlji prave; to su gubitnici!" /27/ Ovo su svojstva nevjernika koja su potpuno opre~na svojstvima vjernika! Rije~i:

"od Allaha prihva}enu obavezu" zna~e ono {to im je dao u obavezu u Kur'anu i {to su oni prihvatali da bi potom to negirali i prekr{ili}... prekidaju ono {to je Allah naredio da se odr`ava" ukazuje na sve {to je Allah naredio da se odr`ava i obavlja, a {to su oni prekr{ili i napustili, "i nered na Zemlji prave", zna~i svojim nevjernstvom i nepridr`avanjem onoga {to je Allah naredio oni nered ~ine, dozvoljavaju{i} ono {to je zabranjeno i zabranjuju{i} dozvoljeno i tako {ire {irk (mnogo{tvo) i nevjernstvo me|u ljudima, predstavljamaju{i} im to kao ispravno i istinito.

"To su gubitnici" na drugom svijetu! Ed-Dahhak navodi od Ibn-Abbasa slijedeće: "Svaki naziv koji je Allah pridao onima koji nisu pripadnici islama predstavlja primjer gubitnika pod kojim se misli na nevjernstvo, dok pridavanje takvog naziva pripadnicima islama označava grijeh." Ime "**gubitnici**" predstavlja plural od riječi "**gubitnik**", a to su oni koji su svojim griješenjem prema Allahu sami sebi uskratili Njegovo MilostNavedena riječ "**gubitnici**" znači gubitnici na drugom svijetu, {to pokazuju prethodna svojstva, tjsvojstva nevjernika koji su izgubili drugi svijetA taj svijet izgubit }e samo nevjernici!

كَيْفَ نَكُوْنُ فُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَخْيَكُمْ فَلَا يَعْلَمُونَ
ثُمَّ يَعْلَمُكُمُ اللَّهُ تُرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾

"Kako ne vjerujete u Allaha, vi koji ste bili mrtvi pa vas je On očivio, zatim je vas usmrtili, zatim ponovo očiviti, potom je te Nje mu biti vrajeni?!"/28/

Allah Uzvi{eni navodi dokaze Svoga postojanja i moji isti~u}i da je On Tvorac Koji raspolaže Svojim robovima, pa ka`e: "Kako vi ne vjerujete u Allaha", tjako negirate Njegovo postojanje i mo}, te da je On Tvorac i Gospodar, odnosno kako Mu pridružujete suparnika i klanjate se nekom drugom?! "vi koji ste bili mrtvi, pa vas je On očivio" Prema predanju Ibn-Mes'uda, Ibn-Abbasa i nekih ashaba, ovo tumači slijedeći ajet:

"Na{ Gospodaru, Ti si nas dva puta usmrtio i dva puta očivio!" (40:11) On ka`e: "Bili ste zemlja prije nego vas je stvorio - {to je mrtvo, zatim vas je očivio i stvorio vas - {to znači ivot, zatim umrlio, kako biste se Njemu u kaburima vratili - {to predstavlja drugu smrt, a zatim je vas ponovnočiviti na Dan suda - {to predstavlja drugi ivotTo su te dvije smrti i dva ivota koje tumače riječi Uzvi{enog:

'Kako vi ne vjerujete...?'"

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَبِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوْهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

"On je za vas sve na Zemlji stvorio, zatim se prema nebu usmjerio i kao sedam nebesa ga uredio; On svaku stvar zna!"/29/

Nakon {to je Uzvi{eni Allah naveo

dokaze stvaranja ljudi ukazujući im i na ono {to u sebi vide, On navodi drugi dokaz, dokaz stvaranja nebesa i Zemlje i ka`e:

"On je za vas sve na Zemlji stvorio, zatim se prema nebu usmjerio i kao sedam nebesa ga uredio..." Mud`ahid ka`e: - Allah je stvorio Zemlju prije nebaKada je Zemlju stvorio, iz nje je pokuljao dim uz Njegovo dopuštenje, pa ka`e:

"...zatim se prema nebu usmjerio...", tjokrenuo prema nebuRije~ "**uzvisiti se, uputiti se prema**" ovdje sadrži značenje nauma i usmjerenoosti budući da se prijelaznost ostvaruje prijedlogom "**ka, prema**" "i kao sedam nebesa ga uredio", tjstvorio je sedam nebesaKomentatori Kur'ana razilaze se u vezi sa pitanjem stvaranja Zemlje prije neba, odnosno, neba prije ZemljeSvaka od dvije strane nudi svoje dokaze, ali je dokaz onih koji smatraju da je Zemlja stvorena prije nebesa jači, u skladu s riječima Uzvi{enog:

"On je za vas sve na Zemlji stvorio, zatim se prema nebu usmjerio..." jer riječ "**zatim**" pret-postavlja redoslijedTo znači da je Allah stvorio Zemlju i sve {to je na njoj, a zatim, nakon toga, uputio se prema nebesima i stvorio ih sedamDokaz onih koji tvrde da je Allah prvo stvorio nebesa, a zatim Zemlju, jesu riječi Uzvi{enog:

"A {ta je te`e: vas stvoriti ili nebo sazdati? On je svod njegov visoko podigao i uredio; no}i njegove mračnim, a zore svijetlim u~inioPoslije toga je Zemlju poravnao, iz nje vodu i pa{nja}ke izveo i brda u~vrstio." (79:27-32) Ovo navodi Ibn-D'erir od Katade, iako je ovo mišljenje, tjda je nebo stvoreno prije Zemlje, netačno je suprotno, tjstvaranje Zemlje prije nebesaU El-Buharijinom Sahihu navodi se da je u vezi s ovim postavljenom pitanje Ibn-Abbasu, pa je odgovorio da je Zemlja stvorena prije nebesa, a da je Zemlja samo urelena (poravnana) nakon stvaranja nebaTo znači da se "**urelenje**" tumači riječima Uzvi{enog Allah-a:

"Poslije toga je Zemlju poravnao, iz nje vodu i pa{nja}ke izveo i brda u~vrstio", tako da ovdje znači "**izvoljenje voda pohranjenih u Zemlji**" pomoći kojih ni u biljke različitim vrsta, osobina, boja i oblika.

وَلَمْ يَقُولْ رَبُّكَ لِلْمَلِكِ كَيْفَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَاتِلًا
أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَيْخُ الْمُهْمَدُوكَ
وَنَقْدِسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٠﴾

- A kada Gospodar tvoj re~e melecima: "Ja }u na Zemlji halifu postaviti!", oni upita{e: "Zar }e{ na Zemlji postaviti onoga koji }e na njoj nered {iriti i krv proljevati?! A mi Tebe ve-li~amo hvalom i kako Tebi dolikuje {tujemo!" On re~e: "Ja znam ono {to vi ne znate."/30/

Kao znak Svoje milosti prema ~ovjeku Allah Uzvi{eni ukazuje na polo~aj ~ovjeka prije stvaranja i ka`e:

"A kada Gospodar tvoj re~e melecima...", tjpri~aj to, Muhammed, svom na-rodu!: "Ja }u na Zemlji halifu postaviti", zna-i ljude koji }e jedni druge stolje{ima i generacijama naslje|ivati kao {to Uzvi{eni ka`e: "On je Onaj Koji vas je me|usobnim nasljednicima na Zemlji u~inio" (35:39) i to je ispravan komentar rije~i , za razliku od mi{ljenja onih koji ka`u da je Adem Allahov namjesnik na Zemlji, na osnovi rije~i Allaha Uzvi{enog:

"Ja }u na Zemlji halifu postaviti."

18

¹⁸ Ja bih rekao: zna~enje rije~i "(nasljednik)", u smislu zastupanja, nu~no pretpostavlja odsustvo onoga koga zastupa, bilo potpuno ili djelimi~no, zbog smrti, puta, izoliranosti, vlastitog udaljavanja, ili nekog drugog razloga koji onemogu~ava da onaj koji je zastupan ne obavlja svoj posao, kao npr. slu~aj Ebu-Bekra, zastupnika Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve selllem, nakon njegove smrti, ili kao kada se ka`e: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selllem, postavio je Aliju, r.a., za svog zastupnika u Medini, tj. za vrijeme svog odsustva u toku jedne od bitaka. Kada to postane jasno i kada postoji zadovoljstvo, onaj ko tako misli shvatit ~e gre~ku onoga koji ka`e da je "Allah Uzvi{eni u~inio Adema, a.s., Svojim zastupnikom na Zemlji", i to iz slijede{ih razloga:

1. Nemogu~e je da Allah bude, bilo sasvim ili djelimi~no, odsutan od onog ~to je u Njegovom posjedu, jer On je Vje~ni na nebesima i Zemlji; Njegovu znanju ne mo`e ni trunka proma~i na nebesima, niti na Zemlji. Prema tome, On nema potrebe za zastupnikom, opunomo~enikom, zamjenikom ili nekim drugim, jer On je neovisan od svjetova.

2. Da bi Adem ili ljudska vrsta bili podesni za zastupništvo, oni moraju imati ista ili sli~na svojstva koja ima i Allah Uzvi{eni. A budu{i da je ~ovjek stvoren i da nema svojstva sli~na Allahovim, nego, naprotiv, ima nedostatke u svim svojim svojstvima, za razliku od Allaha, Koji je savr{en u svim Svojim svojstvima, dolazi do potpune proturje~nosti. Stoga se postavlja pitanje: Kako je mogu~e da onaj koji ima nedostatke zastupa Onoga Koji je savr{en? Allah je uzvi{en od svega sli~noga jer

"Ni{ta nije kao On; On sve ~uje i zna!" (42:11)

3. Potvr{eno je da ~ovjek ne mo`e biti Allahov zastupnik, niti predstavnik. Naprotiv. Allah, d{z.~, istinski je za{titnik i halifa. U tom smislu govore i rije~i Allah Uzvi{enog: "Nama je samo Allah dovoljan i divan je On za{titnik!" (3:173); "a Allah sve nadgleda i ~tit!" (11:12); "Onome koji se u Allahu uzda, On mu je dosta." (65:3); "A Allah je dovoljan kao za{titnik!" (33:48); Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selllem, u dovi za put ka`e: /56/ "Moj Allahu! Ti si saputnik na putu i za{titnik porodice!"

U vezi s rije~ima Allaha Uzvi{enog:

"Zar }e{ na njoj postaviti onoga ko }e nered {iriti?" Abdurrezzak navodi od Ma'mera, a on od Katade: - Kao da ih Allah oba-vje{tava da, ukoliko na Zemlji bude stvorena koja nered {ire i krv proljevaju, pa ka`e:

"Oni reko{e: 'Zar }e{ na njoj postaviti onoga ko }e nered {iriti i krv proljevati', {to su rije~i meleka i to ne kao izraz suprotstavljanja Allahu, kako se to nekad ~ini, jer Allah meleke predstavlja takvima da oni ne izlije}u svojim govorom ispred Njega i ne postavljaju bilo kakvo pitanje bez Njegove dozvole."

Ibn-D`urejd` ka`e: - Oni su samo kazali ono {to ih je Allah obavijestio u vezi sa stvaranjem Adema pa su rekli: "Zar }e{ na njoj postaviti onoga ko }e nered na njoj {iriti i krv proljevati" U vezi s tim, Ibn-D`erir ka`e: - Neki navode da su meleci kazali to {to su kazali jer im je Allah dozvolio da postave pitanje nakon {to ih je obavijestio da }e potomci Adema (~ovjeka) takvi biti, pa su zato kazali: "Zar }e{ na njoj postaviti onoga koji }e nered {iriti i krv proljevati?"

ukazuju}i da u ovoj vrsti ima takvih koji }e to ~initiTo je

4. U Allahovoj Knjizi niti u sunnetu ne postoji nijedan dokaz, bilo eksplicitan, implicitan ili izведен, da je ~ovjek Allahov zastupnik na Zemlji! On, d{z.~, ka`e: "Ja ~u na Zemlji namjesnika/nasljednika postaviti." Da, to je rekao. Medutim, On nije rekao: "Ja ~u na Zemlji Sebi namjesnika postaviti", niti: "Ja ~u na Zemlji namjesnika postaviti Sebi", ili "Svog namjesnika". Zato se postavlja pitanje: Odakle smo zaklju{ili da je Adem, a.s., ili, pak, ljudska vrsta, Allahov namjesnik na Zemlji...?! Zar nije Allahova uloga i mjesto vi{e od toga! Jer, On je Uzvi{en nad svim tim! Neki komentatori Kur'ana ka`u: "Iz stolje{a u stolje{e, iz generacije u generaciju, narodi naslje{uju jedni druge!", dok drugi navode: "To su namjesnici/nasljednici d{zina ili drugih stvorenja prije njih, za koje se pretpostavlja da su bili na Zemlji prije ljudske vrste!" Provo tuma~enje je svakako jasnije, a potvr{uju ga i Kur'an i sunnet. ~to se pak ti~e mi{lenja da se "pod namjesni{tvom / hilafetom misli samo na namjesni{tvu u pogledu odredbi (ahkam) i sl., to je neprihvataljivo budu{i da se odredba (propis) uzima iz Objave na osnovi koje se donosi sud, i to nije ljudska odredba. To je odredba Allaha Uzvi{enog. To je ~in klanjanja Allahu. Velika je razlika izme{u klanjanja (ibadeta) i izme{u zastupanja (nijabet) i namjesni{tva (hilafet)! Na taj na~in postaje jasno da onaj ko donosi sud, to ~ini po Allahovoj odredbi, a ne u ime Njega!

Medutim, oni koji zastupaju ovo mi{lenje, tj. stav o Allahovom namjesniku na Zemlji u pogledu odredbi (ahkama), nemaju nikakav dokaz za to, niti u Kur'anu niti u sunnetu. Naprotiv, kao ~to je navedeno, dokazi su suprotni, a tim ljudima je preostalo da zaklju{uju prema vlastitom mi{lenju, a odnosno po principu vjerovatno{e. Poznato je, medutim, da je zaklju{ivanje prema vlastitom mi{lenju i principu vjerovatno{e jedna stvar, a govor Allaha i Njegova Poslanika, sallallahu alejhi ve selllem, druga stvar, odnosno da nema zaklju{ivanja prema vlastitom mi{lenju pored izvornog teksta. Kada se uva`i princip vjerovatno{e, dokazivanje izgubi vrijednost. To se, posebno, mo`e re{i za pitanja poput ovih, koja se dokazuju jedino rije~u od Allaha Uzvi{enog ili Njegova Poslanika, sallallahu alejhi ve selllem, koji ne govori po svom nahodenju, nego isklju{ivo po Objavi koja mu se dostavlja. A Allah je Onaj koji upu{uje na Pravi put.

pitanje kojim se `eli ne{to saznati, ali i otkriti smisao (mudrost) Odgovaraju{i na to, Allah Uzvi{eni je rekao:

- On je rekao: "Ja znam ono {to vi ne znate", t{ja znam vi{i interes u stvaranju ove vrste unato{im stvarima koje spo-minjete, a to vi ne znatejer, Ja }u me{u njima postaviti vjerovjesnike, poslanike, dobre ljude, bogo-ugodneU vezi sa smislom rije~i

"Ja doista znam ono {to vi ne znate!" navest }emo kasnije, in{aallah, predanja Ibn-Mes'uda, Ibn-Abbasa i jo{ nekih ashaba.

وَعَلَمَ إِدَمَ الْأَسْمَاءَ

كَلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْنَّارِ كَةٌ فَقَالَ أَنْبُوْنُ فِي أَسْمَاءَ هَؤُلَاءِ
إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ ① قَالُوا سُجْنُكَ لَا عُلْمَ لَكَ إِلَّا مَا عَلَمْتَنَا
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ② قَالَ يَعَادُمُ أَنِّيهُمْ بِأَسْمَاءِ هُمْ
فَكَلَّ أَبْنَاهُمْ بِأَسْمَاءِ هُمْ قَالَ أَلَمْ أَقْلِكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ وَعِنْ سَمْوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبُدُّونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْنُونَ ③

- I pou~i On Adema svim imenima, a onda ih predo~i melecima i re~e: "Ka`ite Mi imena njihova, ako istinu govorite!" /31/ "Subhan -allah!", reko{e oni, "mi znamo samo ono ~e -mu si nas Ti pou~io! Samo si Ti Znalac Mud -ri."/32/ "O Ademe", re~e On, "ka`i im njihova imena!" I kada im on kaza imena njihova, Allah re~e: "Zar vam nisam rekao da samo Ja znam tajne nebesa i Zemlje i da samo Ja znam ono {to pokazujete i {to krijete?"/33/

Ovo je pozicija u kojoj Allah spominje Adema daju{i mu ~ast nad melecima jer ga je Allah Uzvi{eni pou~io onome ~emu nije pou~io meleke, pa ka`e:

"On je Adema svim imenima pou~io!", tjpou~io ga je imenima svih stvorenja, od najvi{ih do najni`ih Ovo potvr|uju i rije~i Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u vezi sa "velikim {efaatom": /57/ - Oni }e do{j Ademu i kazati mu: "Ti si prao tac ljudskog roda! Allah te stvorio Svojom rukom, u~inio da ti meleci sed`du u~ine, i pou~io te imenima svake stvari" (iz hadisa u Sahihu El-Buharijevom), {to pokazuje da ga je Allah pou~io imenima svih stvorenja, i ka`e:

"...a onda ih predo~i melecima", tjpredo~io im je naziveRije~i:

"predo~io ih je" dolaze u obliku "op}enitosti", {to obuhva}a i razumna i nerazumna bi}a, kao {to Allah Uzvi{eni ka`e: "Allah sve `ivotinje od vode stvara, pa neke od njih na trbuhu puze, a neke na dvije noge idu..." (24:45) U svome komentaru Es-Suddi navodi predanje od Ebu-Malika, odnosno Ebu-Saliha, Ibn-Abbasa, Murre, Ibn-Mes'uda i nekih ashaba:

"Adema je pou~io svim imenima, a zatim ih je predo~io melecima", tjizlo`io je stvoreni svijet melecima

"Ka`ite Mi imena njihova ako istinu govorite!", tjka`ite Mi imena stvorenja koja sam vam predo~ioBudu{i da su meleci mislili da Allah ne)e stvoriti nijedno stvorenje koje zna vi{e od njih, On im ka`e: "ako istinu govorite kada tvrdite da znate vi{e od svakog Mog stvorenja, pa i Adema, ka`ite Mi imena stvorenja koja sam vam predo~io!" To navode Hasan i KatadeEs-Suddi navodi od Ebu-Saliha, on od Ibn-Abbasa, a ovaj od Murre, Ibn-Mes'uda i nekih ashaba: "...ako istinu govorite", misle}i da }e svi potomci Ademovi nered {iriti i krv proljevat!

Ibn-D`erir prenosi od Ibn-Abbasa da to zna~i: Zar }e{ na njoj postaviti onoga koji }e nered {iriti i krv proljevati mimo nas, ili nekoga od nas?! Mi Tebe veli~amo, hvalimo i {tujemo! Zna~i, oni su mislili da }e svi ljudi krv proljevati i nered na Zemlji {iriti, ne znaju}i da }e me{u njima biti i vjerovjesnika i bogougodnih i dobrih! Zato Allah Uzvi{eni ka`e:

"Ka`ite Mi imena njihova!", pokazuju{i njihovu nemo} - "ako istinu govorite", tvrde}i da }e oni krv proljevati i nered na Zemlji {iritiAko ne znate imena ovih koje sam vam predo~io i koje vidite, vi pogotovo ne mo`ete znati stvari skrivene!

"Subhanallah!", reko{e oni, "mi znamo samo ono ~emu si nas Ti pou~io; Ti si, doista, Znalac Mudri", tjZnalac svake stvari, Mudar u Svom stvaranju i naredbi, u pouci i zabrani po Svojoj voljiU svemu tome, Ti posjeduje{ mudrost i savr{enu pravednost! Rije~zna~i da je ~ist od svakog nesavr{enstvaOmer je rekao Aliji:

"Nema drugog boga osim Allaha", mi smo to spoznali, a {ta to zna~i **"Subhanallah!?"** Alija je odgovorio: "To je govor koji Allah voli, kojim je zadovoljan, voli da se izgovara." Neki je ~ovjek pitao Mejmunu ibn Mehrana o rije~ima

(Subhanallah!), pa je on odgovorio: "To je govorkojim se Allah veli~a i kojim se sve ostalo izdvaja kao ni`e od AllahaZnanje o tome

prepustite Njemu i Njegovoj Veli~ini, jer On je Znalac Mudri!" Zatim Allah ka`e:

"O Ademe", re~e On, "ka`i im njihova imena!" I kada im on kaza imena njihova, Allah re~e: "Zar vam nisam rekao da samo Ja znam tajne nebesa i Zemlje, i da samo Ja znam ono {to pokazujete i {to krijete?!" /33/

Zejd ibn Eslem navodi: - Rekao im je: "Ti D`ebraile, ti Mikaille, ti Israfile...", dok nije nabrojao imena svih, a Mud`ahid ka`e: "Zna~i ime svake stvari!" Od Seida ibn D`ubejra, Hasana i Katade navodi se sli~no predanje..Po{to se u govoru kojim je Allah Uzvi{eni obavijestio meleke o imenima pokazala prednost Adema, a.s., nad melecima, Allah je rekao:

"Zar vam nisam rekao da samo Ja znam tajne nebesa i Zemlje i da samo Ja znam ono {to pokazujete i {to krijete?!" /33/ Ibn-D`erir na-vodi: "U vezi s tim najja~e je mi{ljenje Ibn-Abbasa, a to je da se zna~enje rije~i Uzvi{enog Allaha:

"Ja znam ono {to vi pokazujete" - odnose na njihove rije~i:

"Zar je{ na njoj postaviti onoga koji je nered {iriti i krv proljevati?!" Ustvari oni su pre{utjeli ono {to su znali o Iblisovom suprotstavljanju Allahovim naredbama, te njegovoj oholosti i nepokornosti prema Njemu, osobinama s kojim ga je Allah stvorio[to se tie sumnje u vezi sa rije~ima Allaha, d`{..:

"i {to krijete", tjda je glagol ovdje u mno`ini, iako se odnosi na Iblisa, koji je u sebi krio grijeh prema Allahu, a {to je jednina, mo`emo re}i: Arapi su obi~iali re}i: "Pobijena je vojska i pora`ena...", iako je pobijena ili pora`ena jedna (jedinica) ili njen dioNa isti na~in izra`ava se i Kur'an u nekim ajetima, kao npr.:

"Doista oni koji te dozivaju ispred soba." (49:4) Ovdje je glagol "**oni koji te dozivaju**" u mno`ini iako se odnosi na jednog ~lana plemena Benu-Temim, koji je zvaoIsto je i u navedenom ajetu:

"Ja znam ono {to vi pokazujete i {to krijete."

وَلَذْقَنَ الْمُلْكَ كَفَّأْ سُجْدًا فَبَخَدَ وَأَلَّا بِإِلِيَّسَ أَبِي
وَاسْتَغْرَقَ كَانَ مِنَ الْكُفَّارِ ﴿١٥﴾

"A kad rekosmo melecima: 'Ni~ice padnite Ademu!', oni ni~ice pado{e svi izuzev IblisaOn ne htjede, uzoholi se i postade nevjernik."/34/

Ovo je velika po~ast Ademu, a.s., od Allaha Uzvi-{enog, ~ime je odlikovao njegov porodAllah oba-vje{tava da je melecima naredio da ni~ice padnu Ademu kao {to se navodi i u naprijed navedenom "hadisu {efaata": /58/ "...Tebi su ni~ice pali Njegovi meleci", kao znak po~asti, veli~anja, po{tovanja, predanosti i pokornosti Allahu Uzvi{enom, budu}i da je to stvar izvr{enja Njegovog nare|enjaKatade ka`e: - Rije~i Uzvi{enog Allaha:

"A kad rekosmo me-lecima: 'Ni~ice padnite!'", zna~e pokornost Allahu i padanje ni~ice AdemuIzra`avaju}i pokornost Allahu, svi meleci izuzev Iblisa pali su ni~ice Ademu.

"Oni ni~ice pado{e svi izuzev IblisaOn ne htjede, uzoholi se i postade nevjernik."

Postoji vi{e opisa Iblisa prije nego je u~inio ovaj grijehZa ilustraciju navest }emo neke: navodi se da je on bio jedan od meleka, poznat kao d`in, da je bio prvak d`ina i ~uvardenneta, da je imao vlast na zemaljskom nebu kao i na Zemlji i slMe|utim, Ibn-D`erir navodi lanac predanja od Hasana da je rekao: "Iblis uop{e nije bio melekOn predstavlja osnov d`ina, kao {to Adem predstavlja osnov ljudi." Ovo je vjerodostojno (sahih) predanje od Hasana.

Dakle, po{to je Allah naredio melecima da se poklone, {to se odnosilo i na Iblisa, koji je prije te ne - poslu{nisti bio dobar Allahov rob, meleci su (izuzev Iblisa) to u~inili izra`avaju}i pokornost AllahuIblis je to odbio i, kao Allahov neprijatelj, uzoholio se zbog zavisti na po~asti koju je Allah ukazao Ademu, rekav{i: "Ja sam od vatre, a on je od zemlje!" Ova neposlu{nost, ~iji je neposredan uzrok oholost, predstavlja po~etak njegovih drugih pogre{aka, jer i u sahih hadisu je potvr|eno: /59/ "U D`ennet ne}e u}i onaj u ~ijem srcu bude oholosti makar i koliko zrno goru{ice!" Budu}i da su u srcu Iblisa bili i oholost, i nevjerstvo, i tvrdoglavost (inad), bilo je nu`no da se udalji i odstrani od Allahove milosti, tako da je on zbog svoje nepokornosti postao nevjernikIma mi{ljenja da se poklonjenje (sed`da) odnosilo isklju~ivo na zemaljske meleke, iako je ispravnije da su se poklonili svi meleci, i zemaljski i nebeski slijede}i ajet ima op}enito zna~enje:

"Svi su se meleci zajedno poklonili izuzev Iblisa..." (15:30)

وَقُلْنَا يَأَدَمُ أَسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ
وَكَلَّا مِنْهَا رَغْدًا حَيْثُ شِئْنَا وَلَا فَتَرَبَاهَذِهِ الشَّجَرَةُ قَسْكُونَا
مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ فَأَزْهَقْنَا الشَّيْطَانَ عَنْهَا فَأَخْرَجْنَاهَا مَمْكَةً
كَانَفِيهِ وَقُلْنَا أَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَكُمْ
فِي الْأَرْضِ مُسْتَقْرٌ وَمَتَاعٌ إِلَيْهِنِ ۝

- I Mi rekosmo: "O Ademe, `ivite ti i `ena tvoja u D`ennetu i jedite u njemu gdje god `elite, ali se ovome drvetu ne pribli`ujte, pa da time nepravdu u~inite!" /35/ "Ali, {ejtan ih navede na grijeh u zbog njega (drveta) i izvede ih iz onoga u ~emu su bili!" "Si|ite!" - rekosmo Mi "Jedni drugima }ete neprijatelji biti, do odre|enog vremena va{e je boravi{te i u`ivanje neko vrijeme!" /36/

Obavje{tavaju{i o onome ~ime je po~astio Adema, Allah Uzvi{eni ka`e da je On, d`.{., naredio melecima da mu se poklone, {to su oni i u~inili, izuzev Iblisa, te da mu je dao da stanuje u D`ennetu gdje ho}e i da u udobnosti i izobilju tamo{njem jede {to ho}e i gdje ho}eHafiz Ebu-Bekr ibn Merdevejh prenosi od Ebu-Zerra, r.a., da je pri~ao: /60/ - Rekao sam: "Allahov Poslani~, {ta misli{ o Ademu? Je li on bio vjerovjesnik?" Rekao je: "Da, bio je vjerovjesnik i poslanik s kojim je Allah razgovarao, licem u lice", tjli~no (direktno).

Zatim ka`e: "ivite, ti i `ena tvoja, u D`ennetu"Postoje razila`enja u pogledu mjestu D`enna u kojem je Allah dao da `ivi Adem, tjda li je D`ennet na nebu ili na Zemlji?! Ve}ina smatra da je na nebu, dok muteziliti i kaderije isti~u da je na Zemlji! To }e se, in{allah, objasniti u suri "Bedemi"Muhammed ibn Ishak isti~e da se iz konteksta ajeta vidi da je Hava stvorena prije Ademovog ulaska u D`ennet, iako ima mi{ljenja da je Hava stvorena nakon njegovog ulaska u D`ennetu isti~e Es-Suddi u haberu koji navodi od Ebu-Malika, zatim od Ebu-Saliha, potom od Ibn-Abbasa, pa od Murre, Ibn-Mes'uda i nekih ashaba, a glasi: - Adem je jedno vrijeme hodao sam, bez `ene, po D`ennetuJednom je zaspao, a kada se probudio, pored glave bila mu je `ena koju je Allah stvorio od njegovog rebraOn je upitao: "Ko si ti?", pa mu je odgovorila: "@ena." Rekao je: "Za{to si stvorena?" Ona je kazala: "Da ti na{e{ smiraj kod mene." Gledaju{i sve {to on zna, meleci su mu rekli: "Ademe,

kako joj je ime?" "Hava" - odgovorio je onOni su upitali: "Za{to Hava?" On je odgovorio: "Jer je stvorena od ne~ega `ivog!"¹⁹

[to se ti~e rije~i: "ali se ovome drvetu ne pribli`ujte", {to je obavijest od Allaha Uzvi{enog i ispit za Adema, postoje razila`enja u pogledu toga: kakvo je to drvo? Ima mi{ljenja da je to ~okot gro`la (), da je p{enica, da je drvo smokve, da je trn, trma, palma i slTa~no je, me|utim, da je to u D`ennetu, neko drvo ~iju vrstu nije naveo ni Kur'an niti sunnet, te da poznavanje koje je vrste ne donosi korist, kao {to nepoznavanje ne donosi {tetuOvako navodi Ibn-D'erir, a sli~no misli i Er-Razi, koji u svom Komentaru takoljer ne daje precizno tuma~enje.

Rije~i Uzvi{enog: "Ali, {ejtan ih navede na grijeh u vezi sa njime", dakle, zbog toga {to su jeli s tog drveta Allah ih je udaljio, jer su posrnuli u grijeh i nepokornost prema Allahovoj naredbi "i izvede ih iz onoga u ~emu su bili!", tjiz odje}e, udobnog stana, rahatluka i blagostanja.

"Si|ite!" rekosmo Mi "Jedni drugima }ete ne-prijatelji biti, do odre|enog vremena va{e je boravi{te i u`ivanje do odre|enog vremena!" /36/, tjboravak, opskrba i `ivotne sudbine, "do odre|enog vremena" kada }e, potom, nastupiti Dan sudnjiPostoje razli~ita predanja u pogledu mesta silaska Adema, Have i {ejtana: ima mi{ljenja da je si{ao u Indiji zajedno sa () **Crnim kamenom**, te da se Hava spustila u D`iddi, a Iblis u mjestu Destimisan nedaleko od BasreTo prenosi Ibn-HatimAbdurrezzak navodi slijede}e: - Ma`mer ka`e: "Izvijestio me je Awf, a lanac prenosilaca se ve`e za Ebu-Musa'a, koji ka`e: 'Kada je Allah dao da sile Adem iz D`eneta na Zemlju, On ga je pouio vje{tinama pravljenja svega i opskrbio plodovima d`enetskim! Dakle, va{i plodovi ovdje su d`enetski plodovi, samo {to se ovi mijenjaju, a oni tamo ne mijenjaju!" Muslim i En-Nesa'i od Ebu-Hurejrea prenose da je rekao: - Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: /61/ "Najbolji dan u kome izlazi sunce jeste petakTog dana stvoren je Adem, uveden je u D`ennet i toga dana izveden je iz D`enneta." Er-Razi ka`e: "Znaj da ovaj ajet sadr`i prijetnju za svaki grijeh!"

¹⁹ U svakom slu~aju ovaj eser ne dose`e svojim senedom do Resulullahu, sallallahu alejhi ve sellem (prim. rec.).

* Botani~ki se zove: Lavendula vera (prim. rec.).

فَلَقَّأَ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ الْغَوَّابُ
الْرَّحِيمُ

"I Adem primi neke rije~i od Gospodara svoga, pa mu On oprosti; On, doista, prima pokajanje; On je milostiv."/37/

Navodi se da su ove rije~i protuma~ene rije~ima Allahu Uzvi{enog:

"Gospodaru na{", reko{e oni "sami smo sebi nepravdu u~inili i ako nam Ti ne oprosti{ i ne smiluje{ nam se, sigurno {emo biti izgubljeni." (7:23) Ovo se prenosi od Mud`ahida, Seid ibn D`ubejra, Ebu-Alije, Rebi' ibn Enesa, Hasana, Katade, Muhammeda ibn Ka'ba el-Kurezija, Halida ibn Mi'dana, Ata' el-Horasanija i Abdurrahmana ibn Zejda ibn EslemaSufjan es-Sevri navodi od Abdulaziza ibn Refi'a: - ^ovjek koji je ~uo od Mud`ahida, koji prenosi od Ubejda ibn Umejra, navodi da je rekao: "Adem je kazao: 'Moj Gospodaru, da li si grije~ koji sam po~inio zapisao meni prije nego si me stvorio ili sam ga ja izmislio?'" Odgovorio mu je: "To sam ti zapisao prije nego sam te stvorio!" Rekao je: "Oprosti mi, kao {to si mi zapisao!" Zatim ka`e: "U vezi s tim su rije~i Uzvi{enog:

"I Adem primi neke rije~i od Gospodara svoga, pa mu On oprosti!" Od Ibn-Abbasa se navodi: - Adem, a.s., je rekao: "Nisi li me Ti Svojom rukom stvorio?" Njemu je odgovoreno: "Dakako." "I udahnuo mi `ivot?" Re~eno mu je "Da." "I zapisao mi da u~inim ovo?" Odgovoreno mu je: "Da." Zatim je rekao: "Ako se pokajem, hoje{ li me vratiti u D`ennet?" Rekao mu je: "Da." Ovako prenose El-Avfi, Seid ibn D`ubejr, Seid ibn Ma'bed, a El-Hakim u svom Mustedreku to pripisuje Ibn-Abbasu.

Merfu' hadis, sli~an ovome, prenosi Ibn Ebi -Hatim od Mud`ahida i ka`e: - Te rije~i su:

"Moj Bo`e! Nema drugog boga osim Tebe; Tebi pripada veli~ina i zahvala, Gospodaru moj; Sebi sam doista u~inio nepravdu, pa oprosti mi, jer Ti doista najvi{e pra{ta{Moj Bo`e! Nema drugog boga osim Tebe; Tebi pripada veli~ina i hvala, Gospodaru moj; Sebi sam doista nepravdu u~inio, pa primi moje pokajanje; Ti zbilja prima{ pokajanje i milostiv si."²⁰

²⁰ Sve što je navedeno potvrđuju rije~i Allahu Uzvišenog:

"Gospodaru na{", reko{e oni, "sami smo sebi nepravdu u~inili i ako nam Ti ne oprosti{, sigurno {emo biti izgubljeni." (7:23) To znači da su Adem i Hava priznali svoj grije~ iovo priznanje koje je sadržano u onome što ih je Allah Uzvišeni poučio iznijeli kao molbu, zatim se

obratili s molbom za oprost, usrdno se moleći svojim pokajanjem da im oprosti grije~, pa je primio njihovo pokajanje, jer On doista prima pokajanje i milostiv je.

Što se tiče predanja Bejhekija u djelu **"Dokazi vjerovjesni{tva"** od Omera ibnul-Hattaba da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: - Kada je Adem učinio grije~, rekao je: "Gospodaru moj, molim Te hakom Muhammeda da mi oprosti{!" Allah Uzvišeni mu je rekao: "Ademe, kako znaš za Muhammeda prije nego sam ga stvorio?" On je kazao: "Gospodaru moj, kada si me stvorio, podigao sam glavu i na stupovima Arša video sam napisano:

'Nema drugog boga osim Allaha; Muhammed je Allahov poslanik', a znao sam da Ti nećeš, uz Svoje ime, dodati drugo doime Tvoj najdražeg stvorena." Allah Uzvišeni je rekao: "Istinu si kazao, Ademe. On je Meni najdražje stvorene. Kada Me zamoliš njegovim hakom, oprostiti će ti, jer da nije Muhammeda, ni tebe ne bih stvorio." Prenosi El-Hakim i navodi da je sahih. Uz ovaj hadis navodi se i ime Abdurrahmana ibn Zejda ibn Eslema, a El-Hejhsemi kaže: "Prenosi ga Et-Taberani, a u lancu ima i imena koja ne poznajem." Hakimova potvrda vjerodostojnosti pogrešna je, jer on sam navodi slabost Abdurrahmana ibn Zejda ibn Esleme u svom djelu: **"Slabi"**. Postavlja se pitanje: kako on može potvrditi da je predanje sahih, ako u lancu ima ime koje on proglašava slabim...? Tačno je da su riječi koje je Adem primio od svoga Gospodara one ranije navedene:

فَالآنَ ظَاهِرًا وَإِنْ لَمْ تَفَرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اللَّهُمَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"Gospodaru na{", reko{e oni, "sami smo sebi nepravdu u~inili i ako nam Ti ne oprosti{ i ne smiluje{ nam se, sigurno {emo biti izgubljeni." (7:23) Ne prihvata se ono što je suprotno tome, budući da se dokaz može potvrditi onim što se navodi od ashaba, od pouzdanih pripadnika ummeta i autoriteta (tj. iz zdrave tradicije), a nedopustivo je Kur'an tumačiti patvorenim i nevjerodostojnim stavovima, neprovjerjenim od učenjaka, poznavaoca hadisa i njihove vjerodostojnosti. Isto tako, jedna neistinita hikaja se pripisuje Maliku, r.a., u vezi s Ebu-Dža'ferom el-Mensurom, prema kojoj je on pitaо Maliku: "Ebu-Abdullah, da li treba da se okrenem prema kibli ili prema Allahovom Poslaniku i molim Allaha?" On je navodno odgovorio: "Zašto da okrećeš lice od njega, koji ti je zagovarač kao što je i zagovarač tvog pretka Adema, a.s., do Sudnjeg dana?! Okreni mu se i moli za šefaat!" / Prenosi Ibn-Humejd od Malika./ Poznati hafizi odbacuju ovu hikaju Ibn-Humejda navodeći da je njen lanac predanja taman i prekinut, te da sadrži elemente koji optužuju za neistinu. U vezi s neistinom, poznati autoriteti ističu da ovog Ibn-Humejda spominje više imama, od kojih mu neki pripisuju laž. Jakub ibn Šejbe es-Sedusi kaže: "Muhammed ibn Humejd Er-Razi puno je prenasio munker (neprihvatljive) hadise pa se njegovi hadisi moraju prihvativi s rezervom." Buhari ističe: "Uz njegove hadise mora biti rezerva!"; En-Nesa'i navodi: "Nije pouzdan"; Dževzedžani kaže: "Lošeg pravca, nepouzdan!"; Fadl er-Razi kaže: "Imam od njega pedeset hiljada hadisa, ali ni harf od njega ne prenosim"; Ebū-Abbas Ahmed ibn Muhammed el-Ezheri navodi: - ^uo sam Ishaka ibn Mensura kako kaže: "Svjedočim da su Muhammed ibn Humejd er-Razi i Ubejd ibn Ishak al-Attar ibn Yedejillahi, lašci." O njima slično govore i drugi hafizi hadisa. Salih ibn Muhammed el-Hafiz kaže: "U svemu što bi nam govorio Ibn-Humejd nalazili smo mjesta za optužbu."

O prekidu lanca predanja Ibn-Tejmije, r.h., kaže: "Ova hikaja ima prekinut lanac predanja. Naime, Muhammed ibn Humejd er-Razi nije živio u vrijeme Malika, pogotovo ne u vrijeme Ebu-Džafera el-Mensura. Ebu-Džafer el-Mensur umro je 158. god., Malik 179. god., a Muhammed ibn Humejd er-Razi 248. god. a da nije za vrijeme školovanja nikada izšao iz gradića u kojem se radio sve dok nije odrastao, kada je izšao s ocem. Pored toga, za većinu učenjaka hadisa on je slab. Neistinitost njegovu navode Ebu-Zur'a i Ibn-Vare, a Salih ibn Muhammed el-Esedi kaže: "Od njega nisam video drskijeg prema Allahu i vještijeg u laži!" Posljednji koji navodi predanje Muvetta' bio je Ebu-Mus'ab (umro 242. god.), a posljednji ko navodi predanje od Malika uopće bio je Ebu-Huzejfe Ahmed ibn Ismail es-Sehmi (umro 259. god.) i to prema lancu u kojem se nalaze prenosoci čije biografije nisu poznate, a pogotovu što je mezheb Malika suprotan ovoj hikaji. Naime, poznato je iz mezheba Malika i drugih autoriteta i predstavnika zdrave tradicije da, ukoliko onaj koji upućuje dovu Allahu, donosi salatav na Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, okreće se prema njegovom kaburu i moli za njega. Ako, pak, upućuje dovu za sebe, okreće se prema kibli i uči dovu. Prema tome, iz navedenog se može vidjeti da je ono čemu je Allah

Rije~i Allaha Uzvi{enog: "On doista prima pokajanje i milostiv je", tјo na prima pokajanje od onoga ko se Njemu pokaje i za-tra`i oprostovo je sastavni dio Njegove milosti pre-ma Svojim robovima.

قُلْنَا أَمْبَطْلُوا

مِنْهَا جَيْعَانًا فَإِمَّا يَأْتِنَّكُمْ مِّنْ هَذِهِ فَنَّبِعْ هُدَائِي فَلَا
خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ بِخَنْوَنٍ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَذَّبُونِي عَابِتَهَا
أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْأَنْارِهِمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

- Mi rekosmo: "Silazite iz njega svi! Od Mene je vam uputa dolaziti, i oni koji uputu Moju budu slijedili ni~ega se ne}e bojati, niti je za ~im tugovati." /38/ "A oni koji ne budu vjerovali i ajete Na{e budu poricali bit je stanovnici D`ehennema (Vatre), gdje je vje~no ostati."/39/

poučio Adema, el-wesile, kako bi mu oprostio grijeh, priznanje učinjenog grijeha i pokajanje za ovo nasilje, a zatim približavanje Allahu ovim priznanjem i tevrom. Uzvišeni Allah kaže: "Gospodaru naš", rekoše oni, "sami smo sebi nepravdu učinili i ako nam Ti ne oprosti i ne smiluješ nam se, sigurno ćemo biti izgubljeni." (7:23) Iz navedenog se također može vidjeti da su hadisi koji se navode da Adem, a.s., moli posredništvo našeg Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, apokrifni i da se pomoću njih absolutno ne može izvoditi zaključak. Jer približavanje Allahu Uzvišenom moguće je jedino onim što je On, dž.., odredio putem Njegovih imena, atributa i Bića , ili putem dobrih djela koja su sredstvo približavanja Allahu.

Uzvišeni Allah kaže: "Ovajeku pripada samo ono što sam stekne." (Ibid.,

53:39) Zato, djela nekog drugog ne mogu ti koristiti, niti se možeš njima poslužiti budući da to tebi ne pripada. Moći ćeš koristiti samo ona dobra djela koja sam učiniš. Naprimjer: molba stanovnika pećine svakog putem svojih djela, ili molba tvog brata vjernika za tebe, jer je dova vjernika za vjernika dozvoljena. Tako se u Kur'anu kaže:

"Jedni drugima pomažite u dobroćinstvu i bogobojažnosti (čestitosti), a nemojte se pomagati u grijehu i neprijateljstvu." (5:2) Primjer molbe vjernika upućene za svoga brata vjernika poznat je od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je učio dovu za slijepca, na koju je Allah odgovorio vraćajući mu vid. Zatim dova za kišu koju su vjernici upućivali pozivajući se na Abbasa, tj. dovu Abbasovu. On je svojevremeno učio dovu na osnovi zahtjeva vladara vjernika Omera ibnul-Hattaba, koji je rekao: "Moj Bože! Molili smo uz pomoć Tvog Poslanika, pa si nam udovoljio molbi. Svog vjerovjesnika si uzeo Sebi, pa sada molimo putem njegovog amidže Abbasa. Prouči dovu, Abbase!" Abbas je podigao ruke i rekao: "Moj Bože! Mi znamo da Ti nećeš dati kaznu bez grijeha, niti ćeš podići kaznu bez pokajanja. Mi Ti se evo kajemo! Moj Bože! Daj nam kišu i ne učini nas da očajavamo!" Poslije toga je kiša počela padati. Iz ovoga zaključujemo: da je cilj halife bio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, on bi rekao: "Moj Bože! Mi Te molimo Tvojim Vjerovjesnikom!", ali je rekao: "Svog Vjerovjesnika uzeo si Sebi, tj. Vjerovjesnik je molio za nas dok je bio živ, ali sada si ga uzeo Sebi i on sada ne uči dovu za nas. Zato mi molimo preko njegovog amidže Abbasa, tj. dovom njegovog amidže Abbasa, jer on je živ i može moliti. Abbas je uputio dovu, kao što je spomenuto, nakon što mu je Omer rekao: "Moli Allaha!" On je Abbasa odabrao za dovu jer je on amidža Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Što se tiče dove posredstvom duša (biti) stvorenja, za to nema dokaza u Kur'anu niti u sunnetu i nije sahih. Svi hadisi koji se navode u prilog dozvole tog čina apokrifni su i lažni. A Allah upućuje! Ukoliko želite više saznati o tome, pogledajte našu knjigu: "Dostizanje suštine tevessula".

Navode}i opomenu koju je uputio Ademu i nje-govoj supruzi, te Iblisu, prilikom njihovog udaljavanja iz D`enneta, kao i svim njihovim sljedbenicima, Uzvi{eni Allah ka`e da }e On slati knjige i poslanike s obja{njenjima i jasnim uputama, tako da za "onoga koji bude slijedio uputu", odnosno, one koji prihvate knjige koje budu objavljenе i poslanike koji budu izaslani, "za njih ne}e biti straha" za ono {to ih ~eka na Sudnjem danu, "niti je oni tugovati" za onim {to im je pro{lo na dunjaluku (ovome svijetu), kao {to Allah Uzvi{eni ka`e u suri Taha:

"Izlažite iz njega svi", re~e On, "jedni drugima }ete neprijatelji biti! Od Mene je vam uputa dolaziti, i onaj koji bude slijedio uputu Moju, ne}e zalutati i ne}e nesretan biti." (20: 123) Zatim: "A oni koji nisu vjerovali i ajete Na{e su poricali, bit je stanovnici Vatre, u kojoj je vje~no ostati." (64:10) Dakle, nema izlaza niti spasa.U vezi s tim, Ibn-D`erir navodi hadis s neprekinitim lancem, koji se`e do Ebu-Seida el-Hudrija, r.a., koji ka`e: - Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: /62/ "[to se ti~e stanovnika Vatre, kojima to i pristoji, oni tamo ne}e umrijeti, niti je `ivjeti! To su ljudi koje je zbog njihovih grijeha zadesila Vatra, koja ih umrtvjuje, pa kada postanu ugljenisani, tada im se dozvoli {efaat." /Hadis prenosi Muslim od [u'be, koji to navodi od Ebu-Seleme./

يَبْنَى إِسْرَائِيلَ أَذْكُرُوا
نَعْمَتِي أَتَى أَغْمَتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ
وَلَا يَأْتِي فَارِهُبُونَ ۝ وَءَامُنُوا بِمَا أَنْزَلْتَ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ
وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرِبِهِ ۝ وَلَا تَشْرُوْبِهِ ۝ وَإِيَّاهُمْ شَنَّاقَيْلَأَ
وَلَا يَأْتِي فَاتَّقُونَ ۝

"O sinovi Israilovi, sjetite se blagodati Moje koju sam vam podario, i ispunite zavjet koji ste Mi dali, pa }u i Ja ispuniti Svoj zavjet koji sam vam dao! I samo se Mene bojte!" /40/ "Vjerujte u ono {to sam objavio potvr|uju|i da je istinito ono {to vi imate i ne budite prvi koji u to ne vjeruju! Ne prodajite rije~i Moje za bagatelnu cijenu i samo se Mene bojte!"/41/

Pozivaju{i sinove Israilove na ovaj na~in, Allah Uzvi{eni ih podsje}a i ka`e: "O sinovi Israilovi!", tj.: O sinovi dobrog, Allahu pokornog roba, budite kao {to je bio i va{ otac pokoran Allahu, na Putu istine! Kao {to je uobi~ajeno re}i: "O sine plemenitog, budi plemenit kao i tvoj otac!" To zna~i: O sinovi Israilovi, vjerujte u Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, i slijedite Isti{nu, koja vam je do{la posredstvom njegovim! Israil je ovdje Jakub, a.s."I sjetite se blagodati Moje koju sam vam podario",

, tjsjetite se Allahove blagodati kojom vas je spasio od ropstva kod Faraona, koji je rascijepio kamen, spustio manu i prepelice te u~inio izme|u vas vjerovjesnike i poslanike.

"I ispunite zavjet koji ste Mi dali, pa ju i Ja ispuniti Svoj zavjet koji sam vam dao!" Ovim se tra`i da ispune obavezu koja je dana u Tevratu, tјda slijede Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, pa ako to budu u~inili, i Allah Uzvi{eni }e izvr{iti Svoju obavezu u pogledu grijeha koje su po~inili i uvest }e vas u D`ennet.

"I samo se Mene bojte!", tj imajte strah jedino od Mene! Sa "podsticanja" Allah ovdje prelazi na "prijetnju" odgovorima koje je dao onima prije njih, u vidu kazne koja im je poznata, pozivaju{i ih uz podsticaj i prijetnju kako bi se eventualno vratili Istini i slijedili Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem

"Vjerujte u ono {to sam objavio potvr|uju{i da je istinito ono {to vi imate", tјvjerujte u Kur'an, koji sadr`i vjeru u Allaha i Njegova Poslanika, kao {to imate i u Tevratu zapisano ime Muhammedovo, sallallahu alejhi ve sellem, gdje vam je nare|eno da u njega vjerujete, da ga podr`avate i slijedite Kur'an, koji je njemu objavljenStoga, "nemojte biti prvi koji ne vjeruju", , tјprvi me|u sinovima Israi-lovim koji ne vjerujuMisli se isklju~ivo na `idove iz Medine, kojima je prvim izme|u `idova dostavljen Kur'an, iako ne i prvim uop{e, budu{i da su arapski mnogobro{ci bili prvi koji nisu vjerovaliOvdje se, me|utim, misli isklju~ivo na `idove MedineZatim slijedi: "I ne prodajite moje ajete za bagatelu cijenu!"

, tјza vjeru u Moje ajete i potvrdu poslanstva Mog Poslanika ne uzimajte u zamjenu ovaj svijet i strasti njegove, jer to je malehno i prolaznoAbdullah ibn Mubarek u vezi s rije~ima Uzvi{enog: "bagatelnu cijenu" ka`e: "Bagatelna cijena ovdje se odnosi na ovaj svijet i njegovo obilje, {to zna~i da zamjenjujete

vjerovanje u Kur'an i djelovanje u skladu s njim, a {to vam je nare|eno, za ovaj svijet i njegove ukraseZato "se samo Mene bojte"Rije~ "bogobojaznost" zna~i djelovanje u pokornosti prema Allahu nadaju{i se Njegovoj milosti, prema Allahovu svjetlu, i izbjegavanje grijeha u skladu s Allahovim, d`.{., svjetlom i iz straha od Njegove kazneTo dakle zna~i: Allah doista prijeti za sve {to ~ine skrivaju{i Isti{nu i manifestiraju{i nepokornost Allahu i suprotstavljanje Njegovome Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem.

وَلَا تُبْسُوا أَنْجَقَ بِالْبَطْلِ وَكُنُّمُ الْمُحْتَدَ وَأَنْتُمْ تَحْلُونَ ﴿٦﴾
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَأَرْكُوْمَ مَعَ الْأَكْيَمِ ﴿٧﴾

"I ne mije{ajte istinu s neistinom, tajeji istinu iako vi znate." /42/ "Namaz obavljajte, zekat dajite i zajedno s onima koji namaz obavljaju i vi ga obavljajte."/43/

Allah Uzvi{eni zabranio je dvije va`ne stvari, a to su: krivotvorene i prikrivanje istine, pa im nare|uje da ne mije{aju istinu s neistinom i da jasno poka`u {ta je istinaTo zna~i: Ne mije{ajte `idovstvo i kr{}anstvo s islamom, koji je istinska Allahova vjera, a vi znate da ste iskrivili i jedno i drugoIbn-Abbas prenosi: "Prikrivanje istine ovdje zna~i prikrivanje istine od `idova o Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, i onome {to on donosi, iako im je to bilo zapisano u Tevratu, koji se nalazio pred njima.

"Namaz obavljajte", zna~i da im se naredi da namaz obavljaju, i to nakon {to prihvate vjeru u jasne ajete koje donosi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jer namaz kao i post i had` nisu mogu{i bez vjerovanja, budu{i da vjera u Muhammedovu, sallallahu alejhi ve sellem, misiju predstavlja osnov svakog djelovanja.

"I zekat dajite!" zna~i nare|uje im da daju zekat, Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i "i zajedno s onima koji namaz obavljaju i vi ga obavljajte!", tjbudite zajedno s vjernicima pri izvr{avanju najljep{eg i najsavr{enijeg djela, a to je namaz, koji se ovdje navodi kao kolektivni ~in, tjobavljamte namaz u d`ematuMnogi u~enjaci na osnovu ovog ajeta dokazuju obavezu klanjanja namaza u d`ematu.

أَتَأْمُرُونَ الْكَاسَ بِالْبُرِّ وَنَسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَلُونَ
الْكِتَابُ أَفَلَا تَقْرِئُونَ ﴿٤٤﴾

"Zar od drugih tra`ite da dobro~instvo ~ine, a pri tome sebe zaboravljate, dok Knjigu u~ite? Zar se opametiti ne}ete?"/44/

Allah Uzvi{eni ka`e: - Kako mo`ete vi, sljedbenici Knjige, nare|ivati dobro~instvo kao ~in univerzalnog dobra, a sebe pritom zaboraviti ne nare|uju{i i sebi ono {to nare|ujete drugim ljudima!? Pa, i pored toga, vi u~ite Knjigu i znate stav prema onome ko ne izvr{ava Allahove zapovijesti! Zar ne}ete pameti do}i?! [ta to vi radite sa sobom, pa se ne osvr{ete na svoju usnulost i ne uviljate svoje sljepilo! Prema tome, u ovom ajetu Allah prekorava sljedbenike Knjige rije~ima:

"Zar da od drugih tra`ite da dobro~instvo ~ine, a da pri tome sebe zaboravljate, vi koji Knjigu u~ite? Zar se opametiti ne}ete!", jer su oni tra`ili od ljudi da ~ine dobro, a sami to nisu ~inili, pa su stoga i zaslu`ili prijekor.

Ovdje nije namjera prijekor zato {to oni nare|uju dobro~instvo i zato {to ga ovi ne ~ine, nego zato {to ga ni sami ne ~ineJer, nare|ivanje dobra je op}e~poznato i to je obaveza svakog u~enjakaMe|utim, njegova je osnovna obaveza da i on sam ~ini dobro zajedno s onim kome to nare|uje, odnosno da u tome sam ne zaostaje, kao {to [uajb, a.s., ka`e:

"Ja ne `elim ~initi ono {to vama zabranujem; jedino `elim raditi na popravljanju stanja ko -liko ja mogu, a uspjeh moj zavisi samo od Allah-a; u Njega se uzdam i Njemu se obra}am." (11:88)

Naprijed navedene rije~i ne zna~e da, ukoliko u~enjak ~ini lo{a djela, sam ne mo`e tra`iti da se to ne ~ini..U tom smislu, Malik od Rebi'e navodi: - ^uo sam Seida ibn D`ubejra kako ka`e: "Kada ~ovjek ne bi nare|ivao dobro, a odvra}ao od zla dok sam to ne ~ini, ne bi bilo toga ko bi nare|ivao dobro, a odvra}ao od zla." Malik na to ka`e: "To je ta~noJer, ko je taj ko nema pri sebi {togod lo{e?!" Ja bih dodao (tjIbn-Kesir): Me|utim, u ovom slu~aju, za u~enjaka posebno, pokudno je ne biti pokoran i ~initi grijeh samim tim {to zna da je grijeh, i radi suprotno spoznajiJer, onaj koji zna nije jednak onome koji ne zna! Stoga hadisi u vezi s tim i donose prijetnje.

Imam Ahmed u svom Musnedu navodi od

Enesa ibn Malika da je rekao: - Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selllem, rekao je: /63/ "U no}i mog uzdignu}a pro{ao sam pored ljudi ~ije su usne rezane makazama od vatrenog Upitao sam: 'Ko su ovi?' Odgovoreno mi je: 'To su hatibi (govornici) iz tvoga ummeta na dunjaluku, koji su ljudima nare|ivali da ~ine dobro zaboravlju}i sebe dok su ~itali Knjigu! Zar se oni ne}e opametiti?!"

Imam Ahmed prenosi s lancem koji se`e do Ebu-Va'ila da je ovaj pri~ao: - Neko je rekao 'Usametu dok sam jahao iza njega: "Zar ti ne}e razgovarati s Os-manom?" 'Usame je odgovorio: "Sami vidite da ja ne govorim s njim, osim pred vama! Ja nikada ne raz-govaram s njim o na{im odnosima, a da ne po~nem s ne~im {to ja volim prvi inicirati Tako mi Allaha, ja mu ne ka`em nikada da je on najbolji ~ovjek iako je on moj vladar, nakon {to sam ~uo {ta ka`e Poslanik, sallallahu alejhi ve selllem." Oni zapita{e: "[ta si ~uo da ka`e?]" On odgovori: - ^uo sam kako ka`e: /64/ "Na Sudnjem danu ~ovjek }e biti doveden i ba~en u vatru, pa }e pred njega ispasti njegova utroba, oko koje }e on obilaziti kao {to magarac obilazi pri vr{idbiTada }e mu pristupiti stanovnici Vatre i pitati: '[ta te to pogodilo? Zar nam ti nisi nare|ivao da ~inimo dobro i odvra}ao nas od zla?' On }e re}i: 'Tra`io sam od vas da ~inite dobro, a ja to nisam ~inio, odvra}ao sam vas od zla, a sam ga ~inio!' /Prenose El-Buhari i Muslim./

Allah Uzvi{eni ka`e:

"Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Samo oni koji pameti imaju pouku primaju" (39:9) Ibn-Asakir navodi u biografiji Velida ibn Ukbe da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve selllem, rekao: /65/ - Stanovnici D`enneta }e pogledati u stanovnike D`ehenema i govoriti: "[ta vas je uvelo u Vatru? Jer, mi smo u{li u D`ennet samo zahvaljuju}i onome {to smo od vas nau~ili!" Oni }e re}i: "Govorili smo, ali po tome nismo radili!"

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّابِرَةِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهُمْ لِكَيْرَةٌ لِأَعْلَى الْحَشْعَنِ ﴿٤٥﴾

الَّذِينَ يَطْلُنُونَ أَنَّهُمْ مُلْقَوْا بِهِمْ وَأَهْمَمُ إِلَيْهِمْ رَجِيعُونَ ﴿٤٦﴾

"Tra`ite pomo} strpljenjem i namazom To je doista te{ko, osim poslu{nima." /45/ "Onima koji su uvjereni da je se sresti sa Gospodarom svojim i da je se Njemu vratiti."/46/

Allah Uzvi{eni nare|uje Svojim robovima da sa strpljivo}u i namazom tra`e od Njega dobro koje na ovom svijetu pri`eljkujuO tome Ibn Ebi-

Hatim, s lancem koji se`e do Omara ibn Hattaba, r.a., ka`e: "Strpljivosti imaju dvije vrste: strpljivost pri nesre}i, koja je dobra, i strpljivost pri izbjegavanju Allahovih zabrana, koja je jo{ bolja." Ibn-Mubarek s lancem prenosilaca prenosi od Seida ibn D`ubejra da je rekao: "Strpljivost je prihva}anje onoga {to pogodi Allahova roba, uzdaju}i se da }e to na}i kod AllahaNekada ~ovjek podnosi te{ko)e pokazuju}i to isklju~ivo kroz strpljivost."

[to se ti~e rije~i Uzvi{enog: "namaz, mo-litva", ona ima jednu od glavnih uloga da ~ovjek bude postojanOd Huzejfe ibn Jemana prenosi se: /66/ "Kada bi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ne{to zadesilo, on bi pristupio namazu." Od Alije, r.a., prenosi se da je rekao: /67/ "Posmatrao sam nas u no}i uo{i BedraSvi smo spavali izuzev Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je klanjao i molio dovom sve do sabaha." Ibn-D`erir navodi lanac prenosilaca koji se`e do Ujejne ibn Abdurrahmana, odnosno njegovog oca, da je Ibn-Abbas, kada je na putu ~uo za smrt svog brata Qathema, prvo izgovorio: "Mi smo Allahovi i Njemu se vra}amo!", a zatim skrenuo s puta i sjeo da se odmoriKlanjao je dva rekata ostaju}i dugo na sjedenju (te{ehhud), a potom ustao i idu}i prema svojoj jahalici (devi) rekao:

"Tra`ite pomo} strpljenjem i namazomTo je doista te{ko, osim poslu{nima." /45/ Ibn-D`erir navodi zna~enje ajeta: "O vi, sve}enici Sljedbenika Knjige, tra`ite pomo} posve}uju}i se pokornosti Allahu i obavljanjem namaza, koji zadr`ava ~ovjeka od sramotnih i nevaljalih djela i pribli`ava Allahovom zadovoljstvu, ~ije obavljanje nije te{ko samo pokornim, tjskromnim i predanim pokornosti iz straha od Njega."

Jasno je da navedeni ajet, iako predstavlja obra}anje u kontekstu opomene Izraeli}anima, nije upu}en isklju~ivo njima, nego ima op}i smisao kako za njih tako i za druge ljudiA, Allah to najbolje zna!

Uzvi{eni Allah ka`e: "Onima koji su uvjereni da }e se sresti sa Gos -podarom svojim i da }e se Njemu vratiti", /46/ {to dopunjava ranije navedene rije~i, jer namaz nije te`ak samo Allahu odanim ljudima, onima koji su uvjereni da }e sresti Gospodara svoga, tjkoi znaju da }e biti o`ivljeni na Sudnjem danu, do}i pred Njega i vratiti Mu seDakle, oni }e biti zavisni od Allahove volje jer On }e o njihovim djelima suditi u

skladu sa Svojom pravedno{ }uStoga, po{to su uvjereni u povratak i nagradu, odnosno kaznu, za njih je lahko da predano djeluju i ne ~ine lo{a djelaU vezi s rije~ima:

"Onima koji su uvjereni da }e se sresti sa svojim Gospodarom", Ibn-D`erir prenosi od Mud`ahida: "Svako mi{ljenje spomenuto u Kur'anu zna{i uvjerenje", odnosno "znanje" prema drugom predanju.

Ibn-Kesir ka`e: - U sahih hadisu navodi se da }e Allah Uzvi{eni kazati Svome robu na Sudnjem danu: /68/ "Zar ti nisam dao suprugu? Zar ti nisam dao ~ast? Zar tebi nisam podvrgao i konje i deve, i pustio te da vlada{ i upravlja{ drugima?" On }e re{i: "Da." A Allah Uzvi{eni }e kazati: "Jesi li mislio da }e{ se sa Mnom sresti?" On }e kazati: "Ne." A Allah }e mu na to re{i: "Danas }u te zaboraviti kao {to si ti Mene zaboravio." O ovome }e op{irnije biti govora kod rije~i Uzvi{enog: "Zaboravljalji su Allaha, pa je i On njih zaboravio!" (9:67)

يَابْنَ إِسْرَائِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَعْمَتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُهُمْ
عَلَى الْمُلْمَمِينَ ﴿٩﴾

"O sinovi Israfilovi! Sjetite se blagodati Moje koju sam vam podario i {to sam vas nad dru -gim svjetovima bio odlikovao."/47/

Allah ih podsje}a na ranije blagodati koje je po-dario njihovim o{evima i precima, uklju~uju}i i to {to ih je odlikovao nad drugim narodima u to vrijeme {alju}i im poslanike i objavljeni knjige, kao {to ka`e:

"I znaju}i kakvi su, odabrali smo ih izme|u drugih svjetova." (44:32) Ebula Ilike ka`e: "To zna~i davanjem vlasti, slanjem poslanika i objavljenim knjigama, {to im je dano vi{e u odnosu na njihove suvremenike, jer svako vrijeme ima svoj svijet (suvremenost)." Od Mud`ahida i drugih navodi se slijede}e predanje: "Ovo treba protuma~iti jer ovaj islamski ummet vredniji je od njih!", na to ukazuju i rije~i Uzvi{enog:

"Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tra`ite da se ~ine dobra djela, a odvrajate od nevaljalih, i u Allaha vjerujete! A kada bi sljedbenici Knjige ispravno vjerovali, bilo bi bolje za njih..." (3:110) Nedopustivo je da se mijenja zna~enje rije~i da su oni odlikovani nad drugim svjetovima, tju smislu da se to odnosi i na one prije njih i one poslije njih, jer, Ibrahim, a.s., bio je prije njih i on je ve}i od svih njihovih

vjerovjesnika Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, bio je poslije njih, a on je vredniji od svih stvorenja i prvak Ademova potomstva na dunjaluku i ahiretu, neka su Allahov blagoslov, mir i bereket na njega!

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجِدُونَ فَنْسَعَ شَيْئًا وَلَا يُتَبَّعُ مِنْهَا شَفَعَةً
وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنَصَّرُونَ ﴿٤٨﴾

"I bojte se Dana kada niko ni za koga ni{ta ne}e mo}i u~initi, kada se ni~iji zagovor ne}e prihvajati, kada se ni od koga otkup ne}e primati i kada nikome niko ne}e u pomo} prite}i."/48/

Nakon {to ih je Allah Uzvi{eni najprije podsjetio na Svoje blagodati, upoznao ih je s du`inom Svoje kazne kojom }e ih kazniti na Sudnjem danu, pa ka`e:

"Bojte se Dana", tjsudnjeg dana,

"kada niko ni za koga ni{ta ne}e mo}i u~initi", tjkada niko ni od koga ne}e zavisiti Uzvi{eni ka`e:

"O ljudi, bojte se Gospodara svoga i strahujte od Dana kada roditelj djetetu svome ne}e mo}i pomo}i, niti }e se dijete mo}i imalo zauzeti za svoga roditelja!" (31:33) To je krajnji stupanj, kada nijedan roditelj niti njegovo dijete ne}e mo}i jedni drugima ni{ta pomo}i,

"kada se od njih ne}e primati zagovor" zna{i od nevjernika Uzvi{eni dalje ka`e:

"I njima zagovaranje zagovornika ne}e biti od koristi." (74:48) Rije~i Uzvi{enog:

"kada se ni od koga otkup ne}e primati" zna{e "fidju, otkup", u skladu s rije~ima:

"Ni od jednog nevjernika, koji umre kao nevjernik, doista se ne}e primiti kao otkup ni sve blago ovog svijeta!" (3:91) Ovaj ajet tuma{e rije~i Uzvi{enog:

"Danas se nikakva otkupnina od vas ne}e pri~miti, kao ni od onih koji nisu vjerovali! Vatra }e biti prebivali{te va{e; ona ba{ vama odgo~vara!" (57:15) Allah Uzvi{eni saop}ava da oni nisu vjerovali u Njegovog Poslanika da bi ga slijedili u misiji koju mu je Allah odredio i u takvom stanju se sreli na Sudnjem danu, pa ~z bog toga - oni ne}e imati koristi od bli`njeg, niti zagovora od nekog dostojanstvenika, niti }e se od njih primiti otkup, pa makar to bilo sve blago ovog svijeta Od Allahovog Poslanika prenosi se da ga je neko pitao: /69/ "Allahov Poslani~, {ta je to otkup ()?" On je rekao: "To je otkupnina (fidja)."

"kada im niko ne}e u pomo} prite}i", tjniko se ne}e mo}i za njih zauzimati niti im pomo}i i izbaviti ih od kazneU vezi s tim rije~ima Uzvi{enoga, Ibn-D`erir ka`e: "To zna{i da im toga dana ne}e niko mo}i pomo}i, niti se za njih zauzeti bilo koji zagovornik; od njih ne}e biti primljena nikakva otkupnina niti naknada budu{i da tada ne}e vrijediti me|usobno prijateljstvo, mito, niti zagovor, a ne}e biti ni me|usobnog pomaganja niti suradnjeSud }e biti u rukama Silnog i Pravednog, pred Kojim nema koristi od zagovaranja niti od pomo}i drugogaZa svako lo{e djelo kazna }e biti odgovaraju}a tom djelu, a za dobro takoler, ili uve}anaTo je u skladu s rije~ima Uzvi{enog:

"I zaustavite ih, jer oni }e biti pitani: '[ta vam je, za{to jedni drugima ne pomognete?' Ali, toga dana oni }e se sasvim predati." (37:24-26)

وَلَا ذَنْجِنَكُمْ مِنْ أَلَّا
فَرَّعُونَ يَسْمُونُكُمْ سُوَءَ الْعَذَابِ يُذْكُرُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيُسْجِيْونَ
نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكَمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٥٠﴾ وَلَا فَرَّقْنَا بَيْنَ الْحَرَّ
فَأَنْجِنَكُمْ وَأَعْنَقَنَا أَلَّا فَرَّعُونَ وَانْسَمَنْظَرُونَ ﴿٥١﴾

"I kada smo vas izbavili od Faraonovih ljudi koji su vas najgorim mukama mu~ili: mu{ku vam djecu klali, a `ensku u `ivotu ostavliali - to vam je bilo veliko isku{enje od Gospodara va{eg." /49/ "I kada smo zbog vas more ras-tavili i vas izbavili, a Faraonove ljudi na o~i va{e potopili!"/50/

Allah Uzvi{eni ka`e: O sinovi Israfilovi, sjetite se blagodati koju sam vam podario kada vas je izbavilo od sljedbenika Faraonovih i spasilo iz njihovih ruku to {to ste se pridru`ili Musau, a.sOni su vas ka`njivali naj`e{}im kaznama i to zato {to je Faraon, Allah ga prokleo, u snu se prestra{io vidjev{i vatru kako izlazi iz Svetog hrama i ulazi u ku{e Kopta u Egiptu, a ne u ku{e Izraeli}ana, ~iji je smisao da }e njegovo kraljevstvo biti sru{eno od nekog Izraeli}ana Navodi se da je to bilo nakon no}nog razgovora prema kojem Izraeli}ani o~ekuju izme|u njih ~ovjeka koji }e im osnovati dr`avu i vratiti veli~inu Ovako se navodi u hadisu "El-futun", koji }emo navesti uz komentar sure Taha, in{aallah! Zato je Faraon naredio da se ubije svako mu{ko dijete koje se kod Izraeli}ane nakon toga rodi, a da se ostave `enska djeca Izraeli}ane je istovremeno

koristio za najte`e i najni`e poslove, o ~emu je vi{e biti govora u komentaru sure "El-Kasas", ako Bog da

Rije~i "**koji su vas najgorim mukama mu~ili**", zna~e "koji su vam stalno produ~avali kaznu", a zatim ovdje ka`e:

"mu{ku vam djecu klali, a `ensku u `ivotu ostavliali", kako bi to bio komen tar blagodati naprijed navedene u rije~ima:

"O sinovi Is-railovi! Sjetite se blagodati Moje koju sam vam podario", u smislu da su Faraon i njegovi sljedbenici bili ti koji su ih najte`im mukama mu~ili, pa su klali njihove sinove, a u `ivotu `ensku djecu ostavliali Allah Uzvi{eni podsje}a ih na Svoje blagodati koje im je podario time {to ih je izbavio od njih nakon `estokog isku{enja}Faraon je ovdje primjer vladara nevjernika u Egiptu u to vrijeme Navodi se da je to bio jedan od velikih vladara Egipta, po imenu El-Welid ibn Mus'ab ibn Reyyan, odnosno, Mus'ab ibn Reyyan Bilo kako bilo, on je od Allaha proklet!²¹

Uz rije~i Uzvi{enog: "To vam je bilo veliko isku{enje} od Gospodara va{eg}" /49/ Ibn-D`erir ka`e: "To je u tome {to smo vas izbavili od kazne Faraonove, koja je za vas veliko isku{enje} od Gospodara va{ega}, odnosno velika blagodat prema vama." Ovako navode Ibn-Abbas i drugi, kao {to su Mud`ahid, Ebul-Alije, Ebu-Malik, Es-Suddi itd Osnovno zna~enje rije~i jeste "**isku{enje - ispit**", {to biva u dobru i u zlu, kao {to Uzvi{eni Allah ka`e:

"Mi vas stavljamo na ku{nju} i u

²¹ Ja bih rekao: Ovaj Faraon je govorio: "Ja sam vaš najviši gospodar!" Ovaj Faraon je tvrdio da je gospodar, kažnjavao je vjernike Izraeli~ane... Stoga svaki musliman svjedoči da je Faraon bio nevjernik, odnosno da će on vječno ostati u vatri džehenskoj, gdje mu se neće smanjiti kazna, što potvrđuju kur'anski ajeti i vjerodostojni hadisi. Pa i pored toga, postoje pojedine grupacije, koji tvrde da su muslimanske, a smatraju da će Faraon biti spašen od vatre, da će ući u Džennet, da je prihvativ vjeru i slične stvari suprotne jasnom slovu Kur'an-a i vjerodostojnih hadisa. To svoje vjerovanje oni zasnivaju na njegovim rijećima, kada se gušio u vodi, kada se borio sa sobom i kada mu je njegova pokvarena duša došla u grlo, odnosno kada je video svojim očima šta je radio kao nevjernik. Tada je on video svoje mjesto u vatri i rekao:

"Ja vjerujem da nema drugog boga osim Onoga u Kojeg vjeruju sinovi Israfilovi." (10:90) Tada mu je Allah Uzvišeni odgovorio: "Zar sada...?" tj. zar sada, kada je prošlo vrijeme?! Jer on je bio obavezani vjerovati u Allaha srećem, bio je svjedok Njegova postojanja, a nije vjerovao. Njegov vid tada je posvjedočio, pa je on nakon ovog osvjedočenja povjerovao, što nije dovoljno, jer je vjerovanje u video prihvatljivo za svakog čovjeka i to нико не negira zato što to vidi (svjedoci), dok je prava vjera - vjera u nevideno, odnosno vjera u nešto što ne vidiš potpuno. U tome je veličina potvrde vjere uz objavu koju donosi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Zato mi molimo Allaha Uzvišenog da uputi i one koji vjeruju u spas Faraona na Pravi put i da posvjedoče njegovo nevjernstvo. Ako to odbiju, mi molimo Allaha da ih oživi s Faraonom, tamo gdje će on biti oživljen. Neka je Allahovo prokletstvo na Faraona i njegove prve sljedbenike... i druge..., da nas Allah sačuva od nevjernstva, poniznja i loše sudbine!

zlu i u dobru." (21:35) Ibn-D`erir ka`e: - Kada je u pitanju zlo, naje{}e se ka`e: "**Isku{avao sam ga ili isku{avam ga ku{njom}**", a kada je u pitanju dobro: "**Stavljam ga na ku{nju ili isku{enje.**" "I kada smo zbog vas more rastavili i vas izbavili", zna~i, nakon {to smo vas izbavili od sljedbenika Faraonovih i nakon {to ste izi{li s Musaom, a.s., i Faraon je, tragaju{i za vama, krenuo Mi smo vama more razdvojili, tjobjavili smo Musau: "da svojim {tapom udari{ po moru"

(26:63), pa kada je on svojim {tapom udario po moru, ono se razdvojilo, i svaki dio bio je kao veliko brdo Nakon toga, krenuli su Musa i njegovi sljedbenici, a zatim za njima i Faraon s vojskom dok ih nije sustigao Tada ga je Allah potopio pred njima, pa ka`e:

"a Faraonove smo ljude na o~i va{e potopili!" /50/ To navodi i vi{e pripadnika zdrave tradicije (Selefa) Ima predanje da je taj dan, tijdan potapanja Faraona i izbavljenja Izra-eli}ana bio na A{uru, tijdesetog dana muharrema, kao {to navodi predanje Ahmeda ibn Hanbela od Ibn-Abbasa, koji je rekao: /70/ - Kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, do{ao u Medinu i vidio tamo da idovi poste na dan A{ure, pitao je: "Koji je to dan {to ga postite?", oni su rekli: "Ovo je dobar dan" To je dan na koji je Allah Uzvi{eni izbavio Izraeli}ane od neprijatelja Taj dan je postio i Musa, a.s." Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Ja imam ve{e pravo na Musaa od vas!" Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tako{er je postio taj dan i naredio je da se posti (Prenose El-Buhari, Muslim, En-Nesa'i i Ibn-Mad'e od Ejjuba Es-Sehtijanija.

وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَتَخْذَذُهُ الْعَجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتَمْ
ظَلَمُونَ ﴿١﴾ ثُمَّ عَفَوْنَاتُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ أَعْلَمُ كُمْ تَشْكُونَ ﴿٢﴾
وَإِذْ أَنْتُمْ نُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٣﴾

"I kada s Musaom susret odredismo, ~etredeset no{j}i vi ste nakon njega tele uzeli (da obo`avate), ~ine{j}i tako sami sebi nepravdu." /51/ "Zatim smo vam i poslije toga oprostili, da biste zahvalni bili." /52/ "I kada smo dali Musau Knigu i uputu za razlikovanje istine od neistine, da biste pravim putem i{li}." /53/

Uzvi{eni Allah ka`e: Sjetite se Moje blagodati prema vama kada sam vam oprostio obo`avanje teleta, nakon {to

je Musa, a.s., bio na susretu sa svojim Gospodarom po isteku obejanog roka od ~etredeset danaTo se navodi u rije~ima Uzvi{enoga u poglavlju "**Bedemi**":

"Mi dadasmo obejanje Musau trideset noji i dopunismo ih sa jo{ deset." (7:142) Navodi se da je to cio mjesec zul-kade, te deset noji mjeseca zul-hid`eta, {to je bilo neposredno nakon njihovog izbavljenja od Faraona i spa{avanja na moru

Rije~i Uzvi{enog: "I kada smo dali Musau Knjigu", zna~i Tevrat, "i uputu za razlikovanje", zna~i ono {to razdvaja i razlikuje istinu od neistine i pravi put od zabludeIma mi{ljenja da je "waw" ovdje suvi{an, {to je ~udno, a ima mi{ljenja i da je to veznik, iako obje rije~i imaju isto zna~enje.

"da biste pravim putem i{li", zna~i u skladu s Tevratom, koji je kriterij razlikovanja Pravog puta od zabludeObe}anje je dano nakon njihovog izlaska iz mora, na {to ukazuju kontekst poglavlja "**Bedemi**" i rije~i Uzvi{enog:

"I mi smo Musau Knjigu dali, nakon {to smo drevne narode uni{tili." (28:43)

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِتَوْمِهِ يَتَوَمِّرُ إِلَيْكُمْ ظَلَمَتُ أَنفُسَكُمْ بِأَنْتَخَذَ كُمْ
الْجُلَلَ فَتَوَوَّلُ إِلَيْكُمْ وَقَاتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ
عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ الْوَسِيلَةُ إِلَى الرَّحْمَنِ
⑤

- I kada je Musa rekao narodu svome: "Narode moj, vi ste doista sebi nepravdu u~inili prihvativ{i tele; zato se Stvoritelju svome pokajte i poubijajte se! To vam je bolje kod va{eg Stvoritelja, pa je vam oprostition prima pokajanje i milostiv je."/54/

U ovom ajetu ukazuje se na pra{tanje Allaha Uzvi{enog Izraeli}anima za obo`avanje teleta dok je Musa, a.s., bio odsutan zbog susreta sa Gospodarom svojimOni su osje}ali veli~inu zlo~ina (grijeha) koji su po~inili (a to je {irk - pridru`ivanje Allahu ortaka); uvidjev{i da su zalutali, govorili su:

.."Ako nam se ne smiluje Gospodar na{ i ne oprosti nam..." (8:149) Musa, a.s., rekao je:

"Narode moj, vi ste doista sebi nepravdu u~inili prihvativ{i tele; zato se Stvoritelju svome pokajte."²²/1/ U

²² Ja bih rekao: Klanjanje teletu predstavlja širk (čin mnogobušta), a to je najveća nepravda (zulum) kod Allaha. Zato Musa kaže njima: "Sebi ste sami nepravdu učinili" jer niste vodili ra~una o pravima Onoga Koji vas je stvorio, Koji vam je blagodat podario izbavljujući vas od Faraona i potopa, pa kako možete klanjati se nekome drugome

rije~ima Allaha Uzvi{enog: "prema va{em Stvoritelju" nalazi se upozorenje na veli~inu njihova grijehaTo ih upozorenje poziva da se pokaju Allahu, Koji ih je stvorio, jer su pored Njega obo`avali drugoga.

En-Nesa'i, Ibn-D`erir i Ibn-ebi-Hatim navode pre-danje hadisa od Jezida Ibn-Haruna, s lancem koji se`e do Ibn-Abbasa, koji je rekao: "Allah Uzvi{eni ka`e da je njihovo pokajanje u tome da se svaki od njih razra~una s ocem ili sinom kojeg sretne, tako {to }e ga pogubitiPritom ne treba da brine onaj koji je ubijen na tome mjestu, ako se pokajaoTo su oni sa ~ijim grijesima Allah nije upoznao ni Musaa ni Haruna; oni su to priznali ~ine}i ono {to im je nare|eno, a Allah }e oprostiti i ubici i ubijenom!"

Ibn-D`erir ka`e: - Obavijestio me je Kasim ibn ebi-Berre kako je ~uo Seida ibn D`ubejra i Mud`ahida da ka`u u vezi s rije~ima Uzvi{enog: "pobijajte se": "Oni su se digli s no`evima, ubijaju}i jedni druge bez sa`aljenja prema bli`njem ili dalnjem, sve dok Musa nije podigao svoj haljetak, kada su se zaustaviliTada je utv|eno sedamdeset hiljada poginulihAllah je objavio Musau: 'za Mene je dovoljno', pa je tada Musa podigao svoj haljetak."²³

Ibn-D`erir navodi predanje s dobrim lancem od ez-Zuhrija, koji je rekao svoj stav o ovom pitanju, kako su se i Musa i Izraeli}ani rastu`ili kada su vidjeli koliko je bilo poginulih, pa je Allah nakon toga objavio Musau: neka ga to ne `alosti, jer "koji su od njih ubijeni, `ivi su kod Mene i bit }e opskrbjeni, a koji su ostali u `ivotu, njihovo sam pokajanje primio." To je obradovalo Musaa i Izraeli}ane, a Allah ka`e:

"On vam je oprostio a zaista Allah prima pokajanje i milostiv je."

وَإِذْ قُتِلَ مُوسَى لَمْ يَمُوتْ إِلَيْهِ أَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ رَزَىَ اللَّهُ جَهَرَةً فَأَخْذَ شَكْرَمَ
الصَّاعِقَةَ وَأَنْسَهُ تَنْظُرُونَ ⑥ ثُمَّ بَعْثَكَمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكَمْ
لَمَّا كُنْتُمْ تَشْكُرُونَ ⑦

- I kada ste vi rekli: "Musa, mi ti ne}emo vjerovati dok Allaha jasno ne vidimo!", pa vas je munja o{inula a vi ste gledali/55/ "Zatim smo vas poslije smrti va{e o`ivili, da biste zahvalni bili."/56/

mimo Njega!? Onaj Koji vas je stvorio, blagodat vam podario i izbavio vas, On jedino zaslužuje ibadet. To je Allah Uzvi{eni, Onaj Koji nema ortaka; Njemu pripadaju vlast i hvala!

²³ Ovo je dovoljnost koja odgovara Njegovoj Veličini i nije kao dovoljnost stvorenja, jer Allah je nezavisan od svjetova.

Uzvi{eni ka`e: Sjetite se, sinovi Israilovi, Moje blagodati prema vama kada vas je munja o{inula, pa sam vam poslao ono {to je iznad mo}i va{e i vama sli~nih, nakon {to ste tra`ili da me izravno vidite

U vezi s ovim ajetom:

- I kada ste vi rekli: "Musa, mi ti ne}emo vjerovati dok Allaha jasno ne vidimo!" Ibn-Abbas ka`e da to zna{i: "otvoreno"Rebi' ibn Enes navodi da je bilo sedamdeset ljudi koje je Musa bio odabralo i koji su idu}i s njim ~uli te rije~i, pa su kazali: "Mi ti ne}emo vjerovati dok Allaha jasno ne vidimo! "On ka`e: "Nakon toga su ~uli glas, pa su se onesvijestili." Mervan ibn Hakem u hutbi, koju je odr`ao na minberu u Mekki, ka`e: "**Udar munje ili groma**" ovdje zna{i "krik iz neba"U vezi s rije~ima Uzvi{enog: "pa vas je munja o{inula", Es-Suddi ka`e da je to "vatra".²⁴

Urve ibn Ruvejim u vezi s rije~ima Allaha:

"a vi ste gledali" ka`e: "Neki su bili o{amu}eni, dok su drugi gledaliPotom su se jedni osvijestili, a drugi o{amutili."²⁵ Es-Suddi ka`e:

"pa vas je munja o{inula" zna{i da su umrli, pa je Musa ustao pla~u}i i mole}i Allaha: "Moj Gospodaru, {ta }u re}i sinovima Israilovim kada im do|em, po{to si Ti uni{tio najbolje me|u njima"

"...da si htio, mogao si i njih i mene uni{titi i prije! Zar da nas uni{ti{ za ono {to su uradili maloumni izme|u nas?!" (7:155) Allah je objavio Musau da je ovih sedamdeset ljudi koji su uzeli tele (za bo`anstvo) o`ivio jednog po jednog, a oni su gledali.²⁶ Es-Suddi navodi da se na to odnose rije~i Uzvi{enog:

"Zatim smo vas, nakon smrti va{e, o`ivili, da biste zahvalni bili." /56/ Rebi' ibn Enes ka`e: "Smrt je bila kazna za njih, pa su poslije toga o`ivljeni, kako bi ostvarili odre|ene im rokove." Neki smatraju da je to {to su Izraeli}ani vidjeli ove blagodati, kao i naprijed navedena ~uda, skinulo s njih obavezu, budu}i da su jasno do`ivjeli to i bili prisiljeni da to prihvateNeki drugi navode da je to neprihvatljivo mi{ljenje, jer ih

do`ivljaj u`asa ne osloba|a od obaveza, po{to su Izraeli}ani kao narod bili svjedoci velikih ~uda, pa su ipak ostali pod obavezomOva dva mi{ljenja navodi El-Maverdi, a El-Kurtubi se sla`e s drugim mi{ljenjem, jer ispravnije je da se pametan ~ovjek ne osloba|a obavezeAllah to najbolje zna!²⁷

وَظَلَّتْ أَعْلَمَ كُلِّ الْفَمَاءِ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ مِنَ السَّلَوَى كُلُّ مَا
طَبِّقْتُ مَارَزَقْتُكُمْ وَمَا مَظْلَكُونَا وَلَكُمْ كَانُوا أَنْفَسُهُمْ يَظْلَمُونَ

oy

- I Mi smo vam od oblaka hladovinu na~inili i manu i prepelice vam slali"Jedite lijepa jela, kojima vas opskrblijujemo! Oni Nama nisu naudili, nego su sami sebi nepravdu nanijeli!" /57/

Nakon {to je Allah Uzvi{eni naveo razloge zbog kojih ih je kaznio, On, d.., tako|er ih podsje}a na blagodati koje im je podario, pa ka`e:

"I mi smo vam od oblaka hladovinu na~inili", gdje je rije~ "oblaci" izvedena od jednine "oblak", koji sakriva nebo, tjpokriva gaTo je bjeli~asti oblak kojim im je osigurana hladovina u pustinji, da bi ih za{titio od sun~ane `egeIbn-D`erir, kao i drugi prenosioci tradicije ka`u: "Ovi oblaci su bjelji i prijatniji od obi~nih i to nisu oblaci od vrsta koje mi pozajmimo." Ibn-ebi-Hatim, s lancem prenosilaca, od Mud`ahida navodi da je on rekao: "To nisu oblaci, nego su to posebne vrste zastora, koje }e Allah koristiti na Sudnjem danu i koji nisu kori{teni osim za njih." Isto tako Ibn-D`erir i Es-Sevri prenose od Ibn-Abbasa da su to oblaci s kojim su do{li meleci na BedrIbn-Abbas ka`e: "S njima je to

²⁷ Postoji i drugi dokaz koji potvrđuje drugo mi{ljenje, a to je da su i vjerovjesnici, neka je na njih mir i spas, zasigurno bili svjedoci ve{ih stvari nego {to su to bili Izraeli}ani. Tako su oni vidjeli Džibrila, bilo im je saop{eno da su oni Bo{ziji poslanici poslani ljudima, slana im je objava, Allah ih je podr{zavao, vidali su stvari iz svijeta nevidljivog (gayb) kao na javi, kao {to se desilo na{em Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, kada je susreo vjerovjesnike u No{i uzdignu{a i predvodio ih kao imam, vidjeli su Najvi{e nebo i {to ima na njemu, Džennet, Džehennem, Sirat, vidjeli su neke osobe u Džennetu i Džehennemu, razgovarali o tome sa svojim prijateljima, razgovarao je sa Allahom u No{i uzdignu{a bez posrednika i vidjenja, zatim se vratio na Zemlju prije nego je nastupila zora, te {itav niz drugih {uda koja su mogla biti osnovom za skidanje obaveze, ukoliko je prvo mi{ljenje ispravno. Me|utim, pored svega toga, ni jednomu od njih nije skinuta obaveza (teklif).

^ak kada mu je bilo re{eno da mu je Allah oprostio i ranije i kasnije grijehe, pa za{to se zamara ibadetom, jer su ga nekada bolje noge od du{ine stajanja na namazu, on je odgovarao: /71/ "Za{to da ne budem zahvalan rob!" I, na kraju, rije{ci Uzvi{enog:

"I Gospodaru svome ibadet cini
sve dok ti ne dode smrt!" (15:99) Što se ti{e njihovog uvida, to ih obavezuje na prihva{anje, zasigurno. Allah najbolje zna!

²⁴ Mi{ljenja Mervana i Es-Suddija mogu se usuglasiti, a to zna{i da taj udar /sa'qa/ ima zvuk, ali i vatu koja dolazi s neba. A Allah to najbolje zna!

²⁵ Ja bih rekao: Ovo je daleko od pravog zna{enja, jer se razumije da je "udar munje" bio odjedanput za sve. Vjerovatno su rije{ci Es-Suddija ta{nije. Allah, dž.., najbolje zna!

²⁶ Ja bih rekao: To su rije{ci Allaha Uzvi{enog: "a vi ste gledali", {to je najbli{e rije{cima Urve ibn Ruvejma. Allah to najbolje zna!

bilo u pustinji!" Zatim slijede rije~i Uzvi{enog:

"i manu i prepelice vam slali" Komentatori Kur'ana razilaze se u pogledu zna~enja rije~i "**mana**" - medna rosa!? Ima mi{-ljenja da je to magla gusta kao tijesto sli~no mar-meladi.²⁸ Isto tako ima mi{ljenja da je padala kao snijeg, bjelji od mlijeka i slaji od meda, od zore do izlaska sunca, tako da je svaki pojedinac mogao uzeti za sebe koli~inu koja mu je mogla biti za taj danAko bi uzeo vi{e, to bi se pokvarilo i nestalo, izuzev u petak i subotu, kada je mogao uzeti za slijede}i dan, jer su to bili dani odmoraJasno je, me|utim, a Allah to najbolje zna, da je sva hrana, pi}e i drugo {to im je Allah darivao, dolazilo gotovo bez potrebe za bilo kakvim radom i naporomTako je, npr., za manu poznato da je hranjiva i slatka ukoliko se jede sama; ukoliko se pomije}a s vodom, postaje ugodno pi}e; ukoliko se pomije}a s neim drugim, dobiva se druga vrsta hraneTo, me|utim, nije jedini smisao ove rije~i u navedenom ajetuDokaz za to jeste predanje koje navodi El-Buhari od Seida ibn Zejda, r.a.: - Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: /72/ "Go- moljika je od mane, ~ija je te~nost ljekovita za o{i." To prenose Ahmed i vjerodostojne zbirke, izuzev Ebu-Davuda.²⁹

U vezi s rije~i "**prepelica**" Ali ibn ebi-Talha navodi od Ibn-Abbasa da je rekao: "To je ptica sli~na prepelici //, koju su koristili za jelo." Ibn-ebi-Hatim, s lancem od Ibn-Abbasa, navodi da je on rekao: "To je prepelica." Isto potvr|uju i Mud`ahid, [a'bi, ed-Dahhak, Hasan, Ikreme i Rebi' ibn Enes, r.h., a Katade ka`e: "To je ptica ~ija je boja naginja]a crvenoj i koja je dolazila s ju`nim vjetrom^ovjek bi ih zaklao toliko koliko bi mu bilo potrebno za jedan danAko bi to bilo petkom, on bi uzeo i za subotu, dan ibadeta, kada ne bi ni{ta radio niti uzimao."

"*Jedite lijepa jela, kojima vas opskrbljujemo!*" Zna~i, jedite od onih dobrih namirnica kojima vas opskrbljujemo, {to je i zapovijed, i dozvola, i uputa, i sugestijaZatim slijede rije~i:

"*Oni Nama nisu naudili, nego su sami sebi nepravdu nanijeli!*" /57/, tjnaredili smo im samo da jedu od onoga ~ime smo ih Mi opskrbili, te da ibadet

²⁸ Dakle slatkoi masi, poznatoj kao marmelada ili pekmez.

²⁹ Rije~i "Gomoljika je od mane..." pokazuju da mana nije jednovrsna, nego da postoji vi{e vrsta gomoljike... Allah to najbolje zna!

~ine kao {to, tako|er, ka`e: "*Jedite iz opskrbe Gospodara svoga i budite Mu zahvalni.*" (34:15) Zahvalnost Allahu ~in je obo`avanja Njega (ibadet), kao {to je i nare|enoOni su, me|utim, suprotno radili, nisu vjerovali i tako su sebi nepravdu nanijeli, uzimaju}i nevjerstvo, koje su odabrali nad vjerom, unato~ svim jasnim znakovima, i neporecivim ~udima koja su vidjeli, uklju~uju}i i brojne neuobi~ajene stvari, tako da su zaslu`ili Allahovu kaznu vatrom, u skladu s rije~ima:

"*Oni Nama nisu naudili, nego su sami sebi nepravdu nanijeli!*" Ovim postaje jasnjom i vrijednost ashaba Muhammeda, a.s., nad ashabima drugih vjerovjesnika, jer su bili strpljivi, postojani i dobronamjerni, a bili su s njim na putovanjima ili u bitkama, me|u kojim su poznate nevolje na Tebuku za vrijeme pljuska, velike `ege i napora, kada nisu o~ekivali nikakvo ~udo niti posebnu zapovijed, {to je Poslaniku bilo lahko u~initi, izuzev {to su tra`ili vi{e hrane po{to ih je glad bila iscrpila, odnosno `el zbog nedostatka vodeOn je uputio molbu Allahu da im da vode, pa je do{ao oblak i pala ki{a tako da su se napili, napojili deve i napunili svoje posude za voduZatim im je pove}ao koli~inu hrane tako da su napunili svoje torbeOvo je najbolji primjer podno{enja Allahove odredbe (kadera) te kako treba ulo`iti svoj napor, slijede}i Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

وَإِذْ قُلْنَا أَدْخُلُوا هَذِهِ الْقُرْبَةَ فَكُلُّوا مِنْهَا حَيْثُ شَئْتُمْ
رَعَدًا وَأَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلُّوا حَمَّةٌ فَفِرَّ لَكُمْ خَطِيلٌ كُوَّكُوٌّ
وَسَنَرِيدُ الْمُحْسِنِينَ ⑤ فَبَدَّلَ الَّذِينَ طَلَّوْا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ طَلْلُومُ
فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَّوْا رِجْنًا مِنَ السَّمَاءِ مَا كَانُوا يَسْتُونُ ⑥

- I kada smo rekli: "U|ite u ovaj grad i jedite {to god ho{jete! Na kapiju u|ite klanjaju}i se i ka`ite: 'Oprost!', pa }emo vam oprostiti grijehe va{e, a onima koji ~ine dobra djela dat }emo i vi{e." /58/ "Onda su oni koji su ne-pravedni bili zamijenili drugom Rije~ koja im je dana, pa smo Mi na one koji su bili nepra-vedni s neba kaznu spustili, zato {to su grije{ili."/59/

Uzvi{eni Allah govori protiv njihovog povla~enja iz borbe i ulaska u svetu zemljuNaime, nakon {to su do{li iz Egipta s Musaom, a.s., kada im je nare|eno da u|u u svetu zemlju, koju oni naslje|uju od njihovog oca

Israila, a.s., i da se bore protiv nevjerni~kih naroda koji su tu bili, oni su odustali i oslabiliStoga im je Allah za kaznu dao da lutaju po pustinji.

Komentatori se razilaze u odre|enju imena ovoga grada odnosno selaNeki ka`u da je to Eriha (Jerihon) u Palestini, a neki da je EgipatMe|utim, najta~nije je da je to "Sveti grad" (Jerusalem), {to potvr|uju rije~i Allaha Uzvi{enog upu}ene Musau, a.s., u suri / **El-Maida ("Trpeza")**:

"Narode Moj, u|ite u svetu zemlju, koju vam je Allah dodijelio, i ne uzmi~ite nazad, pa da propadnete." (5:21) Kada su oni izi{li iz pustinje nakon ~etrdeset godina sa Yo{u' ibn Nunom, a.s., Allah im je dao pobjedu, u petak uve~erKada su to ostvarili, Allah im nare|uje:

"U|ite na vrata klanjaju{i se", tju|ite na vrata svetog grada - Bejtul-Makdisa klanjaju{i se, tjpokloniv{i se, zahvaljuju{i tako Allahu Uzvi{enom na blagodati osvajanja i pobjede, odnosno, izbavljenja iz pustinje i zabludeAllah Uzvi{eni im nare|uje rije~ima: "i ka`ite: Oprost!", tj"Oprost molimo, od Gospodara, za grijeha koje smo po~inili! Allahu na{, grijeha na{e nam oprosti!"³⁰

Me|utim, Izraeli}ani, umjesto da u|u u svetu zemlju klanjaju{i se, odnosno, pokloniv{i se iz zahvalnosti Allahu, u{li su pu`u{i na stra`njicama i podsmijavaju{i se, a umjesto da ka`u: "Oprost!", tjoprosti nam grijeha, oni su se podsmijevali govore{i: "**P{enica!**" (iskre)u{i zna~enje Allahovih rije~i).

Abdurrezzak prenosi od Ebu-Hurejrea da je rekao: - Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: /73/ "Allah je kazao Izraeli}anima:

'Na kapiju u|ite klanjaju{i se i ka`ite: Oprost!, pa }emo vam oprostiti grijeha va{e.' Ali oni su to zamijenili tako {to su u{li pu`u{i na stra`njicama i govore{i: Zrno u p{enici!'" To je sahih hadis koji prenosi El-Buhari od Ishaka ibn Nasra, Muslim od Muhammeda ibn Rafi'a i Tirmizi od Abdurrahmana ibn Humejda, a sva trojica ga ve`u za Abdurrezzaka

"Onda su oni koji su nepravedni bili zamijenili drugom Rije~koja im je dana", tjoni su zamijenili naredbu Allahovu da budu poslu{ni Njemu i rije~ju i postupcima, da bi se podsmijevali, {to predstavlja vrhunac neposlu{nosti i inada! Zbog njihove

perfidnosti i neposlu{nosti Allah je na njih spustio Svoju silu i kaznu, pa ka`e:

"pa smo Mi za one koji su bili nepravedni s neba kaznu spustili, zato {to su bili neposlu{ -ni." /59/ Ed-Dahhak prenosi od Ibn-Abbasa: "Sve {to se u Bo`ijoj Knjizi spominje kao ("ne~isto)a, mnogobo{two, grijeh, kazna"), odnosi se na kaznu." Pored toga, "rid`z" ozna~ava i kugu, {to se vidi iz rije~i Ibn-ebi-Hatima, s lancem vezanim za Sada ibn Malika, Usame ibn Zejda i Huzejme ibn Sabita, r.a., koji ka`u: - Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: /74/ "Kuga je rid`z (ne~isto)a, kazna kojom su ka`njavani oni prije vas."

*وَلَمْ أَسْتَسِقْ مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقَتَنَا أَضْرَبْ عَصَادَ الْجَنَّةِ فَانْجَرَتْ
مِنْهُ أَثْنَتَعَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَّاسٍ مَّشَّرِّمٌ كَلْأَوْا شَرْوَمٌ
رِزْقُ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوْفِيْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ①

- I kada je Musa za narod svoj vodu molio, Mi smo rekli: "Udari {tapom svojim po kamenu!" Iz njega je dvanaest vrela provrelo, i svi ljudi su vrelo iz kojeg je piti znali! Jedite i pijte Allahovu opskrbu i ne ~inite zlo po Zemlji nered prave}i."/60/

Uzvi{eni Allah podsje}a Izraeli}ane na Svoje blagodati prema njima time {to je odgovorio molbi Musaovoj, a.s., da ih napoji dav{i im voduTo im je osigurao iz kamena, u~iniv{i da provru dvanaest vrela, i da svako bratstvo zna svoje vreloRekao im je:

"Jedite i pijte!", tjjedite manu i prepelice i pijte ovu vodu {to vam je Allah darivao bez va{eg truda i napora, te ibadet ~inite Allahu, Koji vam je sve to dao na raspolaganje;

"i ne ~inite zlo na Zemlji nered prave}i!", tjne odgovarajte na blagodati grijesima, pa da to izgubite!

U~enjaci se razilaze u pogledu vrste kamena iz kojeg je provrelo dvanaest vrelaDa li je to odre|ena vrsta kamena ili bilo kakav kamen?! Ima vi{e mi{ljenja..El-Hasan ka`e: "Nije mu naredio da udari u odre|eni kamen", a zatim dodaje: "Time se pokazuje ~udesnost (mud`iza) i obja{njava Mo}, jer on je udario {tapom po kamenu, pa je voda provrela, a zatim ponovo udario, pa je prestala." To je najbli`e istini, a Allah to najbolje zna!

³⁰ U tome je dokaz da se mo`e od Allaha pomo` tra`iti dobrim djelima, jer Allah je od njih tra`io da priznaju grijeha kako bi ovo priznanje bilo razlog za oprost grijeha.

وَادْفَلْتُمْ يَوْمَيْسَى لَنَصِيرَ عَلَى طَمَامِ وَحِدَّةِ دَاعَ لَنَارِكَ بِخُبُجِ لَنَّا
مِمَّا تَنْتَ مِنَ الْأَرْضِ مِنْ بَقْلَاهَا وَقَشَّاهَا وَفُومَهَا وَعَدَسَهَا وَبَصَلَاهَا
قَالَ أَتَسْتَبْدُلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالْذِي هُوَ خَيْرٌ أَهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ
لَكُمْ مَاقَالَتُمْ

- I kada ste rekli: "Musa, mi ne mo`emo vi{e jednu te istu hranu jestizato, moli za nas Gospodara svoga da nam podari od onoga {to zemlja ra|a: povr}a i krastavca, p{enice, leje i luka crvenog!" On je rekao: "Zar da ono {to je bolje zamijenite onim {to je lo{ije? Idite u (neku) zemlju, imat jete ono {to tra`ite!"

Uzvi{eni Allah podsje}a Izraeli}ane na Svoje bla-godati koje im je darivao daju}i im manu i prepelice kao vrstu kvalitetne i prijatne hrane, zatim ih podsje}a na njihovo nezadovoljstvo ovom lahkem, jednostavnom hranom i njihovo pitanje upu}eno Musau, a.s., da to zamijeni, rije~ima:

"Musa, mi ne mo`emo vi{e jednu te istu hra -nu jestizato, moli za nas Gospodara svoga da nam podari od onoga {to zemlja ra|a: povr}a i krastavca, p{enice, leje i luka crvenog!" Jer oni nisu mogli izdr`ati da jedu jednu te istu hranu, manu i prepelice, ne izmjenjuju}i to ne~im drugim po{to im je to bilo postalo jednolino i mrskoOni spominju svoj `ivot prije nego su dospjeli u pustinju, ukazuju}i da su bili narod koji je imao i grahorice, i luk i `itariceTra`ili su raznovrsnu hranu od plodova koji rastu iz zemlje i koje oni obra|ujuPovr}e, krastavci, grahorice i luk op}epoznate su namirniceMe|utim, u vezi sa zna~enjem pojma (**p{enica, `itarice**) postoje razli~ita mi{ljenja kod pripadnika tradicije (Selefa) Ima mi{ljenja da je to **bijeli luk**, u skladu sa ~itanjem Ibn-Mes'uda, koji prvo slovo /"**f**" ~ita kao /"**th**", kako to tuma~e Mud`ahid, Rebi' i Ibn-EnesKada bi ovo bilo ta~no, ovo slovo bi moglo biti zamijenjeno i u rije~i "**ethafi**" u "ethathi" i sli~nim slu~ajevima gdje se "th" mijenja u "f", i "f" u "th" zbog bliskosti u izgovoruA Allah to najbolje zna! Neki ka~u da je - **p{enica**, kao {to ka`e Ibn-Abbas: zna~i **p{enica**/ u dijalektu plemena Benu-Ha{im, a neki ka~u da ozna~ava sve od ~ega se hljeb pravi, tj`itariceEl-Buhari i neki drugi navode: "Sve `itarice koje se koriste

za jelo su ."³¹

"Idite u (neku) zemlju" Rije~/**"grad/zemlja"** ovdje je navedena s nunacijom, dakle promjenljiva i napisana s "elifom" u akuzativu u mushafima hOsmana i to je ~itanje (kiraet) ve}ineIbn-D'erir ka`e: "Nije dozvoljeno ~itati druga~ije po{to su svi mushafi tako napisani." To zna~i da idu u jedan od gradova/pokrajina, a ne u Faraonov Egipat, jer je Musa, a.s., njima rekao: "Ovo {to ste tra`ili nije nedosti~noNaprotivU svakoj zemlji u koju dolete, na}i }ete toImaju}i u vidu priprostost i mno`inu toga, nema potrebe da za to molim Allaha." Zato on ka`e:

"Zar da ono {to je bolje zamijenite onim {to je ni`e (lo{ije)? Idite u - (neku) zemlju, imat jete ono {to tra`ite!", tjono {to ste tra`iliMe|utim, budu}i da su oni tra`ili iz obijesti i nezahvalnosti, nije bilo potrebe da im se udovoljiAllah to najbolje zna!

وَصَرَيْتُ عَلَيْهِمُ الْزَلَّةَ وَالْمُسْكَنَةَ وَبَآءُ وَغَضَبٌ مِنْ اللَّهِ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِرَأْيِتِ اللَّهَ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ
يُفَرِّأُ الْجَنَّةَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ⑥

"I poni`enje i bijeda na njih pado{e i Allahovu srd`bu oni na sebe navuko{e, zato {to u Alla-hove dokaze vjerovali nisu i {to su vjerovjes-nike nevine ubijali, zato {to su neposlu{ni bili i sve granice zla prelazili." /61/

Uzvi{eni Allah ka`e: "I poni`enje i bijeda na njih pado{e", tјnjima dopado{e, {erijatski i sudbinski im je to nametnuto³²; neprekidno su

³¹ Možda je tumačenje riječi rječu "pšenica". odnosno sve od čega se pravi hljeb bliže istini od tumačenja da je to "**bijeli luk**" i to iz dva razloga:

1/ Iz redoslijeda stvari navedenih u ajetu vidi se da Allah, dž.s., navodi povrće i krastavce jedno do drugoga zbog njihove medusobne bliskosti i porijekla od sjemenki, zatim spominje pšenicu i le{u (grahorice) jer su to žitarice. Da je bijeli luk, on bi bio spomenut kasnije, uz luk, zbog njihove medusobne bliskosti u pogledu mirisa.

2/ Pšenica i sve od čega se pravi hljeb, spada u životne potrepštine daleko više nego bijeli luk jer je potreba ljudi za pšenicom i svim od čega se pravi hljeb (kao što su ječam, kukuruz i sl.) daleko veća nego za bijelim lukom. Allah to najbolje zna! Tome treba dodati i da znači pšenicu u dijalektu Benu-Hašima! Zato, kada su Izraeli{ani tražili ovo..., oni su kazali da im je to draže nego mana i prepelice, zbog čega ih Allah prekorava, pa kaže:

"Zar da ono što je bolje zamijenite onim što je lošije? Idite u (neku) zemlju, imat ćete ono što tražite!"

³² - **Šerijatski**, znači: zbog vjerolomstva i grijeha koje su učinili oni su, nakon što su pokazali neverstvo, ostali neprekidno poniženi; svako s kim se susretu omalovažava ih i ponižava.

- **Sudbinski**, znači: u skladu s njihovom sudbinom u pogledu izbora neverstva umjesto imana, nakon što im je dana mogućnost od Allaha, dž.s., da izaberu, kako stoji u prethodnom Allahovom znanju. Za svoje neverstvo oni će biti kažnjeni poniženjem, bijedom i srdžbom.

poni`eni i ko god ih sretne omalo-va`ava ih i poni`ava, navode}i ih kao primjer niskostiUsto, oni su i sami intimno poni`eni i bijedni zbog grijeha koje su po~iniliHasan ka`e: "Allah ih je ponizio i za njih nema za{tite; do{li su pod stopala muslimana;³³ ovaj ummet ih je zatekao, a vatropoklonici su od njih uzimali d`izju (glavarinu)."

"I Allahovu srd`bu oni na sebe navuko{e}" - zna{i, vratili su se sa svojim gri -jesima nose}i Allahovu srd`bu i ljutnju, koju su na sebe navukli zbog grijeha koje su po~inili

"zato {to u Allahove dokaze nisu vjerovali i {to su vjerovjesnike nevine ubijali"Uzvi{eni Allah ka`e da je nagrada, odnosno kazna, za njih poni`enje, bijeda i Allahova srd`ba zato {to su bili oholi i nisu slijedili istinu, {to su omalova`avali nosioce [erijata, vjerovjesnike, sallallahu alejhi ve sellem, koje nisu slijediliOni su negirali njihovu misiju do te mjere da su ih ubijali bez razloga, bez ikakvog po~injenog prijestupaOd toga nema ve}eg niti otvorenijeg nevjerstvaImam Ahmed navodi od Abdullahe ibn Mesuda da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhim ve sellem, rekao: /75/ "Na Sudnjem danu bit je naj`e}e ka`njen ~ovjek kojega je vjerovjesnik ubio ili koji je vjerovjesnika ubio, te imam koji je zavodio, odnosno njegov predstavnik." U jednom hadisu, koji bilje`e El-Buhari i Muslim, stoji: /76/ "Oholost je stvar odbijanja istine i potcjenjivanja ljudi", tjodbijanje istine, omalova`avanje i potcjenjivanje ljudi, odnosno uzdizanje nad njimaZato Allah dozvoljava da se na njih sru{i Njegova sila koja se ne mo`e odbiti, pa im odre|uje poni`enje i na ovom svijetu i na ahiretu, kao vid odgovaraju)e kazne.

"...zato {to su neposlu{ni bili i sve granice zla prelazili"Postoji i drugi razlog da oni budu ka`njeni za svoj prijestup zato {to su ~inili grijeha kr{e}i Allahove zabrane i

Stoga su oni pred sobom, u svom bi{u, poni{eni i bijedni.

³³ Da, stavio ih je, zajedno s drugim sli{nim njima, pod stopala muslimana, po{to su muslimani dobili dr{zavu u kojoj vlada Allahov zakon, i bili dostojni da nose islamsku misiju koju su tada ponijeli s iskrenim odnosom prema Allahu, Njegovoj Knjizi i Poslaniku, ne odstupaju}i od toga ni za trunku. Me{utim, kada su oni Bo{iju Knjigu i sunnet Njegovog Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, bacili za le{a prihv{aju}i zakone Allahovih i njihovih neprijatelja, Allah im je dao poni{enje u{iniv{i njihovu zemlju Palestinu da bude pod stopom {idova, iako su {idovi do ju{er bili pod stopom muslimana, ne zato {to su {idovi bolji od njih jer na njih se izlila srd}ba, nego zato {to su muslimani napustili svoje odgovornosti nosilaca islamske misije vladaju}i se po zakonima koje im Allah nije objavio. Stoga se postavlja pitanje: da li {e se muslimani vratiti Allahu kako bi vratili svoju slavu, odnosno kako bi se {idovi vratili tamo gdje su i bili, pod vlasti muslimana?!

prelaze}i granice zabranjenog Allah to najbolje zna!

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِرِينَ مِنْ إِيمَانَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَعَمَلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجْرٌ عِنْ دِرَبِهِمْ وَلَا خُوفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

"One koji su vjerovali, te one koji su bili `i -dovi, kr{jan i Sabejci, a koji su vjerovali u Allaha i drugi svijet i dobra djela ~inili -doista ~eka nagrada od Gospodara njihova; za njih nema straha i oni ne}e tugovati."/62/

Po{to je Allah Uzvi{eni dao obja{njenje u prethodnim ajetima u vezi s polo`ajem nevjernika, licemjera, `idova i drugih koji se suprotstavljaju Njegovim naredbama, djeluju}i preko granica dozvoljenih od Allah-a, d`.{., zatim objasnio kazne koje im pripadaju, On upozorava da kod prethodnih zajednica ima takoler i dobra, ima onih koji su se pokoravali Allahovim naredbama onako kako je On, d`.{., zapovjedio, pa njima pripada lijepa nagradaTako }e biti do Dana sudnjegaJer svima onima koji budu slijedili Allahovog poslanika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, Vjerovjesnika nepismenog, pripada vje~na sre}a; za njih nema straha za budu}nost na drugome svijetu, niti }e se `alostiti zbog onoga {to ostavljam na ovome svijetu.

"One koji su vjerovali", a to su pripad-nici Muhammedove, sallallahu alejhi ve sellem, zajednice (ummata), koja ima naziv "**vjernici**" zbog njihove velike vjere, i jakog uvjerenja, ali i zato {to oni vjeruju u sve pro{le vjerovjesnike i budu}e stvari nevidljive.³⁴

"...te one koji su bili `idovi, kr{jan i Sabejci, a koji su vjerovali u Allaha i drugi svijet", tjone koji su vjerovali me|u `idovima, kr{janima i Sabej-cima³⁵, svejedno bili oni me|u

³⁴ Svejedno je pritom da li je to onaj koji je vjerovao u Muhammeda prije njegovog poslanstva ili poslije poslanstva, kao npr.: Qis ibn Saide al-Ijadi, Zejd ibn Omer ibn Nufejl, Vereqa ibn Newfel, El-berra e{h-Seni, Ebu-Zerr el-Gaffari, Selman el-Farisi, Buhajr er-Rahib ili en-Ned{a}siyeva deputacija. Medu njima ima onih koji su do{ekali Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i slijedili ga, a i onih koji ga nisu do{ekali. Svi oni spadaju u Muhammedovu zajednicu, tj. one koji spadaju u osobe koje Allah isti{e do Dana sudnjega Svojim rije{ima: انَّ الَّذِينَ آمَنُوا "One koji su vjerovali". Allah to najbolje zna!

³⁵ {idovi i kr{cani, kao {to je poznato, predstavljaju dvije zajednice (ummata), koje su vezane za Musaa, a.s., i Isa, a.s. To su dva imena koja se odnose na {idove i kr{cane u vrijeme Musaa, a.s., u svemu u {emu su slijedili istinu ostaju}i joj privr{zeni, kao {to se islam odnosi

narodima pro{lim koji su vjerovali u vjerovjesnike i objavljenje knjige, koji ih nisu mijenjali niti zamjenjivali ne~im drugim i koji su kao takvi umrli, ili koji su od njih zatekli Allahovog Poslanika (kao {to su bili: Abdullah ibn Selam, Ned`a{i i Selman el-Farisi), te vjerovali u Allaha i Njegovog Poslanika i dobra djela ~inilnjima pripada nagrada kod Gospodara njihova, za njih nema straha i oni ne}e tugovatiJer Allah ne}e ni od koga primiti djelo ako to nije u skladu sa zakonom Njegovog Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kao {to ka`e:

"A onaj koji `eli neku drugu vjeru osim islama, ne}e mu biti primljena i on }e na drugome svijetu propasti." (3:85)

وَإِذْ أَخَذَنَا مِيقَاتَكُمْ وَرَفَعَنَا فَوْقَكُمُ الْأَطْوَرَ خَذُوا مَاءَ ائْتِينَاكُمْ
بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرْ رَأْمَافِيَه لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ⑯ مَرْتَلَيْتُمْ مَنْ بَعْدَ ذَلِكَ
فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُه لَكُمْ مِنَ الْخَسِيرِينَ ⑰

"I kada smo od vas zavjet uzeli i brdo Tur iznad vas podigliSna`no prihvatite ono {to smo vam dali i neka vam je na umu ono {to je u Knjizi, da biste se kazne sa~ivali." /63/ "Zatim vi ste nakon toga odustali, i da nije bilo Allahove dobrote prema vama i milosti Njegove, vi biste uistinu stradali." /64/

Uzvi{eni Allah podsje}a Izraeli}ane na sporazum i obaveze koje je dao, da slijede Tevrat s vjerom u Jednog Boga (et-tewhid) i propisima u skladu s timAli, po{to su oni odbili pokoriti se Njegovoj naredbi, Allah je naredio brdu da se digne iznad njih, tako da ih je prekrilo poput sjenkeOni su mislili da

na zajednicu Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, u vezi sa Sabejcima postoje različita mišljenja među komentatorima... Neki kažu da su to ljudi koji su živjeli prirodnji život ne slijedeći ni jednu određenu vjeru. Zato su mnogobrošci nazivali svakog ko bi primio islam Sabejcem, tj. kao da je izišao izvan drugih vjera. Drugi kažu da su Sabejci bili oni do kojih nije dopro poziv Vjerovjesnika. Ima mišljenja da su oni obožavali zvijezde i planete, zatim da su nazvani Sabejcima pošto su napustili židovsku vjeru klanjanjući se melecima (andelima) i zvijezdama. Ibn-Tejmije, r.a., čije je mišljenje najtačnije, a Allah to najbolje zna, u svom djelu "Odgovor logičarima" kaže slijedeće: "Harran je bio boravište Sabejaca. Tamo je bio hram Prvog uzroka, hram Prvog uma, hram Univerzalne duše, hram Saturna, hram Jupitera, hram Marsa, hram Sunca, kao i Venere, Merkura i Mjeseca.

To je bila njihova vjera i prije kršćanstva. Zatim se među njima pojavilo kršćanstvo, ali je ostao jedan broj mnogobroških Sabejaca, čiji je veliki hram bio na mjestu džamije u Damasku, okrenut prema Sjevernom polu. Sabejaca imaju dvije vrste: 1. henifije, monoteisti i 2. Sabejci mnogobrošci. Prvi su oni kojima je izražena pohvala u ovom ajetu, gdje Allah hvali one koji vjeruju u Allaha i drugi svijet i koji čine dobra djela."

je pasti na njih, pa su pali na sed`du jednom polovinom ~ela, dok su drugim okom gledali gore kaju{i se AllahuZatim je Allah odmaknuo od njih brdo, kao {to ka`e:

"I brdo Tur iznad vas smo uzdigli", a zatim ste vi nakon toga odustali i prekr{ili ste obavezu koju ste Allahu dali.

"...i da nije bilo Allahove dobrote prema vama", nakon va{eg pokajanja, te slanja Njegovih vjerovjesnika i poslanika, vi biste ovim svojim kr{enjem zavjeta bili sigurno gubitnici i na ovom i na drugom svijetu.

وَلَقَدْ عَمِّتُمُ الَّذِينَ أَعْتَدْتُمُ مِنْكُمْ فِي السَّبَّتِ فَقُتِلُوكُمْ كُوْنُوا
قَرِئَةً حَسِينَ ⑯ فَجَعَلْنَاهَا كَلَالَةً بَيْنَ يَدِهَا وَمَا لَهَا كَوْنُوا
لِمُنْتَقِينَ ⑰

- Vama je poznato {to se dogodilo onima od vas koji su se o subotu ogrijeli, pa smo im Mi rekli: "Budite majmuni prezreni!" /65/ "To smo u~inili opomenom suvremenicima i pokoljenjima njihovim, a poukom onim koji se Allah boje."/66/

Uzvi{eni Allah ka`e: "Poznata vam je, skupino `idova, sila i kazna koja se sru~ila na stanovnike Ejle, koji su bili neposlu{ni prema Allahovoj naredbi da se slavi subota i ne rade ni{ta toga dana." Toga dana oni su se slu~ili varkom u lov na mnogobrojnu ribu koja im je dolazila samo subotom, postavljaju{i joj udice, mre`e i jezerca s vodom iz kojih ne bi mogla izi{i u toku cijelog dana subotom, da bi do{li nave~er uo~i nedjelje da je uzmu, uvjereni da je nisu ulovili u subotu, kada su joj pravili navedenu zamku, iako je sam lov bio u subotu zajedno s onim {to bi u~inili prije suboteStoga ih je Allah izobli~io pretvaraju{i ih u majmune.

Postojale su dvije vrste stanovnika ovoga grada: vrsta koja se slu~ila lukavstvom i vrsta koja to nikada nije ~inilaOvi posljednji dijelili su se takoler na dvije vrste: onu koja je zabranjivala lov subotom i onu koja to nije ~inilaKada je nastupila kazna, pogodila je one koji su se slu~ili lukavstvom, kao i one koji nisu zabranjivali, kao vid kazne za to {to nisu zabranjivaliSpasili su se samo oni koji su zabranjivali da se ~ini ovaj grijehAta el-Horasani ka`e: - Oni su pozvani ovako: "Stanovnici grada, budite majmuni prezreni!" Zatim je dao da oni koji su im to zabranjivali u|u kod njih i ka`u im: "Zar vam nismo to

zabranjivali?" Oni su to potvrdili klimajući glavama, tјkazali su: "Da." Počto je to trajalo samo tri dana, oni su ostali kao majmuni tri dana i za to vrijeme nisu ni jeli, ni pili, niti su se parili Nakon toga su pomrli." Ibn-Abbas kaže: "Da Allah nije spomenuo da je spasio one koji su zabranjivali zlo, svi bi stanovnici grada propali Urije~ima Uzvi{enog:

"Pa smo ga u-inili opomenom", povratna zamjenica se odnosi na grad, a ima mi{ljenja da se odnosi na izobli~enje i kaznu, mada je ta~no da se odnosi na gradDakle, Allah je dao stanovnicima ovoga grada kaznu zato {to su se ogrije{ili o subotu, {to zna{i: "Kaznili smo ih i u-inili tako pou~nim primjerom, kako za Izraeli}ane, tako i za okolne gradove/sela." Rije~i Uzvi{enog:

"... a poukom onima koji se Alla ha boje" zna-e: poukom onima koji se Alla ha boje nakon njih, do Dana sudnjega, odnosno to zna-i upozorenje bogobojaznima da paze {ta ~ine, kako ih ne bi pogodilo ono {to je ove pogodilo To je bilo u vrijeme Davuda, a.sUzvi{eni Allah ka`e: "Jezikom Davuda i Isaa, sina Merjemina, prokleti su oni od sinova Israilovih koji nisu vjerovali, zato {to su neposlu{ni bili i Allahove naredbe kr{iili i granice zla prelazili Jedni druge nisu odvra}ali od lo{ih djela, ve} ih sami ~inili Lo{e li je to {to su oni radili!" (5: 78, 79)

Ibn-Betta prenosi, putem neprekintog lanca, od Ebu-Hurejre, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /77/ "Ne ~inite grijeha koje su ~inili `idovi dozvoljavaju}i sebi niskim varkama ono {to je Allah zabranio." Ovaj hadis ima dobar lanac predanja u kojem je i Ahmed ibn Muhammed ibn Muslim, kojega hafiz Ebu-Bekr el-Hatib el-Bagdadi smatra pouzdanim, dok su ostali prenosioци u lancu predanja poznati i ispunjavaju uvjete vjerodostojnosti Allah to najbolje zna!

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُذْبِحُوا بَقْرَةً
قَالُوا أَتَخْدِنَا وَهَذِهِ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ٦٧ قَالُوا أَدْعُ لَنَا
رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا يَكُرُّ
عَوَانٍ يَدِينَ ذَلِكَ فَاعْلُو مَا فِي مُرْوَنَ ٦٨ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا
مَا لَوْهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ صَفَرَاءُ فَاقْرُعْ لَوْهَا سُرُّ النَّظَرِ يَنْ
قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقْرَةَ تَشَبَّهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا
إِنْ شَاءَ اللَّهُ كَفَيْتُمْ ٦٩ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا ذُولٌ تُثِيرُ
الْأَرْضَ وَلَا تَسْقُى الْحَرَثَ مُسَكَّةٌ لَا شَيْءَ فِيهَا قَالُوا إِنَّمَا حَتَّىٰ
فَذِكْرُهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ٧٠

- I kada Musa re-e narodu svome: "Allah vam doista nare|uje da kravu zakoljete", oni upi-ta{e: "Zbijaj li to ti s nama {alu?", a on re-e: "Ne dao mi Allah da budem nezNALICA!" /67/ - Oni reko{e: "Zamoli Gospodara svoga u na{e ime da nam objasni kakva ona treba biti!" "On ka`e", odgovori on, "da krava ne smije biti ni stara, ni mлада, nego izme|u toga, srednje dobi, pa u~inite to {to se od vas tra`i!" /68/ "Zamoli Gospodara svoga", reko{e oni, "da nam objasni kakve boje treba biti!" "On ka`e", re-e on, "da ta krava treba biti svijetlo`ute boje, da se svidi onima koji je vide." /69/ "Zamoli Gospodara svoga", reko{e oni, "da nam objasni kakva jo{ treba biti, jer nama krave izgledaju sli~ne, a mi }emo nju, ako Allah htjedne, sigurno prona|i."/70/ "On ka`e", re-e on, "da krava ne smije biti iscrpljena oranjem zemlje i natapanjem usjeva; treba biti bez ikakve mahane i biljega." "E, sad si kazao istinu!", reko{e oni, pa je zaklja{e, i jedva to u~ini{e!/71/

Ibn ebi-Hatem, s lancem prenosilaca koji se`e do Muhammeda ibn Sirina, prenosi od Ubejde es-Selmanijs da je rekao: "Neki ~ovjek me|u sinovima Israilovim bio je bezdjetan, a imao je dosta imetka Nasljednik mu je bio njegov brat} koji ga je ubio i iznio iz ku)e no}u, ostaviv{i ga pred vratima nekog ~ovjeka Ujutro je tu`io tog ~ovjeka, pa su se ljudi naoru`ali krenuv{i jedni protiv drugih Mudar i odlu~an ~ovjek me|u njima re-e: "Za{to da jedni druge ubijamo, a me|u sobom imamo Allahovog Poslanika?" Oni su, potom, oti{li kod Musaa, a.s., i iznijeli mu toOn je rekao:

"Allah vam doista nare|uje da kravu zako-ljete." Oni upita{e: "Zbija{ li to ti s nama {alu?", a on re~e: "Ne dao mi Allah da budem neznalica!" On ka`e: - Da se nisu protivili, dao bih da zakolju najslabiju kravuAli, po{to su oni cjepidla~ili, Allah je prema njima bio strog, tako da im je na kraju bilo nare|eno da zakolju odre|enu kravu koju su na{li kod ~ovjeka koji je imao samo nju, pa im je rekao: "Tako mi Boga, za nju ne tra`im manje od koli~ine zlata koja mo`e stati u njenu ko`u!" Uzeli su je za tako visoku cijenu i zaklali, a potom ubijenoga udarili dijelovima od njeNakon toga je o`ivio, pa su ga upitali: "Ko te je ubio...?", a on je odgovorio: "Ovaj", pokazuju{i na svoga brati{a, a zatim je mrtav pao{od njegove imovine ovome nije dano ni{ta i od tada ubica ne naslje|uje.

Jasno je da je ova pri~a uzeta iz knjiga sinova Is-railovih i ona se mo`e prenositi, s tim da se ne mora ni prihvati{ti, ni negirati{ato se ona ne mo`e uzeti kao argument, osim u onoj mjeri u kojoj se sla`e s istinom kod nasAllah to najbolje zna!

Uzvi{eni Allah ka`e:

- I kada Musa re~e narodu svome: "Allah vam doista nare|uje da kravu zakoljete", oni upita{e: "Zbija{ li to ti s nama {alu?", a on re~e: "Ne dao mi Allah da budem neznalica!" /67/

Allah, d`.{., podsje}a sinove Israile na Svoju blagodat prema njima, koja predstavlja ~udo u vezi s kravom i time kako je otkriven ubicaKada su se oni po`alili Musau, a.s., on je rekao:

"Allah vam doista nare|uje da kravu zakoljete." Oni upita{e: "Zbija{ li to ti s nama {alu?", tjda li se ti s nama ismijava{, itd...?, pa im je odgovorio: "Ne dao mi Allah da budem neznalica!" Dakle, on tra`i uto~i{te kod Allaha, kako ne bi bio kao oni koji se ismijavaju i ni{ta ne znaju, {to je neprimjereno vjerovjesniku..Kada su se oni uvjerili u ozbiljnost rije~i Musaa, a.s., rekli su: "Zamoli Gospodara svoga u na{e ime, da nam objasni kakva ona treba biti!"

Allah im nije ni{ta drugo naredio do da zakolju bilo kakvu kravu, ali su ih njihov inad i preveliko ispitivanje vjerovjesnika natjerali da ka`u:

"Zamoli Gospodara svoga, u na{e ime, da nam objasni kakva ona treba biti!", "On ka`e", odgovori on, "da krava ne smije biti ni stara, ni mlada, nego izme|u toga, srednje dobi, pa u~inite to {to se od vas tra`i!", tjni stara, ni mlada, toliko da nije otelila nijedno tele, nego najbolje kako mo`e biti" Pokorite se Allahovo{n naredbi i

zakoljite kravu!" Oni su na to kazali: "Zamoli Gospodara svoga da nam objasni kakve boje treba biti!" "On ka`e", re~e on, "da ta krava treba biti svijetlo`ute boje, da se svidi onima koji je vide."

El-Avfi, u svom komentaru, navodi od Ibn-Abbasa slijede}e: "**svijetlo`ute boje**" - zna{i svijetlo`ute boje koja skoro da prelazi u bijelu, a rije~i

"da se svidi onima koji je vide" zna{e da im se dopadne. "Zamoli Gospodara svoga", reko{e oni, "da nam objasni kakva jo{ treba biti, jer nama krave izgledaju sli~ne, a mi }emo nju, ako Allah htjedne, sigurno prona}i." /70/ Ovo je, takoler, zbog njihovog jakog inada i suprotstavljanja, pa ka`e:

"On ka`e", re~e on, "da krava ne smije biti iscrpljena oranjem zemlje i natapanjem usjeva; treba biti zdrava, bez ikakve mahane i biljega." "E, sad si kazao istinu!", reko{e oni, pa je zakla{e, i jedva to u~ini{e! /71/

Rije~i Uzvi{eno "ne smije biti iscrpljena oranjem zemlje" zna{e da nije oslabila zbog oranja "i natapanja usjeva", tjda nije upregnuta u kolo za natapanje zemlje, nego da je dobra, o~uvana i svje`a, zatim "bez ikakve mahane", zna{i da je zdrava, bez mahana, "bez biljega", tjda nema nikakve druge boje osim svoje vlastite

"E sad si kazao istinu!", reko{e oni, tjopisao je onako kako su je oni vidjeli kod tog ~ovjeka "...pa je zakla{e, i jedva to u~ini{e!" Ed-Dahhak od Ibn-Abbasa navodi: "Bili su u situaciji skoro da to ne u~ine", i to nije bilo {to su oni htjeli, budu{i da su htjeli da je ne zakoljuZna{i da oni, uz sve ovo, uz sva pitanja i odgovore, sva obja{njenja, nisu kravu zaklali bez velikog napora, {to predstavlja poseban prijekor, jer njihov cilj nije bio ni{ta drugo do inadZato su je jedva i zaklali.

Ibn-D`urejd` ka`e: - Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: /78/ "Njima je, doista, bilo nare|eno da zakolju najslabiju kravu, ali po{to su oni bili tvrdoglavci, i Allah je prema njima bio strogTako mi Allaha, da oni nisu rekli 'in{aallah', nikada im ne bi bila opisana." Ovaj ajet, u kome se navo|enjem osobina odre|uje krava, tjprecizira nakon op}eg opisa, uzima se kao dokaz za ispravnost kupoprodaje ~ivotinja po opisu /selem/Taj stav zastupaju Malik, El-Evza'i, El-Lejs, E-[afi'i i Ahmed te ve}ina u~enjaka, kako starijih, tako i kasnijihTo potvr|uje hadis koji se navodi u oba Sahiha, a glasi: /79/

"@ena `enu ne smije opisati svome mu`u tako precizno kao da je gleda", odnosno slu~aj Vjerovjesnikova, sallallahu alejhi ve sellem, opisa deve za otkup kod ubistva gre{kom i nemamjerno, svojstvima navedenim u hadisu Ebu-Hanife, Es-Sevri i u~enjaci iz Kufe ka`u: "Nije dozvoljena kupoprodaja `ivotinja po opisu, budu}i da je nepoznato u kakvom su stanju." Sli~no se navodi i od Ibn-Mes'uda, Huzejfe ibn Jemana, Abdurrahmana ibn Semure i drugih.

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَرْعُتُمْ فِيهَا ۖ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾
فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِعَضْهَا ۚ كَذَلِكَ يُعَذِّبُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَيُرِيكُمْ
أَيْتَهُ لَعْلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٨﴾

"I kada ste jednog ~ovjeka ubili, pa se oko njega prepirati po~eli, Allah je dao da izile na vidjelo ono {to ste bili sakrili." /72/ - Pa smo mi rekli: "Udarite ga jednim njezinim dijelom!" I eto, tako Allah mrtve vra}a u `ivot i pru`a vam dokaze Svoje, da biste shvatili./73/

Rije~i Uzvi{enog: "I kada ste jednog ~ovjeka ubili, pa se oko njega prepirati po~eli", upozoravaju: "Sjetite se dana kada ste ubili jednog ~ovjeka, pa ste se oko njega po~eli prepirati!" El-Buhari ka`e: "pa se oko njega prepirati po~eli" zna~i kada ste se razi{li u vezi s tim Ibn-D`urejd isti~e da to zna~i da su jedni rekli: "Vi ste ga ubili", a drugi: "Ne, nego ste ga vi ubili", dakle svaka je grupa od sebe odbacivala zlo~in pa je "Allah dao da izile na vidjelo ono {to ste bili sakrili";

Mud`ahid navodi da to zna~i: "ono {to u sebi krijete"

- Pa smo Mi rekli: "Udarite ga jednim njezinim dijelom!" Ovaj dio pred -stavlja bilo koji dio njenog tijela i time bi bilo pokazano ~udoDa u odre{enju ovoga dijela postoji neka korist za nas s vjerskog ili ovosvjetskog stanovi{ta, Allah bi nam to jasno pokazaoOn je to, me|utim, dao u nejasnoj formi, a nije obja{njeno ni od ~asnog Poslanika, pa stoga i mi to ostavljamo!

Rije~i Uzvi{enog: "I eto, tako Allah mrtve vra}a u `ivot" zna~e: oni su udarali ubijenog nekim dijelovima krave, pa je on o`ivio...! Allah Uzvi{eni ukazuje na Svoju mo} da o`ivi mrtve, u {to su se oni uvjerili u slu~aju tog ubijenog ~ovjeka Allah im je to dao kao dokaz za povratak Njemu, ukazuju}i istovremeno na njihov inad i prekinuo njihovo me|usobno

neprijateljstvo Ebu-Davud et-Tajalisi prenosi od Ebu-Rezina al-Akilija, r.a., da je rekao: - Kazao sam: "Allahov Poslani~e, kako }e Allah o`iviti mrtve?!", pa je on odgovorio: /80/ "Da li si pro{ao kada kroz neku dolinu bez rastinja, i nakon toga kada je ozelenjela...?" Rekao sam: "Da." Na to je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Isto tako je sa o`ivljavanjem! Tako Allah i mrtve o`ivljava."

Sljedbenici malikijskog mezheba za svoj stav uzimaju kao dokaz rije~i smrtno ranjenog ~ovjeka: "Taj i taj me ubio!" Smatraju}i da u ovom kazivanju postoji polovit{an dokaz, jer je ubijeni, po{to je o`ivljen, upitan o tome ko ga je ubio, pa je odgovorio: "Taj i taj!" Taj je odgovor od njega bio prihvatljiv, jer je on u tom trenutku kazao istinu i ne mo`e se u ovom slu~aju optu`iti za la`Ovaj svoj stav smatraju najispravnijim zbog hadisa koji prenosi Enes /81/, u kojem se ka`e: - Neki je `idov ubio svoju slu{kinju zbog srebrenog nakita³⁶ staviv{i joj glavu izme|u dva kamena..Slu{kinja je ubistvo pre`ivjela, pa joj je postavljeno pitanje: "Ko ti je to u~inio? Je li taj ili taj, itd." Kada je spomenut `idov, ona je klimnula glavom Nakon toga `idov je priveden i ispitivan dok nije priznao Tada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio da se i njegova glava stavi izme|u dva kamena.

Ako dokaz nije potpun, po Maliku je potrebno da zastupnici ubijenog daju zajedni~ku zakletvu³⁷, dok se ve}ina u~enjaka u tome ne sla`e, i ne smatraju rije~i smrtno ranjenog kao nepotpun dokaz.

شَمَّ قَسْتُ قُلُوبَكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْجَارَةُ أَوْ أَشَدُ قَسْوَةً وَإِنَّ
مِنَ الْجَارَةِ لَمَّا يَنْفَجُرُ مِنْهُ الْأَهْرَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَشَقُّ فَيُخْرِجُ
مِنْهُ الْأَكَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَبْطُرُ مِنْ خَشِيشَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِنُفْلٍ عَمَّا
تَعْكِلُونَ ﴿١٩﴾

"Ali srca va{a, poslije toga, postala su tvrda kao kamen ili jo{ tvr|a! A ima kamenja iz kojega rijeke izbijaju; ima ga koje puca i iz kojeg izlazi voda; a ima, doista, i onoga koje se iz straha pred Allahom ru{i! A Allah ne zanemaruje ono {to vi radite!"/74/

³⁶ plural je od rije{i, a ozna~ava nakit od srebra (vidi: El-Kamus).

³⁷ Ve~ina u~enjaka tra}e zakletvu prihva}uju}i je ili koriste}i to za svjedo~enje.

Prekoravaju{i i osu|uju}i sinove Israilove nakon svih znamenja koja su vidjeli, uklju~uju}i i Njegovo o`ivljavanje mrtvih, Allah Uzvi{eni ka`e:

"Ali srca va{a, poslije toga, postala su tvrda", pa su ona poput kamena koji po sebi nikada nije mekahanZato Allah zabranjuje vjernicima da budu takvi, pa ka`e:

"Zar nije vrijeme za one koji vjeruju da im se srca skru{eno raznje`e pred spomenom (zik -rom) Allaha i istine objavljenе; da ne budu kao oni kojima je dana Knjiga pa su, kako je vrijeme prolazilo, srca njihova tvrdnula i mnogi od njih postali prijestupnici!" (57:16)

Rije~i Uzvi{enog: "kao kamen ili jo{ tvr|a!" zna~e da su srca sinova Is-railovih vremenom postala tvrda i ne prihvataju savjet nakon znamenja Allahovih i ~uda ~iji su svjedoci bili, pa su ona poput kamena za ~ije omek{anje nema lijeka,

"ili jo{ tvr|a", jer "ima kamenja iz kojega rijeke izbjijaju; ima ga koje puca i iz kojeg izlazi voda; a ima, doista, i onoga koje se iz straha pred Allahom ru{i}!"

kao {to ka`e:

"Njega veli~aju sedam nebesa i Zemlja, i oni na njima; i ne postoji ni{ta {to Ga ne veli~, hvale}i GaAli vi ne razumijete veli~anje njihovoOn je doista blag i mnogo pra{ta." (17:44) Mud`ahid ka`e: "Svaki kamen iz kojeg izbjija voda ili koji puca od vode, odnosno, skotrlja se s vrha brda, to ~ini iz straha pred Allahom, kako objavljuje Kur'anOvo je kamenje nje`nije od srca sinova Israilovih, koji su negirali istinu nakon {to su je sami vidjeli!" Neki komentatori Kur'ana ka`u da je ovaj opis kamenja samo metaforaAli Er-Razi, El-Kurtubi i drugi autoriteti islama ka`u: - Ovdje nema potrebe za metaforom budu}i da Allah Uzvi{eni stvara to svojstvo kod kamenja, kao {to ka`e:

"Mi smo nebesima, Zemlji i planinama emanet ponudili, pa su se sustegli i pobjojali da ga ponesu" (33:72), kao i:

"Njega veli~aju sedam nebesa i Zemlja, i oni na njima", zatim: "I trava i drve}e se pokoravaju" (55:6), zatim:

"Da smo ovaj Kur'an nekom brdu objavili, ti bi video kako je strahopotovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo." (59:21) U sahiju hadisu stoji: /82/ "Ovo brdo nas

voli i mi njega volimo." Kao {to postoji mutevatir predanje, u kojem se spominje jecanje palminog panja.

"A Allah ne zanemaruje {to vi radite."³⁸

*أَفَتَطْعَمُونَ أَن يُؤْمِنُ الْكُفَّارُ وَقَدْ كَانَ فِيْنِ مِنْهُمْ يَسْعَوْنَ لِكُلِّ أَمْلَأِ اللَّهِ
ثُمَّ يَرْجِعُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَاقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ وَإِذَا قَوَّا الَّذِينَ أَمْنَوْا
قَالُوا إِنَّا أَمْنَنَا وَإِذَا خَلَّ بِعْضُهُمْ إِلَى الْبَعْضِ قَالُوا أَنْحَدَقُوا فِيمْ بِكَافَّةِ
اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرِبِّهِمْ عَاجِزُكُمْ بِهِ عَنْ دَرِيْكُمْ أَفَلَا تَنْقُلُونَ ﴿٧٦﴾ أَوْ لَا يَعْلَمُونَ
أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا مَا يَعْلَمُونَ وَمَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٧﴾

"Zar se vi nadate da }e vam oni povjerovati, iako su neki od njih Allahov govor slu{ali, da bi ga, nakon {to su ga shvatili, svjesno iskrivili?" /75/ - Kada sretnu vjernike, oni govore: "Mi vjerujemo!", a ~im se osame jedni s drugima, ka`u: "Zar }ete im kazivati ono {to je Allah vama objavio, pa da im to bude optu`ba protiv vas pred Gospodarom va{im? Zar se ne}ete opametiti?" /76/ "A zar oni ne znaju da Allah zna i ono {to kriju i ono {to pokazuju?!" /77/

Uzvi{eni Allah ka`e: "O vjernici, zar se vi nadate da }e vam oni povjerovati", tjza vama pokorno krenuti..? Ne!..Jer, doista, ove zabludjene skupine `idova ~iji su preci bili svjedoci jasnih Allahovih znakova, a potom im srca otvrđnula, tako da su neki od njih i Allahov govor slu{ali i zatim ga izvrtali, tjtuma~ili ga na neprimjeren na~in nakon {to bi ga shvatili i razumjeli izvorno, to svjesno kr{e znaju}i da su grje{ni zato {to ga iskriviljavaju i tuma~e po svom naholenjuOvo je pozicija sli~na onoj nazna~enoj u rije~ima:

"Ali zato {to su zavjet svoj prekr{ili, Mi smo ih prokleti i srca njihova okrutnim (tvrdim) u~i -nil, pa su rije~i sa mjestu njihova uklanjali (iskriviljavali)." (5:13) Es-Suddi ka`e: "Jedna grupa izme|u njih slu{ala bi Allahov govor, a zatim ga iskriviljavala!", a potom dodaje: "To je bio Tevrat, koji su iskriviljavali." Uz rije~i:

"da bi, nakon {to su

³⁸ /1/ Tj. ne zanemaruje vidljive i nevidljive prijestupe koje ovi ljudi čine, jer kako bi ih zanemario kada je On Onaj Kome ne može izmaknuti ni koliko trunka, ni na Zemlji ni na nebesima.

/2/ Siddik Hasan Han, Allah mu se smilovao, kaže: sadrži neskriveni naglasak i prijetnju. Jer, ako Allah Uzvišeni zna šta oni rade i ne zanemaruje to, pred njima je zamka velika. Allah to najbolje zna!

shvatili, svjesno ga iskrivili" Katađe ka`e: "To su bili `idovi koji su slu{ali Allahov govor, a potom ga iskriviljavi, nakon {to bi ga razumjeli i upamtili, dozvoljavaju{i zabranjeno (haram), zabra-njuju{i dozvoljeno (halal), proturaju{i neistinu i negiraju{i istinu."

Od Ibn-Abbasa navodi se:

- Kada sretnu vjernike, oni govore: "Mi vjerujemo!", tјvjverujemo da je va{ drug Allahov Poslanik, ali specijalno va{, a ~im se osame jedni s drugima, ka`u: "Zar {ete im kazivati ono {to je Allah vama objavio, pa da im to bude optu`ba protiv vas pred Gospodarom va{im? Zar se nejete opametiti?"

tjkada se osame, oni jedni drugima govore: "Ne kazujte ovo Arapima, jer ste vi o~ekivali svoga poslanika, koji }e vas povesti protiv njih, a on se pojavio me|u njima!", pa je Allah objavio ajet:

"Kada sretnu vjernike..." To zna~i: Vi priznajete da je on vjerovjesnik i znate da ste dali zavjet da ga slijediteZatim ih obavje{tava da je on vjerovjesnik, a njihove rije~i su: "Mi smo ga o~ekivali i o njemu ~itali u na{oj Knjizi, ali ga vi negirajte i nemojte ga priznati!" Na to im Allah Uzvi{eni odgovara rije~ima:

"A zar oni ne znaju da Allah zna i ono {to kriju i ono {to pokazuju?!" U vezi s tim, Ebul-Alije ka`e: "To zna~i da Allah zna da oni ne vjeruju u Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, da ga u la` ugone iako to nalaze zapisano u Knjizi njima objavljenoj."

وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَبَ إِلَّا مَانِفَةٌ وَلَنْ هُمْ إِلَّا
يَطْبُونَ ⑦ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْبُونَ الْكِتَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا
مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِشَرِّهِ وَإِنْ شَاءَ قَبِيلًا فَوَيْلٌ لِلَّهِمَّ مَا كَتَبْتَ أَيْدِيهِمْ
وَوَيْلٌ لِلَّهِمَّ مَا يَكْسِبُونَ ⑧

"Neki od njih su nepismeni i ne znaju za knjigu, nego samo za gatkeOni se samo domi{ljaju."/78/ - A te{ko onima koji svojim rukama pi{u knjigu, a zatim govore: "Ovo je od Allaha", da bi za to korist neznatnu izvukli te{ko njima zbog onoga {to ruke njihove pi{u, i te{ko njima {to na taj na-in zara|uju".

Uzvi{eni Allah ka`e: "Neki od njih su nepismeni", tjneki od sljedbenika Knjige /"Nepismen" je kod Arapa onaj ko ne zna pisati niti ra~unatiPoslanik, a.s., ka`e: /83/ "Mi smo nepismena

zajednicaNe pi{emo niti ra~unamoMjesec, jeste ovako i ovako..itd.", {to zna~i da me|u sljedbenicima Knjige ima onih koji su nepismeni i ne znaju ni ~itati ni pisati, nego znaju samo gatke

, tjla`ne rije~i i pri{e koje pri~aju, govor zasnivaju na prepostavkama onoga ~ega nema u Allahovoj Knjizi, govore}i da je to u njoj "Oni se samo domi{ljaju", tjla`u ne znaju{i {ta je u njoj, tako da i twoje vjerovjesni{two uzimaju kao prepostavku

- Zato, te{ko onima koji svojim rukama pi{u knjigu, a zatim govore: "Ovo je od Allaha", da bi za to korist neznatnu izvukli." To je druga vrsta `idova, odnosno to su njihovi rabini koji su la`ima, la`nim zakletvama i neosnovanim prisvajanjem imovine ljudi pozivali u zabludu.

Es-Suddi ka`e: "Neki su `idovi bili napisali knjigu koju su prodavali za bagatelu cijenu Arapima, tvrde}i da je od Allaha." U jednom hadisu koji donosi El-Buharija od Zuhrija i drugih prenosilaca, {to se`e do Ibn-Abbasa, stoji "da su sljedbenici Knjige zamijenili Allahovu Knjigu, da su je promijenili i sami napisali, da bi je prodavali za bagatelu, govore}i da je od Allaha."

"I te{ko njima zbog onoga {to ruke njihove pi{u, i te{ko njima {to na taj na-in zara|uju", tjte{ko njima zbog la`i, objede i potvore {to su ih svojim rukama napisali i te{ko njima zbog svega {to su nelegalno pojeliA Allah to najbolje zna!

وَقَالُوا لَنْ تَسْنَا الْأَنْتَارِ إِلَّا أَيْتَ أَمَّا مَعَدُودَةٌ قُلْ أَتَحَدُثُمْ عِنْ دَلَالِهِ
عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ نَقُولُنَّ عَلَى اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ ⑨

- Oni govore: "Vatra nas ne}e doticati vi{e od nekoliko dana." Reci: "Da li ste za to od Allaha dobili obe}anje?", jer Allah ne}e prekr{iti Svoje obe}anje, ili na Allaha iznosite ono {to ne znate! /80/

@idovi su tvrdili da ih d`ehenemska vatra ne}e ni dota{i vi{e od onoliko dana koliko su oni tele obo-`avali, a to je samo ~etrdeset danaNa to im Allah odgovara pitanjem: "Da li ste za to od Allaha dobili obe}anje?" Jer, ako im je Allah dao obe}anje, On ga ne}e prekr{itiMe|utim, po{to se to zasigurno nije dogodilo, / "ili", tјnego "vi na Allaha iznosite ono {to ne znate" , tјiznosite la`i i izmi{ljinuE hadisu koji prenosi Ebu-Bekr ibn Mer-

devejh s lancem prenosilaca vezanim za Ebu-Hurejrea stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, /84/ "me lu pitanjima koja je postavio `idovima, nakon osvajanja Hajbera, postavio i pitanje: '...Ko su to stanovnici Vatre?' Oni su kazali: 'Mi }emo biti kratko, a zatim }ete nas vi smijeniti!' Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na to im je rekao: 'Propali ste! Tako mi Allaha, mi vas nikada ne}emo smijeniti!'

بَلْ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَحَطَّتْ بِهِ خَطِيئَةٌ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ① وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ أُولَئِكَ
أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ②

"A nije tako! Jer oni koji budu zlo~inili i grijesi ih njihovi budu sa svih strana stizali stanovnici D`ehennema bit }e i u njemu }e vje~no ostati." /81/ "A oni koji budu vjerovali i dobra djela ~inili, oni }e stanovnici D`enna ta biti i u njemu }e vje~no boraviti." /82/

Allah Uzvi{eni odgovara sinovima Israfilovim koji su tvrdili: "Vatra nas ne}e doticati vi{e od nekoliko dana" da to nije tako kako vi smatrati i `elite, niti kako pri`eljkujete, nego to stoji ovako: Ko u~ini zlo njega }e sti{i njegov grijeh, a ko izi|e na Sudnji dan, a nema uz sebe nikakvo dobro, nego su mu sva djela lo{a, on }e biti stanovnik Vatre.

"A oni koji budu vjerovali i dobra djela ~inili", tkojkoj budu vjerovali u Allaha, Njegovog Poslanika i ~inili dobra djela u skladu sa [erijatom, oni }e biti stanovnici D`enna ta Ibn-Abbas ka`e: - Rije~i: "A nije tako! Jer oni koji budu zlo ~inili" znae: ko bude radio kao {to vi radite, ne bude vjerovao kao {to vi ne vjerujete, pa ga stigne njegovo nevjerstvo, on nema dobra Imam Ahmed prenosi s lancem prenosilaca od Ibn-Mes'uda, r.a., da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /85/ "uvajte se neznatnih grijeha, jer oni se sakupljaju kod ~ovjeka dotle dok ga ne upropaste." Ibn-Abbas ka`e:

"A oni koji budu vjerovali i dobra djela ~inili, oni }e stanovnici D`enna ta biti i u njemu }e vje~no boraviti." To zna{i da onima koji budu vjerovali u ono {to ste vi poricali i radili ono {to ste vi ostavili u vjeri, pripada D`ennetOvim ih obavje{tava da }e nagrada za dobro i zlo sti{i po~inioce vje~no i bez prekidaA Allah to najbolje zna!

وَإِذْ أَخْذَنَا مِيقَاتَنَا إِسْرَئِيلَ لَا يَعْبُدُونَ
إِلَّا اللَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَفِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ
وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا وَأَقْبَلُوا الصَّلَاةَ وَعَلَوْا الْزَّكُورَةَ ثُمَّ تَوَلَّتُمُ
إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَلَأَنْتُمْ مُعْجِزُونَ ③

"I kada smo od sinova Israfilovih zavjet uzeli da }ete jedino Allahu u ibadetu biti, i roditeljima, i bli`njima, i siro~adi, i siromasima, dobro~instvo ~initi, a ljudima lijepe rije~i govoriti; i namaz obavlјati i zekat davati, vi ste se poslije, izuzev nekolicine, izokrenuli i to iznevjerili." /83/

Uzvi{eni Allah navodi ovdje da su sinovi Israfilovi namjerno i svjesno iznevjerili naredbe koje im je dao i zavjet koji je od njih uzeoOn im je naredio da se Njemu klanjaju i ne pridru`uju Mu pri tome nikoga, {to je naredio svim Svojim stvorenjima, zbog ~ega ih je i stvorio, kao {to ka`e:

- Prije tebe nismo poslali ni jednog poslanika, a da mu nismo objavili: "Nema drugog boga osim Mene, pa Meni ibadet ~inite." (21:25) Prema tome, pravo je Allaha Uzvi{enog da se samo Njemu klanja i niko da Mu se ne pridru`uje, a potom dolaze obaveze prema stvorenjimaOn im, zatim, nagla{ava: Najpre~a su od njih prava roditeljaZbog toga Allah, d.{., spominje zajedno Svoje pravo i pravo roditelja, pa ka`e:

..
"Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu ibadet ~inite i da roditeljima dobro ~inite..." (17:23) U oba Sahiha od Ibn-Mes'uda prenosi se: /86/ - Rekao sam: "Allahov Poslani~, koje je djelo najbolje?", pa je rekao: "Namaz u svoje vrijeme." "Zatim?", upitao sam, pa je odgovorio: "Dobro~instvo prema roditeljima." Upitao sam: "A zatim...?" Odgovorio je: "Borba na Bo`ijem putu." U drugom sahiju (vjerodostojnom) hadisu stoji: /87/ da je neki ~ovjek rekao: "Allahov Poslani~! Kome da ~inim dobro~instvo?" Odgovorio je: "Svojoj majci." Rekao je: "A kome zatim?" Odgovorio je: "Svojoj majci." Upitao je: "A kome zatim?", pa je odgovorio: "Svome ocu, a zatim ni`e i ni`e." "**Siro~adi**"/maloljetnoj djeci, koja nemaju o~eva da ih opskrbiju, pa / "**siromasima**", onima koji nemaju sredstava za izdr`avanje sebe i svoje porodice.

U vezi s rije~ima Uzvi{enog: "...a ljudima lijepe rije~i govorite", Hasan el-Basri ka`e: "**Lijepa rije~**" ()

ovdje zna~i da nare|uje dobro i odvra}a od zla, da blago postupa, pra{ta i bude {irokogrud, te da ljudima govori lijepe rije~i kao {to ka`e Allah Uzvi{eniTo je svaki na~in opho|enja kojim je Allah zadovoljanImam Ahmed prenosi od Ebu-Zerra, r.a., da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /88/ "Nijedno dobro nemoj potcjenjivati, jer ako ni{ta ne mo`e{, onda makar nastoj susresti svoga brata vedrog lica." /Navodi ga Muslim./

Nakon {to im je naredio dobro~instvo prema ljudima, uklju~uju}i i djela i rije~i, bilo je normalno da im naredi da lijepe rije~i govore, a zatim da to naglasi obavezom ibadeta prema Njemu i dobro~instva prema ljudima, pod ~im se ovdje podrazumijevaju namaz i zekatSinovi Israilovi su, kako Allah spominje, bili to, izuzev malog broja, napustili i to namjerno i nakon {to su stekli znanje o tomeTo je stepen ove zajednice, tjsinova IsrailovihZa razliku od njih, zajednica muslimana, nakon {to je dobila isto nare|enje, po~ela je s izvr{enjem kako nije ni jedna zajednica prije nje, {to treba Allahu zahvalitIA Allah to najbolje zna!³⁹

وَلَا أَخْدُنَا مِيقَةً كُلَّا لَشَفْكُونَ
وَمَاءَ كُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيرِكُمْ وَلَا فَرَّتُمْ وَأَنْشَمْتُ
تَشَهِّدُونَ ⑧١ مَّا أَنْتُمْ هَؤُلَاءَ قَاتِلُونَ أَنفُسَكُمْ وَلَا خَرَجُونَ فَرِيَّتُمْ
مِنْكُمْ مِنْ دِيرِهِمْ تَظَاهِرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُونَ وَلَنْ يَأْتِكُمْ
أَسْرَى بِغَدْوَهُمْ وَهُوَ مَحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفْوَمُونَ بِعَضِ
الْكِتَبِ وَتَكْفُرُونَ بِعَضِ فَاجَارَهُمْ مِنْ يَغْلِبُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا حَزْيٌ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ⑧٢ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرِدُونَ إِلَى أَشَدِ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ
يَغْفِلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ⑧٣ أَوْلَئِكَ الَّذِينَ أَشْرَوْا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ
فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ④٤

"I kada smo od vas zavjet uzeli da krv jedni drugima ne}ete proljevat i da jedni druge iz domova va{ih ne}ete izgoniti, vi ste to prihvatili i posvjedo~ili." /84/ "Nakon toga, vi ipak jedni druge ubijate, a pojedine od vas i iz zavi~aja njihovog istjerujete, poma`u}i se protiv njih uz grijeh i nasilje, pa ako vam kao su`nji dolu, vi ih otkupljujeteA zabranjeno vam je da ih izgonite! Zar vi u jedan dio Knjige vjerujete, a drugi negirate?! One od vas koji tako ~ine na svijetu samo ponij~enje mo`e sti}i, a na Sudnjem danu bit }e stavljeni na muke najte`e! Allah doista ne propu{ta motriti {to vi radite." /85/ "To su oni koji su `ivot na ovome svijetu pretpostavili onome na drugome svijetu; zato se njima patnja ne}e olak{ati, niti }e im se u pomo} prite}i."/86/

Allah Uzvi{eni ovo ka`e prekoravaju}i `idove, koji su u vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, `ivjeli u Medini, zbog toga {to su vodili borbu protiv plemena Evs i Hazred` u vrijeme paganstvaU to vrijeme oni su obo`avali kipove i me|usobno vodili vi{e ratovaU Medini su `ivjela tri `idovska plemena: Benu-Kajnuka' i Benu-Nadir, saveznici plemena Hazred`, i Benu-Kurejza, saveznici plemena EvsKada bi me|u njima izbio rat, svaka skupina je bila uz svoje saveznike tako da se de{avalio da neki `idov ubije drugoga iz druge skupine, {to je zabranjeno propisima njihove vjere i izri~itim tekstom Svetе knjigeIstjerivali su ih, takoler, iz domova plja~kaju}i iz njih poku}stvo, stvari i imovinuPo zavr{etku rata, oni bi nastojali otkupiti zarobljenike od pobijelene strane u skladu s propisima TevrataZato Allah

³⁹ Da, ta~no je da je zajednica muslimana, kao {to navodi komentator, Allah mu se smilovalo, tako djelovala u po~etku islama, dok je upravljal u skladu s objavom Allaha, dž.š. Medutim, kako je vrijeme prolazilo, oni su sve manje izvr{avali Allahove naredbe, pa je istom mjerom i Allah smanjivao njihovu mo`i državu sve dok nije došla u današnje stanje (četrnaesto stoljeće po Hidžri), kada je zajednica muslimana razbijena na male i nemo~ne državice...!!! Sve one, ili najveći dio njih pod vlaštu su nevjernika, direktno ili indirektno. I zajednica muslimana neće se vratiti u stanje kako ga je predstavio na{ komentator, r.h., sve dok se ne vrati vlasti u skladu s Allahovom Objavom, kao {to je to bilo u prvom periodu, budu{i da je obaveza muslimana da uspostavi Allahovu vlast u sebi i društvu u kojem živi, odnosno u cijelom svijetu, kako bi time ispunio obavezu koja mu je od Allaha dana na ovome svijetu. Zato, kada odstupi od ove obaveze kojom je zadužen, Allah mu dâ da ga pogodi nesre{a koja odgovara vrsti grijeha, pa mu oduzme vlast i dâ da nad njim drugi vladaju dok se on Allahu ne vrati.

Uzvi{eni ka`e: "Zar vi u jedan dio Knjige vjerujete, a drugi negirate?!" Kao {to, tako|er, ka`e:

"I kada smo od vas zavjet uzeli da krv jedni drugima ne}ete proljevati i da jedni druge iz domova va{ih ne}ete izgoniti", tjda ne}ete jedni druge ubijati, iz stanova istjerivati, niti se organizirati protiv njih s obzirom da su pripadnici jedne vjerske zajednice kao jedan organizamZatim ka`e:

"vi ste to potom prihvatali i posvjedo~ili", tjpriznali ste da znate za ovaj zavjet i njegovu ispravnost kao direktni svjedoci, a "Nakon toga, vi ipak jedni druge ubijate, a pojedine od vas i iz zavi~aja njihovog izgonite", i to u `elji za osovsvjetskim po~astimaZbog toga su im Arapi prigovarali govore}i: "Kako je mogu}e da ratujete protiv njih, a zatim ih otkupljujete?!" Jevreji su govorili da im je nare|eno da ih otkupljuju, a zabranjeno da se protiv njih borePa su ih upitali: "Za{to se onda protiv njih borite?" Oni su odgovarali: "Te{ko nam je da na{i saveznici budu poni`eni." Istina je, me|utim, da su to ~inili iz `elje za osovsvjetskim dobrima i ~a{}u.

Kao {to se vidi, ovaj ajet upu}uje prijekor `idovima zato {to su izvr{avali naredbe iz Tevrata koje su smatrali ispravnim, kr{e}i istovremeno njegove {erijatske propise, iako su to dobro znali i osvjedo~ili se u istinitost.⁴⁰ Zato se njima ne mo`e vjerovati u ono {to tvrde o sadr`aju i preno{enju ove Knjige, niti im se bilo {ta mo`e vjerovati s obzirom na sve {to su skrivali o Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, u pogledu njegovih svojstava, poslanstva, mesta pojavljivanja i Hid`re, o ~emu obavje{tavaju drugi vjerovjesnici, a.sJer `idovi, Allahovo prokletstvo neka je na njih, krili su to i me|u sobomZato Allah, d.{., ka`e:

"One od vas koji tako ~ine, na ovome svijetu samo poni`enje mo`e sti}i" i zbog toga {to su kr{ili Allahov zakon i nare|enje

"i oni je na Sudnjem danu biti ka`jeni najte`om kaznom", jer su se pona{ali suprotno Tevratu.

"Allah doista ne propu{ta motriti {ta vi radite." /85/ "To su oni koji su `ivot na ovom svijetu prepostavili onome na drugom svijetu", tjoni su vi{e voljeli ovaj svijet, koji su za sebe

⁴⁰ Allah se na njih rasrdio zato što su znali istinu i osvjedočili se u to, ali su to kršili. Time su oni zaslužili Allahovu srdžbu i mržnju. On ih je prokleo određujući im vječni boravak u Džehennemu, gdje im se kazna neće smanjivati, niti će im se u pomoć priteći.

odabrali, nego drugi (ahiret) "Zato se njima patnja ne}e olak{ati" , tjne}e im se ni ~asak kazna skinuti, "niti }e im se u pomo} prite}i" Dakle, oni ne}e imati nikoga ko }e im prite}i u pomo}, spasiti ih, i za{tititi od vje~ne kazne koja im pripadaA Allah to najbolje zna!

وَلَقَدْ أَثْنَا مُوسَى

الْكِتَبَ وَقَيْنَامُنْ بَعْدِهِ بِالرَّسُلِ وَإِاتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ
الْبَيْتَ وَأَيَّدْنَاهُ رُوحُ الْقُدُّسِ أَفَكُلَّا جَاءَهُ كَوْرُسُولٌ مِّنَ الْأَنْجَوَى
أَنْفُسُكُورُ اسْتَكْرِمُ فَرَيْتَ كَذَبْمُ وَقَيْنَاتُ لُونَ

"I Mi smo Musau Knjigu dali i, poslije njega, jednog za drugim, poslanike smo slali Isau, sinu Merjeminom, jasne smo dokaze dali, D`ibrilom ga pomogli! I kad god vam je koji poslanik donio ono {to nije godilo du{ama va{im, vi ste se uzoholili, pa ste neke u la` ugonili, a neke ubijali."/87/

Allah Uzvi{eni opisuje sinove Israilove kao uob-ra`ene, tvrdoglove, da se suprotstavlju i ohole pred vjerovjesnicima, odnosno da se povode za svojim strastima, pa navodi da je poslao Musau, a.s., Knjigu, tjTevrat, koji su oni iskrivili i izmijenili, koji su kr{ili i po svom naho|enju tuma~ili, te da je slao poslanike i vjerovjesnike nakon njega kako bi upravljali u skladu s Njegovim zakonom, kao {to ka`e:

"Mi smo objavili Tevrat, u kome je uputa i svjetlo po ~emu sude vjerovjesnici..." (5:44), zatim:"i, poslije njega, jednog za drugim, poslanike smo slali", potom:

"Zatim smo poslanike, jedne za drugim slali" (23:44), dok nije poslao pe|at vjerovjesnicima sinova Israfilovi, Isaa, sina Merjeminog, koji je do{ao s nekim propisima suprotnim TevratuZato mu je Allah dao jasne dokaze, odnosno ~uda nedosti`na, kao {to je o`ivljavanje mrtvih, stvaranje od zemlje lika ptice u koji bi puhrnuo, pa bi to uz Allahovu pomo} o`ivjelo, lije~enje bolesnih, znanje nevidljivih stvari i podr{ka D`ibrilom, a.s., {to je njima pokazivalo da je istinito ono {to on donosiMe|utim, time su sinovi Israfilovi jo{ vi{e njega utjerivali u la~, zavidjeli mu i tvrdoglavu se opirali zbog toga {to se on u nekim stvarima suprotstavlja TevratuObavje{tavaju}i o Isau, a.s., Uzvi{eni Allah ka`e:

...
"i da vam dozvolim ne{to od onoga {to

vam je bilo zabranjeno, jer, donosim vam znamen od Gospodara va{ega..."

(3:50) Sinovi Israilovi ophodili su se s vjerovjesnicima na najgori na~in, tako da su neke od njih u la` ugonili, a neke ubijali i to samo zato {to su donosili stvari koje su bile suprotne njihovim strastima i mi{ljenjima, odnosno tra`ili da se pridr`avaju Tevrata, kojeg su u praksi kr{iliStoga je to za njih bilo te{ko, pa su ih u la` ugonili ili neke ubijali, pa Allah Uzvi{eni ka`e:

"I kad god vam je koji poslanik donio ono {to nije godilo du{ama va{im, vi ste se uzoholili, pa ste neke u la` ugonili, a neke ubijali."

Kao {to smo naprijed spomenuli, jeste D`ibril, a.s., {to dokazuju i rije~i Allaha, d`.{.:

"Donio ga je Duh povjerljivi", "na srce twoje, da opominje{." (26:193-194) Ibn-Hibban prenosi od Ibn-Mes'uda da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /89/ "D`ibril (Ruhul-Kudus) nadahnu{em mi je priop}io da nijedna du{a ne}e umrijeti dok ne upotpuni svoju opskrbu i svoj rokPa, bojte se Allaha i lijepo molite." Od Ai{e, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, postavio postolje (minber) Hassana ibn Sabitu u d`amiji i rekao je: /90/ "Moj Bo`e, podr`i Hassana Ruhul-Kudusom (D`ibrilom)!" /Prenosi El-Buhari/ ka`e Hassan:

A D`ibril je Allahov poslanik nama,

I Duh sveti, {to skriveno nije.

Ibn-D`erir ka`e: - Najbli`e tuma~enje istini jeste ono koje glasi: "Duh je na ovome mjestu D`ibril", jer Allah, d`.{., obavje{tava⁴¹ da je njime podr`ao Isaa, a.s., kao {to ka`e: .."Kada sam te D`ibrilom (Ruhul-Kudusom) pomogao..." (5:110) Prema mi{ljenju nekih komentatora Kur'ana, to nije bio Ind`il, {to se vidi iz rije~i Uzvi{enog:

"Kada sam te D`ibrilom pomogao, pa si s ljudima u be{ici i kao zreo mu razgovarao; kada sam te Knjizi mudrosti, Tevratu i Ind`ilu pou~io." (5:110) Jer, da je Ruhul-Kudus - Ind`il, naprijed navedene rije~i bile bi samo ponav-ljanje bez smisla, a Allah Veliki i Uzvi{eni daleko je od toga da se Svojim robovima obra}a na na~in od kojega nema koristi.⁴² A Allah

to najbolje zna.

وَقَاتُواْ قُلُوبَنَا غَلَبْتَ بِلَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ ﴿١﴾

- Oni govore: "Na{a srca su u omotu." A nije tako, nego je Allah njih prokleo zbog nevjer-stva, jer malo je njih koji vjeruju."/88/

Oni govore za svoja srca da su u omotu (lju{ture), tjda su napunjena prethodno dobijenim znanjem, pa u njima nema prostora za ono {to donosi{ ti, MuhammedeOna su poput zatvorenih i zape~a}enih komora, pa u njih ne mo`e do{i ni{ta od onoga {to ti ka`e{ Allah, d`.{., ka`e:

"Srca na{a su", govore oni, "pod pokriva~ima" (41:5) Za ovo tuma~enje opredjeljuje se i Ibn-D`erir doka-zuju{i to predanjem od Amra ibn Murre el-Had`elia, odnosno, El-Buhturija, a zatim Huzejfe, koji je rekao: "Srca ima ~etiri vrste..." Me|u njima je spomenuo i "srce okorjelo" (zamotano) na koje se srd`ba izlila; to je srce nevjernika{ato Allah Uzvi{eni ka`e:

"A, nije tako, nego je Allah njih prokleo zbog nevjerstva, jer malo je njih koji vjeruju", tjnije to onako kako oni tvrde, nego su srca njihova prokleta i zape~a}ena, kao {to Allah ka`e u suri "@ene" ("En-Nisa"):

- Oni govore: "Na{a srca su u omotu." "Ne, nego im je Allah zbog nevjerojanja srca zape~atio, pa ih je samo malo vjerovalo" (4:155), tjme|u njima je bila samo nekolicina vjernikaAllah to najbolje zna!

وَلَاجَاءُهُمْ

كَتَبُواْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْسِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءُهُمْ مَا أُعْرِفُواْ فَرَأَوْهُمْ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكُفَّارِ ﴿٢﴾

"A kada im od Allaha dole Knjiga koja potvr|uje istinitost onoga {to oni imaju - a jo{ otprije su pomo} protiv nevjernika molili - kada im dole ono {to im je poznato, oni to ne}e da vjeruju! Pa neka Allahovo prokletstvo stigne nevjernike!"/89/

Allah Uzvi{eni ka`e: "A kada im dole...", tj`idovima "od Allaha Knjiga", a to je Kur'an, koji je objavljen Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem,

⁴¹ Tj. u ovom ajetu:

⁴² Ruhul-Kudus od Allaha je stvoren, dok je Indžil Allahov go~vor, koji nije stvoren. Rije~i Poslanika: "Moj Bo`e, pomozi Hassana Ruhul-Kudusom....!" ne zna~e "pomozi ga Indžilom....!" A rije~i

Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "da me je Džibril nadahnuo..." ne zna~e da je Indžilom nadahnut... !!! Sve ovo pokazuje da Ruhul-Kudus nije Indžil, nego da je Džibril, a.s.

"koja potvrđuje istinitost onoga {to oni imaju}", tj. Tevrata Zatim kaže:

"a jo{ otprije su pomo} protiv nevjernika molili" Znači, prije dolaska Poslanika s ovom Knjigom oni su se pozivali na njegov dolazak protiv svojih neprijatelja, idolopoklonika, kada bi ih napali, i govorili su kako je na kraju ovo svjetskog vremena biti poslan Vjerovjesnik uz ~iju je ih pomo} likvidirati, kao {to su likvidirani pripadnici Ada i Iremu Muhammed ibn Ishak, s lancem prenosilaca od Ikreme ili Seid ibn D`ubejra, prenosi od Ibn-Abbasa da je rekao: "da su se `idovi u svojim molitvama protiv Evsa i Hazred`a pozivali na Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, prije nego je do{ao kao poslanik." Po{to je on poslan između Arapa, nisu povjerovali, nego su negirali sve {to su o njemu govorili, pa su im Muaz ibn D`ebel, Bi{r ibn Bera ibn Ma'rur i Davud ibn Seleme rekli: "Skupino `idova, bojte se Allaha i primite islam, jer vi ste se protiv nas pozivali na Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, dok smo mi bili idolopoklonici, govore}i nam da je on biti poslan i opisuju{i nam ga posebnim atributima."

Selam ibn Me{kem, brat Benu-Nedira, rekao je: "On nam nije donio ni{ta {to nam je poznato i on nije onaj o kojem smo vam govorili U vezi s rije~ima:

"A kada im od Allaha dole Knjiga koja potvrđuje istinitost onoga {to oni imaju..."} A Allah to najbolje zna!"

**يَسْمَاءَ أَشْرَقَ وَبِهِ أَشْسَهَهُ أَنْ يَكُونُ مَا آتَى نَزَلَ اللَّهُ بِغَيَّارِ نَزَلِ اللَّهِ
مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَأْءُ وَفِعْضَبِ عَلَى غَصَبٍ وَلِلَّكَفِرِينَ
عَذَابٌ شَدِيدٌ ۝**

"Jadno je to za{to su se prodali: da ne vjeruju u ono {to Allah objavljuje, zbog zlobe {to Allah daje od Svoje dobrote kome On ho}e od Svojih robova; pa su na sebe gnjev za gnjevom navukli! A nevjernicima pripada patnja sramna!" /90/

Es-Suddi kaže: "Jadno je to {to za sebe uzimaju kao naknadu s kojom su zadovoljni i {to se vra}aju u nevjernstvo, u pore{enju s onim {to je Allah Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, objavio kao potvrdu istinitosti, podr{ku i pomo}Na to su ih navele njihova zavist, zloba i mr{nja {to Allah od Svoje dobrote {alje robovima kojima On ho}e, od ~ega nema ve}e zavisti." U vezi s rije~ima "gnjev nad gnjevom" Ibn-Abbas kaže:

"Allah se na njih rasrdio zbog toga {to su izgubili dio Tevrata, koji je njihova Knjiga, te zbog njihovog nevjerojanja u Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, koji im je poslan." Zato su oni zaslu`ili "gnjev nad gnjevom".

"A nevjernicima pripada patnja sramna!" Budu{i da su uzrok njihovog ne-vjerojanja zloba i zavist, proistekle iz ohlosti, njima je namijenjeno poni`enje i omalova`avanje i na ovom i na drugom svijetu, kao {to Allah Uzvi{eni kaže:

"Doista oni koji iz ohlosti ne}e da Mi se kla-njaju, u D`ehennem je sigurno u}i poni`eni." (40:60)

**وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ إِمْوَانًا أَنْزَلَ اللَّهُ فَالْوَلُوْقُومُ
إِيمَانًا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَأَوْهُ وَهُوَ الْحُقْقُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ
قُلْ فَلَمْ تَقْتُلُنَّ أَنْيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِنْ كُيْمُؤْمِنِينَ ۝ * وَقَدْ جَاءَكُمْ
مُوْسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ أَخْتَذُتُمُ الْجُنُوبَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ خَاطِلُونَ ۝**

- A kada im se kaže: "Vjerujte u ono {to Allah objavljuje!", oni odgovaraju: "Mi vjerujemo samo u ono {to je nama objavljeni", i ne}e da vjeruju u ono {to se objavljuje poslije, a to je Istina, koja potvrđuje da je istinito i ono {to oni imaju Reci: "Pa za{to ste jo{ ranije Allahove vjerovjesnike ubijali, ako ste vjernici bili?" /91/ "I Musa vam je jasne dokaze bio donio, pa ste, ipak, nakon njega tele prihvatali ~ine}i tako nepravdu."/92/

Uzvi{eni Allah kaže: "A kada im se kaže", tj. idovima i njima sli~ima među sljedbe -nicima Knjige, "vjerujte u ono {to je objavljeni Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, prihvativate to i slijedite", oni odgovaraju: "Mi vjerujemo samo u ono {to je nama objavljeni", tjdovoljno nam je da vjerujemo u ono {to je Allah nama objavio u Tevratu i Ind`ilu i mi ne priznajemo ni{ta drugo.

"I ne}e da vjeruju u ono {to se objavljuje poslije", tјnakon toga,

"a to je Istina koja po -tvrđuje da je istinito i ono {to oni imaju", tјoni znaju da ono {to je objavljeni Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, potvrđuje istinitost onog {to oni imaju Prema tome, time se dokaz postavlja protiv njih, kao {to Uzvi{eni kaže:

"Pa za{to ste jo{ ranije Allahove vjerovjesnike ubijali, ako ste vjernici bili?" Dakle, ako ste bili

iskreni u va{im tvrdnjama da vjerujete u ono {to vam je objavljeno, za{to ste ubijali Allahove vjerovjesnike, koji su vam dolazili da potvrde Tevrat, koji je bio kod vas, da se upravljate po njemu i ne mijenjate ga, iako ste znali da oni istinu donose? Ubijali ste ih iz zlobe, inada i oholosti prema Allahovom Poslaniku slijede{i pri tome samo svoje strasti, mi{ljenja i nagone.

"I Musa vam je jasne dokaze bio donio", tjdonio vam je Jasne znakove i neporecive dokaze da nema drugog boga osim Allaha i da je on Allahov Poslanik Jasni su znakovi: potop, skakavci, pijavice, `abe, krv, {tap, ruka, rastup mora, hlad od bijelih oblaka, mana, prepelice, kamen i drugi znakovi ~iji ste svjedoci bili, "pa ste, ipak, nakon njega tele prihvatili", tjanakon {to je on otia{ao na brdo Tur da bi se obratio Allahu, vi ste za obo`avanje, umjesto Allaha, uzeli tele "~-ine}i tako nepravdu", tjepravdu ste u~inili ovim {to ste napravili, iako znate da nema drugog boga osim Allaha.

وَلَدَّا حَدَّنَا
مِنْتَقْمَكُمْ وَرَغَنَانَ فَقُكُمْ الظُّلُورُ خُذُوا مَاءَ آيْنَ كُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْعُوا
فَالْأُوسَمُنَانَا وَعَصِّيَنَا وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعَجْلَ كُفْرُهُمْ قُلْ يَسْمَأُ
يَا مُرْكَبَهُ إِيَّنَ كُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ④

- I kada smo od vas va{ zavjet primili i brdo Tur iznad vas podigli: "vrsto prihvatile ono {to vam dajemo i slu{ajte!", oni su odgovorili: "ujemo, ali poslu{ati ne}emo", jer srca su njihova zbog nevjerovanja njihovog nadojena teletom bila! Reci: "Ru`no je to na {to vas va{e vjerovanje navodi, ako ste vi uop{e vjernici."/93/

Uzvi{eni i Veliki Allah ovdje nabrala njihove grijeha i prekr{aje zavjeta te njihovu nepokornost i odbijanje, zbog ~ega je brdo Tur iznad njih podignuo da bi prihvatali zavjet a potom ga prekr{ili Zato On ka{e:

"oni su odgovorili: 'ujemo, ali poslu{ati ne}emo'", {to je ve} ranije obja{njeno.⁴³

"jer srca njihova su, zbog nevjerovanja njihova, nadojena teletom bila!" Abdurrezzak navodi od Katade da je rekao: "Bila su zanesena / nadojena ljubavlju koja im je u srce prodrla." Isto kazuju i Ebul-Alije i Er-Rebi' i Ibn-Enes, a Ahmed sa svojim lancem prenosilaca prenosi od Ebu-Derda'a da

je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /91/ "Tvoja ljubav prema ne~emu zasljepljuje i zaglu{uje."/Prenosi Ebu-Davud./

Rije~i Uzvi{enog:

- Reci: "Jadno je to na {to vas va{e vjerovanje navodi", tjru`no je to {to se, od davnih vremena do danas, opredjeljujete za nevjerovanje u Allahove Znakove i suprotstavlja vjerovjesnicima, za nevjerovanje u poslanstvo Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem To je va{ najve}i grijeh i prijestup, budu{i da ne vjerujete u pe{at Poslanika, pravaka vjerovjesnika i poslanika svim ljudimaZato se postavlja pitanje: kako tvrdite za sebe da vjerujete, a istovremeno ~inite ova ru`na i sramotna djela poput kr{enja zavjeta koji ste dali, nevjerovanja u Allaha i obo`avanja teleta!!!!

قُلْ إِنْ كَانَ لِكُوَّلَ اللَّارُ

الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةٌ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَمَنْ نَعْمَلُ إِنْ كَنْتُمْ
صَلِيقِنَ ⑤ وَلَنْ يَنْتَهُ ذَبَابٌ مِنْ قَمَدَتْ أَيْمَنَهُمْ وَلَلَّهُ عَلَيْهِ بِالظَّالِمِينَ ⑥
وَلَيَحْدَدَنَّهُمْ أُخْرَاصُ النَّاسِ عَلَى حَيَاةِ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوْمَ أَحَدُهُمْ
لَوْيَسْمَرُ الْفَسَنَةِ وَمَا هُوَ بِمُزْرِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ
بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ⑦

- Reci: "Ako je kod Allaha D`ennet osiguran samo za vas, mimo ostalog svijeta, onda vi smrt po`elite, ako istinu govorite."/94/ "A oni je ne}e nikada po`eljeti zbog onoga {to ~ine, a Allah dobro zna nasilnike."/95/ "I vidjet }e{ sigurno da vi{e `ude za `ivotom od drugih ljudi, pa ~ak i od idolopoklonika; svaki od njih volio bi po`ivjeti hiljadu godina, mada ga to, i kada bi toliko dugo `ivio, ne bi od kazne udaljilo! A Allah dobro vidi ono {to oni rade!"/96/

Muhammed ibn Ishak prenosi od Ibn-Abbasa, r.a.: "Allah Uzvi{eni ka{e Svom vjerovjesniku Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem:

- Reci: "Ako je kod Allaha D`ennet osiguran samo za vas, mimo ostalog svijeta, onda vi smrt po`elite, ako istinu govorite", tjpovozovite da umru oni koji od dvije skupine la`uOni to nisu prihvatali od Allahovog Poslanika:

"jer, oni je ne}e nikada po`eljeti zbog onoga {to ~ine, a Allah dobro poznaje nasilnike", pa ih upoznaje s onim {to sami znaju,

⁴³ Pogledati ajete 63-64.

odnosno, u {to ne vjeruju}Jer, da su oni to `eljeli, onoga dana kada im je to rekao, niko od `idova `iv na Zemlji ne bi ostao Ibn-D`erir prenosi od Ibn-Abbasa da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /92/ "Da su `idovi `eljeli smrt, oni bi pomrli i vidjeli bi svoje mjesto u vatri; a da su izi{li oni koji su proklinjali Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi se vratili, oni ne bi na{li ni porodice, ni imovine." Tome odgovaraju i rije~i Uzvi{enog u suri "El-D`um'a"/ "Petak":

- Reci: "O `idovi, ako tvrdite da ste vi od svih ljudi jedini Allahovi {ti}jenici (miljenici), onda smrt po`elite, ako istinu govorite." "A oni to nikada ne}e po`eljeti, zbog onoga {to njihove ruke ~ineAllah dobro zna nevjernike." - Reci: "Smrt od koje bje`ite, zaista, sti}i }e vasZatim }ete vra}eni biti Onome Koji zna i Nevidljivi i Vidljivi svijet i On }e vas o onome {to ste radili obavijestiti." (61:6-8) Po{to su oni, Allah ih prokleo, smatrali da su Bo`iji sinovi i miljenici, govorili su: "U D`ennet ne}e u}i niko ko nije `idov ili kr{}anin", prizivaju}i prokletstvo na skupinu koja la`e, me|u njima i muslimanimaKada su od toga odustali, postalo je jasno da oni nasilje ~ineJer da su bili odlu~ni (iskreni) u tome, to bi u~iniliPo{to su to izbjegli, vidjelo se da la`uTo je, takoler, bio slu~aj i s kr{}anima - Ned`rancima, nakon {to je dokazano kroz polemiku s njima da su oholi i krutiMuhammed, sallallahu alejhi ve sellem, pozvao ih je na me|usobno proklinjanje
Allah Uzvi{eni ka`e:

- A onima koji se s tobom o njemu budu raspravljadi, po{to si ve} o tome istinu saznao, reci: "Hodite da pozovemo sinove na{e i sinove va{e, i `ene na{e i `ene va{e, i mi }emo do}i i vi }ete do}i, pa }emo se usrdno pomoliti i Allahovo prokletstvo na one koji neistinu govore prizvati." (3:61) Kada su to vidjeli, rekli su jedni drugima: "Tako mi Allahu, ako budete proklinjadi ovog Vjerovjesnika, me|u vama ne}e ostati nijedno oko koje trepe." Zatim su prihvatali mir uz glavarinu i lojalnostTako su `idovi, Allahovo prokletstvo na njih do Dana sudnjega, nakon {to su vidjeli lo{u posljedicu tih njihovih djela poslije smrti, prestali s kletvom jer `ivot je njima drag i dragocjenZato Uzvi{eni ka`e:

"A oni je ne}e nikada po`eljeti zbog

onoga {to ~ine", odnosno "I vidjet }e{ sigurno da vi{e `ude za `ivotom od drugih ljudi", tjda `ude za dugim `ivotom, zato {to znaju svoj lo{ zavr{etak i pogubnu posljedicu kod Allaha, budu}i da je ovaj svijet zatvor za vjernika, a D`ennet za nevjernikaOni zato i vole da, koliko je mogu}e kasnije, dolu na drugi svijet, iako }e ih bez sumnje sti}i ono {to izbjegavajuU tome su oni bri`niji ~ak i od idolopoklonika koji ne posjeduju nikakvu objavljenu knjigu, tako da se javljaju kao specifi~an slu~aj u odnosu na njih

"Svako od njih `eli po`ivjeti hiljadu godina", tjsvaki taj `idov `eli `ivjeti hiljadu godinaMud`ahid ka`e: "Njihovo grijenje omililo im je dug `ivot", pa i kada bi toliko dugo `ivjeli, to ih ne bi od kazne udaljilo!

, tjne bi ih spasilo od kazne jer idolopoklonici vole dug `ivot i ne pri`eljkuju o`ivljenje poslije smrtiNaime, `idov zna kakvo ga poni`enje ~eka na drugom svijetu zato {to je izgubio znanje koje je imaoEl-Avfi prenosi od Ibn-Abbasa: - Rije~i: "i kada bi toliko dugo `ivio, to ga ne bi od kazne udaljilo!" odnose se na one koji su bili neprijatelji D`ibrilaEbul-Alije i Ibn-Omer isti~u: "To mu ne}e pomo}i niti spasiti ga od kazne."

"A Allah dobro vidi ono {to oni rade", tjOn je dobro obavije{ten, vidi i dobro i zlo {to ga ~ine njegovi robovi i svakoga }e nagraditi prema njegovom radu.

**قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلْحَمْرَىٰ فَإِنَّهُ زَلَّ عَلَىٰ قَبْلِكَ
بِلَادُنَ اللَّهُ مُصْدِقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَىٰ وَشُرُّىٰ لِلْوَمَنِينَ ⑦
مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَكَتْهُ كُنْهُ وَرَسُلُهُ وَجِبْرِيلُ وَمِيكَلُ فَإِنَّ اللَّهَ
عَذُولٌ لِّكُفَّارِنَ ⑧**

- Reci: "Ko bude neprijatelj D`ibrili, pa on Allahovom voljom tebi na srce stavљa Kur'an potvr|uju}i istinitost onoga otprije, kao putokaz i radosnu vijest vjernicima." /97/ "Ko je neprijatelj Allahu, melecima Njegovim i poslanicima Njegovim i D`ibrili i Mikailu - pa, Allah je, doista, neprijatelj onima koji ne vjeruju!"/98/

Rije~i Allaha Uzvi{enog:

- Reci: "Ko je neprijatelj D`ibrili, pa on Allahovom voljom tebi na srce stavљa Kur'an?", tjko se kao neprijatelj postavio prema D`ibrili,

Duhu povjerljivom, koji je tebi na srce, uz dopu{tenje od Allaha, donio Mudru opomenu i koji je jedan od Allahovih poslanika, melekaJer ko se neprijateljski odnosi prema jednom poslaniku, on je neprijatelj svim poslanicima, odnosno ko vjeruje u jednog poslanika, obavezan je vjerovati u sve poslanikeAllah Uzvi{eni ka`e:

- Oni koji u Allaha i poslanike Njegove ne vje-ruju i `ele razdvojiti Allaha od poslanika Nje-govih prave}i razlike me|u njima, pa govore: "U neke vjerujemo, a u neke ne vjerujemo..."

(4:150), tretiraju se kao osvjedo~eni nevjernici jer oni vjeruju u neke poslanike, a ne vjeruju u drugeIsto tako, ko se neprijateljski odnosi prema D`ibrilu, on je neprijatelj i Allahov, jer D`ibril ne dolazi po svom nahol|enu, nego isklju~ivo po Allahovojoj naredbi, kao {to Allah Uzvi{eni ka`e:

.."Mi silazimo samo uz naredbu Gospodara tvoga..." (19:64) El-Buhari u svom Sahihu prenosi od Ebu-Hurejrea da je rekao: - Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: /93/ "Ko se neprijateljski ponese prema mom {ti}eniku, taj mi je objavio rat!" Zato se Allah srdi na one koji su se prema D`ibrilu odnosili kao neprijatelji, pa ka`e:

"Ko je neprijatelj D`ibrilu, koji Allahovom vo-ljom tebi na srce stavlja Kur'an potvr|ujuji istinitost onoga otprije?", tjranije objavljenih knjiga: "kao putokaz i radosnu vijest vjernicima", tjputokaz za njihova srca i radosnu vijest D`enneta, {to se nagovje{tava samo vjernicima u skladu s rije~ima Uzvi{enog:

- Reci: "To je za one koji vjeruju putokaz i lijek..." (41:44) Zatim:

"Ko je neprijatelj Allahu, melecima Njegovim i poslanicima Njegovim i D`ibrilu i Mikailu - pa Allah je doista neprijatelj onima koji ne vje-ruju!", {to zna~i: "Ko se neprijateljski odnosi prema Meni, Mojim melecima i poslanicima!", jer izraz "**Njegovim poslanicima**" obuhva}ja Njegove poslanike od meleka i od ljudi, u skladu s rije~ima:

"Allah odabire poslanike me|u melecima i ljudima." (22:75) Rije~i: "**D`ibrilu i Mikailu**" vezane su kao posebne uz prethodne op}eOni (D`ibril i Mikail) spadaju u meleke poslanike, ali se ovdje posebno spominju budu}i da navedeni kon-tekst sadr`i podr{ku D`ibrilu kao izaslaniku Allahovim vjerovjesnicimaMikail se ovdje navodi uporedo s njim zato {to su `idovi

smatrali da je D`ibril njihov neprijatelj, a Mikail za{titnik! Zato Allah Uzvi{eni isti~e da je onaj koji se neprijateljski odnosi prema jednome od njih, neprijatelj i drugoga, odnosno on je tako|er neprijatelj AllahovU rije~ima Uzvi{enog:

"Allah je doista neprijatelj onima koji ne vjeruju!" navodi se ime Allahovo izri~ito (eksplisitno), umjesto da se podrazumijeva (implicitno), jer nije re~eno: "**On je doista neprijatelj**", nego:

"Allah je doista neprijatelj onima koji ne vjeruju!"

Allah ovdje isti~e Svoje ime da bi poja~ao zna~enje jer se isticanjem nagovje{tava da onome ko se neprijateljski odnosi prema Njemu, Allah objavljuje ratU hadisu (kudsiji) stoji: /94/ "Ja }u se doista osvetiti za svoje {ti}enike kao {to se bijesni lav sveti", a u sahih (kudsi) hadisu stoji: /95/ "^iji neprijatelj Ja budem, savladat }u ga."

Imam Ebu-D`afer Ibn D`erir et-Taber ka`e: - Uuenjaci se sla`u u tuma~enju da je ovaj ajet objavljen kao odgovor `idovima koji su smatrali da je D`ibril njihov neprijatelj, a Mikail za{titnik, povodom ~ega je objavljen: .."Reci: Ko je neprijatelj D`ibrilu..."

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَءَا يَتَ بَيْتٍ وَمَا يَكُفِرُ بِهَا إِلَّا
الْفَسِقُونَ ۝ أَوْ كُلَّا عَاهَدُوا وَعَمَدَ بَذِهَرٍ فِي قُبْلَةٍ مُّهَاجِّلًا أَكْثَرَهُمْ
لَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ
بَذَقْرِيقٍ مِّنَ الَّذِينَ أَوْ تُوا لِكِتَابٍ كِتَابَ اللَّهِ وَرَأَهُمْ كَانُوا
لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَأَتَبَعُوا مَا تَشَوَّلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكِ سَلَمٍ وَمَا كَفَرَ
سَلَمٌ وَلَكِنَّ اَشْيَاطِينَ كَفُرُوا يَعْلَمُونَ الْتَّاسِلَسِرُ وَمَا أَنْزَلَ عَلَىٰ
الْكُلَّكَيْنِ بِإِبَلٍ هَرُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يَعْلَمُانِ مِنْ أَحَدٍ حَقَّ
يَقُولَا إِنَّا حَنَّ فِتْنَةً فَلَا تَكُفُرْ فِي عَلَمَوْنَ مِنْهُمَا مَا يَكْرِهُونَ بِهِ بَيْنَ
الْكُرْعَ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّنَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَعْلَمُونَ
مَا يَضْرِبُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلَوْلَمَنْ أَشْتَرَهُ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ
مِنْ خَلْقٍ وَلَيْسَ مَاشِرَوْ بِهِ أَنْفَسُهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝ وَلَوْ أَنَّهُمْ
عَامِلُو وَأَنْفَقُو الْمُتَوَبَّةَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝

"A Mi tebi jasne dokaze objavljujemo, u koje jedino te{ki grje{nici ne}e vjerovati." /99/ "Zar svaki put kada neku obavezu preuzmu, neka skupina od njih je odbaci, jer ih ve{jina ne

vjeruje." /100/ "A kada im je od Allaha Poslanik do{ao, potvr|uju}i da je istinito ono {to ve} imaju, dio onih kojima je Knjiga dana za le|a svoja Allahovu Knjigu su odbacili, kao da oni ne znaju." /101/ "Oni se povode za onim {to su {ejtani o Sulejmanovoj vladavini kazivalia} Sulejman nije bio nevjernik, nego su nevjernici {ejtani koji ljudi u~e vrad`bini u Babilonu, Haruta i Maruta, a to nije objavljen dvojici melekaNjih dvojica nikoga nisu u~ili dok mu ne bi rekli: 'Mi samo isku{avamo, a ti nemoj biti nevjernik!' I ljudi su od njih dvojice u~ili kako }e mu`a od `ene rastaviti, ali oni nisu mogli nikome bez Allahove volje nauditiU~ili su ono {to }e im nauditi i od ~ega koristi ne}e imati, iako su znali da onaj ko to sebi pribavi, na drugome svijetu nikakve sre}e ne}e imatiA doista je jadno ono za {to su se prodali, kada bi samo oni to znali." /102/ "A da oni vjeruju i boje se, nagrada od Allaha bi im bila bolja, kada bi samo znali!" /103/

Rije~i Uzvi{enog:

"A Mi tebi jasne ajete/dokaze objavljujemo, u koje jedino te{ki grje{nici ne}e vjerovati", tjMuhammed, Mi smo ti objavili jasne dokaze koji potvr|uju tvoje poslanstvo; to su tajne i izvije{}a o `idovima koje sadr`i Kur'an i koje nije znao niko osim njihovih sve}enika i u~enjaka, kao i iskrivljavanjima Tevrata koja su u~inili oni, kako oni od ranije, tako i danasAllah je upoznao Svog vjerovjesnika Muham-meda, sallallahu alejhi ve sellem, o svemu tome, tako da mu `idovi nisu postavili nijedno pitanje u vezi sa Tevratom, a da mu Allah to nije objavio kako bi im odgovorioUvidjev{i to, oni su govorili: "On zna bolje od nas ono {to nam je Allah objavio!" Ovi jasni dokazi obavezni su za svakoga sa zdravom pamje}u i oni potvr|uju da je ono {to je donio Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, istinito i da ga tome nije pou~io niko od ljudiPogotovu {to se kod njih znalo da je on nepismen i da nije znao ~itati KnjiguNema sumnje da su ovi jasni ajeti bili dokaz protiv njih, iako su oni to negirali i nisu vjerovali.

Ibn-Abbas ka`e: - Ibn-Surija el-Kutvini rekao je Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: "Muhammed, nisi nam donio ono {to znamo i tebi nije objavljen nijedan jasni ajet/dokaz koji bismo slijedili!" Nakon toga, Allah je objavio:

"A Mi tebi jasne ajete/dokaze objavljujemo, u koje jedino te{ki

grje{nici ne}e vjerovati." Kada je do{ao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i naveo im zavjet na koji su se Allahu obavezali, te obavezu njihovu koju su prihvatali prema Muham-medu, sallallahu alejhi ve sellem, Malik ibn Sajf je rekao: "Tako mi Allaha, mi nismo obavezni prema Muhammedu..i mi nismo dali zavjet...", pa je Allah objavio: "Zar svaki put kada neku obavezu preuzmu, neka skupina od njih je odbaci!?" U vezi s rije~ima Allaha Uzvi{enog: "jer ih ve}ina ne vjeruje", Hassan je rekao: - Ovim On ka`e da "Na Zemlji nema obaveze koja im je dana..da je oni nisu prekr{ili i odbacili! Danas bi prihvatali obavezu, a sutra bi je prekr{ili!"

Dakle, Allah njih prekorava kao narod zbog kr{enja prihva}enih obaveza, zbog utjerivanja u la` Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji im je poslan kao i svim drugim ljudima, i o ~ijim su opisima i osobinama nalazili izvije{}a u svojim knjigama u kojima im je nare|eno da ga slijede, podr`avaju i poma~u, kao {to Allah Uzvi{eni ka`e:

"Onima koji }e slijediti Poslanika i Vjerovjesnika nepismenog, kojeg kod sebe, u Tevratu i Ind`ilu zapisana nalaze..." (7:157) Ovdje Allah, d`.{., ka`e:

"A kada im je od Allaha Poslanik do{ao, pot-vr|uju}i da je istinito ono {to ve} imaju, dio onih kojima je Knjiga dana za le|a svoja Allahovu Knjigu je odbacio, kao da oni ne znaju", tjedna skupina izme|u njih odbacila je Knjigu koju je imala za le|a, jer je u njoj bila radosna vijest o Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, ostaviv{i to kao da ni{ta o svemu ne znaju! Oni su se prihvatali u~enja vrad`bina i njihove primjene u `elji da naprave spletku Allahovom Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, pa su ga omalijavali ~eljem, dlakom koja pada poslije ~eljanja i ~a{ki pupoljka mu{ke palme, pod plo~om bunara ErvanTo je u njihovo ime izveo Lebid ibnel A'sam, Allah ga prokleo i unakazio, ali je Allah upoznao Svog Poslanika s ovim, izlijee~io ga i spasio, kao {to se to jasno potvr|uje u Sahihima, El-Buharijevu i Muslimovu od Ai{e, majke vjernika, radijallahu 'anha.

"Oni se povode za onim {to su {ejtani o Sulejmanovoj vladavini kazivalia} Sulejman nije bio nevjernik, nego su nevjernici {ejtani koji ljudi u~e vrad`bini...". Es-Suddi ka`e: - [ejtani su se penjali na nebo da bi prislu{kivali govor pa su slu{ali

rije~i meleka u vezi sa smrti, gajbom (nevidljivim) ili naredbe, pa bi zatim dolazili gatarima da ih o tome izvijesteGatari su to kazivali ljudima, koji bi potom vidjeli da je tako kako su ovi kazaliKada bi gatari stekli njihovo povjerenje, onda bi im lagali ubacuju}i u to ne{to drugo, odnosno uz svaku rije~ dodavali bi sedamdeset novihTo su ljudi zapisivali u knjige, a me|u sinovima Israilovim ra{irilo se da d`ini poznaju nevidljivo (gajb)Nakon toga, poslan je ljudima kao poslanik Sulejman, sakupio je te knjige, stavio ih u jedan sanduk i zakopao ispod svog prijestolja, pa se nijedan od {ejtana nije mogao pribli`iti ovoj stolici a da ne bude spaljenOn je rekao: "Svakome za koga ~ujem da govori kako {ejtani znaju nevidljivo (gajb), glavu }u odrezati!" Kada je Sulejman, a.s., umro i kada je nestalo u~enjaka koji su to znali, te do{li njihovi nasljednici, {ejtan je uzeo ljudski lik, zatim je do{ao jednoj skupini sinova Israilovih i rekao im: "Ho}ete li da vas upoznam s riznicom koju nikada ne}ete mo}i iscrpiti?" Oni su rekli: "Da", a on im je kazao: "Kopajte ispod prijestolja!" Zatim je otia s njima, pokazao im mjesto i stao pored njegaOni su rekli: "Pribli`i se!", a on im je odgovorio: "Ne, ali }u biti ovdje uz vas, pa ako to ne na|ete, ubijte me!" Oni su kopali i na{li su te knjigeKada su ih izvadili, {ejtan je rekao: "Sulejman je ovom vrad`binom upravljao ljudima, {ejtanima i pticama." A zatim je poletio i nestaoU narodu se tako pro{irilo da je Sulejman bio vra~, a sinovi Israilovi su uzeli te knjigeKada je do{ao Muhammed, a.s., oni su mu se tim knjigama suprotstaviliZato Allah Uzvi{eni ka`e:

"A Sulejman nije bio nevjernik, nego su nev-jernici {ejtani." Ibn-ebi-Hatim, s lancem prenosilaca od Seida ibn D`ubejra, prenosi od Ibn-Abbasa da je rekao: - Pisar (vezir) Sulejmanov bio je Asaf i on je znao Najuzvi{enije imeOn je sve pisao po naredbi Sulejmanovoj, a zatim zakopavao pod njegovo prijestoljeKada je Sulejman umro, to su {ejtani povadili, a zatim izme|u svaka dva reda upisali po jednu ~aroliju i nevjerstvo (kufr) govore}i: "Evo {ta je Sulejman radio s ovim." Zatim on ka`e: "Neuki ljudi su ga zato proglašili nevjernikom proklinju}i ga, dok su u{e ni to mirno posmatrali." Tako je ostalo da ga neuki ljudi proklinju, pa je Allah Uzvi{eni objavio Muhammedu, a.s., ajet:

"Oni se povode za onim {to su {ejtani o Sulej -manovoj vladavini kazivaliA Sulejman nije bio nevjernik, nego su

nevjernici {ejtani, koji ljudi u{e vrad`bini..." U tom smislu mnogi su iznijeli mi{ljenja koja su bliska ovome i u njima nema proturje~ja za razumne i pametne ljudiA Allah upu}uje! Su{tina je tih mi{ljenja u tome da su `idovi kojima je dana Knjiga, nakon {to su napustili ono {to im je dano i suprotstavili se Allahovom poslaniku Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, po~eli slijediti ono {to su im govorili {ejtani, odnosno ono {to su {ejtani prenosili, saop}avali i isticali o kralju Sulejmanu (Salomonu).⁴⁴ Glagol / "**u-i, ~ita, govor**i" ovdje je prelazan sa prijedlogom /"**na, prema**", {to implicira zna~enje "la`e", jer su to "u~enja i rije~i" {ejtana, koje nisu ni{ta drugo do la`i!

"u Babilonu, Haruta i Maruta, a to nije ob-javljen dvojici meleka Njih dvojica nikoga nisu u~ili dok mu ne bi rekli: 'Mi samo isku{avamo, a ti nemoj biti nevjernik!' I ljudi su od njih dvojice u~ili kako }e mu`a od `ene rastaviti." Naime, `idovi su smatrali da su D`ebrail i Mikail, a.s., donijeli vrad`bine Sulejmanu, a.s., pa zato Allah Uzvi{eni pokazuje da to nije istina, saop}avaju}i Svom vjerovjesniku Muhammedu, a.s., da oni nisu donijeli vrad`bine i da je Sulejman, a.s., ~ist od vrad`bina koje mu pripisuju}i im saop}ava da su vrad`bine djelo {ejtana koji ljudi tome pou~avaju u Babilonu, te da su oni koji ih pou~avaju tome dva ~ovjeka po imenu Harut i MarutPrema tome, rije~ca u rije~ima:

"a to nije objavljeno dvojici meleka" negativna je, a ne odosna u zna~enju "koji".

El-Kurtubi ka`e: - Ovdje je rije~ca negativna, a vezana je za rije~i "**Sulejman nije bio nevjernik**", nakon kojih slijede rije~i:

"nego su nevjernici {ejtani koji ljudi u{e vrad`bini, a nije objavljeno ni dvojici mele-ka...", budu}i da su `idovi smatrali da su to donijeli D`ebrail i Mikail, {to Allah Uzvi{eni pokazuje neistini -tim, pa rije~i: "**Harutu i Marutu**", navodi kao apozicija (zamjena) za {ejtana." On ka`e: "To je ispravno iz dva razloga: ili zato {to se plural navodi za dvojinu kao u rije~ima: 'A ako bude imao bra}e',

⁴⁴ Po Ibn-Kesiru, pod sintagmom "Sulejmanovo kraljevstvo" najvjerovalnije se misli na njegove podanike, posebno sve~enstvo sinova Israilovih/Allah to najbolje zna!/, a pod rije~ima "**koje su im govorili**", , tj. "o ~emu su im lagali". U tom smislu, zna~enje je gornje ajeta: "Sinovi Israilovi slijedili su la`i koji su im iznosili ~jetani u vezi s podanicima Sulejmana, iako on nije mogao biti nevjernik budu}i da je bio ~asni i bezgrješni Allahov vjerovjesnik, nego ~jetani nisu vjerovali jer su se bavili ~arolijama i la`ima."

(4:11), ili zato {to su njih dvojica imali sljedbenike, odnosno navode se me|u {ejtanim za zbog njihove neposlu{nosti." To zna~i: {ejtani pou~avaju ljude u Babilonu vrad`binama, i to Haruta i Maruta, a zatim dodaje: "ovo je najvjerovatnije i najispravnije zna~enje ajeta" ne obaziru}i se na druga zna~enja!

Ibn-D'erir, s lancem prenosilaca preko El-Avfija, prenosi od Ibn-Abbasa: "...a nije objavljeni ni dvojici meleka u Babilonu", "zna~i da nisu objavljeni vrad`bine"U lancu Ibn-D'erira od Rebi' ibn Enesa prenosi se:

"a nije objavljeni ni dvojici meleka", tjAllah nije njima dvojici objavio vrad`-bineIbn-D'erir ka`e: 'Ajet se tuma~i na ovaj na~in :

"Oni se povode za onim {to su {ejtani o Sulejmanovo vladavini kazivali", tjza vrad`binamaSulejman nije bio nevjernik, a ni Allah nije objavio vrad`bine dvojici meleka, nego su {ejtani bili nevjernici i pou~avali su u Babilonu ljude, Haruta i Maruta, vrad`binamaRije~i "u Babilonu, Haruta i Maruta" ovdje su navedene na kraju, iako imaju zna~enje kao da su navedene na po~etku.

Postoje, tako|er, i druga mi{ljenja, kao {to su:

- sa "kesrom" na "lamu" ~ime rije~ dobija zna~enje "kralj", pa bi zna~ilo da se to odnosi na dvojicu kraljeva, Davuda i Sulejmana, a.s., tjpod pretpostavkom da je rije~ca " ovdje negativna, pa bi to zna~ilo: "da Allah Uzvi{eni nije objavio vrad`bine niti pou~io tome dvojicu kraljeva, Davuda i Sulejmana",

- da su Harut i Marut dva istaknuta d`ina (dva plemena), odnosno, da su ta dva ~ovjeka, jedan po imenu Harut, a drugi po imenu Marut, bili ustvari predstavnici ljudiIspravnije je, me|utim, da su Harut i Marut, kao {to navodi Kurtubi, zamjena (apozicija) za {ejtane, jer to je, kao {to on ka`e, najvjerovatnije i najispravnije zna~enje ajeta, ne obaziru}i se na druge,⁴⁵

⁴⁵ Mi se slažemo s Ibn-Kesirom u vezi sa Kurtubijevim tumačenjem, izuzev mišljenja Kurtubija da Harut i Marut predstavljaju apoziciju za šejtana, budući da u prirodi šejtana nije da daje savjete ljudima u stilu: "Mi smo za vas iskušenje, pa nemojte nevjernici biti!" Naprotiv, jedna od njihovih najvažnijih funkcija i osobina prirode koja im je dana, jeste da iskušavaju ljude i zavode ih. Zato ja smatram da je vjerovatnije da su Harut i Marut apozicija za ljude, pa bi, u skladu s tim, zna~enje ajeta bilo slijedeće: "Nije Sulejman bio nevjernik, niti je dvojici meleka objavljen sihr (vradžbina), nego su šejtani nevjernici zato što oni ljude poučavaju vradžbini, tj. što poučavaju Haruta i Maruta, dva čovjeka koji, potom, poučavaju druge ljude. Oni, međutim, nikoga ne pouče, a da mu ne kažu: "Mi smo iskušenje i nemoj biti nevjernik!" Prema tome, Harut i Marut simboliziraju ljude u čijoj je prirodi savjetodavstvo, a time se ujedno odriče da je Allah objavio sihr dvojici meleka, te da su oni, potom, tome poučavali

- da su dva melekaU vezi s tim navodi se pri~a o Veneri i dva meleka, Harutu i MarutuPrenosioci ove pri~e smatraju da su Harut i Marut dva meleka, koje je Allah spustio s neba dav{i im strast ljudsku, zatim je pred njih stavio neku izuzetno lijepu `enu, koju su oni poku{ali zavestiOna im je odgovorila da }e pristati pod uvjetom da {irk u~ine (Allahu suparnika pridru`e), {to su oni odbili..Zatim je ponovo do{la pred njih uvjetuju}i tada da nekoga ubiju, {to su oni odbilizatim je do{la i tre}i put, pa su je ponovo poku{ali zavesti, a ona ih je stavila pred izbor: ili da {irk u~ine (prihvate ne{to uz Allaha za bo`anstvo) ili da nekoga ubiju, ili da popiju ~a{u vinaOni su izabrali najmanje od tri zla (grijeha), vino, pa su popili ~a{uNakon toga, vino je odigralo svoju ulogu, pa su po~inili {irk, ubili ~ovjeka, a potom po~inili preljub! Kada su se otrijeznili, `ena im je saop}ila {ta su u~inili pod utjecajem vina, nakon ~ega su se oni gorko pokajali..Po`eljeli su da se vrate na nebo, ali nisu mogliOsje}ali su svu gnusnost zlodjela koja su po~iniliAllah ih je potom stavio pred izbor: da odaberu kaznu na ovome ili na drugome svijetuOni su odbrali osovjetsku privremenu umjesto onosvjetske vje~ne kazne@ena ih je tada upitala da li znaju rije~ uz ~ije se izgovaranje mogu popeti na nebo ili si}i s njega, i oni su joj kazali tu rije~Ona je to izgovorila i odletjela na nebotamo se, me|utim, pretvorila u zvijezdu...!!! To je bila Venera..!!!!?

Ova pri~a ima oko dvadeset predanja, ali nijedna od njih i pored brojnosti ne ve~e se za Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellemMnogi znaci hadisa, hafizi i komentatori Kur'anu ovu pri~u odbacuju, a razlog je tome {to ona u cijelosti pripada izvije{}ima Izraeli}ana, jer ne postoji sahil (vjerodostojno predanje) s lancem vezanim direktno za Iskrenog i ^asnog, koji ne govori po svom hiru..Iz sadr`aja Kur'ana mo`e se vidjeti osnovni smisao pri~e bez detalja i obja{njenja, a mi vjerujemo u ono {to stoji u Kur'anu, jer Allah najbolje zna {to stvarno Njemu pristoji, a {to ne pristoji ni Njemu ni Njegovim melecima.⁴⁶

ljude. Jer, u osnovi sihra je nevjerstvo, pa to ne može poučavati onaj ko nije nevjernik, kao što to ni učenik ne može naučiti a da istovremeno ne pogazi svoju vjeru. To nije primjerenomelećima, koji su čisti od nevjerstva, pa ga oni niti poučavaju niti uče od koga. Allah nije zadovoljan da Njegovi robovi budu nevjernici!

⁴⁶ Ova pri~a nema vjerodostojan osnov, što navode mnogi znaci hadisa i komentatori Kur'anu, jer nema vjerodostojnog hadisa koji to potvrđuje. Prema tome, ona je i u pogledu lanca predanja i u pogledu teksta nepouzdana, i to iz više razloga:

- Njih dvojica nikoga nisu u~ili dok mu ne bi rekli: "Mi samo isku{avamo, a ti nemoj biti nevjernik!" Ebu-D`afer er-Razi, s lancem prenosilaca, prenosi od Ibn-Abbasa da je rekao: - Kada bi im do{ao neko ko `eli sihr (~aroliju), oni bi ga sprije~ili govore}i mu: "Mi smo samo isku{enje, pa ne budi nevjernik, jer su znali {ta je dobro, {ta zlo, {ta je nevjerstvo, a {ta iman, a znali su i da je sihr izraz nevjerstva." Zatim ka`e: - Kada bi njima ~ovjek do{ao, oni bi mu rekli da dole na to i to mjesto, a kada bi do{ao, ugledao bi {ejtana, koji bi ga pou~ioIz njega bi izi{lo svjetlo koje bi video kako sija na nebu, pa bi rekao: "Te{ko meni, {ta uradih!" Es-Suddi ka`e: - Kada bi im do{ao neki ~ovjek sa `eljom da ga pou~e sihru, oni bi ga savjetovali govore}i: "Ne budi nevjernik, jer mi smo samo isku{enje...!", a kada ne bi odustao, rekli bi mu: "Oti|i do onog pepela i pomokri se na njega!" Kada bi to u~inio, iz njega bi bljesnulo svjetlo imana do neba, zatim bi se pojavilo ne{to crno poput dima {to bi nestalo na nebuTo je bio imanZatim bi se ponovo pojavilo ne{to tako i to bi do{lo do njegovih u{iju i do svega drugogTo je bila Allahova srd`baKada bi im to

1. Oni navode da je Allah objavio dvojici meleka sihr (čarolije), što je kao takvo izraz nevjerstva. Postavlja se pitanje: kako da Allah dozvoli svojim bezgrješnim melecima da se ponašaju kao nevjernici i poučavaju ljudi čaroliji i nevjerstvu, kad Allah kaže "da On nije zadovoljan da Njegovi robovi budu nevjernici". (39:7)

2. Pretvaranje čovjeka u zvijezdu nemoguće je i nije u skladu s Božijim zakonima na Zemlji.

3. Iz ove se priče vidi da su Harut i Marut odabrali kaznu na ovome svijetu, što pretpostavlja da će oni tu živjeti do Sudnjeg dana, kako bi proživjeli osovjetsku kaznu, da će biti u bunaru u Babilonu i poučavati ljudi čarolijama bez prestanka.

To je neprihvatljivo iz više razloga:

a) Na osnovi riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: /96/ "Nakon stotinu godina neće ostati na Zemlji oni koji su na njoj danas." Prema tome, ukoliko pretpostavimo da su oni živjeli u Poslanikovo vrijeme, trebalo je da umru nakon sto godina od kada je on to izgovorio, što je suprotno njihovoj osovjetskoj kazni, koja će prema ovoj priči trajati do Dana sudnjega.

b) Ako su oni još uvijek u babilonskom bunaru i ako poučavaju ljudi

čaroliji, bilo bi neophodno da to Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spomene, ili izviđeša o tome ili ljudima koje su poučili čaroliji u svojoj školi da dodu do nas!!!?

c) Ako je njihova pozicija u odnosu na druge ljudi određena time da ih pouče čaroliji, trebalo bi da to mjesto bude poznato u Babilonu, koji se nalazi u Iraku. Međutim, do sada nije otkriven ovaj bunar u Babilonu niti bilo šta o njemu.

4. Ova je priča sastavni dio tradicije sinova Israilovih, odnosno, laži njihovih svećenika.

Neumitno je za priču kao ova, za koju pouzdani učenjaci i komentatori navode da potječe od židovskih svećenika, da nije istinita, odnosno da je možda dio pradavnog simbolizma, kao što navodi Al-Hatib. Šejh Ibn-Hadžer el-Hejtemi el-Mekki, u svom djelu "Ez-Zewadžir", ovu priču odbacuje, a Kurtubi navodi da je sve to nepouzdano i daleko od Ibn-Omera, odnosno da ništa nije tačno. Al-Hafadži kaže: "Znaci hadisa kažu da su svi prenosoci u lancu ove priče nepouzdani, zato je ova priča lažna, neistinita, patvorena i izmišljena, te nema osnova da se navodi ili prepisuje osim s ciljem da se ukaže na njenu neutemeljenost, što smo i mi učinili.

saop}io, oni bi ga pou~ili ~arolijuTo je smisao rije~i Allaha Uzvi{enog:

"Mi samo isku{avamo, a ti nemoj biti ne-vjernik!", te rije~i :

"I ljudi su od njih dvojice u~ili kako }e mu`a od `ene rastaviti." Tako bi ljudi od Haruta i Maruta nau~ili ~aroliju upu{taju}i se u poku|ena djela i idu}i ~ak dotle da rastavlja mu`eve od `ena, bez obzira na njihovu vezanost i bliskostTo je djelo {ejtansko, kao {to prenosi Muslim u svom Sahihu od D`abir ibn Abdullahe, r.a., koji navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /97/ - [ejtan svoj prijesto postavlja na vodi, a zatim {alje svoje izaslanike ljudimaOnaj ko je svojim polo`ajem njemu najbli`i, taj predstavlja najve}e isku{enjeTada neki od njih dolaze i govore: "Bio sam s jednim ~ovjekom, pa kada sam ga napustio, on govori to i to..." Iblis tada ka`e: "Ne, ni{ta nisi u~inio!" Zatim drugi dolazi, pa ka`e: "Nisam ga napustio dok ga nisam rastavio od njegove porodice!" On ga tada pribli`i sebi i ka`e mu: "Da, tako treba!" Uzrok rastavljanja mu`a od `ene u tom je slu~aju samo priviljenje ~ovjeku ili `eni, kojim im se prikazuju ru`an lik ili postupci druge osobe, ili ne{to drugo {to mo`e dovesti do rastave!

"...ali oni nisu mogli nikome bez Allahove volje nauditi" Sufjan es-Sevri ka`e: "Osim Bo`ijom odredbom"Hasan al-Basri to tuma~i ovako: "Da, ko `eli, Allah im da vlast nad njim, a ko ne `eli i ne da."

Zatim: "U~ili su ono {to }e im nauditi i od ~ega koristi ne}e imati", tj{to }e im nanijeti {tetu u vjeri, a ne}e donijeti korist ravnu toj {teti,

"iako su znali da onaj ko to sebi pribavi, na drugom svijetu nikakve sre}e ne}e imati" Dakle, `idovi koji su uzeli ~aroliju umjesto da slijede Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, znali su da - onaj ko to bude ~inio - na drugome svijetu ne}e imati nikakve sre}e, odnosno, nikavog dobitkaTo navode Ibn-Abbas, Mud`ahid i Es-Suddi.

"A doista je jadno ono za {to su se prodali, kada bi samo oni to znali." /102/ "A da oni vjeruju i boje se, nagrada od Allaha bi im bila bolja, kada bi samo znali!" /103/ Uzvi{eni

ka`e: Kada bi oni znali {ta im je savjetovano, vidjeli bi da je doista jadna zamjena za vjeru ~arolija koju su uzeli umjesto da vjeruju i slijede Poslanika! Jer da oni vjeruju u Allaha, Njegovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, i ranije

Njegove poslanike, te da se ~uvaju zabrana Allahovih, oni bi od Allaha dobili nagradu, {to bi im bilo bolje od onoga {to su sebi odabrali i sa zadovoljstvom prihvataliA rije~i:

"A da oni vjeruju u Allaha i boje se" potvr|uju nevjerstvo ~arobnjaka (vra~eva) Omer ibnul-Hattab, r.a., pisao je "da ubiju svakog ~arobnjaka, bio mu{karac ili `ena", pa to navodi i Et-Buhari u svom SahihuDesilo se, tako|er, da jedna slu{kinja za~ara Hafsu, majku Vjernika, r.a., pa je ona naredila da bude ubijenaAllahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: /98/ "Kazna za ~arobnjaka jeste pogubljenje ma~em." To prenosi Et-Tirmizi, a navodi i Et-Taberani u drugom predanju od D`unduba i direktno od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem^arolija se ne mo`e odstraniti sli~nim (~arolijom), nego je najkorisnije kao {to Allah objavljuje Svom Poslaniku da se to odstrani surama "El-Mu'awizeteyn" (Al-Feleq i En-Nas), jer i u hadisu stoji: /99/ "Oni koji se hoje od toga za{tititi, ne mogu to ~initi ni~im kao ovim dvjema surama", zatim u~enjem "Ajjetul-Kursije", jer i ona odstranjuje {ejtana.

^arolija (sihr) stvarno postoji, iako to neki poput mutesilita i nekih drugih odbacuju^arolija je ~in nevjerojanja (kufr) kao {to je ~in nevjerojanja i pou -~avanje ~aroliji, pa su i vra~ i onaj koji tome pou~ava nevjerniciMe|u u~enjacima postoje razila`enja u pogledu davanja mogu}nosti tra`enja pokajanja od toga, pa neki smatraju da je potrebno da se pozovu na pokajanje, a ako odbiju - da se ubiju, dok drugi smatraju da nema potrebe za pokajanjem, nego ih valja obavezno pogubitiTo je zasnovano na rije~ima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Kazna za vra~a jeste pogubljenje ma~em", {to je u~inila i Hafsa, r.a., sa svojom slu{kinjom koja ju je op~aralaOna je naredila da bude pogubljena, {to je i u~injenoNigdje se ne spominje da je prije toga tra`eno da se pokajeIsto je i u slu~aju pisma Omara ibn Hattaba, r.a., koji je pisao svojim namjesnicima "da pogube svakog ~arobnjaka."⁴⁷

Ima vi{e vrsta sihra i svi su zli jer se obavljaju uz tra`enje pomo}i od

⁴⁷ Smatramo da nema potrebe tražiti da se vrač pokaje. Naprotiv, potrebno ga je odmah pogubiti i to iz slijedećih razloga:

1. na osnovi ajeta iz Kur'ana i hadisa Allahovog Poslanika, salla - llahu alejhi ve sellem, i

2. u cilju onemogućavanja učenja čarolije, poučavanja drugih, prakticiranja i širenja u narodu. Jer grijese svi koji smatraju da treba dozvoliti čarolije kako bi se od nekoga odstranio sihr. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poučio nas je da to činimo uz pomoć dviju sura "El-Mu'awwizeteyni".

{ejtana ili uz ~aranje, zapise, ha-majlije,⁴⁸ lijekove ili paru (dim), {to je lo{eAllah to najbolje zna!

يَأَيُّهَا

الَّذِينَ أَمْنَوْا لَا تَقُولُوا رَعْنَا وَقُوْلُوا أَنْظَرْنَا وَاسْمَعُوا وَالْكَافِرُونَ
عَذَابُ أَلِيمٌ ⑩١ مَا يَوْدُ الدِّينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ وَلَا الْمُشْرِكُونَ
أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ
وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ⑩٥

- O vjernici, ne govorite "Raina!", nego recite "Unzurna!" i slu{ajteA nevjernicima bolna patnja pripada/104/ "Sljedbenici Knjige koji ne vjeruju a ni idolopoklonici, ne vole da se vama od Gospodara va{eg bilo kakvo dobro objaviAllah milost Svoju daruje kome On hoje; Allah je neizmjerno dobar."/105/

Allah Uzvi{eni zabranio je Svojim robovima, vjer-nicima, da opona{aju nevjernikeOvaj se ajet odnosi na `idove koji su se pretvarali kada su govorili `ele|i tako omalova`iti Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellemTako su oni, Allahovo prokletstvo na njih, umjesto da ka`u "Slu{aj nas", govorili "uvaj nas", pretvaraju|i se da ne razumijuIsto tako, kada bi htjeli pozdraviti, govorili su "Neka je na vama sam!", tjsmrt! Zato je nama nare|eno da im odgovaramo "I na vas!" - jer na{ }e odgovor biti prihva}en, a njihov ne}eCilj je, dakle, u tome {to je Allah, d`.{., vjernicima zabranio da opona{aju nevjernike, bilo u govoru ili u djelimaZato Allah Uzvi{eni ka`e:

- O vjernici, ne govorite "Raina!", nego recite: "Unzurna!" U hadisu imama Ahmeda, sa lancem prenosilaca od Ibn-Omera, r.a., stoji: - Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: /100/ "Do{ao sam pred Sudnji dan sa sabljom kako bi se samo Allahu klanjalo, bez ikakvog suparnikaOn je dao da mi opskrba bude u sjenci moga koplja, a bit }e poni`en i omalova`en svako ko mi se suprotstaviA ko bude opona{ao neki narod taj mu i pripada." (Prenosi Ebu-Davud.) Ovim se o{tro zabranjuje i prijeti svakom onom ko opona{a navjernike u svemu {to [erijatom nije propisanoAta ka`e: - Rije~i "ne slu`ite se rije~ima '^uvajte nas!" bile su u upotrebi kod Ensarija, pa je to Allah ovim ajetom zabranio." U

⁴⁸ Tj. zapise i hamajlije koje nemaju šerijatske osnove.

vezi s tim postoje i druga bliska mi{ljenjaTako Ibn-D`erir navodi da je ta~no da je time Allah zabranio vjernicima da govore Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, "uvaj nas!", budu}i da su to rije{i koje Allah ne voli.* Sli~no je i s rije~ima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: /101/ "Gro`e nemojte nazivati el-kermu, nego ga nazivajte "el-hable" (trs ili ~okot)Nemojte govoriti "Moj rob", nego govorite "Moj mladi)".

"Sljedbenici Knjige koji ne vjeruju, a ni idolopoklonici, ne vole da se vama od Gospo -dara va{eg bilo kakvo dobro objavi." Ovim Allah Uzvi{eni pokazuje koliko su idolopoklonici i sljedbenici Knjige koji ne vjeruju, neprijatelji vjernicima koje Allah upozorava da ih ne opona{aju i da prekinu ljubav prema njima, a zatim ukazuje na blagodati koje je dao vjernicima u vidu kompletog i savr{enog [erijata, koji im je poslao preko Svoga Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa ka`e:

"Allah milost Svoju daruje kome On ho}e; Allah je neizmjerno dobar."

* مَنْسَخٌ مِّنْ إِعْلَمٍ أَوْ نُسْخَةٌ بِهِرِّ مِنْهَا
 أَوْ مُشَاهَّدٌ لَمْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَقِيرٌ الْمَغْتَلَمُ أَنَّ اللَّهَ
 لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا كُمَّ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ



"Mi nijedan ajet ne mijenjamo, niti ga u za -borav ostavljam, a da bolji od njega ili sli~an njemu ne donešemo! Zar ti ne zna{ da Allah sve mo`e?"/106/ "Zar ti ne zna{ da Allahu pripada vlast i na nebesima i na Zemlji i da, osim Allaha, ni za{titnika ni pomaga~a nemate?" /107/

Iraz / "dokidanje, derogiranje" u arapskom jeziku dolazi od glagola / "prepisati, otisnuti knjigu", tjprenijeti je sa jadne na drugu kopiju[erijatski, to je dokidanje jedne odredbe drugom koja je do{la poslije nje, na osnovi [erijatskog argumentaNekada je derogiranje () potvrda odre|enog teksta uz dokidanje zakonske odredbe, kao {to su, npr., dokidanje obaveze milostinje (sadake) prije nego {to pitaju Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, dokidanje odredbe da musliman istraje u borbi protiv deset nevjernika i svo|enje tog

* I to zato što taj izraz kod židova ima loše značenje pa su se na taj način izrugivali Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, (prim. rec.).

broja na dvaOvdje spada i progla{enje ne~ega {to je dozvoljeno (halal) zabranjenim (haram) i zabranjenog dozvoljenim, kao i onog {to je pohvalno (mubah) nedopustivim, odnosno ne~ega nedopustivog pohvalnim..To se odnosi isklju~ivo na pitanja nare|enja i zabrana, dopustivosti ili nedopus- tivosti, spre~avanja ili pohvalnog odobravanja i ne odnosi se na ono {to se saop}ava ili konstatiuje gdje nema niti onoga {to se dokida, niti onoga {to dokida.⁴⁹ Nekada je to, me|utim, potvrda odre|ene [erijatske odredbe uz dokidanje napisanog teksta, kao {to Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ka`e: /102/ "Ako starac ili starica po~ine blud, obavezno ih kamenujte.."

"Mi nijedan ajet ne mijenjamo", tjne zamjenjujemo njegovu [erijatsku odredbu,

"niti ga u zaborav ostavljam"Rije~i ~itaju se na dva na~ina (kiraeta): / "**niti ga u zaborav ostavljam**" i / "**niti ga odgalo**"Prema prvom kiraetu to, dakle, zna{i "niti ga u zaborav ostavljam", a prema drugom "niti ga odla`emo".

U vezi s rije~ima Uzvi{enog: "Mi nijedan ajet ne mijenjamo niti ga u zaborav ostavljam", Abdurrezzak navodi predanje od Ma'mera, a ovaj od Katade, koji je rekao: "Allah Uzvi{eni je davao da Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zaboravi {to On ho}e, a dokida {to On ho}e." Abd ibn Umejr, Mud`ahid i Ata ka`u da rije{i: zna{e "**odla`e ih i ostavlja za kasnije**", a Ibn-ebi-Hatem s lancem od Ibn-Abbasa navodi da je on rekao: - Obratio nam se jednom prilikom Omer, r.a., i rekao: "Allah Uzvi{eni ka`e:

"Mi nijedan ajet ne mije -njamo niti odgalo", tjodla`emo." Rije~i Uzvi{enog: "...a da bolji od njega, ili sli~an njemu ne donešemo!" zna{i, u pogledu [erijatske odredbe u odnosu na interes za -du`enih vjernikaU vezi s tim Katade ka`e: "U ovom ajetu je olak{ica i povlastica, naredba i zabrana."

Rije~ima:

"Zar ti ne zna{ da Allah sve mo`e? Zar ti ne zna{ da Allahu pripada vlast i na nebesima i na Zemlji i da, osim Allaha, ni za{titnika ni pomaga~a nemate." Uzvi{eni Allah ovim rije~ima upu}uje Svoje robe pokazuju}i im da On raspola`e stvorenim svijetom po Svojoj volji, budu}i da je On i Tvorac i

⁴⁹ Isto je i s ajetima koji se odnose na "tevhid" (vjeru u Jednog i Jedinog Allaha), gdje nema niti onoga što se dokida, niti onoga što dokida, jer Allah je Jedan i Jedini i u pogledu gospodarenja i stvari božanstva, i u pogledu imena i atributa, tako da nema mjesta za bilo kakvo dokidanje.

Naredbodavac Prema tome, kao {to je On svjetove stvorio po Svojoj volji, kao {to daje sre}u kome On ho}e, a nesre}u kome ho}e; kao {to daje zdravlje kome ho}e, a bolest kome ho}e; upu}uje koga ho}e, a poni`ava koga ho}e, isto tako On donosi odredbe za Svoje robe po Svojoj volji, dozvoljava {ta On ho}e, a zabranjuje {ta ho}e, dopu{ta kao pohvalno {ta ho}e, a ne dopu{ta {ta ho}e On je Onaj Koji odre|uje {ta ho}e bez naknadne posljedice i pitanja u vezi s Njegovom odredbom, za razliku od stvorenja koja su odgovornaOn isku{ava Svoje robe i njihovu pokornost Njegovim poslanicima, ~inom dokidanja odredbi tako da nare|uje ono u ~emu je interes koji On zna, a potom to zabranjuje u skladu sa Svojim znanjemStoga je za izvr{enje Njegovih naredbi nu`na maksimalna pokornost i slijeljenje poslanika prihva}anjem svega {to oni donose, provolenjem u praksu njihovih naredbi i izbjegavanjem svega {to zabranjuju i {to spre~avajuNa ovome je mjestu odgovor `idovima, obja{njenje njihovog nevjerojanja i raskrinkavanje njihove sumnji~avosti u pogledu "nedopu{tenosti" derogiranja ajetaNaime, oni su negirali dokidanje odredaba Tevrata, kao {to su negirali i vjerovjesni{two Isaa, a.s., i Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellemZato njih Allah obavje{tava da Njemu pripada vlast na nebesima i na Zemlji, da su stvorenja u Njegovoj vlasti i pokornosti, te da i oni moraju slu{ati i biti pokorni Njegovim zapovijedima i zabranama, jer On mo`e narediti {ta On ho}e, a zabraniti {ta ho}e; mo`e dokinuti {ta ho}e, a potvrditi {ta ho}e i to sve onako kako On `eli i ho}e da naredi, odnosno zabrani.

@idovi su negirali ~in derogiranja (nesh) zato {to su bili nevjernici i inad`ije, jer sam razum ne isklju~uje mogu}nost derogiranja pojedinih odredaba, budu}i da Allah donosi odredbe po Svojoj volji i ~ini {to sam ho}e.

Derogiranja je bilo i u ranije objavljenim knjigama i {erijatskim propisimaTako je Ademu bilo dozvoljeno da se njegove k}erke udaju za njegove sinove, a potom je to zabranjeno; Nuhu je bilo dozvoljeno da jede meso svih ~ivotinja nakon izlaska iz laje, a potom je to zabranjeno; Israfilu i njegovim sinovima bilo je dozvoljeno stupanje u brak sa dvije sestre, a u Tevratu i nakon njega zabranjeno; Ibrahimu je nare|eno da zakolje svoga sina, a potom je to dokinuto prije nego je on to u~inio@idovi su sve ovo znali i priznavali, ali su sami to odbijali, dok se muslimani sla`u da je ~in

derogiranja pojedinih Allahovih odredbi dopu{ten, imaju}i u vidu veliku mudrost sadr`anu u tome.

أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَوْرَ سُلْكَوْ كَمَا سُلِّمَ مُوسَىٰ مِن قَبْلٍ وَمَن يَتَدَلَّ
الْكُفَّارُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلُ
⑩٦١

"Zar da tra`ite od svog Poslanika kao {to su prije od Musaa tra`ili?! A ko vjerovanje za -mijeni nevjerojanjem, taj je s Pravog puta zalutao."/108/

Allah Uzvi{eni zabranjuje vjernicima da mnogo ispituju Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, o stvarima prije nego se dogode, pa tako{er ka`e:

"O vjernici, ne zapitkujte o onome {to je vam pri~initi neprijatnosti ako vam se objasni; a ako budete pitali za to dok se Kur'an objavljuje, bit }e vam obja{njeno." (5:101) Dakle, ako budete pitali o detaljima u vezi s tim nakon {to bude objavljeno, to }e vam biti obja{njeno Zato, ne pitajte za ne{to prije nego se dogodi (pojaviti) jer mo`e biti zabranjeno upravo zbog tog zapitkivanja! U tom smislu, u jednom vjerodostojnjom (sahih) hadisu stoji: /103/ "Najve}i prestupnik me{u muslimanima jeste onaj koji bude pitao o ne~emu {to nije zabranjeno, pa zbog njegovog zapitkivanja to bude zabranjeno." U Sahihima El-Buharije i Muslima navodi se hadis od Mugire ibn [u'beta koji ka`e da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, /104/ "zabranjivao prije u stilu reklakazala, bespotrebno tro{enje imovine i preveliko zapitkivanje"U Muslimovom Sahihu stoji: /105/ "Ne zapitkujte me puno, jer oni prije vas propali su zbog prevelikog zapitkivanja i neslaganja s vjerovjesnicima koji su im bili poslani! Ako vam ne{to naredim, uradite to onako kako mo`ete, a ako vam ne{to zabranim, izbjegavajte to!"

..

"Zar da tra`ite od svog Poslanika kao {to su prije od Musaa tra`ili?!" Ove rije{ni odnose se i na vjernike i na nevjernike budu}i da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poslan svima, {to se vidi i iz slijede}eg ajeta:

"Sljedbenici Knjige tra`e od tebe da im s neba spusti{ KnjiguPa, od Musaa su tra`ili i vi{e od toga kada su govorili: 'Poka`i nam Allaha zorno!' Zato ih je, zbog sile njihove, munja o{inula!" (4:153) Iz ovoga se vidi da Allah upu}uje prijekor onima koji Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, postavljaju pitanja

dodijavaju}i mu i izmi{ljaju}i koje{ta (zbog svoje tvrdoglavosti i izmi{ljanja}), kao {to su i sinovi Israilovi postavljali pitanja Musau, a.s., zbog tvrdoglavosti, la`i i inada Allah Uzvi{eni ka`e:

"A ko vjerovanje zamijeni nevjerovanjem, taj je sa Pravog puta salutao", tjko kupi nevjerstvo za vjerovanje, "taj je sa Pravog puta salutao", , odnosno krenuo na put neznanja i zablude.

وَدَكَثِيرٌ مِنْ أهْلِ

الْكِتَابِ لَوْ يُرِدُونَ كُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارٌ حَسَدُوكُمْ عِنْ دُنْيَاكُمْ
مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَأَعْفُوا وَاصْفَحُوا هَذِهِ يَأْتِي اللَّهُ بِمَرْءَةٍ
إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَوِيرٌ ۝ وَقَيْوُا الصَّلَاةُ وَأَنْوَلَ الزَّكَاةَ وَمَا فِي دُنْيَا
لَا فِي دُنْيَا خَيْرٌ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ ۝

"Mnogi sljedbenici Knjige voljeli bi, iz li~ne zlobe svoje, da vas, nakon va{eg vjerovanja, vrate u nevjernike, nakon {to im je istina jas -nom postala! Ali vi oprostite i preko toga prijelite, dok Allah Svoju odluku ne donese Allah je doista svemo}an." /109/ "I namaz obavljajte i zekat dajite, a dobro koje za sebe date, na}i }ete kod Allaha Allah doista vidi {ta vi radite."/110/

Allah ovdje upozorava vjernike da ne idu putem kojim ih navode nevjernici izme|u sljedbenika KnjigeOn im ukazuje na njihovo prikriveno i otvoreno neprijateljstvo, odnosno na zlobu i zavist njihovu prema vjernicima, iako oni znaju njihove vrijednosti kao i vrijednosti Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellemOn nare|uje Svojim robovima da prije|u preko svega toga, oproste i to podnesu dok im Allah ne da pomo} i pobedu, te im nare|uje da obavljaju namaz i daju zekat.

Ima mi{ljenja da je ovaj ajet objavljen kao odgovor Hujejj ibn Ahtabu i Ebu-Jasir ibn Ahtabu, koji su me|u `idovima pokazivali najvi{e zlobe i zavisti prema Arapima, zbog toga {to ih je Allah odlikovao i poslao im Svoj Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem Zato Allah, d`.{., saop}ava da bi `idovi, iz zavisti, voljeli da se muslimani ponovo vrate u nevjerstvo, nakon {to su se uvjerili u istinitost Muhammedovog, sallallahu alejhi ve sellem, poslanstva, ~iju potvrdu nalaze u Tevratu i Ind`iluOni nisu vjerovali u njega (Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem) iz zavisti i zlobe, jer je

pripadao drugom narodu.

"Ali vi oprostite i preko toga prijelite", tjoprostite onima koji podstiu i pot -paljuju neprijateljstvoTo je, me|utim, bilo u po~etku, ali je dokinuto rije~ima Uzvi{enog :

"...i mnogobo{ce ubijajte gdje god ih na|ete"(9:5) Tako su, kako navode Ebul-Alije, Rebi' ibn Enes, Katade i Serrij, ovaj i neki drugi ajeti dokinuli pra{tanje i prela`enje preko navedenih djelaTo je dokinuto "ajetom sablje" ().

Na to ukazuju i rije~i Uzvi{enoga: "dok Allah Svoju odluku ne donese Allah je, doista, svemo}an", tjdok Allah ne dozvoli njima da stupe u borbu.

"I namaz obavljajte i zekat dajite, a dobro koje za sebe date, na}i }ete kod Allaha." Ovim rije~ima Allah Uzvi{eni sugerira njima da se bave onim {to je im donijeti koristi i ~ija }e posljedica biti pozitivna na Sudnjem danu, odnosno da obavljaju namaz i daju zekat, kako bi im Allah osigurao pomo} i pobedu na ovome svijetu, ali i na Dan svjedo~enjaZato Uzvi{eni Allah ka`e:

"Allah doista vidi {to vi radite." Zna~i, On, d`.{., ne}e zanemariti, niti }e se izgubiti ijedno djelo koje neko u~ini, bilo dobro ili zlo, svakog }e nagraditi prema njegovim djelimaIbn-D`erir ka`e da Allah, d`.{., ovim saop}ava ljudima da On izuzetno dobro vidi sve {to oni ~ine, kako bi Mu bili u cijelosti pokorni i kako bi bili oprezni da ne grieje{e.

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُوَ أَوْ نَصْرَى لِلَّهِ أَمَانِيْهُمْ
قُلْ هَا لَوْ بِرَهْنَتْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ بِإِنْ أَمْلَ وَجْهَهُ لَهُ
وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرٌ عِنْ دِرِيْهِ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ ۝
وَقَالَتِ الْيَهُودُ لِيَسَتِ الْصَّرَائِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ الْمُصْرِيَ لِيَسَتِ الْيَهُودُ
عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مُشَكَّ
قَوْلِهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ وَمِنَ الْقِسْمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْلَفُونَ ۝ ۝

- Oni govore da u D`ennet ne}e u}i niko osim onoga ko bude `idov ili kr{}ani! To su puste `elje njihove! - Reci: "Dajte svoj dokaz, ako istinu gorovite!" /111/ "A nije tako! Onome ko se bude Allahu predao i usto dobra djela ~inio, pripada nagrada kod Gospodara njegova; takvi se ne}e ni~ega bojati, niti }e za bilo ~im tugovati." /112/ "@idovi govore: 'Kr{}ani nisu na pravom putu', a kr{}ani ka`u: '@idovi

nisu na pravom putu', a oni Knjigu ~itaju! Tako govore oni koji ne znaju." Allah }e im na Sudnjem danu presuditi u onome o ~emu se oni ne sla' u/113/

Allah Uzvi{eni obja{njava oholost `idova i kr{}ana, jer i jedni i drugi samo za sebe tvrde da niko osim njihovih pripadnika ne}e u}i u D`ennetU Suri **"El-Maida ("Trpeza")"** On saop}ava kako oni govore:

"Mi smo djeca Allahova i miljenici Njegovi." (Ibid., 5:18) Allah Uzvi{eni pokazuje da je to la`na tvrdnja, navode}i da }e ih kazniti za grijeha njihoveA da je istina to {to tvrde, On ih ne bi kaznio! Zato ovdje ka`e: "To su samo njihove `elje puste." Ebul-Alije u vezi s tim ka`e: "To su `elje koje su o~ekivali od Allaha bez osnova." Zatim Allah ka`e:

"Dajte svoj dokaz, ako istinu govorite!", tjdajte svoj dokaz i obja{njene ako je istina ono {to tvrdite!

A zatim ka`e *"A nije tako! Onome ko se bude Allahu predao i usto dobra djela ~inio."* Seid ibn D`ubejr u vezi s tim ka`e: "Svakako, ko se iskreno bude Allahu predao i dobra djela ~inio, tjslijedio Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem" Da bi ne~ije djelo bilo primljeno, mora ispuniti dva uvjeta: da bude iskreno predan samo Allahu i da postupa ispravno i u skladu sa [erijatom]Prema tome, ako bude iskren ali ne postupa ispravno, ne}e mu biti prihva}enoU tom smislu i Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ka`e: /106/ "Ko uradi ne{to {to nije u skladu s na{om stvari (tjs islamom), to se odbacuje." (Prenosi Muslim od Ai{e, r.a.)

Allah Uzvi{eni ka`e:

"I Mi }emo pristupiti djelima njihovim {to su ih ~inili i u prah i pepeo ih pretvoriti." (25:23) Ukoliko, pak, djelo bude u skladu sa [erijatom, ali bude bez iskrrene namjere uraleno, ono }e tako|er biti odba~eno i bit }e tretirano kao djelo licemjera i dvوليـnjakaZato Uzvi{eni ka`e:

"Ko `udi da se susretne s Gospodarom svojim, neka dobra djela ~ini i nikoga Mu u ibadetu ne pridru`uje kao suparnika." (18:110) Zatim, ka`e:

"Takvi se ne}e ni~ega bojati, niti }e za bilo ~im tugovati." Za to su njima osigurane nagrade, a sigurni su i od straha, jer oni se ne}e ni~ega {to predstoji bojati, niti }e tugovati za bilo ~ime {to je pro{lo i {to su ostavili iza sebe.

"@idovi govore: "Kr{}ani nisu na pravom putu", a kr{}ani ka`u:

"@idovi nisu na pravom putu", a oni Knjigu ~itaju!..." Allah Uzvi{eni obja{njava me|usobnu suprotstavljenost, mr`nju, neprijateljstvo i tvrdokornost `idova i kr{}anaU tome smislu i Ibn-Ishak prenosi od Ibn-Abbasa da je rekao: - Kada su kr{}ani iz plemena Ned`ran do{li kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, tu su do{li i `idovski rabini koji su s njima polemizirali pred Bo`ijim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem Rafi' ibn Harmeles je rekao: "Vi niste na pravom putu", a zatim je negirao Isaa i Ind`ilJedan od ned`ranskih kr{}ana rekao je `idovima: "Vi niste na pravom putu", a zatim je negirao vjerovjesni{two Musaovo i TevratU vezi s tim, Allah je objavio rije~i:

"@idovi govore: "Kr{}ani nisu na pravom putu", a kr{}ani ka`u: "@idovi nisu na pravom putu", a oni Knjigu ~itaju!...", tjinavodi da svaki od njih u svojoj Knjizi ~itaju potvrdu onoga {to su negirali.

"Tako govore oni koji ne znaju" U vezi s rije~ima: "...oni koji ne znaju" postoje me|u u~enjacima razila`enjaAta ka`e: "To su narodi koji su `ivjeli prije `idova", dok Es-Suddi isti~e da su to Arapi koji su govorili: "Muhammed nije na Pravom putu!" Ibn-D`erir se me|utim opredijelio za mi{ljenje da je to op}i pojам koji se mo`e odnositi na sve, budu}i da ne postoji ~vrst argument koji bi potvrdio samo jedno od navedenih mi{ljenja.⁵⁰

"Allah }e im na Sudnjem danu presuditi u onome o ~emu se oni ne sla' u", tjinje me|u njima presuditi Svojom pravednom presudom.

⁵⁰ Rije~i Allaha Uzvi{enog: "...oni koji ne znaju govore", smatram da je najispravnije, a Allah najbolje zna, da se ovo odnosi na Arape, što se razumije i iz konteksta gdje se navode židovi i kršćani, sljedbenici Knjige, koji na osnovi Knjige znaju da rade suprotno onome što znaju, odnosno da to negiraju. Za razliku od njih, Arapi nisu bili sljedbenici Knjige, pa su prema tome oni ti "koji ne znaju". Zato ih Allah spominje rije~ima: "Tako govore oni koji ne znaju", tj. oni govore "da Muhammed nije na Pravom putu". Što se, pak, tiče mišljenja da se to odnosi na narode koji su živjeli prije židova, to je teško prihvatiti s obzirom da nema osnova za njihovo isticanje. Postavlja se pitanje: zašto ostaviti realnost Arapa u to vrijeme koja je bila slična realnosti židova, kada su u pitanju rije~i: "Muhammed nije na Pravom putu". Najvjerovaljnije je da su oni bili slični židovima i kršćanima koji su jedni drugima govorili "da nisu na Pravom putu", nastavljajući potom da se sami pridržavaju onoga što su narodi prije njih slijedili u vrijeme za koje ne znamo kako su se oni odnosili prema vjerovjesnicima koji su im slani. Na osnovi svega ovoga, čini mi se najvjerovaljnijim mišljenje Es-Suddija, koji ističe da se pod rije~ima

"oni koji ne znaju" misli na Arape. A Allah to, ipak, najbolje zna i On upućuje na Pravi put!

وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ نَعَمَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرْ فِيهَا إِسْمُهُ وَسَعَى فِي
خَرَابَاتِ الْأُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَابِفِينَ لَهُمْ فِي
الْآخِرَةِ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ⁵¹

"Ima li ve}eg nasilnika od onoga koji brani da se u Allahovim mesd'idima ime Njegovo spo -minje i koji radi na tome da se oni poru{e? Takvi bi trebalo da u njih samo sa strahom ulaze Oni je na ovome svijetu poni`enje do -`ivjeti, a na drugom ih ~eka kazna veli -ka."/114/

Me|u komentatorima Kur'ana postoje dva mi{ -ljenja u pogledu odre|enja onih koji brane da se u Allahove hramove ulazi i koji rade na njihovu ru{enju: jedni smatraju da su to kr{}ani koji su pomogli Nabukodonosora da sru{i Sveti hram (u Jerusalemu), a drugi, da su to idolopoklonici koji su se na dan ugovora na Hudejbiji postavili pred Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da ne bi sa svojim ashabima u{ao u Meku, pa je on zaklao svoj kurban u dolini Tuva i sklopio s njima sporazum Tada im je rekao: "Niko nije spre~avao da se ulazi u ovu Ku}u ni onda kada bi sreo ~ovjeka koji je ubio njegovog oca i brata!" Oni su mu odgovorili: "Kod nas ne mo`e u}i onaj koji je ubijao na{e o~eve u bici na Bedru dok je ijedan od nas `iv." U vezi s rije~ima: "...i koji radi na tome da se oni poru{e", oni ka`u: "one koji su spre~ivali da ulaze u njih kako bi Allahovo ime spominjali prilikom dolaska na had` i umru." Ibn-D`erir se opredjeljuje za prvo mi{ljenje dokazuju}i da Kurej{ije nisu radili na ru{enju Kabe, za razliku od Bizantinaca, koji su radili na ru{enju Svetog hrama Drugo mi{ljenje koje se prenosi od Ibn-Abbasa (a Allah to najbolje zna!) najspravnije je, jer su kr{}ani - dok su spre~ivali `idove i bili bli`i nego idovi da obavljamolitvu u Svetom hramu - slijedili ispravniju vjeruU to vrijeme spomen Allaha kod `idova nije bio prihvatljiv, budu}i da su oni ranije prokleti od Davuda i Isaa, sina Merjemina, zbog toga {to su grije{ili i neprijateljski se prema njima odnosili Idolopoklonici su protjerali Allahovog Poslanika i njegove ashabe iz Meke zabranjuju}i im obavljanje namaza u hramu KabeU vezi sa stavom da Kurej{ije nisu radili na ru{enju Ka'be, treba postaviti pitanje: koje je ru{enje ve}e od onoga {to su oni u~inili? Jer oni su protjerali Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i njegove ashabe, a Kabu uzeli za svoje kipove, kumire i idolopoklonstvo, kao {to Uzvi{eni kazuje:

"[ta preostaje, nego da ih Allah kazni, jer oni brane pristup ^asnom hramu iako nisu njegovi ~uvare Njegovi ~uvare su oni koji se Allaha boje, ali ve}ina njih to ne zna." (8:34)⁵¹ Zatim:

"Idolopoklonici nisu dostojni Allahove d'a-mije odr`avati kad sami svjedo{e da su ne-vjernici To su oni ~ija }e djela biti poni{tena i koji }e u vatri vje~no ostati." "Allahove d'a-mije odr`avaju oni koji u Allaha i drugi svijet vjeruju, koji obavljaju namaz i daju zekat, i koji se nikoga osim Allaha ne boje." (9:17,18)

Ako su ti i takvi odstranjeni i zabranjeno im da u|u u d`amiju, postavlja se pitanje: ima li ve}eg ru{enja od toga? Jer, pod odr`avanjem se ne misli samo na gradnju i podizanje d`amija, nego se misli na odr`avanje uz spominjanje Allaha u njima, na provo|enje Njegovog [erijata i na ~isto}u od prljav{tine i idolopoklonstva.⁵² "Takvi bi trebalo da u njih samo sa strahom ulaze." Ovo je informativna re~enica koja ima smisao imperativa i zna~i: ne dozvolite, ako budete u mogu}nosti, da ovi u njih ulaze, osim ako s vama imaju sporazum o miru i pla}aju d`izju Stoga je i Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nakon {to je osvojio Meku, naredio da se od slijede}e, devete godine, oglasi na Mini: /107/ "...da od te godine ne mo`e nijedan idolopoklonik had` obavljati, da oko Ku}e/Kabe ne mo`e obilaziti onaj ko je goA onaj koji je pod ugovorom va`i mu do isteka." To je, dakle, prihva}anje i provo|enje u praksi rije~i Uzvi{enog:

"O vjernici, mnogobo{ci su sama pogan i neka vi{e ne dolaze hodo~astiti ^asni hram poslije ovogodi{njeneg had`a." (9:28) Kao {to se vidi iz naprijed navedenog, ovo obe}anje Allah je ispunio zabranjuju}i pristup idolopoklonicima ^asnom hramu Allahu hvala i Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ostavio je oporuku da na Arabijskom poluotoku ne mogu ostati dvije vjere, te da se `idovi i kr{}ani odatle imaju odstraniti To je samo izraz po~asti ^asnom hramu i ~istota zemlje kojoj je Allah poslao Svoga Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, svim ljudima, da ih obraduje i opomene.

To je dakle poni`enje na ovome

⁵¹ Rije{i Allaha, d.z.: "Tako govore oni koji ne znaju" odnose na Arape idolopoklonike, a ne na Bizantince, niti narode koji su živjeli prije židova, budući da se ukazuje da oni brane pristup ^asnom hramu. Nema sumnje da su to bili Arapi idolopoklonici.

⁵² Ovo, takoder, ukazuje da se to odnosi na Arape idolopoklonike, a Allah upu{uje na Pravi put!

svijetu budu}i da je nagrada, odnosno kazna primjerena djeluPrema tome, kao {to su oni zabranjivali vjernicima pristup ^asnom hramu, i njima je zabranjen pristup; kao {to su oni vjernike protjerali iz Meke, i oni su odatle pro-tjeraniNa drugom svijetu njima pripada kazna bolna za prijestupe koje su u~inili u ^asnom hramu postavlju}i u njemu kipove i prizivaju}i druga bo`anstva osim Allaha, {to su tavaf ~inili, obilazili ga goli.

وَلِلّٰهِ الْمُشْرِقُ وَالْمُغْرِبُ فَإِنَّمَا تُولُوْقُكُمْ وَجْهُ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ
عَلَيْهِمْ

"Allahu pripadaju i istok i zapad; kuda god se okrenete, tamo je Allahovo liceAllah je, doista, neizmjerno dobar i On sve zna."/115/

Ovaj ajet sadr`i, a Allah to najbolje zna, jedan vid utjehe za Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i nje -gove ashabe koji su istjerani iz Meke i odvojeni od svoje d`amije i mesta obavljanja namazaAllahov Poslanik, dok je bio u Meki, okretao se prema Svetom hramu u Kudsu, a pred njim je bila Kaba, a kada je do{ao u Medinu, okretao se od Kabe prema Kudsu {esnaest ili sedamnaest mjesecizatim mu je Allah dozvolio da se okre}e prema Kabizato ovde ka`e:

"Allahu pripadaju i istok i zapad; kuda god se okre-nete, tamo je Allahovo lice." Ebu-Ubejd el-Kasim ibn Sellam u svom djelu **"Derogiraju}e i derogirano"** ka`e: "Had`ad` ibn Muhammed nam prenosi izvije}e uz lanac od Ibn-Abbasa da je rekao: - Prvo {to je dokinuto u Kur'anu i nama saop}eno jeste pitanje kible, a Allah to najbolje znaAllah Uzvi{eni ka`e:

"Allahu pripadaju i istok i zapad; kuda god se okrenete, tamo je Allahovo lice." Dakle, prvo je Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, odre|ena kibla i on je klanjao okrenuv{i se prema Svetom hramu u Kudsu, a napustio Drevni hram, Kabu, a potom mu je odre|eno da se okre}e Drevnom hramu, Kabi, tako {to Allah, d`.{., ka`e:

"I iz svakog mesta u koje dole{, ti lice svoje ^asnom hramu okreni, i gdje god se nalazili, vi lica svoja prema toj strani okrenite." (2:150)

Mud`ahid ka`e: "Allahu pripadaju i istok i zapad; kuda god se okrenete, tamo je Allahovo lice." Zna~i: gdje god bili, Kaba vam je kibla prema kojoj }ete se okretatiIbn-D`erir

ka`e: "Neki ka`u da je ovaj ajet Allah objavio prije nego je naredio okretanje prema Kabi." Drugi navode: "Objavljen je uz dozvolu od Allaha da se klanja dobrovoljni namaz okre}u}i se prema istoku ili prema zapadu, na putu i u slu~aju velikog strahaEbu-Kurejb prenosi s lancem od Ibn-Omera, da je on klanjao, pa mu se jahalica okrenula, te navodi da je i Allahov Poslanik to ~inio tuma~e}i ajet:

"Allahu pripadaju i istok i zapad; kuda god se okrenete, tamo je Allahovo lice." To prenose: Muslim, Et-Tirmizi, En-Nesa'i, Ibn Ebi-Hatem i Ibn-Merdevejh sa vi{e predanja od Abdul-Melika ibn ebi-SulejmanaOsnova je ovoga hadisa u dva Sahiha od Ibn-Omera i Amira ibn Rebie, gdje se ne spominje ajet.

Neki ka`u da je objavljen ljudima koji nisu znali kiblu, odnosno stranu na kojoj se nalazi, pa su klanjali okre}u}i se u razli~itim pravcimaMuhammed ibn Ishak el-Ehvazi navodi predanje sa lancem prenosilaca koji se`e do Amira ibn Rebie, odnosno njegovog oca, da je rekao: "Bili smo sa Allahovim Poslanikom jedne crne i tamne no}i i oti{li u neko mjesto gdje je jedan ~ovjek pravio od kamenja mesd`id gdje bi klanjaoKada je svanulo, vidjeli smo da smo klanjali okre}u}i se u pravcu koji nije bio prema kibliRekli smo Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: Allahov Poslani~, sino} smo klanjali a nismo bili okrenuti prema kibili." Nakon toga, Allah je objavio ajet:

"Allahu pripadaju i istok i zapad; kuda god se okrenete, tamo je Allahovo lice." Prenose Et-Tirmizi i Ibn-ebi-Hatim sa slabim predanjem, a postoje i brojna druga predanja s lancima u kojima ima slabih mesta, ali koje ipak jedni drugu podupiru[to se ti~e ponavljanja namaza u slu~aju da se utvrdi da je kibla bila pogre{no odre|ena, tu ima razli~itih mi{ljenja(Ovi dokazi, tjsam ajet i naprijed navedeni hadisi govore u prilog tome da ponavljanje nije potrebno, a Allah to najbolje zna!)

Ibn-D`erir navodi predanje s lancem od Mud`a -hida da je rekao: - Kada je objavljen ajet:

"Pozovite Me, i zamolite i ja ju vam se odazvati", oni su pitali: "U kome pravcu?", a zatim je objavljeno: "Kuda god se okrenete, tamo je Allahovo lice." Ibn-D`erir ka`e: "Rije~i:

"Allah je, doista, neizmjerno dobar i On sve zna" zna~e da On obuhva}a Svoja stvorenja neizmjernom

Dobrotom i Dare`ljivo{}u, dok rije~: / "Sveznajuji" zna~i da On izuzetno dobro zna {ta oni rade, da ni{ta ne nedostaje niti promi~e Njegovu znanju, nego da sve savr{eno dobro zna."

وَقَالُوا تَحْنَدَلَهُ

وَلَدَّا سُجْنَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّهُ لِهِ قَبْلُنَّ ⑪
بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا فَقَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ⑫

- Nevjernici govore: "Allah je sebi dijete uzeo." Uzvi{en neka je On! Naprotiv, Njemu pripada sve {to je na nebesima i Zemlji i Njemu se sve pokorava." /116/ "On je Stvoritelj nebesa i Zemlje, a kada ne{to odlu~i, On samo ka`e: 'Budi!' - i to biva." /117/

Ovaj i slijede}i ajet sadr`e odgovor kr{}anima, kao i njima sli~nim, `idovima i Arapima idolopoklonicima, koji smatrali da su meleci (an|eli) kerke AllahoveAllah isti~e da su njihove tvrdnje i rije~i da Allah ima djecu neistinite i la`ne, a zatim ka`e:

"Naprotiv, Njemu pri-pada sve {to je na nebesima i Zemlji", odnosno, nije tako kako oni izmi{l}jaju; Njemu pripada vlast na nebesima i na Zemlji; On time raspola`e, jer ih je On stvorio, On ih opskrbuje, odre|uje sve, podvrgava Sebi, upravlja i raspola`e svim po Svojoj voljiOni su svi Njegovi robovi i u Njegovoj vlasti, pa kako }e biti Njegova djeca kada djecu ra|aju parovi!? On, melutim, Veli~anstven i Uzvi{en, nema para niti ortaka u pogledu veli~ine i dostojanstva, kao {to nema ni druge, pa kako da ima dijete?!

On ka`e:

"On je Stvoritelj nebesa i Zemlje, otkuda Njemu dijete, a On nema druge? - a stvorio je svaku stvar i On sve zna" (6:101), kao i:

- Oni Govore: "Svemilosni je uzeo dijete", /88/ "Vi doista te{ko i odvratno govorite." /89/ "Gotovo da se nebesa raspadnu i Zemlja provali i planine zdroke" /90/ "[to Svemilos -nom dijete pripisuju!" /91/ "Jer nema potrebe da Svemilosni dijete ima." /92/ "Ta svi oni, i na nebesima i na Zemlji, do{i }e Svemilosnom kao robovi." /93/ "On ih sve pamti i ta~no zbraja." /94/ "I svi je Mu, na Danu sudnjemu, pojedina~no do{i." /95/ (19:88-95)

Allah Uzvi{eni ka`e:

- Reci: "On je Allah! Jedan Allah je uto~ite svakomeNije rodio i rojen

nijeI niko Mu ravan nije." (112:1-4)

U ovim ~asnim ajetima Allah potvr|uje da je On Veliki Gospodar, Kojemu nema ravnoga ni sli~noga, te da je sve osim Njega stvoreno i podvrgnuto Nje-govom gospodarenju, pa je nemogu}e da ima dijete! U tom smislu, uz komentar ovoga ajeta iz sure "El-Bekara", tj."Krava", El-Buhari navodi predanje od Ibn-Abbasa u kome se navodi Vjerovjesnikov, sallallahu alejhi ve sellem, komentar: /108/ - Allah Uzvi{eni ka`e: "Sin Ademov (~ovjek) u la` Me ugoni, a to nema pravo; On Me huli, a to nema pravo! On Me negira, tvrdi da Ja nisam u stanju ponovo o`iviti kao {to je bio, i huli Me tvrdnjom da imam sina! A Ja sam doista Uzvi{en, da bih imao drugu ili sina!" U Sahihima (El-Buharijinom i Muslimovom) se navodi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /109/ "Niko od Allaha nema vi{e strpljenja da slu{a uvrede! Oni Mu pripisuju sina, a On ih opskrbuje i dobro daje."

U vezi s rije~ima: "Njemu se svi pokoravaju" Ibn-ebi-Hatim, s lancem prenosilaca od Ibn-Abbasa navodi: "pokoravaju se", zna~i "klanjaju "; Ikreme i Ebu-Malik ka`u:

"Njemu se svi pokoravaju", zna~i "Priznaju Ga klanjaju{i Mu se", a Mud`ahid isti~e da to zna~i: "Pokoravaju Mu se".

Rije~i: "On je Stvoritelj nebesa i Zemlje", zna~e da ih On stvara bez pret-hodnog primjeraIbn-D'erir navodi da to zna~i: "On je Velik i Uzvi{en da bi imao sina; On je vladar nebesa i Zemlje, na kojima sve svjedo~i Njegovu Jedno}u i priznaje pokornost NjemuJer On je Tvorac svega iz ni~ega, Stvaralac i Davalac egzistencije bez prethodnog osnova i primjera prema kojemu bi to u~inio." Allah ovim saop}ava robovima Svojim da je melu onima koji to Njemu svjedo~e i Mesih, za kojega tvrde da je Njegov sin, pa im kazuje da je Onaj Koji je stvorio nebesa i Zemlju bez prethodnog primjera i osnova (iz ni{ta), stvorio i Mesiha bez oca i to samo Svojom Mo}i.

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يَكُونُ مِنَ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَنَا يَاهُ ذَلِكَ قَالَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَبَّهُتْ قَوْلُهُمْ قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ أَكْبَرُ
لِقَوْمٍ يُؤْقَنُونَ ⑬

- A oni koji ne znaju, govore: "Trebalo bi da Allah s nama razgovara ili da nam

kakav znak (ajet) dole!" Tako su gotovo istim rije~ima govorili i oni prije njih, ~ija su srca sli~na njihovim! A Mi ajete obje{njavamo ljudima koji ~vrsto vjeruju." /118/

El-Kurtubi ka`e: "Trebalo bi da Allah s nama razgovara", zna~i da s nama razgovara o tvom vjerovjesni{tvu, MuhammedeTo su govorili Arapi koji nisu vjerovali.

"Tako su, gotovo istim rije~ima, govorili i oni prije njih." U~enjaci navode da se to odnosi na `idove i kr{}aneTo potvr|uje i to {to su Arapi idolopoklonici govorili ovako kao u rije~ima:

- Oni govore: "Ne}emo ti vjerovati sve dok nam iz Zemlje izvor ne izvede{" (17:90), do rije~i:

.. - Reci: "Uzvi{en neka je Gospodar moj! Pa zar ja nisam samo ~ovjek, Poslanik?!" (17:93) Zatim: - Oni koji ne `ude da se s Nama sretnu, govore: "Za{to nam se ne po{alju meleci i za{to svog Gospodara ne vidimo?!" (25:21), te drugim ajetima koji ukazuju na nevjerovanje arapskih idolopoklonika,⁵³ na njihovu tvrdokornost, inad i zapitkivanja u vezi sa stvarima za kojima nemaju neke potrebe, kao {to su to ~inili narodi prije njih koji nisu poznavali Knjigu objavljenu ili pak neki drugi Allah Uzvi{eni ka`e:

- Sljedbenici Knjige tra`e od tebe da im s neba spusti{ KnjiguPa, od Musaa su tra`ili i vi{e od toga kada su govorili: "Poka`i nam Allaha zorno!"

"...~ija su srca sli~na njihovim", tjsrca arapskih idolopoklonika li{e srcima onih prije njih u pogledu nevjerovanja, tvrdokornosti i inada

"A Mi ajete obje{njavamo ljudima koji ~vrsto vjeruju", tjMi smo objasnili dokaze o istinitosti Poslanika svakome ko to prihvata i vjeruje.



"Mi smo te poslali sa Istinom, da radosne vijesti i opomene donese{, a ti ne}ef biti pitan za one koji je u D`ehenemu biti."/119/

Ibn-ebi-Hatim navodi predanje s lancem preno -silaca od Ibn-Abbasa da

⁵³ Već je više puta ponavljano nevjerovanje arapskih idolopoklonika, što potvrđuje naš stav u komentaru na str. 88 u vezi s riječima Uzvišenog: zatim ovdje, u vezi sa ajetom 2:118.

je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /110/ - Objavljeni mi je:

"Mi smo te poslali s Istinom, da radosne vijesti i opomene donese{", a zatim je rekao - to je da obraduje D`ennetom i upozori na D`ehenRije{i Uzvi{enog:

"a ti ne}ef biti pitan za one koji je u D`ehenemu biti" najvi{e u{a~ita: "Ti ne}ef biti pitan", tjMi te ne}emo pitati za nevjerstvo onoga ko u tebe nije vjerovao, po{to Allah Uzvi{eni ka`e:

"Jer, twoje je da prenese{, a Na{e da tra`imo polaganje ra~una" (13:40);

"Ti opominji, jer twoje je da opominje{." /21/ "Ti vlasti nad njima nema{." /22/ (88:21-22) Neki to ~itaju ovako: "A ti ne pitaj za one koji je u D`ehenemu biti", dakle, sa "fethom" na "ta" i negativnim imperativom, {to zna~i: ne pitaj kako im je! Abdurrezzak prenosi od Muhammeda ibn Ka'ba el-Kurezija, koji ka`e: - Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govorio je: /111/ "Da mi je znati {ta su moji roditelji radili! Da mi je znati {ta su moji roditelji radili! Da mi je znati {ta su moji roditelji radili!" pa je, potom, objavljen:

"A ti ne pitaj za one koji je u D`ehenemu biti." Poslije toga, on ih nije do smrti spomenuoMe|utim, hadis koji se prenosi o `ivotu njegovih roditelja, sallallahu alejhi ve sellem, ne nalazi se u {est priznatih zbirki niti u drugima, a lanac prenosilaca mu je slabAllah to najbolje zna! Mogu{e da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, molio oprost za svoje roditelje prije nego je znao {ta je s njima, a kada je to saznao, ogradio se, jer mu je saop{eno da su stanovnici Vatre, kao {to je potvr|eno u sahih hadisu.⁵⁴

⁵⁴ Muslim u svom Sahihu navodi predanje od Enesa da je neki čovjek rekao: /112/ "Allahov Poslaniče, gdje je moj otac?", a on mu je odgovorio: "U Vatri (Džehenemu)", a kada je krenuo, pozvao ga je i rekao mu: "I moj i tvoj otac su u Vatri." Muslim u svom Sahihu navodi od Ebu-Hurejre, r.a., da je rekao: /113/ "Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, posjetio je kabur svoje majke, pa je zaplakao, što je rasplakalo i druge oko njega. Tada je rekao: "Molio sam svoga Gospodara da joj oprosti, pa mi nije molbu uslišao, pa sam Ga zamolio da posjetim njen kabur, što mi je dozvolio. Posjećujte kabure jer to podsjeća na smrt." U vezi s ovim postoje brojni hadisi, a mi navodimo samo ono što je navedeno u Sahihu Muslimovom. Iz svih se vidi da su roditelji Poslanika umrli kao idolopoklonici. A nema snage niti moći osim kod Allaha Velikog i Uzvišenog!

وَنَّ تُرْضِيَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ
 تَتَّسِعَ مِلَّتُهُمْ قُلْ إِنَّ هُدًى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَمَنِ اتَّبَعَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ
 الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝ الَّذِينَ
 أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتَوَهَّمُونَ حَقَّ تِلَاقِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَأَنَّ
 يَكْفُرُ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

- Ni `idovi, ni kr{ }ani, ne}e biti tobom zado -voljni sve dok ne bude{ slijedio vjeru njihovu Reci: "Allahov put je jedini pravi put!" A ako bi se ti poveo za `eljama njihovim, nakon znanja koje si dobio, od Allaha te niko ne bi mogao za{tititi, niti pomo}i." /120/ "Oni kojima smo objavili Knjigu, pa je ~itaju istinito i ispravno, to su oni koji u nju vjerujuA oni koji u nju ne budu vjerovali, to su sigurni gubitnici."/121/

Ibn-D`erir ka`e: - Rije~i Uzvi{enog:

"Ni `idovi, ni kr{ }ani, ne}e biti tobom zado-voljni sve dok ne bude{ slijedio vjeru njihovu", znae: Muhammed! Ni `idovi ni kr{ }ani s tobom nikada ne}e biti zadovoljni, sve dok ne bude{ slijedio ono {to njih zadovoljava i {to im odgovara! Zato, tra`i da Allah bude zadovoljan istinom s kojom te je poslao.

- Reci: "Allahov put je jedini pravi put!", tjreci, Muhammed, doista je Allahova Upata s kojom me poslao prava upata, tjto je prava vjeraZatim:

"A ako bi se ti poveo za `eljama njihovim, nakon znanja koje si dobio, od Allaha te niko ne bi mogao za{tititi, niti odbraniti." U ovim je rije~ima prijetnja i ukazivanje na veliku opasnost za ummet od slijelenja puta `idova i kr{ }ana, nakon spoznaje dobivene iz Kur'ana i sunneta, Allah nas sa~uvaao toga! Rije~i su upu}ene Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a zapovijed njegovim sljedbenicima (ummetu).⁵⁵

Uzvi{eni Allah ka`e: "Oni kojima smo objavili Knjigu, pa je ~itaju istinito i ispravno..." U vezi s tim Seid i Katade ka`u: "To su ashabi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem", a Ibn-Mes'ud isti~e: "Tako

mi Onoga u ^ijoj je ruci moj `ivot, / 'istinsko ~itanje' jeste ono kojim se halal dopu{ta, a haram zabranjuje, ~itanje kako je to Allah objavio, pri emu se nijedna rije~ ne mo`e iskriviti, niti bilo {to slobodno tuma~iti, tj na na~in suprotan osnovnom smislu." Ibn-Abbas sli~no navodi Od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, prenosi se /114/ da je on, kada bi nai{ao na "ajet milosti", molio Allaha za milost, a kada bi nai{ao na "ajet kazne", tra`io za{titu od Alla-haRije~i Uzvi{enog: "...To su oni koji u nju vjerujuA oni koji u nju ne budu vjerovali", predstavljam predikat za naprijed navedene rije~i:

"Oni kojima smo objavili Knjigu, pa je ~itaju istinito i ispravno." To zna{i}: onaj ko bude istinski postupao u skladu s knjigama objavljenim ranijim poslanicima i vjerovao u ono sa ~ime sam te poslao, Muhammed", {to je opet u skladu s rije~ima Uzvi{enog:

- Reci: "O Sljedbenici Knjige, vi niste nikakve vjere ako se ne budete pridr`avali Tevrata i Ind`ila, i onoga {to vam je objavljeno od Gos-podara va{ega." (5:68) Dakle, ako ih se budete istinski pridr`avali, u njih istinski vjerovali, potvrdit }ete i prihvati izvije{}a koja se u njima nalaze u vezi s poslanstvom Muhammedovim, sallallahu alejhi ve sellem, njegovim osobinama i svojstvima, odnosno zapovijed da se on slijedi, poma`e i prihvati, {to }e vas dovesti do istine i dobra i na ovome i na drugom svijetu, kao {to Allah Uzvi{eni ka`e:

"Oni koji slijede Poslanika, Vjerovjesnika nepismenog, kojega oni kod sebe u Tevratu i Ind`ilu nalaze..." (8:157) Zatim:

"Ako oni prime islam, onda su na Pravom putu, a ako odbiju, tvoje je jedino da saop{ti{ A Allah dobro vidi robove Svoje." (3:20) U tom smislu Allah takoler ka`e:

"A oni koji u nju ne budu vjerovali, to su sigurno gubitnici", od-nosno: "A onim saveznicima koji u njega ne vjeruju, boravi{te je Vatra." (11:17) U sahihu hadisu stoji: /115/ "Tako mi Onoga u ^ijoj je ruci moj `ivot, svako iz ovoga naroda, bio `idov ili kr{ }anin, ko bude za mene ~uo, a ne bude vjerovao, u{i }e u Vatu."

⁵⁵ Ovim se rije~ima zabranjuje da se slijede nevjernici, da se oponašaju njihova vjerovanja, rituali i postupci, odnosno da se oni uzimaju za uzor kao sto se to danas ~ini, da nas Allah sa~uva! Stoga je neophodno da se traži zaštita od Allaha, osobito u pitanjima vezanim za ono što Allah nije objavio, naravno uz svijest o odredbama koje su objavljene u Kur'anu i sunnetu. Ko navedene zabrane krši, toga niko neće moći zaštiti niti odbraniti od kazne Allahove.

يَبْنَىٰ إِسْرَئِيلَ أَذْكُرُوهُ
نَعْمَقَىٰ الَّتِي أَنْفَتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَلَّنَّكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٦٧﴾ وَانْقُوْهُ
يُوْمًا لَا تَجِدُونَ نَفْسًا شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا نَقْعَدُهَا
شَفَعَةً وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٦٨﴾

"O sinovi Israilovi, sjetite se blagodati Moje koju sam vam darovao, i toga {to sam vas nad drugim ljudima bio odlikovao." /122/ "I bojte se Dana kada niko ni za koga neće moći ni{ta u~initi, kada se ni od koga otkup neće primiti, kada nikome zagovor neće koristiti i kada im niko neće pomoći."/123/

Ve} je naveden ajet sli~nog sadr`aja u dosada{-njem komentaru ove sure, a ovdje se to ponavlja u cilju potvr|ivanja i podsticanja slijelenja Muham~eda, sallallahu alejhi ve sellem, odnosno da sinovi Israilovi ne zavide svojim amid`iima, Arapima, {to im je Allah dao poslav{i im Pe~at svih poslanika (Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem) izme|u njih, da ne budu nepovjerljivi prema njemu.⁵⁶

* وَلَذَا بَيْكَلَ إِبْرَاهِيمَ رَبِّهِ كَلِمَتٍ
فَأَتَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعَلُكَ لِلَّاتَّا إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرْيَتِي قَالَ لَا يَنَالُ
عَهْدِي الظَّلَمِينَ ﴿٦٩﴾

- I kada je Ibrahim Gospodar njegov s nekoliko rije~i na isku{enje stavio, pa ih je on potpuno izvr{io, Allah je rekao: "U~init }u da ti bude{ ljudima vola." On je upitao: "A i neki iz mog potomstva?" Odgovorio mu je: "Obe~janje Moje ne obuhva}a silnike!" /124/

Zna~i: Spomeni ti, Muhammede, tim idolopo-klonicima i sljedbenicima dviju Knjiga koji svojataju vjeru Ibrahimovu, a sami je ne slijede, nego je slijede oni koji su na Pravom putu, ti i vjernici koji su uz tebe - spomeni im isku{enje Ibrahimovo, njegov ispit kome je bio podvrgnut kada je dobio zapovijedi i zabrane, "pa ih je on potpuno izvr{io" , tju cijelosti ih je proveo u praksu, kao {to Uzvi{eni ka`e:

"i Ibrahimovim, koji je obaveze potpuno ispunjavao" (53:37), tkoji je ispunjavao iskreno sve {to mu je Allah [erijatom propisao Allah Uzvi{eni ka`e:

"Ibrahim nije bio ni `idov ni kr{}janin,

⁵⁶ U vezi s ovim vidjeti ajete 40, 41 i 42 iz ove sure.

nego je bio pravi vjernik, musliman, a nije bio ni ido-lopopoklonik."/67/ "Ibrahimu su od ljudi najbli`i oni koji su ga slijedili, ovaj Vjero-vjesnik i oni koji vjeruju Allah je za{titnik vjernika." /68/ (3:67-68) Rije~i Uzvi{enog: / "s nekoliko (rijeci)" zna~e "s nekoliko {erijatskih odredbi, zapovijedi i zabrana" Ovdje se upotrebljava izraz u smislu "sudbinskih rije~i", kao {to Allah Uzvi{eni ka`e za Merjemu, a.s.:

"I ona je u Rije~i Gospodara svoga i Knjige Njegove vjerovala i bila od onih koji su Mu klanjaju}i pokorni." (66:12) Ova rije~ se upotrebljava, dakle, u {erijatskom smislu, kao i u slijede}em primjeru: "Rije~ Gospodara tvoga vrhunac je istine i pravde" (6:115), tjNjegove su rije~i u funkciji {erijata ili izvije}ja istinita, ili zahtjevi pravedni, bez obzira bili zapovijedi ili zabraneU tom smislu dolazi i ovaj ajet:

"I kada je Ibrahim Gospodar njegov s nekoliko rije~i na isku{enje stavio, pa ih je on potpuno izvr{io", tjon ih je u praksi proveoZatim ka`e:

"U~init }u da ti bude{ ljudima vola." To mu je nagrada za sve {to je u~inio izvr{avaju}i zapovijedi i izbjegavaju}i zabrane, pa ga je Allah za to u~inio volom ljudi i primjerom na koji se ugledaju.

Postoje razila`enja u pogledu odre|enja rije~i ko-jima je Allah isku{ao Ibrahima, a.s.Muhammed ibn Ishak prenosi predanje s lancem od Ibn-Abbasa da je rekao: - Rije~i kojima je Allah isku{ao Ibrahima, a.s., i koje je on "potpuno izvr{io" jesu: zapovijed da napusti svoje sunarodnike, {to je on, u ime Allaha, potpuno izvr{io; rasprava sa Nemrudom, u ime Allaha, kada ga je on izlo`io velikim opasnostima ukoliko se ne bude s njim slagao; strpljivost kada su ga bacili sa ciljem da ga spale u vatri kako bi pokazali svoju silu; napu{tanje svoje domovine u ime Allaha, Koji mu je zapovjedio da to u~ini; zapovijed da bude gostoprimaljiv i strpljiv i li~no i u pogledu imovine; isku{enje kojem ga je izlo`io zapovije}u da zakolje svoga sinaPo{to je kroz sve to pro{ao i potvrdio da je iskreno odan u nevoljama, Allah Uzvi{eni je rekao:

"Budi predan", a on je rekao: "Ja sam predan Gospodaru Svjetova." (2:131)

Ibn Ebi-Hatim, s lancem prenosilaca od Ibn Ebi-Nud`ejha prenosi od Mud`ahida da je rekao:

- I kada je Ibrahim Gospodar njegov s nekoliko rije~i na isku{enje stavio, pa ih je on potpuno izvr{io,

rekao mu je: "Ja }u te staviti na ku{nu, ali koju?" On je rekao: "Da me postavi{ da ljudima budem vo|a." Rekao mu je: "Da", a on je upitao: "A moji potomci?" Allah mu je rekao:

"Obe}anje Moje ne obuhva}a silnike!" Zatim mu je rekao: "Hram (Ku}u) u~init }e{ uto~i{tem za ljude." On je rekao: "Da." Zatim mu je rekao: "sigurnim mjestom" Odgovorio je: "Da." Zatim je rekao: "I u~init }e{ nas predanim Tebi, a da i moji sljedbenici budu ummet predanih (muslimana)." Rekao mu je: "Da." Zatim je rekao: "One njegove stanovnike koji budu Allaha vjerovali opskribit }e{ plodovima." Rekao je: "Da." Ibn-D`erir u vezi s tim ka`e da je mogu)e da se izraz / "rije~i" odnosi na sve {to je navedeno, a mogu)e je da to bude tako samo djelimi~no, ali da je nedopustivo da se ograni~i na ne{to odre|eno bez odgovaraju}eg hadisa ili slaganja ulemeO tome mi{ljenju nije preneseno nijedno vjerodostojno predanje pojedinaca niti skupina koje bi se moralo prihvati.

- Rekao mu je: "Obe}anje Moje ne obuhva}a silnike!" Kada je Allah Ibrahima u~inio volom, on je zamolio Allaha da vo|e nakon njega budu iz njegovoga roda, pa mu je udovoljeno, ali je i obavije{ten da }e u njegovu rodu biti silnika i da im Allahovo obe}anje ne}e biti dostupno, te prema tome oni ne}e biti imami i na njih se ne mo`e ugledati Dokaz da je udovoljeno njegovoj molbi jesu i rije~i Uzvi{enog u suri "El-Ankebut", tj."Pauk":

"I u~inili smo u po-tomstvu njihovom, vjerovjesni{two i Knjigu." (57:26) Prema tome, svaki vjerovjesnik kojega je Allah poslao i svaka knjiga koju je Allah objavio nakon Ibrahima, do{li su njegovim potomcima.

وَلَذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَمَنْ
وَلَمْ يَخْذُلْ مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصْلَّى وَعَهْدَنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
أَنْ طَهَّرَ أَبِيهِ لِلطَّاهِيفَيْنَ وَالْعَكْفَيْنَ وَلَرَكَعَ السَّجْدَةَ ۝ وَلَذْ قَالَ
إِبْرَاهِيمَ رَبِّي أَجْعَلْ هَذَا بَلَدًا أَمَانًا وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الشَّرَاتِ
مَنْ ءاَمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمُ الْآخِرُ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأَمْنِعْهُ قَلِيلًا
شَهَادَةُ طَهْرٍ إِلَى عَذَابِ الْكَلَّارِ وَيَسِّرْ الصَّيْدُ ۝ وَلَذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ
الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقْبَلْ مِنَ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
۝ رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمَنْ دُرْسَيْنَا مَمَّا مُسْلِمَةً لَكَ وَرَبِّنَا
مَنَاسِكَنَا وَبَعْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ ۝

- I kada Mi Hram u~inismo uto~i{tem i si -gurnim mjestom za ljude: "Neka vam mjesto na kojem je Ibrahim stajao bude prostor gdje }ete namaz obavlјati!" I Ibrahimu i Ismailu stavili smo u obavezu "da Hram Moj o~iste za one koji ga budu obilazili, koji u njemu budu boravili, ruku i sed`du ~inili." /125/ - A kada je Ibrahim zamolio: "Gospodaru moj, u~ini ovo mjesto sigurnim boravi{tem i snabdij plodovima stanovnike njegove, one izme|u njih koji budu u Allaha i drugi svijet vjerovali!", On je rekao: "Onome koji ne bude vjerovao, dat }u da neko vrijeme u`iva, a onda }u ga prisiliti da u paklenu vatru u|eA grozno je to boravi{te!" /126/ - I dok su Ibrahim i Ismail temelje Hrama podizali, (molili su): "Gospodaru na{, primi to od nas, jer Ti, uistinu, sve ~uje{ i zna{." /127/ "Gospodaru na{, u~ini nas dvojicu Tebi odanim (muslimanima), i porod na{ neka bude Tebi odan, poka`i nam obrede na{e i oprosti nam, jer Ti prima{ pokajanje i milostiv si."/128/

U vezi s rije~ima: "I kada Mi Hram u~inismo uto~i{tem" El-Avfi navodi od Ibn-Abbasa da je rekao: "Kada bi tu dolazili, ne bi se nikada do kraja zadovoljili, te bi se ponovo vra|ali na to mjesto." U vezi s ovim rije~ima Allaha Uzvi{enog, Ibn-D`erir navodi predanje s lancem od Abde ibn ebi-Lubabe: "Niko odatle ne bi otia{ao a da u njemu ne ostane `ar za novim povratkom." Kurtubi navodi stihove u kojima pjesnik o tome lijepo ka`e:

Hram je u~inio stjeci{tem molitve za njih,

a trenutak kona~nog zadovoljstva nedoku~ivim.

Prema tome, iz komentara ovog ajeta vidi se da Allah Uzvi{eni navodi zna~aj Hrama, te njegovu {eri-jatsku i

sudbinsku dimenziju, budući da je to zboriće za ljude, odnosno mjesto prema kojem duće ljudske iskazuju svoju privrženost i te`nje, koje se nikada ne mogu zadovoljiti, pa makar dolazili svake godine, odazivajući se pozivu Allaha Uzvi{enog, iskazanome kroz dovu Njegovog miljenika, Ibrahima, a.s.:

"Pa u~ini srca nekih ljudi da ~eznu za njima" (14:37), a zatim: "Gospodaru moj, Ti moju dovu primi." (14:40) Ovaj Hram zatim On, d`., predstavlja kao sigurno mjesto za svakoga ko tu dole, bez obzira {ta prije toga ~inio Allah Uzvi{eni ka`e:

"Prvi Hram podignut za ljudi jeste onaj u Meki, blagoslovljen je on i putokaz svjetovima." /96/ "U njemu su znamenja o~evidna, mjesto na kojem je stajao Ibrahim onaj ko ule u nj, treba da bude siguran..." (3:96-97) U ovom ~asnom ajetu Allah, d`., ukazuje na Mekami-Ibrahim i nareluje da se pored njega klanja:

"Neka vam mjesto na kojem je Ibrahim stajao bude prostor gdje {ete namaz obavljati!" Komentatori Kur'ana razilaze se u pogledu odre|enja MekamaIbn-Hatim, s lancem od Ibn-Abbasa, navodi : - U rije~ima:

"Neka vam mjesto na kome je Ibrahim stajao bude prostor gdje {ete namaz obavljati!", izraz "Mekami-Ibrahim" odnosi se na cio Harem Od njega se, tako|er, navodi da je rekao: "Mekami-Ibrahim, koji se spominje ovdje, jeste 'Mekami-Ibrahim' u okviru D`amije." Ima mi{ljenja da je Mekami-Ibrahim "cio prostor had`a" Ta~no je me|utim da je to kamen iza kojega je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao dva rekata TavafaEl-Buhari navodi predanje od Vjerovjesnika, preko Enesa ibn Malika, koji ka`e: - Omer ibnul-Hattab je rekao: "Slo`io sam sa svojim Gospodarom u tri stvari ili je rekao: "Slo`io se moj Gospodar sa mnom u tri stvari." Rekao sam: "Allahov Poslani~, kada bi uzeo Mekami-Ibrahim za mjesto namaza?!", pa je, nakon toga, objavljen ajet:

"Neka vam mjesto na kojem je Ibrahim stajao bude prostor gdje {ete namaz obavljati!" itd.

Hadis prenosi Muslim od Omera, koji je rekao: "Slo`io sam sa svojim Gospodarom u tri stvari: u pogledu hid`aba (pokrivanja `ene), zarobljenika na Bedru i Mekami-Ibrahima." Ibn-D`urejd` ka`e na osnovu lanca prenosilaca od D`abira: /116/ "Allahov Poslanik je brzo i{ao tri obilaska, a ~etiri polahko, pa kada bi to zavr{io, oti{ao bi do Mekami-Ibrahima i iza njega klanjao dva rekata, a zatim

prou~io:

"Neka vam mjesto na kome je Ibrahim stajao bude prostor gdje {ete namaz obavljati!"

Iz svega gore navedenog vidi se da je Mekam kamen na kojem je Ibrahim, a.s., stajao prilikom gradnje KabeKada bi zavr{io rad na jednom zidu, prenio bi ga na slijede}u stranu dok nije zavr{io rad na zidanju Kabe, kao {to }e biti pokazano u pripovijesti o Ibrahimovoj i Ismailovoj gradnji HramaOvaj Mekam bio je ranije povezan sa zidom Kabe, a danas je, kao {to je poznato, na posebnom mjestu, uz ulazna vrata, s desne strane Odvojio ga je Omer ibnul-Hattab, r.a., imam i halifa pravovjernih, kojega smo du`ni slijediti, a protiv toga nije bio nijedan od ashaba, r.a.⁵⁷

"I Ibrahimu i Ismailu stavili smo u obavezu da Hram Moj o~iste za one koji ga budu obilazili, koji se u njemu budu osamljivali, ruku i sed`du ~inili."

"Stavili smo u obavezu" zna~i "naredili smo" uz prijedlog "**do, ka, prema**", koji glagolu omogu}uje prijelaznost, ~ime glagol dobija smisao "dali smo i objavili" Zatim: "da Hram Moj o~iste za one koji ga budu obilazili", tjda ga o~iste od idolopoklonstva i klanjanja drugim bo`anstvima mimo Allaha~enje "tavafa"/**obilaska** poznato je, ali Seid ibn D`ubejr u vezi sa rije~ima: "za one koji ga budu obilazili" ka`e da zna~e: "ko bude dolazio sa strane i obilazio ga" Rije~i: "koji se u njemu budu osamljivali" zna~e "koji u njemu budu boravili", a ima i mi{ljenja da to zna~i: "ko ga bude posje}ivao iz svijeta i uz njega boravio" Od Ibn-Abbasa navodi se da je rekao: - Ako neko tu sjedi, spada u one koji se u njemu osamljuju, a tu spadaju ~ak i oni koji u mesd`idu spavaju To navodi Ibn-Omer, za kojeg je utvr|eno da je spavao u d`amiji Poslanikovo, sallallahu alejhi ve sellem, dok je bio neo`enjen.

"Koji ruku i sed`du budu ~inili" - u vezi s tim Ibn-Abbas ka`e: "Ako neko klanja, ve} time on spada u one koji ruku i sed`du ~ine Poznavaoci {erijatskog prava razilaze se u pogledu

⁵⁷Ja bih rekao: Ukoliko neko želi upoznati se s razlozima prenošenja i postavljanja ovoga kamena na mjesto gdje se danas nalazi, vidjet će da je Omer ibnul-Hattab to učinio u želji da muslimanima olakša obilazak Kabe, pošto je primjetio da imaju poteškoća, i nijedan od ashaba nije iskazao protivljenje tome što je Omer učinio. Ovih dana, dakle, 1385. h. godine, odnosno, nešto prije i poslije toga, broj hadžija se dosta povećao, tako da je danas dostigao milion i po ljudi. Zato dolazi do gužvi i stiske u kojoj dio hadžija i preseli na ahiret. To je posebno primjetno bilo prošle godine. Zato se nadamo da će odgovorni ovaj objekat još pomaknuti, kao što je to svojevremeno učinio Omer ibnul-Hatab, kako bi olakšali muslimanima.

odgovora na pitanje: "[ta je bolje, namaz kod Kabe/u Haremu, ili obilazak oko njega?!" Malik ka`e da je "tavaf" (obilazak) za strance bolji, dok ve}ina u~enjaka smatra da je uop{eno namaz bolji.

Dakle, to zna~i: Ibrahimu smo dali u obavezu, odnosno, Ibrahimu i Ismailu objavili smo da o~iste Hram "za one koji ga obilaze, tu se osamljuju, ~ine ruku i sed`du", tjda ga o~iste od idolopoklonstva i sumnji i u~ine ga samo za Allaha, uto~i{tem za one koji ga obilaze, uz njega borave te ruku i sed`du obavlja~uZna~enje rije~i "i{enje d`amija" uzima se na osnovu ovoga ajeta te rije~i Uzvi{enog:

"U d`amijama koje se voljom Allahovom po -di`u, u kojima se spominje Njegovo ime, On se veli~a jutrom i ve~eri." (24:36)

Prema velikom broju hadisa, sunnet je da se d`amije o~iste od ne~isto}e svega {to uznemiravaU tom smislu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ka`e: /117/ "D`amije su podignute za odre|enu svrhu." Postoje razli~ita mi{ljenja u pogledu toga ko je prvi podigao KabuNeki navode da su to bili meleci, neki da je Adem, a.s., neki da je [it, a.s.Ve]ina onih koji to navode sljedbenici su Knjige i to su mi{ljenja koja se ne mogu niti potvrditi niti odbaciti, ali se ne mogu tek tako ni prihvati~u slu~aju da se zasnivaju na vjerodostojnjim hadisima, mogla bi se prihvatiti.

Rije~i Alla~a Uzvi{enog:

- A kada je Ibrahim zamolio: "Gospodaru moj, u~ini ovo mjesto sigurnim boravi{tem", zna~e: u~ini ovaj komad zemlje sigurnim boravi{tem, {to je sasvim odgovaralo situaciji budu}i da jo{ nije bio poeo graditi KabuAllah Uzvi{eni takoler ka`e u suri "Ibrahim":

- A kada je Ibrahim zamolio: "Gospodaru moj, u~ini ovo mjesto sigurnim boravi{tem" (14:35) kao da ponovo, nakon zavr{etka gradnje Kabe, smje{tanja svoje porodice i ro|enja sina Ishaka, koji je bio mla|i od Ismaila trinaest godina, upu}uje dovuZato on, na kraju dove ka`e:

"Hvala Allahu, Koji mi je u starosti podario Ismaila i Ishaka; Gospodar moj, uistinu, usli{ava molbe." (14:39)

"I snabdij plodovima stanovnike njegove, one izme|u njih koji budu u Allahu i drugi svijet vjerovali!" Ibn-Abbas ka`e: - Ibrahim je to zadr`avao za vjernike isklju~uju}i druge ljude, pa je Allah objavio:

"On je rekao: 'Onome koji ne bude

vjerovao, dat }u da neko vrijeme u`iva, a onda }u ga prisiliti da u paklenu vatru u|e- A grozno je to boravi{te!" To zna~i: "I one koji ne budu vjerovali Ja }u opskrbiti kao {to opskrbljujem i vjernikeZar da stvorim neko stvorene, a ne opskrbim ga? Dat }u im kratkotrajno da u`ivaju, a zatim }u ih prisiliti na primjerenu kaznu vatrom d`ehenemskom."

"A grozno li je to boravi{te", tjboravi{te i dohodi{te U dva Sahiha se navodi predanje da je Enes ibn Malik rekao: - Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je Ebu-Talhi: /118/ "Dovedi mi jednoga od va{ih mladi{a koji }e mi slu`iti (pomagati)!" Ebu-Talha je stavio mene iza sebe na konja, pa sam slu`io Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kad god bi sjahaoDalje ka`e: Zatim je jahao dok se nije ugledalo brdo Uhud, a tada je rekao: "Ovo je brdo koje nas voli i koje mi volimo." Kada je do{ao nadomak Medine, rekao je: "Allahu moj, progl{avam svetim sve {to je izme|u njena dva brda, kao {to je to Ibrahim u~inio s MekomBlagoslovi ih u njihovim uvjerenjima i mjerenzima" (tjtrgovini)U drugoj verziji stoji: "Bo`e, blagoslovi ih u svim mjerama, u mikalu, sa'u i muddu!" (odre|ene mjere koje su naj~e{}e bile u upotrebi u to vrijeme); El-Buhari dodaje: "tjstanovnike Medine".

Od Abdullahe ibn Zejda ibn Asima, r.a., prenosi se da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /119/ "Ibrahim je doista Meku smatrao za sveto mjesto i Allaha je molio za taj grad, pa i ja poput njega, Medinu smatram svetim mjestom i Allaha molim da je osigura u svemu, kako najmanjem muddu, tako i sa'u." /Prenosi El-Buhari/

Ove smo hadise naveli budu}i da imaju snagu dokaza svetosti MekeU takve dokaze spada i mi{ljenje da je ona sveta od kada je stvorena sa Zemljom, {to je vjerovatnije i ja~eAllah to najbolje zna! Postoje drugi hadisi koji potvr|uju da je Meku Allah u~inio svetom i prije stvaranja nebesa i ZemljeU tom smislu, u dva sahiha se navodi predanje od Abdullaheibn Abbasa, r.a., da je rekao: - Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je na dan osvojenja Meke: /120/ "Ovaj grad je Allah u~inio svetim onoga dana kada je stvorio nebesa i Zemlju, i on je svet Allahovomodredbom do Sudnjega danaPrije mene u njemu nije dozvoljena borba nikome, a ni meni nije bilo dozvoljeno vi{e od sata u jednom danuPrema tome, on je Allahovom odredbom svet do Dana sudnjega i u njemu se ne mo`e ni trn posje{i, ne

mo`e se loviti, niti i{ta uzeti {to se na{e na zemlji da se ne obznani, niti se smije ~upati (zeleno) bilje", Abbas je rekao: "Allahov Poslani~e, osim mekanskog nara (despik), jer ga koriste kova{i za potpirivanje vatre i za ku{e", pa je rekao: "Osim nara mekanskog" Navedeno prema Muslimu, a sli~no predanje postoji i od Ebu-Hurejreta.[to se tice isticanja vrijednosti Meke u odnosu na Medinu ili obratno, to }e biti kasnije izlo`eno, in{aallah.

I dok su Ibrahim i Ismail temelje Hrama podizali, molili su: "Gospodaru na{, primi to od nas, jer Ti uistinu sve ~uje{i i zna{." Rije~ "temelji" mno`ina je od imenice "temelj, os-nov", odnosno, stup, osnovUzvi{eni Allah ka`e: Ti, Muhammed, podsjeti svoj narod na Ibrahimovu i Ismailovu gradnju Kabe i postavljanje temelja, kada su govorili:

"Na{ Gospodaru, primi to od nas, jer Ti uistinu sve ~uje{i i zna{", mole{i tako Allaha Uzvi{enog da to od njih primiTo potvr|uju i njihove rije~i koje dolaze poslije navedenih:

"Gospodaru na{, u~ini nas dvojicu Tebi odanim (muslimanima)." Oni su u~inili dobro, pa mole Allaha da im to primi, odnosno podigli su hram pa Allahu upu}uju molbu da primi njihovo djelo, pla{e{i se istovremeno da ne bude primljenoTako ~ine pravi i iskreni vjernici, koje Allah Uzvi{eni spominje:

"I oni koji od onoga {to im je dano udjeluju i ~ija su srca puna straha..." (23:60), dakle, iz straha da to ne bude primljeno od njih.

U Sahihu El-Buharijevom navodi se da je Ibn-Abbas rekao: /121/ - Prva `ena koja je upotrijebila pojas, tјkomad platna kojeg je vezala za pas a koji je sezao do zemlje bri{u{i tragove hoda, bila je majka IsmailovaOna je stavila pojas kako bi sakrila tragove od SareNakon toga, Ibrahim je otia{ao s njom i njihovim sinom Ismailom, kojeg je dojila, ostaviv{i je kod Hrama i to kod jednog drveta iznad Zemzema, na najvi{em dijelu d`amijeU to vrijeme u Meki nije bilo nikoga, niti je bilo vodeOn ih je ostavio na navedenome mjestu, ostaviv{i pored njih torbu s hurmama i mje{inu s vodomPotom je Ibrahim krenuo, a za njim i ona govore{i: "Ibrahime, gdje }e{ ti, a nas ostavlja{ u ovoj dolini u kojoj nema ni prijatelja ni bilo {ta drugo?" To mu je ponovila vi{e putaAli se on nije obaziraoZatim je rekla: "Je li ti to Allah naredio?" Odgovorio je: "Da." A ona je kazala: "Dakle, ne}e nas

ostaviti!", i vratila seIbrahim je, potom, i{ao dok nije do{ao do prijevoja odakle ga nisu mogli vidjetiTada se okrenuo Hramu i podigav{i ruke Allahu uputio ovu dovu:

"Gospodaru na{, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u kojoj se ni{ta ne sije, kod Tvoga ^asnog hrama..da bi zahvalni bili." (14:37)

Majka Ismailova dojila je svoga sina i pila vodu iz mje{ine dok je nije potro{ila, a onda su o`ednjeli i ona i njen singledala ga je kako se savija, odnosno, kako se prevr)e, kao {to ka`e (prenosilac)Ne mogav{i da to gleda, krenula je prema bre`uljku Safa, koji joj je bio najbli`iUspela se na bre`uljak, a zatim okrenula prema kotlini, gledaju{i da li }e koga vidjetiPo{to nikoga nije ugledala, napustila je bre`uljak i ponovo se spustila u dolinu, podigla jedan kraj svoje ko{ulje, a zatim `urno krenula kroz dolinu do MerveTu je zastala nastoje{i da koga ugledaPo{to nikoga nije vidjela, to je u~inila sedam putaIbn-Abbas ka`e da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Zato ljudi `urno idu izme|u ova dva mesta." Kada se pribli`ila Mervi, ~ula je glas i rekla sebi: "Slu{aj!", a zatim slu{alaPotom je ponovo ~ula glas i rekla: "^ula sam te, ima li kod Tebe pomo{i?" Zatim se na{la kod mjesta Zemzem s melekom koji je krajem ili, kako ka`e, krilom ne{to tra`io, dok se nije pojavila vodaOna je po~ela da to ogra|uje ure|uju{i svojim rukamaogradu, a zatim je zagrabilo vode i stavila u svoju mje{inuDok je ona grabila, voda je izviralaIbn-Abbas ka`e: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Allah se smilovao majci Ismailovoj, jer - da nije ogradila Zemzem - to bi bio izvor vode teku{ice!" Zatim ka`e: "Pa se ona napila vode i podojila dijete, a melek joj je rekao: 'Ne boj se izgubljenosti, ovdje }e biti Hram koji }e sagraditi ovaj dje~ak i njegov otacAllah doista ne ostavlja Svoje pripadnike da budu izgubljeni.'" Hram je bio podignut iznad zemlje poput bre`uljka, a vode su ga plavile i s desne i s lijeve straneTako je bilo dok nije do{la jedna grupa ljudi iz plemena D`urhum (odnosno jedna porodica iz D`urhuma), koji su bili na putu, pa su odsjeli u dnu MekeVidjeli su pticu kako kru`i, pa su kazali: "Ova ptica kru`i zbog vodeKoliko znamo, u ovoj kotlini nema vode !?"

Nakon toga, oni su poslali jednoga ili dvojicu ljudi, te su na{li voduVratili su se i obavijestili ih, pa su otia{li tamozatim ka`e: - Majka Ismailova je bila kod vode, pa su je upitali:

"Dozvoljava{ li nam da odsjednemo kod tebe?" Odgovorila je: "Da, ali nemate pravo na vodu kod nas." Oni su rekli: "Uredu." Ibn-Abbas ka`e: - Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "To je obradovalo majku Ismailovu, jer ona je voljela prijateljstvo." Oni su potom odsjeli, zatim su poslali po svoje porodice, koje su do{le tu zajedno sa dijelom ljudi iz tamo{njih nastambidje~ak je odraستao i od njih nau~io arapski jezikSvima se svilao i cijenili su gaKada je do{lo vrijeme za `enidbu, o`enili su ga jednom `enom izme|u njihMajka Ismailova je umrlaNakon {to se Ismail o`enio, Ibrahim je do{ao da vidi sina kojega je tu ostavioNije ga na{aoUpitao je suprugu za njega, pa mu je rekla: "Oti{ao je da nam ne{to done-se..." Zatim je pitao kako `ive, pa mu je rekla: "Mi smo u lo{im prilikamaU te{k}ama smo i nevolji." Po`alila mu seOn je rekao: "Kada ti dole suprug, prenesi mu selame i reci mu da promijeni prag pred vratima." Kada je Ismail do{ao, kao da je ne{to predosjetio, upitao je: "Je li ko dolazio?" Ona je rekla: "Da, dolazio je neki starac, pitao me za tebe i odgovorila sam mu {ta je pitaoPitao je kako `ivimoOdgovorila sam da imamo pote{k}a i nevolja." On je tada upita: "Je li ti dao kakav savjet?" "Da", odgovorila je ona"Rekao mi je da ti prenesem selam i da promijeni{ prag pred vratima." On tada re~e: "To je moj otacNaredio mi je da se od tebe rastavim, pa ot{i|i svojima !" Nakon toga se razveo i o`enio drugu iz istog plemenaNakon podu`eg vremena Ibrahim je ponovo do{aoPo{to opet nije na{ao sina kod ku}, `enu je upitao gdje se nalazi"IZI{ao je da nam ne{to donese", odgovorila je ona"Kako ste?", upitao jePitao je, potom, kako `ive i kako im je"Dobro nam je", odgovorila je ona i zahvalila se Allahu, d`."[ta jedete?" upitao je Ibrahim"Meso", odgovorila je"A {ta pijete?" "Vodu", odgovorila jeOn je potom rekao: "Bo`e, blagoslovi meso i vodu (kojima se hrane)!" Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "U to vrijeme oni nisu imali `ita, jer da su ga imali, on bi zamolio Allaha da im to i dalje podari." Zatim je rekao: "Niko izvan Meke ne bi do{ao, a da se njih dvoje ne bi s njim sreli." "Kada ti dole mu`, prenesi mu selam i ka`i da u~vrsti prag!" Kada je do{ao Ismail, upitao je: "Je li ko dolazio?" "Da", rekla je ona i pohvalila se"Dolazio nam je jedan fini staracPitao me za tebe, pa sam ga izvijestila, pitao me kako `ivimo, pa sam mu rekla da `ivimo dobro." "Da li ti je {ta savjetovao?", zapitao je

on"Da, on ti {alje selame i ka`e ti da u~vrsti{ prag pred vratima", odgovorila jeIsmail je potom rekao: "To je moj otac, a ti si taj pragRekao mi je, dakle, da te dr`im." Zatim je pro{lo odre|eno vrijeme, pa je Ibrahim ponovo do{aoU tom ~asu Ismail je sebi {iljio strijеле pod drvetom u blizini vrela ZemzemKada ga je ugledao, ustao je i do~ekao ga pa su se pozdravili kao {to dolikuje ocu i sinuZatim je on rekao: "Ismaille! Allah mi je ne{to naredio." On mu je odgovorio: "Pa u~ini ono {to ti je Gospodar tvoj naredio." "Ho}e{ li mi pomo}i?", upitao je"Da, pomo}i }u ti", odgovorio je IsmailIbrahim je rekao pokazuju{i na uzvisinu oko njih: "Allah mi je naredio da ovdje izgradim Hram." Zatim su njih dvojica postavili temelje HramaIsmail je donosio kamenje i dodavao ga Ibrahimu, koji je zidaoKada je gra|evina postala visoka, donio je ovaj kamen,⁵⁸ postavio ga i on je na njemu stajao dok je zidao, a Ismail mu dodavao kamenjePritom su govorili:

"Na{ Gospodaru, primi ovo od nasti, doista, sve ~uje{ i zna{." Oni su tako gradili Kabu kru`e{i oko nje i izgavaraju{i:

Komentatori Kur'ana razilaze se u pogledu "temelja Hrama", tjda li su to temelji koje je postavio Ibrahim, a.s., ili su tu ranije bili, od nosno da li je njemu bilo nare|eno da na njima izgradi Hram? Najvjerovalnije - a Allah to najbolje zna - da su temelji bili postavljeni prije Ibrahima, a da je pokazano gdje se nalaze, kao {to Uzvi{eni Allah ka`e:

"I kada smo kao uto{i te Ibrahimu pokazali mjesto Hrama.. (22:26) Dakle, Hram je ranije postojaо, a njemu je pokazano njegovo mjesto..

Ibn-D'erir ka`e: - Izvijestio nas je Hennad ibn Serijj, koji lanac prenosilaca vezuje za Halida ibn Arare, koji ka`e: Neki ~ovjek je do{ao Aliji, r.a., i upitao: "Ho}e{ li mi ne{to re}i o ovome Hramu? Da li je to prvi hram koji je podignut na Zemljji?" On je odgovorio: "Ne." Ali prvi hram koji je postavljen u Meku jeste Mekami-IbrahimKo u njega u|e, siguran jeAko `eli{, re}i }u ti kako je podignutAllah je objavio Ibrahimu "da Mu sagradi Hram na Zemljji" Ibrahim je osje}ao da tome nije dorastao, pa mu je Allah dao "Sekinu" - samopouzdanje koje je do{lo u vidu `estokog vjetra s dvije glaveJedna ga je pratila dok nije do{ao u Meku, na mjesto Hrama, gdje se savila poput zdjeleIbrahimu je naredio da

⁵⁸ To je kamen na kojem je Ibrahim stajao dok je gradio Kabu, odnosno, to je Mekami-Ibrahim, o kome je bilo govora na str. 95.

gradi tamo gdje se zaustavi SekinaIbrahim je tu izgradio Hram i ostalo mu je samo jo{ da ugradi jedan kamenZatim je dje~ak po{ao da tra`i kamen, a Ibrahim je rekao: "Ne, ho}u kamen kakav ti ja ka`em"Zatim je dje~ak krenuo, na{ao kamen i donio gaKada se vratio, video je da je on na tome mjestu ve} postavio Crni kamenRekao je: "O~, ko ti je donio taj kamen?" On je odgovorio: "Donio mi ga je onaj koji se nije oslanjao na twoju gradnjuDonio ga je D`ebrail, a.s., s neba." Tako su ga dovr{ili.

* * *

Navodi se da je ovaj kamen bio bijeli hijacint (dragulj) poput cvijeta drveta "segam", da ga je Adem donio sa sobom iz D`enneta i da je pocrnio od grijeha ljudskihNavodi se, takoler, da je Hram sagra{en od materijala ~etiri brda: Hira, Turi Sina, Turzita i El-D`udiAllah to najbolje zna.

Ibn Ebi-Hatim navodi predanje s lancem od Seida ibn Musejjeba, koji je rekao: "Kazivao nam je Ali ibn ebi-Talib da je Ibrahim do{ao iz Jermenije sa Sekinom, koja mu je pokazala mjesto Hrama, kao {to pauk pravi ku}u." Zatim ka`e: "Pa su tu na{li takvo kamenje da jedan ne mo`e podi}i trideset ljudi." Rekao sam mu: - Ebu-Muhammed, Allah Uzvi{eni ka`e:

"I dok su Ibrahim i Ismail temelje Hrama podizali", a on je odgovorio: "To je bilo poslije."⁵⁹

*KUREJ[IJSKA GRADNJA KABE
nakon Ibrahima, a.s., i prije
poslanstva
Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem*

Pet godina prije poslanstva Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pripadnici plemena Kurej{ slo`ili su se da poru{e Kabu i iznova je izgrade, zbog njenog tro{nog

⁵⁹ Na osnovi ukupnog teksta Kur'ana i postoje{ih predanja, usprkos tome {to poznavaoci hadisa tvrde da nije utvrden pouzdano nijedan hadis, dakle, na osnovi svih ovih predanja, cini se najvjeroatnijim da su temelji Hrama postojali prije Ibrahima, jer i Allah Uzvi{eni ka`e: *I kada smo kao uto{i{te Ibrahimu pokazali mjesto Hrama...* (22:26), zatim ka`e:

"*I dok su Ibrahim i Ismail temelje Hrama podizali.*" Jasno se vidi da je Allah uputio Ibrahima na mjesto Hrama, te da temelji Hrama, tj. cetiri osnovna temelja nisu kompletne temelje na kojim je stajao Hram. Naime, prethodna predanja ukazuju da jedan kamen iz temelja ne mo`e ponijeti trideset ljudi dok Ibrahim, a.s., ka`e: "*kod Tvoga Svetog hrama*" i to vi{e godina prije nego je podignut Hram, sto dokazuje da je Hram postojao na poznatom lokalitetu. Nerazumno je da Hram postoji bez temelja. U predanju takoder stoji: "Na mjestu Hrama u to vrijeme bio je crveni okruglasti brezuljak, koji je vjerovatno bio ostatak ranijeg hrama." Allah to najbolje zna!

stanjaSporazumjeli su se da u njenu gradnju ulo`e samo pravovaljano ste~ena sredstva, u koja ne spada novac od otkupnine za blud, zarada od zelena{ke kamate, niti nasilno otu|ena imovina bilo kojeg ~ovjekaU to vrijeme Kaba je bila podijeljena me|u ograncima plemena Kurej{, odnosno svaki dio ili ugao pripadao je odre|enom plemenskom ogranku Kurej{a, {to se odnosilo i na onaj dio gdje se nalazio kamen, te gornji dio Kabe

Svi su se oni me|utim pla{ili ru{enja Kabe, pa se oko toga nisu odmah slo`iliVelid ibn Mugira je rekao: "Ja }u po~eti s ru{enjem." Uzeo je krampu, do{ao na Kabu i rekao: "Gospodaru! Mi ne `elimo ni{ta drugo, osim dobro." Zatim je poru{io dio do RuknaTu ve~er ljudi su u zebnji proveli govore}i: "Vidjet }emo..Ako mu {ta bude, mi ne}emo dalje ni{ta ru{itiIzgradit }emo to iznova kako je i biloA ako mu ni{ta ne bude, to zna{i da je Allah zadovoljan onim {to smo u~inili." Od te no{i Velid je nastavio svoj posao, ru{e}i dio po dio zajedno s drugim ljudima sve dok nije do{ao do temelja koje je postavio Ibrahim, a.s., gdje su na{li zeleno kamenje, koje je bilo poput zuba povezano jedno s drugim

Muhammed ibn Ishak ka`e: "Jedan od prenosilaca hadisa mi je pri~ao da je neki ~ovjek iz plemena Kurej{, dok je ru{io Kabu, stavio polugu izme|u dva kama na{li koko bi jedan od njih izvadioKada se taj kamen pomakao, cijela Meka se zatresla, tako da su ostavili te temelje."

Svi su u~estvovali u sakupljanju kamenja i gradnji Kabe, a kada su do{li do "Had'erul-esveda" / Crnog kamena, sukobili su se i umalo nije do{lo do tu~, jer svako je pleme `eljelo tu ~ast da postavi ovaj kamen na njegovo mjesto..Tada je Ebu-Umejje ibn Mugire el-Mahzumi rekao: "Skupino Kurej{! Dajte neka stane izme|u vas onaj koji prvi ule na vrata Hrama, pa neka on presudi!" Tako su i u~inili, a prvi koji je uao na vrata bio je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Kada su ga ugledali, oni su rekli: "To je Emin, ~ovjek od povjerenjaZadovoljni smo da to u~ini Muhammed!" Kada su ga izvijestili o ~emu se radi, on je rekao: /122/ "Donesite mi jedno platno!" I oni su ga odmah donijeliTada je on uzeo Crni kamen, stavio ga na platno, a potom rekao: "Neka svako pleme uzme za jedan kraj platna, pa ga zatim svi zajedno podignite!" Tako su i u~inili, a kada su ga podigli do mjesta gdje se treba postaviti, on ga je postavio na to mjestoNakon toga, Kaba je s takvim izgledom ostala sve do po`ara koji se desio po~etkom

vladavine Abdullahe ibn Zubejra 60godine po Hid`ri, odnosno krajem vladavine Jezida, sina Muavije Dok su dr`ali pod opsadom Ibn-Zubejra, on je sru{io Kabu i iznova je izgradio na temeljima Ibrahima, a.s.Tom prilikom je ugra|ivao kamenje promjera pet lakata, postavio isto~na i zapadna vrata koja su vezana za zemlju u skladu s predanjem koje je ~uo od svoje tetke Ai{e, majke vjernika, koja je to ~ula od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellemU tom obliku Kaba je ostala sve dok ga Had`ad` nije smaknuoOn je, kako u Sahihu navodi Muslim od Ata'a, po naredbi halife Abdul-Melika ibn Mervana, sve to vratio u prvobitno stanje.

Sunnet je bio da se prihvati to {to je u~inio Ibn-Zubejr, r.a., jer je on bio taj kojega je Allahov Poslanik posebno volio Me|utim, Abdul-Melik ibn Mervan nije znao za ovaj sunnetZato je on, kada je potvr|eno predanje Ai{e od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Voljeli smo da smo njega ostavili i ono {to je uradio."

Muslim u svom Sahihu od Ebi-Kuz'e prenosi da je Abdul-Melik ibn Mervan rekao dok je obilazio oko Kabe: - Allah uni{tio Ibn-Zubejra {to je slagao na Majku vjernika govore}i: Od nje sam ~uo kako ka`e: /123/ "Ai{a! Da tvoj narod nije do ju~er bio u kufru, poru{io bih Kabu, pa bih u njoj postavio jo{ kamenja, jer tvoj narod nije sve potpuno izgradio." Al-Haris ibn Abdullah ibn ebi-Rabi'a je rekao: "Ne govori to, vladaru vjernika, jer i ja sam ~uo Majku vjernika kako to govori." On je rekao: "Da sam to ~uo prije nego sam je poru{io, ostavio bih je onako kako je to izgradio Ibn-Zubejr." Ovaj hadis je pouzdan od Ai{e, r.a., budu}i da se od nje prenosi u vi{e vjerodostojnih predanja, {to ukazuje na ispravnost postupka Ibn-Zubejra, pa bi stoga bilo dobro da je tako ostavljen Malik ibn Enes je zabranio Re{idi, odnosno njegovom ocu Mehdiju, da poru{i Kabu i izradi je ponovo na temeljima Ibrahima, a.s., kako ona ne bi bila predmet razra~unavanja me|u vladarima, pa da je svaki ru{i po svom nahodenju.

Prema tome, ona je u ovom obliku ostati do kraja osovjetskog vremena, sve dok je ne poru{iti Zu-Sevikatejn iz Abesinije, {to se prenosi u oba Sahiha od Ebu-Hurejrea, r.a., koji ka`e: - Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: /124/ "Kabu je poru{iti Zu-Sevikatejn iz Abesinije." Prema predanju Abdullaha ibn Amra ibn Asa navodi se da je Allahov Poslanik,

sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /125/ "Kabu je poru{iti Zu-Sevikatejn iz Abesinije, pa je oplja~kati njene ukrase i odnijeti prekriva~eKao da ga gledam kako }elav i kvrgavih ruku⁶⁰ udara po njoj lopatom i krampom." Allah najbolje zna, ali to je najvjerovalnije biti nakon pojave Jed`ud`a i Med`ud`a (Goga i Magoga), jer u jednom predanju od Ebu-Seida el-Hudrija, r.a., u Sahihu El-Buharije stoji: - Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: /126/ "Hodo~astit je se Kaba i obavljati umra i nakon dolaska Jed`ud`a i Med`ud`a."

"Gospodaru na{, u~ini nas dvojicu Tebi odanim (muslimanima), i porod na{ neka bude Tebi odan, poka`i nam obrede na{e i oprosti nam, jer Ti prima{ pokajanje i milostiv si."

Ibn-D`erir ka`e: Pod tim oni misle: "U~ini nas dvojicu odanima Tvojoj naredbi, samo Tebi pokornima, da u toj pokornosti nikoga Tebi ne pridru`ujemo, da ibadet ne ~inimo nikome drugome do Tebi." U vezi sa rije~ima: "i porod na{ neka bude Tebi odan." Es-Suddi ka`e: "Oni ovim misle na Arape", a Ibn-D`erir ka`e: "Ta~no je da to obuhva}a i Arape i druge narode, jer su potomci Ibrahima i sinovi Isailovi." Me|utim, stav Ibn-D`erira nije u suprotnosti s rije~ima Es-Suddija budu}i da izdvajanje Arapa posebno ne negira druge narode

Kontekst se, me|utim, odnosi na Arape, jer nakon toga ka`e: "Gospodaru na{, po{alji im poslanika, jednog od njih" (2:129), {to se odnosi na Muhammeda, a.s., koji je jedan od njihU tom smislu, Allah Uzvi{eni ka`e:

"On je Onaj Koji je nepismenim poslao poslanika izme|u njih samih" (62:2), {to, pored svega, ne negira da je poslan i crnim i crvenim, kao {to i Uzvi{eni Allah ka`e:

- Reci: "O ljudi, ja sam Allahov Poslanik svima vama" (7:158), a za to postoji niz neoborivih dokaza.

"Poka`i nam obrede na{e" zna~i: poka`i nam ih i pou~i nas tim obredima! Od Seida ibn Mensura, s lancem prenosilaca od Mud`ahida, prenosi se da je rekao slijede}e: "D`ebrail je rekao Ibrahimu: 'Podigni temelje!', pa ih je on podigaoZatim mu je pokazao sve obrede had`aIblis je poku{ao da u te obrede had`a ne{to svoje doda, ali nije uspioZato mu je Allah naredio da na njega baca kamen~i)e tri puta, svaki put po sedam kamen~i)a, i to kod tri

⁶⁰ onaj koji ima iskrivljene članke ruku ili nogu, odnosno, iskrivljene zglobove...

d`emreta, {to je on i u~inioZatim ga je doveo do Me'aril-Harama pa do ArefataTu je rekao: 'Sada zna{ {to sam ti pokazao.' On je odgovorio: 'Da.'"

رَبَّنَا وَأَبْعَثْ
فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّهُمْ إِذَا تَرَكُوكُمْ وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَبُ وَالْحِكْمَةُ
وَيُرَكِّمُهُمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَنِيمُ الْحَكِيمُ ⑯١٩٣

"Gospodaru na{, po{alji me|u njih poslanika, jednoga od njih, koji je im ajete Tvoje kazivati, Knjizi i mudrosti ih pou~iti i o~istiti ih, jer Ti si doista Silni i Mudri."/129/

Ibrahimova molitva da Allah stanovnicima Harema po{alje poslanika izme|u njih bila je sasvim u skladu s ranije utvr|enom Allahovom odredbom da Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, bude poslanik nepismenima,⁶¹ odnosno svima iz dva svijeta (ljudi i d`ina), kako navodi predanje imama Ahmeda od Irbada ibn Sarije, koji iznosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /127/ "Ja sam kod Allaha pe~at vjerovjesnika,⁶² dok je Adem bio ilova~ao tome vas obavje{tava dova mogu oca Ibrahima, radosni nagovje{taj Isaa da }u se pojavit, snovi moje majke kao i majki drugih vjerovjesnika."

Njegove rije~i: "**radosni nagovje{taj Isaa da }u se pojavit**" odnose se na rije~i Allaha Uzvi{enog:

"I da vam donesem radosnu vijest o poslaniku ~ije je ime Ahmed..(61:6), a rije~i: "i snovi koje je usnila moja majka" poja{njene su u njegovim rije~ima u jednom drugom hadisu koji prenosi Ahmed:/128/ "Moja je majka u snu vidjela da je iz nje izi{lo svjetlo koje je obasjalo pala~e [ama]", {to zna{i da je ona vidjela to u snu dok je bila trudna, pa je is-pripovijedala svojim najbli~ima, {to se

⁶¹ Tj. Arapima.

⁶² Tj. kod Allaha je upisano u Knjizi Glavnoj da će on biti poslan kao posljednji vjerovjesnik. Medutim, neke ekstremne sekte ovaj hadis smatrali dokazom da je on, sallallahu alejhi ve sellem, prvo stvorenje, iako o tome ovđe uopće nema spomena. Naprotiv, ovaj hadis ukazuje na njegovu opstojnost u znanju /znanstvenu opstojnost/, a nikako i stvorenju opstojnosti. U znanstvenoj opstojnosti sva druga stvorenja jednaka su vjerovjesnikovoj opstojnosti, što potvrđuju i riječi Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem: /131/ "Allah je doista stvari pedeset hiljada godina prije nego je stvorio nebesa i Zemlju." Allahovo znanje predstavlja Njegovo nestvoreno svojstvo i u njemu nema prethodenja. Medutim, prvo što je stvoren bilo je Pero, što, takoder, potvrđuju riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: /132/ - Prvo što je Allah stvorio bilo je Pero. Rekao mu je: "Piši!", a ono je upitalo: "Gospodaru moj, šta da pišem?" On mu je, dž.š., rekao: "Piši što će biti do Dana sudnjega!" U vezi s ovim vidjeti našu raspravu:

"Muhammed, najvređnije, a ne prvo stvorenje", koja je štampana.

potom me|u njima pro{ulo i postalo poznatoIsticanje [ama, Sirije, Palestine i Libana, koje obasjava njegovo svjetlo, ukazuje da }e ova regija na kraju osovsvjetskogvremena biti stjeci{te islama i njegovih pripadnika,odnosno da }e se tu pojaviti Isa.

U tom smislu u dva Sahiha stoji: /129/ "Jedna grupa mojih sljedbenika ostati }e na Putu istine i njima ne}e mo{i {tetu nanijeti ko god ih htio poniziti ili im se suprotstaviti, pa }e takvi ostati do dana kada Allah bude dao da se ostvari Njegova naredba." U Sahihu El-Buharijevom: /130/ "...i oni }e biti u [amu.]

Rije~i Allaha Uzvi{enog: "Knjizi ih pou~iti" zna~e "Kur'anu ih pou~iti", a "mudrosti" zna~i sunnetuZatim: "i o~istiti ih" zna~i: u~initi da se Allahu pokoravaju i budu Mu iskreniU vezi s rije~ima: "Ti si, doista, Silni i Mudri" Ibn-Abbas ka`e: "To zna~i silni, koji sve mo`e, i mudri u svojim djelima i rije~ima, jer On stavlja svaku stvar na svoje mjesto.

وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ قِدَّمَةِ إِبْرَاهِيمَ
إِلَّا مَنْ سَفَهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ أَصْطَفَنِي فِي الدِّينِ إِنَّمَا فِي الْآخِرَةِ لِمَنْ
الصَّالِحِينَ ۝ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ مَسِيلٌ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝
وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بْنَيْهِ وَيَعْقُوبَ بْنَيْهِ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَ لَكُمْ
الْدِينَ فَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝

"Ko drugi vjeru Ibrahimovu izbjegava do onaj koji ne dr`i do sebe! Mi smo njega na ovome svijetu odabrali, pa }e on i na drugom svijetu biti me|u dobrima." /130/ - Kada je njemu Gospodar njegov rekao: "Predan budi!", on je odgovorio: "Ja sam predan Gospodaru svje-tova." /131/ - I Ibrahim je, kao i Jakub, to ostavio u amanet sinovima svojim: "Sinovi moji, Allah je vama vjeru odabrao, i nipo{to nemojte umrijeti druk~ije nego kao musli-mani." /132/

Ovim rije~ima Allah Uzvi{eni odgovara nevjer-nicima na njihove idolopokloni~ke izmi{ljotine sup-rotne vjeri Ibrahima Halila, vo{e ~ednih vjernika, koji je vjerovao samo u Gospodara Uzvi{enog, ne ostavljaju{i tu prostor za bilo {to drugo i ni za trenutak Mu ne pridru~uju{i kao ravnoga bilo koga, tako da se ogradio od obo`avanja bilo ~ega osim Allah-aU tome se pona{ao suprotno svojim sunarodnjacima, {to je dovelo do toga da se distancira i od svoga oca...! Allah

Uzvi{eni ka`e:

- I kada Ibrahim re~e o~u svome i narodu svome: "Ja ni{ta nemam s onima kojima se vi klanjate", "nego samo s Onim Koji me stvorio, jer je mi On, doista, na Pravi put ukazati" (43:26-27), zatim ka`e:

"A Ibrahim je tra`io oprosta za svoga oca samo zbog obe}anja koje mu je dao A ~im mu je postalo jasno da je on neprijatelj Allahov, on ga se odrekao Ibrahim je, doista, bio pun sa`aljenja i obazrivosti." (9:114)

Rije~i Uzvi{enog:

"Ko drugi vjeru Ibrahimovu izbjegava do onaj koji ne dr`i do sebe!" odnose se na onoga koji sebi ~ini nasilje ne brinu{i o sebi i lo{e planiraju{i time {to napu{ta Put istine i pada u zabludu, odnosno pona{a se suprotno onome kojega je Allah odabrao jo{ od najranijih godina kao primjer upute i pravilnog usmjerenja, u~iniv{i ga Svojim miljenikom na ovome, a jednim od dobrih i sretnih na drugome svijetu Stoga se postavlja pitanje: Ima li ve}e gluposti i nemara od izbjegavanja puta Ibrahima, a.s., te njegovog na~ina `ivota i zajednice, odnosno pristajanja uz put zablude i stranputice? Zatim rije~i Uzvi{enog:

- Kada je njemu Gospodar njegov rekao: "Predan budi!", on je odgovorio: "Ja sam predan Gospodaru Svjetova", tjAllah Uzvi{eni mu je naredio da bude iskren, te samo Njemu predan i poslu{an, a on je na to odgovorio u skladu sa {erijatskom odredbom i vlastitim predodre|enjem

"I Ibrahim je, kao i Jakub, to ostavio u amanet sinovima svojim...", tju amanet im je ostavio ovu vjeru, islamNeki predstavnici zdrave tradicije ime Jakub ~itaju u akuzativu vezuju{i ga za prethodnu imenicu "**sinovima svojim**", {to zna{i da je Ibrahim vjeru ostavio u amanet svojim sinovima, kao i svom unuku Jakubu ibn Ishaku, koji je tu bio prisutan.

Poznato je - a Allah to najbolje zna - da se Ishakov sin Jakub radio dok je Ibrahim, a.s., `ivio sa Sarom, jer se i "radosna vijest" odnosi na njih:

"Pa je Mi obradovasmo Ishakom, a poslije Ishaka Ja-kubom." (11:71) Jer da za vrijeme njihovog `ivota nije bio `iv Jakub, ne bi bilo koristi spominjati ga kao potomka Ishakova.

Zatim:

"Sinovi moji, Allah je vama vjeru odab -rao, i nipo{to nemojte umrijeti druk~ije nego kao muslimani", {to zna{i: ^inite dobro u `ivotu i dr`ite

se toga kako bi vam Allah dao da i umrete kao takvi (muslimani) jer ~ovjek obi~no i umire onako kako je `ivio, a bit }e i o`ivljen prema tome kako je umro.

Ove rije~i nisu u suprotnosti s hadisom: /133/ "Doista jedan ~ovjek mo`e raditi za D`ennet i do}i do njega na pedalj ili lakat du`ine, a potom ga pretekne Knjiga i on uradi djela stanovnika D`ehenema, u koji zatim i u|e"..itdU nekim predanjima ovoga hadisa, takoler, stoji: /134/ "Radio je za D`ennet, kako to ljudima izgleda, a radio je i za D`ehennem, kako to njima izgleda." A Allah Uzvi{eni, takoler, ka`e:

"A onome koji dijeli i Allaha se boji", "i ono najljep{e smatra istinitim", "njemu }emo put dobra olak{ati"; "a onome koji tvrdi{i i osje}a se neovisnim", "i ono najljep{e smatra la`nim", "njemu }emo put zla olak{ati" (92:5-10).

أَمْ كُنْتُ شَهِدَآءَ لِدَحْضَرَ

يَعْقُوبَ الْوَتْ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ أَبَّا إِنَّا بِإِلَهِكَ وَإِسْمِعِيلَ وَإِسْقَى إِلَهًا وَحِدًّا وَنَحْنُ لِمُسْلِمُونَ
نِلَّكَ أُمَّةً قَدْخَلَتْ هَذَا مَا كَسَبْتَ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْعَلُونَ

عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

- Da li ste prisutni bili kada je Jakubu smrtni ~as do{ao i kad je sinove svoje upitao: "Kome }ete poslije mene u ibadetu biti?" "Bi}emo u ibadetu", odgovorili su oni, "Bogu tvome, Bogu tvojih predaka, Ibrahima, Ismaila i Ishaka, Bogu Jedinome! I mi se samo Njemu predajemo!" /133/ "Taj je narod pro{ao; njemu pripada ono {to je zaslui~, a vama {to ste zaslui{ili, i vi ne}ete biti pitani za ono {to su oni radili."/134/

Ukazuju{i arapskim idolopoklonicima, sinovima Ismailovim, te nevjernicima izme|u sinova Israilovih, na slu~aj Jakuba, sina Ishakovog, Allah Uzvi{eni na ovome mjestu potvr|uje da je on u smrtnom ~asu ostavio u amanet svojim sinovima da se samo Allahu klanjaju i nikoga Mu ravnim ne pridru|uju, pa ih je zapitao:

"Kome }ete, poslije mene, u ibadetu biti?" "Klanjat }emo se", odgovorili su oni, "Bogu tvome, Bogu tvojih o~eva (predaka), Ibrahima, Ismaila i Ishaka..." Ovdje je naglasak na ve}ini, a Ismail je bio njegov amid`aEn-Nahhas u vezi s tim ka`e: "Arapi ~esto amid`u

nazivaju ocem." Ovaj ajet navode kao argument oni koji djeda spominju kao oca i njega ~ine zaprekom za nasljedstvo bra{e}, kako se to vidi iz rije~i Siddika, koje navodi El-Buhari na osnovi predanja Ibn-Abbasa i Ibn-Zubejra, {to je u skladu sa mezhebom Ebu-Hanife, o ~emu }e {ire biti govora na drugome mjestu.

Rije~ima: "Bogu jedinome" isti~e se da samo Njemu pripada obo`avanje i da Mu se niko i ni{ta ne mo`e pridru`iti; "i mi se samo Njemu predajemo", tjsamo smo Njemu pokorni i poslu{niNaime, islam je vjera svih vjerovjesnika bez obzira na raznovrsnost njihovih {erijatskih propisaO tome govore brojni ajeti i hadisi "Taj je narod pro{ao",

"njemu pripada ono {to je zaslu`io, a vama {to ste vi zaslu`ili", tјvama ne vrijedi {to se vezujete za vjerovjesnike kao {to su Ibrahim, Ismail, Ishak, Jakub i njihovi potomci, ako dobro ne ~inite, jer njima pripada ono {to su oni ~inili, a vama {to vi ~inite.

"i vi ne}ete biti pitani za ono {to su oni radili"Zato u predanju stoji: /135/ "Koga uspori djelo, ne}e ga ubrzati porijeklo."

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا

قُلْ بَلْ مَلَةٌ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًاٰ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ⑯

- Oni govore: "Budite `idovi, odnosno kr{}jani, bit }ete na Pravom putu!" Ti reci: "Ne, mi smo Ibrahimove prave vjere, jer on nije nikoga Allahu ravnim smatrao."/135/

Muhammed ibn Ishak, s lancem prenosilaca od Ibn-Abbasa, prenosi: - Abdullah ibn Suriya el-E'ver je rekao Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: "Pravi put je samo ono {to mi slijedimo, pa nas i ti slijedi, Muhammed, i bit }e{ na Pravom putu!" Sli~no su govorili i kr{}jani, pa je nakon toga Allah objavio rije~i: - Oni govore: "Budite `idovi, odnosno kr{}jani, i bit }ete na Pravom putu!" Zatim:

- Ti reci: "Ne, mi smo Ibrahimove prave vjere", tjmi ne `elimo slijediti ni `idovsku ni kr{}jansku vjeru, ~emu nas vi pozivate, "nego" mi slijedimo "Ibrahimovu pravu vjeru", tjispravnu vjeruEbu-Kilabe ka`e: "Pravi vjernik onaj je koji vjeruje u sve poslanike, od prvog do posljednjeg."

قُولُوا إِمَّا مَعَنَا

بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِمْ وَإِنَّمَا يُنَزَّلُ مِنْ رَبِّهِمْ لَا فَرْقَ

بَيْنَ أَحَدِهِمْ وَهُوَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ⑯

- Recite: "Mi vjerujemo u Allaha i u ono {to se objavljuje nama, i u ono {to je objavljeno Ibrahimu, i Ismailu, i Ishaku, i Jakubu, i unucima, i u ono {to je dano Musau i Isau, i u ono {to je dano vjerovjesnicima od Gospodara njihova; mi ne pravimo nikakve razlike me lu njima i mi se Njemu predajemo."/136/

Allah Uzvi{eni upu}uje Svoje robove, vjernike, da vjeruju u ono {to im je objavio posredstvom Svoga poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, do u detalje, te ono {to je objavio vjerovjesnicima, a.s., prije njih, u op}im crtamaU tekstu je posebno spomenuo neke poslanike, a na ostale je samo uop}eno ukazaoUsto, Allah, d`.{., ukazuje im da ne prave razlike izme|u vjerovjesnika, nego da u sve njih vjeruju, te da ne budu kao oni o kojima Allah, d`.{., ka`e:

- i koji `ele izme|u Allaha i poslanika Njegovih napraviti razliku, pa govore: "U neke vjerujemo, a u neke ne vjerujemo!", i `ele izme|u toga nekakav stav zauzeti /150/"Oni su, zbilja, pravi nevjernici..//151/ (4:150)

Ebul-Alije, Rebi' i Katade ka`u: - Unuka Jakubovih bilo je dvanaest, a svaki od njih izrođio je po cijelu zajednicu, pa su zato poznati pod imenom "unuci" Pod imenicom "unuci" ovdje se misli na narode, odnosno, potomke sinova Israilovih, te na objavu koju je Allah objavio vjerovjesnicima izme|u njih, kao {to i Musa ka`e:

"Sjetite se Allahove blagodati prema vama kada je neke od vas vjerovjesnicima u~inio, i u~inio vas je vladarima." (5:20) Ibn Ebi-Hatim s lancem prenosilaca od Ma'kila ibn Jesara prenosi: - Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: /136/ "Vjerujte u Tevrat, Zebur i Ind`il, a dr`ite se Kur'ana!"

فَإِنْ أَمْوَالُهُمْ لَمَّا آتَمْسَمُوهُ قَدْ

أَهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَّأْ فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفَئُهُمْ اللَّهُ وَهُوَ

الْأَسَمِيعُ الْعَلِيمُ ⑯ صُبْغَةُ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنَ مِنَ اللَّهِ صُبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ

عَيْدُونَ ⑯

"Pa, ako oni budu vjerovali u ono u {to vi vje -rujete, na Pravom su putu; a ako glave okrenu, oni su onda daleko od Pravog puta i Allah }e te sigurno od njih za{tititi, jer On sve ~uje i zna." /137/ "Allahove vjere se dr`ite! Zar ima ljep{e vjere od Allahove?! Mi se samo Njemu pokoravamo." /138/

Uzvi{eni Allah ka`e: .."ako oni budu vjerovali...", tjako budu vjerovali nevjernici izme|u idolopoklonika i sljedbenika Knjige, kao {to vi vjerujete u Allaha i Njegove poslanike, ne prave}i razlike me|u njima, "oni su na Pravom putu", tjoni su na putu Istine "A ako glave okrenu" od Istine i prihvate neistinu nakon {to budu imali dokaze za istinu, "oni su onda daleko od Pravog puta i Allah }e te sigurno od njih za{tititi", tjon je te pomo}i protiv njih i dati da ih pobijedi{, "jer On sve ~uje i zna" "Allahova vjera!", tjAllahova vjera ovdje je navedena u akuzativu i zna~i: "Dr`ite se Allahove vjere, fitreta."

"Zar ima ljep{eg vjere od Allahove?!"; "Mi se samo Njemu pokoravamo", tjaNjemu smo pokorni.

فَلَمَّا حَاجُونَا فِي اللَّهِ وَهُوَ بَيْنَ أَنْجَانَنَا وَلَكُمْ
أَعْمَلُكُمْ وَنَحْنُ الْمُخْلَصُونَ ⑭ۚ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّا بِهِمْ وَإِسْمَاعِيلَ وَسَعْيَ
وَيَقْوَبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ إِنَّ شَرَّ آعْمَالِ
أَمَّا اللَّهُ وَمَنْ أَطْلَمُ مِنْ كَتَمَ شَهَادَةَ عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ يُغَنِّي
عَمَّا تَعْمَلُونَ ⑮ۚ إِنَّكُمْ أَمَّةٌ قَدْ خُلِقْتُمْ لَهَا مَا كَسَبْتُ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ
وَلَا تُكُلُونَ عَمَّا كَانُوا يَمْلُوْنَ ⑯ۚ

- Reci: "Zar s nama o Allahu raspravljate, kad je On i na{ i va{ Gospodar! Nama pripadaju na{a djela, a vama va{a djela! A mi smo prema Njemu iskreni." /139/ "Kako mo`ete govoriti da su Ibrahim, Ismail, Ishak, Jakub i unuci njihovi bili `idovi ili kr{}ani?" Reci: "Znate li bolje vi ili Allah?" Zar je iko nepravedniji od onoga koji skriva svjedo~anstvo istine od Allaha! A Allah motri na ono {to vi radite." /140/ "Taj je narod bio i nestao; njemu pripada ono {to je zaslu`io, a vama pripada ono {to ste zaslu`ili; vi ne}ete biti pitani za ono {to su oni radili."/141/

Upu}uju{i Svoj Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da odbaci rasprave idolopoklonika, Allah Uzvi{eni ka`e: - Reci: "Zar s nama o Allahu raspravljate?", tjaZar s nama

raspravljate o Jedno}i Allaha, iskrenosti prema Njemu i prednosti u slijelenju Njegovih naredbi i izbjegavanju Njegovih zabrana, kada je

"On na{ i va{ Gospodar", tjkada je On Onaj Koji raspola`e nama i vama, Kojemu pripada svojstvo bo`anstva i Koji nema ortaka

"Nama pripadaju na{a djela, a vama va{a djela!", tjmi smo daleko od vas i onoga ~emu se klanjate, kao {to ste i vi daleko od nas, jer "mi smo prema Njemu iskreni" u pobo`nosti i predanosti Nakon toga, Allah Uzvi{eni negira njihove tvrdnje da su Ibrahim i vjerovjesnici poslije njega pripadali `idovskoj, odnosno kr{}anskoj vjeri, pa ka`e:

- Reci: "Znate li bolje vi ili Allah?", {to zna~i: "Allah to svakako najbolje zna!", a On saop}ava da oni nisu bili ni `idovi ni kr{}ani.

"Zar je iko nepravedniji od onoga koji skriva svjedo~anstvo istine od Allaha!" U vezi s ovim rije~ima Hasan el-Basri ka`e: "Oni su u Bo`ijoj Knjizi, koja im je dana, ~itali da je vjera islam, da je Muhammed Allahov poslanik, te da su: Ibrahim, Ismail, Ishak, Jakub i unuci bili daleko od `idovstva i kr{}anstva - oni su to posvjedo~ili pred Allahom i intimno to priznali, ali su potom prikrili to svjedo~anstvo.

"A Allah motri na ono {to vi radite." Ove rije~i sadr`e `estoku prijetnju i opomenu, ukazuju{i da Njegovo znanje obuhva}a va{e znanje, odnosno da {ete biti nagra|eni u skladu s timZatim Uzvi{eni Allah ka`e: "To je narod koji je pro{ao", tjprestao postojati.

"Njemu pripada ono {to je zaslu`io, a vama pripada ono {to ste zaslu`ili", tjinjima pripadaju njihova djela, a vama va{a.

"Vi ne}ete biti pitani za ono {to su oni radili", tjkama ne vrijedi vezivanje za njih, ako ih ne slijedite Stoga se ne ponosite samo time {to potje~ete od njih, sve dok ne budete njih slijedili izvr{avaju{i Allahove naredbe i slijede}i Njegove poslanike, koji su poslani da obraduju i opomenu, i to posebno na pojavi prvaka vjerovjesnika i pe~ata Poslanika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, a potom i sve druge vjerovjesnike.

*سَيَقُولُ الْمُشْفَهَاءُ مِنْ أَنْتَ أَنْسَى

مَا وَلَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمُشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ
يَهُدِي مِنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ وَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً
وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيُكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ كُمْ شَهِيدًا
وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ
مِنْ يَنْقُلُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَلَمْ كَانْ لَكَ يَدًا إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى
اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝

- Reći je neki ljudi kratke pameti "[to ih je odvratilo od kible njihove, prema kojoj su se okretali?]" Reci: "Allahu pripadaju i istok i za -pad; On upu{uje na Pravi put onoga koga On hoje." /142/ "Tako smo vas u~inili zajednicom sredine, kako biste bili svjedoci drugim ljudima, i kako bi Poslanik vama bio svjedok! Mi smo promijenili kiblu prema kojoj si se okretao samo zato da bismo istakli one koji slijede Poslanika od onih koji ne vjeruju, jer to je doista te{ko bilo svima, izuzev onih kojima je Allah ukazao na Pravi put! Allah ne}e dozvoliti da propadne vjerovanje va{e - a Allah je prema ljudima doista blag i mi-lostiv."/143/

Pod rije~ju "maloumnici, ljudi kratke pameti" misli se na idolopoklonike Arape, te `idovske sve}enike i licemjere, odnosno sve njih, jer ajet ima op}enito zna~enjePo{to je Allahovom Poslaniku bilo nare|eno da se u namazu okre}e prema Hramu u Svetom gradu (Kudusu), on je u Meki klanjao izme|u dva ugla,⁶³ takо da je Kaba bila ispred njega. Po{to nakon preseljenja u Medinu nije imao mogu}nosti klanjati izme|u ta dvaугла, Allah mu je naredio da se okre}e prema Svetom hramuTo navode Ibn-Abbas, kao i ve}ina u~enjaka, koji se me|utim razilaze u vezi s pitanjem: kojim putem je to nare|eno, da li posredstvom Kur'ana ili na drugi na~in...? U tom smislu postoje dva mi{ljenja: Ikreme, Ebul-Alije i Hasan el-Basri smatraju da je okretanje prema Svetom hramu (u Kudusu) bilo odre|eno na osnovi mi{ljenja (id'tihada) Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellemNaime, oni smatraju da je okretanje prema Svetom hramu (u Kudusu)

⁶³ Pod dva ugla /rukna/ misli se na "jemenski" i "šamski" /sirijski/ ugao.

⁶⁴ Tj. stajao je na južnoj strani, koja danas odgovara "Vratima oproštaja", okrenut sjeverno, prema Svetom hramu, tako da su ispred njega bili i Kaba i Sveti hram.

po~elo nakon dolaska Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u Medinu, a trajalo je ne{to vi{e od deset mjeseci, tokom kojih je on molio Allaha da mu da smjer Kabe, koja je bila kibla i Ibrahima, a.s., {to mu je udovoljeno tako da mu je nare|eno da se okre}e Kabi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o tome je obavijestio muslimane, a prvi namaz koji je klanjao okre}u{i se prema Kabi bila je ikindijaU vezi s tim u dva sahiha se navodi hadis El-Berra'a, r.a., koji isti{e /137/ da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao okre}u{i se Svetom hramu {esnaest ili sedamnaest mjeseci, da je pri`eljkivao da se okre}e prema Hramu u Meki, te da je prvi namaz koji je klanjao okre}u{i se prema Meki bila ikindijaTom prilikom s njim je klanjala grupa ljudiJedan od njih je izi{ao, pa je prolaze}i pored ljudi u d`amiji koji su bili na rukuu rekao: "Tako mi Allah, klanjao sam sa Vjerovjesnikom okrenuv{i se prema Meki", nakon ~ega su se i oni u istom namazu okrenuli u pravcu Hrama u Meki"En-Nesa'i navodi da je to bio podne-namaz koji je klanjan u d`amiji "Benu-Seleme", dok u hadisu Nuvejle bint Muslim navodi: /138/ " da im je do{la vijest o tome dok su klanjali podne-namaz", a zatim ka`e: "Nakon toga su mu{karci do{li na mjesto mu{karaca."

Stanovnicima Kuba'a, me|utim, vijest nije stigla do sabah-namaza, kada im je do{ao jedan ~ovjek i rekao /139/ da je Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, te no}i objavljen ajet u Kur'anu kojim mu je nare|eno da se okre}e prema Kabi, pa su se i oni tada okrenuliNaime, u tom trenutku oni su bili licem okrenuti prema [amu, pa su se tada okrenuli prema Kabi.⁶⁵ Ovo pokazuje da ono {to ne{to derogira, ne mo`e biti prihva}eno prije nego se spozna, bez obzira {to je to ranije objavljeno i dostavljeno, jer onima koji su klanjali ikindiju, ak{am i

⁶⁵ Nema sumnje da je čin okretanja prema kibli u namazu čin ibadeta, dok je stav da je smjer Kabe za muslimane kibla u namazu, u čemu postoji potpuna saglasnost, čin vjerovanja. Već je navedeno da su ljudi u džamiji prihvati{i kao istinito izvije{će koje su dobili, iako im je samo jedan čovjek saopćio da je kibla promijenjena u smjeru Kabe. Budući da su oni u to vrijeme klanjali u smjeru Svetog hrama u Kudsu, promijenili su smjer i okrenuli se u pravcu Kabe. Stoga, njihovo prihvaćanje izvije{ća u vezi s ovim pitanjem samo od jedne osobe predstavlja bez sumnje čin vjerovanja, koje je potvrđeno iz izvije{ća samo jednog čovjeka koji se zakleo da je on klanjao sa Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, okrenut u pravcu Kabe, nakon čega su se i oni okrenuli u istom pravcu, što je zasigurno potvrđeno. Ovo je jedan od dokaza protiv onih koji tvrde da se ahad-hadis (hadis samo jedne osobe) ne može prihvatiti kao dokaz u akaidu, štavi{e, oni tvrde: "da je grje{an svako ko prihvati bilo kakvo uvjerenje posredstvom samo jedne osobe... !" Molimo Allaha da nas zaštititi od ponu{enja i lo{e posljedice!

jaciju okrenuti u pravcu Svetog hrama nije nare|eno da to ponoveAllah to najbolje zna! Kada se ovo desilo, neki idolopoklonici, licemjeri, te Sljedbenici Knjige do{li su u sumnju i ostali zbumjeni napustiv{i Pravi put,⁶⁶ govore}i:

"[to ih je odvratilo od kible njihove, prema kojoj su se okretali?", tj{ta je ovima, pa se jednom okreju prema Svetom hramu, a drugi put prema Kabi? Nakon toga, Allah Uzvi{eni je objavio:

"Reci, Allahu pripadaju i istok i zapad!", tjNjemu pripada sve,

"pa, kud god se okrenete, tamo je Allahovo lice." (2:115)

"Nije ~estitost u tome da okre}ete svoja lica prema istoku i zapadu, nego je ~estit onaj koji vjeruje u Allaha..." (2:177), tjkuda god nas Uzvi{eni okrene, mi se tamo okre}emo, jer je savr{ena pokornost u izvr{avanju Njegovih naredbi, ~ak i kada bi nam svaki dan nare|ivao da se okre}emo u drugom smjeru, budu}i da smo mi Njegovi robovi, odnosno pod Njegovom voljomZato je stvar Njegove velike pa`nje prema ummetu Muhammedovom, sallallahu alejhi ve sellem, {to ih je uputio da se okre}u prema kibli Njegovog miljenika Ibrahima, a.s., pa zatim i ka`e:

- Reci: "Allahu pripadaju i istok i zapad; On ukazuje na Pravi put onome kome On ho}e." Imam Ahmed donosi predanje s lancem od Ai{e da je ona rekla: - Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je misle}i na pripadnike Knjige: /140/ "Ni na ~emu nam oni ne zavide kao na petku na koji nas je Allah uputio, a koji su oni izgubili, na kibli na koju nas je Allah uputio, a koju su oni izgubili, te na rije~ima koje mi izgovaramo za imamom: 'Amin!'"

"U~inili smo vas tako{er zajednicom sredine kako biste bili svjedoci protiv drugih ljudi, i kako bi Poslanik bio svjedok protiv vas." Rije~ "**srednji, sredi{nji, ugledni**" ovdje zna~i isto {to i rije~ "**najbolji, odabran, ugledan**"

Tako se, npr., ka`e: "Muhammed je najbolji u svom rodu", tj"najplemenitijeg roda", zatim:

"Kurej{ije su najugledniji Arapi po porijeklu", tjinajboljiU to spada i sintagma "**srednji namaz**", koja zna~i "najvredniji namaz", a to je ikindijaPrema tome, Uzvi{eni je u~inio ovu zajednicu najboljom "**zajednicom**

⁶⁶ Jer oni su i prije toga bili isti.

sredine" time {to ju je odlikovao najsavr{enijim propisima, najboljim metodama i najjas-nijim pravcem, kao {to i ka`e:

"On vas je izabrao i u vjeri vam nije ni{ta te{ko dao, u vjeri pretka va{eg IbrahimaOn vas je ranije, a i na ovome mjestu, muslimanima nazvao da bi Poslanik bio svjedok vama, te da biste vi bili svjedoci ostalim ljudima." (22:78)

Imam Ahmed prenosi od Ebu-Seida⁶⁷ da je rekao: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: /141/ - Na Sudnjem danu bit }e pozvan Nuh i tada }e mu biti re~eno: "Jesi li dostavio objavu?", a on }e odgovoriti: "Da." Zatim }e biti pozvan njegov narod i postavit }e mu se pitanje: "Je li vam dostavio objavu?", a oni }e odgovoriti: "Nije nam dolazio nijedan poslanik, niti bilo ko drugi!" Nuhu }e tada biti re~eno: "Koga ima{ za svjedoka?", a on }e re{i: "Muhammeda i njegov ummet." Zatim ka`e: - Zato Allah Uzvi{eni ka`e:

"Tako smo vas u~inili zajednicom sredine." Rije~ "sredina" zna~i pravednostVi }ete biti pozvani i njemu }ete svjedo~iti da je dostavio objavu, a potom }e on vama svjedo~iti." (Prenose: El-Buhari, Et-Tirmizi, En-Nesa'i i Ibn-Mad'e prema predanjima od Ibn-E'me{a)

U hadisu koji prenosi Ahmed od Ebu-Seida el-Hudrija stoji: /142/ - ...pa }e zatim biti pozvan Muhammed i njegov ummet i postavit }e im se pitanje: "Da li je ovaj dostavio objavu svome narodu?", a oni }e odgovoriti: "Da." Tada }e im biti re~eno: "Kako vi znate?", a oni }e odgovoriti: "Do{ao nam je na{ Poslanik i izvijestio nas da su poslanici dostavili objavu." U tom smislu Allah, d`{., ka`e:

"Tako smo vas u~inili zajednicom sredine", tjpravednom zajednicom,

"kako biste bili svjedoci drugim ljudima, i kako bi Poslanik vama bio svjedok"

Rije~i Uzvi{enog:

"I Mi smo promijenili kiblu prema kojoj si se okre{ao samo zato da bismo istakli one koji slijede Poslanika od onih koji se vra}aju nazad, jer to je, doista, te{ko bilo svima izuzev onim kojima je Allah ukazao na Pravi put."⁶⁸

⁶⁷ Tj. Ebu-Seida el-Hudrija.

⁶⁸ U ovom je ajetu dokaz da je Allah Uzvi{eni naredio Svom Poslaniku da se okreće prema Svetom hramu u Kudusu, odnosno, da to on nije uradio na osnovu svog slobodnog zaklju{ivanja /idžtihada, kako to neki tvrde.

Dakle, Uzvi{eni Allah ka`e: "Muhammed, Mi smo ti propisali da se prvo okre}e{ prema Svetom hramu, a zatim smo ti naredili da se okre}e{ prema Kabi, kako bismo pokazali ko te slijedi, pokorava ti se i okre}e{ se s tobom kuda god ti krne{, za razliku od onih koji se vra}aju nazad napu{taju{i svoju vjeru."

"Iako je to, doista, te{ko", tjtaj ~in okretanja od Svetog hrama prema Kabi, odnosno, iako je to veliko i te{ko u du{i, izuzev za one ~ija je srca Allah uputio i koji s uvjerenjem priznaju istinitost Poslanika, te priznaju da je sve {to im je on donio Istina, u koju nema sumnje, da Allah ~ini {to ho}e, sudi kako ho}e, te, prema tome, On mo`e dati u obavezu Svojim robovima {ta ho}e, derogirati {ta ho}e, te da On posjeduje savr{enu mudrost i apsolutni dokaz za sve, za razliku od onih u ~ijim je srcima bolestJer, ~im se bilo {to desi, kod njih se javlja sumnja, dok se kod onih koji vjeruju poja~aju uvjerenje i potvrdni stavUzvi{eni Allah ka`e:

"I Mi objavljujemo u Kur'anu ono {to je lijek i milost vjernicima, a nevjernicima to samo propast pove}ava." (17:82)

Neki smatraju da su prete~e, prvi muhad`iri i ensarije, bili ti koji su klanjali prema dvije kible, {to pokazuje da su pripadnici Muhammedova, sallallahu alejhi ve sellem, ummeta bili savr{eno pokorni Allahu i Njegovom Poslaniku, te da su svi izvr{avali Allahove naredbeNeka Allah svima njima bude zadovoljan.

"Allah ne}e dozvoliti da propadne vjerovanje va{e", tjda propadne va{ namaz u kojem ste se ranije okretali prema Svetom hramu, odnosno da se izgubi nagrada koja vam kod Allaha pripada za toU jednom sahin hadisu od Bera'a prenosi se da je rekao: - Kada su neki ljudi koji su klanjali prema Svetom hramu umrli, tada su neki govorili: "Kakav je njihov status u vezi s tim pitanjem?", pa je Allah Uzvi{eni objavio:

"Allah ne}e dozvoliti da propadne vjerovanje va{e", tjdok ste se okretali prvoj kibli, vjerovali u Vjerovjesnika i slijedili ga u okretanju prema drugoj kibli, naime, dat }e vam nagradu i za prvu i za drugu kiblu, jer *"Allah je, doista, blag i milostiv"*.

U sahih hadisu stoji /143/ da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, video jednu zarobljenu `enu, odvojenu od svoga djeteta, kako ga tra`i i kako svako dijete koje ugleda kod neke od zarobljenica prislanja uza svoja prsa, te kako je svoje dijete,

kada ga je na{la, odmah prigrilila i dala mu da dojiAllahov Poslanik je rekao: "[ta mislite, bi li ova `ena bacila svoje dijete u vatru ako bi bila u stanju da to ne u~ini?" Prisutni su Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorili: "Ne bi, Allahov Poslani~e!" Na to je on kazao: "Kunem se Allahom da je On (Allah) milostiviji prema Svojim robovima nego ova `ena prema svom djetetu."

قدْرَنَّى تَقْبِلَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَوْلَيْتَ قِبْلَةَ تَرْضَهَا فَوَلَّ
وَجْهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَلَوْلَأَوْجَهْكَ
شَطَرَهُ وَلَمْ يَلْعَمْنَاهُ وَلَوْلَكَتَبَ لَيَعْلَمُنَاهُ اللَّهُ أَعْلَمُ مِنْ رَبِّهِمْ وَمِنَ اللَّهِ
يَغْفِلُ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

"Mi vidimo kako okre}e{ lice svoje prema nebu i Mi jemo ti sigurno dati da se okre}e{ prema kibli koju ti `eli{; pa, okreni lice svoje prema ^asnom hramu! I gdje god bili, lice svoje okrenite prema njemuDoista oni kojima je dana Knjiga znaju da je to istina od Gospodara njihovaA Allah nije nemaran prema onome {to oni rade."/144/

Ali ibn Talha prenosi od Ibn-Abbasa:
- Prvo {to je dokinuto u Kur'anu bilo je okretanje u namazu (kibla)Na po~etku, kada je promijenjena kibla⁶⁹, nakon {to je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, preselio u Medinu, u kojoj je najve}i dio stanovni{tva bio `idovskog porijekla, Allah je naredio da se okre}e prema Svetom hramu (u Kudusu), {to je obradovalo `idoveAllahov Poslanik okretao se prema Svetom hramu vi{e od deset mjeseci, ali je `udio da se okre}e prema kibli Ibrahimovoj, mole}i Allaha Uzvi{enog i pogledaju{i u nebo, pa je Allah objavio ajet:

"Mi vidimo kako okre}e{ lice svoje prema nebu" do rije~i:

"pa, okrenite lica svoja prema ^asnom hramu", tju pravcu njegaOd Ibn-Abbasa, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /144/ "Hram je kibla za one koji su u d`amiji, d`amija je kibla za one koji su u Harem, a Harem je kibla za stanovnike Zemlje, za moj ummet i na zapadu i na istoku." U hadisu Nuvejle bint Muslim stoji: /145/ "Dok su ljudi bili u d`amiji Benu-Haris, umjesto da se okre}u prema Svetom hramu, promijenili su pravac u smjeru Kabe nakon {to im je do{ao jedan ~ovjek s naredbom da promijene kiblu i okre}u se

⁶⁹ Tj. okretanje prema Svetom hramu u Kudusu.

prema Kabi." Zatim ka`e: Jedan ~ovjek iz plemena Benu-Harise govorio mi je kako je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /146/ "To su ljudi koji vjeruju u nevi|eno (gajb)",⁷⁰ a zatim:

"I gdje god bili, lice svoje okrenite prema njemu." Dakle, Uzvi{eni Allah nare|uje da se okre}e prema kibli sa svih strana svijeta, i istoka i zapada i juga i sjevera Izuzetak ~ini jedino klanjanje nafila namaza na putu, jer se tada klanja u pravcu u kojem ide karavan (sredstvo prijevoza), a srcem okrenutim prema Kabi, odnosno, kod klanjanja za vrijeme sukoba i borbi, kada se nema mogu}nosti tra`iti pravac Isto tako, onaj koji ne zna pravac kible mo`e se okretati na osnovi vlastite procjene (id`tihad), makar ona bila pogre{na, jer Allah, d`... , ne obavezuje nikoga iznad njegovih mogu}nosti.

[erijatsko pitanje: Na osnovi rije~i Allaha Uzvi{enog "lica svoja okrenite prema njemu", pripadnici malikijskog mezheba dokazuju da onaj koji klanja gleda ispred sebe, a ne u mjesto gdje obavlja sed`du, budu}i da bi se pritom morao nagnuti, {to je po njihovom mi{ljenju suprotno uspravnom stajanju u namazu (kijam)Me|utim, ve}ina u~enjaka smatra da treba gledati u mjesto gdje se obavlja sed`da, {to je po njihovom mi{ljenju izrazitiji vid pokornosti i skru{enosti o kojima govori i hadis.]⁷¹

"Doista oni kojima je dana Knjiga znaju da je to istina od Gospodara njihova." To zna~i, `idovi, koji nisu prihvatali da se okre}ete prema Kabi umjesto dotada{njeg okretanja prema Svetom hramu u Kudusu, znaju na osnovi opisa Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovog ummeta u knjigama njima objavljenim, da }e Allah Uzvi{eni tebi odrediti da se okre}e{ prema Kabi Me|utim, sljedbenici Knjige, zbog zavisti, nevjero-vanja i tvrdoglavosti svoje, to krijuZato im Allah Uzvi{eni upu}uje prijetnje rije~ima:

"A Allah nije nemaran prema onome {to oni rade."

وَلِنَّ أَنِّي لَذِينَ أُولُوا الْكِتَابِ بِكُلِّ إِيمَانٍ
مَا تَعْوَاقِبُنِي وَمَا أَنَّتِ بِتَابِعِ قَبْلَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمُ مِنْ تَابِعِ قَبْلَهُ
بَعْضٌ وَلِنَّ أَتَبَعَ أَهْوَاءَهُمْ فَنَبْعَدُهُمْ عَنِ الْمِسْكِنِ إِذَا لَمْ يَرْجِعُ
الظَّالِمِينَ

"I kada bi ti onima kojima je dana Knjiga sve dokaze donio, oni opet ne}e prihvatiti twoju kiblu, kao {to ni ti ne}e{ prihvatiti njihovu kiblu, niti }e iko od njih prihvatiti kiblu drugogaA ako bi se ti za njihovim `eljama poveo nakon {to ti je do{lo znanje, tada bi sigurno nepravedan bio."/145/

Allah Uzvi{eni obavje{tava Svoga Poslanika, salla - llahu alejhi ve sellem, da, bez obzira kako vjerodos - tojne dokaze on bude donio, `idovi to ne}e prihvatiti zbog nevjerovanja, tvrdokornosti i suprotstavljanja onome {to i sami znaju o njegovom poslanstvu

Zatim ka`e: "kao {to ni ti ne}e{ prihvatiti njihovu kiblu".⁷² To zna~i da on ni na koji na~in ne slijedi njihove `elje, odnosno da se on nije okretao prema Svetom hramu zato {to je to kibla `idova, nego je to ~inio po naredbi Allaha Uzvi{enog Navedene rije~i Uzvi{enog:

"A ako bi se ti za njihovim `eljama poveo nakon {to ti je do{lo znanje, tada bi sigurno nepravedan bio" sadr`e `estoko upozorenje suprotstavljanju istini nakon spoznaje iste, jer je dokaz za onoga koji to poznaje va`niji nego za bilo koga drugogaOve rije~i upu}ene su Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, ali se odnose na sve njegove sljedbenike, njegov ummet.

الَّذِينَ أَنِّي هُوَ الْكِتَابُ بِعِرْفَوْنَ كَائِعُ رُفْوَنَ أَبْنَاءَهُمْ
وَلَمْ قَرِيتْ كَمْ هُمْ لَيْكُمْ تَمُونَ الْحَقُّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ أَلْحَقْ مِنْ زَيْكَ فَلَادَ
تَكُونُ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

"Oni kojima smo dali Knjigu znaju kao {to sinove svoje znaju, ali neki od njih doista svjesno istinu prikrivaju."/146/ "Istina je od Gospodara tvoga, pa zato nikako ne budi od onih koji sumnjaju."/147/

Uzvi{eni Allah kazuje da u~enjaci me|u sljedbenicima Knjige poznaju

⁷⁰ A šta reći za onoga koji tvrdi: - Onaj ko prihvati neko vjerovanje na osnovi "ahad" hadisa, grješnik je, iako je Pos-lanik, sallallahu alejhi ve sellem, pogeo bi glavi i oborio pogled prema zemlji." /148/ Kada bi ušao u Kabu, on ne bi podizao pogled od mjesta gdje bi sedždu obavljao, sve dok ne bi iz nje izišao." (Prenose El-Bejheki i El-Hakim, koji potvrđuje vjerodostojnost hadisa. To isto svjedoči i hadis koji navode deseterica ashaba.)

⁷¹ /147/ "Kada bi klanjao, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pogeo bi glavi i oborio pogled prema zemlji." /148/ Kada bi ušao u Kabu, on ne bi podizao pogled od mjesta gdje bi sedždu obavljao, sve dok ne bi iz nje izišao." (Prenose El-Bejheki i El-Hakim, koji potvrđuje vjerodostojnost hadisa. To isto svjedoči i hadis koji navode deseterica ashaba.)

⁷² Ovaj ajet pokazuje da Poslanik nije uzeo za kiblu Sveti hram na osnovi vlastite odluke, da bi pridobio židove. Naprotiv, ovim ajetom se prekida svaka rasprava o ovom pitanju, jer on potvrđuje da je to bilo po naredbi Allaha Uzvi{enoga:

"kao što ni ti ne prihvataš njihovu kiblu".

autenti~nost misije Muham~meda, sallallahu alejhi ve sellem, kao {to poznaju svoje sinove me|u sinovima drugih ljudi, jer nema toga koji }e posumnjati niti imati dvoumljenja da prepozna svog sina kada ga vidi me|u sinovima svih ljudi svijetaNakon toga, Uzvi{eni saop}ava da oni i pored izvjesnosti i potvr|enog znanja

"prikrivaju istinu", tjod ljudi skrivaju osobine Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, navedene u njihovim knjigama, "iako to oni znaju", a potom daje stabilnost Svom Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i vjernicima, kazuju{i im da je ono {to on donosi istina u koju nema sumnje niti bilo kakve dileme, pa ka`e:

"Istina je od Gospodara tvoga, pa zato nikako ne budi od onih koji sumnjaju."

وَلِكُلِّ وِجْهٍ هُوَ مُؤْلِيهَا فَاسْتَقِوا الْخَيْرَاتِ إِنَّمَا تَكُونُ فَوْزًا يَوْمَ الْحِسْبَانِ
اللَّهُمَّ جِئْنَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
⑭١٨١

"Svako ima svoj pravac prema kojem se ok-reje, pa se natje~ite u dobrima! Ma gdje bili, Allah je vas sve sabratiAllah doista, sve mo`e!"/148/

El-Avfi navodi od Ibn-Abbasa: - Rije~ima

"Svako ima pravac kojem se okreje" ukazuje se na pripadnike (razli~itih) vjera, a zatim ka`e: "Svaki narod ima kiblu kojoj se sa zadovoljstvom okre}e Allahov pravac je onaj koje-mu se okre}u vjernici." Ebull-Alije ka`e: "@idov ima pravac kojemu se on okre}e, kr{janin pravac kojemu se on okre}e, a vas, pripadnici ummeta, On upu}uje prema pravcu (kibli) koji je prava kiblaOvaj ajet sli~an je slijede}im rije~ima Uzvi{enog:

"Svakom od vas dali smo zakon i pravac, a da je Allah htio, On bi vas sljedbenicima jedne zajednice u~inioJer On ho}e da vas isku{a onim {to vam propisuje! Zato se natje~ite da jedni druge u dobrima preteknete! Allahu jeti se svi vratiti." (5:48) U ovome ajetu zatim ka`e:

"Ma gdje bili, Allah je vas sve sabratiAllah, doista, sve mo`e." To zna~i da On ima mo} da vas sakupi iz zemlje i kada se va{a tijela i likovi razgrade.

وَمَنْ

حَيْثُ خَرَجْتَ فَوْلَ وَجْهَكَ شَطَرَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لِلْحَقِّ مِنْ رَبِّكَ
وَمَا أَنْذَهُ بِعَقْلٍ عَمَّا تَصْنَعُونَ ۝ وَمَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوْلَ وَجْهَكَ شَطَرَ
الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوْلَأُ وَجْهَكَ شَطَرَ مُلْعَلَّا كَوْنَ
لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ جُنْجُونٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوكُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَلَا خَوْفٌ
وَلَا يَمْنَعُنَّكُمْ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝ ۱۵۰

"I iz svakoga mjesta u koje dole{, ti lice svoje u pravcu ^asnog hrama okreni; to je doista Istina od Gospodara tvoga; Allah ne zanemaruje ono {to vi radite." /149/ "I iz svakog mjesta u koje dole{, ti lice svoje prema ^asnom hramu okreni!; i gdje god se nalazili, vi lica svoja prema njemu okre}ite, da vam ljudi ne bi imali {ta prigovoriti, izuzev onih izme|u njih koji nepravdu ~ineNjih se ne bojte, nego se Mene bojte, da bih blagodat Svoju prema vama upotpunio i da biste na Pravom putu bili."/150/

Ovo je tre}a naredba od Allaha Uzvi{enog, kojom se nare|uje okretanje ^asnom hramu iz svih krajeva ZemljePostoje razli~ita mi{ljenja u vezi sa smisлом toga ponavljanjaAllah najbolje zna smisao svega toga, a najpoznatije je mi{ljenje ono koje iznosi Al-Fahr er-Razi: da je prva neredba upu}ena onome ko vidi Kabu, druga onome ko je u Meki ali ne vidi Kabu, i tre}a onima u drugim gradovima i zemljamaIma, tako{er, mi{ljenja da prva naredba predstavlja odgovor na molbu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, rije~ima:... "Mi }emo ti sigurno dati da se okre}e{ prema kibli s kojom si ti zadovoljan", druga da obja{njava ono {to je istinakoju Allah voli i s kojom je zadovoljan, a tre}a pobijanje dokaza `idova, koji su se pozivali na to {to se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, okretao prema njihovoj kibli, kao i pobijanje dokaza idolo-poklonika time {to mu je nare|eno da ostavi kiblu `idova i okrenese prema kibli Ibrahima, a.s., koja je uzvi{enijaAllah to najbolje zna!

Rije~i Allaha Uzvi{enog:

"da vam ljudi ne bi imali {ta prigovoriti" zna~e da sljedbenici Knjige ne bi dokazivali da su muslimani saglasni da se okre}u prema Svetom hramu u KudusuZatim:

"izuzev onih izme|u njih koji nepravdu ~ine", tjarapskih idolopoklonikaNaime, neki su kao dokaz nepravednosti (nasilja) navodili: ovaj

~ovjek smatra da je sljedbenik vjere Ibrahimove, pa ako se okretao kao i sljedbenici Ibrahimovi u pravcu Svetog hrama, za{to to sada napu{ta? Odgovor na to bio je da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pokoran Allahu u svakoj situaciji i da on ni za trenutak ne izlazi iz okvira Allahove naredbe, te da ga njegov ummet u tome slijediStoga, kada mu je Allah naredio da se okre}e Svetom hramu, on se tome pokorio, a kada mu je naredio da se okre}e prema Kabi, i tu je naredbu s pokorno{}u prihvatio

Rije~i: "Njih se ne bojte, nego se Mene bojte!" znae "ne bojte se sumnji nepravednika (nasilnika), nego se samo Mene bojte", a rije~i: "da bih blagodat Svoju prema vama upotpunio" znae: u vezi s pitanjima kible koju sam vam propisao;

"i da biste na Pravom putu bili", tjuputili smo vas na Pravi put, od kojega su ostali narodi odustali te zalutali, pa je stoga ovaj ummet naj~asniji i najvrednijiAllahu hvala za to.

كَمَّا رَأَسْكَنَنَا فِيكُمْ

رَسُولًا مِّنْ كُمْ تُؤْتَوْ عَلَيْهِمْ إِيمَانًا وَرِيْكِمْ وَعِلْمًا كُمْ الْكِتَابَ
وَالْحُكْمَةَ وَعِلْمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ⑯
وَاسْكُرُوا إِلَيْهِمْ وَلَا تَكْفُرُونَ ⑯

151

"Kao {to smo vam Mi jednoga od vas kao poslanika poslali da vam ajete Na{e kazuje, da vas o~isti, da vas Knjizi i mudrosti pou~i, i da vas ono {to niste znali nau~i." /151/ "Pa, sje}ajte se vi Mene, i Ja }u se vas sjetiti za hvalujte Mi, nemojte nevjernici biti." /152/

Allah Uzvi{eni podsje}a Svoje robove, vjernike, na blagodati koje im je podario {alju}i im Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji im kazuje jasne ajete i ~isti ih od zla i prljav{tine, koji ih izvodi iz idolopoklonstva u monoteizam i pou~ava ih Knjizi, tjKur'anu, i mudrosti, tjsunetu, te koji ih u~i onome {to oni ne znajuTako su oni, nakon {to su bili u neznanju paganstva i nesuvislosti rije~i, blagodare}i njegovom poslanstvu, pre{li u status dobrih ljudi (evlija), dobiv{i narav u~enih tako da su postali ~isti i iskreni, idu}i uz blagodat Allahovu za Muhammedom, sallallahu alejhi ve sellemStoga Allah Uzvi{eni ukazuje vjernicima da priznaju ove blagodati i uzvrate na njih sje}anjem na Allaha sa zahvalno{}uAllah ka`e:

"Pa, sje}ajte se vi Mene, i Ja }u se vas sjetiti; i zahvalujte Mi, nemojte nevjernici biti", tjkao {to sam vam Ja ukazao milost {alju}i vam Muhammeda i "vi se Mene sje}ajte"! Od Zejda ibn Eslema navodi se da je Musa, a.s., rekao: "Gospodaru moj! Kako }u Ti se zahvaliti?", a njegov Gospodar mu je odgovorio: "Sje}at }e{ Me se i ne}{e{ Me zaboravlji! Kada Me se sje}a{, tada Mi i zahvaljuje{, a kada Me zaboravi{, tada Me i ne vjeruje{." Hasan el-Basri i neki drugi ka`u: "Allah se sje}a onoga koji se Njega sje}a, a jo{ vi{e onoga ko Mu zahvaljuje, i ka`njava onoga ko Ga ne vjeruje." U vezi s rije~ima: "...bojte se Alla istinskom bogobojazno{}u" (3:102) neki pripadnici zdrave tradicije (Selefa) ka`u: "To zna~i da Mu se pokorava i ne grije{i, da se spominje i ne zaboravlja, da Mu se zahvaljuje i ne bude nevjernik." U vezi s rije~ima: "Pa, sje}ajte se vi Mene, i Ja }u se vas sjetiti" Hasan el-Basri ka`e: "Sje}ajte Me se kroz ono {to sam vam dao kao strogu du`nost, pa }u se i Ja vas sje}ati onim {to sam se prema vama Sam obavezao." U jednom vjerodostojnom (sahih) hadisu kudsiji стоји: /149/ - Uzvi{eni Allah ka`e: "Ko Me se sjeti kada je sam i Ja se njega sjetim, a ko Me se sjeti na nekom skupu, Ja se njega sjetim jo{ na boljem skupu." Rije~ima:

"I zahvalujte Mi, nemojte nevjernici biti!" - Allah Uzvi{eni nareluje da Mu se zahvaljuje obe}avaju}i za to veliko dobro, pa ka`e:

- I kada Gospodar va{ objavi: "Ako budete zahvalni, Ja }u vam, sigurno, jo{ vi{e dati; a ako budete nezahvalni, kazna Moja doista }e `estoka biti." (14:7) Ahmed navodi predanje s lancem prenosilaca od Red`a el-Ataridija, koji je rekao: - Do{ao nam je Imran ibn Husajn nose}i na sebi svijetli ogrta~ koji na njemu do tada, a ni kasnije, nismo vidjeli, pa je rekao: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: /150/ 'Kome Allah podari neku blagodat, On voli da na njemu vidi trag te blagodati', odnosno ka`e: '..na Svom robu'".

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا سَعَيْتُمُوا بِالصَّبَرِ

وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ⑯ وَلَا تَقُولُوا مَنْ يُشَبِّهُ فِي سَيِّئِ اللَّهِ

أَمْوَاتٍ بِلْ أَحْيَاهُ وَلَا كُنْ لَا شَعُورُونَ ⑯

"O vjernici, tra`ite sebi pomo}i u strpljivosti i namazu! Allah je doista na strani strpljivih." /153/ "I ne ka`ite za one koji su na Allahu -vom

putu piginuli: 'Mrtvi su!' Ne, oni su 'ivi, ali vi to ne znate."/154/

Nakon {to je Allah Uzvi{eni dao obja{njenje u vezi sa zahvalno{ju}, poeo je s obja{njenjem pitanja strpljivosti, upute i tra`enja pomo}i kroz strpljivost i namaz, jer, rob Allahov, ili `ivi u blagodati zahvaljuju{i se na njoj, ili je u te{ko}ama koje strpljivo podnosiStoga Allah Veliki isti~e da je najbolji vid tra`enja pomo}i pri podno{enju te{ko}a strpljivost i namaz (salat)U jednom hadisu stoji: /151/ "Kada bi Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, ne{to bilo te{ko}, on bi klanjao namaz." Postoje dvije vrste strpljivosti: strpljivost kod izbjegavanja zabrana (harama i grijeha), i strpljivost na djelima pokornosti i pribli`avanja AllahuDruga vrsta strpljivosti donosi ve}u nagradu jer je ciljanaPored toga, postoji i tre}a vrsta strpljivosti, a to je strpljivost u te{ko}ama i problemima, kao {to je, npr., tra`enje oprosta zbog gre{aka i porokaAli ibn Husejn Zejnul-Abidin za strpljive ka`e: - Kada Allah sakupi prve i posljedne, poziva~ }e zvati pitaju{i: "Gdje su strpljivi, da u|u u D`ennet prije polaganja ra~una..." To svjedo~e i rije~i Uzvi{enog:

"Doista }e bez ra~una biti nagra|eni oni koji su strpljivi." (39:10) Seid ibn D`ubejr ka`e: "Strpljivost je priznavanje roba Allahu za ono {to ga je pogodilo, odnosno podno{enje te{ko}a u nadi u Allahovu nagraduJer ~ovjek je nekada prepla{en, ali postajan i pritom se vidi samo njegova strpljivostRije~ima:

- I ne ka`ite za one koji su na Allahovom putu piginuli "Mrtvi su!" Ne, oni su 'ivi..Allah Uzvi{eni saop}ava da su {ehidi, u Berzehu (Me|usvijetu) `ivi i opskrbjeniT se, tako|er, navodi i u Sahihu Muslimovu: /152/ - Du{e {ehida bit }e u voljima (grlima) zelenih ptica koje }e letjeti po D`ennetu kuda god ho}e, pa }e do{i do svjetiljki obje{enih ispod Prijestolja (Ar{a)Tvoj Gospodar }e ih pogledati, pa }e re}i: "[ta `elite?" Re}i }e: "Gospodaru na{}, {ta mo`emo po`eljeti kada si nam dao ono {to nijednom od Svojih stvorenja dao nisi." Nakon toga pitanje }e biti ponavljanu, pa kada one vide da pitanje ne}e prestatи dok ne odgovore, kazat }e: "@elimo da nas vrati{ na dunjaluk, pa da se borimo na Tvojem putu, kako bismo ponovo dali `ivot u Tvoje ime", po{to su vidjele nagrade za {ehadetGospodar Uzvi{eni tada }e re}i: "Zapisao sam da se tamo ne vra}aju." U hadisu koji

prenosi Ahmed s lancem prenosilaca od Kaba ibn Malika, stoji da je ovaj rekao: - Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: /153/ "..du{a vjernika bit }e ptica koja }e stajati na drvetu d'enetskom sve dok je Allah ne vrati u njeno tijelo na Dan o`ivljenja." U tome je dokaz za status svih vjernika, iako su {ehidi u Kur'anu posebno spomenuti, {to predstavlja posebnu po~ast njima.

وَلِبَنْوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ حَوْنِ
وَالْجَوْعَ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّرَاثِ وَبَشِّرَ الصَّابِرِينَ
الَّذِينَ إِذَا أَصَبْنَاهُمْ مَوْسِيَّةً قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجُونَ
أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّدَنُونَ

"Mi }emo vas u isku{enje dovoditi, malo stra -hom i gladovanjem, te gubljenjem imetka, `ivota i ljetineA ti obraduj strpljive" /155/, One koji, kada ih kakva nevolja zadesi, samo ka`u: "Mi smo Allahovi i Njemu }emo se vratiti." /156/ "To su oni kojima pripadaju blagoslovi od Gospodara njihovoga i milost; ti su na Pravom putu."/157/

Allah Uzvi{eni obavje{tava nas da }e On isku{avati Svoje robove, tjispitivati ih nekada u dobru, a nekada u te{ko}ama, kroz strah i glad, kao {to na drugom mjestu ka`e: "...pa mu je Allah dao da iskusi odje}u gladi i straha" (16:112) budu}i da se to vidi na gladnom i upla{enom ~ovjekuZatim ovdje ka`e:

"Mi }emo vas u isku{enje dovoditi, malo strahom i gladovanjem", tjamalom koli~inom toga, "te gubljenjem imetka", tjugubljenjem dijela imetka, "i `ivota", kao {to je smrt prijatelja i bli`njih, "i ljetine", tjne}e vam roditi ba{~e i njive kao obi~no, pa ko strpljiv bude - imat }e nagradu, a ko bude malodu{an - sti}i }e ga kaznaZato Uzvi{eni Allah ka`e: "A ti obraduj strpljive", jer to su "oni koji, kada ih kakva nevolja zadesi, samo ka`u: Mi smo Allahovi i Njemu }emo se vratiti", tiovim svojim rije~ima oni nalaze utjehu za ono {to ih je pogodilo znaju{i da pripadaju Allahu, Koji se po Svojoj volji odnosi prema Svojim robovima, odnosno znaju{i da Njemu na Sudnjem danu ne}e proma}i ni trunka bilo ~egaTo je u~inilo da oni priznaju da su robovi Njegovi i da }e se Njemu na Sudnjem danu vratitiAllah Uzvi{eni saop}ava {ta im daje za to, pa ka`e:

"To su oni kojima pripadaju blagoslovi od Gospodara njihova i

milost", dakle kao vid Njegove pohvale njima.

"To su oni koji su na Pravom putu." Omer ibnel-Hattab ka`e: "Divne su to naknade i dodatak uz njih!" Rije~i:

"To su oni kojima pripadaju blagoslovi od Gospodara njihova i milost" sadr`e dvije naknade, a rije~i:

"To su oni koji su na Pravom putu" sadr`e dodatak, jer njima pripada nagrada, ali, tako{er, i poseban dodatak.

O "istird'a'u", tjizgovaranju Allahovih rije~i kod neda}a: "Mi Allahu pripadamo i Njemu }emo se vratiti", postoje brojni hadisiMe|u njima su i rije~i koje navodi Muslim u svom Sahihu od Ummi-Seleme, r.a., koja ka`e: - ^ula sam Allahovog Poslanika kako ka`e: /154/ "Nema toga roba koga ne{to pogodi, pa ka`e:

'Mi Allahu pripadamo i Njemu }emo se vratitiMoj Bo`e, nagradi me za ono {to me je pogodilo i daj mi umjesto toga dobro', a da ga Allah ne nagradi i da mu poslije toga ne da dobro." Zatim ona ka`e: "Kada je umro moj mu~, ja sam postupila (govorila) kako je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio, pa mi je Allah podario boljeg od njega, Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem." Imam Ahmed navodi predanje s lancem prenosilaca od Husejna ibn Alija, koji navodi od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: /155/ "Svaki musliman i muslimanka kada se sjete neda}e u kojoj su bili, ma koliko davno da se dogodilo i to bude povodom da izgovore rije~i: 'Mi Allahu pripadamo i Njemu }emo se vratiti', Allah }e im svaki put iznova dati nagradu za strpljenje i vjeru u toj nesre}i."

Imam Ahmed prenosi od Ebu-Sinana⁷³ da je rekao: /156/ - Ukopavao sam svoga sina i, dok sam jo{ bio u kaburu, za ruku me je uzeo Ebu-Talha el-Havlani, izvukao me, a potom rekao: "Da te obradujem!?" Rekoh: "Da", a on re{e: - Pri~ao mi je Ed-Dahhak ibn Abdurrahman ibn Avzeb kako je Ebu-Musa rekao: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: 'Allah ka`e meleku smrti: uzeo si sina Moga roba, uzeo si mu zjenicu oka njegovog, plod srca njegovog? On re{e: DaZatim mu je rekao: Pa {ta je on na to rekao?, a melek re{e: Tebe je hvalio i rekao:

"Mi smo Allahovi I njemu se varajmo" zatim mu je rekao: Sagradite dom u D`ennetu i nazovite ga Dom

zahvale!"

*إِنَّ الْصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَّا إِلَهٌ فَنِّ حَبَّ الْبَيْتَ أَوْاعْتَمَرَ فَادْجُنَاحَ عَلَيْهَا أَنْ يَطْوَقَ بِهَا وَمَنْ تَطَعَّ خَيْرٌ كَفَلَ اللَّهُ شَارِكَ عَلَيْهِ ⑮

"Safa i Merva su, doista, Allahova ~asna mjes -taZato onaj koji Ku}u Allahovu hodo~asti ili umru obavi, ne ~ini nikakav prijestup ako obile oko njihA onaj koji drage volje u~ini kakvo dobro djelo, pa Allah je doista blago~daran i sve zna."/158/

Imam Ahmed navodi predanje s lancem prenosilaca od Urveta, koji prenosi od Ai{e, pa ka`e: /157/ - Ona je rekla: Je si li vidio rije~i Allaha Uzvi{enog:

"Safa i Merva su doista Allahova ~asna mjes -taZato onaj koji Ku}u Allahovu hodo~asti ili umru obavi, ne ~ini nikakav prijestup ako obile oko njih." Rekao sam: "Tako mi Allaha, nema ni grijeha ako se oko njih ne obilazi." Ai{a je na to rekla: "Lo{e je to {to ka`e, sestri}u moj, jer da je tako kako si ti slobodno tuma~io, ajet bi glasio: Nema grijeha ako se ne obilazi oko njih." To je, me|utim, objavljen budu}i da su ensarije prije nego su prihvatile islam prinosile `rtvu Menatu, kojega su obo`avali prilikom su{eOnome ko bi prinosio `rtvu u vrijeme paganstva bilo bi te{ko da oko njih obilazi, pa je Allah, d`.{., objavio:

"Safa i Merva su doista Allahova ~asna mje{taZato onaj koji Ku}u Allahovu hodo~asti ili umru obavi, ne ~ini nikakav prijestup ako obile oko njih." Ai{a je rekla: "Zatim je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uveo obi~aj (sunnet) obilaska oko njih, tako da niko ne izostavlja taj obilazak." /Navodi se u oba Sahiha./

U Sahihu Muslimovom navodi se du{i hadis D`abira: /158/ - Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi se, nakon {to bi zavr{io obilazak oko Kabe, vratio u ugao, dotaknuo ga rukom, zatim bi izi{ao na vrata Safe govore}i:

"Safa i Merva su doista Allahova ~asna mje{ta." A zatim bi rekao: "Po~injem onim ~ime je Allah po~eo." U predanju Nesaijevom stoji: /159/ "Po~nite s onim s ~ime je Allah po~eo." Ahmed navodi predanje s lancem prenosilaca od Habibe bint ebi-Tud`ra, koja ka`e: /160/ - Vidjela sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako obilazi izme|u Safe i Merve dok je svijet bio ispred njihI{ao je tr{e}i (^urno) tako da sam mu vidjela koljena oko kojih se okretao

⁷³ Ime Ebu-Sinan odnosi se na Isaa ibn Sinana.

ogrta~, zbog brzine hoda, govore}i: "Idite tr~e}i, jer Allah vam je propisao tr~anje ("sa'y")." Imam Ahmed prenosi od Safijje bint [ejbe da je nju obavijestila neka `ena kako je ~ula Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da ka`e na Safi i Mervi: /161/ "Propisano vam je tr~anje, pa tr~ite." Ovaj hadis koristi se kao dokaz za mezhebe koji smatraju da je "sa'y", tjtr~anje izme|u Safe i Merve, jedan od osnovnih elemenata had`a, kao {to je to u {afijskom mezhebu i kod svih onih koji se sla`u s njim, kao {to je to po jednom predanju Ahmeda, a pozato je da to isto zastupa i MalikIma mi{ljenja da je to "vad`ib" i da nije osnovni element had`a (rukna), pa onaj ko ga izostavi namjerno, obavezan je zaklati kurbanIma tako|er mi{ljenja da je to mustehab, {to zastupaju Ebu-Hanife i neki drugi u~enjaci na osnovi predanja od Enesa, Ibn-Omera i Ibn-AbbasEl-Kurtubi ka`e: - Oni za dokaz uzimaju rije~i Allaha Uzvi{enog: "Ko dobrovoljno u~ini neko dobro" /2:184/ Prvo mi{ljenje je ispravnije, po{to je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i sam obilazio izme|u njihZatim on ka`e: /162/ "da uzmete, od mene, svoje obrede" Zato sve {to je on ~inio na tom svom had`u vad`ib je koji treba obavljati na had`u, izuzev ako za ne{to ima poseban drugi argumentAllah to najbolje zna! Ve} su navedene rije~i Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Tr~ite, jer Allah vam je propisao tr~anje (sa'y)", a i Allah Uzvi{eni isti~e da tavaf izme|u Safe i Mevre spada u ibadet Allahu, tjda spada u propise koje je Allah propisao Ibrahimu za izvr{avanje obreda had`a Isto tako, iz hadisa Ibn-Abbas-a vidi se da to potje~e od ~ina Had`ere, tajnenog tr~anja izme|u Safe i Merve u traganju za vodom njenom djetetu dok je bila ponizno predana, upla{ena i predana Allahu, d`.{., sve dok je Allah Uzvi{eni nije oslobodio briga, olak{ao samo}u, uklonio te{ko}e i dao da joj pote~e izvor Zemzem, ~ija voda /163/ "zasi}uje i lije~i" Stoga onaj koji tr~i izme|u njih treba biti svjestan svoje zavisnosti, malenkosti i potrebe za Allahom - da Allah uputi njegovo srce, popravi stanje i oprosti mu grijehaRije~i: "Ko dobrovoljno u~ini kakvo dobro", kako navodi Er-Razi, odnose se na ovome mjestu na onoga koji obilazi izme|u njih na svom dobrovoljnem hodo~a}u ili umriRije~i: "Allah je, doista, blagodaran i sve zna" zna~e: za malo, On nagra|uje puno; On zna mjeru te nagrade i nikoga ne}e zakinuti

"Allah doista ne}e nikome ni trunku nepravde u~initiDobro djelo On je umnogostru~iti i jo{ od Sebe nagradu veliku dati." (4:40)

إِنَّ الَّذِينَ

يُكْتَمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْمُهَدِّدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَنَا لِلتَّائِسِ فِي
الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَعْنِيهِمُ اللَّهُ وَلَعَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ إِلَّا الَّذِينَ
تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ الْتَّوَابَ إِلَّا حَسِيدٌ
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا تُؤْمِنُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ
وَالْمُلْكَيَّةُ وَالثَّاسُ أَجْعَانٌ ۝ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخْفَى عَنْهُمْ
الْعَذَابُ وَلَا هُمْ بِنِظَارٍ ۝

"One koji budu tajili jasne dokaze koje smo Mi objavili, i Pravi put nakon {to smo ga u Knjizi ljudima ozna~ili, Allah }e prokleti, a proklet }e ih i oni koji proklinju." /159/ "Izuzet }e se oni koji se pokaju i poprave, i to javno ispolje; takvima }u Ja oprostiti, jer Ja sam Taj Koji prima pokajanje i milostiv sam." /160/ "Onima koji ne vjeruju i koji kao nevjernici umru, slijedi doista prokletstvo Allahovo, i meleka i svih ljudi." /161/ "U njemu }e vje~no ostati, a patnja njihova ne}e se smanjivati, niti }e im se {ta odlagati." /162/

Ovo je `estoka prijetnja onome ko bude skrivao Jasne dokaze i uputu korisnu za srca koje su donosili poslanici nakon {to je to Allah Uzvi{eni objasnio Svojim robovima u Svojim knjigama koje je objavljuvao Svojim poslanicimaEbul-Alije ka`e: - To je objavljeno u vezi sa sljedbenicima Knjige koji su tajili osobine Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, i Allah saop}ava da njih za taj njihov postupak sve proklinjeI kao {to za oprost u~enjaku moli svaka stvar, pa ~ak i riba u vodi i ptica u zraku, ove proklinje Allah, a proklinju ih i svi koji mogu proklinjatiOd Ebi-Hurejre i nekih drugih prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /164/ "Ko bude upitan o nekom znanju, pa to sakrije, na Sudnjem danu }e imati uzdu od vatre." U sahih hadisu se navodi od Ebu-Hurejre da je rekao: "Da u Bo`ijoj Knjizi nema ajeta: 'One koji budu tajili Jasne dokaze koje smo Mi objavili, i Pravi put...' - nikome ja ne bih rekao ni{ta!"

Ibn-ebi-Hatim, s lancem prenosilaca od Berra'a ibn Aziba, prenosi da je rekao: /165/ - Bili smo s Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve

sellem, na jednoj d`enazi, pa je rekao: "Nevjernik }e dobiti udarac izme|u o|iju, {to }e ~uti sve `ivotinje / / izuzev ljudi i d`inaProklinjat }e ga svako ko bude ~uo taj zvuk."

"Allah }e prokleti, a proklet }e ih i oni koji proklinju" - rije|i Allaha Uzvi{enog odnose se na `ivotinje na ZemljiNakon toga, Allah Uzvi{eni izuzima one koji se Njemu pokaju, pa ka`e: "Izuzet }e se oni koji se pokaju i poprave, i to javno ispolje", tjodvrate se od grijeha, poprave svoja djela i javno saop}e ljudima ono {to su tajili;

"Takvima }u Ja oprostiti, jer Ja sam Onaj Koji prima pokajanje i milostiv sam." Zatim Allah Uzvi{eni isti~e da se na onoga koji u Njega ne bude vjerovao i ko tako nastavi do smrti "odnosi vje~no prokletstvo Allahovo, meleka i svih ljudi".

To zna|i da }e ti biti prokleti do Dana sudnjega, a da }e zatim do{i u vatru d`ehenemske, u "kojoj im kazna neje biti olak{ana , "niti je im se odlagati" , tijnjima se to neje promijeniti ni ~asa, niti je im se nanijeti nepravdaNaprotiv, to }e biti trajno, bez prestanka, Allah da nas sa~uva takve kazne!

U~enjaci se razilaze u pogledu pitanja: da li je dozvoljeno proklinjanje odre|enog nevjernikaVe}ina smatra da ga ne treba proklinjati s obzirom da mi ne znamo kakav }e zavr{etak njemu Allah datiNeki me|utim smatraju da je dozvoljeno proklinjati odre|enog nevjernika, a to mi{ljenje zastupa i poznati malikijski fakih Ebu-Bekr ibn el-Arebi, iako on za dokaz uzima jedan hadis koji je slabDrugi za dokaz uzimaju primjer pijanice kome je ponavljana kazna, zbog ~ega je neki ~ovjek rekao: "Allah ga prokleo {to toliko mnogo grie{i!" Na to je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /166/ "Ne proklinji ga, jer on voli Allaha i Njegova Poslanika!" To pokazuje da se mo`e proklinjati onaj ko ne voli Allaha i Njegova PoslanikaAllah to najbolje zna!

وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

"A va{ Bog - jedan je Bog; nema boga osim Njega, Svemilosnog, Milostivog."/163/

Allah Uzvi{eni isti~e da je samo On Bog, da nema ortaka, niti Njemu ravnog, odnosno da je On Allah, osim Kojega drugoga boga nema, da je On Veliki, Svemilosni, Milostivi.⁷⁴ Nakon toga, On

navodi stvaranje nebesa i Zemlje kao dokaz Svoje jedinstvene bo`anstvenosti, budu}i da je to nemogu}e stvorenjima koja upu}uju na Njegovu Jedno}u,⁷⁵ pa ka`e:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخَلْقِ الْمَيْتِ
وَالنَّهَارَ وَاللَّيْلِ⁷⁶ مَا يَعْلَمُ فِي الْجَهَنَّمِ
السَّمَاءُ مِنْ مَآءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ
وَصَرَّفَ الْرِّيحَ وَالشَّاهَابَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ
وَأَنْذَلَ لِقَوْمًا

يَعْقُلُونَ

"U stvaranju nebesa i Zemlje, smjeni no}i i dana, u la|i koja morem plovi s korisnim tovarom za ljudi i ki{i koju Allah pu{ta s neba, pa tako u `ivot vra}a zemlju nakon njenog mrvila, po kojoj je rasijao svakojaka `iva bi}, u promjeni vjetrova i oblacima koji izme|u neba i Zemlje lebde - ima doista znakova za one koji razumijevaju."/164/

Allah Uzvi{eni ka`e: "U stvaranju nebesa i zemlje...", tju visinama nebesa, preciznosti, prostranstvima, pokretnim i nepokretnim zvjezdama i kru`nim tokovima kosmosa, odnosno, u gusto}i Zemlje, u njenim nizinama i brdima, u morima i pustinjama, u bespu}ima i naseljima, u svemu u ~emu su koristi, u naizmjeni~nim promjenama dana i no}i, koje dolaze, a zatim odlaze da bi umjesto njih do{lo ne{to drugo ne kasne}i ni trenutka, kao {to Uzvi{eni Allah ka`e:

"Niti Sunce mo`e Mjesec dosti{i, niti no} dan prete{i; svi oni u svemiru plove" (36:40) Nekada je jedno du`e, a drugo kra}e, nekada jedno uzima od drugoga da bi se zatim zamijenili, kao {to Uzvi{eni ka`e:
"On uvodi no} u dan i uvodi dan u no}" (35:13), tjud jednog pove}ava drugo i obratno

"..la|i koja morem plovi s korisnim tovarom za ljudi", tju tome {to je On more u~inio podlo`nim da nosi la|e s jednog mjesta na drugo u korist `ivota ljudi, za kori{tenje onoga {to ima u jednoj regiji i preno{enje drugim ljudima, i onog {to ima kod njih ovima prvim;

"i ki{i koju Allah spu{ta s neba pa

"Prolog."

⁷⁵ Zna|i da je dokaz da samo On, d.z.s., zaslu}uje ibadet zato sto je On jedini stvorio nebo i Zemlju kao i sve sto je na njima i izmedu njih. Prema tome, jedino Onom Koji je sve stvorio i uspostavio, te svemu blagodati podario, Koji nema ortaka, treba ibadet ciniti.

⁷⁴ Tuma~enje ova dva imena ve~ je naprijed navedeno u po~etku sure

tako u 'ivot vraja zemlju nakon njenog mrtvila", kao {to, takoler, ka`e:

- - "Dokaz im je Zemlja mrtva" - itd- do "{to oni ne znaju" (36:33-36) Zatim: "po kojoj je rasijao svakojaka 'iva bija" koja se u svemu razlikuje To On sve zna, sve opskrbljuje i Njemu ni{ta skriveno nijeOn ka`e:

"Na Zemlji nema nijednog 'ivog bija, a da ga Allah ne opskrbljujeOn zna gdje je koje boraviti i gdje je sahranjeno biti! Sve je to u Knjizi jasno!" (11:6)

"U promjeni vjetrova" koji jednom donose milost, a drugi put kaznu; nekada donose radost najavljuju}i ki{u iz razli~itih izvora!

"i oblacima koji izme|u neba i Zemlje lebde", tJKOJI se kre}u izme|u neba i Zemlje i koji su u slu`bi Allahove volje prema zemaljskim prostorima i mjestima onako kako ih Allah upotrijebi, "ima doista znakova za one koji razumijevaju" i koji dokazuju Jedno}u Allahovu, kao {to Allah ka`e:

"U stvaranju nebesa i Zemlje, smjeni no}i i dana, znamenja su za one koji su pametni." Hafiz Ibn-Merdevejh prenosi od Ibn-Abbasa: /167/ - Kurej{ije su se obratile Allahovom Poslaniku: "Ako nam Allah Safu u~ini zlatnom, mi }emo ti vjerovati i s tobom se boriti!?" On im je rekao: "Jam~ite mi! - ako bih ja zamolio Allaha i On vam Safu pozlatio - da }ete sigurno vjerovati u mene?!" Oni su mu dali garanciju, pa je on uputio dovu svome Gospodaru, nakon ~ega mu je do{ao D`ebrajl i rekao: "Tvoj Gospodar }e im u~initi Safu zlatnom; ali ako u tebe ne budu vjerovali, On }e ih kazniti kako nikoga me|u svjetovima kaznio nije!" Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Ne, Gospodaru moj..nego ostavi mene i moj narod da ostanem koji dan!" Nakon toga, Allah je objavio ovaj ajet(To prenosi i Ibn Ebi-Hatim, uz dodatak:) /168/ "Kako da oni od tebe tra`e Safu, kada vide znamenja ve}a od Safe!?" Veki' ibn D`errah prenosi od Ebi-Duhha'a da je rekao: - Kada je objavljeno:

"Va{ Bog je jedan Bog", idolopoklonici su kazali: "Ako je to tako, pa neka nam donese ajet (znamen)", pa je Allah Uzvi{eni objavio:

.."Doista, u stvaranju nebesa i Zemlje..."

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْمَلُ مِنْ دُنْلَهُ أَنَّدَأَ يَحْبُّ نَفْسَهُ كَذِبٌ
اللَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشْدُحُّ بَالَّهِ وَلَوْلَرِي لِلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ
أَنَّ الْقَوْةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ۝ إِذْ تَبَرَّ الظَّنِّينَ أَتَبِعُوا
مِنَ الَّذِينَ أَتَبَعُوا وَرَأُوا الْعَذَابَ وَنَفَطَعُتْ بِهِمُ الْأَسْيَابُ ۝ وَقَالَ
الَّذِينَ أَتَبَعُوا لَوْلَا نَأَكَرَّهُمْ كَاتَبَهُمْ فَتَبَرَّهُمْ وَلَمْ تَأْكُلْهُنَّ
رُبِّهِمْ مُّلَهَّهُ أَعْمَلُهُمْ حَسْرَتِ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَرَجِينَ مِنَ النَّارِ ۝

"Ima ljudi koji umjesto Allaha kumire prihvataju; vole ih kao {to se Allah voli! Ali oni koji vjeruju, jo{ vi{e Allaha vole! A da znaju silnici - kada kaznu do`ive, oni }e vidjeti da mo} sva Allahu pripada i da Allah strahovito ka`njava." /165/ "Kada se oni za kojim su se drugi povodili odreknu onih koji su ih slijedili i kaznu budu iskusili i kada se veze koje su ih vezale prekidaju", /166/ "Tada }e sljedbenici njihovi re}i: 'Da nam je samo da se za trenutak vratimo, pa da se i mi njih odreknemo kao {to su se oni nas odrekli!' Eto, tako }e Allah njima pokazati pogubnim djela njihova i oni iz vatre ne}e izlaziti."/167/

Allah Uzvi{eni ukazuje na mjesto idolopoklonika na ovome svijetu, odnosno njihovu kaznu na ahiretu, zato {to su Allahu prepostavljalji kumire, odnosno suparnike, obo`avali ih i pokazivali prema njima ljubav poput ljubavi prema Allahu, iako Allah nema suparnika niti ortakaU oba Sahiha prenosi se od Abdullahe ibn Mesuda da je kazao: - Rekao sam: /169/ "Allahov Poslani~, koji je grijeh najve}i?", pa je rekao: "Da Allahu prepostav{i suparnika iako te je On stvorio!" Rije~i Uzvi{enog: .."Ali, oni koji vjeruju jo{ vi{e Allaha vole!" Zato oni Njemu ne pridru`uju, ni{ta nego samo Njega obo`avaju (Njemu klanjaju), na Njega se oslanjaju i uvijek kod Njega uto~i{te tra`e Nakon toga, On prijeti idolopoklonicima i ka`e:

"A da znaju silnici kada kaznu do`ive, oni }e vidjeti da mo} sva Allahu pripada." To zna~i: da kada oni kaznu do`ive, tada }e znati da sva mo} samo Allahu pripada i da je sve pod Njegovom vla{}u i mo}i, te da "Allah `estoko ka`njava"Prema tome, kada bi oni znali patnje koje }e tamo do`ivjeti i kaznu golemu koja }e ih zadesiti zbog idolopoklonstva i nevjerovanja, napustili bi zabludu u kojoj se nalazeNakon toga, Allah Uzvi{eni izvje{tava o njihovom nevjerovanju time

{to obo`avaju kipove i odricanju od slijelenja onih koji su ih slijedili, pa ka`e:

"Jer oni za kojima su se drugi povodili odre}i je se onih koji su ih slijedili." Njih }e se odre}i i meleci (an|eli) za koje su smatrali da ih obo`avaju na dunjaluku Meleci }e re}i: "Mi ih se pred Tobom odri~emo jer oni se nama nisu klanjali" (28:63) D`ini }e ih se tako|er odre}i distanciraju}i se od njihovog klanjanja njima:

/5/ /6/

"Ko je u ve}oj zabludi od onih koji se, umjesto Allahu, mole onima koji im se do Sudnjeg dana odazvati ne}e i koji su prema njihovim molbama ravnodu{ni?!" /5/ "Kada ljudi budu o`ivljeni, oni }e im neprijatelji biti i poricat }e da su ih obo`avali." /6/ Zatim Uzvi{eni ka`e:

- I kada sve bude rije{eno, {ejtan }e re}i: "Allah vam je pravo obe}anje dao, a ja sam vam obe}anja dao i iznevjerio ih; ali, ja nisam nikakve vlasti nad vama imao, nego sam vas samo pozivao, a vi ste mi se odazivaliZato, ne korite mene, nego sam sebe; niti ja mogu vama pomo}i, niti vi mo`ete pomo}i meni; ja ni{ta nemam s tim {to ste me prije smatrali idolom; nevjernike sigurno ~eka patnja bolna." (14:22)

Rije~i Uzvi{enog: "kada kaznu budu iskusili i kada se veze koje su ih vezale budu prekinule", tjkada do`ive kaznu Allahovu i kada se spletke i veze da se spase od vatre budu prekinule Ibn-Abbas ka`e: "Kada se ljubav bude prekinula."

Rije~i Uzvi{enog:

- Tada }e sljedbenici njihovi re}i: "Da nam je samo da se za trenutak vratimo, pa da se i mi njih odrekнемo, kao {to su se oni nas odrekli!", tјda nam je da se vratimo na dunjaluk, pa da ih se odrekнемo i samo Allahu se klanjamоMe|utim, oni pritom samo la`u, jer kada bi bili vra}eni, oni ni tada ne bi to napustili, jer oni su la`ci, kao {to Allah Uzvi{eni saop}avaZato ka`e:

"Eto, tako }e Allah njima pokazati pogubnim djela njihova", tjona odlaze i nestaju, kao {to Uzvi{eni ka`e:

"I Mi }emo pristupiti djelima njihovim i u prah i pepeo ih pretvoriti" (25:23) Zato i ka`e:

"I oni iz vatre ne}e izlaziti."

يَأَيُّهَا أَكَلَّا سُكُونًا فِي الْأَرْضِ حَلَّ طَيْبٌ وَلَا تَنْبَغِي وَحْدَوَاتٍ
الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكَمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦﴾ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوَءِ وَالْخُنَافَاءِ
وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٧﴾

"O ljudi, jedite od onoga {to ima na Zemlji, {to je dozvoljeno i lijepo, i ne slijedite {ejtanove stope, jer vam je on neprijatelj o~evidni." /168/ "On vas navra}a na grijeh i razvrat, i da o Allahu govorite ono {to ne znate." /169/

Nakon {to je Allah Uzvi{eni istaknuo da nema drugog boga osim Njega i naveo da je On Skrbnik svih stvorenja, ukazuje im na Svoju milost prema njima dozvoljavaju}i im da jedu sve dopu{teno i prijatno, a zabranjuju}i sve vjerom nedopu{tenoU Sahihu Muslimovom navodi se od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: /170/ - Allah Uzvi{eni ka`e: "Svaki imetak koji sam podario Svojim robovima, njima je dopu{ten." A zatim: "Svoje robe sam stvorio ~ednim, pa su im poslije toga do{li {ejtani zavode}i ih i udaljuju}i ih od njihove vjere, da im je sada zabranjeno ono {to sam im bio dozvolio." Hafiz Ebu-Bekr ibn Mirdeveh prenosi od Ibn-Abbasa da je rekao: /171/ - Pred Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, prou~io sam ovaj ajet:

"O ljudi, jedite od onoga {to ima na Zemlji, {to je dozvoljeno i lijepo." Tada je ustao Sa'd ibn ebi-Vekkas i rekao Allahovom Poslaniku: "Allahov Poslani~, zamoli Allaha da udovolji mojoj molbi." On mu je odgovorio: "Sa'de, u~ini da tvoja hrana bude po{tena, bit }e udovoljeno tvojoj molbi Tako mi Onoga u ^ijoj je ruci `ivot Muhammedov, ~etrdeset dana ne}e biti primljena dova ~ovjeku koji u svoju utrobu unese haram zalogajOnaj rob koji bude hranio svoje tijelo nedozvoljenom hranom i kamatom, od onih je koji su najbli`i Vatri."

Rije~i Allaha Uzvi{enog: "jer vam je on neprijatelj jasni" predstavlja vid izazivanja nezadovoljstva i odvra}anja od {ejtana, kao {to Allah, d`.., ka`e: .. "[ejtan je doista vama neprijatelj, pa ga i smatraje neprijateljem.. (34:6) Rije~i Uzvi{enog:

.."i ne slijedite {ejtanove stope" znae da je svaki grijeh - prema Allahu, i svaka svojevoljna te`nja i svaka gre}ka korak {ejtanovIsto je i sa zavjetom na grijehE{-[a'bi ka`e: - Neki ~ovjek se bio zavjetovao da zakolje svoga sina, pa mu je Mesruk dao {erijatsko mi{ljenje da zakolje ovna i rekao: "To spada u {ejtanske korake." Abd ibn Humejd, s lancem od Ibn-Abbasa

ka`e: "Zakletva ili zavjet u srd`bi {ejtanski su korak i za to je potreban keffaret (otkup). " Rije~i Uzvi{enog:

"On vas navra}a na grijeh i razvrat, te da o Allahu govorite ono {to ne znate" zna~e: va{ neprijatelj, {ejtan, doista vas navra}a na lo{a i gnu{na djela, kao {to je prostitucija i gnu{nije od toga, a to je pripisivanje Allahu ne~ega bez znanjaU to ulazi svaki nevjernik kao i svako ko uvodi novotarije u vjeru.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ
إِنَّمَا حَرَمَ عَلَيْكُمُ الْمُتَّبِعَةَ وَالذَّمَرَ وَحُكْمَ الْخِذْرِ
وَمَا أَمْلَأَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَنَّ أَضْطَرَ عَيْرَكَاعَ وَلَا عَوْقَلَأَشْ عَيْنَهُ إِنَّ اللَّهَ
عَفُورٌ رَّحِيمٌ

وَإِنَّمَا قَاتَلُوكُمْ أَنَّمَا مَا أَنْزَلَكُمْ
 اللَّهُ أَنْأَى بِنَتَّيْمُ مَا لَقَيْتُمْ أَعْلَمُ بِأَبَاءِنَا أَوْ كَانَ أَبَابَا فَهُمْ لَا يَعْقُلُونَ
 شَيْئاً وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧﴾ وَمَثَلُ الدِّينِ كَفُورُوا كَشَلَ الَّذِي يَنْعُقُ بِكَ
 لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءَ وَنِدَاءَ صُمُّ كُمُّ هَعْمٍ وَهُمْ لَا يَعْقُلُونَ ﴿١٨﴾

- A kada im se ka`e: "Slijedite ono {to je Allah objavio!" - oni odgovaraju: "Ne, nego }emo slijediti ono na ~emu smo na{e pretke za -tekli." "Zar i onda kada im preci nisu ni{ta shva}ali, niti su na Pravom putu bili?" /170/ "Oni koji ne vjeruju sli~ni su onome koji vi~e, ali sam ne ~uve ni{ta osim zov i zapomaganje; oni su gluhi, nijemi i slijepi i oni ni{ta ne shva}aju."/171/

Uzvi{eni Allah ka`e: - Kada se idolopoklonicima rekne: "Slijedite ono {to je Allah objavio Svome Poslaniku i mahnite se zablude i paganstva (neznanja)!", oni odgovaraju: "Ne}emo, nego }emo slijediti idolopoklonstvo, u kojem smo na{li pretke na{e." Negiraju{i to, Allah Uzvi{eni ka`e:

"Zar i onda kada im preci nisu ni{ta shva}ali, niti su na Pravom putu bili", tjkada nisu imali razuma, niti su na Pravom putu biliOd Ibn-Ishaka se navodi da je Ibn-Abbas rekao da je "ovaj ajet objavljen u vezi sa `idovima, kada ih je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pozvao, a oni su rekli: "Ne, nego }emo slijediti ono na ~emu smo na{e pretke zatekli."

Nakontoga je Allah Uzvi{eni objavio ovaj ajet, a zatim naveo slijede{i primjer:

.."Oni koji ne vjeruju sli~ni su...", tju pogledu zablude i neznanja oni su poput stoke koja luta na pa{i i ne shva}a ni{ta, nego samo ~uve glas ~obana

Rije~i Uzvi{enog: "Oni su gluhi, nijemi i slijepi" zna~e da su gluhi da ~uju istinu, pa su nijemi i ne mogu izgovarati i slijepi da vide Put istine; "i oni ni{ta ne shva}aju", tjni{ta ne shva}aju niti razumiju.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ

إِنَّمَا حَرَمَ عَلَيْكُمُ الْمُتَّبِعَةَ وَالذَّمَرَ وَحُكْمَ الْخِذْرِ
 وَمَا أَمْلَأَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَنَّ أَضْطَرَ عَيْرَكَاعَ وَلَا عَوْقَلَأَشْ عَيْنَهُ إِنَّ اللَّهَ
عَفُورٌ رَّحِيمٌ

"O vjernici, jedite dobra kojim smo vas opskrbili i budite Allahu zahvalni ako doista samo Njega obo`avate." /172/ "On vam doista zabranjuje: strv, krv, svinjsko meso i ono {to je prineseno kao `rtva u ne~ije drugo ime, a ne u AllahovoA onome koji bude primoran bez svoje `elje i pohlepe, nije mu grijehAllah doista pra{ta i milostiv je."/173/

Allah Uzvi{eni nare|uje Svojim robovima, vjernicima, da jedu od dobara kojima ih je opskrbio i da mu na tome budu zahvalni ako su oni Njegovi roboviDozvoljena, halal hrana je pretpostavka za prihva}anje dove i ibadeta, kao {to je nedozvoljena (haram hrana) brana za prihva}anje dove i ibadetaU hadisu koji prenosi Ahmed ibn Hanbel od Ebu-Hurejrea stoji: - Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: /172/ "O ljudi, Allah je dobar i On ne prihva}a ni{ta drugo osim dobroAllah je naredio vjernicima isto {to je naredio i poslanicima, pa ka`e:

'O poslanici, hranite se lijepim jelima (dozvoljenim i dobrom jelima) i dobra djela ~inite, jer Ja dobro znam {ta vi radite' (23:51) 'O vjernici, jedite dobra jela, kojima smo vas opskrbili!'" Nakon toga spomenuo je ~ovjeka koji je uslijed dugog putovanja bio ~upave kose i pra{njavPodigao je ruke prema nebu govore{i: 'Moj Gospodaru, moj Gospodaru!' Po{to mu je hrana bila haram, pi)e haram, odje}a haram, otkuda da se udovolji toj dovi??" /Prenosi Muslim u svom Sahihu, kao i Tirmizi na osnovi predanja Fudajla ibn-Merzuka./

Allah Veliki navodi da On njima nije zabranio ni{ta drugo osim strvine koja je uginula, a nije zaklana, bez obzira da li je udavljen, premljena, ubodena ili je rastrgana od divlje zvijeriOd toga su izuzete uginule morske `ivotinje na osnovi rije~i Allaha Uzvi{enog:

"Dozvoljen vam je ulov iz mora i hrana od toga" (5:96), kao {to }e, ako Bog da, do}i kasnijeU hadisu Anbera u Sahihu, zatim u El-Musnedu, El-Muvetta'u i Sunenima, u vezi sa rije~ima Poslanika, sallallahu alejhi

ve sellem, "O moru" stoji: /173/ "Voda mu je ~ista, a uginula `ivotinja iz njega je halal." Od Ibn-Omera navodi se merfu' (predanje) direktno od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: /174/ "Dozvoljene su nam dvije vrste uginulih `ivotinja i dvije vrste krvi: riba, skakavac, jetra i slezena." To je se {ire obrazlo`iti, ako Bog da, u suri "El-Maide" ("Trpeza").

[erijatsko pitanje: [afija i neki drugi pravnici navode da su od uginule `ivotinje jaja i mlijeko ne~isti, dok se prema predanju Malika navodi da su ~ista, ali se one~i{uju dodirom s njomIsto tako, postoje razila`enja i u pogledu siri{ta uginule `ivotinje iako je poznato da je ne~istoMe|utim, kao protuargument navodi se da su ashabi jeli sir vatropoklonika.⁷⁶

Ibn-Mad`e navodi predanje sa lancem prenosilaca od Selmana, r.a.: /175/ - Allahovom Poslaniku je postavljeni pitanje u vezi sa masno{om, sirom i krznom / ko`om, pa je rekao: "Dozvoljeno - halal je ono {to je Allah dozvolio u Svojoj Knjizi, a zabranjeno - haram je ono {to je Allah zabranio u Svojoj Knjizi; a ono o ~emu nije govorio, to opa{ta." Pored toga, zabranio im je svinjsko meso, bez obzira da li je od zaklane ili od uginule `ivotinjePrevladava mi{ljenje da u to spada i svinjska mastUsto, zabranio je i ono {to je prineseno kao `rtva u ime nekoga drugog, a ne Allaha Uzvi{enog, a to je ono {to je zaklano za nekog idola, ili ne{to drugo {to predstavlja ~in paganstva, a ne za Allaha, odnosno u Njegovo ime: /176/ - El-Kurtubi navodi od Ai{e, r.a., da je njoj postavljeni pitanje u vezi sa klanjem koje obavljaju stranci (ne-muslimani) povodom svojih praznika i to poklanjaju muslimanima, pa je odgovorila: "Ono {to je zaklano povodom toga dana nemojte jesti, ali jedite plodove sa njihovih vo{ki." Allah, d.{., dozvolio je da se to jede u nu`di, pa ka`e: 'A ko bude primoran, bez svoje `elje i pohlepe', tjebez `elje ili pohlepe, 'njemu nije grijeh' u tome

"Allah doista pra{ta i milostiv je." A rije~i Uzvi{enog () "bez `elje" znae da ga ne smatra halalom i da mo`e pojesti samo koliko mu je nu`no da bi do{ao do halal-hraneDozvoljeno mu

⁷⁶ Sir vatropoklonika pravljen je iz siri{ta dobivenih iz utrobe janjadi koju su oni klali. To su ashabi jeli, iako su znali da se životinja koju zakolju vatropoklonici ne može jesti i da se tretira kao strvina. Pa i pored toga oni su jeli njihov sir. Na osnovi toga izvodi se zaključak da je siri{te izuzeto i oprošteno, što pokazuje i gore spomenuti hadis prema predanju Ibn-Madže. Isti je slučaj i s jajima, mlijekom, sirom i krznom (kožom), o čemu se ne govori, a što je dopušteno. Allah to najbolje zna!

je da ponese od toga onoliko koliko mu je potrebno da stigne do halal-hrane, koju }e baciti kada do nje do|e, na {to ukazuju rije~i () "i bez pohlepe".

[erijatsko pitanje (mes'ela): Ulema je saglasna u tome da je dozvoljeno u nu`di jesti tu|u hranu na koju se nailje, ali bez prisile i nano{enja {teteU tom slu~aju nije mu dozvoljeno jesti uginulo i sli~noMe|utim, razila`enja postoje u pogledu pitanja da li je du`an nadoknaditi to ili neIspravno je da nije du`an to nadoknadi{ati, {to potvr|uju rije~i Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ~ovjeku koji je zabranio gladnome da ponese u svojoj odje}i `ito koje je izvadio iz klasja, pa ga je udario i uzeo njegovu odje}u: /177/ "Niti si ga nahranio dok je gladan bio i hranu tra`io, a niti si ga pou~io dok je neznalica bio." Zatim mu je naredio da mu vrati odje}u, te da mu se da izvjesna koli~ina hranePrenosi ga Ibn-Mad`e, a njegov je sened vjerodostojan, jak i dobara rije~i Uzvi{enog:

"nije mu grijeh, Allah doista pra{ta i milostiv je", odnose se na onoga koji pojede ne{to zabranjeno u nu`diOno {to upu}uje da je jedenje zabranjenih jela u nu`di Allahova odredba, () a ne olak{ica (), jeste predanje Veki'a s lancem prenosilaca od Mesruka, koji je rekao: "Ko bude u nu`di, ali ipak ne bude jeo niti pio, pa nakon toga umre, u}i }e u Vatru." Ebu-Hasan et-Taberi ka`e: "To je ispravno, po na{em mi{ljenju, poput prekidanja posta bolesnika i sli~noAllah to najbolje zna!"

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَبِ
وَيَشْرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أَوْ لِكَمَيَاكَ لَوْنَ فِي طُولِنَهِمْ لِأَنَّ النَّارَ
وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَرْجِعُهُمْ وَلَمْ عَذَابَ الْيَمَةِ ⑯١٦
أَوْ لِكَمَيَاكَ
الَّذِينَ اشْتَرُوا الصَّلَةَ بِأَهْدَى وَالْعَنَابَ بِالْمُغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى
النَّارِ ⑯١٧ ذَلِكِ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ وَلِأَنَّ الَّذِينَ أَخْلَفُوا فِي الْكِتَبِ
لَنِ شَفَاقَ بَعِيدٌ ⑯١٨

"Doista oni koji taje ono {to je Allah u Knjizi objavio i to prodaju za bagatelnu cijenu - ti u trbuhe svoje samo vatru trpaju; na Sudnjem danu Allah ih neje ni osloviti, niti ih o~istiti; njima pripada kazna bolna." /174/ "To su oni koji umjesto Pravog puta uzimaju zabludu, a umjesto oprosta kaznu; a koliko su samo oni strpljivi na Vatru!" /175/ "To je tako, jer Allah je objavio Knigu s istinom, a oni koji se o Knjizi razilaze doista su u

neslozi velikoj!" /176/

Allah Uzvi{eni ka`e:

"Doista oni koji taje ono {to je Allah u Knjizi objavio...}" Ove se rije~i odnose na `idove koji su tajili osobine Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, u Knjigama njima objavljenim, {to su potvr|ivale njegovo poslanstvo i vjerovjesni{tvo i to samo zato da ne bi izgubili svoj primat, odnosno poklone koje su dobijali od Arapa kao znak priznanja njihovim pre|imaBoje}i se (Allah ih prokleo) da }e, ako to poka`u, ljudi njega slijediti a njih napustitiOni su krili istinu zadowoljavaju{i se bagatelnom osovjetskom ~a{}u, zbog ~ega su izgubili i ovaj svijet i ahiretNa dunjaluku je Allah potvrdio istinitost Svoga Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, daruju{i ga jednim brojem nadnaravnih djela (mud'iza) tako da su mu ljudi povjerovali i pomogli ga u borbi protiv `idova, koji su na sebe navukli veliku srd`bu tako da ih i Allah Uzvi{eni prekorava u ovom ajetu:

"Doista oni koji taje ono {to je Allah u Knjizi objavio i to prodaju za bagatelu cijenu - ti u trbuhe svoje samo vatru trpaju", tjdoista je to {to oni jedu prikrivanjem istine vatru koja }e plamtjeti u trbusima njihovim na Sudnjem danuZatim ka`e:

"na Sudnjem danu Allah ih ne}e ni osloviti, niti ih osloboediti; njima pripada kazna bolna." Allah Uzvi{eni na njih se srdi zato {to kriju istinu nakon {to su je upoznaliOn ih ne}e ni pogledati niti pohvaliti, nego }e ih kazniti kaznom bolnomU vezi s njima potom ka`e: "To su oni koji umjesto Pravog puta uzimaju zabludu", tjumjesto da objave osobine Allahovog Poslanika iz knjiga objavljenih, da navedu da }e biti poslan i nagovijeste radosnu vijest o njemu, da ga slijede i potvrde, oni su se prihvatali zablude utjeruju{i ga u la~, ne vjeruju{i u njega i taje}i njegove osobine, koje sadr`e njima objavljene knjige; "i uzimaju{i kaznu umjesto oprosta", tjkupuju{i veliku kaznu za oprost.

"A koliko su samo oni strpljivi na Vatru!", tjkoliko oni ustrajavaju da ~ine grijeha koji ih vode u vatru i nevjerovatno koliko su u stanju trpjeti vatru iako znaju da u nju dolaze zbog svojih grijeha!; "To je tako jer Allah je poslao Knjigu Istine", tjoni to zaslu`uju neozbiljno uzimaju{i Allahove ajete, ne pokazuju{i istinu koju sadr`e njima objavljene knjige, i ne vjeruju{i u poslanikeNaprotiv, oni su Poslanika u la` ugonili i negirali

njegova poslani~ka svojstva, iako ih je on pozivao istini nare|uju}i im da ~ine dobro, a odvra}aju}i ih od zlaStoga oni zaslu`uju kaznu i patnju, pa Allah Uzvi{eni ka`e:

"To je tako, jer Allah je objavio Knjigu s istinom; a oni koji se o Knjizi razilaze doista su u neslozi velikoj!"

*لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُلْوَ وَجْهَهُكُمْ بِقِبْلَ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَلَا كَيْنَ الرِّزْقُ مِنْ إِيمَانِ إِلَهٍ وَالْيَوْمُ الْآخِرُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَالْكِتَابُ وَالنَّبِيُّونَ
وَعَائِدَ الْمُالَ عَلَىٰ حُسْنِهِ ذَرْوِي الْقُرْآنِ وَالْيَتَمَ وَالْمَسَاكِينَ وَأَنَّ السَّيْلَ
وَالسَّلَابِيلَ وَفِي الْرِّقَابِ وَأَقْامَ الصَّلَاةَ وَعَائِدَ الْزَّكُورَةَ وَالْمُؤْمِنُونَ يَعْهِدُهُمْ
إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرُونَ فِي الْبَاسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسَ أُولَئِكَ الَّذِينَ
صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

"Nije dobro~instvo u tome da okre}ete lica svoja prema istoku i zapadu, nego su dobro~initelji oni koji vjeruju u Allaha, u drugi svijet, u meleke, u knjige, u vjerovjesnike, te oni koji od imetka, iako im je drag, daju racima i siro~adi, siromasima i putnicima namjernicima, prosjacima, i za otkop iz ropstva, oni koji namaz obavljaju i zekat daju, i koji obavezu svoju, kada je preuzmu, ispunjavaju, te oni koji su strpljivi u neima{tini i u bolesti, i za vrijeme borbeTo su oni koji su iskreni i oni koji se Allaha boje."/177/

Ovaj ajet sadr`i op}a pravila ispravnog vjerovanjaPrema predanju Ibn-ebi-Hatima, s lancem prenosilaca od Ebu-Zerra, koji navodi /178/ da je pitao Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "[ta je to iman?", a on mu je prou{io ajet:

.."Nije dobro~instvo da svoja lica okre}ete..." itdZatim ka`e da ga je ponovo pitao, pa mu je ponovo prou{io isti ajet, a kada ga je i tre}i put upitao, rekao mu je: "Kada uradi{ neko dobro djelo, srcu ti je drago, a kada u~ini{ kakvo lo{e djelo, srcu ti je mrsko." Lanac prenosilaca ovog predanja prekinut je (), budu}i da Mud`ahid nije `ivio u vrijeme Ebu-Zerra, koji je mnogo ranije umro.

Zna~enje ajeta: Kada je Allah Uzvi{eni naredio vjernicima da se okre}u prema Svetom hramu u Kudusu, a potom ih usmjerio u pravcu Kabe, to je pogodilo jednu skupinu sljedbenika Knjige kao i neke muslimane, pa je Allah dao obja{njenje Svoje mudrosti pokazuju{i da je cilj toga pokornost

Allahu Uzvi{enom, izvr{avanje Njegovih naredbi, te slijelenje zakona koji je On postavio, i okretanje strani koju On odredi, pa gdje god to biloTo je dobro~instvo, bogobojaznost i savr{eni iman, a nije dobro~instvo niti pokornost u okretanju u pravcu istoka ili zapada izuzev ako to nije na osnovi Allahove naredbe i Njegovog zakonaZato Allah Uzvi{eni ka`e:

..

"Nije dobro~instvo u tome da okre}ete lica svoja prema istoku i zapadu, nego su dobro ~initelji oni koji vjeruju u Allaha, u drugi svijet..itd." U vezi s rije~ima Allaha Uzvi{enog:

.. "nego su dobro~initelji oni koji vjeruju u Allaha...", Es-Sevri ka`e: "Ovo su sve vrste dobro~instva." On je, r.a., u pravu, jer ko prihvati ono {to sadr`i ovaj ajet, u{ao je u sve predjele islama i prihvatio svako dobro koje sadr`i vjera u Allaha, osim Koga drugoga boga nema, prihvatio je vjeru u meleke, koji su posrednici izme|u Allaha i Njegovih poslanikaRije~ "**knjiga**" je "zajedni~ko ime koje obuhva}a knjige s neba objavljene vjerovjesnicimaPosljednja od njih je najodabranija, a to je Kur'an, u kojem se nude dobra i ovoga svijeta i ahireta, i kojim se dokidaju sve knjige prije njegaIsto tako, taj vjeruje u sve Allahove vjerovjesnike, od prvoga do posljednjega, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.

.. "te oni koji od imetka, iako im je drag, daju...", tkoji daje njemu drag imetak, koji za sebe `eli, kao {to se vidi u dva Sahiha iz hadisa Ebu-Hurejre koji direktno navodi od Poslanika: /179/ "Najbolja je milostinja (sadaka) ona koju udjeljuje{ kada si zdrav i {krt, kada si zaokupljen bogatstvom, a boji{ se siroma{tva." Allah Uzvi{eni ka`e:

"i hranu daju, kada je i sami `ele, siro~etu, i siromahu, i su~nju" (76:8)Zatim:

"Ne}ete posti}i dobro~instvo sve dok ne udijelite od onoga {to volite" (3:92),

"i daju im prednost nad sobom, mada im je to i samima potrebno" (59:9) Ovo je drugi, vi{i vid dobro~instva, u kojem oni dijele ono {to im je i samima neophodno, daju}i i hrane}i od onoga {to sami vole.

"Ro|acima" koji su najpre~i, treba da se udijeli milostinja, kao {to se vidi iz hadisa: /180/ "Milostinja koja se daje siromasima jeste milostinja, a milostinja koja se daje rodbini i milostinja je i rodbinsko dobro~instvo jer oni su ti najpre~i, da

im u~ini{ dobro i da im da{."

"...i siro~adi" To su djeca ~iji su o~evi umrli jo{ dok su ona mala, slaba, nisu punoljetna i nemaju mogu}nosti sebi zaraditiAbdurrezzak navodi predanje, s lancem prenosilaca od Alije, koji navodi od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: /181/ "Nema sirotinjskog statusa nakon {to se stekne zrelost."

"i bijednicima" To tuma~i hadis koji se navodi u oba Sahiha od Ebu-Hurejre, koji ka`e da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /182/ "Nije bijednik onaj koji obilazi ljude tra`e}i datulu ili dvije, zalogaj ili dva, nego je bijednik onaj koji nema ~ime da se prehrani, a za njega se ne zna da bi mu se dala sadaka."

"putniku" Misli se na onoga koji je dugo na putu tako da mu je nestalo sredstava, pa mu se daje da bi mogao do}i u svoj zavi~ajU to spada i gost.

"i prosjacima" To su oni koji prose, pa im se daje od zekata i sadakeAhmed navodi predanje s lancem od Abdurrahmana Husejna ibn Alija, koji ka`e: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: /183/ "Prosjak ima pravo, pa makar na konju do{ao."

"za otkup iz ropstva" Rije~ je o zarob-ljenicima za koje se tra`i otkup, a koji nemaju sredstava kojim bi se otkupiliU vezi s ovim pitanjem bit }e govora u dijelu o vrstama milostinje (sadake), u Suri Bera'e/Tevba, in{allah.

"i koji namaz obavljam" To su oni koji namaz sa rukuom i sed`dom, sa smirenou i strahopotovanjem obavljam, u njegovo vrijeme i na zadovoljavaju}i {erijatski na~in.

"i daju zekat" Zekat je godi{nji porez na imetak, a davanje milostinje naprijed navedenima stvar je dobre volje, dobro~instva i rodbinskih odnosau tom smislu, u jednom hadisu Fatime bint Kajs stoji: /184/ "U imetku postoji pravo drugih osim zekata." Allah to najbolje zna!

"i koji obavezu svoju, kada je preuzmu, ispunjavaju", kao {to ka`e:

"koji prema Allahu obaveze ispunjavaju i ne kr{e sporazum" (13:20) Suprotno ovome svojstvu jeste licemjerstvo, kao {to se navodi u sahif (vjerodostojnom) hadisu: /185/ "Tri su svojstva licemjera (munafika): kada govari - la`e, kada obe}a - prevari, kada mu se ne{to povjeri - iznevjeri."

..."...te oni koji su strpljivi u neima{tini i u bolesti, i za vrijeme borbe", tju vrijeme siroma{tva koje predstavlja bijedu, u slu~aju bolesti, {to predstavlja nevolju veliku, "i za

vrijeme borbe", tju borbi i susretu s neprijateljemRije~i: "one koji su strpljivi" ovdje su spomenute u akuzativu kao vid pohvale i poticaja na strpljivost u te{ko}ama.

"To su oni koji su iskreni" - oni koji su se okitili ovim svojstvima iskreni su u svom vjerovanju, jer su ostvarili iman srca rije~ima i djelima, pa su kao takvi iskreni vjernici,

"i oni se Allaha boje" buduji da su se ~uvali zabrana i ~inili djela pokornosti.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُبِّلَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ
 فِي الْقَتْلِ إِنَّ الْحُرُسَ وَالْعُبُدَ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى فَمَنْ عَفَى لَهُ مِنْ
 أَخْيَهُ شَيْءٌ فَإِتْبَاعُ الْمَعْرُوفِ وَإِذَا إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ
 مِنْ رِحْمَةٍ وَرَحْمَةٌ مِنْ أَعْتَدَ لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا عَذَابَ لِلَّهِ
 وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أَوْلَى الْأُلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"O vjernici! Propisuje vam se odmazda za ubijene: slobodan za slobodnog, rob za roba, i `ena za `enuA onaj kome se od njegova brata da neki otkup, neka uzvratiti dobrim, a i on neka poka`e dobro~instvoTo je olak{anje od Gospodara va{eg i milostA ko nasilje i poslije toga izvr{i, njemu slijedi bolna patnja." /178/ "U odmazdi vam je `ivot, o razumom obdareni, da biste se Allaha bojali."/179/

Allah Uzvi{eni ka`e: O vjernici, vama je kroz odmazdu propisana pravednost: slobodan za slobodnog, va{ rob za roba, va{a `ena za `enu i ne prekora~ujte granice kao {to su to ~inili oni prije vas mijenjaju}i Allahovu odredbu timeTako je bio obi~aj da ako u napadu plemena Benu-Nadir na pleme Kurejzu neko od Nadira ubije Kurejziju, ne bi on bio ubijen, nego bi bio otkupljen, tj zamijenjen za sto ko{ara datula ()A, kada bi Kurejzija ubio Nadirca, bio bi ubijen, a ako bi ga otkupljivali, tra`ili bi dvjesto ko{ara datula, dakle dvostruko vi{e nego za KurejzijuStoga je Allah Uzvi{eni naredio pravednost pri odmazdi tako da se Allahovi propisi ne mogu iskriviljavati zbog nevjerojanja i mr`njeAllah Uzvi{eni ka`e:

"Propisuje vam se odmazda za ubijene: slo -boden za slobodnog, i rob za roba, i `ena za `enu." Ebu-Malik navodi da je ovaj ajet derogiran rije~ima Uzvi{enog: "glava za glavu" (5:45), ~ime je izjedna~io u odmazdi mu{karce i `ene, te robe, za namjeran ~in ubistva ili ne{to {to je manje od toga.

[erijatsko pitanje: Ebu-Hanife smatra da slobodna treba ubiti za roba na osnovi op}eg zna~enja ajeta u suri El-Ma'ida" (Trpeza), a isto mi{ljenje zastupaju

Es-Sevri, Ibn-ebi-Lejla i DavudIsto tako, navodi se predanje od Alija, Ibn-Mes'uda ibn Musejjeba i nekih drugih, koji se pozivaju na op}enitost hadisa Hasana od Semure: /186/ "Ko ubije svoga roba i mi }emo njega ubiti; ko osakati svoga roba, mi }emo njega osakatiti; ko kastrira svoga roba i mi }emo njega kastrirati."⁷⁷ U tome se s njima ne sla`e ve}ina u~enjaka koji tvrde da se ne mo`e slobodan ubiti za roba, buduji da je rob robaNaime, ukoliko bi on bio ubijen gre{kom, za njega nije obavezan otkup, nego samo odgovaraju}a vrijednostIsto tako, ve}ina u~enjaka smatra da se musliman ne mo`e ubiti za nevjernika, {to se utvr|uje na osnovi hadisa koji navodi El-Buhari od Alije, r.a., koji ka`e: - Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: /187/ "Musliman se ne mo`e ubiti za nevjernika." Svaki drugi hadis ili tuma~enje koje je suprotno ovome nepouzdano je i neta~noEbu-Hanife smatra da treba biti ubijen na osnovu {ireg zna~enja ajeta u suri El-Ma'ida.

[erijatsko pitanje - El-Hasan i Ata' tvrde: "Na osnovi ovoga ajeta, mu{karac ne mo`e biti ubijen za `enu." U tome se s njima ne sla`e ve}ina u~enjaka, pozivaju}i se na ajet sure "El-Ma'ida", te na rije~i Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: /188/ "Krv muslimana me|usobno je jednaka."

[erijatsko pitanje: Prema mi{ljenju ~etverice imama ({erijatskih autoriteta) i ve}ine u~enjaka, grupa mo`e biti ubijena za jednogaOmer je, povodom ubistva dje~aka, koga je ubilo sedam ljudi, nakon ~ega je on njih pobio, rekao: "Da su svi stanovnici Sane ustali da ga ubiju, sve bih ih

⁷⁷ Vjerovatno se ovaj propis odnosi posebno na odnos gospodara i roba, kako bi se isklju{ila pomisao da gospodar mo`e raditi sa svojim robom {ta god ho`e samo zato {to je on njegov rob. Međutim, ako bi neki slobodan čovjek ubio roba nekoga čovjeka, taj slobodni čovjek neće biti ubijen, {to potvrđuju rije~i Uzvi{enog: "slobodan za slobodnog, a rob za roba". U skladu s tim, hadis se odnosi isklju{ivo na pitanja odnosa gospodara i roba, u kojima rob ne mo`e biti ubijen. Međutim, ukoliko rob učini nešto {to šerijatski prepostavlja kaznu ubistvom, na njega se primjenjuje drugi propis kojim se, po svemu sudeći, on izjedna~ava s vjernicima. Tako ova pitanja ja razumijem, pa ako je to ta~no, to je od Allaha, a ako je pogrešno, to je od mene, pa se u tom slu~aju pred Allahom kajem, jer On to najbolje zna!

pobio!" Po{to nije poznato da je u to vrijeme bio i jedan ashab koji mu se suprotstavio, to se smatra konsenzusom (id`maom).

"A onaj kome se od njegovog brata da neki otkup, neka uzvrati dobrim i neka mu dobro~instvo u~ini" (tjko uzme otkup a imao je pravo osvetiti se), to zna~i rije~ (oprost), "neka uzvrati dobrim" jer onaj koji tra`i krvarinu du`an je da bude dobar kada primi otkupninu i da "prema njemu dobro~instvo ~ini"

, tijprema ubici, ne ~ine}i mu {tetu niti ulaze}i dalje u spor.

[erijatsko pitanje: Malik, Ebu-Hanife i njegovi sljedbenici, te [afija i Ahmed po jednom predanju ka`u: "Onaj kome pripada osveta ne mo`e je ostaviti u korist krvarine osim uz saglasnost ubice." Drugi navode: "To on mo`e u~initi bez obzira je li ovaj bio zadovoljan ili ne."

[erijatsko pitanje: Jedan broj pripadnika zdrave tradicije (Selefa) smatra da `enama ne pripada krvarina, ali se u tome ostali u~enjaci ne sla`u s njima.

"To je olak{ica od Gospodara va{ega i milost" u odnosu na ono {to je bilo propisano onima prije vas u pogledu ubistva i krvarineOd Ibn-Abbasa se prenosi da je rekao: - Izraeli}anima je bila propisana odmazda za ubijene, a nije bilo krvarineZato Allah Uzvi{eni ka`e sljedbenicima ovog ummeta:

..

"Propisuje vam se odmazda za ubijene: sloboden za slobodnog, i rob za roba, i `ena za `enuA onaj kome se od njegova brata da neki otkup..." Rije~ ovdje zna~i prihva}anje otkupnine za namjerno ubistvoPo{to je to vid olak{ice u odnosu na ono {to je bilo propisano Izraeli}anima koji su `ivjeli prije njih, potrebno je uzvratiti dobrim i dobro~instvo tome u~initiKatade ka`e: "Allah je pokazao milost prema ovom ummetu odre|uju}i im otkupninu, {to nije dao nikome prije njih."

"A ko nasilje i poslige toga izvr{i, njemu slijedi bolna patnja." Dakle, ko ubije nekoga nakon {to je uzeo otkupninu, odnosno, prihvatio je, njemu slijedi od Allaha bolna i `estoka kazna i on }e biti ubijen nakon {to mu se oduzme otkupnina koju je uzeoSeid ibn ebi-Urube navodi predanje s lancem od Semura, koji ka`e: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: /189/ "Ne}u oprostiti ~ovjeku koji ubije nakon {to je uzeo otkupninu", tjod njega ne}e primiti otkupninu, nego }e ga ubiti.

"U odmazdi je vama `ivot." To

zna~i, u ubistvu ubice je velika mudrostU tome je opstanak i za{titljudskog `ivota jer ukoliko ubica zna da }e i sam biti ubijen, on }e odustati od toga ~inaU tome je, zapravo, `ivot za druge ljude.

". . o, razumom obdareni, da biste se Allaha bojali"Ovdje je obra~janje razumnima, jer }e se mo`da okaniti Allahovih zabrana (harama)Rije~ "bogobojaznost" jeste imenica koja obuhvata ~injenje djela pokornosti i na-pu{tanje lo{ih djela.

**كُبَيْتَ عَلَيْكُمْ لِمَا حَاضَرَ أَحَدُكُمُ الْمُؤْمِنُ إِنْ تَرَكْ خَيْرًا كَالْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبَيْنَ مَا تَعْرِفُ فَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۝ فَإِنْ بَذَلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ
فَإِنَّمَا إِنْ شَهِدَ عَلَى الَّذِينَ يُسْكِدُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِ ۝ فَإِنْ خَافَ مِنْ
مُوْصِي جَنَاحًا أَوْ لِثَمَانَ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِنْ شَهِدَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ**

رَجِيمٌ

"Kada neko od vas na samrti bude, pa ostavlja kakvo dobro, propisano vam je da, kao vid dobro~instva, roditeljima i bli`njima oporuku u~inite, {to je obaveza onih koji se Allaha boje."/180/ "Ko to zamijeni nakon {to je ~uo kako glasi, grijeh doista pada na one koji to mijenjajuA, Allah doista ~uje i zna."/181/ "Pa ko se pla{i za oporu~ioca zbog pogre{ke ili grijeha, pa to valjano izme|u njih uredi, nije pogrije{io Allah, doista, pra{ta i milostiv je."/182/

Prije nego je objavljen ajet o naslje|u , postojala je oporuka roditeljima i rodbini, {to je - prema vjerodostojnjem od dva stava - bilo obaveznoTo je derogirao ajet o dijelovima naslje|a , koji je u~inio nasljedstvo obavezom od Allaha onima koji su spomenuti u odredbama o nasljedstvu bez oporuke i ne zavisi od `elje oporu~iocaU hadisu koji se nalazi u Sunenima, te drugim zbirkama - navodi se da je Amr ibn Harid`e rekao: - ~uo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako na hutbi ka`e: /190/ "Allah je, zaista, dao svakome njegovo pravo, pa nema oporu~ivanja nasljedniku"Ahmed navodi predanje od Ibn-Abbasa da je on u~io suru El-Bekare ("Krava") dok nije do{ao do ajeta:

"pa ako ostavlja kakvo dobro, oporu~uje roditeljima i rodbini", pa je rekao: "Ovaj ajet je derogiran." Ima mi{ljenja, takoler, da je ovaj ajet derogiran u vezi s onim koji naslje|uje, a va`i za onoga koji ne naslje|uje/Ja bih rekao:/ Me|utim, po mi{ljenju ovih, to se ne naziva

derogiranjem u smislu na{e terminologije, budu{i da "ajet o nasljedstvu"

dokida odredbu u vezi s nekim osobama, na {to ukazuje op}enitost "ajeta o oporuci"

Pojam bli`njih op}enitiji je od onih koji naslje|uju i koji ne naslje|uju, tako da se time dokida odredba u vezi s onim koji naslje|uje ono {to mu je javno precizirano, a drugi ostaju na onome na {to upu}uje prvi ajetMe|utim, ovo stoji samo kod onih koji ka`u: "Oporuka je u po~etku islamskog bila samo preporu~ena, dok nije derogirana." [to se tice mi{ljenja da je bila obavezna, na {to ukazuje sadr`aj spomenutog ajeta, po njima je bila dokinuta "ajetom o nasljedstvu", kao {to ka`e ve}ina komentatora i autoriteta me|u {erijatskim pravnicima, fakihimaObaveza oporuke roditeljima i rodbini, kao nasljednicima, po mi{ljenju svih, derogirana je, odnosno ~ak potpuno zabranjena, prema gore navedenom hadisu ("Allah je, doista, dao svakome njegovo pravo, i nema oporuke nasljedniku") Prema tome, "ajet o nasljedstvu" predstavlja posebnu odredbu i to je strogo odre|eno od Allaha prema pojedincima i onima kojima pripada dio naslje|ala/~ime se potpuno dokida odredba spomenutog ajetaPreostali su samo bli`nji koji nemaju prava na nasljedstvo, pa je po`eljno da se njima oporu~i iz tre}ine na osnovi "ajeta oporuke" i sadr`aja koji nosiU dva sahiha se to potvr|uje predanjem od Ibn-Omera, koji ka`e da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /191/ "O ovjek musliman koji ima ne{to, nema pravo ni dvije no}i provesti, a da mu oporuka kod njega nije napisana." Ibn-Omer ka`e: "Nije mi pro{la ni no} otkada sam ~uo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da to ka`e, a da nisam imao oporuku!"

"ako ostavlja kakvo dobro", tjimetak, {to navode Ibn-Abbas i neki drugiUsto, neki ka`u: "Oporuka je {erijatski utemeljena, bez obzira bilo imovine malo ili vi{e, poput nasljedstva." Drugi ka`u: "Oporu~uje se samo ukoliko se ostavlja vrijedan imetak." Pored toga, postoji razila`enje i u pogledu koli~ineIbn Ebi-Hatim prenosi od Hi{ama ibn Urve, koji navodi od svoga oca da je rekao: "Neko je rekao Aliji, r.a., da je neki ~ovjek iz plemena Kurej{ umro ostaviv{i iza sebe tri ili ~etiri stotine dinara koje nije oporu~io?" On je rekao: - To nije ni{ta jer, Allah Uzvi{eni ka`e: "ako ostavlja kakvo dobro itd."

Od njega se tako|er navodi da je

~ovjeku koji ga je upitao: "Da li da napravim oporuku?" Alija odgovorio:

- Allah Uzvi{eni ka`e: "ako ostavlja kakvo dobro, neka oporu~i", a po{to ti ostavlja{ ne{to malo, to ostavi i svome sinuKatade ka`e: "Bilo je uobi~ajeno da se ka`e: "hiljadu ili preko toga", a ima mi{ljenja i {ezdeset, odnosno osamdeset.

"**dobrim**" zna~i: dobrotom/nje`no{}ju i dobro~instvomHasan ka`e: "Da, oporuka je obaveza svakog muslimana koji za dobro, a ne za zlo treba da oporu~i kada se nale na samrti." Smisao rije~i "**dobrim**" jeste da, bez pretjerivanja ili {krtenja, ostavi oporuku svojim bli`njima tako da ne bude na {tetu njegovih nasljednikaU oba Sahiha navodi se da je Sa'd rekao: /192/ "Allahov Poslani~e! Imam imetka, a naslje|uje me samo k}erkaHo}u li oporu~iti dvije tre}ine svog imetka?" Rekao je: "Ne." "A polovinu?", upitao je on"Ne.", odgovorio mu je"A tre}inu?", ponovo je upitao"Tre}inu? I tre}ina je mnogo! Bolje ti je da ostavi{ svoje nasljednike bogatima nego da ih ostavi{ siroma{nim, pa da mole od drugih ljudi."

"Ko to zamijeni nakon {to je ~uo kako glasi, grijeh, doista, pada na one koji to mijenjaju, Allah doista ~uje i zna", tjko izmijeni oporuku i iskrivi je mijenjaju{i njen smisao, dodaju{i u njoj ne{to ili oduzimaju{i - grijeh, doista, pada na one koji to mijenjaju, a skrivanje oporuke jo{ je ve}i grijeh.

Ibn-Abbas i drugi ka`u: "Allah }e nagraditi umrloga, a grijeh pada na one koji su napravili izmjenu." "A, Allah, doista, ~uje i zna", tjima uvid u ono {to je umrli oporu~io, tako da On to zna, kao {to zna i ono {to su izmijenili oni na koje se oporuka odnosi.

"Pa, ko se pla{i za oporu~ioca zbog pogre{ke ili grijeha..." Ibn-Abbas ka`e: zna~i **gre{ka**, a ovdje obuhva}a sve vrste pogre{aka kao kada posredni{tvom dodaju nekog nasljednika ili neko sredstvo, kao u slu~aju kada je oporu~eno da se za ljubav nekoga ne{to proda, ili je oporu~eno da se k}erki njegove k}erke ne{to doda i sli~no, bilo to gre{kom ili namjerno, {to ga ~ini grje{nimeStoga je opunomo}itelj, u ovom slu~aju, obavezan popraviti to i oporuku ure|iti u skladu sa {erijatskim propisima i odstupiti od teksta oporuke kako bi oporuku u~inio {to bli`om nakani oporu~ioca i uskladio sa [erijatom, jer ovo ure|enje oporuke ne predstavlja ~in izmjeneIbn-Merdevejh prenosi od Ibn-Abbasa da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve

sellem, rekao: /193/ "Gre{ka prilikom oporuke spada u velike grijeha." A u pogledu propisivanja ovoga hadisa direktno od Alejhisselama postoje razila`enja...

يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمْتُوا كُبَّةَ عَلَىٰ كُلِّ أَصْيَامِكُمْ كَمَا كُبَّ عَلَىٰ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمْ يَعْلَمُنَّ ⑩ أَيَّمَا مَعْدُودٍ فَنَّ كَانَ
مِنْ كُمْ رِيَاضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعَدَّهُ مِنْ أَيَّامِ أَخْرَىٰ وَعَلَىٰ الَّذِينَ يُطْبِقُونَهُ فَدِيَّةً
طَعَامًا مُسْكِنٍ فَنَّ تَطَوعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ وَّلَا يَنْصُومُ مَا خَيْرٌ لَّكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ⑪

"O vjernici! Propisuje vam se post, kao {to je propisan onima prije vas, da biste bogobo -jazni bili." /183/ "Odre|en broj dana; a onome od vas koji je bolestan ili na putu bude, isti broj drugih danaOnima koji ga te{ko podnose, otkup je da siromaha nahraneA ko drage volje da vi{e, za njega je boljeA neka znate, bolje vam je da postite."/184/

Allah Uzvi{eni ovo ka`e nare|uju}i ovom umetu post koji predstavlja sustezanje od hrane, pi{ja i seksualnih odnosa, s iskrenim nijetom (nam jerom) u ime Allaha Uzvi{enog, budu}i da sadr`i ~i{}jenje i za{titu du{a od lo{ih primjesa i ru`nih navikaOn navodi da im je to naredio kao {to je bio naredio i onima prije njih, u kojima imaju uzor i mogu se ugledati na njihNeka se oni potrude da ovu Allahovu naredbu izvr{e potpunije od njihAllah Uzvi{eni ka`e:

Svaka zajednica (ummet) ima svoj zakon i pravac, a da je Allah htio, On bi vas sljedbenicima jedne zajednice u~iniojer On ho{e da vas isku{a onim {to vam propisuje! Zato se natje~ite da jedni druge u dobrima pretek -nete!" U tom smislu i ovdje ka`e:

"O vjernici! Propisuje vam se post, kao {to je propisan onima prije vas, da biste bogobojazni bili", jer post pro{i}ava tijelo i su`ava puteve {ejtanuTo se potvr{uje i u oba Sahiha:/194/ "O mladi! Ko je od vas u stanju o`eniti se, neka se o`eni, a ko ne mo`e, neka posti, jer to mu je za{tita."

U po~etku islamskog posta je bio po tri dana u svakom mjesecu, da bi se to potom derogiralo i zamijenilo postom mjeseca ramazanaOd Muaza, Ibn-Mes'uda i nekih drugih navodi se: "Ovaj post bio je {erijatski odre|en jo{ od vremena Nuha, a.s., sve dok to Allah nije dokinuo i zamijenio ga postom mjeseca ramazanaBilo im je propisano: kada neko klanja ve~ernji namaz i ode na

spavanje, zabranjeni su mu hrana, pi{je i `ene do istog vremenaNakon toga, propis posta obja{nen je kao {to je bilo u po~etku islamske, pa Allah, d`.{., ka`e:

"a onome od vas koji je bolestan ili na putu bude, isti broj drugih dana...", tjbolesnik i putnik (musafir) ne poste nego se mrse, a to nadokna|uju kasnije istim brojem danaAli, zdrav ~ovjek koji je kod ku{e, ako ho{e, postit }e, a ako ho{e, nahranit }e svakog dana jednog siromahaPost je, me|utim, bolji od hranjenja siromahaTo tvrde Ibn-Mes'ud, Ibn-Abbas i drugi pripadnici zdrave tradicije (selefa) na osnovi rije~i Uzvi{enog:

"Onima koji ga te{ko podnose, otkup je da siromaha nahraneA ko drage volje da vi{e, za njega je boljeA neka znate, bolje vam je da postite." Zatim je Allah Uzvi{eni objavio drugi ajet:

..

"U mjesecu ramazanu po~elo je objavljanje Kur'ana pa ko u tom mjesecu od vas bude kod ku{e, neka ga posti." Tako je Allah Uzvi{eni utvrdio post ramazana kao obavezu za zdravog ~ovjeka koji je kod ku{e, a dao olak{icu bolesniku i putniku, kao {to je odredio da stara osoba koja ne mo`e postiti mo`e nahraniti siromahaEl-Buhari navodi predanje od Seleme ibn Ekva' da je, kada je objavljen ajet:

"Onima koji ga te{ko podnose, otkup je da siromaha nahrane", rekao: "Bilo je uobi~ajeno da onaj ko je htio mrsiti se dâ otkup, dok nije objavljen ajet koji slijedi iza ovoga i koji je to derogirao." Od Ibn-Omera se tako{er prenosi da je to derogirano, dok El-Buhari navodi od Ibn-Abbasa da nije derogirano, nego da star ~ovjek i stara `ena, koji ne mogu da poste, za svaki dan mogu nahraniti po jednog siromahaPrema tome, u zaklju~ku se mo`e re{i} da je derogiran u pogledu obaveza zdravog ~ovjeka koji je kod ku{e, pa je on obavezani postiti na osnovi rije~i Uzvi{enog:

"a ko od vas bude kod ku{e, neka ga posti" [to se ti~e starog i iznemoglog ~ovjeka, postoje dva mi{ljenja: ono koje je ispravno dozvoljava da se mrsi, ali da je obavezani za svaki dan dati fidju (otkupninu)U Sahihu El-Buharijevom stoji: "Kada je Enes ostario, on je, godinu ili dvije, hranio za svaki dan posta siromaha hljebom i mesom, a on se mrsio/El-Buhari to prenosi kao mu'allek predanje, a navodi ga i Hafiz Ebu-Ja'la el-Mevsuli u svom MusneduU ovom smislu uzima se i trudna `ena, odnosno dojilja, ukoliko se boji za sebe ili

djecu./

شَهْرُ رَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى
 لِّتَأْسِسَ وَيَنْتَرِبَ مِنَ الْمُهُدَّدِي وَالْمُرْقَانَ فَنَّ شَهْرُكُوْرَاشَهْرٌ وَّكَوْيِهِ
 وَمَنْ كَانَ مَرِيَّنَا أَوْ عَلَى سَفِّيَّةٍ مِّنْ أَيَّامِ أُخْرَى بِرِيَدُ اللَّهِ بِكُمْ
 أَتَيْسَرُ وَلَا يَرِيدُ بِكُوْرَاشَهْرٌ كَمُولُ الْعَدَّةِ وَلِتَكُوْرَاشَهْرُ وَاللَّهُ عَلَى
 مَاهَدَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُونَ ⑩٥

"U mjesecu ramazanu po~elo je objavljanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima, jasan dokaz Pravog puta i razlikovanja dobra od zlaKo od vas u tom mjesecu bude kod kuje, neka ga posti, a ko bolestan bude ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti Allah hoje da vam olak{a, a ne da te{koje imate, da odre|eni broj dana ispunite i da Allaha veli~ate za uputu koju vam je dao, te da zahvalni budete."/185/

Allah Uzvi{eni isti~e mjesec posta ispred drugih mjeseci time {to ga je odabralo za objavu Kur'ana ~asnogU hadisu se navodi da je to mjesec u kojem su Bo`ije knjige objavljivane vjerovjesnicima, a imam Ahmed ibn Hanbel, r.h., prenosi od Vaila ibn Eska'a da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /195/ "Suhufi (spisi Ibrahimovi) objavljeni su prve no{i mjeseca ramazana, Tevrat je objavljen {este no{i mjeseca ramazana, Ind'il trinaeste no{i mjeseca ramazana, a Allah je objavio Kur'an dvadeset ~etvrte no{i mjeseca ramazana."⁷⁸ Me|utim, i suhufi, i Tevrat, i Zebur, i Ind'il objavljeni su vjerovjesnicima odjednom, dok je Kur'an odjednom objavljen do Kuje uzvi{enosti na Dunjalu~kom nebu, {to se desilo u No{i sudbine (Lejletul-kadr) mjeseca ramazana, kao {to Uzvi{eni ka`e:

"Mi smo ga objavili u No{i blagoslovljenoj" (44:3), te ka`e:

"Mi smo ga objavili u No{i sudbine." Nakon toga, Kur'an je objavljen Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, u posebnim

⁷⁸ Allah Uzvi{eni kaže: "Mi smo ga objavili u Noći sudbine" (92:1), a Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Tražite je u posljednjoj dekadi ramazana!" U drugom hadisu kaže: "Tražite je u neparnim noćima!", odnosno, u jednom predanju: "u dvadeset i sedmoj noći ramazana". Međutim, njegove riječi u gore navedenom predanju: "Allah je objavio Kur'an u toku dvadeset i četvrte noći mjeseca ramazana, u suprotnosti je s tekstom Kur'ana:

"Mi smo ga objavili u Noći sudbine", što ukazuje na slabost navedenog hadisa, koji je u suprotnosti s tekstom Kur'ana, budući da je Noć sudbine (Lejletul-kadr) dvadeset sedma noć ramazana. Allah to najbolje zna i On upućuje na ispravan stav!

dijelovima, prema slijedu doga|ajaU jednom predanju Ikrime od Ibn-Abbasa navodi se: - Kur'an je objavljen na ovo svjetsko nebo odjednom, u No{i sudbine mjeseca ramazana Allah je govorio Svom Vjerovjesniku {to je htio tako da idolopoklonici nisu mogli navesti nijedan primjer na koji im Allah nije odgovorioU tom smislu Allah Uzvi{eni ka`e:

Oni koji ne vjeruju govore: "Trebalo je da mu Kur'an bude objavljen ~itav i to odjednom!" A tako je, da bismo srce twoje u~vrstili, pa ga Mi ajet po ajet objavljujemo." "Oni ti ne}e nijedan primjer navesti, a da ti Mi ne}emo istinu dati i najljep{e obja{njene navesti" (25:32,33) Zatim:

"Uputa je ljudima i obja{njene Pravog puta i razlikovanja istine od neistine." To je pohvala Kur'ana, koji je Allah objavio kao uputu srcima robova Svojih koji ga vjeruju, prihva}aju i slijede.

"i obja{njene", tjdokazi ispravnosti Pravog puta i upute koju donosi razlikuju}i istinu od neistine, halal (dozvoljeno) od harama (nedozvoljenog).

"pa, ko od vas bude kod kuje, neka ga posti!" Ovo je potvrda obaveze za onoga ko bude svjedok po~etka ovoga mjeseca, tјko bude kod kuje na po~etku mjeseca ramazana, i bude zdrav, obavezan je da postiOvim je, za onoga ko bude zdrav kod kuje, dokinuta naprijed navedena sloboda da ne posti, nego daje otkupninu ishranom jednog siromaha za svaki danNakon {to je zavr{io s postom, Allah Uzvi{eni ponovo ukazuje na olak{icu za bolesnika i putnika koji mo`e da ne posti pod uvjetom da to nadoknadi, pa ka`e:

"Allah hoje da vam olak{a, a ne da te{koje imate", tјuz obavezu onome koji je kod kuje, On je dao olak{icu da se ne posti u slu~aju bolesti i puta, kao vid olak{anja i milosti prema vama.

U vezi s ovim postoji nekoliko pitanja:

Prvo: Neki u~enjaci smatraju da je ne postiti dopu{teno samo onome koji bude putnik na po~etku mjeseca a da nije dopu{teno onome koji bude kod kuje na po~etku mjeseca, a potom, ode na put, a na osnovi rije~i Uzvi{enog:

"Ko od vas bude kod kuje, neka ga posti!" Me|utim, ovo se ne mo`e prihvati, jer u ajetu nema dokaza za njega, i jer se potvruje u oba Sahiha: /196/ "da Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada je do{ao u Kedid, prilikom polaska u pohod na Osvojenje Meke u mjesecu ramazanu, nije

postio, te da je i drugima naredio da ne poste."

Drugo: Neki tvrde da je na putu obavezno mrsiti se, na osnovi rije~i Uzvi{enog: "neka nadoknadi isti broj dana" To je u suprotnosti s praksom Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, utvr|enom u hadisu Ebu-Derda'a: /197/ "I{li smo s Allahovim Poslanikom po velikoj vru}ini, u mjesecu ramazanu, pa su neki me|u nama, zbog vru}ine, stavljali ruku na glavu, a me|u nama su postili samo Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i Abdullah ibn Revaha"

Tre}e: Neki, pak, tvrde da je postiti bolje, iako ve}ina ka`e: "...naprotiv, bolje je mrsiti se", uzimaju}i za osnovu olak{icu, na osnovi rije~i Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: /198/ "Vama je du`nost da uzmete olak{icu koja vam je dana."

Neki ka`u: "Ukoliko je te{ko postiti, bolje je mrsiti se", na osnovi hadisa D`abira: /199/ - Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, video je nekog ~ovjeka kojemu je napravljen hlad, pa je pitao: "[ta je s ovim?" Rekli su mu: "Posti", a on je nato rekao: "Nije dobro~instvo postiti na putu." Bilje`e ga El-Buhari i MuslimMe|utim, ta~no je mi{ljenje ve}ine da ~ovjek mo`e birati izme|u te dvije mogu}nosti, zbog toga {to su ashabi putovali sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, za vrijeme ramazana, kao {to to navodi u hadisu: /200/ "..me|u nama je bilo onih koji poste i onih koji ne posteOni koji su postili nisu prigovarali onima koji ne poste, niti su oni koji ne poste prigovarali onima koji poste."

Me|utim, onaj koji se ne dr`i sunneta i smatra da je ne postiti pokulenog (mekruh), njemu je obavezno mrsiti se i haram mu je postiti na osnovi hadisa koji se nalazi u Ahmedovom Musnedu, te kod drugih, {to se navodi od Omera i D`abira: /201/ "Ko ne prihvati olak{icu od Allaha, ima grijeh poput brda Arefat."

Prilikom nadoknivanja posta koji je s razlogom izostavljen, nije obavezno da se to ~ini dan za danom u slijeduStoga, ukoliko ho}e, mo`e rastaviti dane, a ukoliko ho}e, mo`e ih nadoknaditi u slijeduOvo je mi{ljenje ve}ine pripadnika tradicije (Selefa) i onih nakon njih (Halefa) a utemeljeno je na dokazima, budu}i da je slijed obavezan samo u mjesecu ramazanu, zbog nu`nosti posta u toku ovoga mjesecaZa razliku od toga, nakon isteka ramazana, obavezno je postiti samo odre|eni broj dana koje ~ovjek nije postioU tom smislu, Uzvi{eni Allah ka`e:

"neka isti broj dana naposti", a zatim ka`e:

"Allah ho}e da vam olak{a, a ne da te{ko}e imate." Imam Ahmed prenosi od Amira ibn Urveta da su ljudi do{li da pitaju Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Imamo te{ko}e u tome i tome !?", a on je rekao: /202/ "Vjera Allahova je doista lahka!", {to je ponovio tri putaIsto tako, Ahmed navodi predanje s lancem od Enesa Ibn Malika, koji ka`e: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: /203/ "Olak{ajte, a ne ote`ajte; budite postojani i ne bje`ite!" /Navodi se u oba Sahiha./

"da odre|eni broj dana ispunite", tjdoista vam je dao olak{icu da ne postite - za {to imaju opravdanje bolesnik i putnik - jer Allah ho}e da vam bude lahkoNaredio vam je da to nadoknadite i da upotpunite odre|eni broj dana ovog mjeseca;

"da veli~ate Allaha zbog upute koju vam je dao", tjda Allaha spominjete po isteku va{eg ibadeta, kao {to Allah Uzvi{eni ka`e:

"A kad zavr{ite obrede va{e, Allaha spominjite kao {to svoje pretke spominjete, i jo{ vi{e Ga spominjite!" (2:200)

Ibn-Abbas ka`e: "Mi nismo znali kada je Allahov Poslanik zavr{io namaz osim na osnovu tekbiraStoga, mnogi u~enjaci smatraju da je tekbir na Ra-mazanskom bajramu {erijatski utemeljen, pa ga zahirija Davud smatra obaveznim (vad`ibom) Nasuprot njemu, prema mezhebu - pravnoj {koli Ebu-Hanife, r.h., tekbir na Ramazanski bajram nije obavezaDrugi ga smatraju lijepim (mustehabb).

"da biste bili zahvalni", tjako budete izvr{avali ono {to vam je Allah naredio da biste bili Njemu pokorni obavljanjem Njegovih strogih du`nosti i izbjegavanjem zabrana (harama), te ~uvanjem Njegovih granica, mo`da }ete time biti od onih koji su zahvalni.

وَلَذِسْأَلَّكَ عَبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَحِبُّ
دُعْوَةُ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلَيْسَ نَجِيْبًا وَلَيْوَمَنُؤَبِّ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

"A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kada Me zamolizato, neka se i oni na Moj poziv odazovu, neka vjeruju u Mene, kako bi bili na Pravom putu."/186/

Ibn-ebi-Hatim, s lancem prenosilaca od Muavije ibn Hajde el-Ku{ejrija, navodi: /205/ - Neki Arapin je rekao:

"Allahov Poslani~e! Je li na{ Gospodar blizu, pa da Ga {apatom prizivamo ili je daleko, pa da Ga glasno zovemo?!" Na to je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, u{utio, a Allah je, potom, objavio ajet:

"A kada te Moj rob upita za Mene, Ja sam blizu: odazivam se na molbe molitelja kada Me zove..., tjako sam im naredio da Me zovu, pa neka Me zovu, Ja se odazivam." Imam Ahmed navodi predanje od Ebu Musaa el-E{'arije, koji je rekao: /206/ "Bili smo sa Allahovim Poslanikom u jednom pohoduNi na jedno se brdo nismo uspinjali, na vrh izi{li, niti si{li u dolinu, a da nismo glasno tekbire donosili!" Zatim ka`e: - Poslanik je do{ao kod nas i rekao: "O ljudi! Suzdr'ite se! Vi ne zovete nikoga ko je gluhi ili odsutan, nego zovete Onoga Koji ~uje i vidiOnaj Koga zovete bli`i je svakom od vas od vrata njegove jahalice!"⁷⁹ Abdullah ibn Kajse!

⁷⁹ U današnje vrijeme mnogi ljudi, i među odabranim i među masama, s izuzetkom onih kojima se Allah smilovao, dolaze u opasnost upućujući dove drugima, a ne Allahu, kao što su poslanici, evlje, dobri ljudi, u stvarima u kojima im ne mogu pomoći čak ni da su i živi, pa kako će sada kada ih je Allah Sebi uzeo i smrt im dao? To su stvari koje može uslišati (zadovoljiti) samo Allah Uzvišeni, Koji nema druga. Tako, naprimjer, vidite mase ljudi, pa i neke odabранe kako mole nad kaburima mrtvih, obilaze oko njih po sedam puta moleći mrtve u njima da im pomognu da ostvare svoje želje, kao npr. oprost, uputu na Pravi put, otklanjanje štete ili kakve nesreće, osiguranje opskrbe, da im podari mušku ili žensku djecu, pa govore: "O ti i ti, ja sam tu, u tvojoj blizini... Pomozi mi jer ti znaš u kakvom sam stanju." Još je mnogo toga što spada u veliki širk (idolopoklonstvo)!!! Ako te tvoja vjera naveđe da ih savjetuješ i kažeš da su to ibadeti, te da ne mogu nikome biti upućeni osim Onome Kome pripadaju, a to je Allah, Jedan i Jedini, Kome niko nije ravan, oni ustaju protiv toga. Ono što pogada u sreću i izaziva tugu i bol jeste stanje u kome su muslimani, odnosno to što neki među muslimanima koji se smatraju učenim u ummetu stanu pred tebe govoreći: "Ostavi ih, brate... njihova namjera je časna, oni nemaju namjeru tražiti pomoći od mrtvih, nego oni zbog neznanja ne znaju izraziti što hoće na drugi način nego dovom kojom se žele približiti Allahu." Ako mu kažete: "Dobro. Izvolite vi, cijenjeni gospodine, poučite ih i ispravite to što rade, pa da ne zapadaju u veliki širk... Ovo što kažete meni, recite njima", on će vam reći: "Ne, ne, brate. Ostavi ih i njihove namjere, jer njihove namjere su plemenite!" On se neće pokrenuti ni za korak da ih posavjetuje, a ako ih vi posavjetujete, on će vam se usprotiviti etiketirajući vas ili, u najmanju ruku, dajući vam neki loš naziv! Ali, Ti brate muslimanu, ne dozvoli da Te sprijeće da širiš istinu, Ti to čini, a Allah će pomoći! "Jer Allah će sigurno pomoći onoga ko Njemu pomaže" (22:40). Isto tako, vidjet ćete na plesovima koje oni lažno nazivaju "zikrom" zla koja smo gore spominjali, od kojih se srca grče, molitvu drugima mimo Allaha i to na ružan i neprikladan način. Kada bi to vidjeli neprijatelji islama, oni bi to predbacivali islamu i njegovim sljedbenicima. Podsmjevali bi se podizanju glasova, skakanju, plesu, klanjanju, udaranju u defove, cimbala i tambure, pjesmama u znoju, patnji, gundanju, režanju i slično, bez ikakvog smisla, a što oni nazivaju "zikrom Allaha"! Sačuvaj nas, Bože, da "zikrullah" bude na tako niskom stupnju, s takvim elementima širka, kao npr: "O šejhe, o Rifa'i!", "Olakšaj mi teškoće!", "Ako mi ti ne olakšaš", "pa kome da se obratim". I tako dalje, i tome slično. Rifa'i je daleko od svakog takvog idolopoklonstva! Riječi Uzvišenog:

"A kada te upitaju robovi Moji za Mene, Ja sam blizu. Odazivam se molbi molitelja kada Me moli..." i riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Suzdržite se, jer vi se ne obraćate gluhom ni odsutnom..." predstavljaju najveći i najbolji odgovor onima koji su vjeru uzeli kao

Ho}e{ li da te pou~im rije~i iz d`enetske riznice? Nema snage, niti mo}i, do Allahove!" (Navodi se u oba sahiha, kao i kod ostalih sakuplja~a {est zbirk.) Malik prenosi od Ebu-Hurejre: da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /207/ - Svakome od vas bit }e molba usli{ana ako to ne po`uruje, pa ka`e: "Molio sam i nije mi molba usli{ana." (Ovo bilje`e oba Sahiha od Malika istim tekstrom.) Od Enesa se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /208/ "Bo`iji rob }e biti dobro sve dotle dok ne bude `urio." Pitali su ga: "Kako }e `uriti?" Rekao je: "Govore}i: molio sam Gospodara, pa mi molbu nije usli{ao!" /Prenosi imam Ahmed./

Ibn-Merdevejh prenosi od Kelbija, on od Ebu-Saliha, a on od Ibn-Abbasa: - D`abir ibn Abdullah govorio mi je /209/ da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prou~io ajet:

"A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kada Me zamoli", a zatim je prou~io dovu: "Moj Allahu! Ti si naredio dovu i obe}ao da }e{ je primiti! Odazivam ti se, moj Allahu, Tebi se odazivamTebi, Kome suparnika nema, Tebi se samo odazivam! Tebi pripada i hvala, i blagodarnost, i vlast, Ti nema{ druga! Svjedo~im da si Ti Jedan, Neograni~eni Gospodar, Koji nije rodio niti je ro|en i Kome niko ravan nijeSvjedo~im da je Tvoje obe}anje istina, da je susret s Tobom istina, da je D`ennet istina, da je Vatra (D`ehenem) istina, da }e Sat su|eni bez sumnje do{i i da }e{ Ti o`iviti one koji su u kaburima!" Hafiz Ebu-Bekr el-Bezzar prenosi od Enesa da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /210/ - Allah Uzvi{eni ka`e: "Sine Ademov! Jedno pripada tebi, jedno Meni, a jedno izme|u Mene i tebe! Ono {to pripada Meni, jeste to da Mi se klanja{, obo`ava{ Me i ni{ta Mi ne pridru`uje{; ono {to pripada tebi jeste to da ti ni{ta ne u~ini{ niti uradi{, a da te Ja za to ne nagradim; a ono {to je i Moje i tvoje, jeste da ti moli{, a da Ja usli{avam molbu." Ovaj ajet Uzvi{enog, koji poti~e na dovu i stoji me|u propisima o postu upu}uje na potrebu dove pri upotpunjenu odre|enog broja dana, odnosno, pri svakom mr{enjuImam Ebu-Davud et-Tajalisi navodi predanje s lancem od Abdullahe ibn Amra koji ka`e: - ^uo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako ka`e: /211/ "Prilikomiftara

posta~u se dova usli{ava." Kada bi iftario, Abdullah ibn Amr pozvao bi svoju porodicu i sina, pa bi u~io dovuU Musnedu imama Ahmeda, te u Sunenu El-Tirmizija, En-Nesa'ija i Ibn-Mad'e navodi se predanje od Ebu-Hurejre, koji je rekao: - Allahov Poslanik, sal-lallahu alejhi ve sellem, rekao je: /212/ "Trojici se dova ne odbija: pravednom vo{i (imamu), posta~u dok ne iftari i dova mazluma, koju Allah uzdi`e iznad oblaka na Sudnjem danu i otvara joj vrata nebesa govore{i: 'Tako Mi veli~ine Moje, pomo}i }u te, pa makar i nakon toliko vremena!' "

اَحَلَّ لِكُوْنِيْلَةَ الْصِّيَامُ الْرَّفَثُ إِلَى نِسَاءٍ حُمَّدَهُنَّ بِإِسْلَامِكُمْ وَأَنْتُمْ بِإِسْلَامِكُمْ
لَمْ يَعْلَمْ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَالُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَّ عَنْكُمْ
فَأَكْنَعُ بِشَرُوهُنَّ وَأَبْغُوْمَا مَكَّتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُوْنُوا وَشَرُوهُنَّ حَتَّى
يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْحُدُودُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَشْوَمِ مِنَ الْجَعْدِ شَمَّتْ بِقَوْمِ الْصِّيَامِ
إِلَى الْيَمْلُ وَلَا تَبْشِّرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَلَيْكُمْ فِي الْمَسْجِدِ إِنَّكُمْ حَدُودُ اللَّهِ
فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يَبْيَانُ اللَّهُ أَيْتَهُ لِلنَّاسِ لِعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

"Dozvoljava vam se da u no}ima posta imate odnos sa `enama va{im; one su odje}{a va{a, a vi ste odje}{a njihova; Allah zna da sami sebe varate, pa je prihvatio pokajanje va{e i opro -stio vam; zato se sada sastajte s njima i `u -dite za onim {to vam je Allah odredio; jedite i pijte sve dok budete mogli razlikovati bijelu nit od crne niti zore, a potom upotpunite post, do no}i; sa `enama ne op{i}te dok ste u itikafu u d'amijama; to su Allahove granice i ne pribli~ujte im se; tako Allah ljudima obja{njava znamenja Svoja, kako bi se Allaha bojali." /187/

Ovo je olak{ica muslimanima od Allaha Uzvi{enog, te ukidanje onoga {to je bilo prije islama, kada je bilo dozvoljeno da ~ovjek, nakon {to iftari, jede, piye i sastaje se sa `enom do jacije, ili zaspi prije toga, a nakon {to zaspi ili klanja jaciju, bilo je zabranjeno da jede, piye ili se sastaje sa `enom do slijede}e no}i, {to je predstavljalо veliku te{ko}uRije~ ovde predstavlja sastajanje sa `enom (spolni odnos), {to isti~u brojni u~enjaci, Ibn-Abbas i neki tabiini.

"One su odje}{a va{a i vi ste odje}{a njihova." U vezi s tim Ibn-Abbas i neki drugi tvrde: "One su smiraj va{ i vi ste smiraj nji -hov." To zna~i da se mu{karac i `ena me|usobno mije{aju, dodiruju i u postelju zajedno idu, pa je stoga bilo

normalno da im se da dozvola za spolni odnos u ramazanskim no}ima kako ne bi osje}ali te{ko}e i probleme.

Povod objavljanja ovog ajeta je, kao {to je naprijed navedeno: /213/ {to pojedini ashabi, i to prije ramazana, ako bi postili, pa zaspali prije nego iftare, ne bi jeli do istog vremena slijede}eg danaTako je Kajs ibn Surme el-Ensari postio rade}i toga dana na zemljiciKada je do{lo vrijeme iftara, do{la mu je supruga, pa je on upitao: "Ima li {to za jelo?", a ona je odgovorila: "Nema, ali ja }u sada ot{i}i i potra`iti!" Njega su, me|utim, o~i prevarile i zaspao jeNakon toga do{la mu je supruga, pa kada je vidjela kako spava, rekla je: "Te{ko tebi, jesи li zaspao?" U podne slijede}eg dana on se onesvijestioTo je spomenuo Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, pa je nakon toga objavljeno:

"Dozvoljava vam se da u no}ima posta imate odnos sa `enama va{im" do rije~i:

"jedite i pijte sve dok ne budete mogli razlikovati bijelu nit od crne niti zore", pa su se jako obradovali.

"Allah zna da sami sebe varate, pa je prihvatio pokajanje va{e i oprostio vam; zato se sada sastajite s njima." Povod objave ovog dijela ajeta bio je naprijed spomenuti slu~aj Kajs ibn Surme: /214/ "Usto, bilo je muslimana koji su sami sebe varali, tkoji su se sastajali (tjspolno op}ili) sa svojim suprugama nakon jacije u toku ramazana, odnosno nakon {to bi zaspali, a jedan od tih je bio i Omer ibn HattabKao {to je spomenuto, to je bilo zabranjeno, jer je muslimanima prije toga, nakon {to bi klanjali jaciju, bilo zabranjeno sastajati se sa `enama i jesti do istog vremena slijede}eg danaOni su se zbog toga `alili Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, pa je Allah objavio:

.."Allah zna da sami sebe varate...", tјda se sastajete sa `enama, jedete i pijete nakon jacije.

"pa je prihvatio pokajanje va{e i zato se sada sastajite s njima...", tjobavljavte odnose s njima

"i `udite za onim {to vam je Allah odredio" (zna~i djetetom);

"Jedite i pijte sve dok ne budete mogli razlikovati bijelu nit od crne niti zore, a potom, do no}i postite..." To je oprost i milost od Allaha Uzvi{enog, tako da je kao izraz oprosta, milosti i pa`nje, dozvolio jelo, pi}e i bra~ni `ivot tokom cijele no}i.

" i `udite za onim {to vam je

Allah odredio!", tj`udite za olak{icom koju vam je odredio, a komentar "za djetetom" ispravniji je.

"Jedite i pijte sve dok ne budete mogli razlikovati bijelu nit od crne niti zore...", tjdok se jasno ne razlikuje svjetlo zore od tame no}i i nestane zabune u vezi s tim, odnosno "sa zorom".

El-Buhari navodi predanje s lancem od Adijja ibn Hatima, koji ka`e: /215/ - Rekao sam: "Allahov Poslani~e! [ta zna~i: 'bijelu nit od crne niti?' Je su li to dvije niti?" On je rekao: "Ti to usko gleda{, ako gleda{ dva konca", a zatim je rekao: "Ne, nego je to crnina no}i i bjelina dana."

U dozvoli Allaha Uzvi{enog da se jede do izlaska zore nalazi se dokaz da je lijepo obaviti sehur (jesti pred zoru) jer je to olak{ica koja je Allahu milaNa to i sunnet podstic{e i u oba sahiha se navodi predanje od Enesa, koji ka`e: - Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: /216/ "Sehurite, jer u sehuru je beri}et." Postoji i vi{e drugih hadisa: /217/ "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nazivao ga je 'blagoslovljenim ru~kom'." U Sahihima se nalazi predanje hadisa Kasima, koji prenosi od Ai{e, r.a., da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /218/ "Ne smeta vam ezan Bilala da sehurite, jer on u~i ezan dok je jo{ no} Jedite i pijte dok ne ~ujete ezan Ibn Ummi-Mekta{, jer on ne u~i ezan dok ne nastupi zora."

[erijatsko pitanje: Polaze{i od toga da je Allah Uzvi{eni u~inio zoru kao krajnju granicu do koje se dozvoljava sastajanje sa `enom, jelo i pi}e, za onoga koji `eli postiti, izvodi se dokaz da se onaj koji osvane ne~ist treba okupati, a zatim postiti, za {to nema ni -kakvih smetnji To je stav imama sva ~etiri mezheba, te ve}ine u~enjaka selefa i halefa, a temelji se na predanju hadisa koji navode El-Buhari i Muslim od Ai{e i Ummi-Seleme, r.a., koji ka`u: /219/ "Allahov Poslanik osvitao je ne~ist od odnosa, a ne od ejakulacije u snu, pa bi se okupao i postio." U hadisu Ummi-Seleme navodi se jo{: /220/ "i ne bi se omrsio, niti bi nadokna{ivao".

"a potom, do no}i postite!", {to pretpostavlja iftar poslije zalaska sunca kao {erijatski propis, kako stoji u predanju u dva sahiha od Omara ibn Hattaba, r.a., koji ka`e: - Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: /221/ "Kada nastupi no} i prestane dan, tada posta~ iftari (mrsi se)." Od Sehla ibn Sa'da es-Sa'idia,

r.a., navodi se da je rekao: - Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: /222/ "Ljudi su u dobru sve dotle dok se po`uruju iftar!" Prenose ga El-Buharija i MuslimPored toga, u sahih hadisima stoji i zabrana spajanja, tjda se spoji dan sa danom i izme|u njih se ni{ta ne jedeImam Ahmed navodi predanje od Ebu-Hurejre, koji ka`e: - Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: /223/ "Nemojte spajati!", na {to su mu rekli: "Allahov Poslani~e, ti spaja{.." Na to je on rekao: "Ja nisam kao viDok ja no} provodim, moj Gospodar me hrani i napaja." Zatim ka`e: - I nisu prestali spajati, pa je i Poslanik s njima nastavio spajati dva dana i dvije no}i, a potom, kada su vidjeli mla|ak, on je rekao: "Da je mla|ak do{ao kasnije, jo{ bih vam dodoao", kao vid kazne kojom }e ih odvratiti Oba Sahiha navodi se ovo kao predanje Zuhrija Utvr|eno je da je ova zabrana bila od njega, sallallahu alejhi ve sellem, da je on u tome ja~an i pomaganO~ito je da je to jelo i pi}e bilo duhovno, a ne fizi~ko, jer da je stvarno jeo, onda ne bi bilo govora o spajanjuMe|utim, nema smetnje da se spoji do sehura, {to potvrljuje jedan hadis koji prenosi Ebu-Seid el-Hudri, r.a., koji ka`e: - Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: /224/ "Nemojte spajati! A ako neko od vas ho}e spojiti, neka to u~ini do sehura..!?" Navode ga u Sahihima El-Buhari i Muslim.

"sa `enama ne op}ite dok ste u itikafu u d`amijama!" Naime, oni koji su bili u itikafu obi~avali su izlaziti iz d`amija i sastajati se sa svojim suprugama ukoliko su to `eljeli, dok nije objavljen ovaj ajet, kojim je to zabranjeno i u toku dana i no}i, sve dok traje itikaf To zna~i: ne pribli~avajte im se dokle god ste u itikafu u d`amijama Stoga se onome ko je u itikafu zabranjuje sastajati se sa `enom sve dok je u itikafu u d`amiji^ak, ukoliko bude trebao i}i ku}i, treba da se zadr`i samo kratko, koliko da obavi nu~du ili jedeU tom slu~aju, on ne mo}e poljubiti svoju suprugu, niti je zagrliti, niti bilo {to ~initi {to je suprotno itikafu.

U oba Sahiha navodi se da je Ai{a, r.a., rekla: /225/ "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pribli~io bi meni svoju glavu, a ja sam ga ~e{ljala jer sam bila u menstrualnom ciklusu On ne bi ulazio u ku}u osim da bi obavio nu~du." Zatim ka`e: "A i ja bih u takvom slu~aju, ~ak i ako bi bolesnik bio u ku}i, samo u prolazu upitala za njegovo zdravlje."

Spominjanje itikafa nakon posta zna~i uputu i upozorenje na itikaf u

toku posta ili krajem mjeseca ramazana, kao {to se vidi iz sunneta Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem /226/, "koji je bivao u itikafu deset posljednjih dana ramazana, sve do svoje smrti, nakon ~ega su u itikaf i{le njegove supruge" (Navodi se u Sahihima El-Buharije i Muslima.)

"To su granice Allahove", tjovo {to smo objasnili, {to smo naredili i sankcionirali u vezi s postom i njegovim propisima, ono {to smo dozvolili i zabranili, ~ije smo krajnje granice naveli, te olak{ice i odredbe, to su Allahove granice, koje je On donio i sam objasnio Stoga im se ne pribli~uje, ne prekora~ujte ih i ne prelazite!

"Tako Allah obja{njava ljudima Svoja znamenja", tjkao {to je objasnio post, propise, {erijatske odredbe i detalje u vezi s tim, tako On obja{njava i druge propise jezikom Svoga roba i poslanika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.

"ljudima da bi bogobojazni bili", tjeta bi znali kako se upu}uju i pokoravaju, kao {to Allah Uzvi{eni ka`e:

"On robu Svome jasne ajete objavljuje da bi vas iz tmine na svjetlo izveo Allah je doista prema vama dobar i milostiv" (57:9)

وَلَا تَكُنْ أَنْفُسَكُمْ كِبِيرٌ إِلَّا مُؤْمِنُوكُمْ لَتَكُونُوا
فَإِنَّمَا مُؤْمِنُ الْأَنْفُسُ بِالْإِيمَانِ وَلَمْ يَنْعَمْ
وَلَا تَكُونُوكُمْ عَنِ الْأَهْلَةِ *
وَلَكُنَّ الْبَرِّ مِنْ أَقْرَبِهِ وَلَوْلَا الْبُيُوتُ مِنْ أَبْوَاهِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٨﴾

"Ne jedite imovinu drugoga na nepo{ten na~in daju{i dio sudijama kako biste na grje{an na~in i svjesno dio imovine drugih ljudi pojeli."/188/

Ali ibn Ebi-Talha navodi od Ibn-Abbasa: - To se odnosi na ~ovjeka koji je du`an neku imovinu, ali za to ne postoji dokaz, pa osporava tu|u imovinu i parni{i se pred sudom iako zna da nije u pravu, da grijei{i i jede haramNeki pripadnici zdrave tradicije ka`u: "Ne parni{i se kada zna{ da nepravdu ~ini{!" U oba Sahiha navodi se predanje Ummi-Seleme, koja ka`e da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /227/ "Znajte da sam ja ~ovjek! Nekada mi dole parnica, neki od vas budu vje{tiji u argumentaciji, pa ja presudim u korist njihKome ja presudim na ra~un drugog muslimana, presudio sam mu dio Vatre, pa neka je nosi ili ostavi." Navedeni ajet i hadis pokazuju da presuda sudije ni{ta u biti stvari ne mijenja, pa ne mo`e dozvoliti haram, koji je od Allaha haram, niti mo`e zabraniti halal, {to

je od Allaha halal, nego to obavezuje samo formalno (izvanjski) Ako odgovara biti stvari, to je ureduU suprotnom, sucu pripada nagrada, a onome koji je napravio varku - posljedicaZato Allah Uzvi{eni ka`e:

.. "Ne jedite imetke jedni drugih..svjesno", tjkada znate da nije istina ono {to zagovarate dok govorite.

*يَتَعَوَّنَكُمْ عَنِ الْأَهْلَةِ

قُلْ هُنَّ مَوْكِبُتُ النَّاسُ وَلَجَّ وَلَيْسَ الْبَرُّ إِنْ تَأْتِيَ الْبُيُوتُ مِنْ ظَهُورِهَا
وَلَكُنَّ الْبَرِّ مِنْ أَقْرَبِهِ وَلَوْلَا الْبُيُوتُ مِنْ أَبْوَاهِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٨﴾

- Pitaju te o mla|acimaReci: "Oni su ljudima ozna~ake za vrijeme i had`Nije dobro~instvo u tome da sa stra`nje strane u ku|e ulazite, nego je dobro~initelj onaj koji se Allah boji U ku|e ulazite na vrata njihova i Allah se bojte da biste uspjeli."/189/

/228/ - Ljudi su pitali Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o mla|acima: "Allahov Pos-lani~e! Za{to su mla|aci stvoreni?", pa je Allah objavio ajet:

- Pitaju te o mla|acimaReci: "To su ozna~ake vremena za ljudi...", a on ka`e: "Allah ih je u~inio oznakama vremena posta i iftara za muslimane, iddeta za `ene njihove i terminima za poslove vjere njihove." Abdurrezzak navodi predanje s lancem prenosilaca od Ibn-Omera, koji ka`e: - Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: /229/ "Allah je u~inio mla|ake oznakama za vrijeme ljudimaZato zapostite kada vidite mla|aka, a prestanite s postom kada ga vidite! Ako bude zaklonjen oblacima, ra~unajte trideset dana!" Predanje navodi El-Hakim od Ibn-ebi-Revada, a zatim ka`e: "On je bio pouzdan, pobo`an, mud`tehid, ~asnog porijeklaIma vjerodostojan (sahih) lanac, ali ga El-Buharija i Muslim nisu uvrstili u svoje Sahihe."

"Nije dobro~instvo u tome da sa stra`nje strane u ku|e ulazite, nego je dobro~initelj onaj ko se Allah boji U ku|e ulazite na vrata njihova." El-Buhari navodi od Berra'a da je rekao: - Kada bi ljudi, u vrijeme paganstva, krenuli na had`, ulazili su u ku|e sa stra`nje strane, pa je Allah objavio: .."Nije dobro~instvo..itd." Ata ibn Rebah ka`e: - Kada bi se stanovnici Jesriba (Medine) vra}ali s proslava blagdana, u svoje ku|e bi ulazili sa stra`nje strane smatraju{i da je to vid dobro~instva (~estitosti) Allah Uzvi{eni ka`e:

"Nije dobro~instvo u tome da sa strane strane u kuje ulazite...", zatim: "Bojte se Allaha da biste spa{eni bili" sutra kada stanete pred Njega i bude vas nagra|ivao potpuno i precizno."

وَقَاتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَقْتَلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُغْنَدِينَ ١٤٠ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ شَفِعُوكُمْ وَأَخْرُجُوهُمْ مِّنْ حِلْوَةِ أَخْرَجُوكُمْ
وَلَفْنَتْهُ أَشْدُدُ مِنَ القُتْلِ وَلَا قَاتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يَقْتُلُوكُمْ
فِيهِ فَإِنْ قُتِلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكُفَّارِ ١٤١ فَإِنْ لَمْ تَهُوْ فَإِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٤٢ وَقَاتُلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ
فَإِنْ لَنْتُمْ فَلَا عُدُونَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ١٤٣

"I borite se na Allahovu putu protiv onih koji se bore protiv vas, ali ne prelazite graniceZaista Allah ne voli one koji prekora~aju granice." /190/ "I ubijajte ih gdje god ih stignete, i prognite ih odakle su oni vas prognali! A smutnja je te`a od ubijanja! I ne borite se protiv njih kod Hrama ~asnog dok vas oni tu ne napadnuAko vas tu napadnu, onda ih ubijajte! Takva je kazna za nevjernike." /191/ "Ako se prou, pa Allah doista prata i milostiv je." /192/ "I borite se protiv njih dok smutnje ne nestane i dok vjera bude AllahovaPa, ako se okane, onda neprijateljstvo prestaje, a jedino protiv nasilnika ostaje."/193/

U vezi s rije~ima Uzvi{enog:

"I borite se na Allahovu putu protiv onih koji se bore protiv vas..." Ebul-Aliffe ka`e: "Ovo je prvi ajet koji je objavljen u Medini u vezi s borbomNakon {to je objavljen, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vodio je borbu sa svakim ko je protiv njega borbu vodio, a {tedio je onoga ko njega nije napadao, sve dok nije objavljena sura Bera'et ili Et-Tevbe.

"I ubijajte ih gdje god ih stignete, i prognite ih odakle su oni vas prognali!..." Zna{i, budite odlu~ni u borbi protiv njih kao {to su oni odlu~ni u borbi protiv vas, budite odlu~ni da ih za odmazdu protjerate iz zemlje va{e, odakle su oni vas protjerali.

"i ne prelazite granice jer Allah, doista, ne voli one koji prekora~aju granice", tjbrite se na Allahovom putu, ali ne prelazite graniceU to spada svaki zabranjeni ~in, kao {to je: zlostavljanje, osveta, ubijanje ena, djece, starih osoba,

koje nemaju nikakav poseban stav niti mogu}nost borbe, sve}enika, monaha u }elijama, zatim paljenje drve}a i ubijanje ivotinja bez posebnog razloga, {to navode Ibn-Abbas, Omer ibn Abdul-Aziz i neki drugiU tom smislu, u Sahihu Muslimovom navodi se predanje od Burejde da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /230/ "Idite u boj na Allahovom putu, borite se protiv onih koji u Allaha ne vjerujuBorite se, ali ne plja~kajte, ne obmanjujte, ne zlostavljajte, ne ubijajte djecu niti monahe u }elijama." Budu{i da se u toku borbe uni{tavaju i ubijaju ljudi, Allah Uzvi{eni upozorava da je nevjerstvo koje oni nose, idolopoklonstvo i okretanje od puta Allahova, daleko ve}e, ja~e i opasnije nego ubijanjeZato Allah Uzvi{eni ka`e:

"Smutnja je gora od ubijanja." To zna{i da je idolopoklonstvo ve}e i gore od ubijanja.

"I ne borite se protiv njih kod Hrama ~asnog." U oba Sahiha, takoler, stoji: /231/ "Ovu je zemlju Allah proglašio nepovredivom onoga dana kada je stvorio nebesa i Zemlju; ona je Allahovom odredbom nepovrediva, sveta do Sudnjega danaI ovdje borbu nije dozvolio izuzev jednoga sata, a to je ovaj satNepovrediva je Allahovom odredbom do Sudnjeg dana, pa se ne mo`e sje}i drve}e u njoj, niti ~upati biljeAko se neko usudi dozvoliti borbu zato {to je bila dozvoljena Allahovom Poslaniku, recite: "Allah je dozvolio Svom Poslaniku, ali nije dozvolio vama!", i to na Dan osvojenja Meke, kada ju je osvojio borbom, tjsilom."

"Ako vas tu napadnu, onda ih ubijajte! - takva je kazna za nevjernike." Allah Uzvi{eni ka`e: I ne borite se protiv njih kod Hrama ~asnog osim ako oni tu zapo~nu borbu protiv vasU tom slu~aju vam se dozvoljava da se protiv njih borite i ubijate ih, kako biste odbili napad.

"...a ako se oni okane, Allah doista prata i milostiv je", tjako se oni okane borbe protiv vas u Haremu, te izraze privr`enost islamu i pokaju se, Allah }e oprostiti njihove grijeha iako su ubijali muslimane u Haremu Allahovom, jer nema toga grijeha koji On ne}e oprostiti onome ko se pokaje.

Nakon toga, Allah Uzvi{eni nare|uje borbu protiv nevjernika: "kako ne bi bilo smutnje", tjdolopoklonstva, kako isti~u Ibn-Abbas i neki drugi; "i dok vjera bude Allahova...", tjdok vjera Allahova ne bude evidentna i iznad drugih vjeraU oba Sahiha stoji: /232/ "Nare|eno mi je da se borim protiv ljudi sve dok ne ka`u: Nema boga

osim Allaha! Kada to ka`u, njihova krv i imovina za mene su nepovredivi osim s oprav -danim razlogom, a oni je ra~un polagati pred Allahom."

"Pa, ako se okane, onda neprijateljstvo prestaje, a jedino protiv nasilnika ostaje." Allah Uzvi{eni ka`e, ako se oni okanu idolopoklonstva u kome se nalaze i borbe protiv vjernika, onda i njih ostavite u miruOnaj koji se nakon toga protiv njih bude borio, nasilnik jeA nema neprijateljstva osim protiv nasilnikaOvo je smisao rije~i: da se ne bori osim protiv napada~aAko se napada~i okane, time su se rije{ili nasilja koje predstavlja ~in idolopoklonstva i protiv njih poslije toga nema borbePod neprijateljstvom se ovdje misli na kaznu i borbu protiv njih, kao {to se navodi u rije~ima Uzvi{enog:

"Ako na nepravdu uzvra}ate, onda to u~inite samo u mjeri u kojoj je to vama u~injeno" (16:126)Zato Ikrime ka`e: - Nasilnik (zalim) onaj je ko odbije re}i: "Nema boga osim Allaha!"

اللَّهُمَّ لَا حَرَامَ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ
وَالْحُرْمَةُ قِصَاصٌ فِي مَا عَنَّتِي عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمَا عَنَّتُمْ
عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ⑭

"Sveti mjesec je za sveti mjesec, a i u svetinjama vrijedi nadoknada (odmazda): onima koji vas napadnu, uzvratite istom mjerom i Allaha se bojte; znajte da je Allah na strani onih koji su bogobojsazni."/194/

Ikrime ka`e da Ibn-Abbas i drugi prenosioci navode: "Kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, krenuo na umru u mjesecu zul-kadetu, koji je sveti mjesec, {este godine po Hid`ri, idolopoklonici mu nisu dozvolili ulazak u Meku i dolazak do Kabe, vra}ajuji ga zajedno s muslimanima koji su s njim bili; dogovorio se tada s njima, pa je to nadoknadio slijede}e godine zajedno s muslimanima koji su s njim bili, ~ime mu je Allah dao da to nadoknadiU vezi s tim objavljen je ovaj ajet:

"Sveti mjesec je za sveti mjesec, a i u svetinjama vrijedi nadoknada (odmazda)." Imam Ahmed u svom Musnedu navodi predanje od D`abira ibn Abdullahe, koji ka`e: /233/ "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije i{ao u boj u svetim mjesecima, izuzev ako je napadnut pa bi tada stupio u borbuKada bi nastupio taj mjesec, on bi prestao s borbom dok ne

bi pro{ao." Ovaj je lanac prenosilaca vjerodostojanStoga, kada je Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, dok je bio ulogoren na Hudejbiji, do{la vijest da je Osman, koga je poslao s pismom idolo-poklonicima, ubijen, on se obavezao svojim saborcima - ashabima (kojih je bilo hiljadu i ~etiri stotine), da je se boriti protiv idolopoklonikaKada mu je do{la vijest da Osman nije ubijen, on je od toga odustao, `ele}i sklopiti ugovor o miruIsto tako, kada je on prestao s borbom protiv plemena Hevazin u Bitki na Hunejnu, pa se njihova jedinica ukopala u Taifu, on je krenuo za njima i opkolio ihDok ih je opsjedao s katapultima, poeo je mjesec zulkade, ali je on, kako navodi Enes, nastavio opsadu ~etrdeset dana, kao {to se navodi u dva SahihaPo{to je pritom stradalo dosta ashaba, on je od toga odustao ne osvojiv{i ga, a zatim se uputio prema Meki idu}i na umru iz D`i'rane, gdje je podijelio plijen sa HunejnaOva njegova umra bila je takoler u mjesecu zul-kadetu, osme godine po Hid`ri.

"onima koji vas napadnu, uzvratite istom mjerom"Ovim je Allah naredio pravedan postupak i prema idolopoklonicima, kao {to takoler ka`e:

"Nagrada za zlo je isto takvo zlo" (42:40)Od Ibn-Abbasa prenosi se da su rije~i Allaha Uzvi{enog: .."Ko vas napadne..." objavljeni u Meki dok nije bilo ni mo}i ni borbe, a potom su derogirane ajetom kojim se nareluje borba u MediniIbn-D`erir prenosi od Mud`ahida: "Upravo je to medinski ajet objavljen poslije obavljeni umre."

"Bojte se Allaha i znajte da je Allah uz one koji se Njega boje" - zna{i ovim se ajetom ukazuje naredba pokornosti Allahu i bogobojsnosti, te obavijest da je Allah Uzvi{eni uz one koji se Njega boje sa Svojom pomo}i i podr{kom na dunjaluku i ahiretu.

وَأَنْفِقُوا فِيمَلِ
اللَّهُ أَفَلَا تَنْعِيُوا إِذْ يُذْكُرُ إِلَى الْمَتَّلِكَةِ وَخَسِنَ شَيْءٌ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

"I tro{ite imetak na Allahovom putu, i svojim rukama se u propast ne bacajte, i dobro ~ini -te; Allah doista voli dobro~initelje."/195/

El-Buhari navodi predanje od Huzejfe: - Ajet:

"I tro{ite imetak na Allahovom putu, i svojim rukama se u propast ne bacajte" objavljen je u vezi s tro{enjemSli~no se prenosi od Ibn-Abbasa, i grupe tabiinaLejs ibn Sad prenosi od Eslema ebi-Umrana, koji

ka`e: "Prilikom osvajanja Konstantinopolsa (Is-tanbula) jedan od muhad'ira i{ao je u napad na ne prijateljske redove dok ih nije probioS nama je bio Ebu-Ejjub el-Ensari." Neki su tada rekli: "Bacio se svojim rukama u propast", a Ebu-Ejjub je kazao: "Mi bolje znamo smisao ovog ajeta, jer on je objavljen u vezi s nama!" Mi smo bili s Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellemS njim smo bili svjedoci mnogih popri{ta i pomagali smo muKada se islam pro{irio i u~vrstio, mi, ensarije, sastali smo se zadovoljni i govorili smo: "Allah nas je po~astio da budemo ashabi Njegovog Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i da mu poma`emo, pa se islam pro{irio i stekao mnogo pristalicaDavali smo prednost islamu i Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, nad na{im porodicama, nad imetkom i djecomMe|utim, kada je rat prestajao, mi smo se vra}ali svojim porodicama i djeci, te ostajali da boravimo s njima," pa je u vezi s tim objavljen:

"I tro{ite imetak na Allahovu putu, i svojim rukama se u propast ne bacajte." Propast je bila u ostajanju s porodicom i imovinom, te napu{ -tanju borbe (d`ihada) Prenose Ebu-Davud, Tirmizi i En-Nesa'iEbu-Bekr ibn Ajja{ s lancem od El-berra ibn Aziba navodi da ga je neki ~ovjek pitao: "Ako sam napadnem neprijatelje pa me ubiju, da li sam se time svojim rukama bacio u propast?" "Ne", rekao je on"Allah je rekao Svome Poslaniku:

"Bori se na Allahovom putu i nikoga ne obavezuj osim sebe!" (4:84), a ovaj se ajet odnosi na tro{akPrenosi Ibn-Merdevejh, a navodi ga El-Hakim u svome MustedrekuOn navodi da je sahih (vjero-dostojan) u skladu s kriterijima dvojice autoriteta ({ejhova) iako ga ne prenose u svojim zbirkamaPrenose ga, tako{er, Tirmizi i Kajs ibn Rebi' od Ishaka ibn Berra'aU vezi s rije~ima:

.. "...i nikoga ne obavezuj osim sebe!" on ka`e: "Ali je propast da ~ovjek u~ini grijeh pa se ne pokaje i tako baci u propast." Od Numana ibn Be{ira navodi se da se to odnosi na ~ovjeka koji u~ini grijeh i vjeruje da mu ne}e biti opro{ten i tako se baci u propast, tjpo~ne vi{e ~initi grijeha, pa propadneSmisao ajeta jeste naredba da se tro{i na Allahovom putu u razli~itim vidovima pribli`avanja Allahu i pokornosti, a posebno u tro{enju imetka za borbu protiv neprijatelja, kori{tenju za ono {to }e oja~ati stvar muslimana, odnosno, ajet je upozorenje da je pona{anje suprotno tome propast i katastrofa za onoga ko

je to obavezanNakon toga slijedi veznik kojim se dodaje naredba da se ~ini dobro~instvo, koje predstavlja najvi{i stupanj pokornosti (ihsan), pa ka`e:

"i dobro ~inite; Allah doista voli dobro~initelje!"

وَأَتُؤْمِنُ أَجْمَعَهُ وَالْعُمَرَةُ لِلَّهِ فَإِنْ أَخْصَرْتُمْ فَمَا أَسْتَيْسِرَ مِنَ الْمَكْدُونِ وَلَا يَحْلُقُونَ
رُؤْسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْمَدْعُوَيْهِ مَحْلُومٌ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُّرِيضًا أَوْ بَهَائِيًّا ذَرَّ مِنْ
رَّأْسِهِ فَقَدِيَّهُ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا مَنَّتْهُ فَمَنْ قَنَعَ بِالْعُمَرَةِ
إِلَى الْجَمْعِ فَمَا أَسْتَيْسِرَ مِنَ الْمَكْدُونِ فَنَّ لَهُ مَجْدٌ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةُ يَوْمٍ فِي الْجَمْعِ وَسَبْعَةٌ
إِذَا رَجَعْتُمْ تُلْكَ عَشَرَةُ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَوْيَكَنْ أَهْلُهُ حَاضِرٌ الْمَسْجِدُ
الْحَرَامُ وَأَتَقْوَاهُ اللَّهَ وَأَعْمَلُوا إِنَّ اللَّهَ شَرِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩﴾

"Had` i umru radi Allaha upotpunite! A ako budete sprije~eni, onda kurbane {to vam se na|u pri ruci zakoljite, a glave svoje, dok kurbani ne stignu do mjesta svoga, ne brije! A koji se me|u vama razboli ili nekakav ezijet u glavi ima, neka se postom ili sadakom ili kurbanom iskupi! Kada budete sigurni, ko bude obavlja{ umru s had`om kurban do kojeg mo`e do}i, neka zakolje! A onaj ko ga ne na|e, neka tri dana posti u danima had`a i sedam dana po povratku, to je punih deset danaTo je za onoga ~ija porodica nije prisutna u Hramu ~asnomBojte se Allaha i znajte da On `estoko ka`njava!"/196/

Nakon {to je Allah Uzvi{eni naveo propise posta i uz njih ukazao na d`ihad (borbu), po~eo je s obja{ -njenjem drugih obreda, nare|uju}i izvr{enje had`a i umreIz teksta se vidi da je potrebno dovr{iti ih nakon {to se po~nuU tom smislu, nakon navo|enja ovih propisa, Allah Uzvi{eni ka`e: "a ako budete sprije~eni...", tjako budete onemogu}eni do}i do Hrama i sprije~eni ove obrede dovr{ititiStoga se u~enjaci sla`u da je upotpunjavanje had`a i umre obavezno, bez obzira da li se smatralo da je umra **obavezna** ili po`eljna, kako se isti~e u dva mi{ljenja uleme, koja smo naveli s argumentacijom u na{oj knjizi **"Propisi"**Od Alije se navodi da je u vezi sa ajetom:

"Had` i umru dovr{ite radi Allaha..." rekao: "da zanijeti{ had` u ku}i svoje porodice"Ovako navode Ibn-Abbas, Seid ibn D`ubejr i TavusSufjan ka`e: - Pod upotpunjavanjem ovih obreda podrazumijeva se polazak od svoje ku)e sa nijetom da obavi{ isklju~ivo had` i umru i to da se odaziva{ Allahu (sa Lebbeke...) od Mikata, a ne da ide{

radi trgovine ili neke potrebeKada do|e{ blizu Meke, i onda ka`e: "da obavim had` ili umru!", {to je dozvoljeno, ali potpunost prepostavlja da se krene radi toga, a ne radi ne~ega drugogMekhul ka`e: "Upotpunjavanje zna~i zajedni~ko izvr{enje po~ev od Mikata."⁸⁰

Abdurrezzak s lancem prenosilaca od Zuhrija na -vodi: - ^uli smo da je Omer u vezi s rije~ima Allaha Uzvi{enog: "Had` i umru dovr{ite radi Allaha..." rekao: "U dovr{enje spada da se odvoje i da se umra obavlja izvan mjeseci had`a."⁸¹ Ovaj je stav te{ko prihvati budu{i da je utvr|eno da su sve umre Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, obavljeni u mjesecima had`a i to u zul-kadetu; "umra Hudejbije" bila je u zul-kadetu {este godine po Hid`ri, "umratul-kada'" u zul-kadetu sedme godine po Hid`ri, "umra D`uarana" u zul-kadetu osme godine po Hid`ri, a u zul-kadetu desete godine po Hid`ri obavio je umru zajedno s had`om, za koje je istovremeno obukao isti ihram. Nakon toga nije obavio nijednu umru, a rekao je Ummi-Hani: /234/ "Umra u ramazanu jednaka je had`u samnom", a to je samo zato jer je ona bila odlu~ila i|i na had` s njim, pa to nije mogla obaviti zbog ~isto}eUtvr|eno je, takoler, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, s jednim ihamom sastavlja i had` i umru.⁸³ U sahih hadisu tako|er stoji: /235/ "Umra je ulaziti u had` do Sudnjeg dana."

U dva sahiha od Ja'la ibn Umejje navodi se slu~aj ~ovjeka koji je pitao Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, u D`arani: /236/ "[ta misli{ o ~ovjeku koji je obukao iham za umru nose}i na sebi d`ube i mirise?" Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije ni{ta odgovorio, a zatim mu je do{la objava, pa je podigao glavu i rekao: "Ko to pita?" ^ovjek je rekao: "Ja", pa je on odgovorio: "[to se ti~e d`ubeta, treba{ ga skinuti, a miris

⁸⁰ Prema mišljenju onih koji smatraju da je istodobno obavljanje hadža i umre bolje (kiran).

⁸¹ Prema mišljenju onih koji smatraju da je odvajanje hadža i umre bolje (ifrad).

⁸² Utvrđeno je da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /238/ "Da sam znao što sada znam, ne bih poveo kurbana sa sobom i učinio bih samo umru." Iz ovog se hadisa vidi da je temetlu (obavljanje umre, a zatim hadža uz klanje kurbana) najbolji. Ima onih koji smatraju da je on vadžib, a mi to podržavamo iako to eksplikite ne kažemo.

⁸³ Ovo ne ukazuje da je bolje sastaviti hadž i umru (kiran), zato što je sa sobom poveo kurbana još od prije mikata jer on je, sallallahu alejhi ve sellem, ostao u ihamu i nije ga skidao. Da to nije tako, skidao bi iham zajedno s onima kojima je naredio da skinu iham i da umjesto hadža umru obave. U jednom sahih (vjerodostojnom) hadisu utvrđeno je da je on rekao svojim ashabima: "Umra će ulaziti u hadž do Sudnjeg dana." Prema tome, obavljanje umre uz hadž vrednije je.

operiNakon toga, {to bude{ ~inio obavlja{ju{i had`, isto u~ini obavlja{ju{i umru!"

"A ako budete sprije~eni, onda kurbane {to vam se na|u pri ruci zakoljite..." Navode da je ovaj ajet objavljen {este godine po Hid`riTo je u godini sporazuma na Hudejbiji, kada su idolopoklonici sprije~ili Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ne dozvoliv{i mu da do|e do HaremaTim povodom, Allah je objavio Suru "**El-Feth**" (**Osvojenje**) u cjeliniObjavio im je olak{icu da zakolju za kurban ono {to imaju kod sebe, a imali su sedamdeset deva, zatim da obriju glave i skinu ihameni to nisu odmah u~inili o~ekuju{i da to bude derogirano dok on, sallallahu alejhi ve sellem, nije izi{ao i obrijao glavu, nakon ~ega su to uradili i svi ostaliMe|u njima je bilo i onih koji su samo skratili kosu, a nisu je potpuno obrijali, pa je on, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /237/ "Allah obasuo milo{u one koji su glavu obrijali!" Oni su rekli: "I one koji su skratili kosu, Allahov Poslani~e?", a on je tre}i put rekao: "I one koji su skratili." Oni su se pri klanju tog svog kurbana udru`ivali po sedam, na jednu devu, a bilo ih je hiljadu i ~etiri stotine, i nalazili su se na Hudejbiji izvan Harema, a ima i mi{ljenja da su bili pri kraju Harema.

U~enjaci se razilaze u pitanju: da li se spre~avanje svodi isklju~ivo na spre~avanje od neprijatelja ili ne..tako da nema opravdanja osim za onoga koga sprije~i neprijatelj, dok bolest ili {to drugo nije razlogPostoje dva mi{ljenjaJedno je od Ibn-Abbasa, za koga se navodi da je rekao: - Nema zapreke, osim zapreke od neprijateljaOnaj koga pogodi bolest, kakav bol ili zaluta, ne spada u toJer je Allah Uzvi{eni rekao:

"Kada budete sigurni..." Sigurnost ovdje nije preprekaTo potvr|uju mnogi, me|u kojima su i Ibn-Amr i neki tabiiniPo drugom mi{ljenju ograni~enje ima daleko {iri smisao od ograni~enja od neprijatelja, bolesti, lutanja na putu i sli~am Ahmed navodi predanje s lancem od Had`ad`a ibn Omera el-Ensarija, koji ka`e: - ^uo sam kako Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ka`e: /239/ "Ko ne{to slomi ili razboli se ili postane hrom, skinut }e iham i du`an je drugi had` obaviti." Zatim ka`e: - To sam spomenuo Ibn-Abbasu i Ebu-Hurejretu, pa su na to rekli: "Tako je." Od Ibn-Mes'uda, Ibn-Zubejra, Alkame, Seid ibn Musejjeba i drugih navodi se da su rekli: "Ograni~enje mo`e biti od neprijatelja, bolesti ili loma."

U oba Sahiha navodi se predanje od Ai{e: /240/ da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u{ao kod Diba'e bint Zubejr ibn Abdul-Muttalib, koja mu je rekla: "Allahov Poslani~e! Htjela bih obaviti had~, ali nisam dobro?" On je odgovorio: "Obavi had~ pod uvjetom da }e{ skinuti ihram tamo gdje te to zadesi." Ima u~enjaka koji potvr|uju ovaj vid uvjetovanja[afija u svom komentaru potvr|uje ispravnost ovog stava ukoliko je ovaj hadis vjerodostojan, a el-Bejheki i drugi hafizi hadisa ka`u: "Vjerodostojan je, Allahu hvala."

"*kurban do kojeg mo`ete do}i, zakoljite!*" Alija je govorio: "Ovcu." Ibn-Abbas isto tako, a to ka`u i mnogi tabiini, pa je to i stav sva ~etiri imamaIma, me|utim, onih koji smatraju da je to isklju~ivo deva ili govedoJa bih rekao: Jasno je da se svi ovi oslanjaju na slu~aj na Hudejbiji, iako nijedan od njih ne navodi da je zaklao ovu jer su oni zaklali po kravu ili devu, po{to se one kolju na svaku sedmericu, kao {to stoji u oba sahiha od D`abira ibn Abdullahe, koji ka`e: /241/ "Allahov Poslanik naredio nam je da kod deve ili krave u~estvujemo po sedmerica za svaki kurban." Od Ibn-Abbasa navodi se da je rekao: "prema imovini - ako je bogat, devu ili kravu, ili pak ovu"U oba sahiha je potvr|eno da je Ai{a, majka vjernika, rekla: /242/ "Jednom je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, zaklao brav~e."

"*A glave svoje, dok kurbani ne stignu do mjesta svoga, ne brije!*" - vezuje se za rije~i Allaha Uzvi{enog:

"Had~ i umru radi Allaha dovr{ite!" zato {to nije dozvoljeno klanje kurbana osim u okviru Harema, kada postoji sigurnost[to se ti~e doga|aja na Hudejbiji, klanje kurbana izvan Ha -rema opravdava se sprije~eno{ju, jer su ih pripadnici Kurej{a sprije~ili da u|u u HaremStoga, rije~i:

"*dok kurbani ne stignu do mjesta svoga*" tjdok onaj koji vr{i obred ne obavi obrede had`a, i umre, ako to spaja "kiranom", ili dok ne obavi jedno od toga, ako to vr{i "ifradom", ili "temettu`om", {to se potvr|uje u oba sahiha u predanju Hafse, koja je rekla: /243/ "Allahov Poslani~e! Za{to su drugi skinuli ihram nakon umre, a ti nisi?!" Odgovorio je: "Po{to sam ja obrijao glavu i svezao kurban, ne}u skidati ihram dok ga ne zakoljem."

"A koji se me|u vama razboli ili nekakvu muku u glavi ima koja ga mu~i, neka se postom, ili sadakom, ili kurbanom iskupi!"

-Buhari navodi predanje s lancem od Abdullahe ibn Ma'kila, koji je rekao: /244/ - Sjeo sam s Ka'b ibn Ud`retom u ovoj d'amiji (tjd`amiji u Kufi), pa sam mu postavio pitanje u vezi s otkupninom za postOdgovorio je: Donesen sam jednom prilikom Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a po licu su mi bile u{iRekao je: "Nisam mislio da te napor doveo u ovu situacijuMo`e{ li na}i ovu?" "Ne mogu", odgovorio samZatim je rekao: "Posti tri dana ili nahrani {est siromaha i to svakome od njih osiguraj pola sa'a hrane, i obrij se (glavu)!" Zatim je to objavljeno povodom mog slu~aja, ali svima vamaAhmed navodi predanje od Ka'ba ibn Ud`re, koji ka`e: /245/ - Do{ao mi je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, dok sam lo`io vatru pod loncemU{i su mi bile po licu, ili, kako ka`e: "po obrvama", pa je rekao: "Smeli ti to na glavi?" "Da", odgovorio sam"Onda to obrij i posti tri dana, ili nahrani {est siromaha ili pak zakolji kurbana!"⁸⁴

Ja bih dodao: To je stav sva ~etiri imama i ve}ine uleme, koja smatra da se ovdje mo`e ostaviti pravo izbora: pa ukoliko ho}e - mo`e postiti, a ukoliko ho}e - mo`e dati sadaku, tjmo`e nahraniti tri siromaha osiguravaju{i svakome od njih pola sa'a (dvije pregr{ti) hrane (muddan)Isto tako, ukoliko ho}e, mo`e zaklati ovu i podijeliti je sirotinjiSvako od tih djela koje bude u~inio, bit }e dovoljnoBudu{i da pri obja{njenju olak{ice tekst Kur'an ide od lahkog ka jo{ lak{em, tako da se mo`e: "otkop u~initi postom ili sadakom ili kurbanom",

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio je to Ka'bu ibn Ud`ri, upu -}uju{i ga da ~ini ono {to je bolje, pa je rekao: "Zakolji ovu ili nahrani {est siromaha ili posti tri dana." Svako od ovih djela dobro je uz zahvalnost Allaha Uzvi{enom.

Hi{am ka`e: Lejs nam prenosi da je Tavus govorio: "[to se ti~e klanja to se mora obaviti u Meki, a {to se ti~e hrane i posta, mo`e gdje god ho}e." Allah Uzvi{eni ka`e:

"Kada budete sigurni, obavite umru sa had`om i kurban do kojeg mo`ete do}i, zako -ljite!" - dakle, kada budete u mogu}nosti obaviti obrede had`a, onaj koji bude sastavio umru s had`om, a tu spadaju oni koji su obukli ihrame radi umre i had`a, odnosno, koji su obukli ihram radi umre, a kada su je

84 Zna~i, otkupnina za brijanje glave prije nego kurban do~e do njegovog mjesta, ko ima smetnji na glavi, ~to nije vezano za kurban

izvr{ili, obukli su i radi had`a.

"pa ko obavi umru sa had`om i kurban do kojeg mo`e doji, zakolje!" Tjneka zakolje ono {to bude mogao, a najmanje ovcu a mo`e zaklati gove~e budu}i da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, za svoje supruge kiao gove~eEl-Evza'i ka`e: - Od Ebu-Hurejre navodi se: /246/ "da je Allahov Poslanik kiao gove~e za svoje supruge, a one su sastavljalne umru s had`om "(temettu)"U dva sahiha se navodi od Imrana ibn Husajna da je rekao: /247/ "Ajet o temettu' u objavljen je u Allahovojo Knjizi, pa smo to izvr{avali zajedno s Allahovim PoslanikomU Kur'anu nakon toga nije objavljeno ni{ta {to bi to zabranilo, sve do njegove smrti; a nakon toga je govorio {to je ko `elio!" El-Buhari navodi kako ima mi{ljenja da je to Omer branio, a u predanju koje El-Buhari navodi eksplisitno se isti~e da je Omer zabranjivao ljudima " temettu' ", pa ka`e: - Ako to uzimamo po Allahovojo Knjizi, Allah nare|uje da se dovr{i rije~ima:

"Had` i umru radi Allaha izvr{ite!" U vezi s tim, treba re}i da to Omer, r.a., nije zabranjivao smatraju}i to nedozvoljenim,⁸⁵ nego je zabranjivao kako bi se pove}ao broj ljudi koji hodo~aste u Hram ili obavljaju umru, kao {to on to decidno i ka`e.

⁸⁵ Veliki je Onaj Koji je ograni~io nepogre~ivost na Svoje vjerovjesnike i poslanike, sallallahu alejhi ve sellem. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio je svim svojim ashabima da svoj hadz u~ine s umrom, a po~to to oni odmah nisu prihvatali, naljutio se i tako ljt je u~ao kod Ai{e, r.a., a ona mu je kazala: "Neka se Allah rasrdi na onoga ko je prouzrokovao tvoju srdzbu!" Jedan od ashaba ga je pitao: "Je li umra u~la u hadz samu ove godine?", pa mu je odgovorio: /242/ "^ak za vijke vijekova, za vijke vijekova." Zatim je isprepleo svoje prste i rekao: /243/ "Da sam znao ono ~to sada znam, ne bih poveo sa sobom kurban i u~inio bih umru." Sve to pokazuje da vezivanje hadz s umrom "(temettu)" ostaje za vijke vijekova. Me~utim, ... Allah obasuo milo{u Omera, r.a., i oprostio mu jer rije~i njegove u vezi sa zabranom spajanja sa umrom "(temettu)" su maksimalno iskrivili rafidije... koji znaju lagati... pa ka~u da je mut'a (privremeni brak) bila u vrijeme Poslanika i halifata Ebu-Bekra, a da je to iskrivio Omer koriste{i pri tome sli~nost u izgovoru izme|u spajanja umre s hadzom "(temettu)" i svoje te~nje da dozvole brak "mut'u", tj. privremeni brak, koji je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio jednom u Hajberu, zatim ga odobrio za vrijeme osvojenja Meke, a zatim ga u samoj Meki zabranio za vrijeme svog boravka u tome gradu, kada je rekao: /251/ "O ljudi! Iako sam vam bio dozvolio privremeni brak sa ~enama, Allah je to zabranio do Dana sudnjega." Prenosi Muslim od Sebre el-D~uhenija (1:132), a u Sahihu Muslimovom navodi se od Sebre el-D~uhenija da je rekao: /252/ "Vidio sam Allahovog Poslanika kako stoji izme|u "rukna" i "vrata" Kabe i izgovara isto. U Sahihu Muslimovom/4/133/ od Sebre el-D~uhenija navodi se takoder: /253/ "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio nam je privremeni brak kada smo osvojili Meku i u~li u nju, da bi nam to zabranio prije nego smo izi{li iz Meke." Prema tome, dobro vidite, moja bra{a muslimani, kako rafidije iskriviljavaju rije~i Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koriste{i sli~nost izraza, iako znaju da la{u. Allah neka ih uputi na Pravi put!

"A onaj ko ga ne na{e, neka tri dana posti u danima had`a i sedam dana po povratku, to jest punih deset dana." To zna~i, ko ne na{e kurbana neka posti tri dana u toku had`a, tju danima obredaU~enjaci ka`u: "Bolje je da se posti prije Arefata." Me|utim, u vezi s ovim postom u danima "te{rika" Bajrama postoje dva mi{ljenja: - da je dozvoljeno na osnovi rije~i Ai{e i Ibn-Omera u Sahihu El-Buharijinom: /248/ "Nema olak{ice u danima "te{rika" Bajrama da se posti, osim za one koji ne na{u kurbana." Od Alije se navodi da bi govorio: "Koga prole post tri dana u toku had`a, postit }e ih u danima 'te{rika'." To isto ka`u Ikrime, Hasan i Urve ibn Zubejr i to u smislu op}eg zna~enja rije~i:

"neka posti tri dana u toku had`a" Isto tako, ovo je prvotni stav [afije, da nije dozvoljen taj post u danima te{rika, {to je i novi stav {afije na osnovi predanja Muslima od Kutejbe el-Huzlija, r.a., koji je rekao: - Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: /249/ "Dani 'te{rika' su dani jela i pi}a, te spominjanja Allaha Uzvi{enog."

"...a sedam kada se vratite", tjkada se vratite u domovinu i porodici jer Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ka`e u dijelu hadisa⁸⁶ koji navodi El-Buhari od Ibn-Omera: /250/ "...pa ko ne na{e kurbana, neka posti tri dana za vrijeme had`a i sedam kada se vrati svojoj porodici" (navode ga u oba Sahiba).

"To je punih deset dana", {to potvr|uje rije~i Allaha Uzvi{enog: "tri i sedam dana", tjpunih deset dana, a i naredbu da se oni upotpune.

..." To je za onoga ~ija porodica nije prisutna u Harem ~asnom..." Tuma~i Kur'ana sla`u se da su ovdje apostrofirani stanovnici Harema, te da se na njih ne odnosi obavljanje "temettuom"Katade ka`e: - Do nas je do{lo kako je Ibn-Abbas govorio: "Gra|ani Meke, za vas nema temettua 'sastavljanja', koje je dozvoljeno stanovnicima drugih krajeva - vama je zabranjenoZato je onaj izme|u vas koji ipak `eli to obaviti obavezani prije{i jednu dolinu" (ili je rekao da izme|u njega i Harema bude jedna dolina), pa onda krene na umruOd Tavusa se navodi da je rekao: Sastavljanje "(temettu)" za ljudе je izvan Meke, a ne za Mekelije, tjsamo za one ~ije porodice nisu u Harem.

"Bojte se Allaha", tju svemu {to vam je naredio i zabranio, "i znajte

⁸⁶ Ovaj hadis ima op{e zna~enje, a preciziraju ga dva gore navedena hadisa: "...nije olak{ica..." i "Koga ovaj post prode..."

da Allah 'estoko ka'njava." Odnosi se na one koji se pona{aju suprotno Njegovoj naredbi i kr{e ono {to je On, d`.{., zabranio.

فَهُنَّ فَرَضَ فِيهِنَّ الْجُمُعَةُ^١ فَلَا رَفَثٌ وَلَا فُسُوقٌ وَلَا جِدَالٌ فِي الْجُمُعَةِ وَمَا تَعَلَّمُوا
مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَرُدُّهُ وَإِنَّ خَيْرَ الْزَادِ أَكْتَوْبَيْ وَأَتَقُونَ يَأْوِي
الْآتَيْبُ (١٩)

"Had` je u poznatim mjesecima, pa onaj ko se obave`e u toku njih obaviti had` ne mo`e imati spolni odnos, ru`no {to ~initi, niti ulaziti u prepirke u toku had`aA za dobro koje u~inite Allah zna`za put se opskrbite, a najbolja je opskrba bogoboja`znost! I Mene se bojte - vi, razumom obdareni!" /197/

Poznavaoci arapskog jezika razilaze se u pogledu zna~enja rije~i: "Had` je u poznatim mjesecima" Neki ka~u: "To zna~i da je had` u poznatim mjesecima, pa je u skladu s tim nijet za had` potpuniji u tim mjesecima nego u drugim, iako je i u drugim ispravan Mi{ljenje da je nijet za had` ispravan u toku cijele godine zastupa mezheb Malika, zatim Ebu-Hanife, Ahmeda ibn Hanbela i drugih..i to na osnovi rije~i Allaha Uzvi{enoq:

- Pitaju te o mla|acimaReci:
"Oni su ljudima oznaKE za vrijeme i
had`", odnosno, da je to jedan od dva
obredaStoga je nijet za had` ispravan u
toku cijele godine, kao i za
umruMe|utim, [afija, r.h., smatra da je
nijet za had` ispravan samo u mjesecima
had`azato, ako bi neko zanijetio prije
toga, to mu ne bi bilo valjanoOvaj stav
prenosi se od Ibn-
-Abbasa i D`abira, a zastupaju ga i
Ata', Tavus i Mud`ahid, r.h.Dokaz su za
to rije~i Allaha Uzvi{enog:

"Had` je u poznatim mje -secima", pa ne vrijedi prije toga, kao {to je slu~aj i sa namaskim vremenom[afija, r.h., navodi predanje od Ibn-Abbasa da je rekao kako niko ne treba da obla~i ihram za had` osim u mjesecima had`a, jer Allah Uzvi{eni ka`e: "Had` je u poznatim mjesecima." Ibn-Merdevej u svom Tefsiru navodi predanje od Ibn-Abbasa: /254/ "Sunnet je da se ihrami za had` obla~e samo u mjesecima had`a." Ibn-Huzejme u Sahihu prenosi da je Ibn-Abbas rekao: /255/ "Za had` se ihram obla~i samo u mjesecima had`a, jer sunnet je da se ihrami za had` obla~e samo u mjesecima had`a." Ovaj lanac je sahih (vjerodstojan)A rije~ ashaba da je sunnet to i to, po ve}ini uleme

imaju status hadisa, a posebno Ibn Abbasa u komentaru Kur'ana, jer je on najveći mufessirU jednom hadisu koji se direktno navodi od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem (merfu'), koji prenosi Ibn-Merdevejh s lancem od D`abira, navodi se da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /256/ "Ne treba niko oblačiti ihram za had` osim u mjesecima had`a." Njegov sened je prihvatljivMe|utim, [afija navodi predanje posredstvom D`abira ibn Abdullaha, prema kojem je postavljeno pitanje: /257/ "Da li će se poeti s telbijjom za had` prije mjeseci had`a?" Rekao je: "Ne." Ovaj "mekukf" hadis vjerodostojniji je od navedenog "merfu'" hadisaPrema tome, ostaje mezheb ashaba oja-an stavom Ibn-Abbas-a: "Sunnet je da se ne stupa u ihram za had` osim u mjesecima had`a" Allah to najbolje zna!

"u poznatim mjesecima"; El-Buhari navodi od Ibn-Omera: /258/ "To su mjeseci {evval, zul-kade i deset dana zul-hid`eta." Ovo El-Buhari spominje u muallek predanju u aktivnoj formi sli~no tome Ibn-D'erir prenosi od Ibn-Omera u lancu koji je sahihA El-Hakim to prenosi uz opasku: "u skladu s uvjetima dva {ejha"Ja bih dodao da se to prenosi od velike skupine ashaba i tabiina, a predstavlja i stav [afije, Ebu-Hanife, Ahmeda i drugih Ibn-D'erir ka`e: - Ispravno je kazati u mno`ini za dva mjeseca i dio tre}eg, kao {to se ka`e: "Vidio sam ga ove godine ili video sam ga danas, iako se to zabilo u dijelu godine, odnosno dana." Isto tako, Allah Uzvi{eni ka`e:

"A onome ko po'uri, pa to u~ini za samo dva dana, nije grijeh" (2:203), jer `urba je samo za dan i po!

"a ko se obave'e da u njima obavi had`" ; Ibn-D'erir ka'e: "Svi se sla'u da se pod obavezom ovdje misli na prihva}anje obaveze i zada)e, tjko na sebe uzme obavezu stupaju}i u ihram da obavi had`." Ata ka'e: "**obaveza jeste stupanje u ihram.**" Isto ka'u i drugi od Ibn-Abbasa se navodi da je rekao: "Ne treba da se po~ne sa telbijjom za had`, a zatim ostane u zemlji."

"..ne mo`e imati spolni odnos niti nevaljalo {to ~initi" Ata ka`e: "**Spolni odnos**" zna{i sastajanje sa `enom, sno{aj i bestidan govor, a rije~i: "niti ru`no {to ~initi", zna{i ~initi grijeha i psovati u HaremuU sahih hadisu stoji: /259/ "Psovati muslimana nevaljao je (nemoralan) ~in, a boriti se protiv muslimana ~in je nevjerstva", a u nevaljalost spadaju svi grijesiU dva "Sahiha" od Ebu-Hurejre navodi se da je rekao: - Allahov Poslanik, sallallahu

alejhi ve sellem, ka`e: /260/ "Ko hodo~asti ovaj Hram, a ne sastane se sa `enom, niti {to nevaljalo uradi, oslobođio se grijeha kao na dan kada ga je majka rodila."

"..niti ulaziti u prepirke u toku had`a.", tjprekine svaki sukob u vremenu obreda had`a, i odmah nakon toga, {to je Allah najbolje objasnioNaime, dolazilo je do rasprava izme|u pripadnika plemena Kurej{ i drugih Arapa, tako da bi Kurej{i stajali kod Me{arul-harama na Muzdelifi, a ostali Arapi na Arefatu, pa bi raspravljalii jedni i drugi su tvrdili da su njihov had` i mjesto gdje stoje mjesto i had` Ibrahima, a.sAllah je prekinuo ovu prepirku, objasnio sve obrede i zabranio prepirku na tome mjestu i u to vrijemeIma mi{ljenja, takoler, da prepirka zna{i ovdje neprijateljstvo, licemjerje, psovku, svalu i srd`bu, izuzev da ukori{ roba i time ga naljuti{, ali ga ne udari{Ja bih dodao: Kada bi ga udario, i to bi bilo dopu{tenoDokaz za to jeste da je Ebu-Bekr udario svog slugu zato {to je pustio da zaluta deva na kojoj je bila hrana i voda, dok je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, gledao u njega, nasmije{io se i u vidu blagog prijekora rekao: /261/ "Gledajte {ta ~ini ovaj vjernik u ihramu!" Dakle, bolje je to ne ~initiAllah to najbolje zna!

U predanju koje navodi Ahmed u skra}enom obliku stoji kako on navodi od D`abira: /262/ "Ko izvr{i svoj obred, a muslimani budu za{ti}eni od njegova jezika i ruku, bit }e mu opro{teni pre|a{nji grijesi."

"A za dobro koje u~inite Allah zna..." Nakon {to im je zabranio ru`an govor i djela, Allah Uzvi{eni podst{e}e vjernike da ~ine dobra djela, obavje{tavaju}i ih da On to zna, te da }e ih za to na Sudnjem danu nagraditi najobilnjom nagradom.

"Za put se opskrbite, a najbolja opskrba je bogoboja{nost!" El-Buhari navodi predanje s lancem od Ibn-Abbasa, koji ka`e: - Stanovnici Jemena obavljali su had`, a nisu sa sobom nosili opskrbu i govorili su: "Oslanjamо se na Allaha!" Zato je Allah Uzvi{eni objavio:

"Za put se opskrbite, a najbolja opskrba je bogoboja{nost!" Tako im je to zabranjeno i nare|eno da se opskrbe potrep{tinama kao {to su bra{no i hljebOd Mud`ahida se navodi da je Ibn-Omer uvjetovao da onaj s kim se dru`i bude velikodusan i dobar.

"...a najbolja opskrba je bogoboja{nost!" Naime, po{to im je naredio da se opskrbe za put na ovome

svijetu, uputio ih je da se opskrbe i za drugi svijet - ahiret, a to je bogoboja{nost Allah Uzvi{eni ka`e:

"...i rasko{na odijela, a odje}a bogoboja{nosti, to je ono najbolje" (7:26)A to je strahop{ -tovanje, pokornost i bogoboja{nost, tjopskrba za drugi svijet.

Mukatil ibn Hajjan ka`e: - Kada je objavljen ajet: "Za put se opskrbite", jedan od siroma{nih muslimana ustao je i rekao: "Allahov Poslani~e! Ne mo`emo osigurati opskrbu!", pa mu je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /263/ "Opskrbite se toliko da sa~uvate svoj obraz od ljudi, a najbolja opskrba je bogoboja{nost!" Prenosi Ibn-Hatim.

"I Mene se bojte - vi, razumom obdareni!", tjda ne tra`ite od njih, tjuvajte se Moje kazne i te{ke patnje! Moja kazna je za one koji djeluju suprotno Mojim zapovijedima - vi, pame}u i razumom obdareni!

لَيْسَ عَلَيْكُمْ حِجَّاجٌ أَنْ يَنْتَهُوا فَضْلًا مِّنْ رِّيحَنَا فَإِذَا أَفَضُّمْ
مِّنْ عَرْقَتِ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ حَرَامٌ وَادْكُرُوهُ كَاهْدَلَكُمْ
وَإِنْ كُثُرْ مَنْ قَبْلَهُمْ لَمْ يَأْتِ الصَّالِحُونَ ﴿١٩٨﴾

"Nije vam grijeh da od Gospodara svoga tra`ite neko dobroA kada polete s Arefata, Allaha spominjite kod El-Me{arul - harama; a spominjite Ga kako vas je On uputio, jer ste prije toga u zabludi bili."/198/

El-Buhari navodi od Ibn-Abbasa: - Ukkaz, Med`ene i Zul-Med`az u pagansko su doba bila poznata trgovita, pa su ljudi smatrani grijehom trgovinu u sezoni had`a, tako da je objavljen ajet:

"Ne pripi -suje vam se u grijeh da od Gospodara svoga pri`eljkujete neko dobro u vrijeme had`a." Ahmed prenosi od Ebu-Umame et-Tejmija, koji ka`e: - Rekao sam Ibn-Omeru: "Mi uzimamo zakupninu, pa je li nam ispravan had`?" On je kazao: "A zar ne ~inite tavaf oko Kabe, ~inite dobro, bacate kamen-i)e, brijetе glave?!" Odgovorili smo: "Dakako." Nato je Ibn-Omer rekao: /264/ - Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, do{ao je ~ovjek i upitao ga ovo {to si ti mene pitao, pa mu on, sallallahu alejhi ve sellem, nije odgovorio dok mu nije do{ao D`ebral s ovim ajetom:

"Ne pripisuje vam se u grijeh da od Gospodara svoga pri`eljkujete neko dobro." Isto tako, Ibn-D`erir prenosi s lancem od Ebu-Saliha, sluge Omerovog, koji je rekao: - Kazao sam:

"Vladaru vjernika, da li ste trgovali na had'u?" On je rekao: "Pa zar su ljudi zara|ivali u drugo vrijeme izuzev had'a?"

"A kada po{ete s Arefata, Allaha spominjite kod El-Me{arul-harama." Arefat je mjesto stajanja na had'u i jedan od glavnih obreda had'aU vezi s tim, imam Ahmed i autori zbirk i hadisa pod naslovom "Sunen" navode predanje s vjerodostojnim lancem od Abdurrahmana ibn Ja'mura ed-Dejlija, koji ka'e: - ^uo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako ka'e: /265/ "Had` je Arefat", {to je ponovio tri puta, a zatim dodao: "...pa ko stigne na Arefat prije po~etka zore, stigao je na had'Tri su dana Mine, pa ko po'uri u prva dva dana, nije pogrije{io, a ko to u~ini kasnije, takoler nije pogrije{io." Vrijeme stajanja je od podneva na Dan Arefata, do po~etka zore na Dan kurbana, budu}i da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, stajao na Oprosnom had'u nakon {to je klanjao podne pa do zalaska sunca i rekao: /266/ " Va{e obrede uzmite od mene." U ovom hadisu on ka'e: /267/ "..pa ko stigne na Arefat prije po~etka zore, stigao je na had`"To je stav Malika, Ebu-Hanife i [afije, r.h., dok imam Ahmed, r.h., smatra da je vrijeme stajanja od po~etka Dana ArefataTo zasnivaju na hadisu Harise ibn Lam et-Ta'iha, koji ka'e: /268/ - Do{ao sam Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, na Muzdelifi kada je kretao da klanja namaz i rekao sam mu: "Allahov Poslani~e! Do{ao sam s brda Taj'Jahalica mi se iscrpljena, a i ja sam umoranTako mi Allaha, nisam pro{ao brdo na kome nisam zastao! Pa, da li sam obavio had`?" Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao je: "Ko je klanjao ovaj namaz i s nama stajao dok nismo krenuli, ukoliko je prije toga stajao na Arefatu no}u ili danju, obavio je had` i o~istio se!"

Arefat se naziva "**^asnim hramom**"

i "**Krajnjim hramom**", odnosno, "Ilalom", od oblika "hilal", a brdo u sredini Arefata naziva se "**Brdo milosti**".

Ibn Ebi-Hatim, s lancem od Ibn-Abbasa, navodi da je on rekao: /269/ "U vrijeme paganstva ljudi su stajali na Arefatu dok sunce ne bi do{lo do vrhova brda, {to je bilo poput turbana na glavama ljudi, pa bi tada krenuli Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ostavio je pokret s Arefata kasnije, dok sunce ne bi za{lo." To prenosi Ibn-Merdevejh iz hadisa Zem'a ibn Saliha, pa dodaje:

/270/ "Zatim je stajao na Muzdelifi, a sabah klanjao u svitanje zoreKada bi sasvim svanulo, krenuo bi." Ovaj je lanac dobar.

Ebu-Ishak es-Sebi'i navodi da je Omer ibn Mejmun rekao: - Pitao sam Abdullahe ibn Amra za ^asni hram, pa nije odgovorio dok na{e jahalice nisu stigle na MuzdelifuTada je rekao: "Gdje je onaj {to pita za ^asni hram? Ovo je ^asni hram!"

U drugom hadisu D`abira ibn Abdullahe, koji se nalazi u Sahihu Muslimovom, stoji da je rekao: /271/ "Stajao je", zna~i na Arefatu, "dok sunce nije za{lo, pojavilo se rumenilo, nestalo diskUsame je stajao iza njega Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, krenuo je potegnuv{i jako ular, tako da je glava deve (Kasva) skoro do{la do sedla, pokazuju{i desnom ru -kom: 'Ljudi, tiho, tiho!' Kako je dolazio do kojeg brda, popu{tao je pomalo, kako bi se popelaTako je do{ao do MuzdelifeTu je klanjao ak{am i jaciju s jednim ezanom i dva ikameta, ne u{e}i izme|u njih ni{taZatim je legao do po~etka zore, klanjao sabah-namaz s ezanom i ikametomNakon toga je uzjahao devu (Kasva) i dojahao do ^asnog hramaTu se okrenuo prema kibli, Allahu se obratio dovom, glasno prou~io telbiju i {ehadet i stajao dok nije sasvim svanuloKrenuo je odatle prije izlaska sunca." Od Ibn-Omera navodi se: "^asni hram je cijela Muzdelifa."

Ja bih rekao: "Sveti{ta su jasna znamenjaMuzdelifa je prozvana ^asni hramom jer ulazi u Harem."

"Spominjite Allaha kako vas je uputio." To je upozorenje na blagodati koje je ljudima Allah podario kroz uputu na pravi put, obja{njena i ukazivanje na znamenja had'a na na~in kako je to obavljao Ibrahim, a.s{zato Allah Uzvi{eni ka'e: "iako ste otprije bili zalutali"Ima mi{ljenja da to zna~i prije ove upute, prije Kur'ana i PoslanikaSvako od tih zna~enja je blisko drugom, komplementarno drugom i ta~no.

شَمَّ أَفْيُضُوا مِنْ حِيْثُ فَاضَ الْأَنَّاسُ وَسَتَغْفِرُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَحِيمٌ

"Zatim krenite odakle kreju ljudi i od Allaha oprosta moliteAllah, doista pra{ta i milostiv je."/199/

Rije~ca "**zatim**" ovdje predstavlja veznik kojim se ve`e predikat za predikat prema redoslijeduKao da tako Allah Uzvi{eni nare|uje onome koji stoji na Arefatu da krene prema

Muzdelifi, kako bi tamo na ^asnome mjestu Allaha spominjaoIsto tako, nareluje mu da sa svojim ljudima bude zajedno sa svima drugima na Arefatu, i stoji kao {to to svi ~ine, izuzev pripadnika Kurej{a koji nisu izlazili iz Harema ostaju{i da stoje pri kraju, nedaleko od vanjskog dijela i govore{i: "Mi smo Allahovi, stanovnici Njegova Grada i Njegova Harema."

El-Buhari navodi predanje s lancem od Ai{e, koja ka`e: /272/ "Pripadnici plemena Kurej{ i njihovi istomi{ljenici stajali bi na Muzdelifi i nazivali su se El-Hums, dok bi drugi Arapi stajali na ArefatuKada je do{ao islam, Allah Uzvi{eni je naredio Svom Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, da dole na Arefat, da tu stoji, a zatim odatle kreneNa to se odnose rije~i Uzvi{enog: "odakle kreju drugi ljudi" Ovako navode Ibn-Abbas, Mud`ahid, Ata' i drugiza to mi{ljenje se opredijelio i Ibn-D'erir, a prihva}eno je i konsenzusom.

Imam Ahmed navodi predanje s lancem od Muhammeda ibn D`ubejra ibn Mut'ima, koji navodi da je njegov otac rekao: /273/ - Izgubio sam devu na Arefatu, pa sam krenuo da je tra`imNai{ao sam na Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kako stojiKazao sam: /274/ "Ovo je obi~aj ljudi El-Humsa, {ta }e on ovdje?" Hadis bilje`e El-Buharija i Muslim u svojim zbirkama, a El-Buhari navodi predanje od Ibn-Abbasa, po kojem se pod izrazom "ovdje" misli na kretanje od Muzdelife do Mine radi bacanja kamen~i}a Od Muzahima se navodi da je rekao: "Pod izrazom 'ljudi' misli se na Ibrahima, a.s.!" Ibn-D'erir ka`e: "Da suprotan dokaz nije konsenzusom prihva}en, to mi{ljenje bi bilo prihvatljivije!"

"i od Allaha oprost moliteAllah doista pra{ta i milostiv je." Allah ~esto nareluje da se spominje (zikr ~ini) nakon zavr{etka obreda ibadetaU tom smislu, u Sahihu Muslima stoji /275/ "da se Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi zavr{io namaz Allahu obra}ao za oprost tri puta." U oba Sahiha, takoler, stoji /276/ da je on preporu~io da se nakon namaza u~i tesbih, tahmid i tekbir/"subhanallah", "elhamdulillah" i "Allahu ekber"/po trideset i tri putaEl-Buhari navodi predanje od [eddada ibn Evsa, koji ka`e da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /277/ - Najbolji istigfar (dova za oprost) jeste da rob u~i: "Allahu moj! Ti si Gospodar moj! Nema boga osim Tebe! Ti si me stvorio i Tvoj sam rob; Tebi sam obavezan i odan koliko god mogu! Utje~em Ti se od zla onog {to sam

po~inio! Priznajem twoje blagodati prema meni i priznajem ti svoje grijehe! Oprosti mi, jer samo Ti grijehe opra{ta!" Ko to prou~i nave~er, pa te no{i umre, u}i }e u D`ennetIsto tako, ko to prou~i u toku dana, pa tog dana umre, u D`ennet }e u}i! U oba Sahiha navodi se od Abdullahe ibn Omera da je Ebu-Bekr rekao: /278/ - Allahov Poslani~e! Nau~ime dovu kojom }u moliti Allaha u namazu! On mu je rekao: U~i: "Allahu moj! Mnogo sam nepravde sebi u~inio, a niko ne pra{ta grijehe osim Tebe! Oprosti mi Svojim oprostom i smiluj mi se! Ti si doista Onaj Koji pra{ta i Milostivi!" U vezi sa istigfarom postoje brojni drugi hadisi.

فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنِيسَكَةً

**فَأَذْكُرُوا مَالَهُ كَذْكُرْمَةً بَاءَ كَوْأَوْ أَشَدَّ ذَكْرًا فِي النَّاسِ مَنْ يَقُولُ
بَيْتَاءَ إِنَّا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ ﴿١﴾ وَمَنْهُمْ مَنْ يَقُولُ
بَيْتَاءَ إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَدَابَ النَّارِ ﴿٢﴾ أَفَلَاكَ
لَهُمْ نَصِيبٌ "مَّا كَسْبُوا وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٣﴾**

"A kada zavr{ite obrede va{e, Allaha spominjite kao {to spominjete pretke va{e, pa i vi{e od toga! Ima ljudi koji govore: 'Gospodaru na{, daj Ti nama na ovome svjetu!', a na drugom svjetu ne}e imati ni{ta!" /200/ - A ima i onih koji govore: "Gospodaru na{, daj nam dobro i na ovom i na drugom svjetu i sa~uvaj nas od kazne paklene!" /201/ "Tim pripada nagrada koju su zasluzili! Allah doista brzo svi|a ra~une."/202/

Allah Uzvi{eni nareluje da se spominje (zikr ~ini) i to u ve}oj mjeri nakon zavr{etka obreda "kao {to spominjete pretke va{e" Od Ibn-Abbasa se navodi: "U vrijeme paganstva ljudi bi sta -jali u sezoni had`a, a pojedinci bi govorili: 'Moj je otac davao hranu, jam~io, pla}ao dugove...' ne spominju{i nikoga drugoga osim svoje o~eve." Zato je Allah Uzvi{eni objavio Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem:

"Allaha spominjite kao {to spominjete pretke va{e, pa i vi{e od toga!" Sli~no se prenosi od Enesa i velikog broja tabiina te drugih autoritetaIsto navodi Ibn-D'erir prenose{i to od jedne skupine tabiinaAllah to najbolje zna! Rije~ca "ili" ovdje je u funkciji potvrde usporedbe kao {to je u rije~ima:

"Ona su kao kamen ili jo{ tvrla" (2:74), odnosno rije~i:

"Oni se poboja{e ljudi kao {to

se Allaha boje, ili jo{ vi{e!" Ovaj veznik ovdje nije nikako u funkciji izra`avanja sumnje, nego je u funkciji potvrde da je ono {to se navodi takvo ili vi{e od togaNakon toga Allah Uzvi{eni ukazuje na potrebu upu}ivanja molbe (dove) Njemu nakon samog ~ina zikra, {to je prepostavka odgovoraStoga On, d`.{., prekorava onoga koji mu se ne obra}a izuzev u stvarima ovoga svijeta zapostavlja{u i drugi svijet, pa ka`e:

- Ima ljudi koji govore: "Gospodaru na{, daj Ti nama na ovome svijetu!", a na drugom svijetu ne}e imati ni{ta!, tјnikakva dobra niti sre}eTo je isto kao kada ~ovjek moli: "Allahu moj, u~ini ovu godinu ki{nom, plodnom, godinom obilnog roda..." ne spominju{i ni{ta od drugog svijetaU vezi s tim, Allah Uzvi{eni je objavio rije~i: .. "Ima ljudi...itd." Drugi su, me|utim, dolazili kao vjernici, govore{i:

"Gospodaru na{, daj nam dobro i na ovome i na drugome svijetu i sa~uvaj nas kazne paklene!", pa je Allah objavio slijede{e:

"Tim pripada nagrada koju su zaslu`ili! Allah doista brzo svi|a ra~une." Stoga je On, d`.{., izrazio pohvalu onima koji Ga mole i za ovaj i za drugi svijet, pa ka`e:

- Ima onih koji ka`u: "Gospodaru na{, daj nam dobro i na ovome i na drugome svijetu i sa~uvaj nas od kazne paklene!" Naime, ova dova sabira svako dobro i udaljava svako zlo, budu{i da "dobro" obuhva}a svako osovjetsko dobro, kao {to su zdravlje, dom, `ena, opskrba, korisno znanje, dobro djelo, fino prijevozno sredstvo i lijepa pohvalaSve to spada u dobra ovoga svijeta[to se ti{e dobara drugog svijeta, najvi{e je ulazak u D`ennet, a slijedi zatim osiguranje od **Velikog straha**

() i olak{anje pri polaganju ra~unaSpas od vatre prepostavlja vi{e stvari na ovome svijetu, kao {to su: izbjegavanje zabrana i grijeha te napu{tanje sumnjivih stvari i haramaKasim ebu-Abdurrahman ka`e: "Kome je dano zahvalno srce, jezik koji zikr ~ini i strpljivo tijelo, dano mu je dobro na ovome svijetu i sa~uvan je od kazne vatromStoga sunnet podst{i}e na ovu dovu."

Imam Ahmed navodi predanje od Enesa: /279/ - Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, posjetio je jednog muslimana koji je izgledao kao pile, pa mu je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Da li ti moli{ Allaha

za ne{to ili to od Njega tra`i{?" On je odgovorio: "DaGovorio sam: 'Allahu moj, ono ~ime }ei{ me kazniti na drugom svijetu, daj mi na ovome svijetu!" Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Subhanallah! Ti to ne mo`e{ izdr`ati!, nego si trebao moliti rije~ima:

"Gospodaru na{, daj nam dobro i na ovome i na drugome svijetu i sa~uvaj nas od grijeha!" Zatim je taj ~ovjek tako Allaha molio, pa mu je Allah vratio zdravlje(Prenosi samo Muslim.)

Imam [afija navodi predanje s lancem od Abdullahe ibn Saiba: /280/ da je on ~uo Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kako govori izme|u dva ugla/rukna, ugla Beni-D`umeh i ugla El-Esved:

"Gospodaru na{, daj nam dobro i na ovome i na drugom svijetu, i sa~uvaj nas od grijeha!" Ibn-Merdevejh navodi predanje sa lancem od Ibn-Abbasa, koji ka`e da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /281/ "Nisam pro{ao pored ovog ugla, a da nisam tu video meleka koji govori: 'Amin!' Zato, kada pro|ete pored tog mjesta, u~ite:

*وَذُكْرُوَاللَّهِ
فِي أَيَامٍ مَعْدُودَاتٍ فَنَتَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأْخَرَ فَلَا إِثْمَ
عَلَيْهِ لِمَ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَوْنَ

"I Allaha spominjite u danima odre|enim! A onome ko po`uri, pa to u~ini u dva dana, nije grijeh, kao {to nije grijeh ni onome koji jo{ ostane, ako je bogobojazanBojte se Allaha, i znajte da {ete svi pred Njim biti o`ivljeni." /203/

Ibn-Abbas ka`e: "Odre|eni dani su dani 'te{rika' (Kurban-bajrama), a poznati dani su dani prve dekade zil-hid`eta." Ikrime ka`e:

"I Allaha spominjite u danima odre|enim!", tju u~enju tekbita, u danima te{rika, nakon propisanih namaza, sa

"Allah je najve{ji, Allah je najve{ji."

Imam Ahmed od Ibn-Ukbe ibn Amir prenosi: - Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: /282/ "Dan Arefata, dan kurbana i dan te{rika, to su blagdani za nas, pripadnike islamato su dani jela i pi}a!" Ibn-D`erir prenosi od Ebu-Hurejre da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poslao

poruku Abdullahu ibn Huzafu dok je obilazio na Mini: /283/ "Nemojte postiti ove dane, jer to su dani jela i pi}aAllaha Uzvi{enog spominjite / zikr ~inite!" U predanju Zuhrija navodi se: /284/ "osim onoga koji ima obavezu postiti za kurban /hedj/"Ovo je dobar dodatak, ali je "mursel" Od Ai{e se navodi da je rekla: /285/ "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je da se posti u dane te{rika, i to su dani jela i pi}a, i spominjanja Allaha, d`.{.!" Od Ibn-Abbasa navodi se: "Odre|eni dani su dani te{rika i to ~etiri dana: dan klanja kurbana i tri dana nakon njega." Na to ukazuje i tekst ajeta u kojem Allah Uzvi{eni ka`e:

"A onome ko po`uri, pa to u~ini u prva dva dana, nije grijeh, kao {to nije grijeh ni onome koji to odgodi", {to ukazuje na tri dana poslije klanja kurbana i vezuje se za rije~i:

"I Allaha spominjite u danima odre|enim!", {to se odnosi na spominjanje Allaha nad kurbanimaNa to se odnosi i poseban zikr nakon namaza, odnosno, op{i zikr u drugim situacijamaNajpoznatije mi{ljenje u~enjaka jeste da to traje od sabanamaza Dana Arefata do ikindije namaza zadnjeg dana te{rika, {to je i praksa, jer to je posljednji povratak had`ija iz Mine u MekuNa to se odnosi i tekbir i spominjanje Allaha kod bacanja kamen~i)a svakoga dana u dane te{rikaU hadisu koji navode Ebu-Davud i drugi prenosioci stoji: /286/ "Tavaf oko Hrama, sa'j izme|u Safe i Merve, te bacanje kamen~i)a, odre|eni su radi zikra Allaha Uzvi{enog." Nakon {to je Allah Uzvi{eni spomenuo prvi i drugi povratak, to jest odlazak ljudi s had`a u razli~ite krajeve nakon sastanka na svetim mjestima, On ka`e:

"Bojte se Allaha, i znajte da {ete svi pred Njim biti o`ivljeni", kao {to ka`e: "On je Onaj Koji vas je po Zemlji posijao i pred Njim {ete o`ivljeni biti" (23:79).

وَمِنَ الْكَافِرِ

مَنْ يُعِبِّدَ كَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشَهِّدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدٌ
الْخَصَامُ ۝ وَإِذَا تَوَلَّ إِسْرَائِيلَ سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَهُمْ لَكَ أَخْرَثُ وَالنَّسْلُ
وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ۝ وَإِذَا قِيلَ لَهُ أَقْلَقَ اللَّهُ أَخْذَنَهُ الْعَزَّةُ إِلَيْهِمْ
فَخُسْبَهُ وَجْهَتُهُ وَلَيْسَ لَهُمْ دُادٌ ۝ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْغَاهُ
مَرْضَايَاتُ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعَبَادِ ۝

"Ima ljudi ~ije te rije~i o `ivotu na ovome svijetu odu{evljavaju i koji se pozivaju na Allaha kao svjedoka za ono {to je u srcima njihovim, a najljuji su protivnici." /204/ "^im se neki od njih okrene od tebe, krene nered po Zemlji praviti, ni{titi usjeve i stokuA Allah ne voli nered!" /205/ "A kada mu se ka`e: 'Allaha se boj!', on se onda ponosi grijesimaPa dosta mu je D`ehenem, a on je, doista, grozno boravi{te!" /206/ "Ima ljudi koji se `rtviju u te`nji za zadovoljstvom AllahovimA Allah je milostiv robovima Svojim." /207/

Od Ibn-Abbasa navodi se da su ovi ajeti objavljeni u vezi sa grupom licemjeraOni su govorili negativno o Hubejbu i ashabima koji su pali ubijeni u Rud`ej'uStoga je Allah objavio ajete kojim prekorava licemjere, a hvali Hubejba i njegove drugove:

"Ima ljudi koji se `rtviju u te`nji za zadovoljstvom Allahovim." Ima mi{ljenja da se to odnosi op}enito na sve licemjere ali i sve vjernikeTo isti~u: Katade, Mud`ahid, Er-Rebi' ibn Enes i vi{e drugih, i ispravno jeIbn-D`erir navodi predanje s lancem od Nevfa, koji je Bekalac /Bekali/, jedan od onih koji su ~itali knjige, kako ka`e: "Osobine ljudi iz ove zajednice (ummeta) ja nalazim u Allahovojo objavljenoj Knjizi: ljudi koji nastoje dobiti ovaj svijet zloupotrebljavaju{i vjeru, ~iji je jezik slai od meda, srca gor~a od soka aloje, koji pred ljudima oblae ko`e janjadi, dok su im srca kao kod vukova." Allah Uzvi{eni ka`e:

"Oni su odva`ni prema Meni i sa Mnem obmanjujuZarekao sam se da }u im dati isku{enje koje }e i blagog ostaviti zbunjenim!" Kurezi ka`e: - Tragao sam za tim u Kur'anu i na{ao ga u opisu licemjera:

"Ima ljudi ~ije te rije~i o `ivotu na ovome svijetu odu{evljavaju i koji se pozivaju na Allaha kao svjedoka za ono

{to je u srcima njihovim..."} Seid ibn Hilal ka`e: "Saznao sam u vezi s kim je objavljen ovaj ajet!" Muhammed ibn Ka'b isti~e: "Ajet se objavljuje povodom slu~aja nekog ~ovjeka, a potom dobiva op}e zna~enje." Navod Kurezija je hasen - sahih.

[to se ti~e rije~i Uzvi{enog:

"koji se pozivaju na Allaha kao svjedoka za ono {to je u srcima njihovim", Ibn-Muhajsin to ~ita sa fethom na slovu i dammom na kraju imena Allaha Uzvi{enog, u smislu: "Iako ovi vâs obmanjuju varkama, Allah zna {ta je nevaljalo u njihovim srcima" pa ka`e:

"Kada ti licemjeri do|u, oni govore: 'Mi svjedo~imo da si ti, zaista, Allahov Poslanik!' i Allah zna da si ti zaista Njegov Poslanik!' A Allah tvrdi da su licemjeri, doista, la{ci" (63:1) Ve}ina uleme ~ita sa dammom, a Allahovo ime u akuzativu, pa ajet zna~i: da on pred ljudima pokazuje islam pokazuju}i u srcu nevjerstvo i licemjerje prema AllahuUzvi{eni Allah ka`e:

"Oni se prikrivaju pred ljudima, ali se ne mogu prikriti pred Allahom" (4:108) Ima takoler mi{ljenja da to zna~i da se licemjeri kunu Allahom, tvrde}i da ono {to je u njihovom srcu odgovara onom {to je na jezikuI to je ta~no.

"...a najlju}i su protivnici" Rije~: u jeziku zna~i: "**iskriviljen, savijen, izobli~en**" Allah ka`e: "a da ina~ije nepopustljive opomene" (19:97), tjone izobli~ene i neiskrene Tako oni u slu~aju sukoba la`u i iskriviljavaju istinu ne prihva}aju}i Put istine, odnosno potvaraju i u tome pretjerujuU jednom vjerodostojnjom hadisu od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, stoji da je on rekao: /287/ "Tri su znaka licemjera: kada govori - la`e, kada obe}a - iznevjeri i kada se sukobi - pretjeruje!" El-Buhari navodi predanje od Ai{e koje navodi direktno od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: /288/ "Najmr`i Allahu ~ovjek jeste zagri`eni (prgavi) svadljivac!"

"^im se neki od njih okrene od tebe, krene nered po Zemlji praviti, ni{titi usjeve i stokuA Allah ne voli nered!" To su oni koji krivo govore i lo{e rade Rije~: ovdje zna~i "**namjeru, cilj**", kao {to Allah ka`e govore}i o Faraonu:

.."Zatim se okrenuo i po`urio", (79:22), zatim: .. "i polite (po`urite) da Allaha spominjete!" (62:9) To zna~i, krenite sa ciljem da d`umu-namaz obavite, jer je tr~anje na

namaz, u fizi~kom smislu, prema sunnetu zabranjeno: /289/ "Ako idete na namaz, nemojte i}i tr~e}i, nego idite smireno i dostojanstveno!" Prema tome, licemjer nema drugog interesa osim nereda na Zemlji i upropa{tavanja usjeva, tjmjesta gdje rastu usjevi i plodovi, i stoke, odnosno sto~nih proizvoda, {to je pretpostavka ljudskog opstanka Mud'ahid ka`e: "Dok on na Zemlji djeluje ~ine}i nered, Allah ne daje padavine, pa stradaju i usjevi i stoka."

"Allah, doista, ne voli nered!" On, d`.{., ne voli onoga ~ija su svojstva takva, niti onoga ko takvo {to ~ini.

"A kada mu se ka`e: 'Allaha se boj!', on se onda ponosi grijesima." Dakle, kada se ovaj grje{nik posavjetuje i ka`e mu se: Prestani s takvom pri~om i djelovanjem i vrati se istini - on to odbija pokazuju}i gorljivost i srd`bu u grijesima koje ~ini Allah Uzvi{eni ka`e:

"Kada im se Na{i jasni ajeti kazuju, na licima onih koji ne vjeruju primijetit je{ veliko negodovanje..." (22:72) Stoga, u ovome ajetu ka`e: "Dosta mu je D`ehenem, a on je doista grozno boravi{te!", tjon je dovoljna kazna za to.

"Ima ljudi koji se `rtvaju u te`nji za zadovoljstvom Allahovim." Nakon {to je Allah Uzvi{eni naveo kazivanje o licemjerima i njihovim poku|enim svojstvima, On, d`.{., navodi pohvalna svojstva vjernika Ibn-Abbas i jedan broj tabiina u vezi s tim ka`u: "Ovaj ajet objavljen je povodom slu~aja Suhejba ibn Sinana er-Rumija." Naime, nakon {to je on primio islam u Meki i htio hid`ru u~initi (iseliti se), ljudi su mu zabranili da ode sa svojom imovinom Dozvolili su mu, pod uvjetom da preda svoj imetak Nakon toga objavljen je ovaj ajet Njega je sa strane Harre do~ekao Omer ibn Hattab s grupom ljudi rekav{i mu: "Trgovina je uspjela!" A on je odgovorio: "Va{a takoler, jer Allah ne}e dati da va{a trgovina propadne." "A {ta je to?", upitao je on Kazali su mu da je Allah o njemu objavio ovaj ajet Ibn-Merdevejh navodi predanje od Osmana en-Nehdija, koji prenosi od Suhejba, koji ka`e: /290/ - Kada sam htio u~initi hid`ru iz Meke Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, Kurej{i su mi govorili: "Suhejbe! Kod nas si do{ao bez imovine, a odlazi{ s imovinom! Boga mi, to nikada ne}e mo}i..." - Rekao sam im: "Da li }ete me ostaviti na miru ako vam dam svoj imetak?" Odgovorili su: "Da." Dao sam im imetak i ostavili su me na

miruIzi{ao sam iz grada i tako do{ao u MedinuTo je saznao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pa je rekao: "Suhejb je na dobitku, Suhejb je na dobitku!", ponoviv{i to dva puta Melutim, ve}ina drugih smatra da se ovaj ajet odnosi na svakog borca na Allahovom putu, kao {to Allah Uzvi{eni ka`e:

.. "Allah je, doista, od vjernika kupio njih same i imetke njihove..."

Kada je Hi{am ibn Amir sam izi{ao izme|u dva tabora, radi borbe, nekima se to nije dopalo, pa su im odgovorili Omer ibn Hattab, Ebu-Hurejre i jo{ neki, prou~iv{i ovaj ajet:

"Ima ljudi koji se `rtvaju u te`nji za zado -voljstvom AllahovimAllah je milostiv robovima Svojim."

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِمْرَأَ دُخْلُوْفِ

السَّلَامُ كَافَةً وَلَا تَنْبِغُوا خَلْوَتَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١﴾

إِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَتِكُمُ الْبَيْنَتَ فَاعْلُوْمَ آنَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢﴾

"O vjernici, u|ite u islam potpuno i ne idite sto -pama {ejtanovim; on vam je doista neprijatelj otvoreni!" /208/ "A ako posrnete, nakon {to su vam do{li jasni dokazi, onda znajte da je Allah silan i mudar." /209/

Allah Uzvi{eni ovo ka`e nare|uju}i Svojim robo -vima, vjernicima, koji su povjerovali u Poslanika Njegovog da prihvate sve sadr`aje i propise islama i djelovanje po Njegovim nare|enjima, prema svojim mogu}nostima, te izbjegavaju}i sve Njegove zab-rane.

U vezi s rije~ima: "u|ite u is-lam svi!" navodi se od Ibn-Abbasa i grupe tabiina da to zna{i}: "Svi prihvativi islam, pokorite se Njegovim naredbama, prema svojim mogu}nostima, i ne idite stopama {ejtana"

, tjizbjegavajte ~initi ono {to vam {ejtan zapovijedaJer, "On vas navra}a na grijeh i razvrat, te da o Allahu govorite ono {to ne znate"

"on poziva prista{e svoje da budu stanovnici Vatre" (2:169),

(35:6)Zato Allah, d`...{, ka`e: "On je vama, doista, otvoreni neprijatelj." Mutarrif je rekao: "Najve}a varalica Allahovih robova me|u Allahovim robovima jeste {ejtan."

"A ako skrenete nakon {to su vam do{li jasni dokazi", tjako skrenete od Istine nakon {to su vam podastrijeti dokazi, "znajte da je Allah silan i mudar"

, tjod Njegove odmazde niko ne}e

moi pobje}i, niti Ga bilo ko nadvladati"On je mudar" u dono{enju Svojih propisa, dokidanju i provedbi.

هُنَّ مُبَطَّلُونَ لَا يَأْتِيهِمُ رُحْمَةُ اللَّهِ فِي خَلْقٍ مِّنْ أَنْفَامٍ وَلَلَّهُ أَكْبَرُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ ﴿١﴾
وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٢﴾

"^ekaju li oni da im Allah dole u tminama oblaka, i meleki, i da bude svemu kraj?! A Allahu se sve vra}a!"/210/

Allah izra`ava prijetnju nevjernicima:

"^ekaju li oni da im Allah dole u tminama oblaka, i meleki?!" To zna{i}, kada na Sudnjem danu dole do razdvajanja prvih i posljednjih, onda }e svako biti nagra|en prema svojim djelima, dobrim za dobro, a lo{im za zloStoga Allah Uzvi{eni ka`e:

"...i da bude sve -mu kraj?! A Allahu se sve vra}a!", kao {to ka`e:

"Ne tako! Jer, kada se Zemlja u komadi}e zdrobi", /21/ "I kada Gospodar tvoj dole, a meleki budu sve red do reda poredani", /22/ "I kada se toga dana D`ehenem primakne, tada }e se ~ovjek sjetiti - a na{to mu je sje}anje?!" /23/ (89:21-23) Ibn-D`erir u vezi s ovim navodi dugi hadis o Suru (rogu) od Ebu-Hurejrea, koji navodi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a to je poznati hadis koji prenosi vi{e prenosilaca i u kojem stoji: /291/ - ...Kada se ljudi na|u u te{ko}ama na Sudnjem danu, oni }e moliti svoga Gospodara za {efaat (zauzimanje) vjerovjesnika, po{ev{i od Adema, a.s., pa daljeSvaki od njih je to odbio do Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellemKada su njemu do{li, rekao je: "To je moje, to je moje..." Zatim je otia{ao da sed`du u~ini Allahu pod Ar{om (Priestoljem) i zauzme se kod Allaha da donese presudu robovimaAllah je usli{ao njegovu molbu do{av{i sa sjenkom oblaka nakon {to se ovosvjetsko nebo raspukloZatim su si{li meleci koji su na njemu bili, a zatim su si{li meleci sa drugog, tre}eg, sve do sedmog nebaSi{li su nosioci Ar{a i KerubijjuniZatim ka`e: - Uzvi{eni i Silni Allah si{ao je u sjenama oblaka, te meleci od ~ijih se tespiha oriloGovorili su: "Slava Onome ^ija je vlast ovoga i drugog svijeta! Slava Onom Kome pripada uzvi{enost i svaka sila! Slava @ivom Koji umrijeti ne}e! Slava Onome Koji smrt daje stvorenjima, a ne umire, Onome Koji je nadasve slavljen, Presvetom Gospodaru meleka i

Duha, Onome Koji je nadasve slavljen i svet! Slava Gospodaru na{em Uzvi{enom! Slava Onome Kome pripadaju vlast i veli~ina! Slava, slava Njemu, za vijke vijekova!"

سُلْطَنِي إِسْرَائِيلَ كَمَّا أَنْتُ هُمْ مِنْ أَيَّةٍ بَيْتَنَا

وَمَنْ يُبَدِّلُ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَكِيدُ الْمُقَابِ
وَنَّى لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَلَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ أَتَقْوَى
فَوَقَاهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يُرِزِّقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

"Upitaj sinove Israileve koliko smo im od Jasnih dokaza dali! A one koji mijenjaju blagodat Allahovu nakon {to im je do{la! Allah doista strahovito ka`njavat }e." /211/ "Ulje{an je onima koji ne vjeruju `ivot na ovome svijetu i oni se rugaju onima koji vjeruju oni koji su se Allaha bojali, na Sudnjem danu }e biti iznad njih! A Allah opskrbljuje onoga koga ho{e bez ra~una." /212/

Allah Uzvi{eni donosi obavijesti o sinovima Israilevima: koliko su sa Musaom Jasnih dokaza upoznali, tjkoliko su nepobitnih dokaza za njegovu istinitost upoznali kao {to su: njegova ruka, {tap, rastup mora, udarac u kamen, sjenka oblaka u trenucima `ege, dar mana i prepelice, te drugi znakovi koji dokazuju postojanje Voljnog Subjekta i Istinitost Onoga preko Kojeg su ova ~uda izvr{enaPa i pored toga, mnogi od njih su se okrenuli od toga zamjenjuju{i blagodati Allahove nevjerovanjem, tjkoji su nevjerovanje uzeli umjesto njih i okrenuli se od njih.

"A i one koji mijenjaju dokaze Allahove nakon {to su im ve} do{li! Allah doista strahovito ka`njava!" - Tako Allah Uzvi{eni, takoler, saop{ava govore{i o nevjernicima iz plemena Kurej{:

"Zar ne vidi{ one koji su, umjesto zahvalnosti Allahu na blagodatima - nevjerstvom uzvratili i narod svoj u Ku{u propasti doveli?!" /28/ "U D`ehenem, u kome }e gorjeti! A u`asno je on prebivali{te!" /29/ (14:28-29) Nakon toga, Allah Uzvi{eni obavje{tava kako je uljep{ao ovosvjetski `ivot nevjernicima koji su njim zadovoljni tako da su ga prihvatali, imovinu sakupljali ne dozvoljavaju{i da se tro{i u svrhe u koje im je zapovje{eno kako bi Allah njima bio zadovoljan pa se izruguju onima koji vjeruju i koji joj ne pridaju zna{aj, nego dijele od

onoga {to steknu pokoravaju{i se Gospodaru svome i `rtvuju{i ga u te`nji za AllahomTime }e oni pobijediti na Dan obe}anja i biti iznad navedenih na Dan o`ivljenja, sastanka, sudbine i uto{i{taOni }e ste}i najvi{e stupnjeve, dok }e drugi biti na najni`imZato Allah Uzvi{eni ka`e:

"A Allah opskrbljuje koga On ho{e, bez ra~una ikakvoga", tjOn opskrbljuje koga ho{e od stvorenja daju{i im neizmjerne blagodati na ovome i drugom svijetu Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ka`e: /292/ "Podijeli i ne boj se da }e ti Vladar Ar{a umanjiti!" Allah Uzvi{eni takoler ka`e:

"[to god vi udijelite, On }e to nadoknaditi" (34:39)U sahih hadisu stoji: /293/ "Dva meleka silaze s neba u zoru svakog dana, pa jedan ka`e: 'Allahu moj, daj onome koji dijeli naknadu!', a drugi ka`e: 'Allahu moj, daj onome koji ne dijeli propast'." U sahih hadisu, takoler, stoji: /294/ "Sin Ademov (~ovjek) ka`e: 'Moj imetak, moj imetak!' A ima{ li ti ikakav imetak osim onoga {to pojede{ i potro{i{, {to obu~e{ i pohaba{ i {to podijeli{ i po{alje{!? Sve drugo osim toga otiji }e i ostati ljudima."

كَانَ النَّاسُ

أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ الَّذِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَنَزَّلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحُقْقَانِ لِيَحُكُمُ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أَوْتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْبَيِّنَاتُ بِعَيْنِهِمْ فَكَذَّبُوا اللَّهَ الَّذِينَ أَمْوَالُهُمْ أَخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحُقْقَانِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَيْهِ

صَرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ

"Svi ljudi su sa~injavali jednu zajednicu, pa je Allah slao vjerovjesnike da donose radosne vijesti i opomenu, i po njima je slao Knigu sa Istinom, da po njoj sudi ljudima u onome u ~emu se oni razilazi{eA povod je neslaganju bila me|usobna zavist, ba{ od onih kojima je data, i to kada su im ve} bili do{li Jasni dokazi; i onda bi Allah, voljom Svojom, uputio vjernike da shvate istinu o onome u ~emu se razilazi{eA Allah upu}uje na Pravi put onoga koga On ho{e." /213/

Ibn-D`erir navodi predanje od Ibn-Abbasa, koji ka`e: "Izmelu Adema i Nuha pro{lo je deset stolje{a, koja su u cjelini bila u znaku Zakona istineZatim je do{lo do razila`enja, pa je Allah slao vjerovjesnike, nosioce radosnih vijesti i opomene." Postoje i druga

mi{ljenja, ali je mi{ljenje Ibn-Abbasa najispravnije i u pogledu lanca predanja i u pogledu zna~enjaNaime, ljudi su slijedili vjeru Ademovu sve dok nije do{lo do obo`avanja kipova, pa im je Allah poslao Nuha, a.s., Tako je on bio prvi Allahov poslanik koji je poslan ljudima na Zemlji.

Zato Allah Uzvi{eni ka`e:

"i Allah je slao vjerovjesnike da donose radosne vijesti i opomene, i po njima je slao Knjigu s Istinom, da se po njoj sudi ljudima o onome u ~emu se oni ne bi slagaliA povod neslaganju bila je me|usobna zavist, ba{ od onih kojima je dana, i to kada su im ve} bili do{li Jasni dokazi, i onda bi Allah, voljom Svojom, uputio vjernike da shvate pravu istinu o onome u ~emu se nisu slagaliA Allah ukazuje na Pravi put onome kome On ho}e."

U vezi s gornjim rije~ima Uzvi{enog:

"i onda bi Allah, voljom Svojom, uputio vjernike da shvate pravu istinu o onome u ~emu se nisu slagali" Abdurrezzak navodi predanje od Ebu-Hurejre: - Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: /295/ "Mi posljednji }emo biti prvi na Sudnjem danu i prvi }emo u{i u D`ennet, iako je njima Knjiga dana prije nas, odnosno nama poslije njihAllah je nama ukazao na Pravi put u onome u ~emu su se oni razi{li, u pogledu Istine s Njegovom dozvolomTo je bio dan oko koga su se oni razi{li, a nama je Allah na njega ukazaoTako su oni iza nas, tjjevreji sutradan (subota) a kr{ani prekosutra (nedjelja)." U komentaru ovog ajeta Rebi' ibn Enes ka`e: - Rije~i:

..."i onda bi Allah voljom Svojom uputio vjernike ...", tjoni koji su vjerovali iz ove zajednice slijedili su ono {to su donijeli poslanici prije raskola, molili su se iskreno jedino Allahu Uzvi{enom, obo`avali ga, (~inili) ibadet ne pridaju}i Mu druga, obavljali namaz, dijelili zekat tako da su uspostavili ono {to je bilo prije raskola, ~ime su potvrdili da su oni svjedoci protiv ljudi na Sudnjem danu onima kojima su poslanici donosil i objavu, a oni ih u la` utjerivaliU vezi s ovim ajetom Ebul-Aliffe ka`e: "To je ajet koji izvodi iz sumnji, zabluda i isku{enja (smutnji)." Rije~i Uzvi{enog: "s Njegovom dozvolom" zna~e, s Njegovim znanjem o tome, te uputom kojom ih je uputioIbn-D`erir ka`e:

"Allah upu}uje koga On ho -je", tjod Svojih stvorenja, "na Pravi put", tjon ima sveobuhvatnu mudrost i nepobitni dokazU oba Sahiha od Ai{e se navodi predanje da je Allahov Poslanik,

sallallahu alejhi ve sellem, kada bi no}u ustao da klanja, govorio: /296/ "Allahu moj, Gospodaru D`ebraila, Mikaila i Israfila, Stvoritelju nebesa i Zemlje, Znalcu Nevidljivog i Vidljivog, Ti sudi{ me|u robovima Svojim u onome u ~emu su se razi{liUputi me nakon {to je do{lo do raskola, s Tvojom dozvolom jer, doista, Ti upu}uje{ koga ho}e{ na Pravi put!"

أَمْ حَسِبُّهُمْ أَنَّهُمْ يَخْلُوُ الْجَنَّةَ وَلَا يَأْتُونَ
مَكَلُولُ الدَّيْنِ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ سَتَهُمْ أَبْنَاسَهُمْ وَالظَّرَاءَ وَرِزْلُوا
حَقَّاً بِعِلْمِ الرَّسُولِ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَمَنْ تَرَكَ اللَّهَ أَلَيْهِ نَصْرًا لَّهُ قَرِيبٌ
113

- Zar mislite da {ete u}i u D`ennet, a jo{ niste iskusili ono {to su iskusili oni koji prije vas minufe, pogalala ih je neima{tina i bolest, i toliko su bivali potresani da bi i poslanik, i oni koji su s njim vjerovali, govorili: "Kada je do{j Allahova pomo}!?" Eto, Allahova pomo} je doista blizu! /214/

Allah Uzvi{eni ka`e: "Zar ste mislili da {ete u}i u D`ennet", dakle prije nego do{ete u isku{enje i ispit kao {to je bilo s onim prije vasZato ka`e:

"a jo{ niste iskusili ono {to su iskusili oni koji su prije vas bili i nestali, pogalala ih je neima{tina i bolest..!", tjbolesti i nesre}eIbn-Mes'ud, Ibn-Abbas i veliki broj tabiina ka`u: zna~i bijeda i neima{tina, bolest, a zna~i: pla{eni od neprijatelja i bili na velikom ispitustako, u vjerodostojnom (sahih) hadisu navodi se da je Habab ibn Erett rekao: /297/ "Kazali smo: 'Allahov Poslani~, ho}e{ li nam od Allaha tra`iti pomo}? Ho}e{ li za nas Allahu dovu uputiti?' Odgovorio je: 'Me|u onima koji su bili prije vas bilo je pojedinaca koji su pilani pilom od vrata do stopala, {to ih ipak nije odvajalo od vjereIsto tako, neki su ~e{ljani `eljeznim ~e{ljevima koji su dosezali do kostiju, pa ih ni to nije odvajalo od njihove vjere.' Zatim je rekao: 'Tako mi Allaha, On je sigurno upotpuniti ovu stvar (vjeru) tako da je jaha~ mo}i i{i od Sane do Hadramevta ne boje}i se nikoga osim Allaha i vuka za svoje stado! Ali, vi previ{e 'urite!'"

.."ono {to su iskusili oni koji su prije vas bili i nestali", tjkakav je bio njihov put, kao {to Uzvi{eni ka`e:

"Pa smo uni -{tavali one koji su od ovih mo}niji bili, kao {to su navedeni primjeri o narodima drevnim"

(48:8).

- i toliko bivali potresani da bi i Poslanik, i oni koji su s njim vjerovali, govorili: 'Kada je doći Allahova pomoč!?' Dakle molili su za pomoč protiv neprijatelja, tražeći {to raniji spas i izlaz iz tjeskobe i nezgode} Allah Uzvi{eni ka`e:

"Eto, Allahova pomoč je blizu!", kao {to na drugome mjestu ka`e:

"Jer, doista je s mukom i last." "Doista, s mukom je i last" (94:4-5) - sa te{ko}ama dolazi odgovarajuća pomoč U hadisu stoji: /298/ "Tvoj Gospodar ~udi se o~aju Svojih robova dok im se Njegova pomoč bli~io. On ih gleda kako su izgubili nadu i smije se znajući da je njihov izlaz iz te{ko}a blizu..."

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُفْقِدُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلَوْلَدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَلَوْلَنَ السَّبِيلَ وَمَا نَعْلَمُ مِنْ خَيْرٍ إِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

118

"Pitaju te, {ta }e dijeliti? Reci: "Imetak koji {ete udjeljivati neka pripadne roditeljima i rođacima, i siro~adi, i siromasima, i putnicima - namjernicima; a za dobro koje ~inete Allah sigurno zna!" /215/

"Pitaju te kako {e dijeliti?" - pa Allah Uzvi{eni to objavljuju. Dakle, podijelite to na slijedeći način, kao {to stoji i u hadisu: /299/ "...svojoj majci i ocu, sestri i bratu, zatim bli~njem do bli~njeg" Mejmun je prou~io ovaj ajet, a zatim rekao: "Njima pripada podjela! Tu nije spomenuo bubenj, frulu, slike u drvetu, niti platno za zidove." Zatim Allah Uzvi{eni ka`e:

"a za dobro koje ~inete Allah sigurno zna!" Zna~i, kakvo god dobro djelo vi uradili, Allah to zna i On je vas za to najobilnije nagraditi. Oni trunke nikome neće nepravde nanijeti.

كُتُبَ عَلَيْكُمُ الْمُقْتَالُ وَهُوَ رَبُّكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكُونُ هُوَ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
وَعَسَى أَنْ تُجْوَشَيْنَ وَهُوَ شَيْئًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"Propisana vam je borba, a to vam je mrsko! Mo`da ne{to ne volite, a to je dobro po vas; mo`da ne{to volite, a to je zlo po vas! Allah zna, a vi ne zname." /216/

Ovo je obaveza od Allaha da muslimani idu u borbu (d`ihad), kako bi zlo neprijatelja odbili od teritorije islama. Zuhri ka`e: "Borba je obavezna za

svakog pojedinca, bez obzira i{ao u pohod ili ostao. Onome koji ostaje obaveza je kada se od njega tra`i pomoč da poma~e, kada se mobilizira da ide, a ako za njim nema potrebe, da ostane." Ja bih dodao: U sahih hadisu je zato potvrdeno: /300/ "Ko umre, a nije i{ao u boj, niti je sam te`io da ide, umro je poput paganina." Poslanik, a.s., rekao je na Dan osvojenja Meke: /301/ "Nema hid`re poslije Osvojenja, nego ostaje samo borba i iskrena namjera. Ako vas pozovu u mobilizaciju, odazovite se."

"...a to vam je mrsko", tjto je za vas te{ko} Nakon toga Allah Uzvi{eni ka`e:

"Mo`da ne{to ne volite, a to je dobro po vas", budući da borbu slijede pomoč i pobjeda nad neprijateljima, osvajanje njihove zemlje, imovine i potomstva.

"..mo`da ne{to volite, a to je zlo po vas!" U to spada i izostajanje od borbe koje mo`e prouzrokovati da neprijatelj ovlada zemljom i vla{ju. Nakon toga, Allah Uzvi{eni ka`e: "Allah zna, a vi ne zname" tјOn bolje od vas zna posljedice stvarione vam ukazuje na ono {to je u va{em interesu na oba svijeta, pa odazovite Mu se i poslu{ajte Njegovu naredbu da biste bili na Pravom putu.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ اللَّهِ الْحَرَامِ قَاتِلٌ فِيهِ كِيرٌ وَصَدَعْنَ
سَبِيلُ اللَّهِ وَكُفُرُهُ وَالْمُسْجِدُ الْحَرَامُ وَلِخَارِجِ الْمَلَوِيِّ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْ دَلَلِهِ
وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْفَتْنَةِ وَلَمَّا زَانَ الْوَنْ يَقْتُلُونَكَ حَتَّى يُرْدُوكُمْ عَنِ
دِينِكُمْ إِنْ أَسْتَطَعُوْ وَمَنْ يُرْتَدِمْنَكُمْ عَنِ دِينِهِ فَيُمَتَّ وَهُوَ كَافِرٌ
فَأُولَئِكَ حَمِّلْتُ أَعْلَمَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَلِدُونَ ⑭ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهُدُوا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ أَوْ لِإِلَيْكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ⑮

- Pitaju te o svetom mjesecu, o ratovanju u njemu! Reci: "Ratovanje u njemu veliki je grijeh; ali, odvra{anje od Allahova puta i nevjerovanje u Njega, te od ~asnih mesta i izgonjenje stanovnika njegovih iz njih, jo{ je ve{ji grijeh kod Allaha. Smutnja je gora od ubijanja! Oni je se neprestano boriti protiv vas dok vas ne odvrate od vjere va{e, ako budu mogli! A oni me|u vama koji od vjere svoje otpadnu i kao nevjernici umru - njihova djela bitje ponijeta na ovome i drugome svijetu. Oni je stanovnici Vatre biti i tamo je vje~no ostati." /217/ "Oni koji

vjeruju, i koji se isele i na Allahovom putu bore, oni 'ele milost AllahovaA Allah opra{ta i milostiv je."/218/

Ibn-ebi-Hatim navodi predanje s lancem od D`unduba ibn Abdullahe: /302/ da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poslao skupinu ljudi i nad njima Ebu-Ubejde ibn D`errahaKada je on krenuo, zaplakao je jako pred Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, pa je on, umjesto njega, poslao Abdullahe ibn D`ah{a i napisao mu pismo narediv{i mu da ga ne ~ita dok ne dole do odrelenog mjestu, rekav{i jo{: "Nemoj nikoga od svojih drugova prisiljavati da ide s tobom!"

U predanju od Ibn-Mes'uda stoji /303/ da ih je bilo sedam, na ~elu sa Abdullahom ibn D`ah{om el-EsedijemMe|u njima su bili: Ammar ibn Jasir, Ebu-Huzejfe ibn Utbe ibn Rebi'a, Sad ibn Ebi-Vekas, Utbe ibn Gazvan es-Sulemi, saveznik Benu-Nevfela, Suhejl ibn Bejda, Amir ibn Fuhejre i Vakid ibn Abdullah el-Jerbu'i, saveznik Omer ibn HattabaAllahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, napisao je Ibn-D`ah{u pismo, narediv{i mu da ga ne ~ita dok ne dole do mjestu Batnu-NahlaKada je on stigao tamo, otvorio je pismoU njemu je pisalo: "Idi dok ne dole{ u Batnu-Nahlu!" On je tada rekao drugovima: "Ko od vas `eli umrijeti, neka pole a ostavi oporuku! Ja ostavljam oporuku i idem po zadatku Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem!"

Abdul-Melik ibn Hi{am, prenosilac Sire (@ivotopisa Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem) navodi predanje od Muhammeda ibn Ishaka...: /304/ - Nakon dva dana puta, Abdullah ibn D`ah{ je otvorio pismo, pa kada je pogledao, video je slijede}e: "Kada pogleda{ u ovo pismo, nastavi put dok ne dole{ u Nahlu, izme|u Meke i TaifaTu }e{ osmotriti Kurej{e i obavijestiti nas o njima!" Kada je Abdullah ibn D`ah{ pro~itao pismo, rekao je: "Slu{am i pokoravam se", a zatim je rekao svojim drugovima: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio mi je da nastavim put do Nahle, gdje }u osmotriti Kurej{e, kako bih ga izvijestio o njimaZabranio mi je da bilo koga od vas silom povedemStoga, ko od vas `eli biti {ehid i zatim `udi - neka krene, a ko ne `eli - neka se vrati[to se ti~e mene, ja idem kako mi je naredio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem"Nastavio je put, a sa njim su nastavili i ostali drugovi, tako da niko nije izostaoI{ao je kroz Hid`az, pa kada je do{ao do rudnika iznad Fer'a po imenu Ned`ran, Sad ibn ebi-Vekas i Utbe ibn Gazvan izgubili su devu koju su naizmjericice putem jahali

pa su zbog toga zaostali tra`e}i jeAbdullah ibn D`ah{ i ostali drugovi nastavili su put dok nisu do{li do NahleTada je pored njega nai{ao karavan Kurej{a koja je nosio ulje ili za~ine i drugu robu kojom su Kurej{i trgovaliMe|u njima je bio Amr ibn al-Hadremi, Osman ibn Abdullah ibn Mugira i njegov brat Nevfel ibn Abdullah el-Mahzumi, te Hakem ibn Kejsan, rob Hi{ama ibn MugireKada su ih vidjeli, pobjiali su se jer su bili odsjeli u njihovo bliziniBio je posljednji dan red`ebaU rivajetu kojega prenosi D`udub bin Abdullah stoji: Oni nisu znali da li je taj dan bio posljednji dan red`epa ili prvi dan d`umadel-ulaOni su po~eli da se savjetuju, pa su neki govorili: 'Tako mi Allaha, ako ih pustite ove no}i u}i }e u Harem, pa }e ih to spasiti od vasJer ako ih tada poubijate, to }e biti ubistvo u svetom mjesecu.' Ljudi su se pokolebali boje}i se da krenu na njihZatim su sami sebe po~eli bodriti, pa su se slo`ili da ubiju od njih koga budu mogli i uzmu im {to imajuVakid ibn Abdullah et-Temimi galao je Amra ibn el-Hadremija strijelom, pogodio ga i ubioOsmana ibn Abdullahe i Hakema ibn Kejsana zarobili suNevfel ibn Abdullah je pobjegao i nisu ga mogli sti}iAbdullah ibn D`ah{ je nakon toga s drugovima kreno s karavanom i zarobljenicima te su do{li Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, u MedinuIbn-Ishak ka`e: - ...Kada su do{li Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, rekao im je: "Nisam vam naredio da se borite u svetom mjesecu!" Zaustavio je karavan i zarobljenike i odbio da od toga i{ta uzmeKada je tako rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ljudi su klonuli misle}i da }e propasti, a zamjerila su im i njihova bra}a muslimani {to su to u~iniliKurej{i su tada rekli: "Muhammed i njegovi drugovi povrijedili su sveti mjesec, u njemu prolili krv, uzeli imovinu i zarobili ljudi..." Budu}i da su ljudi o tome puno govorili, Allah je objavio tim povodom ajet:

- Pitaju te o svetom mjesecu, o ratovanju u njemu! Reci: "Ratovanje u njemu veliki je grijeh; ali, odvra}anje od Allahova puta i ne -vjerovanje u Njega, te od ~asnih mjestu i iz -gonjenje stanovnika njegovih iz njih jo{ je ve}i grijeh kod AllahaA smutnja je gora od ubijanja!" Dakle, ako ste se borili i ubijali u svetom mjesecu, oni su vas odvra}ali od Allahovog puta ne vjeruju}i u Allaha, te od svetog mjestu - odakle su vas izgonili - iako ste vi tu doma}ini"To je kod Allaha ve}e"

od ubijanja onih koje ste vi ubili.

"A smutnja je gora od ubijanja!", tjoni muslimane odvra{aju od njihove vjere, kako bi ih vratili u nevjerstvo nakon {to su bili vjernici, a to je ve}i grijeh kod Allaha od ubistvaStoga "je se oni neprestano boriti protiv vas dok vas ne odvrate od vjere va{e, ako to budu mogli!"

budu}i da oni ustrajavaju na ne~emu {to je krajnje gnu{no ne kaju{i se za to, niti se povla{e}i Ibn-Ishak ka`e: - Nakon {to je Kur'an objavio ovu zapovijed i Allah oslobo{io muslimane muka u kojim su bili, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uzeo je karavan i zarobljenikeKurej{i su mu tim povodom poslali otkupninu za Osmana ibn Abdulla{ha i Hakema ibn Kejsana, pa je on kazao: "Ne}emo vam ih oslobo{iti dok se ne pojave na{a dva druga: Sad ibn Ebi-Vekas i Utbe ibn Gazvan, za koje se pla{imo da su kod vasAko ih ubijete, i mi }emo ubiti va{e." Nakon toga, do{li su Sad i Utbe i Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dao je otkupninu za njihTom prilikom, Hakem ibn Kejsan prihvatio je islam ostav{i kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, sve dok nije pao kao {ehid u Bitki kod Bi'r Me'una (kod bunara Me'una), dok se Osman ibn Abdullah vratio u Meku i tamo umro kao nevjernikIbn-Ishak ka`e: - Kada se pokazalo {ta su u~inili Abdullah ibn D`ah{ i njegovi drugovi, objavom navedenog ajeta, oni su po`eljeli nagradu, pa su rekli: "Allahov Poslani~e! "Ho}emo li se nadati polasku u pohod u kojem }emo dobiti nagradu mud`ahida?!" Nakon toga Allah Uzvi{eni je objavio slijede}e:

"Oni koji vjeruju, i koji se isele i na Allahovom putu bore, oni se mogu nadati milosti Alla -hovoja Allah opa{ta i milostiv je." U vezi s tim pohodom Abdullah ibn D`ah{ je, odgovaraju{i Kurej{ima koji su govorili: "Muhammed i njegovi drugovi povrijedili su sveti mjesec i u njemu krv proli{i, imovinu uzeli i ljudi zarobili!" - napisao slijede}e stihove:

"Ubistvo u mjesecu svetom smatrati grijehom velikim,
A ve}e od toga jeste kada putnik vidi svoj Pravi put,
da odvra{ate od onog {to ka`e Muhammed, i
nevjerovanje u njega, a Allah vidi i svjedok je,
i izgon iz Allahova mesd`ida njegovih stanovnika,
Da se u Hramu ne vidi onaj koji se Allahu klanja,

Mi smo, iako nas za ubistvo tu`ite..., I la`i na islam {ire silnici i zavidnici,

Pojili od Ibn-Hadremije na{a kopljja, Kod palme kada je rat potpalio Palilac,
Krvlju, dok je Ibn-Abdullah Osman s nama bio,

I borio se da se iz okova vrati!"

*يَسْأَلُونَكَ عَنْ

الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيمَا إِلَّا شَرٌّ كُلُّهُ وَمَنْفَعَ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمْ أَكْثَرُ
مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُوكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوُ كَذَلِكَ بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ
الْآَئِمَّةِ لَعَلَّكُمْ تَنَفَّعُونَ ﴿١٥﴾ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ
قُلْ إِصْلَاحٌ هُدُودٌ وَمَنْ تَعْلُمُ طَهْرٌ فَإِنْ حُنُوتُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ
مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَا يَعْلَمُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Pitaju te o vinu i kocki! Reci: "U njima je veliki grijeh, a i koristi ljudima; samo je grijeh ({teta) od njih ve}i od koristi njihove!" Pitaju te, {ta da udjelu{ju! Reci: "Vi{ak!" Eto, tako vama Allah ajete (znakove) obja{njava da biste razmislili!" /219/ "I o ovome i o drugome svijetuI pitaju te o siro~adi! Reci: "Pomo}i njima je dobro!" A ako budete s njima zajedno ivjeli, pa to su bra}a va{a! Allah zna razliku izme|u pokvarenjaka i dobro~initelja! Da je Allah htio, mogao je propisati ono {to vam je te{ko! On je doista silan i mudar."/220/

.."Pitaju te o vinu i kocki!" [to se ti~e rije~i "**vino**", to je, kao {to ka`e vladar pravovjernih, Omer ibn Hattab, 'sve {to opija um' kao {to }e biti {ire obja{njen u Suri "**Trpeza**" , dok rije~ **"hazardne igre"** zna{i kocka.

- Reci: 'U njima je veliki grijeh, a i koristi ljudima.' [to se ti~e grijeha ({tete) to je stvar vjere, dok su koristi vezane za ovaj svijet kao npr., kupoprodaja i kori{tenje zaradom od njihKoristi koje neki dobivaju u hazardnim igramama, da bi to potom tro{ili za sebe i svoje porodice, nisu jednake {teti i porocima {to uti~u na svijest i vjeru ljudizato Allah Uzvi{eni ka`e:

"njihov grijeh ({teta) ve}i je od njihove koristi", pa je ovaj ajet bio u funkciji pripreme za potpunu zabranu vina (opojnih pi}a), budu}i da to nije bilo eksplicitno, nego implicitnoStoga je Omer ibn Hattab, r.a., kada je pred njim prou~en ovaj ajet, rekao: "Allahu

moj, objasni nam jasno pitanje vina (opojnih pića)!" Nakon toga objavljena je jasna zabrana u suri "El-maide" (Trpeza):

"O vjernici, vino, kocka, kumiri i strjelice za gatanje odvratne su stvari, {ejtanovo djelo; zato se toga klonite da biste spa{eni bili." "[ejtan samo `eli pomoju vina i kocke me|u vas neprijateljstvo i mr`nju unijeti i od sje}anja na Allaha i namaza odvratiti vasPa ho}ete li se okaniti?!" (5:90-91)

O tome }e opirnije biti govora u poglavlju "El-maide" (Trpeza), ako Bog da.

"Pitaju te, {ta da udjeljuju! Reci: 'Vi{ak!'" Ibn Ebi-Hatim navodi od Jahja'a da je do njega stiglo kako su Muaz ibn D`ebel i Sa'lebe do{li Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i kazali: "Allahov Poslani~e! Mi imamo robeve i porodice, pa {ta da dijelimo od na{e imovine?" Allah je, potom, objavio ajet:

"Pitaju te, {ta da udjeljuju!"

- Reci: 'Vi{ak!', tjono {to preostaje od tvoje porodiceTo navode Ibn-Abbas, Ibn-Omer i jedan broj tabiina, a Abd ibn Humejd u svom komentaru navodi da je Hasan u vezi s ovim rije~ima rekao: "To zna{i da ne optereti{ tvoj imetak, pa da do|e{ u situaciju da prosi{ od ljudi." /305/ "Mujezin Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, do tada je na po~etku namaza govorio da se namazu ne primi~u pijani!" Na to upu}uje i predanje koje navodi Ibn-D'erir od Ebu-Hurejre, koji ka`e: /306/ - Neki ~ovjek je rekao: "Allahov Poslani~e, imam jedan dinar", a on mu je rekao: "Potro{i ga za sebe!" On je rekao: "Imam ja i drugi." Na to mu je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: "Potro{i ga na svoju porodicu!" On je kazao: "Imam jo{!" "Potro{i ga na svoje dijete!", rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellemOn je rekao: "Imam jo{!" Tada mu je rekao: "Onda ti vidi!" /Navodi i Muslim u svom Sahihu./ U Sahihu Muslimovom tako|er se navodi da je Ebu-Hurejre, r.a., rekao: - Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: /307/ "Najbolja je sadaka ona koja se daje iz bogatstva! Gornja ruka je bolja od donje, pa po~ni s onim koga izdr`ava{!"

..

"Eto, tako vam Allah ajete (znakove) ob -ja{njava, da biste razmislili!" /219/ "I o ovo -me i o drugome svijetu", tjkako vam je detaljno iznio ove propise i objavio ih, i pokazao, tako vam On obja{njava ostalo znakovlje u Svojim propisima, obe}anjima i

prijetnjama, kako biste razmi{ljali o ovome i drugome svijetuIbn-Abbas ka`e: "To zna{i, o prolaznosti i prestanku ovoga svijeta, te dolasku drugog svijeta i njegovoj vje~nosti." U jednom predanju od Katade stoji: "Pa, dajte prednost drugom svijetu nad prvim!"

- I pitaju te o siro~adi! Reci: "Pomoji njima je dobro! A ako budete s njima zajedno `ivjeli, pa to su braja va{a! Allah zna razliku izme|u pokvarenjaka i dobro~initelja! Da je Allah htio, mogao je propisati ono {to vam je te{ko!" Ibn-D`erir navodi predanje od Ibn-Abbasa, koji je rekao da su tada objavljeni ajeti:

"I ne pribli`avajte se imetku siro~eta, osim na najljep{i na~in!"

"Oni koji bez ikavog prava tro{e imetke siro~adi - doista u svoje trbuhe vatru trpaju, i oni }e u ognju gorjeti!" (4:10) Naime, neki kod kojih su `ivjela siro~ad bili su ih po~eli pri jelu i pi}u odvajati od sebe, izdvajaju{i za njih hranu i od sebe otkidaju{i tako da to pojedu ili propadneTo im je postalo te{ko, pa su to naveli Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, nakon ~ega je objavljeno:

"I pitaju te o siro~adi! Reci: 'Pomoji njima je dobro!' A ako budete s njima zajedno `ivjeli, pa to su braja va{a!", pa su nakon toga oni pomije{ali svoju hranu i pi}e sa njihovimOvako prenose Ebu-Davud, En-Nesa'i, Ibn Ebi-Hatim, Ibn-Merdevejh i El-Hakim od Ata' ibn Saiba, a to prenosi i Saddi od Ibn-Abbasa, te Ibn-Mes'udaVeki' ibn D`errah navodi predanje s lancem od Ai{e, r.a., koja ka`e: "Ne volim da kod mene bude imetak siro~eta posebno odvojen, pa ja mijem svoju hranu i pi}e s njegovim."

"Reci: 'Pomoji njima je dobro"', tjedvojeno, "a ako budete s njima zajedno `ivjeli, pa to su braja va{a!" To zna{i, ako budete mijem{ali svoju hranu i pi}e s njihovom, to vam ni{ta ne smetaNaime, "Allah zna razliku izme|u pokvarenjaka i dobro~initelja", tjtzna ~ija je namjera i nijet nered, a ~ija red (pomaganje).

"Da je Allah htio, mogao je propisati ono {to vam je te{ko! On je doista silan i mudar." Dakle, da je Allah htio, On bi vas ograni~ioMe|utim, On vam je pro{irio prostor i olak{ao da s njima zajedno `ivite.

U poglavlju "En-nisa" (@ene) bit }e vi{e govora o pona{anju prema siro~adi, in{allah!

وَلَا شَكُورًا

الْمُشْرِكَةِ تَحْتَيْوْمَنْ وَلَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْأَعْجَبْكُمْ
وَلَا شَكُورًا الْمُشْرِكَةِ تَحْتَيْوْمَنْ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْأَعْجَبْكُمْ
أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُ إِلَى الْحَيَاةِ وَالْمُغْفِرَةِ وَبِإِذْنِهِ وَسِينْ

ءَاءِيْنِيْهِ لِلَّاِسْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝

"Ne `enite se idolopoklonkama dok vjernice ne postanu; uistinu je robinja - vjernica bolja od idolopoklonke, makar vam se ona i svi|ala! Ne udajite vjernice za idolopoklonike dok ne postanu vjernici; jer uistinu je rob - vjernik bolji od idolopoklonika, makar vam se i dopadaoTi zovu u Vatru, a Allah voljom Svojom poziva D`ennetu i oprostu, te obja{njava ljudima Znakove Svoje, da bi se podsje}ali!"/221/

Ovim Allah Uzvi{eni zabranjuje vjernicima da `ene idolopoklonke, koje obo`avaju kipove, izdvajaju{i od njih `ene pripadnice Knjige rije~ima:

"i ~estite kjeri onih kojima je dana Knjiga prije vas, kada im vjen~ane darove njihove dadete s namjerom da se njima o`enite, a ne da sa njima blud ~inite i da ih za prile`nice uzimate" (5:5) Ibn-Abbas ka`e: "Od toga je Allah izuzeo `ene sljedbenika Knjige", a Omer ibn Hattab ka`e: "Musliman mo`e o`eniti kr{}anku, a kr{}anin ne mo`e o`eniti muslimanku." Od D`abira ibn Abdullahe navodi se da je rekao: - Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: /308/ "Mi mo`emo `eniti `ene pripadnika Knjige, a oni ne mogu `eniti na{e `ene." Ovaj hadis, bez obzira {to ima u lancu to {to ima, potvr|en je konsenzusom svih u ovoj zajed nici.

"Uistinu je robinja - vjernica bolja od idolopoklonke, makar vam se ona i svi|ala!" Sudj ka`e: /309/ - Objavljen je u vezi sa Abdullahom ibn Revahe, koji je imao crnu robinju na koju se naljutio, pa joj {amar opalioNakon toga, uhvatio ga je strah, pa je do{ao Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i izvijestio ga, na {to ga je ovaj upitao: "Kakva je ona?" On je odgovorio: "Posti, klanja, abdest uzima i svjedo{i da nema boga osim Allaha i da si ti Allahov Poslanik." Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao mu je: 'Ebu-Abdullahu, ona je vjernica!' On je rekao: "Tako mi Onoga Koji te je poslao s Istinom, ja }u je oslobođiti i o`eniti." To je i u~inio, ali su mu

neki muslimani predbacivali govore}i: "O`enio je svoju robinju!" Htjeli su da ih udaju za idolopoklonike i njih o`ene u `elji za njihovim porijeklom, pa je Allah objavio ovaj ajet! U oba Sahiha stoji predanje Ebu-Hurejre, koji navodi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /310/ "@enom se `eni zbog ~etiri stvari: zbog njenog imetka, zbog porijekla, zbog ljepote i zbog vjere! Pa uzmi onu koja vjeru ima, ruka ti se pozlatila! "

Muslim navodi sli~no predanje od D`abira, a od Ibn-Omera prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /311/ "Ovaj svijet je u`itak, a najbolji je u`itak ovoga svijeta dobra `ena."

"Ne udajite vjer -nice za idolopoklonike dok ne postanu vjer -nici", tјnemojte `eniti idolopoklonike `enama vjernicama jer Allah Uzvi{eni ka`e:

"one njima nisu dopu{tene, niti su oni njima dopu{teni" (60:10) Zatim ka`e:

"jer uistinu je rob - vjernik bolji od idolopoklonika, makar vam se i dopadao", tјovjek vjernik, pa makar bio rob iz Etiopije, bolji je od idolopoklonika, pa makar ovaj bio ugledni prvak!"

"Ti zovu u Vatru", tjdru`enje i mije{anje s njima poziva ljubavi prema ovome svijetu, njegovom prihva}anju i preferiranju nad drugim svijetom, ~ega je rezultat muka nesnosna.

"A Allah Svo -jom voljom poziva D`ennetu i oprostu", tјSvojim [erijatom, onim {to je naredio i {to je zabranio.

"...te obja{njava ljudima Znakove Svoje, da bi se podsje}ali!"

وَسَأَلُوكُنَّكُمْ عَنِ الْحِি�ضَنْ فَلَمْ هُوَ

أَذَى فَأَعْتَزَلُوا النِّسَاءَ فِي الْحِيْضَنْ وَلَا فَتَرُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ
فَأَتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّقْبِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُسْتَقْبِرِيْنَ ۝
نِسَاءٌ وَمَرْحَبٌ لَكُمْ فَأَلْوِهِمْ حَرَثٌ كَمَا أَنَّ شِئْتُمْ وَقَدْ مَوَلَ الْأَنْسِكُمْ
وَنَقْوَالَهُ وَأَعْمَلُوا أَنْكُمْ مُلْقُوْهُ وَبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

"I pitaju te o mjesecnom pranju! Reci: 'To je neprijatnost!' Zato ne op}ite sa `enama za vrijeme mjesecnog pranja, i ne prilazite im dok se ne okupaju! A kada se okupaju, onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio! Allah, doista, voli one koji se kaju i voli one koji se ~iste." /222/ "@ene va{e su njive va{e, i vi njivama svojim prilazite kako ho{jete! A pripremite

ne{to i za du{e svoje! I bojte se Alla{ha i znajte da }ete se s Njim susresti! A ti obraduj prave vjernike!" /223/

Imam Ahmed navodi predanje od Enesa, koji isti{e da su `idovi odbijali jesti sa `enom i biti u istoj ku{i s njom ukoliko ima menstruaciju.⁸⁷ U vezi s tim, drugovi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, postavljeni su pitanja, pa je Allah Uzvi{eni objavio ajet: .."Pitaju te o mjesecnom pranju..." Kada je ajet u cijelini objavljen, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: /312/ "^inite sve drugo izuzev bra{nog odnosa!" Za to su saznali `idovi, pa su kazali: "Ovaj ~ovjek ne}e ni{ta na{e da ostavi da ne uradi suprotno!" Zatim su do{li Usejd ibn Hudajr i Abbad ibn Bi{r i kazali mu: "Allahov Poslani~, `idovi govore tako i tako, pa ho}emo li se sa `enama sastajati?" Lice Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, promijenilo se, pa su pomislili da se na njih naljutioZatim su oni izi{li i na vratima sreli ~ovjeka koji je nosio mljeko za Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem On, sallallahu alejhi ve sellem, to je za njima poslao da popiju, pa su tako saznali da se nije na njih naljutio!" /Prenosi Muslim/

Ebu-Davud navodi predanje s lancem od Ikrime, koji prenosi od neke od supruga Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem: /313/ "Kada bi on ne{to htio od `ene koja ima menstruaciju, stavio bi joj na spolni organ odje{u!" Stoga se rije~i:

"Zato ne op{ite sa `enama za vrijeme mjesecnog pranja!" odnose na spolni organ, u skladu s rije~ima: "^inite sve izuzev bra{nog odnosa!" U tom smislu, mnogi u~enjaci, odnosno ve{i broj njih, smatraju da je dozvoljen odnos sa `enom koja ima menstruaciju, izuzev spolnog organaMe|utim, treba re{i da nema razila`enja u vezi s tim da je dozvoljeno s njom biti u postelji i jestiAi{a ka`e: /314/ "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zapovjedio mi je da mu perem glavu dok sam imala menstruacijuIsto tako, on bi se naslanjao u sobi na mene dok bi u~io Kur'an a ja imala menstruaciju." U sahih hadisu od nje navodi se da je rekla: /315/ "Ja bih glodala kost dok sam imala menstruaciju, pa bih je dala Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellemOn bi glodao po istome mjestu po

kojem i jaPila bih vodu, pa bih dodala i njemu, i on je pio na istome mjestu na kojem sam pila i ja!" Ko obavi spolni akt u menstruaciji, po~inio je grijeh, pa treba da moli Alla{ha za oprost i pokaje seU vezi s pitanjem: da li je za to obavezан kefaret ili ne, postoje dva mi{ljenja:

- prvo se zasniva na osnovi predanja Ahmeda od Ibn-Abbasa, koji navodi od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem: /316/ "onaj koji spolno op{i sa svojom `enom dok ima menstruaciju, du{an je dati sadaku dinar ili pola dinara"U verziji Tirmizija: /317/ "Ako je crvena krv, obavezан je dinar, a ako je `uta, pola dinara."

- drugo je vjerodostojnije i novije mi{ljenje {afijskog mezheba, te mi{ljenje ve}ine pravnika, koji smatraju da u vezi s tim nema ni{ta, nego obaveza da se moli Alla{ha a oprost jer, po njihovom mi{ljenju, nije vjerodostojno direktno predanje od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Isto tako, {to se ti{e `ene koja ima menstruaciju, ima mi{ljenja da je dozvoljen odnos s izuzetkom dijela ispod pojasa, {to se potvr|uje u obra{tih sa{ih od Mejmune bint Haris el-Hilalijje, koja ka`e: /318/ "Kada bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, htio pri{i nekoj od svojih `ena, naredio bi joj da donji dio tijela ogrne ogrtajem ako bi imala menstruaciju." Ovo je verzija El-BuharijeMe|utim, oni prenose sli~no i od Ai{eU tom smislu, rije~i:

"ne pribli`ujte im se dok se ne okupaju" predstavljaju komentar rije~i:

"Zato ne op{ite sa `enama za vrijeme mjesecnog pranja!" Ovdje se zabranjuje pribli`avanje `enama u smislu spolnog odnosa, sve dok imaju menstruacijuTo zna~i da je dopu{teno kada prestaneGovore}i o pokornosti, imam Ahmed ka`e: - Rije~i Uzvi{enog su:

"I pitaju te o mjesecnom pranju! Reci: 'To je neprijatnost!' Zato ne op{ite sa `enama za vrijeme mjesecnog pranja, i ne prilazite im dok se ne okupaju! A kada se okupaju..." ^isto}a (kupanje) pokazuje da im se mo`e pribli`avati/prilazitiKada Mejmuna i Ai{a ka`u: /319/ "Kada bi neka od nas imala menstruaciju, ogrnula bi donji dio i u{la s Allahovim Poslanikom u njegov kutak"; to ukazuje da je on htio odnos.

"A kada se okupaju, onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio!" Ovdje nalazimo poziv i uputu da se sa `enama op{i nakon {to se okupajuUlema se sla`e da nije dozvoljeno pri{i `eni (spolno op{iti)

⁸⁷ Pod izrazom ovdje se misli na sastajanje sa ženama, a ne spolni akt.

kada joj prestane menstruacija, dok se ne okupa ili, ukoliko to ne mogne, uzme tejjemmu Izuzetak ~ini Ebu-Hanife, r.h., koji ka`e da je dozvoljeno kada prestane te}i krv od menstruacije, a to je, po njemu, deset dana, te da nije uvjetovano kupanjem Allah to najbolje zna!

Ibn-Abbas ka`e: - Rije~i: "dok se ne o~iste", tjod krvi, "A kada se o~iste", tjudom Ovako navodi jedan broj tabiina.

Rije~i: "Kako vam je Allah naredio" Ibn-Abbas tuma~i: "do spolnog organa, a ne dalje, jer ko u~ini ne{to preko toga, pre{ao je dozvoljenu granicu" U tome je i dokaz da je zabranjeno (haram) odnos u stra`njicu ({to }e, ako Bog da, biti obja{njen naknadno).

Rije~i Uzvi{enog: "Allah, doista, voli one koji se kaju", tjkoji se kaju za grijeha, i ako ponove prila`enje; "i voli one koji se ~iste", tjkoji se ~iste od prljav{tina i neugodnosti, a to se ovdje odnosi na op}enje u stra`njicu, i u toku menstruacije.

"Va{e `ene su njive va{e." Rije~i "njiva, dobro" predstavlja mjesto ploda djeteta, rodiljku "...i vi njivama svojim prilazite kako ho}ete!", tjkako ho}ete: sprijeda ili odzada, ali u jedno mjesto, kao {to potvr|uju hadisi El-Buhari navodi predanje od D`abira, koji je rekao: /320/ - @idovi su govorili: "Ako obavi odnos sa zadnje strane, dijete se rodi razroko."

Tada je objavljeno:

"Va{e `ene su njive va{e i vi njivama svojim prilazite kako ho}ete!" (Prenose Muslim i Ebu-Davud.) Ibn-ebi-Hatim navodi od D`abira: /321/ - @idovi su govorili muslimanima: "Ko prije `eni sa zadnje strane, dijete }e biti ro|eno razroko", i Allah je objavio:

"Va{e `ene su njive va{e i vi njivama svojim prilazite kako ho}ete!" Ibn-D`urejd` ka`e u hadisu da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /322/ "S prednje ili zadnje strane, ako je to u spolni organ!" Postoje i brojni drugi hadisi koji daju slobodu odnosa pod uvjetom da bude u jedno mjesto, tju vaginu Istovremeno, postoji zabrana odnosa u stra`njicu.

Od Omera ibn [uajba navodi se predanje koje on prenosi od svoga oca, a ovaj od djeda, koji ka`e da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /323/ "Onaj koji obavi spolni odnos sa `enom u stra`njicu, po~inio je mali homoseksualizam!" Imam Ahmed navodi predanje sa lancem od Ali ibn Talika, koji ka`e: /324/ "Allahov

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je da prilazite `enama u stra`njice! Allah se doista ne stidi re}i istinu." Od Ebu-Hurejre se, takoler, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /325/ "Allah ne}e ni pogledati onoga koji `eni prilazi obavlja}i spolni odnos u stra`njicu." Isto tako prenosi od Ebu-Hurejra da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /326/ "Proklet je onaj koji sa svojom `enom spolno op}i u stra`njicu." Sva predanja koja se navode u prilog dopu{tenja tog ~ina nevjerodostojne su, a to je posebno ispita{i izdvojio hafiz Ebu-Abdullah ez-Zehebi u djelu u kojem je to sabrao utvrdiv{i da su sve to slabi hadisi Od Ibn-Omera, Malika, [afije i Tahavija prenosi se da je to dopu{teno - halalMe|utim, sve to nije vjerodostojno predanje od njih, Allah im se smilovao Zato Nasr es-Sabbag ka`e: "Rebi' se zaklinjao Allahom, osim Koga drugog boga nema, da je slagao, tji Ibn-Abdul-Hakem se poziva na [afiju, budu}i da je [afija jasno potvrdio u svojih {est djela da je to zabranjeno Allah to najbolje zna! Isto tako, Ibn-Omer, r.a., to zabranjuje: "Daremi navodi u svom "Musnedu" od Seida ibn Jesara ebi-Habbaba, koji ka`e: - Rekao sam Ibn-Omeru: "[ta ka`e{ za prile`nice (robinje), da li se s njima mo`e obaviti odnos u stra`njicu?" On je rekao: "Zar to mo`e ~initi ijedan od muslimana?" Ovaj lanac predanja je vjerodostojan, a tekst je jasan u pogledu zabrane Stoga, sve {to se u vezi s tim navodi, ovim se negira Ma'mer ibn Isa navodi od Malika da je to haram (zabranjeno) Ebu-Bekr ibn Zijad en-Nejsaburi s lancem od Israila ibn Revha ka`e: - Pitao sam Malika ibn Enesa: "[ta ka`e{ za prilazak `enama sa stra`nje strane?" Rekao je: "Vi niste niko drugi do Arapi Da li je njiva i{ta drugo do mjesto sijanja? Ne prelazite mimo vagine!" Rekao sam: "Ebu-Abdullahu! Oni navode da ti to tvrdi{!" Odgovorio mi je: "La`u na mene, la`u!" Prema tome, ovo je potvr|en njegov stav, a to je i stav Ebu-Hanife, [afije, Ahmeda ibn Hanbela i svih njihovih sljedbenika, kao {to je i stav tabiina i drugih pripadnika zdrave tradicije, koji to najo{triye osu|uju Neki od njih to nazivaju i ~inom nevjerstva - kufra.

"A pripremite {to i za du{e svoje!", tjdjela pokornosti izbjegavaju}i pri tome ono {to je zabranjeno Zato Allah Uzvi{eni ka`e:

"Bojte se Allaha i znajte da {ete se s Njim sresti", tja }e s vama obra~unati za sva va{a djela "I

obraduj vjernike", tjone koji su Allahu pokorni u svemu {to im je naredio i izbjegavaju sve {to je On zabranio Ibn-D'erir navodi od Ibn-Abbasa, koji ka`e: "A pripremite {to i za du{e svoje!" Zna~i, pri odnosu sa `enom re}i }e{: "**Bismillah**"/"**U ime Allaha**"U El-Buharijinom Sahihu utvr|eno je predanje od Ibn-Abbasa, koji ka`e: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: /327/ - Kada neki od vas ho}e pri}i svojoj `eni, treba kazati:

"U ime Allaha! Moj Bo`e! Udalji {ejtana od nas! Udalji {ejtana od onoga {to nam po klanja!" Ako iz toga budu dobili dijete, {ejtan mu nikada ne}e nauditi!

وَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ عَذَابَكُمْ

عَذَابَهُ لَا يُنَتَّمِدُ أَنْ تَبْرُو وَنَتَّقُوا وَتُصْبِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢﴾
لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِالْغَنِيَّةِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكُنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُ
فَلَوْلَمْ يَعْلَمْ اللّٰهُ عَزَّ ذُرْعَهُ حَلِيمٌ ﴿٢٣﴾

"I neka vam zakletva Allahom ne bude prepreka da dobro ~inite, da se Allaha bojite i ljude mirite- A Allah sve ~uje i sve zna!" /224/ "Allah vas ne}e kazniti ako se neoprezno zakunete, ali je vas kazniti za ono {to s predumi{l}jajem srca va{ih uradite- Allah pra{ta i blag je."/225/

Allah Uzvi{eni ka`e: Nemojte da vam va{a zakletva Allahom Uzvi{enim bude prepreka da ~inite dobro i odr`avate odnose s rodbinom ukoliko se zakunete da to ne}ete ~initi! Zatim Allah ka`e:

"Neka se ~estiti i imu}ni me|u vama ne zaklinju da vi{e ne}e pomagati ro{kake i siromahe, i one koji su na Allahovu putu rodni kraj svoj napustili; neka pre|u preko toga i nek pra{taju! Zar vam ne bi bilo drago da i vama Allah oprosti...!" (24:22) Prema tome, ostajanje pri zakletvi u tom slu~aju ve}i je grijeh nego je prekr{iti uz otkup! Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ka`e: /328/ "Tako mi Allaha, ako se neko od vas vrati svojoj porodici s takvom zakletvom, to mu je ve}i grijeh kod Allaha nego za otkup kojim ga Allah obavezuje!" (Ovako prenose Muslim i Ahmed.)

U vezi sa zna~enjem ovoga ajeta Ibn-Abbas ka`e: "Nikako ne dozvolite da va{a zakletva bude prepreka da ~inite dobroZato, dajte kefaret za va{u zakletvu i ~inite dobro." Tako ka`e i skupina tabiinaNjihove tvrdnje potvr|uje i predanje u El-Buharijinom i

Muslimovom Sahihu da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /329/ "Tako mi Allaha, ja }u uvijek - ako se zakunem za ne{to, pa uvidim da je drugo bolje - otkupiti zakletvu i uraditi ono {to je bolje a otkupiti zakletvu." Muslim navodi predanje od Ebu-Hurejra, koji navodi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /330/ "Ko se za ne{to zakune, pa zatim vidi ne{to bolje od toga, neka u~ini kefaret i uradi ono {to je bolje!" Postoje i drugi hadisi u kojima se ne spominje kefaret, a vjerodostojno je slijede}e: /331/ "Neka u~ini kefaret za svoju zakletvu."

"Allah vas ne}e kazniti ako se nenamjerno zakunete", tjne}e vas kazniti, niti obavezivati za nenamjernu zakletvu, a to je zakletva koju onaj koji se zaklinje ne ~ini namjerno, nego je u~ini mahinalno jezikom bez namjere da je i potvrdiU dva Sahiha navodi se predanje od Ebu-Hurejra da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /332/ - Ko se zakune Latom i Uzzatom neka ka`e: "Nema drugog boga osim Allaha." To je on rekao ljudima koji su prije kratkog vremena napustili paganstvo i primili islam dok im je govor jo{ uvijek bio pod uticajem ranijih obi~aja, pa su se nenamjerno zaklinjali LatomStoga im je nare|eno da nakon toga izgovore rije~i Svjedo~anstva tevhida, kako bi se to poni{tilo.⁸⁸ U poglavlju "O nenamjernoj zakletvi" Ebu-Davud navodi predanje od Ai{e, koja ka`e da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /333/ - Oma{ka u zakletvi je ono {to ~ovjek ka`e u ku{i: "Ne, Boga mi!" ili "Da, Boga mi!" Ibn-D'erir navodi predanje od Hasana ibn ebil-Hasana, koji ka`e: /334/ - Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nai{ao je pored ljudi koji su se nadmetali u strjelja{tu, tjkoji su galali strijelamaS njim bija{e i jedan od njegovih drugovaJedan od ljudi ustajao je i govorio: "Boga mi, pogodio sam!", "Boga mi, nisi pogodio!" ^ovjek koji je bio s Poslanikom rekao je: "Ovaj ~ovjek stra{no grijei, Allahov Poslani~e!" Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio mu je: "Ne, zakletva strijelaca nenamjerna je i ne nosi kefaret niti kaznu!" Ovaj hadis je mursel-hasen od El-Hasana.

Ibn-ebi-Hatim prenosi od Ai{e da je rekla: - To su rije~i ~ovjeka: "Ne,

⁸⁸ Ja bih rekao da su njegove rije{ci: "Neka ka{zu 'Nema drugog boga osim Allaha'" dokaz da je zakletva ne{tim drugim, a ne Allahom, širk (idolopoklonstvo). Da to nije tako, on ne bi zapovjedio da ka{ze: "Nema drugog boga osim Allaha", u {emu je obnova vjerovanja / imana i negacija obo{avanja bilo {ega drugog osim Allaha.

Boga mi!", "Da, Boga mi!" i slkada misli da je ta~no, a to nije tako Ibn-Abbas ka`e: "Nenamjerna je zakletva ona kojom zabranjuje{ ono {to ti je Allah dopustio i u tome nisi obavezan kefaret ~initi!"

U poglavlju "Zakletva u srd`bi" Ebu-Davud prenosi od Seida ibn Musejjeba: - Dva brata ensarije stekli su naslijedstvo pa je jedan `elio da se podijele, a drugi mu je rekao: "Ako mene pita{ kako }emo podijeliti - sve {to meni pripada ja dajem za Kabu!" Na to mu je rekao Omer: - Kabi nije potreban tvoj imetak! U~ini kefaret za svoju zakletvu i ka`i to svom bratu, jer ja sam ~uo Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako ka`e: /335/ "Ne mo`e{ se zakleti niti zavjetovati za grijeh prema Gospodaru Uzvi{enom, niti za prekidanje rodbinskih veza, niti pak za ono {to ne posjeduje{!"

"...ali }e vas kazniti za ono {to va{a srca urade / ako pod zakletvom ne{to namjerno u~inite" Ibn-Abbas, kao i neki drugi, tvrde: "To zna~i da se zaku-ne za ne{to znaju{i da la`e." Mud`ahid i neki drugi ka`u: - To je isto kao i u rije~ima:

"ali }e vas kazniti ako se zakunete namjerno!" (5:89)

"Allah pra{ta i blag je", tjOn pra{ta robovima Svojim i blag je prema njima.

اللَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَاءٍ مُّرَبِّعَةٍ
أَشْهُرٌ قَاءُ وَفَاءُ وَفَاءُ اللَّهُغُورِ حَمِيمٌ ۝ وَإِنْ عَزَّ مُوَالَطَقُ فَإِنَّ اللَّهَ
سَمِيعٌ عَلَيْهِ ۝

"Onima koji se zakunu da se ne}e pribli`avati `enama svojim, sa~ekat }e ih ~etiri mjeseca! Pa ako se vrate `enama, Allah doista pra{ta i milostiv je." /226/ "A ako odlu~e da se rastave, pa Allah doista sve ~uje i zna!" /227/

Rije~: zna~i "**zakletva**" Stoga, ako se ~ovjek zakune da ne}e sa `enom imati seksualni odnos odre|eno vrijeme, to mo`e biti manje ili vi{e od ~etiri mjeseca Ako je to vrijeme kra}e, on mora sa~ekati da prole ovaj period, a tek potom stupiti u seksualni odnos sa svojom suprugomU tom slu~aju, ona je du`na biti strpljiva i ne mo`e tra`iti da se vrati, tjda dole i stupi s njom u seksualni odnos u ovom periodu Ovo se potvr|uje u El-Buharijinoj i Muslimovojozbirci Sahiha, gdje se nalazi predanje od Ai{e, koja navodi da se Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zakleo na mjesec, pa je to sveo na

dvadeset devet dana i rekao: /336/ "Mjesec ima dvadeset devet dana." Me|utim, ako je period du`i od ~etiri mjeseca, po prolasku vremena od ~etiri mjeseca supruga mo`e tra`iti od svog supruga: ili da se vrati i stupi s njom u seksualni odnos, ili da raskine brakNa to }e ga prisiliti sudija, kako ne bi ona bila o{te}enaZato Allah Uzvi{eni ka`e:

"Onima koji se zakunu da se ne}e pribli`avati `enama svojim...", tjkoji se zakunu da ne}e stupati u seksualne odnose sa svojim `enamaU tome je dokaz da se takva zakletva odnosi na supruge, ali ne i na robinje.

"...rok je ~etiri mjeseca", tjmu`je ~ekati ~etiri mjeseca od trenutka zakletve, a potom }e prestatи s tim, ili }e od njega biti zatra`eno da se vrati, ili da se razvedeZato Allah Uzvi{eni ka`e:

"a ako se vrate", tjvrate u stanje u kome su bili, u pogledu seksualnog odnosaTo tvrde Ibn-Abbas i jedna grupa tabiina.

"Pa Allah, doista, pra{ta i milostiv je" za ono za {to su uskra}ene u prethodnom periodu zbog zakletve.⁸⁹ Ve}ina u~enjaka smatraju da je za to obavezani kefaret na osnovi op}e odredbe o kefaretu za onoga koji se zakune, {to je gore navedeno u sahih hadisima Allah to najbolje zna!

"A ako odlu~e da se rastave ..." Ovim se dokazuje da do rastave braka ne dolazi samim tim {to pro|u ~etiri mjeseca, kako tvrdi ve}ina kasnijih u~enjakaIma mi{ljenja da do rastave stupnja "jednog pu{tanja" dolazi samim prolaskom ~etiri mjeseca, kao {to ima mi{ljenja da time dolazi do "opozivog razvoda", a neki ka`udo "definitivnog pu{tanja" Svi koji tvrde da dolazi do razvoda samim prolaskom ~etiri mjeseca, obavezuju za `enu razvodni rok /iddet/Izuzetak ~ini predanje koje navode Ibn-Abbas i Ebu-[a sa', koji isti~u da ukoliko je imala tri menstruacije, za nju nema "razvodnog roka" Me|utim, stav ve}ine od kasnijih pravnika jeste da staratelj mo`e to zaustaviti tra`ei: ili navedeno, tjda se vrati supruzi, ili razvod budu}i da razvod ne nastaje samim istekom ta ~etiri mjeseca Malik prenosi od Ibn-Omera da je rekao: "Kada se ~ovjek zakune da se ne}e pribli`avati svojoj `eni, time se nije

⁸⁹ Dodao bih: Ovim se na lijep način skreće pažnja od Stvor -telja Uzvišenog da je zaklinjanje ove vrste grijeh, budući da je muž uskratio svojoj supruzi pravo na seksualni odnos u tom periodu i to na osnovi riječi Uzvišenog: "Pa, Allah, doista, pra{ta i milostiv je." Jer da to nije grijeh, ovdje se ne bi ukazivalo na praštanje. Ovaj grijeh je u uskra ~ćivanju supruzi njenoga prava zbog zakletve. Isto tako, ovim se skreće pažnja da je izbjegavanje ovakve zakletve bolje.

razveo, pa makar i pro{la ~etiri mjeseca, dok sam to ne prekine, bilo razvodom ili povratkom(Navodi El-Buhari.) Isto stanovi{te zastupaju i Omer, Ibn-Omer, Ai{a, Osman, Zejd ibn Sabit, vi{e od deset ashaba Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, te vi{e tabiina i {erijatskih pravnikaSvi oni tvrde da je, ukoliko se ne vrati, obavezan razvesti se u protivnom, sudija je obaviti razvod koji se smatra opozivim u toku razvodnog roka- iddetu.

[erijatski pravnici, te drugi u~enjaci u vezi s odga|anjem od mu`a preko roka od ~etiri mjeseca, upu}uju na hadis koji prenosi Malik ibn Enes u "Muvetta'u" od Abdullahe ibn Dinara, koji ka`e: - Omer ibn Hattab je izi{ao no}u i ~uo je neku `enu kako ka`e:

"Ova no} se odu`ila crna na kraju svome,

Ne da mi da spavam, jer nemam ljubljenoga da se zabavim.

Tako mi Boga, da ne brinem o Allahovu hataru,

Ovaj krevet bi se zaljuljao."

Omer je tada upitao svoju k}erku Hafsu, r.a.: "Koliko najvi{e `ena mo`e biti strpljiva bez mu`a?" Ona mu je odgovorila: "[est mjeseci, ili pak ~etiri mjeseca!" Omer je kazao: "Nikoga ne}u dr`ati u vojsci du`e od toga!"

وَالْمُلْقَاتُ يَرْبَصُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةٌ فَرَوْعَ وَلَا يَحِلُّ
لَهُنَّ أَنْ يَكُنْ مِنْ مَخْلُوقَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِنَّ إِنْ فِي يَوْمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمُ الْآخِرُ
وَبِعُونَهُنَّ أَحَقُّ بِرَوْهِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادَ أَصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي
عَلَيْهِنَّ الْمُعْرُوفُ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Pu{tene `ene neka ~ekaju tri mjesecna pranja; i nije im dopu{teno da kriju ono {to je Allah stvorio u matericama njihovim, ako u Allaha i u drugi svijet vjeruju! Mu`evi njihovi su pre{i da ih vrate dok su u tome, ako `ele {toga popravitiOne imaju isto toliko prava koliko i obaveza, po onom {to je poznatoA mu{karcu su nad njima za jedan stupanj! Allah je, doista, silan i mudar."/228/

Ovo je zapovijed raspu{tenicama (koje su imale odnos), koja im dolazi od Allaha Uzvi{enog, tako da one koje imaju redovno mjesecno pranje trebaju ~ekati da pro|u tri pranja, tjda svaka od njih pri~eka tri mjesecna pranja nakon razvoda, a nakon toga se mo`e udati ako to `eliU vezi sa robinjom postoje razli~ita mi{ljenjaNeki ka`u: - Ako se razvede, njen razvodni rok traje

dva mjesecna pranja, budu}i da je propis za robinje upola manjiPo{to se pranje ne mo`e dijeliti, obavezna je ~ekati dva mjesecna pranja na osnovi hadisa: /337/ "Razvod robinje smatra se trajnim sa dva pu{tanja, a razvodni rok sa dva mjesecna pranja." Me|utim, ovaj hadis nije vjerodostojanDarekutni smatra da su to rije~i Kasima ibn Muhammeda, a u lancu se nalazi i ime Muzahira ibn Eselema el-Mahzumija el-Medenija, koji je sasvim ne-prihvatljivPrenosi se, takoler preko Ibn-Omera, ali ne direktno od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellemU~enjaci navode da nije poznato razila`enje me|u ashabima o ovom pitanju i to je stav ~etiri imamaNeki pripadnici zdrave tradicije ka`u: "NaprotivNjen razvodni rok isti je kao i za slobodnu `enu, na {to ukazuje op)e zna~enje ajeta, te stoga {to je to stvar mentaliteta, odnosno prirode, gdje su i slobodne `ene i robinje jednake." To navodi {ejh Ebu-Omer ibn Abdul-Berr od Muhammeda ibn Sirina, te neki zagovornici doslovnog tuma~enja, i smatraju taj hadis slabim.⁹⁰

U vezi sa smislom pojma "" postoje razila`enja izme|u predstavnika zdrave tradicije, njihovih nasljednika i imamaPostoje dva mi{ljenja:

- prvo: da su to periodi ~isto}{to se tie~e prvog mi{ljenja, od Ai{e, r.a., prenosi se: - Pojam zna~i "periodi ~isto}{e"!

- Od ibn Omera navodi se da je govorio: "Kada ~ovjek pusti svoju `enu i nastupi period tre}eg pranja, tada je ona nezavisna od njega i on od nje." Malik ka`e: "Tako je to po nama!" Sli~no se navodi i od Ibn-Abbasa, Zejda ibn Sabita, skupine tabiina te ostalih sedam {erijatskih pravnika, a to je i stav Iafije, Davuda, Ebu-Sevra i jednog predanja od AhmedaTo oni dokazuju rije~ima Uzvi{enog: "vi ih u razvodnom roku (iddetu) pustite!" (65:1), tjedok su ~isteBudu}i da se "~isto}{a", kada se mogu pustiti, prepostavlja, to pokazuje da je to jedan od tri ~ista perioda koji se nare|ujuzato, svi oni ka`u: "@ena koja je u iddetu i ovaj period joj prolazi od mu`a se potpuno razdvaja tre}im periodom menstruacije."

- drugo: pojam "" zna~i mjesecna pranja (menstruacije) Prema drugom mi{ljenju razvodni rok ne prolazi dok se ne o~isti od tre}eg pranjaNeki usto dodaju: "dok se ne okupa".

⁹⁰ Ja bih rekao:Ako se potvrdi hadis "Razvod robinje smatra se sa dva pu{tanja, a razvodni rok dva mjesecna pranja" i mi slu{amo i pokoravamo se... U suprotnom, stav da je slobodna žena i robinja u vezi s ovim jednaka, odgovara općem zna~enju ajeta, a u skladu je s mentalitetom i prirodom.

Mi{ljenje da pojamo "" zna~i mjesec~na pranja navodi se u predanju istaknutih ashaba, me|u kojim su i ~etverica prvih halifa, zatim velikih tabiina, a to je i stav Ebu-Hanife, vjerodostojno predanje Ahmeda ibn Hanbela, stav Sevrija, Evzajia, Ibn-ebi-Lejla te nekih drugih To potvr|uje i sadr`aj hadisa koji prenosi Ebu-Davud i En-Nesa'i preko Munzira ibn Mugire, Urve ibn Zubejra i Fatime bint ebi-Hubej{, koja navodi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, njoj rekao: /338/ "Ostavi namaz dok imaju pranje" ! Ukoliko je ovo ta~no, onda je jasno da rije~ "" zna~i isto {to i rije~ "", tijmenstruacija Me|utim, El-Munzir ka`e: "Me|u prenosnicima ovoga hadisa nalazi se Ebu-Hatim, a on je nepoznat ()", dok ga Ibn-Hibban navodi me|u pouzdanim () [ejh Ebu-Omer ibn Abdul-Berr tvrdi da me|u poznavacima arapskog jezika i {erijatskim pravnicima nema neslaganja da rije~ "" zna~i mjesec~no pranje, odnosno ~isto}u Jedino me|u njima postoji neslaganje u pogledu zna~enja ajeta, odnosno dva navedena mi{ljenja.

"...i nije im dopu{teno kriti ono {to je Allah stvorio u matericama njihovim...", tjako zatrudne ili dobiju menstruaciju.

"...ako vjeruju u Allaha i Sudnji dan" Ovim se prijeti da se `ene ne pona{aju suprotno istini te ukazuje da to zavisi isklju~ivo od njih budu{i da to one jedine znaju, i da je to nemogu}e druga~ije ustanoviti, pa se upu{uje na njih i prijeti im se, kako se ne bi pona{ale neiskreno.

"Mu`evi njihovi imaju pravo da ih vrate dok one ~ekaju, ako `ele {toga popraviti." Dakle, mu` koji je pustio `enu ima pravo da je vrati dok traje razvodni rok - iddet, ukoliko tim `eli pobolj{anje situacije i dobro, a to se odnosi na `ene koje su pu{tene opozivim pu{tanjem[to se tie~ `ena koje su pu{tene definitivnim pu{tanjem, treba re|i da povod objavljanja ovog ajeta nisu bili slu~ajevi definitivnog pu{tanja, nego je povod bio "trorijeko pu{tanje" U vrijeme objavljanja ovog ajeta ~ovjek je imao pravo vratiti `enu kada god bi htio pa makar bilo i stotinu puta Me|utim, po{to je to u ajetu koje slijedi svedeno na "trorijek" (pu{tanje sa tri izgovora), diferencirano je na `ene koje su zastalno pu{tene i one koje to nisu.

"One imaju isto toliko prava koliko i obaveza po onom {to je poznato." One imaju pravo i obaveze prema mu{ -karcima kao {to i mu{karci imaju pravo i obaveze prema njima Stoga svako od njih treba primjerno

izvr{avati svoje obaveze prema drugome.

U Sahihu Muslimovom navodi se od D`abira da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao u svojoj hutbi na Oprosnom had`u: /339/ "...Bojte se Allaha u odnosu prema `enamaVi ih uzimate s povjerenjem Allahovim i dozvoljeni su vam seksualni odnosi s njima Allahovom rije~ju One su obavezne da ne dozvole ulazak u va{ku nikome kome vi ne dozvoljavate Ako to u~ine, udarite ih, ali ne `estoko One imaju pravo na opskrbu i odje}u u dobrom (korektnom) odnosu."

"A mu{karci imaju prednost nad njima za jedan stepen!", tijmu{karci su po konstituciji i priro|enim osobinama i sposobnostima skrbni{tva za porodicu - iznad `ene.

"Allah je silan i mudar." Silan da uzvrti onome ko prema Njemu grijeh{i i pona{a se suprotno Njegovim zapovijedima, a mudar u naredbama, {erijatskim propisima i Svojim odredbama.

الظاهر

مَرْتَانِ فِي مَسَاكٍ بُعْرُوفٍ أَوْ تَسْمِيَةً بِهِ مَا حَسِنَ وَلَا تَحِلُّ لِكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
رِمَاءَ الْيَسْمُونَ هُنَّ شَيْءًا إِلَّا أَنْ يَخَافَ أَلَّا يَقْتِيمَاهُ اللَّهُ قَدْ حَفِظَهُمْ لَا يَقْتِيمَاهُ
حُدُودُ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِذْ أَفْتَدْتُهُمْ بِهِ ثُلُكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَعْتَدْ حُدُودَ اللَّهِ فَوْلَدُكُمُ الظَّالِمُونَ ۝ فَإِنْ طَلَقَهَا
فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ تَحْكِيمِ زَوْجَيْهِ وَفَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
أَنْ يَرْجِعُوكُمْ إِنْ طَنَّا أَنْ يُقْتِيمَاهُ حُدُودُ اللَّهِ وَثُلُكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

"Pu{tanje (`ene) je dva puta, nakon ~ega se ili uz dobro zadr`ava, ili na lijep na~in razvod daje! A vama nije dopu{teno uzimati bilo {ta od onoga {to ste im darovali, osim ako se njih dvoje pla{e da Allahove propise ne}e izvr -{avati, A ako se bojite da njih dvoje Allahove propise ne}e izvr{avati onda im nije grijeh da se ona otkupi to su Allahove granice, pa ih ne prekora~ujte! A oni koji Allahove granice prekora~uju, to su oni koji su nepravedni!" /229/ "A ako je opet pusti, ona mu nije nakon toga (za brak) dopu{tena sve dok se ne uda za drugog mu`a Pa ako je ovaj pusti, onda njima dvoma nije grijeh da se jedno drugom vrate, ako misle da je Allahove propise izvr{avati to su Allahove granice koje On obja{java ljudima koji znaju."/230/

Ovaj ~asni ajet dokida obi~aj iz prvog perioda islama kada je ~ovjek mogao vratiti `enu dok je razvodni rok, makar je pustio sto puta{Budu}i da su time supruge bile o{te}ene, Allah je to sveo na trorijeko pu{tanje dopu{taju}i vra}anje nakon jednom ili dva puta izre~ene odluke, a potvr|uju}i to definitivnim tre}im iskazom Allah Uzvi{eni ka`e:

"Pu{tanje je dva puta, nakon ~ega se ili uz dobro zadr`ava, ili na lijep na~in razvod daje!" U poglavlju "Dokidanje povratka nakon trostrukog pu{tanja" Ebu-Davud navodi rije~i od Abbasa:

"Raspuci{tenice neka ~ekaju tri mjesec~na pranja; i nije im dopu{teno da kriju ono {to je Allah stvorio u matericama njihovim." Ove rije~i zna~e da mu{karac kada pusti `enu ima pravo da je vrati, pa makar to bilo i trorijekom, {to je potom dokinuto rije~ima:

.."Pu{tanje je dva puta..." Na ovaj na~in, pu{tanje tri puta je osigurano tako da nakon tre}eg pu{tanja nema opoziva dok se `ena ne uda za drugoga.

"..nakon ~ega se ili uz dobro zadr`ava, ili na lijep na~in razvod daje!" Ukoliko ~ovjek `enu pusti jedanput ili dvaput, dok traje razvodni rok - iddet, ima mogu}nost da je vrati u namjeri da to popravi ili dobro u~ini, ili da je ostavi dok ne prole taj rok, pa dole do kona~ne rastave i ona postane slobodna, s tim da se prema njoj mora korektno odnositi, da joj se ne u~ini nepravda niti bilo kakva {tetab{Ibn Ebi-Hatim prenosi od Ismaila ibn Semia, koji ka`e: - ^uo sam Ebu-Rezina kako ka`e: /340/ "Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, do{ao je neki ~ovjek i rekao: Allahov Poslani~, {ta ka`e{ za rije~i Allaha Uzvi{enog:

'nakon ~ega se ili uz dobro zadr`ava, ili na lijep na~in razvod daje!' Gdje je tre}e? On je odgovorio: Razvod na lijep na~in." U predanju Abda ibn Humejda, u njegovom komentaru stoji: /341/ "..Razvod na lijep na~in je tre}i."

"A vama nije dopu{teno uzimati bilo {ta od onoga {to ste im darovali." Dakle, nije vam dopu{teno da ih uz nemiravate i mu~ite kako bi se od vas otkupile onim {to ste im vi darovali, ili pak dijelom toga, jer Allah Uzvi{eni ka`e:

"smetnje im ne pravite da odnesu ne{to od onoga {to ste im dali, osim ako budu o~ito zgrijevile!" (4:19) Ukoliko pak `ena ne{to pokloni mu~u od svoga

vlastitog dobra, Allah Uzvi{eni nare|uje:

"A ako vam one, svojom voljom, od toga {to pok -lone, to s prijatno{j}u i ugodno{j}u u`ivajte" (4:4) Ukoliko se me|utim supru`nici zavade, pa `ena ne ispunjava obaveze prema mu~u ne podnose}i ga i ne sastaju}i se s njim, ona ima pravo da se otkupi onim {to joj je on dao Nema smetnje da ona to njemu dade, kao {to nema smetnje ni da on to primizato Allah Uzvi{eni ka`e:

"A vama nije dopu{teno uzimati bilo {ta od onoga {to ste im darovali, osim ako se njih dvoje pla{e da Allahove propise ne}e izvr{avati Ako se bojite da njih dvoje Allahove propise ne}e izvr{avati, onda im nije grijeh da se ona otkupi." Ako, me|utim, ona to ~ini bez razloga, pa zatra`i od njega da se otkupi, u vezi s tim postoji predanje Ibn-D`erira koje on navodi od Sevbana, koji ka`e da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /342/ "Ako neka `ena tra`i od mu~a razvod bez valjanog razloga, njoj je haram miris D`enneta." U predanju Ahmeda to se navodi od Ebu-Kilabe, a on spominje Ebu-Esma'a, Sevbanu i druge Ibn-D`erir to navodi s posebnim dodatkom: /343/ "jer one koje to ~ine spadaju u licemjere!" Veliki broj sljedbenika zdrave tradicije, kao i poznijih imama tvrde: "Nije dozvoljeno da `ena inicira rastavu osim u slu~aju velikog sukoba i netrpeljivosti `ene prema mu~u, kada je dozvoljeno da mu~ uzme otkupninu od nje." To oni argumentiraju rije~ima Uzvi{enog:

"A vama nije dopu{teno uzimati bilo {ta od onoga {to ste im darovali, osim ako se oni pla{e da Allahove propise ne}e izvr{avati." A zatim ka`u: "Rastava koju pokre}e `ena nema {erijatsku osnovu osim u ovom slu~aju, pa stoga nije dopu{teno postupati druga~ije bez ~vrstog dokaza." U osnovi to dakle nije dopu{teno Me|u onima koji zastupaju taj stav jesu Ibn-Abbas, zna~ajan broj tabiina te ve}ina drugih u~enjaka Malik i Evza'i ka`u: "Ako bi uzeo od nje ne{to i time joj napravio {tetu, bio bi du`an vratitiTa rastava je opoziva." Malik jo{ ka`e: "Mi smo ljude zatekli da tako rade." [afija, r.a., smatra da je dozvoljeno da `ena inicira razvod u slu~aju sukoba, a ukoliko su suglasni u tome, onda je to bolje Ovo je ujedno i stav svih sljedbenika [afi'je.

El-Buhari navodi predanje od Ibn-Abbasa: /344/ - Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, do{la je `ena Sabita ibn Kajsa ibn [emmasa i

kazala: "Allahov Poslani~e! Nemam primjedbi na njegovo pona{anje, niti vjeru, ali mrzim nepokornost (mu`u) u islamu." Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Ho}e{ li mu vratiti ba{~u?" "Da", kazala je ona "Uzmi ba{~u i pusti je!", rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem

Ibn-D'erir prenosi od Ibn-Abbasa koji je - kada ga je upitao Ikrime: "Je li bilo osnova za rastavu na inicijativu `ene?" - odgovorio: /345/ - Prvu rastavu na inicijativu `ene u islamu u~inila je sestra Abdullahe ibn Ubejja. Ona je do{la Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekla: "Allahov Poslani~e, mi nikako nismo jedno za drugo. Ja sam jedanput podigla zastor i ugledala ga u grupi ljudi, pa sam vidjela da je on najcrnji i najni`i, najru`nijeg izgleda!" Njen mu` je rekao: "Allahov Poslani~e! Dao sam joj najljep{u ba{~u koju sam imao, pa neka mi vrati ba{~u!?" "[ta ka`e{?]", upitao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem "Da", odgovorila je ona, "ako ho}e dat }u mu i vi{e!" Zatim ih je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rastavio.

U predanju imama Ebu-Abdullahha ibn Battu s lancem od Ibn-Abbasa stoji: /346/ - D'emila bint Sellil do{la je Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekla: "Ne korim ga zbog izgleda niti vjere, nego mrzim da mu postanem nepokorna po islamu." Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Ho}e{ li mu vratiti njegovu ba{~u?" "Da", odgovorila je ona. Poslanik je, potom, naredio "da on uzme ono {to joj je dao i ni{ta vi{e".

* * *

Ve}ina u~enjaka smatra da je dozvoljeno da mu` uzme naknadu od `ene ve}u od onoga {to joj je dao, {to temelje na op}em zna~enju rije~i Uzvi{enog:

"onda im nije grijeh da se ona otkupi", te rije~ima Omera ibn Hattaba ~ovjeku ~ija je supruga bila neposlu{na: "Pusti je i uzmi naknadu, pa makar men|u{u!" U drugom predanju stoji: "Uzmi, pa makar vrpca pletenice!" El-

-Buhari ka`e: "Osman je dopustio rastavu na inicijativu `ene, ali bez uzimanja vrpce pletenice." To zna{i da je dozvoljeno da od nje uzme bilo {to i bilo koliko od onoga {to ona ima i ne ostavi joj ni{ta osim vrpce za kosu. Ovaj stav zastupaju Ibn-Omer, Ibn-Abbas, dio tabiina, a to je tako|er i stav Malika, Lejsa, [afije i Ebu-Sevra. Za to se opredijelio i Ibn-D'erir.

Saradnici Ebu-Hanife ka`u: "Ako je inicijativa od nje, dozvoljeno je da uzme od nje ono {to joj je dao, ali ne i vi{e. Ako to bude vi{e, to je dopu{teno sudska. Ako je pak inicijativa od njeg, nije dopu{teno da od nje uzme bilo {to, a ako uzme, to se dopu{ta sudska." Ahmed, Ebu-Ubejd i Ishak ibn Rahevejh ka`u: "Nije dopu{teno da uzme vi{e nego {to joj je dao." To je i stav Seida ibn Musejjeba i drugih velikih tabiina. Ma'mer i Hakem ka`u: - Alija je govorio: "Od `ene koja inicira razvod nije dopu{teno uzeti naknadu ve}u od onoga {to joj je mu` dao." Evza'i tvrdi: "Suci ne dozvoljavaju de se od nje uzme vi{e nego {to joj je dano."

Ja mislim da se ovaj stav potkrepljuje navedenim hadisom s predanjem Katade, koji to navodi od Ikrime, a on od Ibn-Abbasa, u vezi sa slu~ajem `ene Sabita ibn Kajsa, kada mu je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio da od nje uzme ba{~u i ne uzima ni{ta vi{e. Isto tako, to se zasniva na predanju koje navodi Abd ibn Humejd, koji uz lanac Ata'a ka`e da Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, nije volio da se od nje uzme vi{e od onoga {to joj je dano, ukazuju}i na `enu koja inicira razvod. Zna~enje ajeta oni povezuju sa zna~enjem rije~i:

"onda im nije grijeh da se ona otkupi", tjod onoga koji joj je dao, budu}i da su prije toga rije~i:

"...A vama nije dopu{teno uzimati bilo {ta od onoga {to ste im darovali, osim ako se oni pla{e da Allahove propise ne}e izvr{avati. Ako se bojite da njih dvoje Allahove propise ne}e izvr{avati, onda im nije grijeh da se ona otkupi", tjza to. Tako je Rebi' ibn Enes ~itao rije~i:

"onda im nije grijeh da se ona otkupi" (to prenosi Ibn-D'erir). Zato poslije ovog ajeta ka`e:

"To su Allahovi propisi, pa ih ne naru{avajte! A oni koji Allahove propise naru{avaju, nepravedni su!"

Ekskurs: Ibn-Abbas smatra da se inicijativa `ene za razvod ne smatra razvodom, nego prekidom bra~ne veze. Naime, povodom predanja s lancem od Ibn-Abbasa u vezi sa ~ovjekom koji je pustio svoju `enu dva puta, a zatim se ona od njega odvojila dav{i mu naknadu, [afija ka`e da je on mo`e o`eniti ukoliko `eli, jer Allah Uzvi{eni ka`e:

"Razvod je dva puta..a ako se povrate..." [afija, tako|er, navodi predanje od Ikrime, koji je rekao: "Svaki postupak koji je vezan uz imovinu - nije razvod." To je predanje

od vladara vjernih Osmana ibn Affana i Ibn-Omera, a stav je i Tavusa, Ibn-Omera, Ahmeda ibn Hanbela, Ishaka ibn Rahevejha, Ebu-Sevra, Davuda Zahirije, te raniji stav [afije]To je i bukvalno zna~enje ajeta.

U vezi s rastavom na inicijativu `ene i njenu nak -nadu drugi ka`u da je to definitivan razvod (ba'in), izuzev u slu~aju da postoji namjera vi{e od toga kada se odre|uje prema namjeri To je stav Malika, Ebu-Hanife i njegovih u~enika, Sevrija, Evza'ija, Ebu-Usmana el-Bunejja i [afijin noviji stav, dok hanefije smatraju da je `ena pu{tena definitivno (ba'ina) ukoliko je mu` time mislio na jednorijeko ili dvorijeko pu{tanje, odnosno to izgovorio Ako je pak imao namjeru trorijeko pu{tanje, onda je to tako[afija, me|utim, ima i drugo mi{ljenje po kojem to ne predstavlja ni{ta ako nije izgovoren i dovoljno jasno.⁹¹

[erijatsko pitanje (mes'ela): U pogledu razvodnog roka - iddeta `ene koja se rastavila i dala naknadu postavlja se pitanje: da li se ona tretira kao razvedena, pa taj period traje tri ciklusa, ili za nju taj period traje samo jedan ciklus? Prvo mi{ljenje zastupaju: Omer, Alija, Ibn-Omer i dio tabiina Oni smatraju da je ovakva rastava pravi razvod koji ima

⁹¹ Ja bih rekao: Jednom prilikom postavljeno mi je pitanje od jednog brata "Da li je rastava na inicijativu žene koja da naknadu razvod ili prekid?" pa sam odgovorio: "Neka je hvala Allahu Uzvišenom, a blagoslov i mir na našeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem! Većina učenjaka smatra da je takva rastava definitivna (ba'in) na osnovi hadisa: "...uzmi bašču i pusti je!", te da nije samo prekid. Neki učenjaci, među kojima su i Ibn-Abbas, Osman ibn Affan i Ibn-Omer, od ashaba, te Ahmed ibn Hanbel, Davud Zahirija, Ishak ibn Rahevejh, Tavus, Šafija u prvom periodu, od imama i šerijatskih pravnika, mislili su da je to prekid jer Allah Uzvišeni kaže:

"Razvod može biti dva puta, pa se ili uz dobro zadržava, ili na lijep način razvod daje... ...pa ako je pusti, nije mu dopuštena dok se ne uda za drugog muža" (2:230). Kada bi davano otkupnine bilo razvod, razvod za koji nije dopušteno da se vrati dok se za drugog ne uda bio bi četvrti....!!!? Međutim, Allah nije zakonom odredio četvrti način razvoda.

Ibn-Kajjim kaže: "Da to nije razvod pokazuje i činjenica da je Allah Uzvišeni regulirao pitanje razvoda nakon seksualnog odnosa za koji se nisu ispunile tri odredbe koje su u suprotnosti s razvodom uz naknadu žene:

1. da muž ima pravo vratiti ženu, 2. da se smatra trorijekom, pa nije dopušteno nakon što se ispuni broj dok ne bude imala seksualni odnos s mužem, 3. da razvodni rok - iddet traje tri mjeseca pranja." Na osnovi jasnog teksta i konsenzusa utvrđeno je da u slučaju rastave na inicijativu i plaćanje naknade od žene nema pov -rata. U sunnetu i riječima ashaba utvrđeno je da u tom slučaju iddet traje jedno mjesечно pranje. Isto tako, tekstom Kur'ana utvrđeno je da je to dozvoljeno nakon puštanja dvorijekom, te trorijeka nakon toga, iz čega se jasno vidi da to nije razvod.

Ibn-Kajjim kaže: "Rastava na inicijativu i plaćanje naknade od žene smatra se prekidom bez obzira na izgovorenu riječ, pa čak ako je izgovorena riječ razvod."

Ako pažljivo pročitate naprijed navedeni tekst, vidjet ćete da rastava na inicijativu i davanje naknade od žene ne predstavlja razvod, nego prekid. Neka je hvala Allahu, Gospodaru svjetova!

razvodni rok kao i za druge raspu{tenice Drugi zastupaju drugo mi{ljenje, a Ibn-Omer je donosio rje{enja prema prvom mi{ljenju dok nije ~uo da Osman ibn Affan donosi rje{enja na osnovi drugog mi{ljenja, pa je to i sam prihvatio rekav{i: - Osman je najbolji i najznaniji me|u nama Abde navodi od Ubejdullaha, on od Nafija, a ovaj od Ibn-Omera, da je rekao: "Razvodni rok `ene koj se rastavila na svoju inicijativu i uz naknadu traje jedno mjesecno pranje." Ibn-Abbas ka`e: "Njen razvodni rok traje jedno mjesecno pranje." To isto zastupa i Ikrime, dok Ebban Ibn Osman i svi naprijed navedeni smatraju da je rastava na inicijativu i uz naknadu `ene samo prekid Oni to dokazuju predanjem Ebu-Davuda i Tirmizije, koji navode od Ibn-Abbasa: /347/ "@ena Sabita ibn Kajsa napustila je svog mu`a uz saglasnost Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je naredio da joj razvodni rok bude jedno mjesecno pranje." Zatim Tirmizi ka`e: "To je hadis hasengarib." Tirmizi prenosi tako|er od Rebije bint Mu'avvez bint Afra: /348/ "Ona je napustila mu`a u vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji joj je naredio da joj razvodni rok bude jedno mjesecno pranje." Tirmizi ka`e: "Ta~no je da joj je nare|eno da provede razvodni rok u trajanju od jednog mjesecnog pranja."

Ibn-Mad`e navodi predanje od Rebije bint Muavvez bin Afra, koja je rekla Ibadi ibn Velidu ibn Ubadi ibn Samitu kada je od nje zatra`io da mu ispri~a sve o svom slu~aju: - Napustila sam mu`a, zatim oti{la Osmanu i upitala ga: "Koliko mi traje iddet?" On je rekao: /349/ "Za tebe nema iddeta, ako to nije nedavno bilo, pa si u tom slu~aju du`na s njim ostati dok ne dobije{ menstruaciju." Zatim je rekla: "U vezi s tim ja slijedim presudu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u slu~aju Merjeme el-Mugalije, koja je bila udana za Sabita ibn Kajsa, pa ga je napustila."⁹²

Mes'ela: Po mi{ljenju ~etverice imama i ve}ine u~enjaka, ~ovjek kojega je napustila `ena uz naknadu ne mo`e je vratiti u toku razvodnog roka bez njenog pristanka, jer ona je dobila u posjed sebe time {to mu je dala naknadu Sufjan Es-Sevri ka`e: "Ako je

⁹² Ja bih rekao da je jasan dokaz onih koji kažu da je razvodni rok - iddet žene koja je napustila muža uz naknadu jedno mjesecno pranje. To potvrđuje stav onih koji kažu da napušta -nje muža od žene uz naknadu nije razvod, jer da je to razvod, razvodni rok bi trajao tri mjeseca pranja.

To, dakle, nije razvod, čak da je učinjen i uz izgovor riječi razvoda, budući da je namjera i sam čin napuštanje, a ne razvod. Naime, izgovor nema značaja ako je namjera jasna.

napu{tanje bilo bez izgovora rije~i razvod, to je rastava i on je ne mo`e vratitiAko je to nazvano razvodom, on je mo`e vratiti dok je u iddetu." Isti stav ima i Davud ibn Ali Zahiri.⁹³ Svi se sla`u da onaj koga je `ena napustila uz naknadu mo`e da je o`eni u toku iddeta.

Mes'ela: Isto tako, postoji razila`enje i u pogledu toga da li ~ovjek u toku iddeta mo`e po drugi put pustiti `enuPostoje tri mi{ljenja, a najispravnije je ono koje ka`e "da on to ne mo`e u~initi budu}i da ona posjeduje sebe i odvojena je od njega"

"To su Allahovi propisi, pa ih ne naru{avajte! A oni koji Allahove propise naru{avaju, nepravedni su!" Ovi propisi koje vam je propisao predstavljam Njegove granice, pa ne prelazite te graniceTo se potvr|uje u sahih hadisu: /350/ "Allah je, doista, postavio granice, pa ne prelazite ih, odredio stroge du~nosti, pa ne izostavlajte ih, odredio stroge zabrane, pa ne kr{ite ih, a o nekim stvarima nije govorio iz samilosti prema vama, a ne zbog zaborava, pa za njih ne pitajte!"

"A ako je opet pusti, ona mu se ne mo`e vratiti {to se ne}je za drugog mu`a udati." To zna{i}: ako ~ovjek pusti svoju `enu tre}i put nakon {to joj je dao razvod dva puta, ona je za njega haram dok se ne uda za drugog mu`a, tjdok ne stupi u legalan intimni odnos sa drugim mu`emAko bi s njom neko stupio u seksualni odnos izvan braka, pa makar i na osnovi zakletve, ona nije dopu{tena prvom, jer on joj nije mu`Isto je i u slu~aju ako se uda, pa mu` s njom ne bude imao seksualni odnos, jer ni tada nije dopu{tena udaja za prvoga mu`aMe|u {erijatskim pravnicima poznat je i stav Seida ibn Musejjeba, r.h., koji ka`e: "Svrha dopu{tenja prvome ostvarena je samim ~inom ugovora s drugim." U pogledu vjerodostojnosti ovog predanja od Seida ima primjedbi, budu}i da Seid ibn Musejjeb prenosi i suprotan stavNaime, Ebu-D`afer Ibn-D`erir, r.h., navodi predanje od Seida ibn Musejjeba, koji prenosi od Ibn-Omera, a ovaj od

⁹³ Ja bih dodao: Allah najbolje zna, a stav Sufjana es-Sevrija ispravniji je u pogledu vra{anja ako to on želi, budu}i da je napu{tanje uz naknadu rastava, pa joj mo`e pri{ti samo uz njen pristanak, tj. uz novi ugovor. Naime, nakon napu{tanja uz naknadu nema vra{anja, jer to je isto kao i u pogledu drugog dijela rije{ti kojima se odgovara onima koji ka`u da je napu{tanje uz naknadu razvod, što je navedeno na po{etku ovoga pitanja. To zna{ti: žena koja je napustila mu`u uz naknadu ne mo`e biti vra{ena u toku razvodnog roka - iddeta bez njena pristanka. Stoga, to zna{ti kao da Sufjan ka`e: "Ako smatraste da je napu{tanje uz naknadu razvod, onaj koji je razveden u toku iddeta mo`e vratiti svoju suprugu."

Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem: /351/ - U tom predanju govori se o ~ovjeku koji je o`enio `enu, a zatim je pustio prije nego je uop{je stupio s njom u seksualni odnosNju je, zatim, o`enio drugi ~ovjek, pa je pustio prije nego je s njom stupio u seksualni odnosPitanje je bilo: "da li se ona mo`e vratiti prvome?" Rekao je: "Ne, dok ona ne osjeti njegovu vodu i on njenu." Imam Ahmed navodi predanje s lancem od Salima ibn Abdullahe ibn Om-era, koji navodi od Seida ibn Musejjeba, a on od Ibn-Omera, koji prenosi od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem: /352/ "[ta u slu~aju ~ovjeka koji je imao `enu, pa je pustio, a zatim se ona udala za drugog ~ovjeka, koji je pusti prije nego je stupio s njom u seksualni odnos, pa se ona vrati prvome mu`u?" Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Dok ne osjeti njegovo sjeme!" Stoga je te{ko prihvati{ti da Seid ibn Musejjeb navede suprotno predanje i to bez utemeljenja! Allah to najbolje zna!

Ibn-D`erir prenosi od Ai{e: /353/ da je neki ~ovjek pustio svoju `enu tri puta, nakon ~ega se ona udala za drugog ~ovjekaOvaj ju je pustio prije nego je i dotaknuoAllahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, postavljeno je pitanje da li je dopu{teno da se vrati prvome mu`uOn je rekao: "Ne, dok drugi ne obavi s njom akt kao {to je prvi!" To navode El-Buhari, Muslim i En-Nesa'i putem Ubejdullahe ibn Omera al-Amrija.

Pod drugim mu`em misli se na onoga koji `eli tu `enu s namjerom da s njom stalno `ivi, kao {to je propisano u braku, a pod izrazom: ne misli se samo na spermuNaime, imam Ahmed i En-Nesa'i prenose od Ai{e, r.a., da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /354/ jer pretpostavlja seksualni aktAko je, me|utim, cilj drugog vjen~anja samo da omogu}i ponovnu udaju za prvoga mu`a, taj drugi se smatra "muhallilom", koji se prekorava i proklinje u hadisimaUkoliko on tu namjeru javno iznese pri sklapanju braka, brak je neva`e}i, prema mi{ljenju svih imama.

Hadisi o ~ovjeku koji `eni `enu da bi joj bio dopu{ten ponovni brak s prvim mu`em, i o ~ovjeku kojemu se to ~ini:

1. Od Ibn-Mes'uda navodi se direktno predanje od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: /355/ "Allah je prokleo `enu koja tetovira i onu koja se `eli tetovirati, `enu koja uple}e tule kose (stavlja perike) i onu kojoj se uple}u (stavljam perike), zatim ~ovjeka koji `eni

- `enu da bi joj time omogu}io ponovni brak s prvim mu`em, mu`a kojemu se ta usluga ~ini, te onoga koji uzima kamate i onoga od koga ih uzima!"
2. Od Alije ibn Ebi-Taliba navodi se: /356/ "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prokleo je onoga koji uzima kamatu i onoga od koga je uzima, njegove svjedoche i pisara; `enu koja tetovira i onu koja se tetovira radi ljepote; onoga ko sprje~ava da se daje sadaka (milostinja); muhallila i onoga kome ovaj ~ini usluguTo je zabranjeno jo{ od Nuha! /Prenosi imam Ahmed./
3. Od D`abira, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prokleo muhallila i onoga kome tu uslugu ~iniHadis je slab; navodi ga Tirmizi.
4. Od Ukbe ibn Nafia navodi se da je: /358/ Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao: "Ho}ete li da vas obavijestim o posu|enom jarcu?" Odgovorili su: "Da!" Tada je rekao: "To je muhallil! Allah je prokleo muhallila i onoga kome se to ~ini!" / Navodi ga jedino Ibn-Mad`e./
5. Od Ibn-Abbasa navodi se: /359/ "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prokleo je i muhallila i onoga kome se to ~ini." /Prenosi Ibn-Mad`e./
6. Ebu-Bekr ibn Ebi-[ejbe navodi predanje s lancem od Omara ibn Hattaba, koji ka`e: "Muhallil, a i onaj kojemu to ~ini, ne}e biti doveden meni, a da ga ne kamenujem." Od Osmana ibn Affana navodi se da mu je tu`en neki ~ovjek koji je o`enio neku `enu da bi je u~inio dopu{tenom - halal njenom prvome mu`u, pa ih je on rastavioOvako se prenosi od Alije ibn Abbasa i vi{e ashaba, radijallahu anhum.

"A ako je pusti", tjdrugi mu`nakon {to je s njom imao seksualni odnos,

"onda njima dvoma nije grijeh da se jedno drugome vrate", tj`ena i njen prvi mu` "...ako misle da je Allahove propise izvr{avati", tjda }e u dobru zajedno `ivjetiMud`ahid ka`e: "Ako misle da njihov brak ne}e biti obmana i tama."

"To su granice Allahove", tnjegovi zakoni i odredbe "koje On obja{ -java", tjobrazla`e "ljudima koji znaju".

U pogledu `ene koja se uda drugi put, nakon prvog ili drugog pu{tanja i prolaska razvodnog roka - iddeta iz razvoda s prvim mu`em, te pu{tanja od drugog mu`a i zavr{etka razvodnog roka - iddeta, a zatim njenog povratka

prvome mu`u, postavlja se pitanje: da li se njemu vra}a s pravom na rastavu samo onoliko koliko mu je puta ostalo od prethodnog braka (ukupno tri puta), {to je stav imama Malika, [afije i Ahmeda, ili drugi brak poni{tava sve {to je bilo prije njega, te se vra}a prvome mu`u sa svim pravima, {to je stav Ebu-Hanife i njegovih u-enikaKao dokaz za to oni isti~u: ako je drugi mu` poni{tio sve prije definitivnog razvoda, normalnije je da poni{ti sve {to je ispod togaAllah to najbolje zna!

وَإِذَا لَطَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْعَنْ أَجَاهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
يُعَرُّفُ أَوْ سَرُّهُنَّ بَعُونَ مَعْرُوفٌ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لِتَعْذِيدِهِ وَمَنْ يَفْعُلُ
ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَخْذُنَوْا إِيمَانَ اللَّهِ هُنْ رَا وَأَذْكُرْ رَأْنِقَمَتَ
اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَبِ وَأَحِكَمْتَ يَعْظِمُكُمْ بِهِ
وَأَقْوَمُ اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِ ⑩

"Kada pustite `ene, pa one ispune svoj razvodni rok, tada ih ili na lijep na-inzadr`ite, ili velikodu{no otpremiteI ne zadr`avajte ih nanose}i im {tetu, a onaj ko tako postupi, u~inio je nasilje sebi! Ne poigravajte se Allahovim propisima i sjetite se blagodati Allahove prema vama i {to vam je objavio Knjigu i mudrost kojom vas savjetuje! Allaha se bojte i znajte da Allah sve zna!"/231/

Allah Uzvi{eni nare|uje ljudima da budu dobri kada neko od njih pusti `enu na na-in koji pretpostavlja mogu}nost opozivaKada prole razvodni rok i ostane samo toliko da se omogu}ava vra}anje, ~ovjek treba ili zadr`ati `enu, tjvratiti je na lijep na-in u nepovredivost bra{nog `ivota pokazuju}i javno da je vra}a i da `eli s njom `ivjeti na op}e dobro, ili je pustiti, tjostaviti dok ne prole razvodni rok, pa je izvesti iz svoga doma na lijep na-inAllah Uzvi{eni ka`e: "I ne zadr`avajte ih da biste im u~inili {tetu!" Ibn-Abbas i dio tabiina ka`u: "Kada se pribli`i kraj razvodnog roka `ene, mu` je vra}a ometaju}i je da ne ode za drugoga, zatim je ponovo pu{ta i ostavlja u razvodnom roku itdkako bi joj ovaj rok bio {to du`i." Allah je to zabranio i zaprijetio:

"jer onaj ko tako postupi, u~inio je nasilje sebi!" tim svojim suprotstavljanjem Allahovoj zapovijedi.

"Ne poigravajte se propisima Allahovim!" U vezi s ovim rije~ima Ubade ibn Samit obja{java: - U vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem,

~ovjek bi rekao drugome: "Tvoja supruga je moja kjerka!", a zatim bi rekao: "[alio sam se]" "Ona je oslobođena robinja!" A zatim: "[alio sam se]" Zato je Allah Uzvi{eni objavio:

"Ne poigravajte se propisima Allahovim!" Allahov Poslanik, salla - llahu alejhi ve sellem, u vezi s tim ka`e: /360/ "Ko izgovori tri stvari u {ali ili ne, one za njega va`e: razvod, oslobođanje roba i brak!"

"..i neka vam je na umu blagodat koju Allah daje!", tј{alju}i vam Svoje poslanike sa uputom,

"i Knjiga i mudrost koju vam objavljuje", tji sunnet; "kojom vas savjetuje", tjnare|uje vam i zabranjuje.

"Bojte se Allaha!", tju svemu {to ~inite i ne ~inite.

"I znajte da Allah sve dobro zna!" Allah upozorava da se Njemu ne mogu sakriti ni va{e tajne ni javne stvari, i da }e vas nagraditi, odnosno kazniti za to!

وَإِذَا طَلَقْتُمُوهُنَّ أَن يَنْكِحُنَّ أُرْجَاهُنَّ إِذَا تَرَضُوا بَيْنَهُمْ
أَجَاهُنَّ فَلَا تَعْصِمُوهُنَّ أَن يَنْكِحُنَّ أُرْجَاهُنَّ إِذَا تَرَضُوا بَيْنَهُمْ
بِالْمَرْفُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَمْ أَرْجَى اللَّهُ وَأَطْهَرُهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾

"A kada pustite `ene pa ispune njihov razvodni rok, ne ometajte ih da se udaju za mu`eve svoje, kada se slo`e da lijepo `ive! Ovim se savjetuju oni me|u vama koji vjeruju u Allaha i drugi svijet Tako vam je ~ednije i ~estitije A Allah zna, a vi ne znate." /232/

Ali ibn Ebi-Talha navodi od Ibn-Abbas: - Ovaj je ajet objavljen u vezi s ~ovjekom koji pusti svoju `enu jednom ili dva puta, pa joj prole razvodni rok, a on je potom nastoji o`eniti i vratiti, {to i `ena `eli, ali joj to ne dozvoljavaju njeni staratelji Allah je zabranio da joj to oni spre~avaju Ovo je stav dijela tabiina, a pokazuje da se `ena ne mo`e sama udati, nego da mora imati staratelja U predanju stoji: /361/ "Nema braka bez smjernog staratelja i dva pravedna svjedoka." U vezi s ovim pitanjem postoje razmimoila`enja me|u u~enjacima, {to smo utvrđili u "Knjizi odredbi/El-Ahkam", Allahu hvala!

U hadisu koji navodi Tirmizi kao sahih u verziji od Ma'kala ibn Jessara stoji /362/ da je on udao svoju sestru za jednog muslimana u vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa je ona jedno vrijeme kod njega bila, a zatim je on pustio i nije je vratio do kraja isteka razvodnog roka Potom se

ponovo u nju zaljubio, kao i ona u njega, i bio je me|u onima koji su je prosili Tada mu je on rekao: "Luke' ibni Lukke'! Po~astio sam te i o`enio njom, pa si je pustio! Tako mi Boga, ne}e ti se nikada vratiti." Znaju{i njegovu potrebu za njom i njenu potrebu za njim, Allah je objavio slijede}e:

. . .
"Kada pustite `ene i njihov razvodni rok prole..do rije|i ...a vi ne znate" Kada je Ma'kal to ~uo, rekao je: "Slu{am i pokoravam se Gospodaru svome!", a zatim ga je pozvao i rekao: "O`enit }u te i po~astititi!", A Ibn-Merdevejh tome dodaje: "I u~init }u kefaret za svoju zakletvu!"

"Ovim se savjetuju oni me|u vama koji vjeruju u Allaha i drugi svijet", tjna vama je da ne spre~avate `ene da se udaju za svoje mu`eve kada se na lijep na~in slo`e, ako vjerujete u Allaha i Njegov zakon i bojite se od kazne na drugom svijetu.

"To vam je bolje i ljep{e", tјbolje je da slijedite Allahov zakon pri vra}anju {ti -}enica njihovim mu`evima i izbjegavate zagri`enost u tome, bolje je za vas i ~istije za va{a srca.

"Allah zna" u ~emu je dobro {to vi radite i {to ne radite, "dok vi to ne znate".

* وَالْوَالِدَاتُ

رِضِيَ عَنْ أُولَادِهِنَ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتَمَّ الرَّضَاةَ وَعَلَى
الْمُلْوَدِ لَهُ رِزْقُهُنَ وَكَسْوَهُنَ بِالْمَعْرُوفِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
لَا تُنْصَارَ وَلَدَهَا وَلَا مُلْوَدَ لَهُ وَلَدَهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
فَإِنْ أَرَادَ أَهْلَافًا لَا عَنْ تَرَاضِّهِمْ مَا وَتَشَاءُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدُمْ
أَنْ تَسْتَرِضِعَا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا يَتَمَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَعْمَلُونَ بِصَيْرٌ ﴿٣٣﴾

"Majke neka doje djecu svoju punu dvije godine ako `ele da dojenje bude potpuno! Otac djeteta du`an je hraniti ih i odijevati na uzoran na~in Niko se ne zadu`uje iznad mogu}nosti svojih: majka ne smije nanijeti {tetu zbog djeteta svoga, a ni otac zbog svoga djeteta! Nasljednik ima sli~ne obaveze Zato, ako njih dvoje na lijep na~in i po dogovoru odlu~e dijete odbiti, nisu grje|ni! A ako za`elite svojoj djeci dojilje na}i, nije vam grijeh kada predate ono {to na lijep na~in ho}ete dati Bojte se Allaha i znajte da Allah dobro vidi {to vi

radite!"/233/

Allah Uzvi{eni upu}uje majke da doje svoju djecu puni period dojenja, a to je dvije godine, nakon ~ega nema potrebe za dojenjemU tom smislu, ka`e:

"ako `ele da dojenje bude potpuno!" Ve}ina imama smatra da srodstvo po mlijeku nastaje samo ako je dijete mla{e od dvije godineStoga, ako dijete starije od dvije godine doji istu dojilju ne postaju brat ili sestra po mlijekuU poglavljju "O onome {to je navedeno da se dojenjem u uzrastu ispod dvije godine ostvaruje srodstvo po mlijeku", Tirmizi navodi predanje od Ummi-Seleme, koja ka`e: Allahov Poslanik je rekao:/363/ "Dohenje kojim se stje~e srodstvo po mlijeku samo je ono kojim se zasiti iz dojke u razdoblju prije odbijanja." Ovo je hasen-sahih hadisPrema ve}ini poznavalaca ovoga pitanja me|u ashabima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, te drugim autoritetima, samo dojenje u razdoblju prve dvije godine `ivota povla{i sobom srodstvo po mlijeku, dok se u periodu nakon dvije godine uzrasta djeteta to ne uzima u obzirOvaj hadis prenosi samo Tirmizi, a njegovi prenosioci odgovaraju uvjetima El-Buharije i Muslima.

Rije~i "iz dojke", zna~e "iz mjesta dojenja u periodu ispod dvije godine" pri ~emu se misli na uzrast djeteta koje doji, kao {to stoji u hadisu koji prenosi Ahmed od Berra'a ibn Aziba, koji ka`e: - Kada je umro Ibrahim, sin Vjerovjesnikov, on je rekao: /364/ "Moj sin je umro kao dojen~, pa }e on imati dojilju u D`ennetu!.."Tako prenosi El-Buhari od [u'betaNjegov sin je, naime, imao godinu i deset mjeseci, pa je zato rekao "Imat }e dojilju", tjtamo }e dovr{iti period dojenjaDarekutni navodi predanje od Ibn-Abbasa, koji ka`e: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: /365/ "Srodstvo po mlijeku nastaje samo dojenjem u periodu od dvije godine." (Ja bih rekao: to prenosi Malik u "Muvetta'u" od Ibn-Abbasa kao i Ed-Dareverdi i dodaje /366/ "Ono {to je preko dvije godine, to ni{ta ne predstavlja" i to je ispravnije.) Ebu-Davud et-Tajalisi prenosi od D`abira da je rekao: - Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: /367/ "Nema dojenja nakon odbijanja i nema siro~eta nakon puno-ljetnosti." Prava potvrda ovog hadisa nalazi se u rije~ima Allaha Uzvi{enog:

"i odbija ga u toku dvije godine, pa nek bude zahvalan Meni..." (31:14), a zatim: "nosi ga i odbija od dojenja nakon trideset mjeseci"(46:15)

Stav da se dojenje ne uzima u obzir nakon dvije godine prenosi se od Alija, Ibn-Abbasa, Ibn-Mes'uda, D`abira, Ebu-Hurejra, Ibn-Omera, Ummi-Seleme, Seida ibn Musejjeba, Ata'a i ve}ine u-enjakaTo je stav [afije, Ahmeda, Ishaka, Sevrija, Ebu-Jusufa, Muhammeda i Malika u jednoj verzijiMalik ka`e: "Ako se dijete odbije prije dvije godine, pa ga `ena doji nakon odbijanja, to se ne uzima u obzir budu}i da mu je to kao hrana." To je predanje od Evza'ijaOd Omera i Alije prenosi se da ka`u: "Nema dojenja poslije odbijanja!", a pretpostavka je da oni ovdje misle na dvije godineIsto tako, ve}ina u-enjaka ka`e: "Bez obzira da li bilo odbijeno ili ne", a pretpostavlja se da misle na sam ~in, kao {to ka`e MalikAllah to najbolje zna!

[to se ti~e mi{ljenja Ai{e u pogledu starijeg djeteta, da to uti~e na srodstvo po mlijeku, ona to dokazuje hadisom Salima, roba Ebi-Huzejfe, kada je /368/ "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio supruzi Ebu-Huzejfe da ga zadoji, iako vi{e nije bio mali, tako da joj je nakon toga slobodno dolazio." To su druge supruge Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, odbile, smatraju}i to posebnim slu~ajemTo je stav ve}ine u-enjakaArgument ve}ine u-enjaka u koje spadaju: ~etiri imama, sedam {erijatskih pravnika, veliki ashabi, te druge supruge Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, (osim Ai{e), jeste predanje koje stoji u dva "Sahiha", a navodi se od Ai{e, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /369/ "Gledajte ko }e vam biti bra}{a, jer je dojenje stvar gladi!" O pitanjima dojenja, posebno dojenja starijeg djeteta, bit }e vi{e govora uz ajet:

"i pomajke va{e koje su vas dojile" (4:23).

"Otar djeteta du'an je hraniti ih i odijevati na uzoran na~in." O~evi djece du`ni su izdr`avati njihove majke i osiguravati im odje}u na uzoran na~in, tju skladu s obi~ajima u mjestu gdje `ive, bez pretjerivanja ili {krtarenja i u skladu sa svojim mogu}nostima i imovinomAllah Uzvi{eni ka`e:

"Neka imu}ni prema bogatstvu svome tro{i, a onaj koji je u oskudici, prema tome koliko mu je Allah dao, jer Allah nikoga ne zadu`uje vi{e nego {to mu je daoAllah je sigurno poslije tegobe last dati." (65:7) Ed-Dahhak ka`e: "Ako ~ovjek pusti suprugu, a s njom ima dijete koje ona doji, on je du`an

izdr`avati je i odijevati na uzoran na~in."

"Majka ne smije nanijeti {tetu zbog djeteta svoga", tjtima {to }e ga odvojiti od sebe kako bi nanijela {tetu njegovom ocu koji }e ga odgajatiOna, naime, nema pravo odvajati ga od sebe dok mu ne da mlijeko, bez kojeg naj~e{}e ne mo`e `ivjetiTek nakon toga, ona ga mo`e od sebe odstraniti ukoliko `eli s tim da ne u~ini {tetu njegovom ocuOta takoder nema pravo oduzeti dijete od njegove majke kako bi joj nonio {tetuStoga Allah Uzvi{eni ka`e:

"a ni otac zbog svog djete - ta...", tjni on neka ne uzima dijete od nje kako bi joj {tetu nonioTo navode dio tabiina te neki drugi u~enjaci.

"Nasljednik ima sli~ne obaveze." On ima obaveze sli~ne onima koje ima i otac djeteta u pogledu tro{kova za majku djeteta, zadovoljavanja njenih prava i nenano{enja joj bilo kakve {teteTo je mi{ljenje ve}ineTo navode kao argument i sljedbenici Ebu-Hanife i Ibn-Hanbela, koji smatraju da su i ro|aci obavezni jedni druge izdr`avati, a prenosi se i od Omera ibn Hattaba i ve}ine pripadnika zdrave tradicije, to se preferira na osnovi hadisa Semure, koji se navodi direktno od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: /370/ "Ko bude imao kao roba bli`eg ro|aka - mahrema, du`an je oslobođiti ga." Usto navodi da dojenje poslije dvije godine ponekad mo`e biti i {tetno za dijete, bilo u fizi~kom ili psihi~kom smislu Od Alkame se prenosi da je Allahov Poslanik video `enu kako doji dijete starije od dvije godine, po joj je rekao: "Nemoj ga dojiti!"

"Zato, ako njih dvoje na lijep na~in i po dogovoru odlu~e dijete odbiti, nisu grje{ni!" To zna{i, ako se oni sla`u da ga odbiju prije dvije godine i u tome vide njegovo dobro, tada nisu grje{niU tom slu~aju ne treba da taj stav zauzme jedno mimo drugog, ili to nametne drugome bez dogovora To je alternativno rje{enje za dijete, odnosno obaveza da se gleda njegov interes kao vid milosti Bo`ije prema Njegovim robovima, jer On upozorava roditelje i upu}uje ih da vode ra~una o svojim interesima, kao i interesima djetetaU poglavljju "Et-Talak" (Razvod) Allah Uzvi{eni ka`e:

"a ako vam djecu doje, onda im dajte zaslubnu nagradu sporazumijevaju{i se me|usobno na lijep na~inA ako nastanu razmirice, u tom slu~aju }e druga dijete dojiti." (65:6)

"A ako za`elite svojoj djeci dojilje

na}i, nije vam grijeh predati ono {to na lijep na~in ho}ete dati." Ako se oni slo`e da otac od dojilje uzme dijete zbog odre|enog razloga, nema smetnje da on dojilji na lijep na~in da naknadu za njen dotada{nji trudU tom slu~aju njegovo dijete }e dojiti druga uz nadoknadu, u skladu s lijepim opholenjem.

"Bojte se Alla! ", u svakoj situaciji,

"i znajte da Allah dobro vidi ono {to vi radite"Ovim je re~eno da se Njemu ne mo`e ni{ta sakriti, ni rije{i ni djela.

وَيَذْرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرًا فَإِذَا بَلَغُنَ
أَجَاهُهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ بِالْمُعْرُوفِ وَاللَّهُ يِمَّا
عَمِلُوكُمْ خَيْرٌ ﴿١٦﴾

"Oni koji od vas umru ostavlja{ju{i `ene svoje, `ene su du`ne ~ekati ~etiri mjeseca i deset danaI kada one ispunе propisani rok, vi niste grje{ni za ono {to one po propisu uradeA Allah dobro zna ono {to vi radite." /234/

Ovo je zapovijed od Allaha Uzvi{enog `enama ~iji mu`evi umru da rok ~ekanja provedu u trajanju od ~etiri mjeseca i deset no}iOva odredba odnosi se podjednako na `ene koje su imale seksualni odnos kao i one koje nisu, te o tome postoji konsenzusOsnov na kome se zasniva obuhva}anje `ena koje nisu stupile u seksualni odnos jeste op{i smisao ajeta, te hadis koji prenosi imam Ahmed, prire|iva{i Sunena, te kojega Tirmizi smatra za sahih: /371/ - Ibn-Mes'udu je postavljeni pitanje u vezi s ~ovjekom koji je o`enio neku `enu, pa zatim umro prije nego je s njom stupio u seksualni odnos a nije joj vjen~ani dar (mehr) odredioTo pitanje su mu postavili vi{e puta"Odgovorit }u na osnovi svog mi{ljenja", ka`e on, "pa ako bude ispravno, to je od Allaha, a ako bude pogre{no, to je od mene i {ejtanaAllah i Njegov Poslanik su ~isti od togaNjoj pripada puni iznos mehra." U drugoj verziji stoji: "Njoj pripadaju odgovaraju{ja naknada bez umanjenja ili pove}anja, te rok ~ekanja - iddet i nasljedstvo." Ma'kal ibn Jesar el-E{d'e'i tada je ustao i rekao: "^uo sam da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tako presudio u slu~aju Buru'e bint Va{ik", a na to se Abdullah jako obradovao! U jednoj

verziji stoji: /372/ - Zatim su ustali ljudi iz plemena E{d`e' i kazali: "Svjedo~imo da je Allahov Poslanik u skladu s tim presudio u slu~aju Buru'e bint Va{ik!" Iz toga se izuzima samo `ena kojoj je mu` umro dok je u drugom stanju jer njen rok ~ekanja - iddet traje do kraja trudno)e, makar se to dogodilo na trenutak nakon njegove smrti To je u skladu s op}im zna~enjem ajeta:

"a trudne `ene imaju rok ~ekanja sve dok ne rode" (65:4), te sa sunnetomNaime, u hadisu Sebi'e el-Eslemije, koji je zabilje`en u El-Buharijinom i Muslimovom "Sahihu" u vi{e verzija, stoji: /373/ "da je umro njen mu`, Sad ibn Havle, dok je bila trudna, pa je ona uskoro nakon njegove smrti rodila", a u drugom predanju "pa je rodila nekoliko no}i po njegovoj smrti", pa kada joj je pro{lo pranje poslije poroda, pripremila se za vjeridbu Kod nje je do{ao Ebu-Senabil ibn Ba'kek i rekao joj: "Vidim da si se dotjerala, kao da se ho}e{ udati!?" Tako mi Boga, ne mo`e{ se udati dok ti ne prole ~etiri mjeseca i deset dana!" Kada mi je to rekao, opremila sam se i oti{la Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i upitala o tome On mi je dao fetvu - sud da sam postala slobodna ~im sam rodila i kazao da se udam ako mi se uka`e prilika!

Od toga se izuzima supruga ako ima status robinje budu{i da je njen rok ~ekanja pola roka slobodne `ene, tjdva mjeseca i pet no}i - prema mi{ljenju ve}ineNaime, ako je njen razvodni rok u normalnim uvjetima polovina, tako je i u slu~aju ~ekanja poslije smrti.⁹⁴

Ima u~enjaka poput Muhammeda ibn Sirina i nekih zahirijskih, koji izjedna~avaju slobodne `ene i robinje u ovom pitanju na osnovi op}eg zna~enja ajeta, odnosno zato {to je rok ~ekanja stvar konstitucije ~ovjeka, u kojoj su stvorenja formalno identi~na.

Seid ibn Musejjeb te neki drugi navode da je mudrost {to je rok ~ekanja u slu~aju smrti mu`a ~etiri mjeseca i

⁹⁴ Ja bih rekao: Ako se robinja ka~java polovinom kazne, to ne zna~i da ~e njen iddet biti upola manji... budu{i da status slobodne žene nije isti kao i status robinje. Međutim, materica slobodne žene ne razlikuje se od materice robinje. Kada se meleku naredi da udahne duh u zametak slobodne žene, to se ne razlikuje od robinje. Vrijeme razvoja ploda, od sperme do zakvačka, odnosno komada mesa, jednak je i kod slobodne žene i kod robinje. Cilj je zakonodavca, međutim, određenje pripadnosti djeteta, tj. ~ije je dijete? Prema tome, budu{i da se periodi razvoja ploda ne razlikuju u smislu stvaranja, nema osnove za razliku roka ~ekanja slobodne žene od roka robinje. Ako tu Allah Uzvišeni nije uspostavio razliku, nego je to naveo općenito, ni Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ne obavejstava nas da iddet robinje traje polovinu iddet slobodne žene - postavlja se pitanje: na ~emu se to zasniva mišljenje o dva razli~ita roka ~ekanja - iddet? Uporedba ovog roka sa serijatskim kaznama ovdje je uporedba sa razlikom, što se jasno vidi!

deset no}i u tome {to postoji vjerovatno)a za~e)a u materici Ukoliko se sa~eka, ono }e se iskazati U hadisu Ibn-Mes'uda u oba Sahiha, i u nekim drugim zbirkama, stoji: /374/ "Stvaranje svakoga od vas traje u trbuhu majke njegove ~etrdeset dana kao sperma, zatim isto toliko kao zakva~ak, zatim isto toliko kao komad mesa (plod), a zatim se {alje melek da u njega udahne du{u." Ova tri perioda po ~etrdeset dana predstavljaju ~etiri mjeseca, a deset dana nakon toga je za pojavu pokreta nakon udahnjivanja du{e zato imam Ahmed smatra da je rok ~ekanja - iddet majke djeteta - rok slobodne `ene, jer je ona postelja - kao i slobodne.⁹⁵ Imam Ahmed prenosi od Amra ibn Asa da je rekao: /375/ "Ne komplicirajte nam sunnet na{eg Vjerovjesnika jer rok ~ekanja majke djeteta, ukoliko umre njen gospodar, traje ~etiri mjeseca i deset dana!" Bilje`e ga, takoler, Ebu-Davud i Ibn-Mad`e.

"I kada one ispune propisani rok, vi niste grje{ni za ono {to one po propisu uradeA Allah dobro zna ono {to vi radite." Iz ovoga se mo`e zaklju~iti da je du`nost da se za `enu ~iji je mu` umro ograni~i period `alosti u vremenu trajanja iddet. U dvjema zbirkama vjerodostojnih hadisa u vi{e verzija se navodi od Ummi-Habibe i Zejnebe bint D`ah{, majke vjernika, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /376/ "@eni koja vjeruje u Allaha i Sudnji dan nije dopu{teno `aliti za nekim preko tri dana, izuzev u slu~aju smrti mu`a, kada je ovaj rok ~etiri mjeseca⁹⁶ i deset dana." U ova se Sahiha, takoler, navodi predanje od Ummi-Seleme: /377/ da je neka `ena rekla: "Allahov Poslani~e! Mu` moje kjeri je umro, pa se ona `ali {to ne smije o~i premazati surmom!" On je rekao: "Ne!" Navodi se da je to rekao dva ili tri puta, a zatim: "Ona treba da ~eka ~etiri mjeseca i deset dana Neke od vas su u doba paganstva ~ekale po godinu dana!"

Rije~ **"`alost"** ovdje zna~i izbjegavanje mirisa, obla~enja odje}{e koja privla~i mu{karce, upotreba nakita i slPo op}em mi{ljenju svih, to je du`nost u periodu ~ekanja nakon smrti,

⁹⁵ Ja bih rekao: Status slobodne žene isti je kao i status robinje, ~iji se rokovi ~ekanja - iddet ne razlikuju. Ako je robinja supruga roba ili majka djeteta, njen rok ~ekanja isti je kao i kod slobodne žene, budu{i da im je i trajanje konstituiranja ploda isto. Postavlja se pitanje: da li ropa{tvu/ubudijet/mijenja konstituciju...?

⁹⁶ Ja bih dodao: Za ženu koja je ožalošćena nije propisana posebna odjeća, pa će ona nositi uobi~ajenu odjeću izbjegavajući dotjerivanje. A što se tiče uvjerenja da ožalošćena žena mora nositi crnu odjeću, to je pogrešno i haram...

dok nije obaveza u razvodnom roku s mogu}no{ju opozivaU pogledu obaveznosti u razvodnom roku kona~nog pu{tanja (ba'in) postoji i drugo mi{ljenje, tјda je `alost obavezna za sve `ene, maloljetne ili starije, slobodne ili robinje, muslimanke ili nevjernice, {to implicira op}e zna~enje ajetaSevri i Ebu-Hanife od toga izuzimaju nevjernicu zbog samog nevjerstva i maloljetnicu zbog nepostojanja obaveznosti.

"I kada one ispune propisani rok", tjkada im prole iddet, "nije vam grijeh", tјnjihovim starateljima,

"vi niste odgovorni za ono {to one, po zakonu, urade", tјda se uljep{aju i dotjeraju, te se nastoje udatii to je zna~enje rije~i (**uobi~ajeno, po propisu**), kako ka`e Ibn-Abbas.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةٍ
السَّاءِءُ أَوْ أَكْنَتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلَى اللَّهِ أَنْكُمْ سَتَذَكَّرُ وَنَهَنَ وَلَكُنْ
لَا تَوَاعِدُوهُنَّ سِرًا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قُلْ لَا مَعْرُوفٌ وَلَا عَرِيزٌ مَوْعِدَةٌ إِنَّكُمْ كَاجْ
حَتَّىٰ وَلِمَ الْكِتَابِ أَجَلٌ وَأَغْلَوْا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَإِذَا حَدَّرُوا
وَأَغْلَوْا أَنَّ اللَّهَ غَافِرٌ حَلِيمٌ
⑩

"I nije vam grijeh ako tim `enama na znanje date da }ete ih vi zaprositi, ili ako to u du{ama svojim krijeteAllah zna da }ete o njima misliti, ali im potajno ni{ta ne obe}avajte, nego im samo zborite dozvoljeni govor! ne odlu~ujte se na brak prije nego {to propisano vrijeme za ~ekanje ne iste~e; i imajte na umu da Allah zna {ta je u du{ama va{im, pa Ga se pri~uvajte, i znajte da Allah pra{ta i da je blag."/235/

Allah Uzvi{eni ka`e:

"I nije vam grijeh ako tim `enama na znanje date da }ete ih vi zaprositi." Misli se: u toku njihovog razdoblja ~ekanja (iddeta) nakon smrti mu`a, bez obznanjivanjaOd Ibn-Abbasa se navodi da to treba u~initi na indirektan na~in, kao {to su izjave: "@elim se o`eniti" ili "Volim takvu i takvu `enu", {to joj se ka`e na na~in kako je uobi~ajenoSve dok je ona u roku ~ekanja, ne mo`e joj otvoreno ponuditi brakIsti je slu~aj i s razvedenom `enom, kojoj se mo`e na isti na~in obznaniti prosidba..Tako je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao Fatimi bint Kajs kada je nju pustio njen mu` Ebu-Amr ibn Hafs tre}i put, narediv{i joj da razvodni rok provede u ku}i sina Ummi-Kulsum: /378/ "Kada bude{ slobodna, izvijesti me!"

Kada je postala slobodna od braka, on je vjeri za Usame ibn Zejda, svoga roba, i zatim je uda za njega[to se ti~e razvedene `ene,⁹⁷ nema razila`enja u tome da nije dopu{teno nikome osim njenom mu`u obznaniti vjeridbu s njom, niti joj na indirektan na~in ukazati na toAllah to najbolje zna!

"...ili ako to u du{ama svojim krijete", tjako u sebi krijete da ih `elite vjeritiTo je sli~no rije~ima Allaha Uzvi{enog:

"Gospodar twoj doista zna ono {to grudi njihove taje i ono {to oni na javu iznose" (27:74), ili ako to u du{ama svojim krijeteZato ka`e:

"Allah zna da }ete o njima misliti" u du{ama svojim, pa vam stoga uklanja smetnjeZatim ka`e: "ali im potajno ni{ta ne obe}avajte" Ibn-Abbas ka`e: - To zna~i: nemoj joj govoriti: "Ja sam zaljubljenObe}aj mi da se ne}e{ udati za drugoga" i slu toku razvodnog roka jer je to Allah zabranio.

"...nego im samo zborite dozvoljeni govor!", tјgoverite im ono {to je dopu{teno pri ponudi braka, da ka`u staratelju: "Nemoj me izostaviti za nju, pa da me ne obavijesti!" To prenosi Ibn Ebi-Hatim.

"I ne odlu~ujte se na brak prije nego {to propisano vrijeme za ~ekanje ne iste~e." To zna~i: ne sklapajte brak prije isteka iddeta - razvodnog rokaU~enjaci se sla`u da nije valjano sklapanje braka u periodu razvodnog roka - iddeta, ali se razilaze u pogledu statusa ~ovjeka koji o`eni `enu u toku ovog roka i stupi s njom u seksualni odnos, s obzirom da }e brak biti neva`e}iPostavlja se pitanje: da li mu je zauvijek zabranjena `enidba s njom ili ne? Postoje dva mi{ljenja, a ve}ina smatra da mu nije haram, nego da je mo`e vjeriti kada prole njen razvodni rok.

Imam Malik smatra da mu je taj brak zauvijek zabranjen i haram na osnovi rije~i izre~enih Omeru ibn Hattabu..Me|utim, utvr|eno je da postoji prekid izme|u onih koji to prenose i Omera, a Sevri navodi da je Omer te rije~i povukao odrediv{i joj mehr i u~iniv{i da se njih dvoje sastanu.

"I imajte na umu da Allah zna {ta je u du{ama va{im, pa Ga se pri~uvajte!" Ovim Allah prijeti za ono {to kriju u prsima u pogledu `ena upu}uju}i da kriju dobro, a ne zloIstovremeno On ne ostavlja prostor za gubljenje nade u Njegovu milost, pa ka`e:

⁹⁷ Ja bih dodao: To zna~i, koja je pu{tena s opozivom tako da njen mu` ima prije svakoga drugog pravo vratiti je.

"Znajte da Allah prati i da je blag."

لَجْنَاحَ عَلَيْكُمْ مِنْ طَلَقَتْهُ الْسَّاءَ
مَا لَمْ تَسْوِهْنَ أَوْ فِرَضُوا لَهُنْ فِيْنَةً وَمَنْعُوهُنَّ عَلَى الْمُوْسَعِ قَدْرُهُ وَعَلَى
الْمُقْرَرِ قَدْرُهُ وَمَتَعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى الْخَسِينِ ﴿٢٣٦﴾

"Nije vam grijeh ako `ene pustite prije nego u (spolni) odnos s njima stupite, ili prije nego {to im vjen~ani dar odrediteI velikodu{no ih darujte po propisu, imu}an prema svom stanju, a siromah prema svom; to je du`nost onima koji `ele dobro ~initi."/236/

Allah Uzvi{eni je dozvolio da se `ena pusti nakon sklapanja braka, a prije seksualnog odnosaIbn-Abbas i neki drugi ka`u da se pod rije~ju () "**dodir**" misli na bra~ni odnos! ^ak je dozvoljeno da je pusti i ona ima pravo na razvodnu naknadu (mehr), pa makar se bila vjen~ala bez odre|enja ove naknadeZato Allah Uzvi{eni nare|uje da se `ena podmiri, to jest da joj se naknadi ono {to nije dobila od mu`a, a {to je on du`an dati prema svojim mogu}nostima, tjbogatiji daje naknadu prema svojim, a siroma{niji prema svojim mogu}nostimaIbn-Abbas navodi da je najvi{a otpremnina razvoda sluga, dok je manja u dijelu imovine, a jo{ manja u odje}i!

U~enjaci se razilaze u vezi s pitanjem: da li je ot -premnina obavezna za svaku pu{tenicu `enu ili je obavezna samo za onu s kojom nije bilo odnosa i kojoj nije odre|ena razvodna naknada (mehr)U tom smislu, postoji nekoliko mi{ljenja: neki smatraju da je to po`eljno za svaku pu{tenicu, neki da je samo za pu{tenicu s kojom nije bilo odnosa iako joj je utvr|ena razvodna naknada, a neki - i to je najprihvatljivije, mada Allah to najbolje zna - da je otpremnina obavezna za pu{tenicu ukoliko s njom nije bilo odnosa i kojoj nije odre|en mehrUkoliko je s njom imao seksualni odnos, obavezani je i odgovaraju{i mehrUkoliko joj je pak utvrdio mehr i pustio je prije seksualnog odnosa, obavezani joj je dati polovinu utvr|enog mehrPoslijе seksualnog odnosa obavezani je dati sve i to se smatra naknadom na ime otpremnine, dok je za onu kojoj nije utvr|en mehr, niti je bilo s njom seksualnog odnosa, obavezna otpremnina prema ajetu:

"imu}an prema svom stanju, a siromah prema svome; to je du`nost za one koji `ele dobro ~initi".

وَإِنْ طَلَقُوهُنَّ

مِنْ قَبْلِ أَنْ تَسْوِهِنَّ وَقَدْ وَصَّطُمْ لَهُنْ فِرَضَةً فَيُصْفَ مَا فَرَضْتُمْ
إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو الَّذِي يَدِيهُ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا
أَوْ بُلِّثَقُوْيَ لَوْلَانَسَوْا لِلْفَضْلِ بَيْتَكُوْمَ إِنَّ اللَّهَ يُعَافِ مَنْ يَعْصِيرُ

"A ako ih pustite prije nego {to ste u odnos s njima stupili, a ve} ste im vjen~ani dar od -redili, one }e zadr`ati polovinu onoga {to ste odredili, osim ako se odreknu ili se odrekne onaj koji odlu~uje o sklapanju braka; a ako se vi odreknete - to je bli`e bogobojsnosti! I ne zaboravite da jedni prema drugima dobri budete! Allah doista vidi {to vi radite." /237/

Ovaj ~asni ajet precizira ono {to je navedeno u prethodnom ajetu u vezi s otpremnim pu{teniceNaime, ovim ajetom se obavezuje da se da polovica odre|enog vjen~anog dara (mehra) ukoliko mu` pusti `enu prije seksualnog odnosaDa postoji druga obaveza u pogledu otpremnine, ovdje bi je naveo, pogotovo {to je poredi s prethodnomAllah to najbolje zna! Ono u ~emu postoji konsenzus jeste da je, ukoliko odredi `eni vjen~ani dar, a zatim se rastavi od nje prije odnosa - obavezani dati joj polovicu odre|enog daraIzuzetak ~ini razvod trorijekom, kada je du`an dati kompletan iznos ukoliko se s njom osamljivao, pa makar i ne imao seksualni odnosOvako su sudili pravedne halife /hulafa'urra{idun/Melutim, [afija navodi predanje sa lancem od Ibn-Abbas, za kojeg prenosi da je rekao u vezi s ~ovjekom koji o`eni `enu i s njom se osami ali je ne dotakne, zatim je pusti: "Njoj ne pripada ni{ta osim polovica dara, jer Allah Uzvi{eni ka`e:

"A ako ih pustite prije nego {to ste u odnos s njima stupili, a ve} ste im vjen~ani dar od -redili, one }e zadr`ati polovicu onoga {to ste odredili." [afija ka`e: "Ovo i ja zastupam, jer to je slovo Knjige."

"..osim ako se ne odreknu"Ako se pak `ena odrekne onoga {to joj od mu`a pripada, onda on prema njoj nema vi{e nikakve obaveze.

"ili ako se ne odrekne onaj koji odlu~uje o sklapanju braka"Ibn Ebi-Hatim prenosi: - Od Ibn-Lehi'e navodi se da mu je govorio Amr ibn [uajb, koji to navodi od svoga oca, on od djeda, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

/379/ "Nosilac bra~nog ugovora je mu`." Ibn Ebi-Hatim ka`e: - Od Isaa ibn Asima navodi se da je rekao: ^uo sam [urejha kako ka`e: "Ali ibn Ebi-Talib pitao me je u ~ijoj ruci je bra~ni ugovor? - pa sam mu rekao: 'To je staratelj!...' Ali on je rekao: 'Ne, nego je to mu'..." Isti stav imaju Ibn-Abbas, D`ubejr ibn Mutim, Seid ibn Musejeb i dio tabiinaIma mi{ljenja da je nosilac bra~nog ugovora otac `ene, njen brat, odnosno, onaj bez ~ije saglasnosti se ne mo`e vjen~atiNeki od onih koji navode ovaj stav ipak smatraju da je to mu`.

"a ako se vi odreknete - to je bli`e bogobojaznosti!", tjbogobojaznosti je bli`i onaj - mu{karac ili `ena, svejedno - ko se odrekneMud`ahid i neki drugi ka`u: "Dobrota je ovdje da se `ena odrekne svog dijela ili da mu` upotpuni njen dar." U tom smislu, Allah Uzvi{eni ka`e:

"I ne zaboravite da jedni prema drugima dobri budete!" To zna~i, da se ne zanemaruje dobro~instvo, nego da se prakticira u me|usobnom odnosuEbu-Bekr ibn Merdevejh navodi predanje s lancem od Ali ibn Ebi-Taliba da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /380/ "Do{i }je ljudima te{ko vrijeme; vjernik }je ljubomorno dr`ati ono {to mu je u rukama, zaboravlja{u}i vrlinu." Allah Uzvi{eni ka`e:

"I ne zaboravite da jedni prema drugima dobri budete!" Zli ljudi }e kupovati od nevoljnika, iako je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio kupovanje od njih, odnosno kupovanje prevaromAko si tako stekao neko dobro, vrati to svome bratu, a ne pove}avaj time njegovu nevolju! Jer, musliman je brat muslimanu, pa ga ne}e `alostiti niti povrijediti.

"Allah doista vidi {to vi radite", tjNjemu se nikakvo va{e djelo niti rije~i ne mogu sakriti i On }e svakoga nagraditi za njegovo djelo.

حَفِظُوا عَلَى الصَّلَاةِ وَالصَّلَوةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِللهِ قَنِينَ ⑩١
خُفْتُمْ فِي جَالَأَوْرُكَ بَانَأَ فَإِذَا آفَنْتُمْ فَادْعُوْ رَوْمَ اللهِ كَعَلَمْكُمْ
مَالِمُهُ تَكُونُو نَعْلَمُونَ ⑩٢

"^uvajte namaz, naro~ito srednji namaz, i pred Allahom ponizno stoje!" /238/ "Ako se budete bojali, onda klanjajte hodeji ili ja{u}i! A kada budete sigurni, spominjite Allaha onako kako vas je On nau~io onome {to niste znali."/239/

Allah Uzvi{eni nare|uje da se ~uvaju namazi u njihovom vremenu, da se

pridr`ava utvr|enih propisa i obavljanja na vrijemeU oba Sahiha potvr|uje se od Ibn-Mes'uda da je rekao: /381/ - Pitao sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Koji je posao najbolji?", pa je odgovorio: "Namaz u svoje vrijeme..." "A zatim?...", upitao sam"Borba na Allahovom putu!" - rekao je"A zatim?" rekoh"Dobro~instvo prema roditeljima!..." Zatim je rekao: "Tako mi je govorio Allahov PoslanikDa sam ga jo{ pitao, jo{ bi dodao!"

Me|u namazima Allah Uzvi{eni posebno je naglasio srednji namazPredstavnici zdrave tradicije kao i oni pozniji imaju razli~ita mi{ljenja u pogledu pitanja: koji je to namaz? Postoji vi{e mi{ljenja a uglavnom se ve`u za dilemu: da li je to sabah ili ikindijaSunnet potvr|uje da je to ikindija, pa je tako i prihva}enoDokaz je za to predanje imama Ahmeda s lancem prenosilaca od Alije, koji ka`e: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je na Dan bitke sa Saveznicima /382/ 'Onemogu}ili su nam da klanjamo srednji namaz, ikindiju, Allah im srca i domove vatrom napunio!' Zatim je klanjao taj namaz izme|u ak{ama i jacije." Ovako prenosi Muslim od Ebu-Muavije Muhammeda ibn Hazima ed-DariraMuslim to prenosi, putem [u'beta, od Alije ibn Ebi-TalibaOvaj hadis prenose i dva {ejha, El-Buharija i Muslim, Ebu-Davud, Tirmizi, En-Nesa'i i vi{e prire|iva{a Musneda, Sunena i Sahiha putem vi{e lanaca, koje ne}emo spominjati, a koji se ve`u za Ubejde es-Selmanija, koji to navodi od Alije.

Imam Ahmed prenosi od Semure da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /383/ "^uvajte sve namaze, a naro~ito srednji namaz!" Nama je rekao da je to ikindija! Ibn-D`erir navodi predanje s lancem od Ebu-Hurejrea, koji ka`e: - Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: /384/ "Srednji namaz je ikindija-namaz."⁹⁸

"i pred Allahom ponizno stojte!", tjskru{eno, ponizno i smjerno stojte pred njimOva zapovijed pretpostavlja da se ostavi govor u namazu, koji je u suprotnosti s njimStoga se i Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uzdr`ao od odgovora na selam koji mu je nazvao Ibn-Mes'ud kada je bio u namazuOn mu se za to ispri~ao i rekao: /385/ "U namazu je, doista, zauzetost!" U Sahihu Muslimovom navodi se da je rekao

⁹⁸ Tako je na osnovi ~vrstih dokaza iz sunneta utvr|eno da je ikindija srednji namaz, tako da nema koristi od slabih predanja, koja navode oni koji imaju suprotno stanovi{te, budu{i da je validno ono {to dolazi od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Muaviji ibn Hakemu es-Sulemiju, kada je progovorio u namazu: /386/ "U ovom namazu nije valjan nikakav me|uljudski govorTo je samo tesbih /slavljenje, tekbir/veli~anje i zikr/ spominjanje Allaha." Imam Ahmed ibn Hanbel navodi predanje od Zejda ibn Erkama, koji ka`e: /387/ - U vrijeme Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, neki ~ovjek je o nekoj potrebi razgovarao sa svojim drugom u toku namaza, pa je objavljen ajet: "*i pred Allahom ponizno stojte!*", nakon ~ega nam je naredio da {utimoPrenose ga svi prire|iva~I {est zbirki osim Ibn-Mad`e.

Hafiz Ebu-Ja'la navodi predanje s lancem od Ibn-Mes'uda, koji ka`e: /388/ "Mi smo nazivali selam jedni drugima u namazuMe|utim, ja sam jednom pro{ao pored Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i nazvao mu selam, ali mi on nije uzvratioU~inilo mi se da je u vezi s tim o meni ne{to objavljen, pa kada je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, zavr{io namaz, rekao je:

'I na tebe neka je mir, koji si mi nazvao, i milost Allahova! Allah Uzvi{eni ~ini {to ho}e, a kada ste u namazu, ponizno stojte ⁹⁹ i ne govorite!' ¹⁰⁰

"Ako se budete bojali, onda klanjajte hode}i ili ja{u}i! A kada budete sigurni, spominjite Allaha onako kako vas je On nau~io onome {to niste znali." Nakon {to je Allah Uzvi{eni naredio robovima Svojim da vode brigu o namazima i obavljam ih kako je propisao, te to i posebno naglasio, On ukazuje na situaciju kada je ~ovjeku te{ko da to obavi na adekvatan na~in u vrijeme borbe i `estokog boja, pa ka`e:

"Ako se budete bojali, onda klanjajte hode}i ili ja{u}i!", tjkланjajte bilo kako, idu}i ili ja{u}i, odnosno, okre}u}i se ili ne okre}u}i prema kibliTako Malik navodi od Nafi'a: /390/ - Kada je Ibn-Omeru bilo postavljeno pitanje u vezi s "namazom u strahu", on je to opisao, a potom rekao: "Ako je strah ve}i od toga, onda bi klanjali

⁹⁹ Ja bih dodao: Riječ: "**ponizno stanite!**" znači "Budite skrušeni, ponizni i smjerni pred Njim", kao što je navedeno u komentaru.

¹⁰⁰ Utvrđeno je da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ako bi njemu bio nazvan selam dok je u namazu, uzvraćao isaretom (znakom ruke). Od Ibn-Omera navodi se da je rekao: /389/ - Pitao sam Bilala: "Kako je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uzvraćao kada bi mu ljudi nazvali selam dok je bio u namazu?" Odgovorio je: "On bi dao znak rukom!" To prenose peterica, a Bejheki navodi od Nafia, koji kaže: - ^uo sam Ibn-Omera kako priča: /393/ "Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom je prilikom otisao klanjati u džamiji Kubba. Došla mu je grupa Ensarija/Medinelija i nazva mu selam dok je klanjao." Zatim: Rekao sam Bilalu... itd. Isti hadis navodi i Ebu-Davud /394/ i u njemu dodaje ovo: "i raširio je dlan i okrenuo ga nadolje".

idu}i pje{ke ili ja{u}i, okrenuti prema kibli ili ne!" Nafi' zatim ka`e: "Ne vjerujem da je Ibn-Omer to naveo i od koga drugoga do od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem!" Ovo predanje navodi El-Buhari, a ovo je Muslimova verzija: /391/ - U hadisu Abdullaха ibn Unejsa el-D`uhenija, kojega je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poslao da ubije Halida ibn Sufjana i on bio na putu prema Arefatu ili na Arefatu, nastupilo je vrijeme ikindije namaza, pa je u vezi s tim on pri~ao: "Pobojavao sam se da mi ne prole, pa sam klanjao gestikuliraju}i..." Hadis prenose Ahmed i Ebu-Davud s dobrim lancem prenosilaca, a ovo predstavlja jednu od olak{ica koje Allah Uzvi{eni daje robovima Svojim otklanjaju}i od njih stege i te{ko}e Od Ibn-Abbasa navodi se da je rekao u vezi s ovim ajetom: "Jaha~ }e klanjati na svojoj jahalici, pje{ak na svojim nogama pje{a~e}i." Imam Ahmed smatra da se "namaz u uvjetima straha nekad mo`e klanjati samo kao jedan rekat ako je do{lo do sudara vojske s drugom" Od Ibn-Abbasa navodi se da je rekao: /392/ "Allah je zapovjedio namaz kao strogu du~nost preko va{eg Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i to kod ku}e ~etiri rekata, a na putu dva, te u strahu jedan rekat." Na pitanje koje je postavljeno Hakemu, Hamadu i Katadi u vezi s namazom u ratu, oni su odgovorili: "Jedan rekat!"

"A kada budete sigurni, spominjite Allaha." Obavljamte namaz onako kako vam je naredio, s potpunim izvr{avanjem rukua (pregibanja), sed`de (padanja ni~ice), kijama (stajanja), kuuda (sjedenja) i hu{ua (skru{enosti),

"onako kako vas je On nau~io onome {to niste znali", tjkao {to vam je blagodati podario i uputio vas da vjerujete, te pou~io vas onome {to }e vam koristiti i na ovome i na drugome svijetuStoga to ~inite sa zahvalno}u i spominjanjem Allaha!

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً
لَا زَوْجٌ هُمْ مَعَ إِلَيْهِمْ إِلَّا حَوَابٌ غَيْرُ اخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
فِي مَا فَعَلْتُمْ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَلَا هُنْ بِرَبِّكُمْ بَلْ وَلِمُطْلَقَاتِ
مَتَّعْ بِالْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٤﴾ ذَلِكَ مِنْ أَنَّ اللَّهَ لَكُمْ إِنَّمَا لَعِلْمُ
تَعْقِلُونَ ﴿٥﴾

"Oni me|u vama kojima se primi~e smrt, a koji iza sebe ostavljuju `ene, treba da im oporukom, unaprijed za godinu dana, odrede izdr`avanje i da se one ne udaljuju iz ku}ea ako je same napuste,

vi niste grje{ni za ono {to one po propisu sa sobom u~ineA Allah je silan i mudar!" /240/ "Pu{tenim `enama pripada otpremnina u skladu sa propisom i to je obaveza onih koji se Allaha boje." /241/ "Allah vam tako obja{njava Svoje ajete, da biste razmislili!" /242/

Ve}ina u~enjaka tvrdi da je ovaj ajet derogiran naprijed navedenim ajetom, tjrije~ima:

"da ~ekaju ~etiri mjeseca i deset dana" (2:234) El-Buhari navodi predanje od Ibn-Zubejra, koji ka`e: - Rekao sam Osmanu ibn Affanu: "Ajet:

.. Oni me|u vama kojima se primi~e smrt, a koji iza sebe ostavljuj~ene..., derogiran je drugim ajetom, pa za{to ga pi{e{, odnosno, ostavlja{?!" On mi je odgovorio: "Moj bratiju! Ja ni{ta ne}u da mijenjam!.. Pitanje koje je Ibn-Zubejr postavio Osmanu ibn Affanu zna~i: Ako je odredba ovog ajeta derogirana odredbom " ~etiri mjeseca...", {ta zna~i ostaviti napisano iako mu je odredba derogirana, budu}i da ostavljanje napisanog ajeta navodi na to da ostaje i odredba koju sadr`i?! Vladar vjernih mu je odgovorio: "To je u Objavi fiksirano, i ja sam to u Mushafu na{ao kao i sve drugo, te potvr|ujem onako kako sam na{ao."

Posredstvom Ali ibn Ebi-Talhe navodi se predanje od Ibn-Abbasa, koji ka`e: "Bilo je uobi~ajeno da nakon smrti ~ovjeka `ena koja ostane iza njega provodi period ~ekanja od godinu dana i da se izdr`ava od njegove imovine, pa je Allah Uzvi{eni objavio:

"@ene su du`ne ~ekati ~etiri mjeseca i deset dana poslije smrti svojih mu`eva." To je rok ~ekanja za `enu ~iji mu` umre ukoliko nije trudna, jer u tom slu~aju je rok - dok ne rodizatim ka`e:

"A njima pripada ~etvrtina od onoga {to vi ostavite ako ne budete imali djeteta; a ako budete imali dijete, njima pripada osmina od onoga {to ste ostavili." (4:12) Tako je objasnio nasljedstvo `ene, ostavljanje oporuke i tro{kova izdr`avanja.

Ve}ina na osnovi ovog ajeta zaklju~uje da je `ena obavezna ostati u ku}i godinu dana ~ekaju}i (u iddetu) Drugi, me|u kojima su Mud`ahid i Ata, smatraju da ovaj ajet ne obavezuje rok ~ekanja od godine dana, nego ukazuje na oporuku `enama koje su mogle ostati u ku}ama mu`eva svojih godinu dana nakon njihove smrti ukoliko su to htjelezato ka`e: "oporu~uju}i svojim `enama", tjAllah vam savjetuje da svojim `enama ostavite oporuku i to im

se ne zabranjuje na osnovi rije~i: "i da se one ne udaljuju iz ku}e" Me|utim, kada njihov rok ~ekanja prole u trajanju od ~etiri mjeseca i deset dana ili porodom, pa se odlu~e otiji i napustiti taj stan, to im se ne zabranjuje Allah Uzvi{eni ka`e:

"A ako je same napuste, vi niste grje{ni za ono {to one po propisu sa sobom u~ine." Ovaj stav ima osnovu i svoje utemeljenje u citiranom ajetu i za to se opredjeluje ve}ina, me|u kojima i imam Ebul-Abbas ibn Tejmijje, dok dio u~enjaka, me|u kojima su {ejh Ebu-Omer ibn Abdul-Berr, te Ata' i njegove pristalice, smatra da je derogiran "ajetom o nasljedstvu" Ukoliko pod time misle na period preko ~etiri mjeseca i deset dana, onda se mo`e prihvati, a ukoliko pod tim misle na izdr`avanje u njegovoj ku}i i iz njegovog imetka (u slu~aju smrti mu`a), ~etiri mjeseca i deset dana nije obavezno u slu~aju smrti mu`a, o tome postoje razli~ita mi{ljenja Obavezu ostajanja u stanu mu`a oni dokazuju predanjem koje navodi Malik u svom "Muvetta'u": /395/ - Furej'a bint Maliki bin Sinan, sestra Ebu-Seida el-Hudrija, r.a., do{la je Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, da ga upita da li da se vrati svojoj porodici Benu-Hudra jer je njen mu` bio otia{ao da tra`i svoje sluge koji su bili pobegli, pa kada ih je stigao - oni su ga ubili Ona ka`e: "Pitala sam Allahovog Poslanika da se vratim svojima u pleme Benu-Hudra, jer me mu` nije ostavio u stanu koji je njegov, niti mi je ostavio sredstva za ~ivot Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: 'Da', pa sam krenula, a onda je Allahov Poslanik naredio da me pozovu, i upitao me: 'Kako si rekla?' Ponovila sam mu pri~u koju sam mu ranije ispri~ala, pa je rekao: 'Ostani u ku}i dok ne prole propisani rok!' Tako sam u ku}i provela rok ~ekanja u trajanju od ~etiri mjeseca i deset dana Kada je Osman ibn Affan poslao po mene i pitao me o tome, ja sam mu sve kazala, pa je on to prihvatio i po tome presudio." Ovako prenose Ebu-Davud, Et-Tirmizi i En-Nesa'i od Malika, a En-Nesa'i i Ibn-Mad`e to prenose tako{er od Sad ibn Ishaka Et-Tirmizi navodi da je hadis hasensahih.

"Raspuci{enicama pripada otpremnina u skladu sa propisom i to je njihovo pravo od onih koji se Allaha boje." Ovaj ajet isti~u kao argument u~enjaci koji smatraju da otpremnina pripada svakoj raspuci{enici, te oni koji

smatraju da je otpremnina utvr|ena slijede}im ajetom:

"Nije vam grijeh ako `ene pustite prije nego u spolni odnos s njima stupite, ili prije nego {to im vjen~ani dar odrediteI velikodu{no ih darujte, po propisu: imu}an prema svome stanju, a siromah prema svome; to je du`nost onih koji `ele dobro ~initi." (2:236) ¹⁰¹

"Allah vam tako obja{njava ajete Svoje", tjdozvoljeno/halal, zabranjeno/haram, strogu du`nost/farz, {erijatske propise/hudud, {to vam je naredio, odnosno zabranio, naveo, objasnio ili protumario ne ostavlјaju{i to uop}eno, "kako biste razmislili", tјto razumjeli i promislili.

*آلَّا تَرَى إِلَيَّ الَّذِينَ خَرُجُوا مِنْ دِيَرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ كَثِيرٌ
الْمُؤْمِنُونَ قَالَ لَهُمُ اللَّهُمَّ مُوْلَأُنُّمْ أَحِيْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۝ وَقَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَآتَلُوا
إِنَّ اللَّهَ سَيِّعُ عَلَيْهِمْ ۝ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِصُ اللَّهَ قُضَا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ اللَّهُ
أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَيَدْسِطُ وَإِلَيْهِ تَرْجِعُونَ ۝

"Zar ne zna{ za one koji su iz straha od smrti iz zemlje svoje pobjegli, a bija{e ih na hiljade, pa im je Allah rekao: 'Pomrite!', a poslije ih je o`ivio Allah je, doista dobar prema ljudima, ali ve}ina ljudi ne zahvaljuje." /243/ "I borite se na Allahovu putu i znajte da Allah sve ~uje i sve zna." /244/ "Ko je taj koji Allahu drage volje zajam daje, pa mu ga On mnogostruko vra}ja? - Allah uskra}uje i obilno daje, i Njemu jete se vratiti."/245/

Od Ibn-Abbasa navodi se da je rekao:
- Bilo je ~etiri hiljade ljudi koji su izbjegli bje`e{i od kugeGovorili su: "Idemo u zemlju u kojoj nema smrti." Ali kada su do{li do odre|enog mjesta, Allah im je rekao: "Pomrite", pa su pomrliZatim im je do{ao jedan od vjerovjesnika i Allaha zamolio da ih o`ivi, pa ih je Allah o`ivio o tome govore rije{i Allaha Uzvi{enog:

"Zar ne zna{ za one koji su iz straha od smrti iz zemlje svoje pobjegli, a bija{e ih na hiljade..." itdNjihovo o`ivljenje predstavlja pouku i nepobitni dokaz da je do{i do tjelesnog o`ivljenja na Sudnjem danuZato Allah Uzvi{eni ka`e:

"Allah je, doista, dobar prema ljudima", tјtime {to im pokazuje Svoja jasna znamenja, nepobitne i neoborive dokaze.

"ali ve}ina ljudi ne zahvaljuje" Ljudi ne iskazuju zahvalnost za blagodati koje im je Allah podario u vjeri i ovome svjetuI u tome je pouka i dokaz da oprez i strah ne mogu za{tititi od sudbine, te da nema uto{i{ta osim kod AllahaJer navedeni ljudi su izbjegli bje`e{i od epidemije kuge i tragaju{i za dugovje~no{}}u, ali ih je zadesilo suprotno njihovoj namjeri, pa im je do{la smrt brzo i istovremeno.

U vezi s ovim je i sahih hadis u kome imam Ahmed prenosi od Abdullahe ibn Abbasa: /396/ - Omer ibn Hattab je i{ao u [amKada je do{ao u Sergaju, sreli su ga komandanti vojske Ebu-Ubejda ibn D`erraha i njegovi drugovi, obavijestili da je u [amu zavladala epidemija kugeNato je do{ao Abdurrahman ibn Avf, koji je bio odsutan zbog nekih svojih poslova, pa je rekao: "Ja o tome ne{to znam^uo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako ka`e: 'Ako je to u nekoj zemlji u kojoj se vi nalazite, ne idite bje`e{i od toga, a ako ~ujete da je u nekoj zemlji, ne idite tamo!' Omer je zahvalio Allahu, a zatim se vratio ku{i." Hadis prenose autori Sahiha od Zuhrija.

"I borite se na Allahovom putu i znajte da Allah sve ~uje i sve zna." To zna{i da oprez i strah ne spa{avaju od Allahovog odre|enja, kao {to to ne ~ini ni bijeg ili izbjegavanje borbe, {to ne} ni pribli`iti ni udaljiti od smrtnog ~asa, jer to je propisani ~as i dodijeljena opskrba precizno i ta~no, bez pove}avanja ili nedostatka Allah Uzvi{eni ka`e:

"...koji su o bra}i svojoj govorili:
"Da su nas poslu{ali, ne bi izginuli!"
Reci: "Pa vi smrt izbjegnite ako istinu govorite!" (3:168), zatim:
"Ma gdje bili, smrt je vas sti}i, makar to bilo i u kulama visokim!" (4:78).

"Ko je taj koji Allahu drage volje zajam daje, pa mu ga On mnogostruko vra}ja?" Ovim Allah Uzvi{eni podst{\i}e Svoje robe da tro{e imovinu na Njegovom putuIbn Ebi-Hatim prenosi od Abdullahe ibn Mesuda da je rekao: "Kada je objavljen ovaj ajet..., Ebu-Dahdah el-Ensari je upitao: /397/ 'Allahov Poslani~e! Da li Allah Uzvi{eni ho}e od nas zajam?' "Odgovorio mu je: 'Da, Ebu-Dahdahu!' On je na to rekao: 'Poka`i mi svoju ruku, Allahov Poslani~e!' On mu je pru`io ruku, a on je kazao: 'Ja sam

¹⁰¹ Vidjeti naprijed navedeni komentar ovog ajeta.

dao u zajam Gospodaru svome ba{~u'..Zatim je El-Ensari dodao: 'U njegovoje ba{~i je bilo {est stotina stabala palme, a tu mu je bila majka i njena porodica.' Ebu-Dahdah je oti{ao i pozvao je: 'Majko!' Ona je odgovorila: 'Da, odazivam se.' On je kazao: 'Izi{i odatle, to sam ja dao u zajam svome Gospodaru!....'

"lijepi zajam" Od Omara i drugih predstavnika rane tradicije (Selefa) prenosi se: "To je imovina potro{ena na Allahovom putu."

"pa mu ga On mnogo-struko vraja" Sli~no Allah Uzvi{eni ka`e:

"Oni koji imovinu svoju tro{e na Allahovom putu sli~ni su onome koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrnaA Allah pove}ava onome kome ho)e." (2:261) Me|u hadisima koji se prenose u vezi s ovim pitanjem Ibn Ebi-Hatim navodi jedan s lancem od Ebu-Hurejrea, koji ka`e: - Tako mi Onoga u ^ijoj ruci je moj `ivot, ~uo sam od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako ka`e: /398/ "Allah uve}ava dobro djelo za dvije hiljade hiljada puta!"

"Allah uskra}uje i obilno daje." To zna-i: tro{ite i ne brinite, jer Allah je Skrbnik Koji uskra}uje kome On ho)e, a obilno daje drugima u skladu sa Svojom mudro{ju "Njemu }ete se vratiti" na Sudnjem danu.

الْمُرْسَلُ إِلَيْنَا

مَنْ يَحِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذَا قَاتَلَ الْمُنْتَهَىٰ لَهُمْ أَبْعَثْتُ لَنَا مِلْكًا كَانَ قَاتِلًا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هُلْ عَسِيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَيْكُمْ مُّؤْمِنُوْلَى
قَاتِلًا لَا قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أَخْرَجْنَا مِنْ دِيْرَنَا وَأَبْنَاهَا
فَلَمَّا كَبِيْتُ عَلَيْهِمْ الْقِتَالُ تَوَلَّ إِلَيْهِ فَلَيْلَةً مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ بِإِظْلَامِهِمْ ۝

- Zar ne zna{ kada su prvaci sinova Israilovih poslije Musaa svome vjerovjesniku rekli: "Po{alji nam kralja da se na Allahovom putu borimo!" - "Mo`da se vi ne}ete boriti, ako vam borba bude propisana?" - re-e on "Za{to da se ne borimo na Allahovom putu?" rekoe, "A mi smo iz zemlje na{e prognani i od sinova na{ih odvojeni!" A kada im borba bi propisana, oni, osim nekolicine, okrenu{e se! A Allah dobro zna one koji su nepravedno postupali!

Zar ne zna{ kada su prvaci sinova Israilovih poslije Musaa svome vjerovjesniku rekli: "Po{alji nam kralja da se na Allahovom putu borimo!" - "Mo`da se vi ne}ete boriti, ako vam borba bude propisana?" - re-e on "Za{to da se ne borimo na Allahovom putu?" rekoe, "A mi smo iz zemlje na{e prognani i od sinova na{ih odvojeni!" A kada im borba bi propisana, oni, osim nekolicine, okrenu{e se! A Allah dobro zna one koji su nepravedno postupali /246/

Sinovi Israilovi bili su jedno vrijeme na Pravom putu, a zatim su se iskvarili, pa su neki od njih po{eli obo`avati idoleMe|u njima je uvijek bio neko od vjerovjesnika koji im je

zapovijedao dobro, odvra}ao ih od zla, te ih pozivao da slijede Tevrat, sve dok nisu u~inili to {to su u~iniliTada je Allah dao da njima zavladaju njihovi neprijatelji, pobiju i zarobe mnoge te im uzmu velike teritorije, iako su prije toga pobjeli svakoga ko bi ih napao jer su oni ba{tinili Tevrat i kov~eg jo{ od drevnih vremenaTo su oni naslije|ivali jedni od drugih do Musaa, a.s, Allahovog sugovornikaMe|utim, njihova zabluda dovela ih je do toga da ih je usurpirao neki vladar i u toku ratova uzeo Tevrat iz njihovih ruku tako da je preostalo vrlo malo toga {to su oni ~uvaliPotom je prekinuto vjerovjesni{vo kod njihovih potomaka, pa nije ostao nijedan potomak iz loze poslanika osim jedne `ene koja je bila trudna i ~iji je mu` ubijenOni su nju uzeli i zatvorili u jednoj ku{i nadaju{i se da }e joj Allah dati sina koji }e im biti vjerovjesnik@ena je molila Allaha da joj podari sina i Allah je usli{ao njenu molbuDala mu je ime [amuel, tjAllah mi je dovu usli{aoNeki ka`u: "[eman]", {to ima isto zna~enjeAllah je dao da lijepo odraste, pa kada je do{ao u godine poslanstva, objavio mu je objavu, zapovjediv{i mu da vjeruje Njega Jedinoga (tevhid) i da Njemu pozivaOn je pozvao sinove Israilove, a oni su od njega zatra`ili da im postavi kralja s kojim }e se boriti protiv neprijateljaU vezi sa ovim ajetom bit }e govora kasnijeVjerovjesnik ih je zapitao: "Ho{jete li se vi sigurno boriti i izvr{iti obavezu da se uz njega borite, ako vam Allah postavi kralja?"

"Za{to da se ne borimo na Allahovom putu?", rekoe "Mi smo iz zemlje na{e prognani i od sinova na{ih odvojeni!", tjna{a zemlja je oteta od nas i na{a djeca su zarobljena.

"A kada im borba bi propisana, oni, osim nekolicine, okrenu{e se! A Allah dobro zna one koji su nepravedno postupali!" Nisu izvr{ili ono {to su obe}ali, nego je ve}ina njih izbjegla borbuAllah to dobro zna!

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّا يَكُونُ لَهُ
الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحْقَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمُلْكِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ
أَصْطَفَهُ عَلَيْهِ مِمْزُونٌ وَرَادٌ بِسَطَةٍ فِي الْعِلْمِ وَالْحِسْنَى وَاللَّهُ يُوقِّتُ
مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ ۝

"Allah vam je Taluta za vladara posao", re-e im vjerovjesnik

njihov "Odakle da nam on bude vladar kada smo mi prili~niji od njega da vladamo? Njemu ni veliko bogatstvo nije dano!", reko{e oni "Allah je njega da vam vlada izabrao", re{e on, "i velikim znanjem i snagom tjelesnom ga podario! Allah daje vlast kome On ho{e! Allah je neizmjerno dobar i Sveznaju{i!" /247/

Allah je poslao Taluta kao vladara Izraeli}anima budu{i da je on bio jedan od njihovih vojnikaMe|utim, po{to nije bio potomak Jehude, oni su kazali:

"Odakle da nam jo{ on bude vladar kada smo mi prili~niji od njega da vladamo? Njemu ni veliko bogatstvo nije dano!", tjon nije vladarski potomak, a i siroma{an je da bi vladao! To je bila njihova primjedba i izraz tvrdoglavosti prema Vjerovjesniku, iako bi im bolje bilo da su se pokorili i lijevim rije~ima to prihvatali Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio im je rije~ima: "Allah je njega da vam vlada izabrao", jer on o njemu zna vi{e od vasNisam ja taj koji ga je postavio, nego mi je to Allah naredio nakon {to ste vi zatra`ili.

"On ga je velikim znanjem i snagom tjelesnom obdario!" To zna{i: on vas je u znanju nadma{io, sna`niji i vje{tiji u ratu i otuda on treba da bude vladar, koji ima znanje, lijev izgled, fizi~ku i duhovnu snagu.

Zatim ka{e: "Allah daje vlast kome On ho{e!" Svojom mudro{u i blago{uU tom smislu On ka{e: "Allah je neizmjerno dobar i Sveznaju{i!", tjon je neizmjerno dobrostiv i zna ko zaslu`uje vlast, a ko ne zaslu`uje.

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّمَا يَأْتِيَكُم مُّلْكُ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ مُّؤْمِنُونَ

مُّلْكُ الْأَرْضِ الَّذِي أَنْتُمْ تَرْكَاهُ إِذَا أَنْتُمْ مُّؤْمِنُونَ

وَإِنَّمَا مُّلْكُ الْمُلْكَيَّاتِ إِنَّمَا يَأْتِيَكُم مُّلْكُ الْمُلْكَيَّاتِ إِذَا أَنْتُمْ مُّؤْمِنُونَ

"Znak njegove vlasti, re{e im vjerovjesnik njihov, bit }e kov~eg koji je vam sti{jU njemu }e biti smirenje za vas od Gospodara va{ega i ostatak onoga {to su Musa i Harun ostavili, nosit je ga meleci! U tome je doista znak za vas, ako ste vjernici!"/248/

Vjerovjesnik im ka{e: "Znak blagoslova Taluta nad vama je u tome {to }e vam Allah vratiti kov~eg koji vam je bio oduzet."

"U njemu }e biti smirenje za vas

od Gospodara va{ega." To zna{i: smirenje i dostojanstvo! Ata' ka{e: "Allahovi Znaci koje }ete poznati i uz koje }ete se smiriti."

"i ostatak onoga {to su Musa i Harun ostavili!" Ibn-Abbas ka{e: "Njegov {tap i komadi}i plo~ica", a Ikrime dodaje: "I Tevrat"Usto, Ebu-Salih dodaje: "I manija."

"koji nose meleci" Ibn-Abbas ka{e: "Meleci su do{li nose}i kov~eg izme|u nebesa i Zemlje i stavili ga pred TalutaTo su ljudi gledali, povjerovali u [emonovo vjerovjesni{two i pokorili se Talutu."

فَلَمَّا فَصَلَ طَلْوُتٌ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ
مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَنَشَرَ بَرْبَرَهُ فِيلِسَ مِنْهُ وَمَنْ لَمْ يَطِعْكُمْ فَإِنَّهُ مُنْفَقٌ
إِلَّا مَنْ أَغْرَى فَعْرَوْفَةَ بِيَدِهِ فَشَرَبُوا مِنْهُ إِلَّا فَلِيَلَامُهُمْ فَلَمَّا جَاءَ زُمْرَدُ
هُوَ وَالَّذِينَ أَمْوَاهُهُ وَالْأَطَاقَةُ إِنَّ الْيَوْمَ بِكُلِّ الْوَتَّ وَجْنُودٍ
قَالَ الَّذِينَ يَظْنُونَ أَنَّهُمْ مُكْلَفُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فَعَةٍ قَلِيلَةٌ غَلَبَتْ
فَعَةٌ كَثِيرَةٌ يَأْذِنُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

- I kad Talut izi{e s vojskom, re{e: "Allah je vas staviti na ku{nju jednom rijekom, pa ko se napije iz nje, nije moj, a ko se ne napije, on je moj, izuzev ako {akom zahvati gutljaj!" I oni se, osim nekolicine, napi{e, a kad je prije{o{e, on i oni koji su s njim vjerovali, reko{e: "Mi danas ne mo`emo izi{i nakraj s D`alutom i vojskom njegovom!" Oni koji su ~vrsto vjerovali da }e susresti Allaha reko{e: "Koliko su puta malobrojne grupe savladale grupe mnogobrojne Allahovom voljom!" A Allah je na strani strpljivih! /249/

Allah Uzvi{eni obavje{tava o Talutu, kralju Izraeli}ana, kada je ovaj izi{ao sa svojom vojskom, koja je brojala osamdeset hiljada vojnika, /a Allah to najbolje zna!/ i rekao: "Allah je vas staviti na ku{nju..., tjisku{at }e vas jednom rijekomIbn-Abbas ka{e: "To je rijeka [erijata izme|u Jordana i Palestine!",

"pa ko se napije iz nje, nije moj", tjene}e biti sa mnom,

"a ko se ne napije, on je moj, izuzev ako {akom zahvati!", jer tada nema smetnje.

"I oni se, osim nekolicine, napi{e." Ibn-Abbas ka{e: "Ko bude zagrabilo iz nje {akom, taj se napojio, a ko bude pio, nije se napojioNapilo se sedamdeset i {est hiljada ljudi, a s njim ostalo ~etiri hiljade vojnika!"

Ali od Bera ibn Aziba prenosi se da je rekao: /399/ "Govorili smo da je sa Muhammedom, a.s., bilo na Bedru ne{to vi{e od tri stotine i deset ashaba, jednako broju ashaba Taluta, koji su s njim pre{li rijeku, a nije je pre{ao nijedan koji nije vjernik!"¹⁰² /Prenosi El-Buhari./ Zato Allah Uzvi{eni ka`e:

"a kad je prijeloe on i oni koji su s njim vjerovali, reko{e: "Mi danas ne mo`emo izi{i nakraj s D`alutom i vojskom njegovom!" Njih su podsticali njihovi u~enjaci koji su znali da je Allahovo obe}anje istinito, te da pobjeda ne dolazi sa brojno{ju i opremljeno{ju Oni su govorili:

"Koliko su puta malobrojne grupe, Allahovom voljom, savladale grupe mnogobrojne! A Allah je na strani strpljivih!"

وَلَمَّا رَأَوْا لِجَائِلَتْ وَجْنُودَهُ
قَالُوا رَبَّنَا أَفْعُجْ عَلَيْنَا صَبَرًا وَبَثْتْ أَقْدَامَنَا وَأَنْصَرَنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفَّارِينَ
فَهَذِهِ هُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقْتَلَ دَاؤُودُ جَائِلَتْ وَعَاتَهُ اللَّهُ الْمُلْكُ وَالْحِكْمَةُ
وَعَلَّمَهُ مَنَاسِيَّهُ وَلَوْلَا دُفُعَ اللَّهُ النَّاسُ بَعْضَهُمْ بَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ
وَلَكِنَّ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ⑩ إِنَّكَ أَيُّهُ اللَّهُ نَذُو هَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ
وَإِنَّكَ لَمَّا مُرْسِلٌ ⑪

- I kada izi{oe pred D`aluta i vojsku njegovu, oni reko{e: "Gospodaru na{, nadahni nas izdr`ljivo{ju i u~vrsti noge na{e i pomozi nam protiv naroda koji ne vjeruje!" /250/ "I oni ih, Allahovom voljom, porazi{e, i Davud ubi D`aluta, i Allah mu dade vlast i mudrost, i nau~i ga onome ~emu je On htioA da Allah ljude ne suzbija jedne drugima, na Zemlji bi doista nered nastao! Ali Allah je dobar svim svjetovima!" /251/ "To su Allahovi Znaci, koje Mi tebi istinito kazujemoA ti si, doista, jedan od poslanika!" /252/

Kada se mali broj vjernika, sljedbenika Taluta, su -kobio s velikim brojem sljedbenika D`aluta, nevjernika, oni reko{e: "Gospodaru na{, nadahni nas izdr`ljivo{ju", , tjsputi nam strpljivost od Sebe "i u~vrsti korake na{e!", tjpri susretu s neprijateljima, i ne daj da bje`imo i nemo}ni budemo.

"I pomozi nas protiv naroda koji ne vjeruje!"

¹⁰² To zna{ci da je broj vojnika Taluta bio ne{to vi{e od tri stotine i deset, kao i broj vojnika na Bedru!

"I oni ih, Allahovom voljom, porazi{e", tjpobijedi{e i uz Allahovu pomo}, sav-lada{e}.

"i Davud ubi D`aluta" tako da je vlast pre{la Davudu, a.s., uz vjerovjesni{vo kojim ga je Allah darovaoZato Allah Uzvi{eni ka`e:

"pa mu Allah dade vlast" koja je bila u rukama Taluta, "i mudrost", tјvjerovjesni{vo nakon [amoela, "I nau~i ga onome ~emu je On htio", tјznanju kojim se on, sallallahu alejhi ve sellem, odlikovao.

Zatim Allah Uzvi{eni ka`e:

"A da Allah ljude ne suzbija jedne drugima, na Zemlji bi nered zavladao." Dakle, da Allah ne suzbije jedne ljude drugima, kao {to je suzbio neprijatelje Izraeli}ana Talutovom vojskom i Davudovom, a.s., hrabro{ju}, oni bi propali.

"Ali, Allah je dobar svim svjetovima!" On je dobrostiv i milostiv prema njima, pa ih jedne drugima suzbija, jer Njemu pripada dono{enje suda, mudrosti i dokaza prema Njegovim stvorenjima u pogledu svih njihovih rije~i i djela.

"To su Allahovi Znaci koje mi tebi istinito kazujemoA ti si doista Poslanik!" To zna{i: ovo su Znaci Allahovi koje smo ti pripovijedali u vezi s onima koje smo navodili s istinom, odnosno stvarno{ju, koja je odgovarala istini {to su je sljedbenici Knjige ve} imali i koju su znali izraeli}anski u~enjaci, jer ti si, Muhammed, "doista, Poslanik",

{to se posebno nagla{ava i sa svrhom je zakletve.

*إِنَّكَ الرُّسُلُ فَضَلْلَكُمْ عَلَى بَعْضِهِمْ مِنْهُمْ
كَلَمَّا اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَتِ وَإِنَّكَ عَلِيِّيْسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيْتَ
وَأَيَّدَنَهُ بِرُوحِ الْقَدُّسِ وَلَوْشَاءَ اللَّهِ مَا أَقْتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ
بَعْدِ مَاجَاءَ تُهُمُ الْبَيْتَ وَلَكِنَّ أَخْتَفَوْهُ مِنْهُمْ مِنْ أَمَانَ وَمِنْهُمْ
مِنْ كَفَرَ وَلَوْشَاءَ اللَّهِ مَا أَقْتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ⑫

"To su poslanici, Mi smo odlikovali jedne nad drugimNeke od poslanika odlikovali smo jedne nad drugimaS nekima od njih je i Allah govorio, a neke je za vi{e stupnjeva uzdigaoA Isau, sinu Merjeminu, jasne smo dokaze dali i Ruhom svetim ga podr`aliDa je Allah htio, oni se ne bi me|usobno poslije njih ubijali, kada su im jasni dokazi ve} do{li, ali oni su se razi{li: neki su od njih vjerovali, a neki su poricaliA da je Allah htio, oni se ne bi me|usobno ubijali! Ali Allah radi ono {to On `eli."/253/

Allah Uzvi{eni saop}ava da je On poslanike odlikovao jedne nad drugima, kao {to ka`e}:

"Mi smo jedne vjerovjesnike nad drugim odlikovali, a Davudu smo Zebur dali" (17:55) Ovdje ka`e:

"Neke od poslanika odlikovali smo jedne nad drugimaS nekima od njih je i Allah govorio", tjs Musaom i Muhammedom, sallallahu alejhi ve sellem, kao i sa Ademom, kao {to stoji u hadisu ~ije se predanje nalazi u Sahihu Ibn-Hibban, koji ga navodi od Ebu-Zerra.

"a neke je za vi{e stupnjeva uzdigao", {to se potvr|uje i hadisom o "No}nom putovanju", kada je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, video vjerovjesnike na nebesima prema njihovim stupnjevima kod Allaha Uzvi{enogaDovo|enje u vezu ovog ajeta i hadisa u oba sahiha {to se navodi od Ebu-Hurejra u vezi s rije~ima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem:

"Nemojte me odlikovati nad drugim vjerovjesnicima..." zahtijeva upoznavanje s uzrocima koji su doveli do togaNaime, povod za ovaj hadis bio je slijede{i}: to je bilo zbog svale do koje je do{lo izme|u jednog muslimana i `idova u vezi sa zakletvom: "Ne, takо mi Onoga Koji je odabralo Musaa nad svjetovima!", kojom se `idov zakleo, zbog ~ega ga je musliman o{amario i rekao: "I nad Muhammedom, sallallahu alejhi ve sellem, pokvarenja~?" @idov se po`alio Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, pa je on rekao: /400/ "Ne odlikujte me nad drugim vjerovjesnicima! Na Sudnjem danu ljudi }e pasti u nesvijest, pa }u se ja prvi probuditiNa{i }u Musaa kako se dr`i Ar{a, ne znaju{i da li se on prije probudio ili uop{e nije bio onesvije{}en, zbog toga {to se s njim to ve} dogodilo na Sinajskoj goriZato me ne odlikujte nad drugim vjerovjesnicima!" Odgovora na to ima vi{e: a) da Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije znao za to odlikovanje..({to je neobi~no), b) da je on to kazao iz skromnosti, c) da je to zabrana odlikovanja u slu~aju svale, d) odlikovanje samo zbog fanatizma,¹⁰³ e) da pravo odlikovanja ne

¹⁰³ Prihvatljivije je da je zabranjeno odlikovanje zasnovano na fanatizmu i subjektivizmu samim tim što se radi o odlikovanom Vjerovjesniku zato što je on iz naroda ovoga ili onoga čovjeka ili sljedbenika toga vjerovjesnika... Ukoliko je, međutim, odlikovanje zasnovano na tekstu šerijatskog zakona utvrdenog u Kur'anu i sunetu, kao što Allah Uzvišeni kaže:

"Mi smo te poslali samo kao milost svjetovima" (21:107), ili kao što Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Ja sam prvak djece Ademove...", odnosno, u hadisu o zagovoru, to je odlikovanje koje ima stvarni odnos, a ne zbog subjektivnog mišljenja ili fanatizma.

pripada vama nego Allahu Uzvi{enom, a vi ste du`ni to prihvatiti i vjerovati u to.

"A Isau, sinu Merjeminu, Jasne smo dokaze dali", tjdali smo mu nepobitne i ~vrste dokaze autenti~nosti onoga {to je donio Izraeli}anima, da je on Allahov rob i Allahov poslanik njima poslan.

"i Ruhom svetim ga podr`ali", tjd`ibrilom, a.s.

Nakon toga, Allah Uzvi{eni ka`e:

"Da je Allah htio, oni se ne bi me|usobno poslije njih ubijali, kada su im Jasni dokazi ve} do{li, ali oni su se razi{li: neki od njih su vjerovali, a neki su poricaliA da je Allah htio, oni se ne bi me|usobno ubijali!" To zna~i da je sve to Allahova odredba i zapovijed, pa zato i ka`e nakon svega: "Ali Allah radi ono {to On `eli!"

يَا أَيُّهُ الَّذِينَ إِمَّا نَفْقَدُهُمْ فَنَأْتِيَنَا يَوْمًا لَّا يُبْعَثِرُنَا وَلَا حَلَّةً وَلَا شَفَعَةً وَاللَّكَفُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١٠٤﴾

"O vjernici, podijelite dio onoga ~ime vas Mi opskrblijujemo, prije nego {to dole Dan kada ne}e biti ni otkupa, ni prijateljstva, ni posredni{tva! A nevjernici su doista nepravedni!" /254/

Allah Uzvi{eni nare|uje Svojim robovima da na Njegovom putu dijele od onoga ~ime ih je opskrbio kako bi time osigurali u{tedu kod Njega "prije nego {to dole Dan" , tjdSudnji dan, "u kojem ne}e biti ni otkupa, ni prijateljstva, niti posredni{tva" Dan kada se ne}e mo}i otkupiti, pa makar platio zlatom koliko cijela Zemlja, kada nikome ne}e koristiti prijateljstvo i bliskost, niti }e biti koristi od zagovornika koji se zauzimaju.¹⁰⁴

"A nevjernici su, doista, nepravedni!", tjnema ve}eg nepravednika od onoga koji se susretne s Allahom kao nevjernik.

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ
الْقَوْمُ لَا تَنْهَا دُرْسَةً وَلَا نُومًّا لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا
الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَفَّهُمْ وَلَا
يُحْكَمُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمٍ لَّهُ الْأَنْعَامُ شَاءَ وَسَعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَلَا يَئُودُ حَفْظُهُمْ وَهُوَ عَلَىٰ الْعَظِيمِ ﴿١٠٥﴾

"Allah je, nema boga osim Njega, @ivi i

¹⁰⁴ Ako nisu vjernici!

Vje~ni! Odr`avatelj! Ne obuzima Ga ni
drijeme` ni san! Njegovo je ono {to je
na nebesima i na Zemlji! Ko se mo`e
pred Njim zauzimati bez Njegovog
dopu{tenja?! On zna {ta je bilo prije i
{ta }e biti poslije njih i oni ne mogu
obuhvatiti od Njegovoga znanja osim
koliko On `eli! Njegova kursija
obuhvaja i nebesa i Zemlju i Njemu nije
te{ko odr`avati ih! On je Svevi{nji i
Veli~anstveni!"/255/

Ovo je Ajetul-Kursija ("Ajet Pijedestala") i on ima veliki zna~ajJedan vjerodostojan hadis od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, navodi da je to najvredniji ajet u Knjizi Allahovoj Imam Ahmed ibn Hanbel prenosi od Ubejja ibn Ka'ba: /401/ da ga je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao: "Koji je najva`niji ajet u Allahovoj Knjizi?", a on je rekao: "Allah i Njegov Poslanik to najbolje znaju", ponoviv{i to vi{e puta, a zatim je kazao:
"Ajetul-Kursija" ("Ajet Pijedestala") On mu je rekao: "^.estitam na znanju, Ebu-Munzire! Tako mi Onoga u ^ijoj ruci je moj `ivot, on ima jezik i usne koje veli~aju Vladara kod Prijestolja, Ar{a!" To prenosi i Muslim, ali bez dodatka: "Tako mi Onoga u ^ijoj ruci je moj `ivot..."

Drugi hadis prenosi imam Ahmed od Ebu-Zerra D`unduba ibn D`unade, koji u jednom hadisu navodi da je upitao: "Allahov Poslanice: /402/ [ta je najve}e od onoga {to je tebi objavljen?" Odgovorio je: "Ajetul-Kursija":

"Allah, osim Koga drugog boga nema, @ivi je i Vje~ni Odr`avatelj!" (Prenosi En-Nesa'i.)

El-Buhari u svom Sahihu navodi od Ebu-Hurejrea da je rekao: /403/ - Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ovlastio me da ~uvam zekat ramazana, pa mi je jednom do{ao neki ~ovjek i uzeo malo hraneUhvatno sam ga i rekao da }u to kazati Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem On me zamolio: "Pusti me! Ja sam u oskudici, imam porodicu i velike potrebe!" Pustio sam ga, a kada je svanulo Vjerovjesnik me upitao: "[ta je uradio tvoj uhi}enik no}as?" Rekao sam: "Allahov Poslanice, tu`io se da ima velike te{ko)e i da je u oskudici, pa sam se ja sa`alio i pustio ga!" Poslanik je rekao: "Slagao ti je, on }e se vratiti!" Sada sam znao da }e se vratiti, s obzirom da je to rekao Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa sam pratio i on je opet do{ao i uzeo malo hraneOpst sam ga

uhvatno i prijetio da }u kazati Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a on je ponovo molio: "Pusti me! U velikoj sam oskudici, imam brojnu porodicu! Ne}u se vra}ati vi{e!" Ponovo sam se sa`alio i pustio ga da ode, a kad je svanulo, Allahov Poslanik me je upitao: "Ebu-Hurejre, {ta je tvoj uhi}enik sino} u~inio?" Kazao sam: "Allahov Poslani~e, `alio se da je u oskudici i da ima veliku porodicu, pa sam se sa`alio i opet ga pustio da ode!" On mi odvrati: "Slagao ti je, vratit }e se!" Sad sam i tre}i put stra`ario ~ekaju{i ga, i on je do{ao opet i uzeo malo hrane, a ja ga opet uhvatno" E, sad }u sve re}i Allahovom Poslaniku, jer evo tre}i put kako si tvrdio da se ne}e{ vra}ati, pa si opet do{ao!" On mi re~e: "Pusti me, a ja }u te podu~iti rije~ima za koje }e ti Allah koristi dati!" Upitah: "Koje su to rije~i?" A on mi re~e: "Kada pole{ u postelju, prou~i 'Ajetul-Kursiju' do kraja 'Allah, osim Kojega drugog boga nema, @ivi je i Vje~ni!' - pa }e te ~uvan poslan od Allaha stalno ~uvati i {ejtan ti se ne}e pribli`iti do svanu}a!" Opst sam ga pustio, a kada je svanulo, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao je: "[ta uradi tvoj uhi}enik no}as?" Rekao sam: "Allahov Poslani~e, tvrdio je da }e me podu~iti rije~ima za koje }e mi Allah koristi dati, pa sam ga opet pustio!" On, sallallahu alejhi ve sellem, upita me: "A koje su to rije~i?" Rekao mi je: "Kada pole{ u postelju, prou~i 'Ajet Pijedestala' od po~etka do kraja: 'Allah, osim kojega drugog boga nema, @ivi je i Vje~ni!', pa je jo{ dodatac: pa }e te ~uvan poslan od Allaha stalno ~uvati i {ejtan ti se do svanu}a ne}e pribli`iti!" Ashabi su pa`ljivo slu{ali da ne{to nau~e, a Vjerovjesnik je na to rekao: "Istinu ti je rekao, iako je on la`ac! Zna{ li ko je s tobom razgovarao tri no}i, Ebu-Hurejre?" Rekao sam: "Ne znam!" A on }e na to: "To je bio {ejtan..." Od Ebi-Umame prenosi se direktno od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: /404/ Allahovo najve}e ime, kojim kada se zamoli usli{ava dovu, nalazi se u tri poglavlja: "El-Bekare" (Krava), "Ali-Imran" (Imranova porodica) i "Taha" (Taha).

Ovaj ajet sadr`i deset posebnih re~enica.

Rije~i Allaha Uzvi{enog: "Allah je Bog, osim Kojega drugoga boga nema" sadr`e obavijest da je On Jedini Bog za sva stvorenja;

"@ivi i Vje~ni Odr`avatelj!", tj@ivi po Sebi, koji nikada ne umire,

Utemeljitelj svega drugoga, bez ^ijeg odr`avanja nema opstojnosti bi`a.

"Ne obuzima Ga drijeme` niti san." Ne obuzima Ga, zna`i ne savla|uje Ga drijeme`, pospanost, pa zato poslije toga ka`e:

"niti san", jer je on ja`i od drijeme`aU sahih hadisu se navodi od Ebu-Musaa da je rekao: - Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, me|u nama je ustao i obratio se sa ~etiri rije~i: /405/ "Allah doista ne spava, niti treba da spava; On smanjuje mjeru i podi`e je; Njemu se di`e dnevno djelovanje prije no}nog, a no}no prije dnevognog; Njegov zastor je svjetlo ili vatra i, kada bi ga podigao, od sjaja Njegova lica izgorjelo bi sve stvoreno do ~ega pogled dose`e."

"Njegovo je ono {to je na nebesima i na Zemlji!" Time se saop}ava da su svi Njegovi robovi pod Njegovom vla{ju, pot~injeno{ju i upravom, kao {to ka`e:

"Ta svaki }e od njih, i onaj na nebesima, i onaj na Zemlji, kod Svetilosnog kao rob do}i!" (19:93)

"Ko se mo`e pred Njim zauzimati bez Njegovog dopu{tenja?!",

"a oni se ne}e zauzimati osim za onoga kojim On bude zadovoljan!" (21:28) Dakle, zbog Njegove Veli~ine, Uzvi{enosti i Veli~anstvenosti, niko se ne}e usuditi da se zauzima za drugoga osim uz Njegovo dopu{tenje za zauzimanje, kao {to stoji u "hadisu zagovora": /406/ - Do}i }u ispod Prijestolja sed`du ~ine}i, pa }e me podugo ostaviti tako, a zatim }e mi biti kazano: "Podigni glavu i ka`i, pa }e{ biti slu{an, zauzmi se i bit }e ti prihva}eno!" Zatim ka`e: "pa }e mi biti odre|ena granica i uvest }u ih u D`ennet!"

"On zna {ta je bilo prije i {ta je biti poslije njih." To je dokaz da Njegovo Znanje obuhva}a sva bi`a uklju~uju}i njihovu pro{lost, sada{njest i budu}nost, kao {to Allah Uzvi{eni isti~e govore}i o melecima:

"A mi ne}emo tamo u}i osim uz zapovijed Gospodara tvoga! Njemu pripada ono {to je ispred nas, ono {to je iza nas i {to je izme|u toga! A tvoj Gospodar nije zaboravan!" (19:64)

"i oni ne mogu obuhvatiti od Njegova znanja osim koliko On `eli!" Niko ne mo`e saznati ni{ta od Allahovoga Znanja osim ono {to mu da Allah da sazna i s ~ime ga upozna.¹⁰⁵

"Kursija Njegova obuhva}a i nebesa i Zemlju." Ed-Dahhak navodi predanje od Ibn-Abbasa: "Kada bi se Sedam nebesa i Sedam Zemalja razastrli tako da dopiru jedni do drugih, prema prostranstvu Pijedestala bili bi kao karika u prostranoj pustinji!" Ebu-Zerr ka`e: - ^uo sam od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako ka`e: /407/ "Tako mi Onoga u ^ijoj ruci je moj `ivot, Sedam nebesa i Sedam Zemalja su prema Kursiji samo kao karika postavljena na pustinji zemaljskoj Kursija je prema Ar{u samo kao `eljezna halka postavljena izme|u dvije pustinje na Zemlji." Ebu-Bekr ibn Merdevejh navodi predanje s lancem od Ebu-Zerra el-Gafarija, prema kojem je on pitao Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, za Pijedestal, pa mu je on odgovorio: /408/ "Tako mi Onoga u ^ijoj je ruci moj `ivot, Sedam nebesa i Sedam Zemalja su prema Kursiji samo kao karika postavljena na pustinji zemaljskoj Veli~ina Ar{a, prema tom, Kursiji je poput veli~ine pustinje prema toj halci."

"i Njemu nije te{ko da ih odr`ava!", tjnije Mu te{ko i ne optere}uje ga {to odr`ava nebesa i Zemlju i ono {to je na njima, od -nosno izme|u njih Naprotiv, to je Njemu lahko i jednostavno jer On vodi brigu o svakoj osobi i onome {to ona radi, nadzire sve stvari; Njemu ni{ta ne mo`e proma}i niti izbjje}i, jer sve stvari su Njemu pot~injene, jednostavne, niske i sitne u odnosu na Njega, ovisne o Njemu On je nezavisan od svega i hvale vrijedan, On ~ini {to ho}e; Njemu niko ne postavlja pitanje {ta je u~inio, dok se njima (robovima) pitanje postavlja On je Nadre|eni nad svim, Obra~unitelj svega, Nadzornik, Veli~anstveni i Uzvi{eni Nema boga osim Njega, nema drugog osim Njega, niti gospodara osim Njega Stoga rije~i: "On je Svevi{nji i Veli~anstveni!" imaju zna~enje kao i rije~i:

"On je Veli~anstveni i Uzvi{eni" (13:9) Najbolji stav prema ovim ajetima i vjerodostojnim hadisima jeste stav sljedbenika zdrave tradicije, koji su za njih govorili: "Prihvativte ih kako su do{li, bez ikakvih modifikacija ili antropomorfizma."¹⁰⁶

¹⁰⁵ Ovo se posebno odnosi na znanje vjerovjesnika i poslanika, koje potvrđuju rije~i Allaha Uzvi{enog:

"On zna skriveno i neskriveno i ne upoznaje s tajnom Svojom nikoga osim onoga koga za poslanika odabere..." (72:26)

¹⁰⁶ Tj. oni ih ne tuma~e slobodno prema mi~lenjima pojedinih ljudi, nego u njih vjeruju odbijaju}i svako prispodobljavanje Allaha bilo ~emu od Njegovih stvorenja.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ
 الْرُّشْدُ مِنَ الْغَيْرِ فَنَّ يَكْفُرُ بِالظَّاهِرَاتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدْ أَسْتَمْسَكَ
 بِالْعَرْوَةِ وَلَوْقَ الْأَنْفَصَامَ لَهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ
 ۚ

"Nema prisile u vjeru, Pravi put se jasno razlikuje od zablude! Onaj ko ne vjeruje u Taguta, a vjeruje u Allaha, dr'i se za naj~vr{}ju vezu, koja se ne}e prekinuti! A Allah sve ~uje i zna!"/256/

Allah Uzvi{eni ka`e: "Nema prisile u vjeru!" To zna{i}, ne prisiljavajte nikoga da u|e u vjeru islam, jer on je o~it i jasan, njegova znamenja i dokazi su o~vidni, pa nema potrebe da se iko prisiljava da ulazi u njegaNaprotiv, koga Allah uputi u islam, ~ija prsa ra{iri i pogled prosvijetli, taj }e u njega javno u}i, a ~ije srce Allah zaslijepi i zape~ati mu sluh i vid,¹⁰⁷ njemu nema koristi od ulaska u vjeru pod pritiskom i silom.

Navodi se da je bilo vi{e povoda za objavu ovoga ajeta me|u Ensarijama - MedinljijamaTakav povod je bila i `ena koja je odlu~ila da }e svoje dijete, ukoliko ostane `ivo, uvesti u `idovsku vjeruU drugom slu~aju, kada je protjerano pleme Benu-Nedir, u kojem je bilo i sinova Ensarija, oni su kazali da ne `ele ostaviti svoje sinoveNakon toga, Allah je objavio:

"Nema prisile u vjeru...!"

Predanje navode Ibn-D'erir od Ibn-Abbasa, Ebu-Davud i En-Nesa'i od Bendara, te Ebu-Hatim i Ibn-Hibban iz hadisa [u'betaIsto tako, Mud`ahid i drugi navode da je ajet objavljen tim povodomMuhammed ibn Ishak navodi od Ibn-Abbasa da je ajet objavljen povodom slu~aja jednog ~ovjeka iz plemena Benu-Salim ibn Avfa, po imenu Husajni, ~ija su se dva sina pokrstila, dok je on bio muslimanOn je rekao Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem: "Ho}u li ih prisiliti, jer oni su odbili bilo

¹⁰⁷ Ja bih dodao: tj. na vama je da islam ponudite ljudima s njegovim tolerantnim, i privlačnim vjerovanjem, a na ljudima je da to razmotre i upoznaju se s njegovim osnovnim elementima, dokazima i argumentacijom na nivou svog razumijevanja. Naime, Allah Uzvišeni učinio je islam lahkim i tolerantnim do te mjere da su ljudi u stanju svojim umom i razumom, koje im je Allah podario, to razmotriti i razumjeti u skladu sa svojim mogućnostima... osim ukoliko su ludi i sl., kada nisu ni obavezani. Sve izvan toga, i ljudi i džini, obavezni su to razmotriti i razumjeti onako kako je to Allah htio i naredio, pa ukoliko to prihvate kao svoju vjeru, Allah im to omogući i pomogne ih u tome. Međutim, ko je tvrdoglav i zanesen neistinom uprkos razumijevanju dokaza, pa se okrene od islama, za to njegovo nasilje Allah Uzvišeni će dati da mu zaslijepi srce i zapečate se sluh i vid, kao oblik primjerene kazne. U tom smislu, Allah Uzvišeni kaže: "A onome koji dijeli, Allah se boji i potvrdi ono što je dobro, njemu ćemo put dobra olakšati! A onome ko tvrdi, osjeća se neovisnim, i dobro smatra lažnim, njemu ćemo put zla olakšati!" (92:5-10)

{to drugo osim kr{}anstva?", pa je Allah objavio navedeni ajetMe|utim, ovaj ajet je derogiran "ajetom o borbi":

"Bit }ete pozvani da se borite protiv naroda veoma hrabrog i mo}nog sve dok islam ne prihvate!" (48:16)
Zatim Allah Uzvi{eni ka`e:

"O Vjerovjesni~e, bori se protiv nevjernika i licemjera i budi nemilosrdan prema njima!" (9:73), zatim:

"O vjernici, borite se protiv nevjernika koji su u blizini va{oj i neka oni osjete va{u strogost! I znajte da je Allah na strani onih koji se Njega boje!" (9:123)

Prema tome, neophodno je da se svi narodi pozovu u islam, pa ukoliko neki od njih to odbiju, ili ne budu dvali glavarinu (d`izju), protiv njih se treba boriti dok ne budu ubijeniTo je smisao prisileU sahih (vjerodostojnom) predanju stoji: /409/ "Tvoj Gospodar se ~udi ljudima koji se u d`ennet vode u lancima!" To zna{i}: zarobljenici koji se u islamsku zemlju dovode u lancima i okovima, a nakon toga primaju islam, te njihova djela i du{e budu tako dobre da u|u u D`ennet.

"Onaj ko ne vjeruje u Taguta,¹⁰⁸ a vjeruje u Allaha, dr'i se za naj~vr{}ju vezu, koja se ne}e prekinuti! A Allah sve ~uje i zna!" Tjeko ostavi idole i kumire i drugo ~emu poziva {ejtan mimo ibadeta Allahu, d`.{., i koji samo Allahu klanja svjedo~e}i da nema drugog boga osim Njega, jer Tagut obuhva}a svako zlo koje su ~inili ljudi u doba paganstva obo`avaju}i kumire, obra}aju}i se njima i mole}i od njih pomo},

"dr'i se za naj~vr{}ju vezu, koja se ne}e prekinuti!", tjdr'i se za vjeru kao najja~i osnov, a to je sli~no naj~vr{}oj vezi koja se ne}e prekinuti, budu}i da je po sebi ~vrsta, temeljita i sna`nanjeno vezivanje je jako, a ta ~vrsta veza je vjera/iman i predanost/islamOnaj ko to ka`e nije u suprotnosti s onim koji ka`e da su to rije~i:

"Nema boga osim Allaha!", odnosno, da je to Kur'an ili ljubav, ili mr`nja u ime Allaha Uzvi{enog, jer to je sve ta~noU vezi s rije~ima: "koja se ne}e

¹⁰⁸ Ja bih dodao: Ovdje se navodi nevirstvo u Taguta/Satanu ispred vjere u Allaha i to ukazuje na obavezu čišćenja srca na prvom mjestu, i oticanje iz njih svega što je vezano za vjeru u Taguta, da bi tek nakon što su postala čista mogla biti ispunjena i natopljena vjerom u Allaha. U tom slučaju, samo Allah je čuvar srca, tako da niko ne može čvrstu vjeru u Allaha ukinuti, jer tada se čovjek drži za najčvršću vezu.

prekinuti" Muaz ibn D`ebel ka`e da to zna~i: koja se neje prekinuti sve do ulaska u D`enet! Imam Ahmed navodi predanje od Muhammeda ibn Kajsa ibn Ubade, koji ka`e: /410/ "Bio sam u d`amiji, pa je do{ao neki ~ovjek na ~ijem se licu video trag skru{enostiKlanjao je dva rekata skra}eno, pa su ljudi kazali: 'Ovo je ~ovjek iz D`enneta!' Kada je izi{ao, ja sam ga pratio dok nije u{ao u stanU{ao sam s njim i razgovarao, a kada se odmorio, rekao sam mu {ta su ljudi u d`amiji o njemu govoriliOn je rekao: 'Allah je Veliki! Niko ne treba da govori ono {to ne zna, a re{i} }u ti za{to...! Vidio sam kao da sam u zelenoj ba{~i!' (Ibn-Avn navodi da je spomenuo njen zelenilo i prostranstvo, da je u sredini bio `eljezni stup ~iji je donji dio bio u zemlji, a gornji na nebnu, na najvi{oj ta~ki.) 'Re~eno mi je: Popni se uz njega!; ja sam rekao: Ne mogu! Zatim mi je do{ao sluga (Ibn-Avn¹⁰⁹ navodi da je to bio crni rob), podigao mi odje}u sa zadnje strane i rekao: Penji se! Penjao sam se dok nisam stigao do peteljke, pa mi je rekao: Uhvati se za peteljku! Tada sam se probudio, a ona je bila u mojoj ruci! Do{ao sam Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve selllem, i ispri~ao mu, a on je rekao: [to se ti~e ba{~e, to je ba{~a islama! [to se ti~e stupa, to je stup islama, a {to se ti~e peteljke, to je naj~vr{}a peteljkaTi }e{ biti musliman do smrti svoje!" Hadis izdvajaju autori oba Sahiha, a taj ~ovjek je Abdullah ibn Selam, r.a.

اللَّهُ وَرَبُّ الْدِينِ أَمَنُوا

يُخْجِلُهُم مِّنَ الظُّلْمَتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكُوْمُ مُرَاطِعُوْتٍ
وَيُخْجِلُهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلْمَتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْنَّارِ هُمْ فِي كَلِيلٍ ۝

"Allah je za{titnik onih koji vjeruju, izvodi ih iz tmina na svjetlo, a onima koji ne vjeruju za{titnici su taguti, odvode ih sa svjetla u tmine! To su stanovnici Vatre i u njoj }e vje~no ostati."/257/

Allah Uzvi{eni saop}ava da On upu}uje na Pravi put onoga ko slijedi Put mira kojim je On zadovoljan, pa Svoje robeve, vjernike, izvodi iz tmine nevjerstva, sumnje i rezignacije na svjetlo jasne, o~igledne i lahke Istine, te da je za{titnik nevjernika {ejtan koji im uljep{ava neznanje i zablude u kojim se nalaze odvode}i ih i udaljuju}i od Puta istine na put kufra,

¹⁰⁹ To je jedan od prenosilaca hadisa koji se nalazi u lancu prenosilaca.

tj.nevjerstva i la`i.

"To su stanovnici Vatre i u njoj }e vje~no ostati." Stoga, Allah Uzvi{eni navodi izraz svjetlo u jednini, a izraz tama u mno`ini, jer Istina je jedna, a nevjerstva ima vi{e vrsta i sve one predstavljaju la~, kao {to Allah Uzvi{eni, takoler, ka`e:

"I doista, ovo je Moj Pravi put, pa se njega dr`ite i druge puteve ne slijedite, da vas ne odvoje od Puta Njegova! Eto, to vam preporu~uje, da biste bili bogobojazni!" (6: 153)

أَلْمَرْتَ إِلَيَّ الَّذِي حَاجَ إِلَيْهِمْ فِي رَبِّهِ أَنَّهُ اللَّهُ الْمَوْلَكُ إِذْ قَالَ إِلَيْهِمْ رَبِّي
الَّذِي تَحْمِلُونَ وَيُبَيِّنُ قَالَ أَنَا أَنْجَحُكُمْ وَأَمْيَتُ قَالَ إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يَأْنِي بِالشَّهِيدِ
مِنَ الْأَشْرِقِ فَأَتَ بِهَا مِنَ الْمُغَرِّبِ فَبَيَّنَ اللَّهُ كَفَرَ وَلَهُ لَهُدْيَةٌ الْقُوَّمَ

الظَّالِمِينَ ﴿٦﴾

- Zar ne zna{ za onoga koji se s Ibrahimom o Gospodaru njegovu prepirao, kada mu je Allah carstvo dao?! Kad Ibrahim re{e: "Gospodar moj je Onaj Koji `ivot i smrt daje!", on odgovori: "Ja `ivot i smrt dajem!" Ibrahim re{e: "Allah ~ini da Sunce izlazi s istoka, pa u~ini ti da izi{e sa zapada!" I nevjernik se zbuni! Allah doista silnike ne upu}uje na Pravi put! /258/

Onaj koji se prepirao s Ibrahimom o Gospodaru njegovu bio je kralj Babilona, Nemrud ibn Ken'an ibn Ku{ ibn Sam ibn Nuh, a rije~i Allaha Uzvi{enog:

"Zar ne zna{ za onoga koji se s Ibrahimom o Gospodaru njegovu prepirao" zna{e da se prepirao o posto-janju Gospodara njegova, budu}i da je Ibrahim ne -girao da postoji drugi gospodar osim AllahaNa to je Nemruda navela vlastita osionost i du`ina vladanjaZato Allah Uzvi{eni ka`e: "kada mu je Allah carstvo dao" On je od Ibrahima tada tra`io dokaz da postoji Gospodar kome se moli, pa mu je Ibrahim rekao: "Gospodar moj je Onaj Koji `ivot i smrt daje!" On je Tvorac svega iz ni{ta, a to i poni{ti nakon postojanjaTo je dokaz nu`nog postojanja Onoga Koji stvara i odabiraBudu}i da stvari nisu nastale same po sebi, one moraju imati Tvorca Koji ih stvaraTo je Gospodar ^ijem obo`avanju ja pozivam jedino i On nema druga (ortaka)Nemrud je tada rekao:

"Ja `ivot i smrt dajem!" Kada se meni dovedu dva ~ovjeka koji zaslu`uju da budu ubijeni, ja naredim da se ubije jedan, a da se oprosti drugome, pa on ne bude ubijen! Ovako navode Katade i neki drugiMe|utim, Allah najbolje zna!

Ali je jasno da on nije htio to, jer to nije odgovor na ono {to je rekao IbrahimNaprotiv, Nemrud je htio da iz oholosti i sile potvrди da je on gospodar, jer se ima utisak da on to ~ini, odnosno, da on daje `ivot i smrt! Zato je Ibrahim njemu rekao:

"Allah ~ini da Sunce izlazi sa istoka, pa u~ini ti da izlazi sa zapada!" To zna~i, ako ti daje{ `ivot i smrt, u~ini to, jer onaj koji `ivot i smrt daje raspola`e postojanjem svega {to je stvorio, on sebi podvrgava planete i zvijezde i njihovo kretanjeBudu}i da je Sunce samo mali dio od tih stvorenja, a pojavljuje se svakoga dana sa istoka, ako si ti bog, daj da dole sa zapada! Kada je on video da je nemo}an i da mu gordost ni{ta ne poma`e, zbumio se, tizanijemio je, a zatim je naveden dokaz protiv njega:

"Allah doista silnike ne upu{uje na Pravi put!", tjne nadahnjuje ih bilo kakvim dokazom ili argumentomNaprotiv, njihov dokaz je ni{tavan, pa im pripada srd`ba i kazna `estokaStav logi~ara da je prijelaz Ibrahima sa prve pozicije na drugu, prijelaz s jednog dokaza na drugi jasniji - ne stoji, nego je prva pozicija uvod za drugu, sa ciljem da se opovrgne stav Nemruda i prvom i drugom pozicijomAllah to najbolje zna i Njemu se zahvalujemo!¹¹⁰

[to se time Nemruda, on je ostao tvrdokoran iako je zanijemio ne odgovoriv{i, tako da nije povjerovao u Allaha Uzvi{enog, Koji uistinu daje `ivot i smrtStoga je Allah Uzvi{eni poslao na njega i njegov narod jato komaraca, od kojih nisu vidjeli Sunce, dav{i da ih savladaju, jedu im meso i piju krv, ostavljuju}i ih samo kao kostureJedan od tih komaraca u{ao je u nos vladaru po kazni Allahovojoj, pa se on udario maljem po glavi, ~ime ga je Allah uni{tio.¹¹¹

أَوْكَ الَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْبَةِ وَهِيَ حَارِقَةٌ عَلَى عَرُوشَهَا قَالَ
أَنَّ يَمْحُى هَذِهِ الْمَلَةَ بَعْدَ مَوْتِهِ فَأَمَّا نَاهَ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ شَمَّ بَعْثَةً قَالَ كُمْ
لِيَثَ قَالَ لِيَثَ يَوْمًا وَبَعْضُ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لِيَثَ مِائَةَ عَامٍ فَنَظَرَ
إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَهَّلْ وَانْظَرَ إِلَى حَمَارِكَ وَلَبَعْلَكَ إِيمَاءَةَ
لِلنَّاسِ وَانْظَرَ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنَشِّرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا الْحَمَّا فَلَمَّا نَهَيَ
قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ¹⁰⁹

- Ili za onoga koji je, prolaze}i pored jednoga grada koji je bio do temelja poru{en i pust, povikao: "Kako }e Allah o`iviti ove {to su pomrli?!" I Allah ga mrtvim u~ini stotinu godina, a zatim ga o`ivi i upita: "Koliko si ostao?" On re{e: "Ostao sam dan ili dio dana!" Tada mu re{e: "Ne, ostao si stotinu godina! Pogledaj jelo svoje i pi}e svoje, nije se pokvarilo! A pogledaj i magarca svoga, da Te u~inim znakom za ljude, a pogledaj i kosti, kako ih sastavljamo, a onda mesom obla`emo!" I kada njemu bi jasno, povika: "Ja znam da Allah doista sve mo`e!"/259/

Ovome ajetu prethode rije~i Allaha Uzvi{enog:

"Zar ne zna{ za onoga koji se s Ibrahimom o Gospodaru njegovome prepirao", tjda li ti je poznat primjer onoga koji je polemizirao s Ibrahimom, a.s., o Gos-podaru njegovom?! Za njih se ve`u gore navedene rije~i:

"Ili za onoga koji je prolaze}i pored jednoga grada, ~iji temelji su poru{eni bili..." Postoje razila`enja ko je ovaj prolaznik, odnosno da li je to Uzejr, ili Hidr, ili je to Eremija ibn Halkija ili Hazekijel ibn Bevar, ili pak neki drugi ~ovjek od Izraelijana? Mogu}e da je to Uzejr! [to se time grada, to je Kudus, Jerusalem, kroz koji je pro{ao nakon {to ga je Nabukodonosor poru{io i pobio njegove gra|ane, tako

"da je bio pust", tјnikoga u njemu nije bilo.

Rije~i Uzvi{enog: "i do temelja svojih poru{ena", t}iji su krovovi i zidovi pali na zemljuStoga je on stao razmi{l}jaju}i {ta je bilo s tim veli~anstvenim gra|evinama, pa je rekao:

"Kako }e Allah o`iviti ove {to su pomrli?!" Vidio je stra{ne ru{evine i u~inilo mu se da ih nije mogu}e ponovo podi}i Allah Uzvi{eni na to odgovara:

"I Allah ga mrtvim u~ini stotinu godina, a zatim ga o`ivi", jer

¹¹⁰ Ja bih dodata: Allah neka se smiluje Ibn-Kesir! On je doista ovim svojim komentarom ajeta dao jasno zna~enje ove dvije pozicije. Neka mu da svako dobro i nagradi ga iz Svoje Milosti i Oprosta u dzenetskim odajama!

¹¹¹ Ja bih dodata: Taj koji je tvrdio da on život i smrt daje, nije bio u stanju usmrstiti običnog komarca koji mu je ušao u nos nanoseći mu bolove koje nije mogao otkloniti bez malja. Navodi se, takoder, da je to učinio cipelom, sve dok nije potpuno propao! U ovome se nalazi pouka za one koji pouku prihvácaju. Naime, on je bio nemoćan da usmrti jednu malu mušicu koja mu je bol nanijela i bila u stanju da mu život ugrozi i uni{ti, pa kako da oživi mušicu koja je uginula ili pak krilo mušice!? Slava Tebi, moj Allahu, velik li si Ti!

je, nakon {to je pro{lo sedamdeset godina od njegove smrti, grad ponovo podignut i naseljen, te su se i Izraeli}ani vratili u njegaO`iviv{i ga stotinu godina poslije njegove smrti, Allah mu je prvo dao o~i da pogleda {ta Allah ~ini, kako o`ivljava njegovo tijeloKada se to tijelo upotpunilo, "rekao mu je", posredstvom meleka, "Koliko si ostao?" On re~e: "Ostao sam dan ili dio dana!" Ustvari, kada je on umro, bio je po~etak dana, a kada ga je o`ivio, bilo je pred kraj danaZato je on, ugledav{i sunce kako sija, pomislio da je to sunce od istoga dana, pa je rekao: "ili dio dana!" A zatim mu re~e:

"Ne, ostao si stotinu godina! Pogledaj jelo svoje i pi)e svoje, nije se pokvarilo!" A tu su bili gro`le, smokve i sok, {to se nije bilo promijenilo.

"A pogledaj i magarca svoga!", kako ga Allah o`ivljava dok ti to gleda{,

"da Te u~inim znakom za ljudе", tjdokazom za Povratak

"a pogledaj i kosti, kako ih sastavljamо", tjkako ih podi`emo da bi se jedna s drugom sastavilaIma ~itanja i: "kako ih o`ivljavamo", "a onda mesom obla`emo!" Dakle, nakon {to budu razbacane i desno i lijevo, Allah {alje vjetar koji ih sakuplja sa svih strana, zatim stavljа svaku kost na njeno mjesto tako da nastaje magarac s kostima, ali bez mesa, da bi potom to Allah oblo`io mesom, ~ivcima, krvnim sudovima i ko`om, te poslao meleka da u nozdrvu magarca puhne i da ovaj zareveSve je to bilo uz dopu{tenje Allaha Uzvi{enog i nao~igled UzejraKada se uvjeroio u to, "on je rekao: 'Ja znam da Allah doista sve mo`e!'",

tjja to znam jer sam to svojim o~ima vidio i stoga o tome obavje{tavam svoje savremenike!

وَدَقَالَ إِبْرَهِيمَ رَبِّ أَرْفَى كَيْفَ
تُخْلِي الْمُؤْمِنَ قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لَيْلَمِينَ قَاتِلِيَ قَالَ فَعَذْ
أَرْبَعَةَ مِنَ الطَّيْرِ فَصُرِّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْ هَنَّ حُزْنَةَ أَمْ
أَدْعُهُنَّ كَائِنَيْكَ سَعِيًّا وَأَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

- A kada Ibrahim re~e: "Gospodaru moj, poka`i mi kako o`ivljuje{ umrle?" On re~e: "Zar ne vjeruje{?!" "Dakako, vjerujem", odgovori on, "ali da mi se srce smiri!" Zatim mu re~e: "Pa, onda, uzmi ~etiri ptice, isijeci ih, pa po dio od njih stavi na svaki bre`uljak! Zatim ih pozovi, do{j i je ti `ureji! Znaj da je Allah Silan i Mudar!"/260/

Ispituju{i Ibrahima, a.s., oni su naveli vi{e razloga, me|u kojima je i to da je on Nemrudu rekao:

"Gospodar moj je Onaj Koji `ivot i smrt daje!" Naime, on je `elio da se tim uzdigne sa stupnja izvjesnog znanja na stupanj pune izvjesnosti i da to vidi o~igledno, pa je rekao:

"Gospodaru moj, poka`i mi kako umrle o`ivljuje{?" On re~e: "Zar ne vjeruje{?!".. "Dakako, vjerujem", odgovori on, "ali da mi se srce smiri!" A u hadisu koji prenosi El-Buharija od Ebu-Hurejra u komentaru ovoga ajeta stoji: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: /411/ - Mi smo prili~iji da sumnjamo od Ibrahima, a.s., kada je rekao "Gospodaru moj, poka`i mi kako umrle o`ivljava{!?" On re~e: "Zar ne vjeruje{?!" "Dakako, vjerujem" - odgovori on - "ali da mi se srce smiri." Ovako prenosi MuslimNema dvojbe da se ovim ne `eli ukazati na sumnju koju iz toga mogu shvatiti oni koji ne posjeduju znanjeU vezi s ovim hadisom postoji nekoliko odgovora: jedan od njih je...¹¹²

"Pa, onda, uzmi ~etiri ptice, isijeci ih..." tjsve`i ih, zakolji i isijeci! Kada ih je on svezao i zaklao, pomije{ao zajedno i podijelio na dijelove, nakon {to ih je isjekao, na svako brdo je stavio po dioIbn-Abbas ka`e: "On je uzeo glave ptica, a zatim mu je Allah naredio da ih pozove, pa je on ~inio kako mu je Allah naredioTada je video kako sve ide jedno drugom, perje perju, krv krvi, meso mesu, a dijelovi svake ptice se sastavlaju jedno s drugim dok sve ptice nisu dovr{eneTada su one `ure}i krenule prema njemuDa bi jasnije video {to je pitao, Allah je u~inio da svaka ptica dole i uzme svoju glavu, koja je bila u ruci Ibrahima, a.s., pa ukoliko bi se desilo da joj pru`i glavu koja nije njena, ona bi to odbila, a ukoliko bi joj do{la njena glava, tada bi se spojila s tijelom Bo`ijom snagom i mo{i." Zato Allah Uzvi{eni ka`e:

"Znaj da je Allah Silan i Mudar!", tjsilan i niko Ga ne mo`e savladati, ni{ta Mu se ne mo`e zabraniti, pa {to

¹¹² Ovdje je bjelina... i mufessir/komentator hafiz Ibn-Kesir ne navodi te odgovore... U ~elji da to dopunimo, na ovome mjestu ~emo navesti ono ~to biljezi Buharija, koji to navodi u svom Komentaru od Muhammeda ibn Ishaka ibn Huzejme, a ovaj od Ebu-Ibrahima Ismaila ibn Jahja el-Muzinija, koji kaže u vezi s ovim hadisom: "Niti je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, niti Ibrahim, a.s., ikada posumnjao u to da je Allah Uzvi{eni mo~an o~iviti mrtve. Oni su jedino sumnjali u to da li ~e im odgovoriti na to pitanje ili ne... To pokazuje da ovaj slu~aj Ibrahima, a.s., nije naveden kao slu~aj sumnje, nego je naveden kao slu~aj ~elje za povecanjem o~iglednog znanja budu{i da o~iglednost potvrduje spoznaju i smirenost vi{e nego logičko zaklju{ivanje.

On hoje, to bude bez prepreke, jer je On nadre|en nad svime, mudar u Svojim rije~ima, djelima, zakonima i mo}i Abdurrezzak ka`e: - U vezi sa rije~ima Allaha Uzvi{enog:

"ali da mi se srce smiri" Ma'mer nam navodi od Ejjuba da je rekao da Ibn-Abbas ka`e: "U Kur'anu nema ajeta koji mi daje nade vi{e od toga!" Ibn Ebi-Hatim navodi od Ibn-Munkedira da je pri~ao kako je Abdullah ibn Abbas sreo Abdullahe ibn Amr ibn Asa i upitao ga: "Koji ajet u Kur'anu tebi daje najvi{e nade?" Abdullah ibn Amr mu je rekao: - Rije~i Allaha Uzvi{enog:

"Reci: 'O robovi moji koji ste se prema sebi ogrije{ili, ne gubite nadu u Allahovu milost...!'" (39:53) Ibn-Abbas je rekao: - Me|utim, ja isti~em rije~i Allaha Uzvi{enog:

- A kada Ibrahim re~e: "Gospodaru moj, poka{i mi kako umrle o`ivljuje{?", On re~e: "Zar ne vjeruje{?!" - "Dakako." Rije~i: "Dakako!" su ga zadovoljile kada ih je Ibrahim rekao, pa je rekao: "To je ono {to se javlja u du{ama i {to {ejtan sugerira." Tako to prenosi El-Hakim, isti~u{i da je to sahih predanje.

**مَثْلُ الَّذِينَ يُفْقَدُونَ
أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثْلَ حَبَّةٍ أَنْبَتَ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ
سُبْنَبَلَةٍ مَا تَهُوَ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِّفُ لِمَ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلَيْهِ
ۚ**

"Primjer onih koji imovinu svoju tro{e na Allahovu putu sli~an je zrnu iz kojega nikne sedam klasova, a u svakom klasu po stotinu zrnaA Allah pove}ava kome On hoje! Allah je neizmjerno dobar i Sveznaju{i!"/261/

Ovo je primjer koji Allah Uzvi{eni navodi za pove}anje nagrade onome ko tro{i svoju imovinu u `elji za Njegovim zadovoljstvom, odnosno da se dobro djelo pove}ava od deset do sedam stotina puta, pa ka`e: "Primjer onih koji imovinu svoju tro{e na Allahovu putu sli~an je...", tju pogledu pokornosti prema Allahu tro{e{i u borbi (d`ihadu) konjicu, orule, oru`je i slobod Ibn-Abbasa se navodi: "Dirhem potro{en u d`ihadu borbi i had`u pove}ava se do sedam stotina puta, pa zato Allah Uzvi{eni ka`e:

"sli~an je zrnu iz kojega nikne sedam klasova, a u svakom klasu po stotinu zrna." Ovaj primjer ima utisak na du{e ljudi vi{e nego spominjanje broja sedam stotinaU njemu se ukazuje da dobra

djela Allah Uzvi{eni razvija za njihove nosioce kao {to usjev razvija za onoga ko ga zasije u plodnu zemljuPostoji predanje iz sunneta, koje tako|er govori o pove}avanju dobrih djela do sedam stotina puta.

Ahmed od ibn Mesuda navodi predanje da je neki ~ovjek dao za milostinju na Allahovom putu obilje`enu devu, pa je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /412/ "Na Sudnjem danu sigurno }e{ dobiti sedam stotina obilje`enih deva!" To prenose Muslim i En-Nesa'i.

"A Allah pove}ava kome On hoje!", dakle, prema iskrenosti u posluNaprijed je naveden hadis Ebu-Osmana en-Nehdija, koji navodi od Ebu-Hurejrea, u pogledu pove}anja dobrog djela do dvije hiljade hiljada dobrih djela u vezi s rije~ima:

"Ko je taj koji Allahu drage volje zajam daje, pa mu ga On mnogostruko vra}a?!"¹¹³

"Allah je neizmjerno dobar i Sveznaju{i!" Njegovo dobro je sveobuhvatno i nadma{uje stvorenja i On zna ko to zaslu`uje i ko ne zaslu`uje; Njemu pripada slava i hvala!

**الَّذِينَ يُفْقَدُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَمَّ لَا يُتَبَعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنْ
وَلَا أَنْدَى لَهُمْ أَجْرٌ هُوَ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْمِلُونَ
ۚ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَبْعَدُهَا إِذَا وَاللَّهُ عَنْ حَلَمِهِ
ۚ يَأْمُرُهَا الَّذِينَ أَمْوَالًا بُطْلُوا صَدَقَتِنَّكُمْ بِمَالِنَّ وَالآذَى كَالَّذِي
يُنْفِقُ مَا لَمْ يُرَءَ إِلَّا تَرَاهُ إِلَهٌ وَالْيَوْمُ الْأُخْرَ قَتْلُهُ كَمَثْلٍ
صَفْقَوْنَ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَإِلَّا فَرَّكَهُ صَلَدٌ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى
شَيْءٍ عَمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يُهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ
ۚ**

"Onima koji tro{e imetke svoje na Allahovom putu, a onda ono {to potro{e ne poprate prigovorima i uvredama, pripada nagrada Gospodara njihova! Njima nema straha niti }e oni tugovati!" /262/ "Lijepa rije~ i oprost vredniji su od milostinje koju prati vrijelanje! A Allah je nezavisan od svakoga i blag!" /263/ "O vjernici, ne kvarite milostinje va{e prigovorima i uvredama, kao {to to ~ini onaj koji imetak svoj tro{i da bi se ljudima pokazao, a ne vjeruju{i u Allaha i drugi svijet! Primjer njegov je kao primjer glatke stijene - na kojoj ima zemlje, pa je pogodi veliki pljusak i ogoli je! Oni nemaju nikakve koristi od onoga {to su stjecala Allah ne upu}uje

¹¹³ Vidjeti hadis broj 398.

na Pravi put ljudi koji ne vjeruju."/264/

Allah Uzvi{eni ovim hvali one koji svoj imetak tro{e na Njegovom putu ne prate}i to dobro~instvo i milostinju isticanjem svojih zasluga prigovorima za to {to su dali, budu}i da to oni ~ine bez prigovaranja bilo kome i bez samoisticanja bilo rije~ju ili djelomU tom smislu, rije~i Uzvi{enog: "niti uvre-dama" zna~e da oni ne ~ine onome kome su u~inili dobro~instvo ni{ta lo{e kako bi ga ponizili tim svojim dobro~instvomNakon toga, Allah Uzvi{eni im obe}ava veliku nagradu za to, pa ka`e:

"njima pripada nagrada Gospodara njihova!" Dakle, njima pripada nagrada od Allaha, a ne od bilo koga drugoga;

"Ni~ega se oni ne trebaju bojati!" od strahota koje sa Sudnjim danom dolaze, "i ni za ~im ne trebaju tugovati!", tjza ljepotama ovoga svijeta, koje }e iza njih ostati.

Zatim Allah Uzvi{eni ka`e: "Lijepa rije~", tjlijepa rije~ i dova upu}ena Allahu za muslimana, te "oprost" , tjizvinjenje i pra{tanje nepravde, "vredniji su od milostinje koju prati vrijelanje!" Allah je "Nezavisan" od Svojih stvorenja i "Blag" , {to zna~i da On blago postupa, pra{ta i oslobo|aU vezi sa zab-ranom prigovora i isticanja milostinje (dobro~instva) postoji vi{e hadisaU Sahihu Muslimovom navodi se od Ebu-Zerra da je rekao: - Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: /413/ "Sa trojicom ljudi Allah ne}e razgovarati na Sudnjem danu, ne}e ih pogledati niti osloboditi i njima slijedi bolna kazna: sa onim koji prigovara za ono {to je dao, s onim ko spusti svoju odje}u, i s onim koji proda svoju robu uz la`nu zakletvu."

Zato Allah Uzvi{eni ka`e:

"O vjernici, ne kvarite milostinje svoje prigovorima i uvredama!", kazuju}i tako da se milostinja kvari prigovorima i uvredama nakon {to se da, jer nagrada za dobro~instvo gubi se zbog grijeha od prigovora i uvreda.

Zatim Allah Uzvi{eni ka`e: "kao {to to ~ini onaj koji imetak svoj tro{i da bi se ljudima pokazao" To zna~i: ne kvarite svoje milostinje prigovorima i vrijelanjem, kao {to to ~ini onaj koji se time pokazuje pred ljudima pokazuju}i njima da se `eli pribli`iti Allahu, dok mu je prava na -mjera da ga ljudi hvale ili pak ne{to drugo na ovome svijetu, {to

prepostavlja prekid odnosa prema Allahu i `elje za Njegovim zadovoljstvom! U tom smislu, Allah Uzvi{eni ka`e: "a ne vjeruju}i u Allaha i drugi svijet!" Nakon toga, Allah Uzvi{eni navodi primjer ~ovjeka koji se pretvara pred ljudima tro{enjem svoga imetka:

"Primjer njegov je kao primjer glatke stijene." Rije~ zna~i: **glatki kamen (stijena)** "na kome ima zemlje, pa ga pogodi veliki pljusak" ; rije~ zna~i **jaka ki{a**, "i ogoli ga" , tjostavi ga glatkim i suhim bez imalo zemlje koja je tu bilaIsto tako i djela licemjera, koji se pretvaraju, nestanu i izgube se kod Allaha Uzvi{enog, jer su njihova djela koja su ljudi vidjeli bila poput one zemljeAllah Uzvi{eni ka`e:

"Oni nemaju nikakve koristi od onoga {to su stjecaliA Allah ne upu}uje na Pravi put ljudi koji ne vjeruju."

وَمَثُلُ الظِّنَّ

**يُنِفِّقُونَ أَمْوَالَهُمْ أَبْغَاءَ مَرْضَايْتَ اللَّهَ وَتَسْتَبِّنَ أَنَّ أَنْفُسَهُمْ كَثُرٌ
جَنَّةٌ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَأَبْلَى فَعَاثَتْ أَكْلَاهَا ضَعْفَانِ فَإِنَّمَّا يُصْبِحُهَا وَأَبْلَى
فَطَلْعَ وَاللَّهُ عَلَّمَ مَنْ يَشَاءُ بِصِيرَةً**

"Oni koji tro{e svoj imetak u `elji za zadovoljstvom Allahovim i sigurni su u nagradu za to, sli~ni su ba{~i na uzvi{ici na koju se izlila obilna ki{a, pa daje dvostruki urod! A ako se na nju ne izlije obilna ki{a, opet bude rose! Allah dobro vidi {to vi radite!"/265/

Ovo je primjer vjernika koji tro{e svoj imetak u `elji za Allahovim zadovoljstvom, "i sigurni su u nagradu za to", tjoni su sigurni, uvjereni da }e ih Allah za to nagraditi najobilnijom nagradomSli~no ovome ima zna~enje sahih hadis o kojem postoji op}e slaganje: /414/ "Koji budu postili ramazan vjeruju}i i ra~unaju}i na nagradu", tјvjeruju}i u njegovu obavezu i ra~unaju}i na nagradu kod Allaha, "sli~ni su ba{~i na uzvi{ici", tjsli~ni su vrtu na uzvi{enju na zemlji po kojoj teku rijeke, "na koju se izlila obilna ki{a", tjjaka ki{a, kao {to je naprijed navedeno, "pa ona da plod", tjsvoj plod, "dvostruki!", tju odnosu na druge ba{~e.

"A ako se na nju ne izlije obilna ki{a, padne ki{a rosulja!", tjsitna ki{a koja ne da su{i zavladatiJer, ako se na nju ne izlije obilna ki{a, onda }e padati sitna ki{ica, pa }e joj i to biti dovoljno!

Isto tako, djelo vjernika nikada se ne gubi, nego ga Allah prima i umno `ava svakome prema njegovim djelimaZato Allah Uzvi{eni i ka`e:

"Allah dobro vidi {to vi radite!", tjni{ta od djela Njegovih robova Njemu se ne mo`e sakriti.

أَيُوْدَ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ

**مَنْ نَخِلِّ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْنِهَا الْأَبْرَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الشَّرَبَاتِ
وَأَصَابَهُ الْكَبْرُ وَلَهُ دُرْرَىٰ صُعْقَاءٌ فَاصَابَهَا إِعْسَارٌ فِيهِ نَارٌ
فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يَبْيَنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَتَكَبَّرُونَ** ﴿٢٩﴾

"Da li bi iko od vas volio da posjeduje ba{~u punu palmi i gro`la, ispod koje rijeke teku i u kojoj ima svakojakih plodova, a da je ostario i da ima nejaku djecu, a da je onda vatrena oluja zadesi preko nje i ona izgori?! Tako vam Allah obja{njava Znamenja Svoja, da biste razmislili!" /266/

Komentiraju{i ovaj ajet El-Buhari navodi predanje od Ubejda ibn Umejra, koji ka`e da je jednoga dana Omer ibn Hattab upitao ashabe Allahovog Poslanika: - [ta mislite, povodom ~ega je objavljen ovaj ajet:

.."Da li bi iko od vas volio da posjeduje ba{~u punu palmi i gro`la...?" Oni su kazali: "Allah to najbolje zna!" Omer se, potom, naljutio i rekao: "Ka`ite, znamo ili ne znamo!?" Ibn-Abbas, r.a., kazao je: "Vladaru vjernih, u vezi s tim imam jednu ideju!" Omer je rekao: "Ka`i i ne potcjenjuj sebe, brati}u moj!", a Ibn-Abbas je rekao: "Navest }u primjer djela!" "Kojeg djela?", upita OmerIbn-Abbas tada re{e: "Bogatog ~ovjeka koji radi pokoravaju{i se Allahu, zatim mu Allah po{alje {ejtana, pa po{ne grijehe ~initi dok svoja djela ne upropasti!"

Ovaj hadis dovoljno komentira gornji ajet ukazuju{i prvo na primjer dobrih djela, a zatim kako promjena pona{anja u ~ivotu mo`e sasvim poni{titi prethodna dobra djelaStoga, kada se ~ovjek na{e u te{koj situaciji, a zatreba mu pomo} od prethodnih djela koje je uradio - ne}e ih na}iZato Allah Uzvi{eni ka`e: "a da je ostario i da ima nejaku djecu, a onda na{e oluja preko nje", tj`estoki vjetar,

"sa vatrom i ona izgori?!", tjizgore plodovi i drve}e, pa ~ovjek dole u te{ku situacijuTakvo je i stanje nevjernika na Sudnjem danu, kada se vrati Allahu Uzvi{enom i ne bude imao dobra djela da ga za{tite, pa }e sam sebe koritiBa{ kao {to ni ovaj starac nema snage zasaditi drve}e u ba{~ikada

ne bude na{ao ni{ta {to je dao za sebe da bi mu se tada vratilo, kao {to ovome starcu nisu od koristi njegova malodobna djeca, i ne bude imao nagrade u ~asu kada mu je najpotrebnija, kao {to ovaj nema ba{~e kada je star, a djeca mu nejaka, kada mu je najpotrebnija!

Zato Allah Uzvi{eni ka`e:

"Tako vam Allah obja{njava Znamenja Svoja, da biste razmislili!", tjda biste pouku izvukli i navedene primjere razumjeli i postupali u skladu s timAllah Uzvi`eni ka`e:

"To su primjeri koje Mi ljudima navodimo, ali ih samo u~eni shva}aju." (29:43)

**يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ صَيْبَتِ مَا كَسَبُوكُمْ وَمَمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا يَنْمِمُوا إِلَيْهِنَّ بِمِنْهُ نُفِقْتُونَ وَلَسْتُمْ بِإِخْزَانِهِ
إِلَّا أَنْ تَعْصُمُوا فِيهِ وَأَعْمَلُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْهُمْ ۖ ﴿٣١﴾ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمْ
الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا
وَاللَّهُ رَوْسُعٌ عَلَيْهِمْ ۖ ﴿٣٢﴾ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ
فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أَوْلُوا الْأَلْبَابِ** ﴿٣٣﴾

"O vjernici, dijelite od lijepih stvari koje ste stekli, i od onoga {to smo vam Mi iz Zemlje izveli! Ne izdvajajte ono {to ne vrijedi da biste to udijelili, kada ni sami to ne biste primili osim zatvorenih o~iju! I znajte da je Allah nezavisan i hvale dostojan!" /267/ "[ejtan vas pla{i siroma{tvom i navodi vas na zlo, a Allah vam obe}ava oprost i dobroAllah je neizmjerno dobar i Sveznaju{i]." /268/ "On daje mudrost kome ho{e, a onome kome je mudrost dana, dano je veliko dobro! A samo razumom obdareni pouku prihvataju!" /269/

Allah Uzvi{eni nare|uje Svojim robovima, vjerni -cima, da dijele od svoga imetka, pod ~im se ovdje misli na milostinju/sadakuIbn-Abbas ka`e: "Od lijepih stvari imovine kojom ih je Allah opskrbio, te su je stekli." Isto tako, on ka`e: "Naredio im je da dijele od najljep{eg, najkvalitetnijeg i najvrednijeg dijela imetka, a zabranio da daju milostinju od lo{eg, nekvalitetnog i pokvarenog dijela imetka, jer i Allah je dobar i prima samo dobro."

Zato i ka`e: "Ne izdvajajte ono {to ne vrijedi!", tjne odabirite {to je lo{e (pokvareno), "da biste to udijelili, kad ni sami to ne biste primili", tj{to ne biste uzeli ukoliko

bi se vama dalo, osim da za`miriteAllah je nezavisan od toga vi{e nego vi, pa ne dajite Allahu ono {to sami ne voliteAjet je, ina{e, objavljen u vezi sa grupom Ensarija - Medinlija koji su dijelili kao sadaku lo{e hurme...

"osim zatvorenih o{iju"Uzmimo za primjer: kada bi vam neko bio ne{to du`an, pa to donio lo{ije nego {to je zadu`en, vi to ne biste primili kao dobro, a da ne utvrđite nedostatakKako onda da dajete svome Gospodaru ono s ~ime sami niste zadovoljni?! A va{a je obaveza prema Meni da date iz najljep{eg i najvrednijeg imetka va{ega! Predanje navodi Ibn Ebi-Hatim od Ibn-Abbasa, a Ibn-D`erir uz predanje dodaje rije~i Allaha Uzvi{enog:

"Ne}ete dobro posti{i dok ne budete dijelili od onoga {to volite!" (3:92)

"I znajte da je Allah nezavisan i hvale dostojan!" To zna{i: ako vam je i naredio da dajete milostinju iz najljep{eg dijela imetka, Njemu to ne treba, nego je to samo sa ciljem kako bi siroma{noga izjedna~io s bogatimTako ka`e:

"Do Allaha ne}e doprijeti meso njihovo, niti krv njihova, ali je Mu sti{j bogobojsnost va{a!" (22:37) On je nezavisan od svih stvorenja, dok su sva Njegova stvorenja o Njemu ovisnaOn je neizmjerno dobar i ono {to je kod Njega ne nestajeStoga, ko bude dao milostinju iz onog dobra {to je stekao, neka zna da je Allah Bogat - Neovisan o tome i da neizmjerno daje, Plemenit i Dare`ljiv, te da }e ga za to nagraditi daju{i mu vi{estrukoOnaj Koji mu daje zajam nije siromah niti nasilnikOn je hvale Vrijedan, tjaslu{je hvalu za sva Svoja djela, rije~i, zakone i mo}iNema boga, niti gospodara osim Njega!

"[ejtan vas pla{i siroma{tvom i navodi vas na zlo, a Allah vam obe}ava oprost i dobroAllah je neizmjerno dobar i sveznaju{i]." Ibn Ebi-Hatim navodi predanje od Abdullahe ibn Mesuda, koji ka`e: - Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: /415/ "[ejtan ima interes prema ~ovjeku, a melek ima interes, tako{erInteres {ejtana je da ga navede na zlo i negaciju istine, a `elja meleka je da ga navede na dobro i potvrdu istineKo to na{e, neka zna da je to od Allaha i neka Mu zahvali, a ko na{e {ta drugo, neka tra`i za{titu od {ejtana!" Zatim je prou~io:

"[ejtan vas pla{i siroma{tvom i navodi vas na zlo, a Allah vam obe}ava oprost

i dobro." To prenose Tirmizi, En-Nesa'i, a uvr{tava i Ibn-Habban u svoj Sahih.

Zna~enje rije~i: "[ejtan vas pla{i siroma{tvom" jeste: [ejtan vas zastra{uje siroma{tvom kako biste ~vrsto dr`ali ono {to vam je u rukama i ne biste to tro{ili za Allahovo zadovoljstvo "i navodi vas na zlo", tjusto, navodi vas da ~inite pogre{ke, grijehe, kr{ite zabrane (harame) i suprotstavljate se TvorcuAllah Uzvi{eni ka`e: "A Allah vam obe}ava oprost od Sebe", za razliku od {ejtana, koji vas navodi na zlo; "i dobro", za razliku od {ejtana, koji vam prijeti siroma{tvom.

"Allah je neizmjerno dobar i Sveznaju{i!" "On daje mudrost kome ho{e", tjdaje znanje (spoznaju) Kur'ana, ono {to derogira i {to je derogirano, ono {to je jasno (utvrgeno) i {to je nejasno (neutvrgeno), {to je naprijed i {to je nazad, {to je halal i {to je haramSli~no navodi i Ibn-Abbas.

Ibn-Merdevejh navodi od Ibn-Mes'uda, koji direktno prenosi od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: /416/ "Najvi{a mudrost je strah od Allaha." Mud`ahid ka`e: "Mudrost je pogoditi rije~ju", a Lejs ibn Sulejm: "To je znanje, razumijevanje i Kur'an." Ebula-Alije ka`e: "Mudrost je strahopotovanje prema Allahu." Pored toga, ima mi{ljenja da je to razumijevanje, sunnet i razumMalik ka`e: "To je razumijevanje vjere, i milost i dobrota koju Allah stavlja u srca." Sudji ka`e: "Mudrost je vjero - vjesni{two!"

Ispravno je, me|utim, mi{ljenje ve}ine u~enjaka da se to ne odnosi posebno na vjerovjesni{two, nego da ima op}enitiji smisao, a da je vjerovjesni{two najvi{i stupanj, a poslanstvo najspectifici~nijiMe|utim, sljedbenici vjerovjesnika imaju udio u dobru kao sljedbenici, kao {to stoji u nekim hadisima:

Imam Ahmed prenosi od Ibn-Mes'uda, koji je ~uo od Allahovoga Poslanika kako ka`e: /417/ "Nema zavidnosti, osim u dvije stvari: prema ~ovjeku kojem je Allah dao imetak, pa ga on potro{i za Isti{nu, i ~ovjeku kojem je Allah dao mudrost, pa on po njoj sudi i pou~ava druge." Ovako prenose El-Buhari, Muslim, En-Nesa'i i Ibn-Mad`e u vi{e lanaca od Ismaila ibn ebi Halida.

"A shvatiti mogu samo razumom obdareni!", tjsavjetima i opomenama koriste se samo oni koji imaju uma i razuma, smisao je ovoga obra}anja i zna~enje govora.

وَمَا أَنْفَقُمْ

مِنْ نَفْقَةٍ أَوْ نَذْرٌ تُمْ مَنْ نَذَرْ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلنَّاسِ مِنْ أَنْصَارٍ
 إِنْ تَبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْنَثُهَا الْفَرَاءُ
 فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكْفِرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ

"Za sve {to potro{ite ili se zavjetujete Allah sigurno zna! A nasilnicima nema pomaga~a!" /270/
 "Lijepo je kada javno dajete milostinju, ali je za vas bolje ako to prikrijete i date siromasima, i On je pokriti va{a lo{a djela! A Allah dobro zna ono {to vi radite!"/271/

Allah Uzvi{eni navodi da On zna za svako dobro koje se podijeli ili zavjetom potro{iti prepostavlja nagradu obilnu od Allaha ukoliko je u~injeno u te`nji za pribli`avanjem Allahu i nadi za onim {to je On obe}ao, odnosno prijetnju onome ko ne bude radio pokora vaju{i Mu se, nego bude djelovao suprotno Njegovim zapovijedima, progla{avao la`nim Njegove rije~i i obo`avao uporedo s Njim nekoga drugogaU tom smislu Allah Uzvi{eni ka`e:

"A nasilnicima niko ne}e mo{i pomoji!", tjna Sudnjem danu oni ne}e imati pomaga~a koji bi ih sa~ivali od Allahove kazne i patnje.

"Lijepo je kada javno dajete milostinju", tjako to javno u~inite, to je divno.

"...ali je za vas bolje ako to prikrijete i date siromasima" U ovome je dokaz da je davanje milostinje tajno bolje nego javno, budu{i da to pokazuje da nema u tome licemjerjaluzetak ~ini namjera da se da primjer ljudima kako bi to i oni ~inili, {to je dobro, ali je u osnovi najbolje da se daje kada niko ne vidiTo se potvr|uje i u oba sahiha u kojima se navodi predanje od Ebu-Hurejrea u vezi sa sedam osoba koje }e Allah za{tititi Svojim hladom na Dan kada drugog hlada ne}e biti: /418/ "...i ~ovjek koji bude davao milostinju kriju{i to toliko da mu ne zna ljevica {ta mu radi desnica!"

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ka`e: /419/ "Onaj koji glasno u{i Kur'an poput onoga je koji javno daje milostinju, a onaj koji u sebi u{i Kur'an poput onoga je koji tajno milostinju daje!" Op}enito ajet zna~i da je davanje milostinje kada niko ne vidi bolje, bez obzira bila to milostinja koja je stroga obaveza (farz) ili koja je po`eljna (mendub) Me{lutim, Ibn-D'erir navodi od Ibn-Abbasa njegov komentar ovog ajeta:

"Allah je u~inio dobrovoljnu milostinju koja se daje tajno sedamdeset puta vrednjom od one koja se daje javno, a u~inio je obaveznu milostinju koja se daje javno dvadeset i pet puta vrednjom od one koja se daje tajno!"

"jer tako }e i On pokriti va{a lo{a djela!", tjza milostinje koje dajete On }e vam dati dobro podi'u{i va{e stupnjeve i pokrivaju{i va{a hr|ava djela.

"A Allah dobro zna ono {to vi radite!", tjni{ta Mu se od toga ne}e mo{i sakriti i On }e vas za to nagraditi.

*لَيْسَ عَلَيْكُمْ هُدًى وَلَا كِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا نَفِقُوا مِنْ حَيْثُ
 فَلَا نَفِقُكُمْ وَمَا نَفِقُونَ إِلَّا بِغَيْرِهِ وَجْهَ اللَّهِ وَمَا نَفِقُوا مِنْ
 خَيْرٍ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧﴾ لِمَفْرَأِ الَّذِينَ أُحْسِرُوا
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِعُونَ ضَرَبًا فِي الْأَرْضِ يَسْبِبُهُمُ الْجَاهَلُ
 أَغْيَاةً مِنَ التَّعْقِفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْعَوْنَ أَنْ يَأْتُوا
 وَمَا نَفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ
 بِالْيَقِيلِ وَالنَّهَارِ سَرًا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرٌ وَلَا خُوفٌ
 عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٩﴾

"Nije na tebi da ih na Pravi put izvodi{, jer Allah izvodi na Pravi put koga On ho}je! Dobro koje podijelite va{e je, a ne}ete dijeliti osim u te`nji za licem Allahovim! A ono {to od dobra udijelite drugima, to }e vam se nadoknaditi i ne}e vam se nepravda u~initi!" /272/ "Siromasima koji su iznurenici na Allahovom putu, pa ne mogu hoditi po zemlji, neznalica misli da su imu}ni zbog njihove skromnosti i suzdr`ljivosti! Poznat }e{ ih po izgledu njihova, jer oni ne dodijavaju ljudima prose}i! A za ono {to od dobra podijelite, Allah doista zna!" /273/ "Onima koji dijele imovinu svoju no}u i danju, tajno i javno, pripada nagrada kod Gospodara njihova! I za njih nema straha, niti }e se oni `alostiti!"/274/

Ibn Ebi-Hatim prenosi od Ibn-Abbasa da je /420/ Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, zapovijedao da se milostinja daje samo pripadnicima islama dok nije objavljen ovaj ajet: "Nije tvoje da ih na Pravi put izvodi{!", pa mu je nare|ena milostinja svakome ko je bude tra`io, bilo koje vjere bio,

"jer Allah izvodi na Pravi put koga On ho}je! Dobro koje podijelite

va{e je!" Isto tako ka`e:

"Ko dobro djelo u~ini, za sebe je u~inio!" (45:15) Sli~nih ajeta u Kur'anu ima mnogo.

"...a ne}ete dijeliti osim u te`nji za licem Allahovim!" Ata el-Horasani ka`e: "Zna{i, ako daje{ za Allaha, nije te briga {ta on radi." To je dobro zna~enje! Onome koji daje milostinju, ako je daje u te`nji za Allahom Uzvi{enim, nagrada }e i biti od Allaha! On nije odgovoran za to da li to dao dobrom ili lo{em ~ovjeku, onom ko to zaslu`uje ili ko ne zaslu`uje, jer }e on biti nagra{en prema svojoj namjeri! To potvrluje i zavr{etak ajeta:

"A ono {to od imetka udijelite drugima, to }e vam se nadoknaditi i ne}e vam se nepravda u~initi!"

U hadisu koji se navodi u dva Sahiha prenosi se od Ebu-Hurejrea da je pripovijedao kako je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /421/ - Neki ~ovjek se zarekao: "Ve~eras }u obavezno dati sadaku!", a zatim je izi{ao i dao je jednoj prostitutkiLjudi su nakon toga govorili kako je sadaku dao prostitutkiZatim je zahvalio: "Allahu moj, Tebi hvala za prostitutku, a i ve~eras }u obavezno dati sadaku!" I dao je nekom imu}nom ~ovjeku! Pa su ljudi osvanuli pri~aju{i kako je dao sadaku bogata{uA on je rekao: "Allahu, Tebi hvala na bogata{u! I ve~eras }u obavezno dati sadaku!" Te ve~eri dao je sadaku nekom lopovuLjudi su opet pri~ali: "Ve~eras je dao sadaku lopova!" A on je rekao: "Allahu moj, hvala ti za prostitutku, za bogata{a i lopova!" Zatim mu je neko do{ao i rekao: "[to se tie~ twoje sadake, ona je primljena[to se tie~ prostitutke, mo`da }e se popraviti i ostaviti prostitutciju, mo`da }e i bogati ~ovjek iz toga pouku izvu{i, pa po~eti i sam dijeliti od onoga {to mu je Allah dao, a mo`da }e se i lopov time odvratiti od kraje!"

"Siromasima koji su iznurenici na Allahovom putu", zna{i: muha-d`irima koji su se predali Allahu i Njegovom Poslaniku, pa su se doselili u Medinu i nemaju ni{ta od onoga {to im je potrebno,

"pa ne mogu hoditi po zemlji", tjene mogu putovati kako bi se osigurali za `ivotSintagma "ho|enje po Zemlji" zna{i putovanjeAllah Uzvi{eni ka`e:

"A kada putujete po Zemlji, nije vam grijeh da skratite namaz!" (4:101)

"Nezna{ica misli da su imu}ni zbog njihove skromnosti i suzdr`ljivosti!", tjonaj koji o njima i

njihovom stanju ne zna ni{ta misli da su bogati, zbog njihove suzdr`ljivosti i skromnosti u obla~enju, govoru i pona{anjuU ovom smislu navodi se i hadis koji bilje`e El-Buharija i Muslim od Ebu-Hurejre: /422/ "Nije siromah onaj koji okolo obilazi prose}i niti onaj koga zadovolji (odbije) hurma ili dvije, zalogaj ili dva, jelo ili dva, nego je siromah onaj koji nema dovoljno, za kojeg se ne zna pa mu se da i koji ni{ta ne moli od ljudi." To prenosi i AhmedImam Ahmed, takoler, navodi predanje od Abdurrahmana ibn Ebi-Seida, koji navodi od svoga oca da je rekao: /423/ "Majka me je poslala Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, da ga ne{to zamolim, pa sam do{ao kod njega i sjeoPrimio me je i rekao: 'Onaj ko ho}e bogatstvo, Allah }e ga u~initi imu}nim; ko je suzdr`ljiv, Allah ga je takvim u~inio, ko je zadovoljan onim {to ima, Allah }e ga zadovoljiti! Ko prosi, a ima vrijednosti koliko jedna ukijja (oka), on pretjeruje.'" Zatim ka`e: "Rekao sam u sebi: 'Moja deva jakuta vrednija je od ukijje (oke)Vratio sam se i nisam ni{ta molio!"

"A za ono {to od dobra podijelite Allah doista zna!", tjni{ta od toga Njemu se ne mo`e sakriti i On }e na Sudnjem danu za to dati obilnu nagradu.

"Onima koji dijeli imovinu svoju no}u i danju, tajno i javno, pripada nagrada kod Gospodara njihova! I za njih nema straha, niti }e se oni `alostiti!" Ovim Allah Uzvi{eni hvali one koji svoju imovinu tro{e na putu Allahovom i u te`nji za Njegovim zadovoljstvom u svako dobaU to spadaju ~ak i tro{kovi za porodicuImam Ahmed prenosi od Ebu-Mesuda,¹¹⁴ r.a., koji navodi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /424/ "Kada musliman ne{to potro{i za svoju porodicu ra~unaju{i to u ime Allaha, to mu je sadaka!" Navode ga autori dva Sahiha od [ubeta

Rije~i: "njima pripada nagrada kod Gospodara njihova" zna{e da na Sudnjem danu za "ono {to su u~inili dijeli, pokoravaju{i se Allahu";

"I za njih nema straha, niti }e se oni `alostiti!" To je ve} ranije komentirano.

¹¹⁴ Allah to najbolje zna, a to je bio Ebu-Mesud el-Bedri po imenu Ukbe ibn Amr.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا وَالْمُوْمُونَ لَا يَعْلَمُونَ
 الَّذِي يَتَعَجَّلُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْدَى فَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَاتُلُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الْرِّبَا
 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا فَإِنْ جَاءَهُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ فَأَنَّهُمْ فَلَوْ
 مَاسَلَفُوا وَمَنْزُرُوا إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ الْنَّارِ هُمْ فِيهَا
خَلِدونَ

"Oni koji se kamatom hrane neće se dići osim oni koje je {ejtan dodirom izbezumio} To je zato {to su govorili: 'Trgovina je doista isto {to i kamata}'!} A Allah je dozvolio trgovinu, a zabranio kamatu Onome do koga dopre pouka Gospodara njegova, pa se toga okani, pripada ono {to je prije stekao a njegov je slu~aj Allahu prepu{ten} Oni pak koji opet to u~ine bit je stanovnici Vatre, u kojoj je vje~no ostati."/275/

Nakon {to je Allah Uzvi{eni naveo ~estite ljude koji dijeli svoj imetak, koji iz njega izdvajaju zekat, koji preferiraju dobro i daju onima kojima je potrebno, te rodbini, u svakoj situaciji i u svako doba, spomenuo je i one koji se bogate kamatama ili stje~u imetke na nedozvoljene na~ine, rade} i sumnjive ili zabranjene poslove, te je upozorio da }e njihova djela stajati uz njih na Dan izlaska iz kabura, ustajanja i o`ivljenja On je sankcionirao jedenje kamate i imetka ljudi na nedozvoljen na~in i u sumnjivim radnjama navode} i izvije{}ja o njima na Dan izlaska iz kabura, ustajanja i o`ivljenjaU tom smislu On ka`e:

"Oni koji se kamatom hrane neće se dići osim kao oni koje je {ejtan dodirom izbezumio.}" Oni neće ustatiti iz svojih kabura na Sudnji dan druga~ije nego kako ustaje epilepti~ar, koji je pao nakon {to ga je {ejtan izbezumio} Ibn-Abbas ka`e: "Onaj koji jede kamatu, na Sudnji dan }e biti o`ivljen kao lu~ak koji se gu{i.}" Prenosi Ibn Ebi-Hatim, a sli~no navodi i nekolicina tabiina Ibn-D'erir navodi predanje od Ibn-Abbasa, koji ka`e: - Na Sudnji dan }e se kazati onome koji je jeo kamatu kada on ustane iz svoga kabura: "Uzmi svoje oru~je za rat!"¹¹⁵, a zatim je prou~io:

...on koji se hrane kamatom..itd."

¹¹⁵ Ja bih dodao: Na to ukazuju riječi Allahu Uzvišenog: *O vjernici, bojte se Allaha i ostavite šta je preostalo od kamate, ako ste vjernici* (2:278). Koje oružje on može tada nositi? Odgovor je: "Nema oružja, niti argumenta. Postavlja se pitanje: kakav je njegov status u ratu Allaha prema njemu u tom momentu? Allahu naš, sačuvaj nas od Svoje kazne!

El-Buhari navodi predanje od Semjure ibn D`unduba u dugom hadisu o snu: /425/ "pa smo do{li na rijeku i ~inilo mi se da je kazao kako je crvena kao krvU rijeci se kupao neki kupa~, a na obali rijeke bio je neki ~ovjek koji je sakupio mno{tvo kamenjaI dok se kupa~ kupao, do njega je do{ao ~ovjek koji je bio na obali rijeke sa sakupljenim kamenjem, otvorio mu je usta i ubacio kamen u usta." U svom komentaru on navodi da je to onaj koji jede kamatu!

"To je zato {to su govorili: "Kupoprodaja je doista isto {to i kamata}"}, iako je Allah dozvolio kupoprodaju, a zabranio kamatu! Oni su to dozvoljavali zato {to su se suprotstavljaljali odredbama Allahovoga zakonaRije~i:

"iako je Allah dozvolio kupoprodaju, a zabranio kamatu!"

~ini se da predstavljaju dopunu pret-hodnih i odgovor na njih, odnosno, na suprotan stav onome koji su oni zastupali, iako su znali da Allah to razli~ito tretira u Svojim odredbama On je Znalac Mudri, ^iji sud niko ne smije promijeniti, odnosno, Kome se ne postavlja pitanje {ta ~ini, dok se njima to pitanje postavlja! On zna su{tinu stvari i ono {to je u njima dobro i {to je korisno za robove Njegove, pa im to dozvoljava, te {to je za njih {tetno, pa im to zabranjuje! On je prema njima milostiviji od roditelja prema svom djetetu! Zato On ka`e:

"Onome do koga dopre pouka Gospodara njegovoga, pa se okani, pripada ono {to je prije stekao i to je stvar Allaha.}" To zna~i: do koga dopre Allahova zabrana kamate, pa on tada prestane s tim, njemu pripada ono {to je ranije uradio, u skladu s rije~ima Allaha Uzvi{enog:

"Allah pra{ta ono {to je ve} bilo!" (5:95) Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je prilikom Osvojenja Meke: /426/ "Svaka kamata iz paganskog doba stavljena je pod ova moja dva stopala, a prva kamata koju ja stavljam kamata je Abbasova!" Nije im naredio da vrate vi{kove koje su uzimali u periodu paganstva, nego je oprostio ono {to je pro{lo, kao {to Uzvi{eni Allah ka`e:

"Njemu pripada ono {to je ranije stekao i to je stvar Allaha!"

Zna~i pripada mu ona kamata koju je potro{io prije zabrane Ibn Ebi-Hatim navodi predanje od Alijje bint Ebqa' /427/ da je Bahna, majka djeteta od Zejd ibn Erkama rekla Ai{i, supruzi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Majko vjernika, poznaje{ li Zejda ibn Erkama?" Odgovorila joj je: "Da", a ona

je rekla: "Ja sam ga prodala kao roba Ata'u za osam stotinaOn je, zatim, zatrebao tu vrijednost, pa sam ga kupila prije isteka roka za {est stotina." Ona joj je rekla: "Nije dobro {to si to kupila, to je lo{e! Obavijesti Zejda da to kvari njegov d`ihad sa Allahovim Poslanikom, ako se ve} nije pokajao!" Zatim Bahna ka`e: "[ta misli{ da ti ostavim dvije stotine a uzmem {est stotina?" Ona joj re~e: "Da", a zatim prou~i:

"*Onome do koga dopre pouka Gospodara njegova, pa se okani, pripada ono {to je prije stekao.*" Ovo predanje je poznato i predstavlja argument za onoga ko zabranjuje davanje na veresiju uz pove}anu cijenu uz izvjestan broj drugih hadisa!

Zatim Allah Uzvi{eni ka`e: "*Oni pak koji se vrate*" kamati i koriste je nakon {to im je do{la zabrana od Allaha, nu`no zaslu`uju kaznu i imaju protiv sebe dokazZato Allah Uzvi{eni ka`e:

"*oni su stanovnici Vatre, u kojoj je vje~no ostati*" Ebu-Davud navodi od D`abira: - Kada je objavljen ajet:

..."*Oni koji se kamatom hrane, ne}e se diji osim...*", Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: /428/ "Ko ne ostavi napoliarstvo neka o~ekuje protiv sebe rat Allaha i Njegova poslanika." To navodi El-Hakim u svom Mustedreku uz napomenu da je sahih po uvjetima Muslima, iako ga autori dva sahiha nisu naveli.

Napoliarstvo je zabranjeno, a to je: "**davanje zemlje pod zakup na obradu**", "**kupovina plodova na stablu kao da su ve} obrani i na zemlji**", "**kupovina ita u klasu kao da je ve} po `njeveno**" Sve navedeno i tome sli~no zabranjeno je (haram) kako bi se sprije~ila kamata, budu{i da nije mogu}e ustanoviti jednu mjeru za robu te vrste dok se ne osu{izato su i {erijatski pravnici suzili puteve koji vode kamati, kao i sredstva koja vode tome i koja su takoler haram, jer ono {to vodi haramu takoler je haram, kao {to je i ono bez ~ega ne mo`e biti du~nosti (vad`iba) - takoler vad`ib!

Problem kamate jedan je od najkompleksnijih problema za mnoge poklonike znanosti, a u osnovi mu je ~uvanje od sumnjivih stvariU dva sahiha stoji predanje od Nu'mana ibn Be{ira, koji ka`e: - ^uo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako ka`e: /429/ "Halal je jasan i haram je jasan, a izme|u toga dvoga su sumnjive stvariStoga, ko se bude ~uvaao sumnjivih stvari, sa~uvaao je svoju vjeru i ~ast, a ko u|e u sumnjive, u{ao

je u haram, kao {to ~oban ~uva stado oko zabrane tako blizu da skoro u|e!" U Sunenima se od Hasana ibn Alija, r.a., navodi da je rekao: - ^uo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako ka`e: /430/ "Ostavi ono u {to sumnja{, a prihvati ono u {to ne sumnja{!" U drugom hadisu stoji: /431/ "Grijeh je ono {to ti srce golica, a du{a ti oklijeva, i nije ti drago da to ljudi znaju!"

Od Ibn-Abbasa navodi se da je rekao: "Posljednje {to je objavljeno Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, bio je ajet o kamati." Predanje navodi El-Buhari, a Ahmed prenosi od Omera da je rekao: "Me|u posljednjim ajetima koji su objavljeni bio je ajet o kamatiAllahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, preselio je na ahiret prije nego je nama to objasnio, i zato ostavite kamatu i svaku sumnju."

Imam Ahmed navodi predanje od Ebu-Hurejrea, koji ka`e da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /432/ "Ljudima }e do}i vrijeme kada }e uzimati kamatu!" Zatim ka`e: Njemu je neko rekao: "Da li svi ljudi?", pa je odgovorio: "Ko je od njih ne bude uzimao, obuhvatit }e ga njena pra{ina!" To prenose Ebu-Davud, En-Nesa'i i Ibn-Mad`eU tom smislu je i zabrana sredstava koja vode haramima u hadisu koji navodi imam Ahmed od Ai{eOna ka`e: /433/ "Kada je objavljen ajet s kraja sure "El-Bekare" o kamati, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, otia{ao je u d`amiju, prou~io to i zabranio trgovinu vinom." To navodi grupa u~enjaka, osim Tirmizija, posredstvom A'me{a, a ovo je verzija El-BuharijevaOd Alije i Ibn-Mes'uda navode se rije~i Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: /434/ "Allah je prokleo onoga ko uzima kamatu, od koga se uzima, ko to svjedo~i i ko zapisuje!"

يَحْكُمُ اللَّهُ الْرَّبُّ وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ إِشِيمٌ ﴿٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ أَمْسَوْا وَعَمِلُوا الصَّلَاحَاتِ وَقَاتَمُوا الْصَّلَاةَ وَعَاهُوا الْزَّكَوَةَ لَهُمْ بِأَجْرِهِمْ عِنْ دَرَرٍ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ بِغَنِيٍّ عَنْنَا ﴿٧﴾

"Allah uni{tava kamatu, a umno`ava milostinjeAllah ne voli nijednog nevjernika, grje{nika!" /276/ "Onima koji vjeruju, i dobra djela ~ine, i namaz obavlјaju, i zekat daju, pripada nagrada kod Gospodara njihova{a njih nema straha i oni ne treba da se `aloste!"/277/

Allah Uzvi{eni saop}ava da On uni{tava kamatu, tjili je potpuno uklanja iz ruku onoga koji je uzima, ili mu zabrani blagoslov u imetku, pa od toga nema koristi, odnosno uni{ti ga zajedno s njom na ovome svijetu, a ka`njava na Sudnjem danu, kao {to i ka`e:

"A ono {to date na kamatu da se uve}ja putem imovine drugih ljudi, kod Allaha se ne}je uve}jati!" (30:39) Ahmed navodi predanje od Ibn-Mes'uda, koji navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /435/ "Doista kamata, ako se i umno`i, njen kona~ni bilans ide nani`e!" To spada u poslovanje koje ima u~inak suprotan od onoga koji se `eli posti}i

"a umno`ava milostinje" ~ita se sa "dammom" na slovu "ya", bez poja~anja, kao:

"rasti, uve}avati se" i **"davati uz kamate, oplovi{ati, prekora~iti"**, tјumno iti i razviti^ita se, tako|er, i: , sa "dammom" i poja~anjem, odnosno infinitivom **"odgojiti, razviti"** El-Buhari navodi predanje od Ebu-Hurejrea, koji ka`e: /436/ "Ko da milostinju u vrijednosti od jedne datule koju je s halalom stekao - a Allah ne prima izuzev dobro! - Allah }e mu to primiti desnom rukom, i uve}ati njenom vlasniku, kao {to neko od vas hrani `drijebe, dok ne postane veliko kao brdo."

"Allah ne voli nijednog nevjernika, grje{nika!" On ne voli onoga ~ije srce ne vjeruje, koji grije{i rije~ju i djelom, pa tako kraj ajeta treba da odgovara ovome svojstvu, tjda onaj koji uzima kamate nije zadovoljan onim {to mu je Allah dodijelio kao halal, pa nastoji jesti imovinu drugih ljudi na nedozvoljen na~in, razli~itim vido-vima prljave zaradeOn time negira blagodati koje su mu dane, ~ini nasilje i grijeh jedu}i imovinu ljudi na nedozvoljen na~in.

Zatim, Allah Uzvi{eni objavljuje pohvalu Gospodara Uzvi{enoga Svojim robovima koji su pokorni Njegovim zapovijedima, koji su Mu zahvalni, koji ~ine dobro Njegovim stvorenjima obavlja}i namaz i dijele}i zekatOn ih obavje{tava kakve ~asti im je pripremio, odnosno da }e oni biti me|u sljedbenicima koji vjeruju, pa ka`e:

"Onima koji vjeruju i dobra djela ~ine, namaz obavlja}u, i zekat daju, pripada nagrada Gospodara njihovaZa njih nema straha i oni ne treba da se `aloste!"

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتَقْوَ اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ
الْإِبْرَاءِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾ إِنَّمَا تَنْفَعُكُمُ الْمُحْسِنُونَ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَنْ يَتَّبِعُهُمْ فَكُمْ رُوْسَ مُؤْلَكٌ لَا يُظْلَمُونَ وَلَا يُنَاهَى
وَلَا يَكُنْ كَانَ دُوْعَسِرَ فَقَطَرَةً إِلَى مَيْسِرٍ قَوْا حِيرَةً
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾ وَأَنْهَا يَوْمًا تَرْجِعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ شَهَادَةً
نَفْسٍ مَا كَسَبُتْ وَهُنَّ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٩﴾

"O vjernici, bojte se Allaha i ostavite {to je preostalo od kamate, ako ste vjernici." /278/ "Ako to ne u~inite, navje{}uje vam se rat od Allaha i Poslanika Njegova! A ako se pokajete, pripadaju vam glavnice imetaka va{ih; ne}ete nepravdu u~initi niti }e vama nepravda biti u~injena." /279/ "A ako je du`nik u nevolji, onda priekajte dok mu bude lak{e; a da to date kao milostinju bolje vam je, ako znate!" /280/ "I bojte se Dana u kome }ete Allahu vra}eni biti, zatim }e svakome {to je zaslu`io ispla}eno biti! I nikome nepravda ne}e biti u~injena!" /281/

Allah Uzvi{eni nare|uje robovima Svojim, vjernicima, da Ga se boje zabranjuju}i im ono {to ih pribli`ava Njegovoj srd`bi i udaljava od zadovoljstva Njegovoga, pa ka`e: "O vjernici, bojte se Allaha !", tј~uvajte Ga se i pa -zite {ta radite; "i ostavite {to je preostalo od kamate!", tjestavite ljudima vi{ak od glavnice va{eg imetka nakon ove opomene,

"ako vjerujete" u ono {to vam je Allah propisao, tјdozvoljavaju}i vam kupoprodaju, zabranjuju}i kamatu i sl. /437/ Zejd ibn Eslem i neki drugi navode da je ovo objavljeno u vezi s Beni-Omerom ibn Umejra iz plemena Sekif i Beni-Mugiron iz plemena Mahzum, me|u kojim je u vrijeme paganstva postojao kamatni odnosKada je do{ao islam i oni ga prihvatali, pleme Sekif je zatra`ilo da to uzmu od njihU vezi s tim oni su razgovarali i pripadnici Beni-Mugire su rekli: "Ne}emo davati kamatu u islamu!" Attab ibn 'Usejd, zapovjednik Meke, povodom toga napisao je `albu Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, pa je objavljen navedeni ajetAllahov Poslanik zatim mu je napisao:

"O vjernici, bojte se Allaha i ostavite {to je preostalo od kamate, ako vjerujete." /278/ "Ako to ne u~inite, eto vam onda, neka znate, rata od Allaha i Poslanika Njegova!" Oni su

rekli: "Kajemo se Allahu i ostavljamo ostatak kamate", a potom su to sve i ostaviliOvo je stroga prijetnja svakome ko nastavi uzimati kamatu nakon upozorenjaIbn-D`urejd` navodi od Ibn-Abbasa da "pa eto vam rata", zna{i "budite sigurni u rat od Allaha i Poslanika Njegova!" Ibn Ebi-Hatim navodi od Hasana i Ibn-Sirina da su rekli: "Tako nam Allaha, ovi zelena{i su oni koji jedu kamatu i oni su se slo`ili s tim da Allah i Njegov Poslanik rat protiv njih vodeKada bi ljudi imali pravednog volu, on bi tra`io od njih da se pokaju, pa ako to ne bi u~inili, bili bi ubijeni." Katade ka`e: "Allah im obe}ava ubistvo, kao {to to ~uju, tako da je njihova krv halal ma gdje se nalaziliZato se ~uvajte poslovanja s kamatomJer Allah je halal pro{irio i dobrim proglasio, pa ne dozvolite da vas neima{tina odvede u grijeh prema Njemu!"

"A ako se pokajete, pripadaju vam glavnice imetaka va{ih; ne}ete nepravdu u~initi" (uzimanjem vi{ka), "niti }e vama biti u~injena" na va{e glavniceNaprotiv, vama pripada ono za {to ste trud ulo`ili bez vi{ka ili manjka.

"A ako je du`nik u nevolji, onda pri~ekajte dok mu bude lak{e; a da to date kao milostinju - bolje vam je, ako i{ta znate!" Allah Uzvi{eni nare|uje strpljivost kada je du`nik u nevolji ili nije u stanju na vrijeme vratiti dug, za razliku od perioda paganstva kada bi du`niku nakon isteka roka za povratak duga govorili: "Ili daj dug, ili }e{ dati kamatu!" Zatim Allah preporu~uje da mu oprosti dug, a za to obe}ava veliku nagradu, i ka`e:

"a da to date kao milostinju - bolje vam je, ako i{ta znate!", tja da ostavite glavnici u cjelini i oprostite to du`nikuU vezi s tim postoje brojni hadisi Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem.

Taberani navodi predanje od Ebu-Umame Es'ada ibn Zurare, koji ka`e: - Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: /438/ "Kome je drago da mu Allah da hlad onoga dana kada drugoga hладa ne bude bilo, neka olak{a onome ko je u nevolji ili neka mu oprosti dug!"

Imam Ahmed navodi predanje od Sulejmana ibn Burejde, koji navodi za svoga oca da je rekao: /439/ - ^uo sam Allahovog Poslanika kako ka`e: "Ko odgodi rok du`niku koji nije u stanju vratiti dug, pisat }e mu se za svaki dan odgode sadaka u vrijednosti tog duga." Zatim sam ~uo kako ka`e: "Ko odgodi rok du`niku, za svaki dan }e mu

se pisati dvostruka sadaka!" Rekao sam: - ^uo sam te, Allahov Poslani~e, kako ka`e{: "Ko odgodi rok du`niku koji nije u stanju vratiti dug, pisat }e mu se sadaka za svaki dan u vrijednosti toga duga" - a zatim opet: "Ko odgodi rok du`niku, za svaki dan }e mu se pisati dvostruka sadaka!..." Na to im je on odgovorio: "Pisat }e mu se sadaka za svaki dan u vrijednosti toga duga prije nego {to dole odgodom zakazani rok, a ako mu i nakon toga opet odgodi, pisat }e mu se za svaki dan dvostruka nagrada...." El-Buhari navodi predanje od Ebu-Hurejrea, r.a., da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /440/ - Neki trgovac davao je novac na dug ljudima, pa kada bi video onoga koji nije u stanju vratiti dug, rekao bi svojim slugama: "Oprostite mu, jer mo`da }e i Allah nama oprostiti! I Allah mu je oprostio!" Nakon toga, Allah Uzvi{eni savjetuje Svoje robe{e podsj}aju{i ih na prolaznost ovoga svijeta, dolazak drugog svijeta, povratak Njemu, Njegov obra~un za sva stvorenja prema njihovim djelima u ovome `ivotu, te odre|ivanje nagrade za dobro a kazne za zlo koje su u~inili, pa ka`e:

"I bojte se Dana kada }ete Allahu vra{eni biti, kada }e svakome {to je zaslu`io isplajeno biti! I nikome nepravda ne}je biti u~injena!" Nakon objave ovoga ajeta Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, `ivio je jo{ devet no}i i umro u ponедjeljak, drugog dana rebiul-evvelaTako prenosi Ibn Ebi-HatimIbn-Merdevejh navodi predanje od Ibn-Abbasa, koji ka`e: - Posljednji ajet koji je objavljen bio je ovaj ajet:

"I bojte se Dana kada }ete Allahu vra{eni biti!" Ibn - D`urejd` ka`e: "Navode da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, nakon toga `ivio jo{ devet no}i, po~ev od subote, i da je umro u ponедjeljak." Prenosi Ibn-D`erir.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَذَرْتُمْ
 بِذِنْبٍ إِلَى أَجَلٍ مُسْكَنَ فَكُنْتُمْ وَلِيُّكُبَرْتُمْ كَاتِبُ الْعَدْلِ
 وَلَا يَأْبُ كَاتِبٌ أَنْ يُكْبِرْ كَمَا عَلَمَهُ اللَّهُ فَلَيَكُنْتُمْ وَلِيُكْلِلُ الَّذِي عَلَيْهِ
 الْحُقْرُ وَلَيَقُولَ اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسْ هُنَّهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحُقْرُ
 سَفِيهًّا أَوْ ضَعِيفًّا أَوْ لَا يُسْتَطِعُ أَنْ يُمْلَأَ هُوَ فَلَيُمْلَأُ وَلِيُّكُبَرْ بِالْعَدْلِ
 وَلَيَسْتَشِهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
 وَامْرَأٌ نَانِيَنِ تَرْضُونَ مِنَ الشَّهِيدَيْنِ أَنْ تَضْلِلَ إِحْدَاهُمَا فَذَكَرَ
 إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبُ الشَّهِيدَيْنِ إِذَا مَادُعُوا وَلَا تَسْعُوا أَنْ يُكْبِرْ
 صَغِيرًّا أَوْ كَيْرًا إِلَى أَجَلِهِمْ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهِيدَيْنِ وَأَدْنَى
 الْأَزْرَتِ أَبُو إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَجْرِيَةً حَاضِرَةً لَدُورِهِمَا بَيْنَ كُمْ فَلَيُسَـ
 عَلِيُّكُمْ وَجْنَاحُ الْأَنْكَبُوْهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَاعُتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ
 وَلَا شَهِيدٌ وَلَمْ تَقْعُلُوا فِي نَهَرٍ فَسُوقُكُمْ وَأَقْوَمُ اللَّهُ وَلَيَقُولَ كُمْ اللَّهُ
 وَاللَّهُ كُلُّ شَيْءٍ عَلَيْهِ

"O vjernici, kada jedan od drugoga pozajmljujete do odre|enoga roka, zapi{ite to! Neka jedan pisar izme|u vas to pravedno napi{e i neka se pisar ne suste`e napisati onako kako ga je Allah pou~io! Neka on pi{e, a neka mu kazuje du`nik! Neka se boji Allaha, Gospodara svoga, i ni{ta od toga neka ne izostavi! A ako je du`nik umno ograni~en ili slab, ili ako nije u stanju kazivati, onda neka diktira njegov staratelj i to pravedno! I uzmite dva svjedoka izme|u vas, pa ako ne na|ete dva mu{karca, onda jednog mu{karca i dvije `ene sa kojima ste kao svjedocima zadovoljni! Ako jedna od njih dvije pogre{no {ta ka`e, neka je druga podsjeti! neka se svjedoci ne suzdr`avaju ako budu pozvani da ne do|uNeka vam ne bude mrsko da to zapi{ete s rokom vra}anja, bio dug mali ili veliki! To vam je kod Allaha ispravnije i za svjedo~enje ja~, i da ne sumnjate bolje, izuzev ako je rije{o svakodnevnoj trgovini koju obavljate me|u vama, jer onda vam nije grijeh da to ne zapi{ete! Uzmite svjedoke i kada kupoprodaju zaklju~ujete, i neka ne bude o{tejen ni pisar ni svjedok! A ako to u~inite, onda je to va{ grijeh! I bojte se Allaha i Allah je vas pou~iti i Allah zna svaku stvar!"/282/

"O vjernici, kada jedan od drugog pozajmljujete do odre|enog roka, zapi{ite to!" Ovo je uputstvo od Allaha Uzvi{enog Njegovim robovima - vjernicima da zapi{u poslovanje koje je vezano za rok, kako bi sa~ivali podatke o koli~ini i rokovima, odnosno kako bi bilo preciznije posvjedo~enoNa ovo se upozorava na kraju ajeta, gdje Allah Uzvi{eni ka`e:

"To vam je kod Allaha ispravnije i za svjedo~enje ja~, i da ne sumnjate bolje." U vezi sa rije~ima:

"O vjernici, kada jedan od drugog pozajmljujete do odre|enog roka, zapi{ite to!" Sufjan Es-Sevri navodi od Ibn-Abbasa: "Objavljeno je u vezi s pla}anjem unaprijed za odre|eni rok." Zatim ka`e: "Svjedo~im da je to beskamatni zajam na odre|eni rok, {to je Allah odobrio i dozvolio!" Zatim je prou~io:

"O vjernici, kada jedan od drugoga pozajmljujete do odre|enog roka, zapi{ite to!" To navodi El-Buhari, a u dva Sahiha se navodi od Ibn-Abbasa da je rekao: - Kada je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, do{ao u Medinu, davali su zajam za jednogodi{nji, dvogodi{nji ili trogodi{nji rod, pa je on, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /441/ "Ko pozajmljuje, neka pozajmi odre|enu mjeru i poznatu te`inu do odre|enog roka."

Rije~i Allaha Uzvi{enog: "zapi{ite to!" predstavlja Njegovu zapovijed da se zapi{e kako bi se to dokumentiralo i sa~ualo! Ovdje je zapovijed uputstvo, a ne stvarna zapovijed! Ebu-Seid, [a`bi, Rebi' ibn Enes i neki drugi ka`u: - To je bila du`nost (vad`ib), a potom je derogirana rije~ima Allaha Uzvi{enog:

"A ako je-dan drugome ne{to povjerite, neka onaj kod koga je povjerenje izvr{i ukazano mu povjerenje!" (2:283)¹¹⁶ Imam Ahmed navodi predanje od Ebu-Hurejrea, koji prenosi kako je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ispri~ao /442/ da je neki od Izraeli}ana pitao nekog drugog Izraeli}anina da mu posudi hiljadu dinara, pa je ovaj rekao: "Dovedi mi svjedoke da posvjedo~e!" On je kazao: "Dovoljan je svje dok Allah!" Ovaj je rekao: "Dovedi mi jamca!" Odgovorio mu je: "Allah je dovoljan jamac!" Drugi je odgovorio: "Tako je!" i dao mu zajam na odre|eni rok! Isplovio je ~ovjek na more, obavio posao, a zatim je potra`io

¹¹⁶ Derogirana je obaveza pisanja, ali ne i samo zapisivanje jer je zapisivanje bolje i vrednije.

prijevoz (~amac) kako bi stigao novac vratiti u roku koji je odredio Po{to nije uspio na}i prijevoz, uzeo je jedno drvo (dasku), izdubio rupu u njemu i stavio u nju hiljadu dinara i pismo, a zatim to dobro zatvorio, do{ao do mora i rekao: "Allahu moj, ti zna{ da sam ja pozajmio od tog i tog hiljadu dinara Pitao me je za jamca, pa sam mu rekao: 'Allah je dovoljan jamac!' Time se zadovoljio i upitao me za svjedoka, a ja sam rekao: 'Allah je dovoljan kao svjedok!' I time se zadovoljio Poku{ao sam na}i prijevoz i na vrijeme mu vratiti ono {to mi je dao, ali nisam na{ao! Pohranujem to kod Tebe!" Zatim je to bacio u more i potonulo je Nakon toga se udaljio tra`e{i sredstvo prijevoza do svoga grada^ovjek koji mu je posudio novac izi{ao je da vidi da li mu dolazi ~amac s imovinom i ugledao je dasku Uzeo je to za svoju porodicu kao drvo za lo`enje, a kada je razbio na{ao je imovinu i pismo Nakon toga, do{ao je ~ovjek kome je posudio i dao mu hiljadu dinara govore{i}: "Tako mi Boga, tra`io sam prijevoz kako bih ti donio tvoj novac, ali ga nisam na{ao prije nego sam ti donio." On ga upita: "Da li si mi i{ta poslao?" Rekao je: "Nisam li ti rekao da nisam na{ao prijevoza prije nego sam do{ao!" On je rekao: "Allah je u{inio za tebe ono {to si poslao u drvenoj dasci, pa sada idi ponosno s tom svojom hiljadom!" Lanac je ovog predanja sahih/vjerodostojan, a El-Buhari ga navodi kao mualek predanje u obliku aktiva.

"Neka jedan pisar izme|u vas to pravedno napi{e}", tjpravedno i vjerno, ne zakidaju{i pritom nikoga, odnosno da ne pi{e druga~ije, nego onako kako su se dogоворили, bez bilo kakvog dodavanja ili izostavljanja.

"I neka se pisar ne suste`e napisati onako kako ga je Allah pou~io! Neka on pi{e}!", tjneka ne odbija onaj koji zna pisati ako bude zamoljen, iako mu nije obaveza to u~initi Kako ga je Allah pou~io onome ~emu druge nije pou~io, neka on u~ini uslugu drugome koji ne zna pisati, i neka mu to zapisi{eU hadisu stoji: /443/ "U milostinju spada i da pomogne{ onome koji radi ili da uradi{ za onoga koji to sam nije u stanju!"

"a neka mu kazuje du`nik! Neka se boji Allaha, Gospodara svoga!" To zna{i, neka onaj koji uzima dug diktira pisaru {to je vezano za dug i neka se pisar pritom boji! "i ni{ta od toga neka ne izostavi!", tjni{ta neka ne sakrije.

"A ako je du`nik umno ograni~en", tjako je stavljen pod skrbni{tvo zbog rasipni{tva i sl "ili

slab", tjmlad ili lud.

"ili ako nije u stanju u pero kazivati" ili zbog iznemoglosti ili neznanja, "onda neka diktira njegov staratelj, i to pravedno!"

"I uzmite dva svjedoka izme|u vas!" To je zapovijed da se zapisano posvjedo~i kako bi bilo pouzdanije,

"pa ako ne na{ete dva mu{karca, onda jednog mu{karca i dvije `ene" To je kada je u pitanju imovina, i sve {to se pod tim podrazumijeva Dvije `ene su odre|ene umjesto jednog mu{karca zbog ograni~enosti `ene, kao {to navodi Muslim u predanju od Ebu-Hurejrea, koji navodi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /444/ "O skupino `ena! Dajite milostinju i molite Allaha za oprost, jer sam ja me|u stanovnicima Vatre najvi{e `ena vidio!" Jedna od `ena tada je upitala: "Za{to smo mi, Allahov Poslani{e, najbrojniji stanovnici Vatre?" On je rekao: "Mnogo kunete i neposlu{ne ste mu`evima! Nisam video nikoga kra}e pameti i nepotpunije vjere da savladaju ~ovjeka kao vi!" Ona je dodala: "Allahov Poslani{e! [ta je to kratka pamet i nedostatak u vjeri?" On je rekao: "Svjedo~enje dvije `ene odgovara svjedo~enju jednog mu{karca, to je kratka pamet Provodi no{i, a ne klanja, a i mrsi se u ramazanu! To je nedostatak vjere!"

"s kojima ste kao svjedocima zadovoljni" To pokazuje da je pravednost uvjet svjedo~enja Ovaj ajet imaju za dokaz oni koji ne prihv{aju za svjedoka neprovjerenog (mestur) ~ovjeka i uvjetuju da svjedok mora biti pravedan i po tome poznat "...ako jedna od njih dvije pogre{no {ta ka`e", tjedna od njih ne{to zaboravi, "neka je druga podsjeti," tjdruga je se sjetiti {ta su one posvjedo~ile.

"I neka se svjedoci ne suzdr`avaju ako budu pozvani da dolu." Ima mi{ljenja da to zna{i: ako se pozovu da svjedo~e,¹¹⁷ du`ni su odazvati se u tom smislu, prihv{anje svjedo~enja stroga je kolektivna du`nost (farzi kifaje) To je i stav ve}ine Cilj rije~i Uzvi{enog:

"I neka se svjedoci ne suzdr`avaju ako budu pozvani da dolu" svjedo~iti.¹¹⁸ Mud`ahid i neki drugi obja{njavaju: "Ako bude{ pozvan da prisustvuje{ radi svjedo~enja, mo`e{ prihvati ili ne, a ako si ve} bio svjedok doga|aja pa bude{ pozvan, odazovi se!" Od Ibn-Abbasa prenosi se

¹¹⁷ Ja bih dodao: jeste dobijanje poziva da svjedoci kakvo je stvarno stanje.

¹¹⁸ zna{ti obavljanje svjedo~enja onako kako je čovjek vidio ono za što je pozvan svjedočiti.

da to obuhva{a dva stanja: dobivanje poziva za svjedo~enje i samo svjedo~enje.

"Neka vam ne bude mrsko da to zapi{ete s rokom vra}anja, bio dug mali ili veliki!" Neka vam ne bude mrsko, odnosno, dosadno zapisati ta~no s rokom, bilo to malo ili mnogo.

"To vam je kod Allaha ispravnije i za svjedo~enje ja~, i da ne sumnjate - bolje." Ovo {to smo vam naredili pravednije je i ja~e za svjedo~enje, tjpouzdanije je za svjedokaKada vidi svoj rukopis, sjetit }e se svog svjedo~enja jer u slu~aju da ne bude napisao postoji mogu}nost da to zaboravi, odnosno zbuni seStoga se, u slu~aju nesporazuma, treba pozvati na ono {to ste napisali kako bi se to bez zabune razrije{ilo.

"izuzev ako je rije~ o svakodnevnoj trgovini koju obavljate me|u vama, jer onda vam nije grijeh da to ne zapi{ete!" Ako je kupoprodaja izravno iz ruke u ruku, nema smetnje ako se to ne zapi{e, budu}i da nema opasnosti ako se to ne u~ini.

[to se ti~e svjedo~enja pri sklapanju kupopro-dajnog ugovora, Allah Uzvi{eni ka`e:

"Uzmite svjedo~ke i kada kupoprodaju zaklju~ujete!" Uzmite svjedo~ke koji }e posvjedo~iti va{e pravo, bio odre|en ili neodre|en rokPo mi{ljenju ve}ine, ovo ukazuje na uputu i preporuku, a ne na obavezuDokaz za to je hadis Huzejme ibn Sabita el-Ensarija, ~ije predanje navodi imam Ahmed od Ammare ibn Huzejme, koji prenosi da mu je ispri~ao njegov amid`a, ashab Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem: /445/ "Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kupovao je konja od nekog beduina, pa je po{ao s njim da mu platiOn je `urio, dok je beduin i{ao sporoNeki ljudi su pristupili beduinu zaustavlju}i ga i pitaju}i za cijenu konja, ne znaju}i da ga je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, od njega kupio, pa je jedan od njih pove}ao cijenu iznad cijene za koju ga je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kupioBeduin je pozvao Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: "Ako kupuje{ ovoga konja, kupi ga ili }u ga ja prodati." Kada je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, ~uo poziv beduina, zastao je i rekao: "Nisam li ga ve} kupio od tebe?" Beduin je rekao: "Ne, Boga mi, nisam ti ga prodao!" Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Ve} sam ga kupio od tebe!" Ljudi su tada pristupili staju}i oko Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve

sellem, i beduina dok su oni razgovaraliBeduin je po~eo: "Daj mi svjedoka koji }e posvjedo~iti da sam ti ga prodao!" Muslimani koji su pri{li rekli su beduinu: "Te{ko tebi! Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, ne govori ni{ta drugo do istinu!" Tada je do{ao Huzejme, pa slu{aju}i raspravu izme|u Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i beduina koji je govorio: "Daj mi svjedoka koji }e posvjedo~iti da sam ti ga prodao!"- re~e: "Ja svjedo~im da si mu ga prodao!" Tada se Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, okrenuo Huzejmi i rekao: "[ta svjedo~i{?]" "Potvr|uju}i istinitost twoju, Allahov Poslani~e!" Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tada je uzeo svjedo~enje Huzejme kao svjedo~enje dva ~ovjekaOvako prenose Ebu-Davud i En-Nesa'i.

"i neka ne bude o{te}en ni pisar ni svjedok!" Ibn Ebi-Hatim prenosi od Ibn-Abbasa da je rekao: - Dole ~ovjek i pozove dvojicu da pi{u i svjedo~e, pa oni ka`u: "Imamo posla!" On im na to ka`e: "Nare|eno vam je da se odazovete!"- ali nema pravo da ih o{teti! Od Ikreme, Mud`ahida, Tavusa i nekih drugih prenosilaca sli~no se prenosi.

"A ako to u~inite, onda ste prema sebi zgrijeli!" Ako budete radili suprotno od onoga {to vam je nare|eno, tjbudete radili ono {to vam je zabranjeno, to je pokvarenost i grijeh koji ne mo`ete otkloniti niti oprati.

"i Allaha se bojte!", tjstrahujte od Njega, pazite se, slijedite Njegove naredbe i klonite se Njegovih zabrana!

"Allah vas pou~ava" kao {to, takoler, ka`e:

"O vi koji vjerujete, Allaha se bojte i u Poslanika Njegovoga vjerujte; On }e vam dvostruku milost Svoju dati, i svjetlo }e vam darovati pomo}u kojeg {ete i{i!" (57:98)

"i Allah sve zna!", tjon zna su{tinu stvari, njihovo dobro i posljedice i ni{ta Mu nije skrivenoNaprotivNjegovo znanje obuhva{a sva bi)a.

*وَنَذِمْ وَعَلَى سَقِيرٍ فَمَتَحِدُوا كَاتِبًا فَهُنَّ

مَقْبُوضَةٌ إِنَّمَنْ بَصَمَكَ بَعْضًا فَلَوْدَ الَّذِي أُوتِنَّ أَمْسَكَهُ وَسِقَ

الَّهُ رَبُّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْهُمَا فَإِنَّهُمْ إِثْمَاءٌ قُبْلَهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

تَعْمَلُونَ عَلَيْهِمْ

"Ako ste na putu i ne nalete pisara, onda neka se uzme zalogA ako jedan

drugome ne{to povjerite, neka onaj kome je povje-reno, to povjerenje ispunji i neka se boji Allaha, Gospodara svoga! I ne skrivajte svje-do~enje, jer ko ga uskrati, srce njegovo je doista grje{no! A Allah dobro zna ono {to vi radite!" /283/

Allah Uzvi{eni ka`e: "Ako ste na putu", tjako ste putnici i posu{ujete jedni od drugih na odre|eni rok, "i ne na|ete pisara" koji }e vam to zapisati Ibn-Abbas ka`e: "ili ako na|u pisara, ali ne na|u papira ili mastilo (divit) ili pero, onda onaj koji daje zajam uzima zalog." Dio pripadnika rane tradicije/Selefa ovim ajetom dokazuje da je zalog {erijatski odre|en izuzev u slu~aju putaU dva Sahiha navodi se od Enesa: /446/ nakon smrti Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, njegov oklop ostao je zalo`en kod jednog `idova za trideset tovara je~ma potrebnog za ishranu Vjerovjesnikove porodice." U jednom predanju stoji: "kod jednog medinskog `idova".¹¹⁹

"A ako jedan drugome ne{to povjerite, neka onaj kome je povjeren, to povjerenje ispunji!" Ibn Ebi-Hatim navodi predanje s dobrim lancem od Ebu-Seida el-Hudrija, koji ka`e: "Ovaj ajet je dokinuo prethodni"¹²⁰, tjako jedan kod drugog ne{to poхраните, nema smetnje da to ne zapi{ete, odnosno, da ne navedete svjedoke.

"i neka se boji Allaha, Gospodara svoga!", tjonaj kod koga je povjeren, kao {to stoji u hadisu ~ije predanje navode imam Ahmed i autori Sunena od Hasana i Semure, koji navode da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /447/ "Na ruci je

¹¹⁹ Ja bih dodao: "U tome je dokaz da je zalog dozvoljen i kada je čovjek kod kuće. Međutim, opasno je prebacivati šerijatski utemeljen zalog u lažan šerijatski zalog, koji se takoder naziva zalogom, kako bi se dozvolila kamata! Naprimjer: da založiš kuću ili zemlju ili nešto drugo kod Zejda za određeni iznos, tako da ono što je založeno bude u posjedu onoga koji je uzeo zalog i koji to koristi kao stan, ili izdaje, ili pak obrađuje bez ikakve naknade u založnom roku, dok posuđeni iznos ostaje na plećima zalagača, bez ikakvog umanjenja. Tako se umjesto uzimanja kamate u novcu, uzima naknada za stan, ili stan, što predstavlja pravu kamatu. Stoga, nema opravdanja to što se ime kamate mijenja u zalog ili prodaju uz povjerenje, kako to u posljednje vrijeme neki pravnici navode u svojim pravnim rješenjima, fetvama, nazivajući to navedenim imenima.

"To su samo imena koja ste im vi i preci vaši nadjenuli, a Allah o njima nikakav dokaz nije objavio..." (53:23) Naime, zalog je šerijatski onda, kada založiš kuću ili zemljište ili što drugo i ako onaj koji je primio zalog (musterhin) to ne koristi u korist posuđivača. Ako to on (musterhin) čini, zalagač ima istu naknadu koja se uzima od glavnice sve dok se ne ispunji, budući da je šerijatski utemeljen zalog samo garancija duga tako da se, ukoliko dužnik ne bi platio dug, zalog može prodati u korist posuđivača. To je u slučaju da je zalagač sposoban to platiti, a u suprotnom "treba gledati da mu se olakša!" To je, dakle, šerijatski zalog umjesto kamate!

¹²⁰ Ja bih dodao: rječi Allaha Uzvišenog: "...pa to zapišite!" znače da je dokinuta obaveza zapisivanja, tj. ono ostaje kao preporučljivo, a ne obavezno.

obaveza ono {to je uzela dok to ne ispunji!"

"I ne uskra}ujte svjedo~e -nje!", tjne sakrivajte to! "jer ko ga uskrati, srce njegovo je doista grje{no!", tjpokvareno, kao {to Allah Uzvi{eni ka`e:

"i svjedo~enje Allahovo ne}emo prikriti, jer bismo, doista, bili veliki grje{nici"(5:106) Zatim Allah Uzvi{eni ka`e:

"O vjernici, budite postojano pravedni, svje -do~ite Allaha radi, pa makar to bilo protiv sebe, svojih roditelja i ro|aka, bio on bogat ili siroma{an, jer Allah je pre~i da se brine o nji-ma! Zato ne slijedite strasti, kako ne biste bili nepravedniA ako budete krivo svjedo~ili, ili svjedo~enje izbjegavali, pa Allah doista dobro zna {ta vi radite!" (4:135) Isto tako ovdje ka`e:

"I ne uskra}ujte svjedo~enje, jer ko ga uskrati, srce njegovo je doista grje{no!"

لَهُمَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَمْ يَنْبُدُوا مِنْ
أَنفُسِكُمْ كُوْنُخُوْهُ يَحْسَبُهُمْ أَنَّهُمْ فِي غَرْبَةٍ إِنَّهُمْ يَشَاءُونَ وَيُعَذَّبُونَ
مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠﴾

"Allahu pripada sve {to je na nebesima i {to je na Zemlji! Pokazivali vi {to je u du{ama va{im ili skrivali, Allah }e vas za to pitati, pa }e oprostiti kome ho}je, a kazniti koga ho}je! A Allah je Svemo}an!" /284/

Allah Uzvi{eni navodi da Njemu pripada vlast na nebesima i na Zemlji, nad svim {to je na njima i izme|u njih, te da On ima uvid u sve {to je na njimaNjemu se ne mogu sakriti ni pojavne, ni skrivene stvari, niti misli, ma koliko bile sitne i skriveneUsto, On saop}ava da }e On izvr{iti obra~un za Svoje robe za sve {to su ~inili kao i za ono {to su krili u svojim grudimaImam Ahmed navodi predanje od Ebu-Hurejrea, koji ka`e: /448/ - Kada je Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, objavljen ajet:

"Allahu pripada sve {to je na nebesima i na Zemlji! Pokazivali vi {to je u du{ama va{im ili skrivali, Allah }e vas za to pitati, pa }e op -rostiti kome ho}je, a kazniti koga ho}je! A Allah je Svemo}an!" - to se ~inilo njegovim ashabima te{kim, pa su mu do{li, sjeli na koljena i rekli: "Allahov Poslani~e!

Dobili smo u obavezu da obavljamo djela koja mo`emo, kao {to su namaz, post, d`ihad i milostinjaSada ti je objavljen ovaj ajet i to nismo u stanju!" Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "@elite li da ka`ete kao {to su govorili pripadnici dviju Knjiga prije vas: '^ujemo i grijem{imo!' Ne, nego recite:

"^ujemo i pokoravamo seMolimo Te za oprost, Gos -podaru na{ i Tebi se vra}amo!" (2:285) Kada su to ljudi prihvatili i kada su to jezikom izgovorili, Allah je objavio slijede{i ajet:

"Poslanik vjeruje u ono {to mu se objavljuje od Gospodara Njegova, i vjernici, svaki vjeruje u Allaha i meleke Njegove, i Knjige Njegove, i poslanike Njegove, a mi ne izdvajamo nijednog od poslanika Njegovih!" I oni govore: "^ujemo i pokoravamo se! Molimo Te za oprost, Gospodaru na{ i Tebi se vra}amo!" (2: 284) Po{to su oni to u~inili, Allah je to derogirao i objavio:

"Allah nijednu du{u ne optere}uje preko mo -gu}nosti njene; njoj pripada ono {to je stekla, a protiv nje je zlo koje je u~inila! Gospodaru na{, ne uzmi nam u grijeh ako zaboravimo ili nehotice pogrije{imo!" (2:286) I Muslim prenosi isti ovaj hadis rije~ima: /449/ "Kada su to oni u~inili, Allah je to derogirao i objavio Allah nikoga ne optere}uje preko mogu}nosti njegovih; u njegovu korist je dobro koje u~ini, a na njegovu {tetu zlo koje uradi: Gospodaru na{, ne kazni nas ako zaboravimo, ili {ta nehotice uradimo." Zatim je rekao: "Da";

"Gospodaru na{, ne tovari na nas breme kao {to si ga natovario na one prije nas!" (2:286), pa je rekao: "Da";

"Gospodaru na{, ne optere}uj nas onim za {to nemamo snage!" (2:286), pa je rekao: "Da";

"Oprosti nam grijeha prema Tebi, oprosti nam grijeha me|u nama i smiluj nam se! Ti si Gospodar na{, pa pomozi nas protiv naroda koji ne vjeruje!" (2:286) Rekao je: "Da." U predanju Ibn-Abbasa stoji: "To sam ve} u~inio!"

El-Buhari navodi predanje od jednog od ashaba Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, mislim da je to Ibn-Omer, koji je rekao: /450/ "Ajet:

'Pokazivali vi {to je u du{ama va{im ili skrivali...' derogiran je ajetom koji dolazi iza njega." Ovako je potvr|eno Od Alije Ibn-Mes'uda, Ka`ba

el-Ahbara, [a'bija, Nahaija, Muhammeda ibn Ka`ba el-Kurezija, Ikreime, Seida ibn D`ubejra i Katade prenosi se, takoler, da je derogiran ajetom koji iza njega slijedi.

U oba Sahiha navodi se predanje Ebu-Hurejra, koji ka`e: - Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je da /451/ Allah Uzvi{eni ka`e: "Kada Moj rob naumi lo{e djelo, ne zapisujte mu ga, a ako ga u~ini, upi{ite mu ga kao jedno lo{e djelo! Kada naumi u~initi dobro djelo, pa to ne u~ini, zapi{ite mu ga; a ako ga u~ini, upi{ite mu to desetostruko!"

Prema verziji Muslima, od Ebu-Hurejrea se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /452/ "Allah Uzvi{eni ka`e: Kada Moj rob naumi dobro djelo i ne u~ini ga, Ja mu ga zapi{em kao dobro djelo, a ako ga u~ini, zapi{em mu ga kao deset dobrih djela, pa do sedam stotina putaKada naumi lo{e djelo i ne u~ini ga, Ja mu to ni ne zapisujem, a ako ga u~ini, zapi{em mu jedno lo{e djelo!"

Muslim navodi predanje od Abdullahe, koji ka`e: /453/ - Allahovom Poslaniku postavljeno je pitanje u vezi sa {ejtanskom sugestijom (vesvese)¹²¹ pa je rekao: "To je jasni iman!"

إِنَّ رَسُولَنَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مِنَ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّهُمْ أَمَنَ بِاللهِ وَمَلِكِنَّهُ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَرَسُولُهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُرْفَانَكَ رَبَّنَا وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَدْرَنَا لَا يُكَافِئُنَا إِلَّا وَسَعَهَا لَهَا مَا كَسَبْتَ وَعَلَيْهَا مَا أَكْسَبْتَ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنَّ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْنَاهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَأَعْفُ عَنَّا وَأَغْفِرْنَا وَأَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَاصْرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

- Poslanik vjeruje u ono {to mu se objavljuje od Gospodara Njegova, i vjernici, svaki od njih vjeruje u Allaha, i meleke Njegove, i Knjige Njegove, i poslanike Njegove, mi me|u poslanicima Njegovim ne pravimo podjelu! Oni govore: "^ujemo i pokoravamo seMolimo Te za oprost, Gospodaru na{, i Tebi se vra}amo!" /285/ "Allah nijednu osobu ne optere}uje preko mogu}nosti njene; njoj u korist pripada ono {to je stekla, a protiv nje je {to je stekla (zla)!

¹²¹ Tj. u vezi s preziranjem šejtanske sugestije/ vesvese.

"Gospodaru na{, ne uzmi nam u grijeh ako zaboravimo ili nehotice pogrije{imo! Gospodaru na{, ne tovari na nas breme kao {to si ga natovario na one prije nas! Gospodaru na{, ne optere}uj nas onim za {to nemamo snage! Ti preko grijeha nam prije{i, oprosti nam i smiluj nam se! Ti si Gospodar na{, pa pomozi nas protiv naroda koji ne vjeruje!"/286/

* * *

Hadisi o vrijednosti ova dva ajeta

/Allah nam dao koristi od njih/

El-Buhari navodi predanje od Ibn-Mes'uda, koji ka`e: /454/ "Ko nave~er prou~i dva posljednja ajeta iz sure Bekare, to mu je dovoljno." /Nalazi se u oba Sahiha./

Imam Ahmed navodi od Ebu-Zerra da je rekao: - Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ka`e: /455/ "Dobio sam zavr{etke sure Bekare iz riznice ispod Ar{a..."

Ebu-Isa et-Tirmizi navodi predanje od Numana ibn Be{ira, koji navodi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /456/ "Allah je napisao Knjigu dvije hiljade godina prije nego je stvorio nebesa i Zemlju i iz nje je objavio dva ajeta kojima je zavr{io suru Bekare Nema ku)e u kojoj se prou~i u toku tri no}i da u njoj ostane {ejtan!" Zatim ka`e: Ovo je garib hadis Ovako ga prenosi El-Hakim u svom Mustedreku i ka`e: "Sahih prema uvjetima Muslima, ali ga autori oba Sahiha nisu uvrstili u svoje zbirke."

Ibn-Merdevejh prenosi od Ma'kila ibn Jesara, koji ka`e da mu je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /457/ "Data mi je Fatiha i zavr{etak sure El-Bekare ispod Ar{a, a povrh toga i sure iz zadnjeg dijela Kur'anu ()".

* * *

"Poslanik vjeruje u ono {to mu se objavljuje od Gospodara Njegova." Ovo se govori o Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, koji je, kada je objavljen ovaj ajet, rekao: /459/ "Za njega je normalno da vjeruje!" Prenosi El-Hakim i ka`e: "Lanac prenosilaca je sahih, ali ga nisu uvrstili u svoje zbirke El-Buharija i Muslim."

"i vjernici" vezuje se za rije~ poslanik Nakon toga, govori o svima, pa ka`e:

"svaki od njih vjeruje u Allaha, i meleke Njegove, i knjige Njegove, i poslanike Njegove" Prema tome, vjernici vjeruju da je Allah Jedan, Jedini, Osobni, Neograni~eni Gospodar, da nema drugog boga osim Njega, niti gospodara osim Njega Oni priznaju sve vjerovjesnike, poslanike i Knjige objavljenе s neba Allahovim robovima, poslanicima i vjerovjesnicima, ne prave}i razliku izme|u njih time {to bi vjerovali u neke, a ne bi vjerovali u druge Naprotiv, svi su oni za njih iskreni, dobri, na Pravom putu, upu}eni i upu}iva|i na put dobra, iako su neki dokinuli zakone drugih uz dozvolu Allaha, odnosno, svi su dokinuti zakonom Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, Pe~ata vjerovjesnika i poslanika Sudnji dan }e nastupiti a njegov [erijat }e va`iti i grupa sljedbenika njegova ummeta bit }e jasno na putu istine.

- Oni govore: "ujemo i pokoravamo se Molimo Te za oprost, Gospodaru na{", tj~uli smo govor Tvoj, Gospodaru na{, razumjeli smo i to prihva}amo i, kako je zatra`eno, provodimo u djelo.

"Molimo Te za oprost, Gospodaru na{!" To je molba za oprost, milost i pa`nju Ibn Ebi-Hatima prenosi od Ibn-Abbasa, koji u vezi s rije~ima Uzvi{enog:

--

"Vjerovjesnik vjeruje..." do rije~i "...Tvoj oprost, Gospodaru na{!" navodi da Allah ka`e: "Ve} sam vam oprostio!"

"i Tebi se vra}amo", tjvra}anje i povratak na Sudnji dan Ibn-D'erir prenosi od D`abira da je rekao: /459/ - Kada je Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, objavljen ajet:

-- "Poslanik vjeruje..." do rije~i "...i Tebi se vra}amo", D`ebrajl je rekao: "Allah doista tebe i tvoj umjet lijepo hvali, pa zamoli Ga i On }e ti dati!" On je zamolio rije~ima:

"Allah nijednu du{u ne optere}uje preko mogu}nosti njene" itd.

"Allah nijednu du{u ne optere}uje preko mogu}nosti njene", tjOn ne obavezuje nikoga preko njegovih mogu}nosti, {to je stvar Njegove pa`nje i dobrote Ovaj ajet derogira ono na {to su se `alili ashabi u gore navedenom ajetu:

"Pokazivali vi {to je u du{ama va{im ili skrivali, Allah }e vas za to pitati!" Iako }e obra~unavati i pitati, Allah Uzvi{eni ne}e ka`njavati, osim za ono {to je bilo u domeni

mogu}nosti svakog pojedinca Odvratnost prema lo{oj, {ejtanskoj sugestiji sastavni je dio vjere!

"njoj pripada ono {to je stekla", tjod dobra, "a protiv nje je {to je stekla!", tjod zla i to u okviru obaveznosti.

Nakon toga, Allah Uzvi{eni, upu}uju}i Svoje robe da Ga mole, ka`e:

"Gospodaru na{, ne uzmi nam u grijeh ako zaboravimo ili nehotice pogrije{imo!" To zna~i ako izostavimo strogu du`nost - farz iz zaboravnosti, ili tako u~inimo ono {to je strogo zabranjeno - haram, ili pak ako napravimo bilo kakvu gre{ku zbog nepoznavanja {erijatske odredbe u vezi s tim.¹²² Ibn-Mad`e navodi predanje od Ibn-Abbasa, koji ka`e da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /460/ "Allah Uzvi{eni opra{ta mom ummetu nehoti~an grijeh i zaborav, te ono {to u~ine pod prisilom!" To prenose Ibn-Hajjan, El-Evza'i i Et-Taberani.

Ibn Ebi-Hatim prenosi od Ummi-Derda' da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /461/ "Allah prelazi preko tri stvari kod mog ummeta: nehoti~ne gre{ke, zaborava i ~ina pod prisilom!"¹²³ Ebu-Bekr ka`e da je to spomenuo Hasanu, pa je ovaj kazao: - U reduZar za to ne u~i{ u Kur'anu:

"Gospodaru na{, ne uzmi nam u grijeh ako zaboravimo ili nehotice pogrije{imo!"

"Gospodaru na{, ne tovari na nas breme kao {to si ga natovario na one prije nas!" Nemoj nas opteretiti te{kim djelima, pa makar ih i mogli izvr{iti, kao {to si prije nas propisao pro{lim narodima te{ko)e i terete koje su podnisi, po{to si Svog vjerovjesnika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, poslao kao izraz milosti kojom }e ih on dokinuti.

U Sahihu Muslimovom stoji predanje od Ebu-

Hurejra da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /462/ Allah je na to rekao: "Da!" - a od Ibn-Abbasa navodi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /463/ Allah je rekao: "To sam ve} u~inio!"

U hadisu s vi{e predanje stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

/464/ "Poslan sam s lahkou i pravom vjerom!."

"Gospodaru na{, ne optere}uj nas onim za {to nemamo snage!", tjoberavezama, te{ko}ama i nevoljama, odnosno, ne isku{avaj nas onim za {to nismo sposobljeni.

"Oprosti nam grijeha prema Tebi!", tjono {to je izme|u nas i Tebe, na{ih nedostataka i pogre{aka koje Ti zna{.

"oprosti nam grijeha me|u nama!", tjono {to je izme|u nas i Tvojih robova i ne pokazuj im na{a lo{a i ru`na djela.

"i smiluj nam se!", tjza ono {to nas u budu}nosti ~eka i ne daj nam da padnemo u drugi grijeh! Zato su kazali: "Grje{niku su potrebne tri stvari: da mu Allah oprosti grijeha prema Njem, da ga pokrije pred Njegovim robovima i ne osramoti ga pred njima te da ga pri~uva i ne da mu da padne u sli~an grijeh." Ve} je navedeno u hadisu da je Allah na to rekao: "Da!" - odnosno, prema drugom: "Ve} sam u~inio."

"Ti si Gospodar na{!", tjTi si na{ Staratelj i Pomaga~; na Tebe se oslanjamo, od Tebe pomo} tra`imo i u Tebe se uzdamo! Nema snage niti mo}i osim s Tobom!

"Pomozi nas protiv naroda koji ne vjeruje!", tjprotiv onih koji negiraju Tvoju vjeru, koji negiraju Tvoju Jedno}u i poslanicu Tvoga Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, te obo`avaju druge osim Tebe! Pomozi nas protiv njih i u~ini nam na ovome i drugome svijetu da ih nadvladamo! Allah Uzvi{eni je rekao: "Da", a u hadisu koji prenosi Muslim od Ibn-Abbasa: "Ve} sam u~inio!"

Ibn-D'erir navodi od Muaza ibn D`ebela da bi on, kada bi zavr{io ovu suru rije~ima:

"Pomozi nas protiv naroda koji ne vjeruje!", rekao: "Amin, usli{aj, Allahu!" A Ibn-Veki' prenosi od njega da bi, kada bi zavr{io suru Bekare, rekao: "Amin, usli{aj, Allahu!"

Ovim je, uz zahvalnost
Allahu Uzvi{enom,
zavr{en komentar sure El-
Bekare.

¹²² Ja bih dodao: Osim "tevhida", vjere u Jednog i Jedinog Allaha, dž.š., po{to za spoznaju i vjeru u jedno{u Njegove Biti, atributa, imena i djela, neznanje nije opravданje, jer iz toga slijedi vjera ili nevjera!

¹²³ U lancu hadisa nalazi se ime Šehr; ako je on Ibn-Havšeb, i hadis je slab!

